JASHER



BAB 1

1 Berfirmanlah Allah: "Baiklah Kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Kita." Lalu Allah menciptakan manusia itu menurut gambar-Nya.
2 Lalu Allah membentuk manusia itu dari tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam lubang hidungnya; demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup dan dapat berkata-kata.
3 Dan Tuhan berfirman, Tidak baik bagi manusia untuk bersendirian; Aku akan menjadikan baginya seorang penolong yang sepadan.
4 Dan Tuhan menyebabkan Adam tertidur lelap, lalu dia tertidur. Dia mengambil salah satu tulang rusuknya, lalu membentuknya menjadi daging, lalu membawanya kepada Adam. Adam terbangun dari tidurnya, dan lihatlah, seorang wanita berdiri di hadapannya.
5 Dan Dia berfirman, "Inilah tulang dari tulangku dan ia akan dipanggil perempuan, kerana ia telah diambil daripada lelaki; dan Adam menamakannya Hawa, kerana dialah ibu kepada semua yang hidup."
6 Lalu Allah memberkati mereka dan menyebut nama mereka Adam dan Hawa pada hari Ia menciptakan mereka. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah: "Beranakcuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi."
7 Lalu Tuhan Allah mengambil Adam dan isterinya, lalu menempatkan mereka di taman Eden untuk mengusahakan dan memeliharanya; lalu Dia memerintahkan mereka, firman-Nya: "Semua pokok dalam taman ini boleh kamu makan buahnya, tetapi pokok pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, janganlah kamu makan buahnya, kerana pada hari kamu memakannya, pastilah kamu mati."
8 Dan apabila Tuhan telah memberkati dan memerintahkan mereka, Dia pergi meninggalkan mereka, dan Adam dan isterinya tinggal di taman itu menurut perintah yang telah Tuhan perintahkan kepada mereka.
9 Dan ular itu, yang telah diciptakan Tuhan bersama mereka di bumi, datang kepada mereka untuk menghasut mereka melanggar perintah Tuhan yang telah diperintahkan-Nya kepada mereka.
10 Dan ular itu menggoda dan memujuk wanita itu untuk makan dari pohon pengetahuan, dan wanita itu mendengar suara ular itu, dan dia melanggar firman Tuhan, dan mengambil dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, dan dia memakannya, dan dia mengambil darinya dan memberikannya juga kepada suaminya dan dia memakannya.
11 Dan Adam dan isterinya melanggar perintah Tuhan yang diperintahkan-Nya kepada mereka, dan Tuhan mengetahuinya, dan murka-Nya menyala terhadap mereka dan Dia mengutuk mereka.
12 Dan Tuhan Allah menghalau mereka pada hari itu dari taman Eden, untuk mengusahakan tanah dari mana mereka diambil, lalu mereka pergi dan tinggal di sebelah timur taman Eden; dan Adam bersetubuh dengan isterinya, Hawa, lalu ia melahirkan dua orang anak lelaki dan tiga orang anak perempuan.
13 Dan dia menamakan anak sulungnya Kain, katanya, "Aku telah memperoleh seorang lelaki daripada Tuhan," dan nama yang seorang lagi dia menamakan Habel, kerana dia berkata, "Dengan sia-sia kita datang ke bumi, dan dengan sia-sia kita akan diambil daripadanya."
14 Lalu besarlah anak-anak lelaki itu dan ayah mereka memberi mereka tanah milik di negeri itu; Kain menjadi petani, dan Habel menjadi gembala kambing domba.
15 Dan setelah beberapa tahun berlalu, mereka membawa persembahan yang hampir kepada Tuhan, dan Kain membawa dari hasil tanah, dan Habel membawa dari anak sulung kawanan dombanya dari lemaknya, dan Tuhan berpaling dan memperhatikan Habel dan persembahannya, lalu api turun dari Tuhan dari langit dan memakannya.
16 Dan kepada Kain dan persembahannya Tuhan tidak berpaling, dan Dia tidak berkenan kepadanya, kerana dia telah membawa dari buah-buahan tanah yang kurang baik ke hadapan Tuhan, dan Kain cemburu terhadap saudaranya Habel kerana ini, dan dia mencari alasan untuk membunuhnya.
17 Dan beberapa waktu kemudian, Kain dan Habil, saudaranya, pergi ke ladang pada suatu hari untuk melakukan pekerjaan mereka; dan mereka berdua berada di ladang, Kain membajak dan membajak tanahnya, dan Habil memberi makan kawanan dombanya; dan kawanan domba itu melewati bahagian yang telah dibajak oleh Kain di tanah, dan itu sangat menyusahkan Kain atas sebab ini.
18 Lalu Kain mendekati Habil, saudaranya, dengan marah, lalu berkata kepadanya, "Apakah yang ada antara aku dan engkau, sehingga engkau datang untuk tinggal dan membawa kawanan dombamu untuk digembalakan di tanahku?"
19 Habil menjawab saudaranya Kain dan berkata kepadanya, "Apakah yang ada antara aku dan engkau, sehingga engkau memakan daging kawanan dombaku dan memakaikan dirimu dengan bulunya?"
20 Oleh itu, tanggalkanlah bulu domba-dombaku yang telah kaupakai, dan balaslah kepadaku untuk buah dan dagingnya yang telah kaumakan, dan apabila engkau telah melakukan ini, maka aku akan pergi dari negerimu seperti yang telah kaukatakan."
21 Lalu berkatalah Kain kepada Habil, saudaranya, “Jika aku membunuh engkau pada hari ini, siapakah yang akan menuntut darahmu daripadaku?”
22 Dan Habel menjawab Kain, katanya, Sesungguhnya Tuhan yang telah menciptakan kita di bumi, Dia akan membalas dendam atas perkaraku, dan Dia akan menuntut darahku daripadamu sekiranya engkau membunuhku, kerana Tuhan adalah hakim dan pengadil, dan Dialah yang akan membalas manusia menurut kejahatannya, dan orang jahat menurut kejahatan yang mungkin dilakukannya di bumi.
23 Dan sekarang, jika engkau membunuh aku di sini, niscaya Allah mengetahui rancangan rahsiamu, dan akan menghakimi engkau atas kejahatan yang telah kauisytiharkan untuk dilakukan kepadaku pada hari ini.
24 Dan apabila Kain mendengar kata-kata yang telah diucapkan oleh Habel, abangnya, lihatlah kemarahan Kain menyala terhadap abangnya, Habel, kerana memaklumkan perkara ini.
25 Dan Kain bergegas dan bangun, lalu mengambil bahagian besi alat bajaknya, yang dengannya dia tiba-tiba memukul saudaranya dan dia membunuhnya, dan Kain menumpahkan darah saudaranya Habel ke atas tanah, dan

darah Habel mengalir ke atas tanah di hadapan kawanan domba.

26 Dan selepas ini Kain bertaubat setelah membunuh saudaranya, dan dia sangat berdukacita, dan dia menangisinya dan itu sangat menyusahkan dia.

27 Lalu Kain bangun dan menggali lubang di ladang itu, lalu membaringkan mayat adiknya, lalu menaburkan debu di atasnya.

28 Dan Tuhan mengetahui apa yang telah dilakukan Kain kepada saudaranya, lalu Tuhan menampakkan diri kepada Kain dan berfirman kepadanya, "Di manakah Habel, saudaramu yang bersamamu itu?"

29 Lalu Kain berpura-pura dan berkata, "Aku tidak tahu, adakah aku penjaga adikku?" Firman Tuhan kepadanya, "Apakah yang telah kauperbuat?" Suara darah adikmu berseru kepada-Ku dari tanah tempat engkau membunuhnya."

30 Kerana engkau telah membunuh saudaramu dan telah berpura-pura di hadapan-Ku, dan engkau menyangka dalam hatimu bahawa Aku tidak melihat engkau, dan tidak mengetahui segala perbuatanmu.

31 Tetapi engkau telah melakukan hal ini dan membunuh saudaramu tanpa sebab dan kerana dia berkata benar kepadamu, dan sekarang, oleh itu, terkutuklah engkau dari tanah yang membuka mulutnya untuk menerima darah saudaramu dari tanganmu, dan di mana engkau menguburkannya.

32 Dan apabila engkau mengusahakannya, ia tidak akan lagi memberikan kepadamu kekuatannya seperti semula, kerana duri dan onak akan menghasilkan tanah, dan engkau akan merayau-rayau di bumi sampai hari kematianmu.

33 Pada waktu itu Kain pergi dari hadirat TUHAN, dari tempat dia berada, lalu ia mengembara di tanah di sebelah timur Eden, dia dan segala miliknya.

34 Pada masa itu Kain bersetubuh dengan isterinya, lalu mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan seorang anak laki-laki, lalu Kain menamakannya Henokh, katanya: "Pada masa itulah TUHAN mulai memberinya ketenangan dan kedamaian di bumi."

35 Dan pada masa itu Kain juga mula membina sebuah kota: dan dia membina kota itu dan dia menamakan kota itu Henokh, menurut nama anaknya; kerana pada zaman itu Tuhan telah memberinya rehat di bumi, dan dia tidak bergerak dan mengembara seperti pada mulanya.

36 Dan bagi Henokh lahirlah Irad, dan Irad memperanakkan Mechuyael dan Mechuyael memperanakkan Methusael.

BAB 2

1 Dan pada tahun ke-100 tiga puluh kehidupan Adam di bumi, dia sekali lagi mengenali Hawa, isterinya, dan dia mengandung dan melahirkan seorang anak lelaki yang serupa dan serupa dengan dia, dan dia menamakannya Set, berkata, Kerana Tuhan telah menetapkan aku benih lain sebagai ganti Habel, kerana Kain telah membunuhnya.

2 Dan Set hidup seratus lima tahun, lalu dia memperanakkan seorang anak lelaki; dan Set menamakan anaknya Enos, katanya, Kerana pada masa itu anak-anak manusia mula bertambah banyak, dan menyiksa jiwa dan hati mereka dengan melanggar dan memberontak terhadap Tuhan.

3 Dan pada zaman Enos anak-anak manusia terus memberontak dan melanggar hukum terhadap Tuhan, untuk meningkatkan kemurkaan Tuhan terhadap anak-anak manusia.

4 Lalu pergilah anak-anak manusia dan mereka beribadah kepada tuhan-tuhan lain, dan mereka melupakan Tuhan yang telah menciptakan mereka di bumi. Pada zaman itu anak-anak manusia membuat patung-patung dari tembaga dan besi, kayu dan batu, lalu mereka sujud menyembah patung-patung itu.

5 Dan setiap orang membuat tuhan mereka sendiri dan mereka sujud menyembah kepada tuhan-tuhan itu, dan anak-anak manusia meninggalkan Tuhan sepanjang hayat Enos dan anak-anaknya; dan murka Tuhan menyala kerana perbuatan dan kekejian mereka yang mereka lakukan di bumi.

6 Dan Tuhan menyebabkan air Sungai Gihon membanjiri mereka, dan Dia memusnahkan dan menghabisi mereka, dan Dia memusnahkan sepertiga dari bumi, dan meskipun demikian, anak-anak manusia tidak berbalik dari jalan jahat mereka, dan tangan mereka masih terulur untuk melakukan kejahatan di mata Tuhan.

7 Pada zaman itu tidak ada menabur atau menuai di tanah; dan tidak ada makanan untuk anak-anak manusia dan kelaparan sangat hebat pada zaman itu.

8 Dan benih yang mereka taburkan pada masa itu di tanah menjadi semak duri, onak dan onak; kerana sejak zaman Adam ada pernyataan ini mengenai bumi, tentang kutukan Tuhan, yang mana Dia mengutuk bumi, kerana dosa yang Adam lakukan di hadapan Tuhan.

9 Dan ketika manusia terus memberontak dan melanggar hukum terhadap Tuhan, dan merosakkan jalan hidup mereka, bumi juga menjadi rusak.

10 Dan Enos hidup sembilan puluh tahun dan dia memperanakkan Kenan;

11 Dan Kenan membesar dan dia berumur empat puluh tahun, dan dia menjadi bijak dan mempunyai pengetahuan dan kemahiran dalam segala kebijaksanaan, dan dia memerintah atas semua anak manusia, dan dia memimpin anak-anak manusia kepada kebijaksanaan dan pengetahuan; kerana Kenan adalah seorang yang sangat bijak dan mempunyai pemahaman dalam segala kebijaksanaan, dan dengan kebijaksanaannya dia memerintah atas roh dan iblis;

12 Dan Kenan tahu melalui kebijaksanaannya bahawa Tuhan akan memusnahkan anak-anak manusia kerana telah berdosa di bumi, dan bahawa Tuhan akan pada hari-hari terakhir mendatangkan air bah ke atas mereka.

13 Pada masa itu, Kenan menulis di atas loh batu apa yang akan berlaku pada masa hadapan, lalu menyimpannya di dalam perbendaharaannya.

14 Dan Kenan memerintah seluruh bumi, dan dia memalingkan beberapa anak manusia untuk melayani Tuhan.

15 Dan ketika Kenan berumur tujuh puluh tahun, dia memperanakkan tiga orang anak lelaki dan dua orang anak perempuan.

16 Inilah nama-nama anak-anak Kenan: nama anak sulung: Mahlalel, nama anak kedua: Enan, dan nama anak ketiga:

Mered, dan saudara-saudara perempuan mereka ialah Ada dan Zila; itulah kelima anak Kenan yang lahir baginya.

17 Dan Lamekh, anak lelaki Metusael, menjadi saudara Kenan melalui perkahwinan, dan dia mengambil kedua anak perempuannya untuk menjadi isterinya, lalu Ada mengandung dan melahirkan seorang anak lelaki bagi Lamekh, dan dia menamakannya Yabal.

18 Dan dia mengandung lagi dan melahirkan seorang anak lelaki, dan menamakannya Yubal; dan Zila, saudara perempuannya, mandul pada masa itu dan tidak mempunyai anak.

19 Kerana pada zaman itu anak-anak manusia mula melanggar perintah Tuhan, dan melanggar perintah-perintah yang telah Dia perintahkan kepada Adam, untuk beranak cucu dan bertambah banyak di bumi.

20 Dan beberapa orang daripada anak-anak manusia menyuruh isteri mereka minum minuman yang akan menjadikan mereka mandul, agar mereka dapat mengekalkan bentuk badan mereka dan dengan itu penampilan cantik mereka tidak akan pudar.

21 Dan apabila anak-anak manusia memberi minum beberapa orang isteri mereka, Zila minum bersama-sama mereka.

22 Dan wanita-wanita yang melahirkan anak kelihatan menjijikkan di mata suami mereka sebagai janda, semasa suami mereka hidup, kerana hanya kepada wanita-wanita mandul mereka terikat.

23 Dan setelah beberapa hari dan tahun berlalu, ketika Zila menjadi tua, TUHAN membuka kandungannya.

24 Dan dia mengandung dan melahirkan seorang anak lelaki dan dia menamakannya Tubal-Kain, katanya, Setelah aku layu, aku telah memperolehnya dari Tuhan Yang Maha Kuasa.

25 Kemudian dia mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan, dan dia menamainya Naama, kerana dia berkata, "Setelah aku layu, aku mendapat kegembiraan dan kenikmatan."

26 Dan Lamekh sudah tua dan lanjut usia, dan matanya kabur sehingga dia tidak dapat melihat, dan Tubal-Kain, anaknya, sedang memimpinnya. Pada suatu hari Lamekh pergi ke padang dan Tubal-Kain, anaknya, bersamanya, dan ketika mereka berjalan di padang, Kain, anak Adam, maju ke arah mereka; kerana Lamekh sudah sangat tua dan tidak dapat melihat banyak, dan Tubal-Kain, anaknya, masih sangat muda.

27 Dan Tubal-Kain menyuruh ayahnya menarik busurnya, dan dengan anak panah dia memukul Kain, yang masih jauh, dan dia membunuhnya, kerana dia kelihatan kepada mereka sebagai seekor binatang.

28 Anak panah itu menembusi tubuh Kain walaupun dia berada jauh dari mereka, lalu dia jatuh ke tanah lalu mati.

29 Lalu TUHAN membalas kejahatan Kain setimpal dengan kejahatan yang telah dilakukannya kepada Habel, saudaranya, sesuai dengan firman TUHAN yang telah diucapkan-Nya.

30 Dan terjadilah apabila Kain telah mati, Lamekh dan Tubal pergi untuk melihat haiwan yang telah mereka sembelih, dan mereka melihat, dan lihatlah Kain datuk mereka telah rebah mati di atas bumi.

31 Dan Lamekh sangat bersedih hati kerana telah melakukan ini, dan sambil bertepuk tangan dia memukul anaknya dan menyebabkan kematiannya.

32 Dan isteri-isteri Lamekh mendengar apa yang telah dilakukan oleh Lamekh, dan mereka berusaha untuk membunuhnya.

33 Dan isteri-isteri Lamekh membencinya sejak hari itu, kerana dia membunuh Kain dan Tubal-Kain, dan isteri-isteri Lamekh berpisah daripadanya, dan tidak mahu mendengarnya pada masa itu.

34 Dan Lamekh datang kepada isteri-isterinya, lalu dia mendesak mereka untuk mendengarnya tentang perkara ini.

35 Dan dia berkata kepada isteri-isterinya, Ada dan Zila, Dengarlah suaraku, hai isteri-isteri Lamekh, perhatikanlah kata-kataku, kerana sekarang kamu telah membayangkan dan berkata bahawa aku membunuh seorang lelaki dengan luka-lukaku, dan seorang kanak-kanak dengan luka-lukaku kerana mereka tidak melakukan kekerasan, tetapi ketahuilah bahawa aku sudah tua dan beruban, dan bahawa mataku sudah berat kerana usia, dan aku melakukan perkara ini tanpa disedari.

36 Dan isteri-isteri Lamekh mendengarnya dalam perkara ini, dan mereka kembali kepadanya dengan nasihat ayah mereka Adam, tetapi mereka tidak melahirkan anak baginya sejak saat itu, mengetahui bahawa murka Tuhan semakin meningkat pada zaman itu terhadap anak-anak manusia, untuk memusnahkan mereka dengan air bah kerana perbuatan jahat mereka.

37 Dan Mahlalel anak lelaki Kenan hidup enam puluh lima tahun dan dia memperanakkan Yared; dan Yared hidup enam puluh dua tahun dan dia memperanakkan Henokh.

BAB 3

1 Dan Henokh hidup enam puluh lima tahun dan dia memperanakkan Metusalah; dan Henokh berjalan dengan Tuhan setelah memperanakkan Metusalah, dan dia melayani Tuhan, dan membenci cara jahat manusia.

2 Dan jiwa Henokh terbelenggu dalam ajaran Tuhan, dalam pengetahuan dan pemahaman; dan dia dengan bijak berundur dari anak-anak manusia, dan menyembunyikan dirinya dari mereka selama berhari-hari.

3 Setelah beberapa tahun berlalu, ketika ia sedang beribadah kepada Tuhan dan berdoa di hadapannya di rumahnya, seorang malaikat Tuhan berseru dari sorga kepadanya, katanya: "Inilah aku."

4 Dan Dia berfirman, "Bangunlah, keluarlah dari rumahmu dan dari tempat engkau bersembunyi, dan tampillah kepada anak-anak manusia, agar engkau dapat mengajar mereka jalan yang harus mereka tempuh dan pekerjaan yang harus mereka capai untuk masuk ke jalan-jalan Tuhan."

5 Dan Henokh bangkit menurut firman Tuhan, lalu keluar dari rumahnya, dari tempatnya dan dari bilik tempat dia bersembunyi; lalu dia pergi kepada anak-anak manusia dan mengajar mereka jalan-jalan Tuhan, dan pada waktu itu mengumpulkan anak-anak manusia dan memperkenalkan mereka dengan ajaran Tuhan.

6 Dan Dia memerintahkan untuk diisytiharkan di semua tempat di mana anak-anak manusia tinggal, dengan berkata, Di manakah orang yang ingin mengetahui jalan-jalan

Tuhan dan perbuatan baik? Biarlah dia datang kepada Henokh.

7 Dan semua anak manusia kemudian berkumpul kepadanya, kerana semua yang menginginkan perkara ini pergi kepada Henokh, dan Henokh memerintah atas anak-anak manusia menurut firman Tuhan, dan mereka datang dan tunduk kepadanya dan mereka mendengar firmannya.

8 Roh Tuhan ada pada Henokh, dan dia mengajar semua orangnya tentang hikmat Tuhan dan jalan-jalan-Nya, dan anak-anak manusia melayani Tuhan sepanjang hari-hari Henokh, dan mereka datang untuk mendengar hikmatnya.

9 Dan semua raja anak-anak manusia, baik yang pertama mahupun yang terakhir, bersama-sama dengan para putera dan hakim mereka, datang kepada Henokh ketika mereka mendengar tentang kebijaksanaannya, dan mereka tunduk kepadanya, dan mereka juga meminta Henokh untuk memerintah mereka, yang dipersetujuinya.

10 Dan mereka berkumpul semuanya, seratus tiga puluh raja dan putera, dan mereka melantik Henokh menjadi raja atas mereka dan mereka semua berada di bawah kuasa dan perintahnya.

11 Dan Henokh mengajar mereka kebijaksanaan, pengetahuan, dan jalan-jalan Tuhan; dan Dia menciptakan kedamaian di antara mereka, dan kedamaian ada di seluruh bumi selama kehidupan Henokh.

12 Dan Henokh memerintah atas anak-anak manusia selama dua ratus empat puluh tiga tahun, dan dia melakukan keadilan dan kebenaran dengan seluruh umatnya, dan dia memimpin mereka di jalan Tuhan.

13 Dan inilah keturunan Henokh, Metusalah, Elisa, dan Elimelekh, tiga orang anak lelaki; dan saudara perempuan mereka ialah Milka dan Nahmah, dan Metusalah hidup lapan puluh tujuh tahun dan dia memperanakkan Lamekh.

14 Dan pada tahun kelima puluh enam kehidupan Lamekh ketika Adam mati; sembilan ratus tiga puluh tahun usianya ketika kematiannya, dan kedua anak lelakinya, bersama Henokh dan Metusalah, anak lelakinya, menguburkannya dengan kemegahan yang besar, seperti pada pengebumian raja-raja, di dalam gua yang telah Tuhan beritahukan kepadanya.

15 Dan di tempat itu semua anak manusia berkabung dan menangis teresak-esak kerana Adam; oleh itu ia telah menjadi kebiasaan di kalangan anak-anak manusia hingga ke hari ini.

16 Dan Adam mati kerana dia makan buah daripada pokok pengetahuan, dia dan anak-anaknya selepasnya, seperti yang telah difirmankan oleh Tuhan Allah.

17 Dan pada tahun kematian Adam iaitu tahun kedua ratus empat puluh tiga pemerintahan Henokh, pada masa itu Henokh bertekad untuk memisahkan dirinya daripada anak-anak manusia dan menyembunyikan dirinya seperti pada mulanya untuk melayani Tuhan.

18 Dan Henokh berbuat demikian, tetapi tidak sepenuhnya menyembunyikan dirinya daripada mereka, tetapi menjauhkan diri daripada anak-anak manusia selama tiga hari dan kemudian pergi kepada mereka selama satu hari.

19 Dan selama tiga hari dia berada di dalam kamarnya, dia berdoa dan memuji Tuhan, Allahnya, dan pada hari dia pergi dan menampakkan diri kepada rakyatnya, dia mengajar mereka jalan-jalan Tuhan, dan semua yang mereka tanyakan kepadanya tentang Tuhan, dia memberitahu mereka.

20 Dan dia melakukan dengan cara ini selama bertahun-tahun, dan selepas itu dia menyembunyikan dirinya selama enam hari, dan menampakkan diri kepada rakyatnya satu hari dalam tujuh hari; dan selepas itu sekali dalam sebulan, dan kemudian sekali dalam setahun, sehingga semua raja, putera dan anak-anak manusia mencarinya, dan ingin sekali lagi melihat wajah Henokh, dan mendengar firmannya; tetapi mereka tidak dapat, kerana semua anak manusia sangat takut kepada Henokh, dan mereka takut untuk mendekatinya kerana rasa kagum seperti Tuhan yang berada di wajahnya; oleh itu tiada seorang pun yang dapat memandangnya, takut dia akan dihukum dan mati.

21 Dan semua raja dan putera bertekad untuk mengumpulkan anak-anak manusia, dan datang kepada Henokh, dengan berfikir bahawa mereka semua mungkin akan bercakap dengannya pada masa dia akan datang ke antara mereka, dan mereka berbuat demikian.

22 Dan tibalah harinya ketika Henokh pergi dan mereka semua berkumpul dan datang kepadanya, dan Henokh menyampaikan kepada mereka firman Tuhan dan dia mengajar mereka kebijaksanaan dan pengetahuan, dan mereka tunduk di hadapannya dan mereka berkata, Semoga raja hidup! Semoga raja hidup!

23 Dan beberapa waktu kemudian, ketika raja-raja, putera-putera, dan anak-anak manusia berbicara kepada Henokh, dan Henokh sedang mengajar mereka jalan-jalan Tuhan, lihatlah, seorang malaikat Tuhan memanggil Henokh dari syurga, dan ingin membawanya ke syurga untuk menjadikannya memerintah di sana atas anak-anak Tuhan, seperti dia telah memerintah atas anak-anak manusia di bumi.

24 Apabila pada masa itu Henokh mendengar perkara ini, dia pergi dan mengumpulkan semua penduduk bumi, dan mengajar mereka kebijaksanaan dan pengetahuan serta memberi mereka arahan ilahi, dan dia berkata kepada mereka, Aku telah dikehendaki untuk naik ke syurga, oleh itu aku tidak tahu hari aku akan pergi.

25 Oleh itu, sekarang aku akan mengajarkan kepadamu kebijaksanaan dan pengetahuan dan akan memberimu petunjuk sebelum aku meninggalkanmu, bagaimana bertindak di bumi dengan cara itu engkau dapat hidup; dan dia melakukannya.

26 Dan Dia mengajar mereka kebijaksanaan dan pengetahuan, dan memberi mereka pengajaran, dan Dia menegur mereka, dan Dia meletakkan di hadapan mereka ketetapan dan penghakiman untuk dilakukan di bumi, dan Dia membuat perdamaian di antara mereka, dan Dia mengajar mereka kehidupan abadi, dan tinggal bersama mereka untuk beberapa waktu mengajar mereka semua perkara ini.

27 Dan pada masa itu anak-anak manusia bersama Henokh, dan Henokh sedang berbicara kepada mereka, dan mereka mengangkat mata mereka dan rupa seekor kuda besar turun dari syurga, dan kuda itu berlari di udara;

28 Dan mereka memberitahu Henokh apa yang telah mereka lihat, dan Henokh berkata kepada mereka, "Demi aku kuda ini turun ke bumi; saatnya telah tiba apabila aku mesti pergi dari kamu dan aku tidak akan kelihatan lagi oleh kamu."

29 Dan kuda itu turun pada waktu itu dan berdiri di hadapan Henokh, dan semua anak manusia yang bersama Henokh melihatnya.

30 Dan Henokh kemudian sekali lagi memerintahkan agar satu suara diisytiharkan, berkata, Di manakah orang yang suka mengetahui jalan-jalan Tuhan, Allahnya, biarlah dia datang hari ini kepada Henokh sebelum dia diambil dari kita.

31 Dan semua anak manusia berkumpul dan datang kepada Henokh pada hari itu; dan semua raja di bumi bersama para pangeran dan penasihat mereka tinggal bersamanya pada hari itu; dan Henokh kemudian mengajar anak-anak manusia kebijaksanaan dan pengetahuan, dan memberi mereka petunjuk ilahi; dan dia memerintahkan mereka untuk melayani Tuhan dan berjalan di jalan-Nya sepanjang hari-hari hidup mereka, dan dia terus berdamai di antara mereka.

32 Dan setelah itu dia bangun dan menunggang kuda; lalu dia pergi dan semua anak manusia mengikutinya, kira-kira lapan ratus ribu orang; dan mereka pergi bersamanya perjalanan sehari.

33 Dan pada hari kedua dia berkata kepada mereka, "Pulanglah ke khemahmu, mengapa kamu akan pergi? mungkin kamu akan mati; dan sebahagian daripada mereka pergi meninggalkannya, dan mereka yang tinggal pergi bersamanya enam hari perjalanan; dan Henokh berkata kepada mereka setiap hari, "Pulanglah ke khemahmu, supaya kamu jangan mati; tetapi mereka tidak mahu kembali, dan mereka pergi bersamanya."

34 Pada hari keenam, beberapa orang masih tinggal berpaut padanya. Mereka berkata kepadanya, "Kami akan pergi bersamamu ke tempat yang kautuju. Demi Tuhan yang hidup, hanya maut yang akan memisahkan kita."

35 Mereka mendesaknya dengan kuat untuk pergi bersamanya, sehingga ia berhenti berbicara dengan mereka. Mereka mengikutinya dan tidak mau kembali.

36 Dan apabila raja-raja kembali, mereka menyuruh bancian diambil, untuk mengetahui bilangan orang yang tinggal yang pergi bersama Henokh; dan pada hari ketujuh Henokh naik ke syurga dalam pusaran angin, dengan kuda dan kereta berapi.

37 Dan pada hari kelapan semua raja yang telah bersama Henokh mengutus orang untuk membawa kembali bilangan orang yang bersama Henokh, di tempat dari mana dia naik ke syurga.

38 Dan semua raja itu pergi ke tempat itu dan mereka mendapati bumi di sana dipenuhi dengan salji, dan di atas salji itu terdapat batu-batu salji yang besar, dan seorang berkata kepada yang lain, Mari, mari kita menembusi salji dan melihat, mungkin orang-orang yang tinggal bersama Henokh sudah mati, dan sekarang berada di bawah batu-batu salji, dan mereka mencari tetapi tidak dapat menemukannya, kerana dia telah naik ke syurga.

BAB 4

1 Henokh hidup di bumi selama tiga ratus enam puluh lima tahun.

2 Dan ketika Henokh telah naik ke syurga, semua raja di bumi bangkit dan mengambil Metusalah, anaknya, dan mengurapinya, lalu mereka melantiknya untuk memerintah mereka menggantikan ayahnya.

3 Dan Metusalah bertindak dengan benar di hadapan Tuhan, seperti yang diajarkan oleh bapanya Henokh kepadanya, dan dia juga sepanjang hidupnya mengajar anak-anak manusia kebijaksanaan, pengetahuan dan takut akan Tuhan, dan dia tidak menyimpang dari jalan yang baik ke kanan atau ke kiri.

4 Tetapi pada zaman akhir Metusalah, anak-anak manusia berpaling daripada Tuhan, mereka merosakkan bumi, mereka merompak dan menjarah antara satu sama lain, dan mereka memberontak terhadap Tuhan dan mereka melanggar, dan mereka merosakkan jalan mereka, dan tidak mahu mendengar suara Metusalah, tetapi memberontak terhadap-Nya.

5 Dan Tuhan sangat murka terhadap mereka, dan Tuhan terus memusnahkan benih pada hari-hari itu, sehingga tidak ada yang menabur atau menuai di bumi.

6 Kerana apabila mereka menabur tanah agar mereka dapat memperoleh makanan untuk sara hidup mereka, lihatlah, duri dan onak telah tumbuh yang tidak mereka tabur.

7 Dan anak-anak manusia masih tidak berbalik dari jalan mereka yang jahat, dan tangan mereka masih terulur untuk melakukan yang jahat di mata Tuhan, dan mereka membangkitkan murka Tuhan dengan jalan mereka yang jahat, dan Tuhan sangat murka, dan menyesal kerana Dia telah menjadikan manusia.

8 Dan dia berfikir untuk memusnahkan dan membinasakan mereka, lalu dia melakukannya.

9 Pada zaman itu, ketika Lamekh bin Metusalah berumur seratus enam puluh tahun, matilah Set bin Adam.

10 Jadi Set mencapai umur sembilan ratus dua belas tahun, lalu ia mati.

11 Dan Lamekh berumur seratus lapan puluh tahun ketika dia mengambil Asmua, anak perempuan Elisa, anak lelaki Henokh, pamannya, dan dia mengandung.

12 Dan pada masa itu anak-anak manusia menabur tanah, dan sedikit makanan dihasilkan, namun anak-anak manusia tidak berbalik dari jalan jahat mereka, dan mereka melanggar dan memberontak terhadap Tuhan.

13 Dan isteri Lamekh mengandung dan melahirkan seorang anak lelaki baginya pada masa itu, pada pergantian tahun.

14 Dan Metusalah memanggil namanya Nuh, katanya, "Bumi pada zamannya tenang dan bebas daripada kerosakan," dan Lamekh, bapanya, memanggil namanya Menachem, katanya, "Orang ini akan menghibur kita dalam pekerjaan kita dan kesusahan kita di bumi, yang telah dikutuk Tuhan."

15 Maka anak itu menjadi besar dan disapih, lalu ia hidup menurut jejak Metusalah, ayahnya, yang sempurna dan benar di hadapan Allah.

16 Dan semua anak manusia menyimpang dari jalan Tuhan pada zaman itu ketika mereka bertambah banyak di muka bumi dengan anak lelaki dan perempuan, dan mereka saling mengajarkan perbuatan jahat mereka dan mereka terus berdosa terhadap Tuhan.

17 Dan setiap orang membuat bagi dirinya sendiri sebuah tuhan, dan mereka merompak dan menjarah setiap orang jirannya serta saudaranya, dan mereka merosakkan bumi, dan bumi dipenuhi dengan keganasan.

18 Dan para hakim dan pemerintah mereka pergi kepada anak-anak perempuan manusia dan mengambil isteri-isteri mereka secara paksa daripada suami mereka mengikut pilihan mereka, dan anak-anak manusia pada zaman itu mengambil daripada ternakan di bumi, binatang-binatang di padang dan burung-burung di udara, dan mengajarkan campuran haiwan dari satu spesies dengan yang lain, untuk membangkitkan murka Tuhan; dan Tuhan melihat seluruh bumi dan ia rosak, kerana semua makhluk telah merosakkan jalannya di bumi, semua manusia dan semua haiwan.

19 Berfirmanlah TUHAN, "Aku akan menghapuskan manusia yang telah Kuciptakan itu dari muka bumi, ya, dari manusia hingga burung-burung di udara, bersama-sama dengan ternak dan binatang-binatang liar yang ada di padang, sebab Aku menyesal telah menjadikan mereka."

20 Dan semua orang yang hidup menurut jalan Tuhan, mati pada zaman itu, sebelum Tuhan mendatangkan malapetaka ke atas manusia yang telah dinyatakan-Nya, kerana ini adalah dari Tuhan, supaya mereka tidak melihat malapetaka yang telah difirmankan Tuhan tentang anak-anak manusia.

21 Dan Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan, dan Tuhan memilih dia dan anak-anaknya untuk membangkitkan benih daripada mereka ke seluruh bumi.

BAB 5

1. Dalam tahun kedelapan puluh empat hidup Nuh, matilah Henokh, anak Set, pada waktu ia mati, berumur sembilan ratus lima tahun.

2 Dan pada tahun ke-179 kehidupan Nuh, matilah Kenan, anak Enos, dan seluruh umur Kenan adalah sembilan ratus sepuluh tahun, lalu ia mati.

3 Dan pada tahun kedua ratus tiga puluh empat kehidupan Nuh, Mahlalel bin Kenan mati, dan umur Mahlalel adalah lapan ratus sembilan puluh lima tahun, lalu dia mati.

4 Dan Yared bin Mahlalel mati pada masa itu, dalam tahun ketiga ratus tiga puluh enam kehidupan Nuh; dan seluruh umur Yared adalah sembilan ratus enam puluh dua tahun, lalu dia mati.

5 Dan semua orang yang mengikut Tuhan mati pada zaman itu, sebelum mereka melihat kejahatan yang diisytiharkan Tuhan akan dilakukannya di bumi.

6 Dan setelah berlalunya bertahun-tahun, pada tahun keempat ratus lapan puluh kehidupan Nuh, ketika semua orang yang mengikuti Tuhan telah mati jauh dari antara anak-anak manusia, dan hanya Metusalah yang tinggal pada waktu itu, Tuhan berfirman kepada Nuh dan Metusalah, firman-Nya,

7 Berbicaralah dan serukanlah kepada anak-anak manusia, demikianlah firman TUHAN: "Bertobatlah dari jalan-jalanmu yang jahat dan tinggalkanlah perbuatan-perbuatanmu, maka TUHAN akan menyesali kejahatan yang telah difirmankan-Nya untuk dilakukan-Nya kepadamu, sehingga hal itu tidak akan terjadi."

8 Kerana beginilah firman Tuhan, "Lihatlah, Aku memberikan kepadamu tempoh seratus dua puluh tahun; jika kamu berbalik kepada-Ku dan meninggalkan tingkah lakumu yang jahat, maka Aku juga akan berpaling dari kejahatan yang telah Kufirmankan kepadamu, dan kejahatan itu tidak akan ada lagi, demikianlah firman Tuhan.

9 Dan Nuh dan Metusalah menyampaikan segala firman Tuhan kepada anak-anak manusia, hari demi hari, terus-menerus berbicara kepada mereka.

10 Tetapi anak-anak manusia tidak mahu mendengar mereka, dan tidak mahu mencondongkan telinga mereka kepada kata-kata mereka, dan mereka tegar tengkuk.

11 Dan Tuhan memberikan mereka tempoh seratus dua puluh tahun, dengan firman-Nya, "Jika mereka mau bertobat, maka Tuhan akan menyesali kejahatan itu, sehingga tidak memusnahkan bumi."

12 Pada zaman itu, Nuh, anak Lamekh, menahan diri daripada beristeri untuk melahirkan anak, kerana dia berkata, "Sesungguhnya sekarang Tuhan akan memusnahkan bumi; mengapakah aku akan melahirkan anak?"

13 Dan Nuh adalah seorang yang soleh, dia sempurna dalam generasinya, dan Tuhan memilihnya untuk membangkitkan benih daripada benihnya di atas muka bumi.

14 Dan Tuhan berfirman kepada Nuh, Ambillah seorang isteri, dan peranakkanlah anak-anak, kerana Aku telah melihat engkau benar di hadapan-Ku dalam generasi ini.

15 Dan engkau akan membina benih, dan anak-anakmu bersamamu, di tengah-tengah bumi; lalu Nuh pergi dan mengambil seorang isteri, dan dia memilih Naama, anak perempuan Henokh, yang berumur lima ratus lapan puluh tahun.

16 Nuh berumur empat ratus sembilan puluh lapan tahun, ketika ia mengambil Naama menjadi isterinya.

17 Kemudian Naama mengandung dan melahirkan seorang anak lelaki, lalu menamainya Yafet, katanya, "Allah telah meluaskan aku di bumi." Kemudian dia mengandung lagi dan melahirkan seorang anak lelaki, lalu Abraham menamainya Sem, katanya, "Allah telah menjadikan aku sisa-sisa, supaya aku dapat menumbuhkan benih di bumi."

18. Nuh berumur lima ratus dua tahun ketika Naama melahirkan Sem. Anak-anak lelaki itu membesar dan hidup menurut jalan Tuhan, dalam segala yang diajarkan oleh Metusalah dan Nuh, ayah mereka, kepada mereka.

19 Dan Lamekh, bapa Nuh, meninggal dunia pada zaman itu; namun sesungguhnya dia tidak mengikut jejak langkah bapanya dengan sepenuh hati, dan dia meninggal dunia pada tahun keseratus sembilan puluh lima kehidupan Nuh.

20 Dan Lamekh mencapai umur tujuh ratus tujuh puluh tahun, lalu ia mati.

21 Dan semua anak manusia yang mengenal Tuhan, mati pada tahun itu sebelum Tuhan mendatangkan malapetaka ke atas mereka; kerana Tuhan menghendaki mereka mati, supaya tidak melihat malapetaka yang akan didatangkan Tuhan ke atas saudara-saudara dan sanak saudara mereka, seperti yang telah diisytiharkan-Nya.

22 Pada masa itu, Tuhan berfirman kepada Nuh dan Metusalah, "Berdirilah dan sebarkanlah kepada anak-anak manusia segala firman yang telah Kufirmankan kepadamu pada masa itu, mungkin mereka akan berbalik dari jalan jahat mereka, dan Aku akan bertobat dari kejahatan itu dan tidak akan mendatangkannya."

23 Lalu Nuh dan Metusalah berdiri, lalu berkata di telinga anak-anak manusia, segala yang telah difirmankan Tuhan mengenai mereka.

24 Tetapi anak-anak manusia tidak mahu mendengar, dan mereka juga tidak mahu memasang telinga kepada segala kenyataan mereka.

25 Sesudah itu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, "Kiamat semua makhluk telah datang kepada-Ku, oleh sebab perbuatan jahat mereka, dan lihatlah, Aku akan memusnahkan bumi."

26 Dan ambillah kayu gofer, pergilah ke suatu tempat, buatlah sebuah bahtera yang besar, dan letakkanlah itu di tempat itu.

27 Beginilah engkau harus membuatnya: tiga ratus hasta panjangnya, lima puluh hasta lebarnya dan tiga puluh hasta tingginya.

28 Dan haruslah engkau membuat bagimu sebuah pintu, yang terbuka pada sisinya, dan haruslah engkau menutupnya setinggi satu hasta dari atas, dan salutlah dengan tar dari dalam dan dari luarnya.

29 Dan lihatlah, Aku akan mendatangkan air bah ke atas bumi, dan segala yang hidup akan dibinasakan, dan segala yang ada di bumi akan binasa dari kolong langit.

30 Dan engkau dan keluargamu harus pergi dan mengumpulkan dua pasang dari segala yang hidup, jantan dan betina, lalu membawanya ke dalam bahtera, untuk menumbuhkan benih dari mereka di bumi.

31 Dan kumpulkanlah bagimu segala makanan yang dimakan oleh segala binatang, supaya ada makanan untukmu dan untuk mereka.

32 Dan engkau harus memilih untuk anak-anak lelakimu tiga orang gadis, dari anak-anak perempuan manusia, dan mereka akan menjadi isteri bagi anak-anak lelakimu.

33 Lalu Nuh bersiaplah, lalu ia membuat bahtera itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadanya, dan Nuh melakukan seperti yang diperintahkan Allah kepadanya.

34 Dalam usianya yang kelima ratus sembilan puluh lima tahun, Nuh mula membuat bahtera itu, dan dia membuat bahtera itu dalam masa lima tahun, seperti yang telah diperintahkan oleh Tuhan.

35 Kemudian Nuh mengambil ketiga anak perempuan Elyakim bin Metusalah menjadi isteri bagi anak-anaknya lelaki, seperti yang diperintahkan TUHAN kepada Nuh.

36 Pada waktu itulah matilah Metusalah anak Henokh, ketika ia mati, berumur sembilan ratus enam puluh tahun.

BAB 6

1 Pada waktu itu, setelah kematian Metusalah, berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, "Masuklah engkau dan keluargamu ke dalam bahtera; lihatlah, Aku akan mengumpulkan kepadamu segala binatang di bumi, binatang di padang dan burung-burung di udara, dan semuanya akan datang dan mengelilingi bahtera itu.

2. Dan engkau harus pergi dan duduk di dekat pintu bahtera, dan semua binatang buas, binatang-binatang, dan burung-burung, akan berkumpul dan berdiri di hadapanmu, dan mereka yang akan datang dan berlutut di hadapanmu, haruslah kau ambil dan serahkan ke tangan anak-anakmu, yang akan membawa mereka ke bahtera, dan semua yang akan berdiri di hadapanmu haruslah kau tinggalkan.

3 Dan Tuhan melakukan hal ini pada keesokan harinya, dan binatang-binatang, binatang-binatang buas dan burung-burung datang dalam jumlah besar dan mengelilingi bahtera itu.

4 Lalu pergilah Nuh dan duduk di dekat pintu bahtera. Dari segala makhluk yang berlutut di hadapannya, dibawanya ke dalam bahtera itu, dan semua orang yang berdiri di hadapannya ditinggalkannya di bumi.

5 Dan seekor singa betina datang, dengan dua ekor anaknya, jantan dan betina, dan ketiganya berjongkok di hadapan Nuh, dan kedua anak singa itu bangkit melawan singa betina itu dan memukulnya, dan membuatnya lari dari tempatnya, dan dia pergi, dan mereka kembali ke tempat mereka, dan berjongkok di atas tanah di hadapan Nuh.

6 Singa betina itu lari dan berdiri di tempat singa-singa itu.

7. Nabi Nuh melihat hal ini dan sangat heran. Dia bangun dan mengambil kedua anak binatang itu, lalu membawa mereka ke dalam bahtera.

8 Lalu Nuh membawa masuk ke dalam bahtera dari segala makhluk hidup yang ada di bumi, sehingga tidak ada seorang pun yang tinggal kecuali yang dibawanya ke dalam bahtera.

9 Dua-dua datang kepada Nuh ke dalam bahtera, tetapi dari binatang yang halal dan burung yang halal, ia membawa tujuh pasang dari antara binatang yang halal, seperti yang diperintahkan Allah kepadanya.

10 Dan semua binatang, dan binatang buas, dan burung, masih ada di sana, dan mereka mengelilingi bahtera itu di setiap tempat, dan hujan belum turun sampai tujuh hari kemudian.

11 Dan pada hari itu, Tuhan menyebabkan seluruh bumi bergegar, dan matahari menjadi gelap, dan dasar-dasar dunia bergoncang, dan seluruh bumi bergoyang dengan hebat, dan kilat menyambar, dan guruh berdentum, dan semua mata air di bumi pecah, seperti yang belum pernah diketahui oleh penduduk sebelumnya; dan Tuhan melakukan perbuatan perkasa ini, untuk menakutkan anak-anak manusia, agar tidak ada lagi kejahatan di bumi.

12 Namun begitu, anak-anak manusia tidak mahu berbalik dari jalan jahat mereka, dan mereka meningkatkan murka Tuhan pada masa itu, dan mereka tidak mengarahkan hati mereka kepada semua ini.

13 Setelah tujuh hari berlalu, iaitu pada tahun keenam ratus kehidupan Nuh, datanglah air bah meliputi bumi.

14 Maka terbelahlah segala mata air samudera raya dan terbukalah tingkap-tingkap di langit, lalu hujan turun ke atas bumi empat puluh hari empat puluh malam lamanya.

15 Lalu Nuh dan keluarganya serta segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan dia masuk ke dalam bahtera itu kerana air bah, lalu TUHAN mengurung dia di dalam bahtera itu.

16 Dan semua anak manusia yang tinggal di bumi menjadi letih lesu kerana kejahatan kerana hujan, kerana air semakin deras turun ke bumi, dan haiwan dan binatang buas masih mengelilingi bahtera itu.

17 Dan anak-anak manusia berkumpul, kira-kira tujuh ratus ribu orang lelaki dan perempuan, lalu mereka datang kepada Nuh ke bahtera itu.

18 Lalu mereka berseru kepada Nuh, katanya: "Bukalah pintu untuk kami, supaya kami datang kepadamu dalam bahtera itu; mengapakah kami harus mati?"

19 Dan Nuh, dengan suara nyaring, menjawab mereka dari dalam bahtera, katanya, Bukankah kamu semua memberontak terhadap Tuhan, dan berkata bahawa Dia tidak wujud? dan oleh itu Tuhan mendatangkan malapetaka ini kepadamu, untuk memusnahkan dan melenyapkan kamu dari muka bumi.

20 Bukankah ini yang telah Kukatakan kepadamu seratus dua puluh tahun yang lalu, dan kamu tidak mahu mendengar suara Tuhan, dan sekarang kamu ingin hidup di bumi?

21 Lalu kata mereka kepada Nuh: "Kami bersedia untuk kembali kepada TUHAN; hanya bukalah pintu untuk kami, supaya kami hidup dan tidak mati."

22 Dan Nuh menjawab mereka, katanya, "Lihatlah sekarang setelah kamu melihat kesusahan jiwamu, kamu ingin kembali kepada Tuhan; mengapa kamu tidak kembali selama seratus dua puluh tahun ini, yang telah diberikan Tuhan kepadamu sebagai jangka waktu yang ditentukan?"

23 Tetapi sekarang kamu datang dan memberitahuku hal ini kerana kesusahan jiwamu, sekarang juga Tuhan tidak akan mendengar kamu, dan Dia tidak akan memberi perhatian kepadamu pada hari ini, sehingga kamu tidak akan berjaya dalam keinginanmu.

24 Dan anak-anak manusia datang untuk masuk ke dalam bahtera itu, kerana mereka tidak tahan hujan menimpa bahtera itu.

25 Dan Tuhan menyuruh semua binatang buas dan haiwan yang berdiri di sekeliling bahtera itu. Dan binatang buas itu mengalahkan mereka dan menghalau mereka dari tempat itu, dan setiap orang pergi ke jalannya sendiri dan mereka berselerak lagi di atas muka bumi.

26 Hujan terus turun ke bumi, empat puluh hari empat puluh malam lamanya, dan air itu sangat deras meliputi bumi; dan matilah segala makhluk yang ada di bumi dan di dalam air, baik manusia, binatang, binatang liar, binatang melata dan burung-burung di udara, dan hanya Nuh dan mereka yang bersamanya di dalam bahtera itu yang tinggal.

27 Air itu bertambah-tambah dan sangat bertambah-tambah di atas bumi; mereka mengangkat bahtera itu, lalu ia terangkat dari atas bumi.

28 Bahtera itu terapung-apung di atas permukaan air, dan ia tercampak ke atas air, sehingga segala makhluk hidup di dalamnya bergoyang-goyang seperti masakan dalam kuali.

29 Dan kegelisahan yang besar melanda semua makhluk hidup yang ada di dalam bahtera itu, sehingga bahtera itu seperti hendak pecah.

30 Dan semua makhluk hidup yang ada di dalam bahtera itu ketakutan, dan singa-singa mengaum, dan lembu-lembu berkokok, dan serigala melolong, dan setiap makhluk hidup di dalam bahtera itu berbicara dan meratap dalam bahasanya sendiri, sehingga suara mereka sampai ke kejauhan, dan Nuh dan anak-anaknya menangis dan meratap dalam kesusahan mereka; mereka sangat takut bahawa mereka telah sampai ke pintu gerbang maut.

31 Dan Nuh berdoa kepada Tuhan, dan berseru kepada-Nya kerana hal ini, dan dia berkata, Ya Tuhan tolonglah kami, kerana kami tidak mempunyai kekuatan untuk menanggung kejahatan yang telah mengelilingi kami ini, kerana ombak air telah mengelilingi kami, arus deras yang nakal telah menakutkan kami, jerat maut telah datang di hadapan kami; jawablah kami, ya Tuhan, jawablah kami, sinarilah wajah-Mu kepada kami dan kasihanilah kami, tebuslah kami dan bebaskanlah kami.

32 Dan Tuhan mendengar suara Nuh, dan Tuhan mengingatnya.

33 Lalu angin bertiup di bumi, lalu air itu diam dan bahtera itu terkandas.

34 Maka ditutuplah mata air samudera raya dan tingkap-tingkap di langit, dan hujan dari langit terhenti.

35 Air itu berkurang pada masa itu, dan bahtera itu terkandas di atas Pergunungan Ararat.

36 Kemudian Nuh membuka tingkap-tingkap bahtera itu, dan Nuh masih berseru kepada Tuhan pada waktu itu dan dia berkata, Ya Tuhan, yang membentuk bumi dan langit dan semua yang ada di dalamnya, keluarkan jiwa kami dari kurungan ini, dan dari penjara tempat Engkau menempatkan kami, kerana aku sangat letih dengan keluhan.

37 Dan Tuhan mendengar suara Nuh, lalu berfirman kepadanya, "Apabila engkau telah genap setahun, barulah engkau akan pergi."

38 Dan pada pergantian tahun, ketika genap setahun Nuh tinggal di dalam bahtera, air itu kering dari bumi, lalu Nuh membuka penutup bahtera itu.

39 Pada waktu itu, pada hari kedua puluh tujuh bulan kedua, bumi telah kering, tetapi Nuh dan anak-anaknya, serta orang-orang yang bersamanya, tidak keluar dari bahtera sampai Tuhan memberi mereka perintah.

40 Dan tibalah harinya Tuhan menyuruh mereka keluar, lalu mereka semua keluar dari bahtera itu.

41 Lalu pergilah mereka dan pulanglah masing-masing ke jalannya dan ke tempatnya, dan Nuh dan anak-anaknya tinggal di negeri yang telah Tuhan katakan kepada mereka, dan mereka beribadah kepada Tuhan sepanjang hari-hari mereka, dan Tuhan memberkati Nuh dan anak-anaknya ketika mereka keluar dari bahtera.

42 Lalu firman-Nya kepada mereka: "Beranakcuculah dan penuhilah seluruh bumi, jadilah kuat dan bertambah banyaklah di bumi dan bertambah banyaklah di sana."

BAB 7

1 Inilah nama anak-anak Nuh: Yafet, Ham dan Sem; dan mereka dilahirkan anak-anak lelaki selepas air bah, kerana mereka telah berkahwin sebelum air bah.

2 Inilah anak-anak Yafet: Gomer, Magog, Madai, Yawan, Tubal, Mesekh dan Tiras, tujuh orang anak lelaki.

3 Anak-anak lelaki Gomer ialah Askinas, Refat dan Tegarma.

4 Anak-anak lelaki Magog ialah Elihanaf dan Lubal.

5 Anak-anak Madai ialah Akhon, Zelo, Hazoni dan Lot.

6 Keturunan Yawan ialah Elisa, Tarsis, Kitim dan Dudonim.

7 Anak-anak lelaki Tubal ialah Arifi, Kesed dan Taari.

8 Anak-anak lelaki Mesekh ialah Dedon, Zaron dan Sebashni.

9 Anak-anak lelaki Tiras ialah Benib, Gera, Lupirion dan Gilak; inilah anak-anak lelaki Yafet menurut keluarga

mereka, dan jumlah mereka pada zaman itu kira-kira empat ratus enam puluh orang lelaki.

10 Inilah anak-anak lelaki Ham: Kush, Mizraim, Put dan Kanaan, empat orang anak lelaki; dan anak-anak lelaki Kush ialah Seba, Hawila, Sabta, Raema dan Sateka; dan anak-anak lelaki Raema ialah Syeba dan Dedan.

11 Anak-anak lelaki Mizraim ialah Lud, Anom, Patros, Kaslot dan Kaftor.

12 Anak-anak Put ialah Gebul, Hadan, Bena dan Adan.

13 Anak-anak Kanaan ialah Sidon, Het, Amori, Gergasi, Hiwi, Arkea, Seni, Arodi, Zimodi dan Kemoti.

14 Inilah anak-anak lelaki Ham menurut kaum mereka, dan jumlah mereka pada zaman itu kira-kira tujuh ratus tiga puluh orang lelaki.

15 Inilah anak-anak Sem: Elam, Asyur, Arpakhsad, Lud dan Aram, lima orang anak lelaki; dan anak-anak Elam ialah Susan, Mahul dan Harmon.

16 Anak-anak lelaki Ashar ialah Mirus dan Mokil, dan anak-anak lelaki Arpakhsad ialah Selah, Anar dan Askol.

17 Keturunan Lud ialah Petor dan Bizayon, dan keturunan Aram ialah Us, Kul, Gather dan Mas.

18 Itulah anak-anak lelaki Sem menurut kaum mereka, dan jumlah mereka pada masa itu kira-kira tiga ratus orang lelaki.

19 Inilah keturunan Sem. Sem memperanakkan Arpakhsad, Arpakhsad memperanakkan Selah, dan Selah memperanakkan Eber. Bagi Eber lahir dua orang anak, nama yang seorang ialah Peleg, kerana pada zamannya anak-anak manusia terbahagi, dan pada zaman kemudian, bumi terbahagi.

20 Dan nama yang kedua ialah Yoktan, yang bermaksud bahawa pada zamannya kehidupan anak-anak manusia semakin berkurangan.

21 Inilah anak-anak Yoktan: Almodad, Selaf, Hazarmovet, Yerah, Hadurom, Ozel, Dikla, Obal, Abimael, Syeba, Ofir, Hawila dan Yobab; semuanya inilah anak-anak Yoktan.

22 Dan Peleg, saudaranya, memperanakkan Yen, dan Yen memperanakkan Serug, dan Serug memperanakkan Nahor dan Nahor memperanakkan Terah, dan Terah berumur tiga puluh lapan tahun, dan dia memperanakkan Haran dan Nahor.

23 Dan Kush, anak Ham, anak Nuh, mengambil seorang isteri pada masa tuanya, lalu perempuan itu melahirkan seorang anak lelaki, dan mereka menamakannya Nimrod, katanya, Pada masa itu anak-anak manusia mula memberontak dan melanggar hukum terhadap Tuhan, dan anak itu membesar, dan bapanya sangat mengasihinya, kerana dia adalah anak dari masa tuanya.

24 Dan pakaian kulit yang dibuat Tuhan untuk Adam dan isterinya, ketika mereka keluar dari taman itu, diberikan kepada Kush.

25 Kerana selepas kematian Adam dan isterinya, pakaian itu diberikan kepada Henokh, anak lelaki Yared, dan apabila Henokh diangkat kepada Tuhan, Dia memberikannya kepada Metusalah, anak lelakinya.

26 Dan setelah kematian Metusalah, Nuh membawa mereka ke bahtera, dan mereka bersamanya sampai dia keluar dari bahtera.

27 Dan ketika mereka keluar, Ham mencuri pakaian-pakaian itu dari Nuh, ayahnya, lalu dia mengambilnya dan menyembunyikannya dari saudara-saudaranya.

28 Dan ketika Ham memperanakkan anak sulungnya, Kush, dia memberikan pakaian itu kepadanya secara rahsia, dan mereka bersama Kush selama beberapa hari.

29 Dan Kush juga menyembunyikannya daripada anak-anak lelaki dan saudara-saudaranya, dan apabila Kush memperanakkan Nimrod, dia memberinya pakaian-pakaian itu kerana cintanya kepadanya, dan Nimrod membesar, dan ketika dia berumur dua puluh tahun dia memakai pakaian-pakaian itu.

30 Dan Nimrod menjadi kuat ketika dia memakai pakaian itu, dan Tuhan memberinya kekuatan dan keperkasaan, dan dia seorang pemburu yang hebat di bumi, ya, dia seorang pemburu yang hebat di padang, dan dia memburu haiwan dan dia membina mezbah, dan dia mempersembahkan haiwan-haiwan itu di hadapan Tuhan.

31 Dan Nimrod menguatkan dirinya, dan dia bangkit dari antara saudara-saudaranya, dan dia berperang melawan semua musuh di sekeliling mereka.

32 Dan Tuhan menyerahkan semua musuh saudara-saudaranya ke dalam tangannya, dan Tuhan memajukannya dari semasa ke semasa dalam pertempurannya, dan dia memerintah di bumi.

33 Oleh itu, menjadi kebiasaan pada zaman itu, apabila seseorang membawa keluar mereka yang telah dilatihnya untuk berperang, dia akan berkata kepada mereka, Seperti yang dilakukan Tuhan kepada Nimrod, yang merupakan seorang pemburu yang perkasa di bumi, dan yang berjaya dalam pertempuran yang menang melawan saudara-saudaranya, sehingga dia menyelamatkan mereka dari tangan musuh mereka, begitulah kiranya Tuhan menguatkan kita dan menyelamatkan kita pada hari ini.

34 Ketika Nimrod berumur empat puluh tahun, pada waktu itu terjadilah perang antara saudara-saudaranya dan bani Yafet, sehingga mereka berada di bawah kuasa musuh mereka.

35 Dan Nimrod pergi pada waktu itu, dan dia mengumpulkan semua putra Kush dan keluarga mereka, sekitar empat ratus enam puluh orang, dan dia juga mengupah dari beberapa sahabat dan kenalannya sekitar lapan puluh orang, dan memberi mereka upah mereka, dan dia pergi bersama mereka ke medan perang, dan ketika dia berada di jalan, Nimrod menguatkan hati orang-orang yang pergi bersamanya.

36 Lalu berkatalah ia kepada mereka, "Janganlah takut dan janganlah gentar, sebab semua musuh kita akan diserahkan ke dalam tangan kita, dan kamu boleh berbuat terhadap mereka sesuka hatimu."

37 Dan semua orang yang pergi itu berjumlah kira-kira lima ratus orang, dan mereka berperang melawan musuh-musuh mereka, dan mereka memusnahkan mereka, dan menundukkan mereka, dan Nimrod menempatkan pegawai-pegawai tetap atas mereka di tempat masing-masing.

38 Dan dia mengambil beberapa orang anak mereka sebagai jaminan, dan mereka semua menjadi hamba kepada Nimrod dan saudara-saudaranya, dan Nimrod dan semua orang yang bersamanya pulang ke rumah.

39 Dan ketika Nimrod kembali dengan gembira dari pertempuran, setelah menaklukkan musuh-musuhnya, semua saudaranya, bersama-sama dengan mereka yang mengenalnya sebelumnya, berkumpul untuk melantiknya

menjadi raja atas mereka, dan mereka meletakkan mahkota kerajaan di atas kepalanya.

40 Dan baginda melantik atas rakyat dan rakyatnya, para putera, hakim, dan pemerintah, seperti kebiasaan di kalangan raja-raja.

41 Dan dia melantik Terah bin Nahor sebagai panglima tenteranya, dan dia memuliakannya serta mengangkatnya di atas semua panglimanya.

42 Dan sementara dia memerintah menurut keinginan hatinya, setelah menakluki semua musuh di sekelilingnya, dia berunding dengan para penasihatnya untuk membina sebuah kota untuk istananya, dan mereka melakukannya.

43 Dan mereka menemui sebuah lembah besar di seberang timur, lalu mereka membina sebuah kota yang besar dan luas untuknya, lalu Nimrod menamakan kota yang dibinanya itu Sinear, kerana Tuhan telah menggoncangkan musuh-musuhnya dengan hebat dan memusnahkan mereka.

44 Dan Nimrod tinggal di Sinear, dan dia memerintah dengan aman, dan dia berperang dengan musuh-musuhnya dan dia menaklukkan mereka, dan dia makmur dalam semua pertempurannya, dan kerajaannya menjadi sangat besar.

45 Dan semua bangsa dan bahasa mendengar tentang kemasyhurannya, lalu mereka berkumpul kepadanya, dan mereka sujud ke bumi, dan mereka membawa persembahan kepadanya, dan dia menjadi tuan dan raja mereka, dan mereka semua tinggal bersamanya di kota Sinear, dan Nimrod memerintah di bumi atas semua putra Nuh, dan mereka semua berada di bawah kuasa dan nasihatnya.

46 Dan seluruh bumi mempunyai satu bahasa dan satu perkataan yang bersatu, tetapi Nimrod tidak menempuh jalan Tuhan, dan dia lebih jahat daripada semua orang yang ada sebelum dia, dari zaman air bah hingga zaman itu.

47 Dan dia membuat dewa-dewa daripada kayu dan batu, lalu dia sujud kepada mereka, dan dia memberontak terhadap Tuhan, dan mengajar semua rakyatnya dan orang-orang di bumi cara-cara jahatnya; dan Mardon, anaknya, lebih jahat daripada bapanya.

48 Dan setiap orang yang mendengar tentang perbuatan Mardon bin Nimrod akan berkata tentang dia, "Daripada orang fasik datang kejahatan," sebab itu menjadi peribahasa di seluruh bumi, demikian, "Daripada orang fasik datang kejahatan," dan ia menjadi kebiasaan dalam kata-kata manusia sejak zaman itu hingga kini.

49 Dan Terah bin Nahor, panglima tentera Nimrod, pada zaman itu sangat besar di mata raja dan rakyatnya, dan raja serta para pembesar mengasihinya, dan mereka meninggikannya dengan sangat tinggi.

50 Dan Terah mengambil seorang isteri yang bernama Amthelo, anak perempuan Kornebo; dan isteri Terah mengandung dan melahirkan seorang anak lelaki baginya pada zaman itu.

51 Terah berumur tujuh puluh tahun ketika dia memperanakkan dia, dan Terah memberi nama Abram kepada anaknya yang lahir baginya, kerana raja telah mengangkatnya pada zaman itu dan memuliakannya di atas semua pembesarnya yang bersamanya.

BAB 8

1 Pada malam Abram dilahirkan, semua hamba Terah, dan semua orang bijak Nimrod, dan ahli sihirnya datang dan makan dan minum di rumah Terah, dan mereka bersukacita bersamanya pada malam itu.

2 Dan apabila semua orang bijak pandai dan ahli nujum keluar dari rumah Terah, mereka mengangkat mata mereka ke langit pada malam itu untuk melihat bintang-bintang, dan mereka melihat, dan lihatlah, satu bintang yang sangat besar datang dari timur dan berlari di langit, dan ia menelan empat bintang dari keempat penjuru langit.

3 Dan semua orang bijak pandai raja dan ahli nujumnya tercengang melihat pemandangan itu, dan para bijak pandai itu memahami perkara ini, dan mereka tahu maksudnya.

4 Dan mereka berkata satu sama lain, "Ini hanya menandakan anak yang telah lahir bagi Terah malam ini, yang akan membesar dan beranak cucu, dan bertambah banyak, dan memiliki seluruh bumi, dia dan anak-anaknya untuk selama-lamanya, dan dia dan keturunannya akan membunuh raja-raja besar, dan mewarisi tanah mereka."

5 Dan orang-orang bijak dan ahli nujum pulang ke rumah pada malam itu, dan pada waktu pagi semua orang bijak dan ahli nujum ini bangun pagi-pagi, dan berkumpul di rumah yang telah ditetapkan.

6 Lalu mereka bercakap-cakap dan berkata seorang kepada yang lain: "Lihatlah, pemandangan yang kita lihat semalam itu tersembunyi daripada raja, tidak diberitahukan kepadanya."

7 Dan jika perkara ini diketahui oleh raja pada hari-hari kemudian, dia akan berkata kepada kita, Mengapa kamu menyembunyikan perkara ini daripadaku, dan kemudian kita semua akan mengalami kematian; oleh itu, marilah kita pergi dan memberitahu raja pemandangan yang telah kita lihat, dan tafsirannya, dan kemudian kita akan tetap bebas.

8 Lalu mereka berbuat demikian, lalu datanglah mereka semua menghadap raja dan sujud menyembahnya sampai ke tanah, sambil berkata, "Semoga raja hidup, semoga raja hidup."

9 Kami mendengar bahawa Terah, anak Nahor, panglima tenteramu, telah melahirkan seorang anak lelaki. Malam tadi kami datang ke rumahnya, lalu kami makan dan minum serta bersukacita bersamanya pada malam itu.

10 Dan ketika hamba-hambamu keluar dari rumah Terah, untuk pulang ke rumah kami masing-masing untuk bermalam di sana, kami mengangkat mata ke langit, dan kami melihat sebuah bintang besar datang dari timur, dan bintang yang sama berlari dengan sangat laju, dan menelan empat bintang besar, dari keempat penjuru langit.

11 Dan hamba-hambamu tercengang melihat pemandangan yang kami lihat, dan sangat ketakutan, dan kami membuat penilaian berdasarkan pemandangan itu, dan mengetahui dengan kebijaksanaan kami tafsirannya yang tepat, bahawa perkara ini berlaku untuk anak yang dilahirkan oleh Terah, yang akan membesar dan bertambah banyak, dan menjadi kuat, dan membunuh semua raja di bumi, dan mewarisi semua tanah mereka, dia dan keturunannya selama-lamanya.

12 Dan sekarang, tuan dan raja kami, lihatlah, kami benar-benar telah memberitahu tuanku apa yang telah kami lihat mengenai anak ini.

13 Jika raja menganggap baik untuk memberi bapanya ganjaran kepada anak ini, kita akan membunuhnya sebelum dia dewasa dan bertambah besar di negeri ini, dan kejahatannya akan bertambah besar terhadap kita, sehingga kita dan anak-anak kita binasa oleh kejahatannya.
14 Dan raja mendengar kata-kata mereka dan itu dipandang baik olehnya, lalu dia menyuruh memanggil Terah, dan Terah datang menghadap raja.
15 Lalu berkatalah raja kepada Terah, "Telah diberitahukan kepadaku bahawa semalam seorang anak lelaki telah lahir bagimu, dan dengan cara ini diamati di syurga pada saat kelahirannya."
16 Oleh itu, berikanlah anak itu kepadaku, supaya kita membunuhnya sebelum kejahatannya menyerang kita, dan aku akan memberikan kepadamu sebagai ganti harganya, rumahmu yang penuh dengan perak dan emas.
17 Dan Terah menjawab raja dan berkata kepadanya: Tuanku dan rajaku, aku telah mendengar kata-katamu, dan hambamu akan melakukan segala yang dikehendaki rajanya.
18 Tetapi tuanku dan raja, patik akan memberitahukan kepadamu apa yang terjadi kepada patik semalam, supaya patik dapat melihat nasihat apa yang akan diberikan raja kepada hambanya, dan kemudian patik akan menjawab raja tentang apa yang baru saja dikatakannya; lalu raja berkata, "Katakanlah."
19 Lalu berkatalah Terah kepada raja: "Ayon bin Mored, datang kepadaku semalam dan berkata:
20 Berikanlah kepadaku kuda yang besar dan elok yang diberikan raja kepadamu itu, dan aku akan memberikan kepadamu perak dan emas, jerami dan makanan ternak dengan harganya; lalu aku berkata kepadanya, "Tunggulah sampai aku melihat perkataan raja, dan lihatlah apa yang dikatakan raja, itulah yang akan kulakukan."
21 Dan sekarang, tuanku dan raja, lihatlah, aku telah memberitahukan hal ini kepadamu, dan nasihat yang akan diberikan raja kepada hambanya, itulah yang akan aku ikuti.
22 Dan raja mendengar kata-kata Terah, lalu bangkitlah amarahnya dan dia menganggapnya seperti orang bodoh.
23 Lalu raja menjawab Terah, katanya kepadanya: "Adakah engkau begitu bodoh, jahil, atau kurang pengertian, sehingga engkau melakukan hal ini, untuk memberikan kudamu yang cantik itu dengan perak dan emas atau bahkan dengan jerami dan makanan ternak?"
24 Adakah engkau begitu kekurangan perak dan emas, sehingga engkau berbuat demikian, kerana engkau tidak dapat memperoleh jerami dan makanan ternak untuk memberi makan kudamu? Dan apakah gunanya perak dan emas bagimu, atau jerami dan makanan ternak, sehingga engkau memberikan kuda yang baik yang telah Kuberikan kepadamu, yang tidak ada yang serupa dengannya di seluruh bumi?
25 Setelah raja berhenti berkata-kata, Terah menjawab raja, katanya: "Demikianlah raja telah berkata kepada hambanya;
26. Ya tuanku dan raja, apakah yang tuanku katakan kepadaku, dengan berkata, Berikanlah anakmu supaya kami bunuh dia, dan aku akan memberikan kepadamu perak dan emas sebagai ganti nilainya; apa yang harus aku lakukan dengan perak dan emas setelah kematian anakku? Siapakah yang akan mewarisiku? Tentunya setelah kematianku, perak dan emas itu akan kembali kepada rajaku yang memberikannya.
27 Dan ketika raja mendengar kata-kata Terah, dan perumpamaan yang dibawanya mengenai raja, ia sangat sedih dan dia menjadi jengkel dengan perkara ini, dan kemarahannya menyala-nyala di dalam dirinya.
28 Dan Terah melihat bahawa kemarahan raja menyala-nyala terhadapnya, lalu dia menjawab raja, katanya, "Semua yang kumiliki berada dalam kuasa raja; apa sahaja yang raja ingin lakukan kepada hambanya, biarlah dia lakukan, ya, bahkan anakku, dia berada dalam kuasa raja, tanpa nilai tukar, dia dan kedua saudaranya yang lebih tua daripadanya."
29 Lalu berkatalah raja kepada Terah: "Tidak, tetapi aku akan membeli anakmu yang bungsu dengan harga tertentu."
30 Dan Terah menjawab raja, katanya, "Hamba mohon kepada tuanku dan raja, supaya hambamu ini berbicara sepatah kata di hadapan tuanku, dan biarlah raja mendengar perkataan hambanya." Terah berkata, "Baiklah raja memberi hamba waktu tiga hari sampai hamba mempertimbangkan perkara ini dalam diri hamba, dan berunding dengan keluarga hamba mengenai kata-kata raja hamba; dan dia mendesak raja dengan keras untuk menyetujui hal ini."
31 Dan raja mendengar kata-kata Terah, dan dia berbuat demikian dan dia memberinya masa tiga hari, lalu Terah pergi dari hadapan raja, dan dia pulang ke rumah kepada keluarganya dan menceritakan kepada mereka semua kata-kata raja; dan orang-orang itu sangat takut.
32 Pada hari ketiga raja menyuruh orang kepada Terah, katanya: "Kirimkanlah anakmu kepadaku dengan harga seperti yang telah kukatakan kepadamu; dan jika engkau tidak berbuat demikian, aku akan menyuruh orang membunuh semua yang ada padamu di rumahmu, sehingga engkau tidak akan mempunyai seekor anjing pun yang tinggal."
33 Lalu Terah bergegas, (kerana perkara itu mendesak dari raja), lalu dia mengambil seorang anak dari salah seorang hambanya, yang dilahirkan oleh hambanya untuknya pada hari itu, lalu Terah membawa anak itu kepada raja dan menerima bayaran untuknya.
34 Dan Tuhan menyertai Terah dalam perkara ini, agar Nimrod tidak menyebabkan kematian Abram, dan raja mengambil anak itu dari Terah dan dengan sekuat tenaga meremukkan kepalanya ke tanah, kerana dia menyangka itu Abram; dan ini disembunyikan daripadanya sejak hari itu, dan ia dilupakan oleh raja, kerana adalah kehendak Tuhan untuk tidak mengalami kematian Abram.
35 Lalu Terah membawa Abram, anaknya, secara diam-diam, bersama ibu dan pengasuhnya, lalu menyembunyikan mereka di dalam sebuah gua, dan dia membawakan mereka bekal setiap bulan.
36 Dan Tuhan menyertai Abram di dalam gua itu dan dia membesar, dan Abram berada di dalam gua itu selama sepuluh tahun, dan raja serta para pembesarnya, ahli nujum dan orang bijak pandai, menyangka bahawa raja telah membunuh Abram.

BAB 9

1 Pada masa itu, Haran, anak Terah, abang sulung Abram, mengambil seorang isteri.

2 Haran berumur tiga puluh sembilan tahun ketika dia mengambilnya. Isteri Haran mengandung dan melahirkan seorang anak lelaki, lalu dia menamakannya Lot.

3 Dan dia mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan, dan dia menamakannya Milka; dan dia mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan, dan dia menamakannya Sarai.

4 Haran berumur empat puluh dua tahun ketika dia memperanakkan Sarai, iaitu pada tahun kesepuluh kehidupan Abram; dan pada masa itu Abram bersama ibu dan pengasuhnya keluar dari gua, kerana raja dan rakyatnya telah melupakan perkara Abram.

5 Dan ketika Abram keluar dari gua itu, dia pergi kepada Nuh dan anaknya Sem, dan dia tinggal bersama mereka untuk mempelajari ajaran Tuhan dan jalan-jalan-Nya, dan tiada seorang pun yang tahu di mana Abram berada, dan Abram melayani Nuh dan Sem, anaknya, untuk waktu yang lama.

6 Abram berada di rumah Nuh selama tiga puluh sembilan tahun, dan Abram mengenal Tuhan sejak usia tiga tahun, dan dia mengikuti jalan Tuhan sampai hari kematiannya, seperti yang diajarkan oleh Nuh dan anaknya Sem kepadanya; dan semua anak bumi pada zaman itu sangat melanggar hukum terhadap Tuhan, dan mereka memberontak terhadap-Nya dan mereka melayani tuhan-tuhan lain, dan mereka melupakan Tuhan yang telah menciptakan mereka di bumi; dan penduduk bumi membuat bagi diri mereka sendiri, pada waktu itu, setiap orang tuhannya sendiri; tuhan-tuhan dari kayu dan batu yang tidak dapat berbicara, mendengar, atau menyelamatkan, dan anak-anak manusia melayani mereka dan mereka menjadi tuhan mereka.

7 Raja dan semua hambanya, serta Terah dan seisi rumahnya adalah orang pertama yang menyembah dewa-dewa yang diperbuat daripada kayu dan batu.

8 Dan Terah mempunyai dua belas dewa yang besar, diperbuat daripada kayu dan batu, setiap dua belas bulan dalam setahun, dan dia beribadah kepada setiap dewa setiap bulan, dan setiap bulan Terah membawa korban sajian dan korban minumannya kepada dewa-dewanya; demikianlah Terah berbuat demikian sepanjang hari.

9 Dan seluruh generasi itu jahat di mata Tuhan, dan mereka menjadikan setiap orang tuhannya sendiri, tetapi mereka meninggalkan Tuhan yang telah menciptakan mereka.

10 Pada zaman itu, tidak ada seorang pun di seluruh bumi yang mengenal Tuhan (kerana mereka masing-masing melayani Tuhannya sendiri) kecuali Nuh dan keluarganya, dan semua orang yang berada di bawah nasihatnya mengenal Tuhan pada zaman itu.

11 Abram anak Terah menjadi besar pada zaman itu di dalam keluarga Nuh, dan tiada seorang pun yang mengetahuinya, dan Tuhan menyertainya.

12 Dan Tuhan memberikan Abram hati yang berakal, dan dia tahu semua perbuatan generasi itu sia-sia, dan semua dewa mereka sia-sia dan tidak berguna.

13 Abram melihat matahari bersinar di bumi, lalu berkatalah Abram kepada dirinya sendiri: "Sesungguhnya matahari yang bersinar di bumi ini adalah Allah, dan kepada-Nyalah aku akan beribadah."

14 Dan Abram beribadah kepada matahari pada hari itu dan dia berdoa kepada-Nya, dan ketika petang tiba matahari terbenam seperti biasa, dan Abram berkata dalam hatinya, "Sesungguhnya ini tidak mungkin Tuhan?"

15 Abram masih berkata dalam hatinya, "Siapakah yang menjadikan langit dan bumi? Siapakah yang menciptakan di atas bumi? Di manakah Dia?"

16 Malam menjadi gelap meliputinya, lalu dia mendongak ke arah barat, utara, selatan, dan timur, lalu dia melihat bahawa matahari telah lenyap dari bumi, dan siang menjadi gelap.

17 Abram melihat bintang-bintang dan bulan di hadapannya, lalu dia berkata, "Sesungguhnya inilah Tuhan yang menciptakan seluruh bumi dan juga manusia, dan lihatlah hamba-hamba-Nya ini adalah tuhan-tuhan di sekeliling-Nya: dan Abram melayani bulan dan berdoa kepadanya sepanjang malam itu."

18 Pada waktu pagi, ketika hari telah terang dan matahari bersinar di bumi seperti biasa, Abram melihat segala sesuatu yang telah dijadikan oleh TUHAN Allah di bumi.

19 Dan Abram berkata kepada dirinya sendiri Sesungguhnya ini bukanlah tuhan-tuhan yang menjadikan bumi dan semua manusia, tetapi ini adalah hamba-hamba Tuhan, dan Abram tinggal di rumah Nuh dan di sana mengenal Tuhan dan jalan-jalan-Nya' dan dia melayani Tuhan sepanjang hari-hari hidupnya, dan semua generasi itu melupakan Tuhan, dan melayani tuhan-tuhan lain yang diperbuat daripada kayu dan batu, dan memberontak sepanjang hari-hari mereka.

20 Dan raja Nimrod memerintah dengan aman, dan seluruh bumi berada di bawah kekuasaannya, dan seluruh bumi terdiri dari satu bahasa dan kata-kata yang bersatu.

21 Dan semua putera Nimrod dan orang-orang besarnya berunding bersama; Put, Mizraim, Kush dan Kanaan bersama keluarga mereka, lalu mereka berkata satu sama lain, "Marilah kita bina sebuah kota dan di dalamnya sebuah menara yang kuat, yang puncaknya sampai ke langit, dan kita akan menjadikan diri kita terkenal, supaya kita boleh memerintah seluruh dunia, supaya kejahatan musuh kita berhenti daripada kita, supaya kita boleh memerintah mereka dengan kuat, dan supaya kita tidak berselerak di seluruh bumi kerana peperangan mereka."

22 Lalu mereka semua menghadap raja, lalu mereka memberitahukan kata-kata ini kepada raja, dan raja bersetuju dengan mereka dalam hal ini, lalu baginda berbuat demikian.

23 Dan semua keluarga berkumpul yang terdiri daripada kira-kira enam ratus ribu orang, dan mereka pergi mencari sebidang tanah yang luas untuk membina kota dan menara itu, dan mereka mencari di seluruh bumi dan mereka tidak menemui satu pun lembah di sebelah timur tanah Sinear, kira-kira dua hari perjalanan, dan mereka pergi ke sana dan tinggal di sana.

24 Lalu mereka mula membuat batu bata dan membakar api untuk membina kota dan menara yang mereka rancang untuk disiapkan.

25 Dan pembinaan menara itu bagi mereka adalah satu pelanggaran dan satu dosa, dan mereka mula membinanya, dan semasa mereka sedang membina menentang Tuhan, Tuhan yang di syurga, mereka berniat dalam hati mereka untuk berperang melawan-Nya dan naik ke syurga.

26 Dan semua orang ini dan semua keluarga berpecah menjadi tiga bahagian; yang pertama berkata Kita akan naik ke syurga dan berperang melawannya; yang kedua berkata, Kita akan naik ke syurga dan menempatkan tuhan-tuhan kita sendiri di sana dan beribadah kepada mereka; dan bahagian ketiga berkata, Kita akan naik ke syurga dan memukulnya dengan busur dan tombak; dan Tuhan mengetahui segala perbuatan mereka dan segala fikiran jahat mereka, dan Dia melihat kota dan menara yang mereka bangun.

27 Dan ketika mereka sedang membangun, mereka membina sebuah kota yang besar dan sebuah menara yang sangat tinggi dan kuat; dan kerana ketinggiannya, adukan dan batu bata tidak sampai kepada para pembina dalam pendakian mereka ke sana, sehingga mereka yang pergi ke sana telah menyelesaikan setahun penuh, dan setelah itu, mereka menghubungi para pembina dan memberi mereka adukan dan batu bata; demikianlah dilakukan setiap hari.

28 Dan lihatlah mereka ini naik dan yang lain turun sepanjang hari; dan jika batu bata jatuh dari tangan mereka dan pecah, mereka semua akan menangisinya, dan jika seorang lelaki jatuh dan mati, tiada seorang pun daripada mereka yang akan memandangnya.

29 Dan Tuhan mengetahui fikiran mereka, dan terjadilah ketika mereka sedang membangun, mereka melemparkan anak panah ke langit, dan semua anak panah jatuh ke atas mereka dengan darah, dan ketika mereka melihatnya, mereka berkata satu sama lain, "Sesungguhnya kita telah membunuh semua orang yang ada di syurga."

30 Kerana ini datangnya dari Tuhan untuk menyesatkan mereka, dan untuk mengatur mereka; untuk memusnahkan mereka dari muka bumi.

31 Dan mereka membina menara dan kota itu, dan mereka melakukan perkara ini setiap hari sehingga banyak hari dan tahun berlalu.

32 Lalu berfirmanlah Tuhan kepada tujuh puluh malaikat yang berdiri paling hadapan di hadapan-Nya, kepada mereka yang dekat dengan-Nya, katanya: "Marilah kita turun dan mengacaukan bahasa mereka, sehingga seorang pun tidak akan memahami bahasa sesamanya." Dan mereka berbuat demikian kepada mereka.

33 Dan sejak hari itu, mereka masing-masing melupakan bahasa jirannya, dan mereka tidak dapat memahami untuk bercakap dalam satu bahasa, dan apabila tukang bangunan mengambil dari tangan jirannya kapur atau batu yang tidak dipesannya, tukang bangunan itu akan membuangnya dan melemparkannya ke atas jirannya, sehingga dia akan mati.

34 Dan mereka berbuat demikian selama berhari-hari, dan mereka membunuh ramai daripada mereka dengan cara ini.

35 Dan Tuhan memukul tiga pasukan yang ada di sana, dan Dia menghukum mereka menurut perbuatan dan rancangan mereka; mereka yang berkata, Kami akan naik ke syurga dan menyembah dewa-dewa kami, menjadi seperti kera dan gajah; dan mereka yang berkata, Kami akan memukul syurga dengan anak panah, Tuhan membunuh mereka, seorang melalui tangan jirannya; dan pasukan ketiga mereka yang berkata, Kami akan naik ke syurga dan berperang melawannya, Tuhan menyerakkan mereka ke seluruh bumi.

36 Dan mereka yang tinggal di antara mereka, apabila mereka tahu dan memahami kejahatan yang akan menimpa mereka, mereka meninggalkan bangunan itu, dan mereka juga berselerak di seluruh bumi.

37 Lalu mereka berhenti membangun kota dan menara itu; sebab itu orang menamai tempat itu Babel, sebab di situlah TUHAN mengacaubadikan bahasa seluruh bumi; lihatlah, bahasa itu terletak di sebelah timur tanah Sinear.

38 Dan mengenai menara yang didirikan oleh anak-anak manusia, bumi membuka mulutnya dan menelan sepertiga daripadanya, dan api juga turun dari langit dan membakar sepertiga lagi, dan sepertiga yang lain masih tinggal hingga hari ini, dan ia adalah dari bahagian yang tinggi itu, dan kelilingnya adalah tiga hari perjalanan.

39 Dan ramai anak manusia mati di menara itu, suatu bangsa yang tidak terkira banyaknya.

BAB 10

1 Peleg bin Eber mati pada masa itu, dalam tahun keempat puluh lapan kehidupan Abram bin Terah. Dan Peleg mencapai umur dua ratus tiga puluh sembilan tahun.

2 Dan apabila Tuhan telah mencerai-beraikan anak-anak manusia kerana dosa mereka di menara, lihatlah mereka tersebar ke dalam banyak bahagian, dan semua anak manusia tersebar ke empat penjuru bumi.

3 Dan semua keluarga menjadi masing-masing menurut bahasanya, tanahnya, atau kotanya.

4 Dan anak-anak manusia membina banyak kota mengikut keluarga mereka, di semua tempat yang mereka pergi, dan di seluruh bumi di mana Tuhan telah menyerakkan mereka.

5 Dan sebahagian daripada mereka membina kota-kota di tempat-tempat yang kemudiannya mereka musnahkan, dan mereka menamakan kota-kota ini sempena nama mereka sendiri, atau nama anak-anak mereka, atau sempena kejadian khusus mereka.

6 Dan anak-anak lelaki Yafet, anak lelaki Nuh, pergi dan membina kota-kota mereka di tempat-tempat di mana mereka berselerak, dan mereka menamakan semua kota mereka menurut nama mereka sendiri, dan anak-anak lelaki Yafet dibahagikan di atas muka bumi kepada banyak bahagian dan bahasa.

7 Inilah anak-anak Yafet menurut kaum mereka: Gomer, Magog, Medai, Yawan, Tubal, Mesekh dan Tiras; itulah anak-anak Yafet menurut keturunan mereka.

8 Dan keturunan Gomer, menurut kota-kota mereka, ialah Francum, yang tinggal di tanah Franza, di tepi sungai Franza, di tepi sungai Senah.

9 Dan anak-anak Rephat ialah orang Bartonim, yang tinggal di tanah Bartonia di tepi sungai Ledah, yang mengalirkan airnya ke laut besar Gihon, iaitu, oceanus.

10 Dan anak-anak Tugarma adalah sepuluh keluarga, dan inilah nama-nama mereka: Buzar, Parzunac, Balgar, Elicanum, Ragbib, Tarki, Bid, Zebuc, Ongal dan Tilmaz; semuanya ini tersebar dan menetap di utara dan membina kota-kota untuk diri mereka sendiri.

11 Dan mereka menamakan kota-kota itu menurut nama mereka sendiri; merekalah yang diam di tepi sungai Hitla dan Italak sampai hari ini.

12 Tetapi keluarga Angoli, Balgar dan Parzunac, mereka tinggal di tepi sungai besar Dubnee; dan nama-nama kota mereka juga mengikut nama mereka sendiri.

13 Dan bani Yawan ialah orang Yawan yang tinggal di tanah Makdonia, dan bani Medaiare ialah Orelum yang tinggal di tanah Curson, dan bani Tubal ialah mereka yang tinggal di tanah Tuskanah di tepi sungai Pashiah.
14 Dan anak-anak Mesekh ialah orang Sibashni dan anak-anak Tiras ialah Rushash, Cushni, dan Ongolis; semuanya ini pergi dan membina kota-kota mereka sendiri; itulah kota-kota yang terletak di tepi laut Jabus di tepi sungai Cura, yang bermuara di sungai Tragan.
15 Dan anak-anak Elisah adalah orang Almanim, dan mereka juga pergi dan membina kota-kota bagi diri mereka sendiri; itulah kota-kota yang terletak di antara gunung Ayub dan Sibathmo; dan antara mereka terdapat orang Lumbardi yang tinggal di seberang gunung Ayub dan Sibathmo, dan mereka menakluki tanah Italia dan tinggal di sana hingga hari ini.
16 Dan bani Kitim ialah orang Romim yang tinggal di lembah Canopia di tepi sungai Tibreu.
17 Dan bani Dudonim ialah mereka yang tinggal di kota-kota di tepi laut Gihon, di tanah Bordna.
18 Itulah kaum-kaum bani Yafet menurut kota-kota dan bahasa-bahasa mereka, ketika mereka berserak setelah menara itu, dan mereka menamakan kota-kota itu menurut nama dan kejadian mereka; dan inilah nama semua kota mereka menurut keluarga-keluarga mereka, yang mereka dirikan pada zaman itu setelah menara itu.
19 Keturunan Ham ialah Kush, Mizraim, Put dan Kanaan menurut keturunan dan kota-kota mereka.
20 Semua orang ini pergi membina kota-kota mereka sendiri, sesuai dengan tempat yang mereka temui, dan mereka menamakan kota-kota itu menurut nama nenek moyang mereka: Kush, Mizraim, Put dan Kanaan.
21 Keturunan Mizraim ialah orang Ludim, orang Anamim, orang Lehabim, orang Naftuhim, orang Patrusim, orang Kaslukhim dan orang Kafturim, tujuh kaum.
22 Semua orang ini diam di tepi sungai Sihor, iaitu anak sungai Mesir, dan mereka membina kota-kota mereka sendiri dan menamakannya menurut nama mereka sendiri.
23 Dan anak-anak Patros dan Kasloch berkahwin campur, dan dari merekalah lahir orang Filistin, orang Azatim, orang Gerarim, orang Gitim dan orang Ekronim, dalam kelima keluarga itu; mereka ini juga membina kota-kota mereka sendiri, dan mereka menamakan kota-kota mereka menurut nama nenek moyang mereka sampai hari ini.
24 Dan anak-anak Kanaan juga membina kota-kota mereka sendiri, dan mereka menamakan kota-kota mereka menurut nama-nama mereka, sebelas kota dan yang lain-lain tidak terkira banyaknya.
25 Dan empat orang lelaki dari keluarga Ham pergi ke tanah dataran; inilah nama keempat-empat orang itu, Sodom, Gomora, Adma dan Zeboim.
26 Orang-orang ini membina empat buah kota di tanah dataran itu, dan mereka menamakan kota-kota itu menurut nama mereka sendiri.
27 Dan mereka dan anak-anak mereka dan semua milik mereka tinggal di kota-kota itu, dan mereka beranak cucu dan bertambah banyak dengan sangat banyak dan hidup dengan damai.
28 Kemudian Seir bin Hur, bin Hewi, bin Kanaan, pergi dan menemui sebuah lembah di seberang Gunung Paran, lalu ia membangun sebuah kota di sana, lalu ia dan ketujuh anaknya laki-laki dan keluarganya diam di sana, lalu ia menamai kota yang didirikannya itu Seir, menurut namanya; itulah tanah Seir sampai hari ini.
29 Itulah kaum-kaum bani Ham, menurut bahasa dan kota mereka, ketika mereka tersebar ke negeri mereka setelah Menara.
30 Dan beberapa orang dari anak-anak Sem bin Nuh, bapa semua anak Eber, juga pergi dan membangun kota-kota mereka di tempat-tempat di mana mereka berserak, dan mereka menamakan kota-kota itu menurut namanya.
31 Anak-anak lelaki Sem ialah Elam, Asyur, Arpakhsad, Lud dan Aram. Mereka membina kota-kota mereka sendiri dan menamakan semua kota itu menurut nama orang-orang itu.
32 Dan Asyur bin Sem dan anak-anaknya serta keluarganya pergi pada waktu itu, sejumlah besar orang, dan mereka pergi ke negeri yang jauh yang mereka temui, dan mereka bertemu dengan lembah yang sangat luas di negeri yang mereka kunjungi, dan mereka membangun empat kota untuk diri mereka sendiri, dan mereka menamainya menurut nama dan kejadian mereka sendiri.
33 Inilah nama-nama kota yang didirikan oleh bani Asyur: Ninewe, Resen, Kalah dan Rehoboter, dan bani Asyur diam di sana sampai hari ini.
34 Bani Aram pun pergi dan membina sebuah kota bagi mereka, dan mereka menamakan kota itu Uz menurut nama abang sulung mereka, dan mereka diam di sana; itulah tanah Uz sampai hari ini.
35 Dan pada tahun kedua setelah menara itu, seorang lelaki dari keluarga Asyur, yang bernama Bela, pergi dari tanah Nineveh untuk menetap bersama keluarganya di mana sahaja dia dapat menemukan tempat; dan mereka sampai di seberang kota-kota dataran di seberang Sodom, lalu mereka tinggal di sana.
36 Lalu bangunlah orang itu, lalu mendirikan di sana sebuah kota kecil, dan menamainya Bela, menurut namanya sendiri; itulah tanah Zoar sampai sekarang.
37 Dan inilah kaum-kaum anak-anak Sem menurut bahasa dan kota-kota mereka, setelah mereka berserak di bumi setelah menara itu.
38 Dan setiap kerajaan, kota, dan keluarga dari keluarga-keluarga anak-anak Nuh membina banyak kota untuk diri mereka sendiri selepas ini.
39 Dan mereka mendirikan kerajaan di semua kota mereka, agar diatur oleh perintah mereka; begitu juga semua keluarga anak-anak Nuh selama-lamanya.

BAB 11

1 Nimrod bin Kush masih berada di tanah Sinear, dan diam di sana, dan dia membina kota-kota di tanah Sinear.
2 Inilah nama-nama keempat kota yang dibinanya, dan dia menamakannya mengikut peristiwa yang berlaku kepada mereka semasa pembinaan menara itu.
3 Dan dia menamakan yang pertama Babel, katanya, "Kerana di sana Tuhan mengacaukan bahasa seluruh bumi; dan nama yang kedua dinamainya Erekh, kerana dari situlah Tuhan menyerakkan mereka."
4 Dan yang ketiga dia memanggil Eched, mengatakan ada pertempuran hebat di tempat itu; dan yang keempat dia memanggil Kalnah, kerana para panglima dan orang-orang

perkasanya telah dibinasakan di sana, dan mereka menyusahkan Tuhan, mereka memberontak dan melanggar hukum terhadap-Nya.

5 Setelah Nimrod membina kota-kota ini di tanah Sinear, dia menempatkan sisa-sisa rakyatnya, para pembesarnya dan orang-orang perkasanya yang masih tinggal di kerajaannya di sana.

6 Dan Nimrod tinggal di Babel, dan di sana dia memperbaharui pemerintahannya atas rakyatnya yang lain, dan dia memerintah dengan aman, dan rakyat serta putera-putera Nimrod memanggilnya Amrafel, mengatakan bahawa di menara itu para putera dan orang-orangnya gugur melalui kekuasaannya.

7 Walaupun begitu, Nimrod tidak kembali kepada Tuhan, dan dia terus melakukan kejahatan dan mengajar kejahatan kepada anak-anak manusia; dan Mardon, anaknya, lebih buruk daripada bapanya, dan terus menambah kekejian bapanya.

8 Dan Dia menyebabkan anak-anak manusia berdosa, oleh itu dikatakan, Dari orang fasik terbit kejahatan.

9 Pada masa itu berlakulah peperangan antara keluarga-keluarga bani Ham, ketika mereka tinggal di kota-kota yang telah mereka dirikan.

10 Dan Kedorlaomer, raja Elam, pergi meninggalkan keluarga-keluarga bani Ham, dan dia berperang melawan mereka dan dia menaklukkan mereka, dan dia pergi ke lima kota di dataran dan dia berperang melawan mereka dan dia menaklukkan mereka, dan mereka berada di bawah kendalinya.

11 Dan mereka melayani dia selama dua belas tahun, dan mereka membayar pajak tahunan kepadanya.

12 Pada masa itu matilah Nahor anak Serug, dalam tahun keempat puluh sembilan kehidupan Abram anak Terah.

13 Pada tahun kelima puluh kehidupan Abram bin Terah, Abram keluar dari rumah Nuh dan pergi ke rumah ayahnya.

14 Abram mengenal Tuhan, lalu dia mengikut jalan dan perintah-perintah-Nya, dan Tuhan, Allahnya, menyertainya.

15 Dan Terah, ayahnya, pada zaman itu, masih menjadi panglima tentera raja Nimrod, dan dia masih mengikuti dewa-dewa asing.

16 Dan Abram datang ke rumah ayahnya dan melihat dua belas dewa berdiri di sana di kuil-kuil mereka, dan kemarahan Abram menyala ketika dia melihat patung-patung ini di rumah ayahnya.

17 Abram berkata, “Demi Tuhan yang hidup, patung-patung ini tidak akan tinggal di rumah ayahku; begitulah Tuhan yang menciptakan aku akan melakukan kepadaku jika dalam masa tiga hari aku tidak menghancurkan semuanya.”

18 Lalu pergilah Abram dari mereka, dan kemarahannya menyala-nyala dalam dirinya. Lalu Abram bergegas pergi dari kamar itu ke pelataran luar rumah ayahnya. Dia mendapati ayahnya sedang duduk di pelataran, dan semua hambanya bersamanya. Abram datang dan duduk di hadapannya.

19 Abram bertanya kepada ayahnya, katanya, "Ayah, beritahulah aku di mana Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dan semua anak manusia di bumi, dan yang menciptakan engkau dan aku." Lalu Terah menjawab anaknya Abram, katanya, "Lihatlah, mereka yang menciptakan kita semua ada bersama kita di dalam rumah ini."

20 Abram berkata kepada ayahnya, “Tuanku, tunjukkanlah kepadaku, aku mohon kepadamu.” Lalu Terah membawa Abram ke dalam bilik pelataran dalam, dan Abram melihat, dan lihatlah, seluruh bilik itu penuh dengan dewa-dewa yang diperbuat daripada kayu dan batu, dua belas patung besar dan patung-patung lain yang kurang daripada mereka tidak terhitung banyaknya.

21 Dan Terah berkata kepada anaknya, Lihatlah, inilah mereka yang menjadikan semua yang kaulihat di bumi, dan yang menciptakan aku dan engkau, dan seluruh umat manusia.

22 Lalu Terah sujud menyembah dewa-dewanya, lalu ia pergi meninggalkan mereka, dan Abram, anaknya, pergi bersamanya.

23 Setelah Abram pergi meninggalkan mereka, dia pergi kepada ibunya dan duduk di hadapannya, lalu dia berkata kepada ibunya, "Lihatlah, ayahku telah menunjukkan kepadaku mereka yang menjadikan langit dan bumi, dan semua anak manusia."

24 Oleh itu, segeralah ambil seekor anak kambing dari kawanan domba dan buatlah daging yang enak, supaya aku dapat mempersembahkannya kepada dewa-dewa ayahku sebagai korban untuk dimakan oleh mereka; mungkin dengan demikian aku dapat diterima oleh mereka.

25 Maka ibunya berbuat demikian, lalu diambilnya seekor anak kambing, lalu dibuatnya makanan yang enak, lalu dibawanya kepada Abram. Abram mengambil makanan yang enak itu dari ibunya lalu dibawanya ke hadapan dewa-dewa ayahnya, lalu ia mendekati mereka supaya mereka makan; tetapi Terah, ayahnya, tidak mengetahuinya.

26 Dan Abram melihat pada hari dia duduk di antara mereka, bahawa mereka tidak mempunyai suara, tidak mempunyai pendengaran, tidak mempunyai gerakan, dan tidak seorang pun dari mereka yang dapat menghulurkan tangannya untuk makan.

27 Abram mengejek mereka, katanya, "Sesungguhnya makanan lazat yang telah kusediakan itu tidak memuaskan hati mereka, atau mungkin terlalu sedikit untuk mereka, dan oleh sebab itu mereka tidak mahu makan; oleh itu esok aku akan menyediakan daging segar yang lazat, lebih baik dan lebih banyak daripada ini, supaya aku dapat melihat hasilnya."

28 Dan pada keesokan harinya Abram memerintahkan ibunya tentang makanan yang lazat, lalu ibunya bangun dan mengambil tiga ekor anak kambing yang baik dari kawanan domba itu, lalu dia memasak daripadanya beberapa makanan yang lazat, seperti yang disukai anaknya, lalu dia memberikannya kepada anaknya Abram; tetapi Terah, ayahnya, tidak mengetahuinya.

29 Abram mengambil makanan yang lazat daripada ibunya, lalu membawanya ke hadapan para dewa ayahnya ke dalam bilik; lalu dia mendekati mereka supaya mereka makan, lalu dia menghidangkannya di hadapan mereka, dan Abram duduk di hadapan mereka sepanjang hari, sambil berfikir mungkin mereka boleh makan.

30 Abram memandang mereka, dan lihatlah, mereka tidak bersuara atau mendengar, dan seorang pun dari mereka tidak menghulurkan tangannya untuk makan.

31 Pada petang hari itu, Abram diliputi oleh Roh Allah di rumah itu.

32 Dan dia berseru dan berkata, Celakalah ayahku dan generasi yang jahat ini, yang hatinya semua cenderung kepada kesombongan, yang menyembah berhala-berhala kayu dan batu ini yang tidak dapat makan, mencium, mendengar atau berkata-kata, yang mempunyai mulut tanpa kata-kata, mata tanpa penglihatan, telinga tanpa pendengaran, tangan tanpa perasaan, dan kaki yang tidak dapat bergerak; seperti merekalah mereka yang membuatnya dan yang percaya kepadanya.

33 Apabila Abram melihat semua perkara ini, kemarahannya berkobar terhadap bapanya, lalu dia bergegas mengambil kapak di tangannya, lalu pergi ke bilik para dewa, lalu dia memecahkan semua dewa bapanya.

34 Setelah dia selesai memecahkan patung-patung itu, dia meletakkan kapak itu di tangan dewa besar yang ada di hadapan mereka, lalu dia keluar; dan Terah, ayahnya, pulang ke rumah, kerana dia telah mendengar bunyi pukulan kapak di pintu; jadi Terah masuk ke dalam rumah untuk mengetahui apa yang berlaku.

35 Setelah Terah mendengar bunyi kapak di dalam bilik patung, berlarilah ia ke bilik patung itu, lalu bertemulah ia dengan Abram yang sedang keluar.

36. Lalu Terah masuk ke dalam bilik itu dan mendapati semua berhala jatuh dan pecah, dan kapak di tangan yang terbesar, yang tidak pecah, dan makanan lazat yang telah dibuat oleh Abram, anaknya, masih ada di hadapan mereka.

37 Ketika Terah melihat hal itu, kemarahannya menyala-nyala, lalu ia segera pergi dari kamar itu kepada Abram.

38 Lalu Abraham mendapati Abram, anaknya, masih duduk di dalam rumah, lalu ia berkata kepadanya, "Apakah pekerjaan yang telah kaulakukan kepada dewa-dewaku ini?"

39 Abram menjawab Terah, ayahnya, katanya, "Tidaklah tuanku, kerana aku telah membawakan makanan yang lazat ke hadapan mereka, dan ketika aku mendekati mereka dengan daging yang boleh mereka makan, mereka semua segera menghulurkan tangan mereka untuk makan sebelum orang besar itu menghulurkan tangannya untuk makan."

40 Dan si besar itu melihat perbuatan mereka yang mereka lakukan di hadapannya, dan kemarahannya menyala-nyala terhadap mereka, lalu dia pergi dan mengambil kapak yang ada di dalam rumah itu dan datang kepada mereka dan memecahkan semuanya, dan lihatlah kapak itu masih ada di tangannya seperti yang engkau lihat.

41 Maka bangkitlah kemarahan Terah terhadap Abram, anaknya, ketika ia mengatakan hal itu; lalu berkatalah Terah kepada Abram, anaknya, dengan marahnya, "Apakah cerita yang telah kauceritakan ini? Engkau berbohong kepadaku."

42 Adakah roh, jiwa atau kuasa pada dewa-dewa ini untuk melakukan semua yang Kauperintahkan kepadaku? Bukankah semuanya itu kayu dan batu, dan bukankah Aku sendiri yang menciptakannya, dan dapatkah engkau berbohong demikian, dengan mengatakan bahawa dewa besar yang bersama mereka telah memukul mereka? Engkaulah yang meletakkan kapak di tangannya, dan kemudian mengatakan bahawa dia telah memukul mereka semua.

43 Abram menjawab ayahnya dan berkata kepadanya, "Bagaimanakah engkau dapat menyembah berhala-berhala ini yang kepadanya tidak ada kuasa untuk berbuat apa-apa? Dapatkah berhala-berhala yang engkau percayai itu menyelamatkan engkau? Dapatkah mereka mendengar doa-doamu ketika engkau berseru kepada mereka? Dapatkah mereka membebaskan engkau dari tangan musuhmu, atau akankah mereka berperang untukmu melawan musuhmu, sehingga engkau menyembah kayu dan batu yang tidak dapat berbicara atau mendengar?"

44 Dan sekarang, sesungguhnya tidak baik bagimu mahupun bagi anak-anak manusia yang berkaitan denganmu, untuk melakukan perkara-perkara ini; adakah engkau begitu bodoh, begitu bodoh atau begitu kurang akal sehingga engkau mau melayani kayu dan batu, dan berbuat demikian?

45 Dan melupakan Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi, dan yang menciptakan kamu di bumi, dan dengan demikian mendatangkan malapetaka besar ke atas jiwamu dalam hal ini dengan melayani batu dan kayu?

46 Bukankah nenek moyang kita pada zaman dahulu kala telah berdosa dalam perkara ini, sehingga Tuhan, Allah semesta alam, mendatangkan air bah ke atas mereka dan memusnahkan seluruh bumi?

47 Dan bagaimana kamu boleh terus melakukan ini dan menyembah dewa-dewa yang diperbuat daripada kayu dan batu, yang tidak dapat mendengar, atau bersuara, atau melepaskan kamu daripada penindasan, dengan demikian menurunkan murka Tuhan semesta alam ke atas kamu?

48 Oleh itu, ayahku, janganlah berbuat demikian dan janganlah mendatangkan malapetaka kepadamu dan kepada keluargamu.

49 Abram bergegas dan melompat dari hadapan ayahnya, lalu mengambil kapak dari berhala terbesar ayahnya, yang dengannya Abram mematahkannya dan melarikan diri.

50 Dan Terah, melihat semua yang telah dilakukan Abram, bergegas pergi dari rumahnya, dan dia pergi kepada raja. Dia datang ke hadapan Nimrod dan berdiri di hadapannya, dan dia tunduk kepada raja; dan raja berkata, "Apa yang kau inginkan?"

51 Dan dia berkata, “Tuanku, dengarkanlah aku—50 tahun yang lalu seorang anak telah lahir bagiku, dan begitulah dia telah berbuat kepada dewa-dewaku dan begitulah dia telah berkata; dan oleh itu sekarang, tuanku dan raja, suruhlah memanggilnya supaya dia datang ke hadapanmu, dan hakimi dia menurut hukum, agar kita dapat dibebaskan dari kejahatannya.”

52 Lalu raja mengutus tiga orang hambanya, lalu mereka pergi dan membawa Abram menghadap raja. Nimrod dan semua pembesar dan hambanya duduk di hadapannya pada hari itu, dan Terah juga duduk di hadapan mereka.

53 Lalu berkatalah raja kepada Abram, "Apakah yang telah kaulakukan kepada ayahmu dan kepada para dewanya?" Abram menjawab raja dengan kata-kata yang diucapkannya kepada ayahnya, katanya, "Dewa besar yang bersama mereka di dalam rumah itu telah melakukan kepada mereka seperti yang telah kaudengar."

54 Lalu berkatalah raja kepada Abram, "Adakah mereka mempunyai kuasa untuk bercakap, makan, dan melakukan seperti yang telah kaukatakan?" Abram menjawab raja, katanya, "Dan jika mereka tidak mempunyai kuasa,

mengapa engkau melayani mereka dan menyebabkan anak-anak manusia sesat melalui kebodohanmu?"
55 Adakah engkau menyangka bahawa mereka dapat menyelamatkan engkau atau melakukan sesuatu yang kecil atau besar, sehingga engkau harus melayani mereka? Dan mengapakah engkau tidak merasakan Tuhan seluruh alam semesta, yang menciptakan engkau dan yang berkuasa membunuh dan memelihara hidup?
56 Wahai raja yang bodoh, sederhana, dan jahil, celakalah engkau selama-lamanya.
57 Aku sangka Engkau akan mengajar hamba-hamba-Mu jalan yang benar, tetapi Engkau tidak berbuat demikian, tetapi Engkau telah memenuhi seluruh bumi dengan dosa-dosa-Mu dan dosa-dosa umat-Mu yang telah mengikuti jalan-Mu.
58 Tidakkah engkau tahu, atau tidakkah engkau mendengar, bahawa kejahatan yang engkau lakukan ini, nenek moyang kita telah berdosa di dalamnya pada zaman dahulu kala, dan Tuhan yang kekal mendatangkan air bah ke atas mereka dan memusnahkan mereka semua, dan juga memusnahkan seluruh bumi kerana mereka? Dan adakah engkau dan rakyatmu akan bangkit sekarang dan melakukan seperti pekerjaan ini, untuk menurunkan murka Tuhan, Tuhan semesta alam, dan untuk mendatangkan kejahatan ke atasmu dan seluruh bumi?
59 Oleh itu, sekarang, tinggalkan perbuatan jahat yang kaulakukan ini, dan layanilah Tuhan semesta alam, sementara jiwamu ada di tangan-Nya, dan kemudian semuanya akan baik-baik saja bagimu.
60 Dan jika hatimu yang jahat tidak mau mendengar firman-Ku untuk membuatmu meninggalkan jalanmu yang jahat, dan untuk melayani Tuhan yang kekal, maka engkau akan mati dalam rasa malu pada hari-hari terakhir, engkau, rakyatmu dan semua yang berkaitan denganmu, mendengar perkataanmu atau berjalan dalam jalanmu yang jahat.
61 Setelah Abram berhenti berbicara di hadapan raja dan para pembesar, Abram mengangkat matanya ke langit dan berkata, "Tuhan melihat semua orang fasik, dan Dia akan menghakimi mereka."

BAB 12

1 Ketika raja mendengar kata-kata Abram, ia memerintahkan agar Abram dipenjarakan; dan Abram dipenjarakan selama sepuluh hari.
2 Dan pada akhir hari-hari itu, raja memerintahkan agar semua raja, putera-putera dan gabenor-gabenor dari wilayah-wilayah yang berbeza dan para bijaksana datang menghadapnya, dan mereka duduk di hadapannya, dan Abram masih di dalam rumah tahanan.
3 Dan raja berkata kepada para pembesar dan orang bijak pandai, "Pernahkah kamu mendengar apa yang telah dilakukan Abram, anak Terah, kepada ayahnya? Beginilah yang telah dilakukannya kepadanya, dan aku memerintahkan dia untuk dibawa ke hadapanku, dan beginilah dia telah berkata; hatinya tidak goyah, dan dia juga tidak bergerak di hadapanku, dan lihatlah sekarang dia dikurung di penjara."
4 Oleh itu, putuskanlah hukuman yang setimpal dengan orang yang menghina raja ini; yang telah berkata dan melakukan semua perkara yang telah kamu dengar.
5 Dan mereka semua menjawab raja dengan berkata, "Orang yang mencaci raja harus digantung pada sebatang kayu; tetapi setelah melakukan semua yang dikatakannya, dan setelah menghina dewa-dewa kita, dia harus dibakar sampai mati, kerana inilah hukum dalam perkara ini."
6 Jika raja berkenan berbuat demikian, hendaklah baginda memerintahkan hamba-hambanya untuk menyalakan api siang dan malam di dalam relau batu bata tuanku, dan kemudian kami akan melemparkan orang ini ke dalamnya. Lalu raja berbuat demikian, dan baginda memerintahkan hamba-hambanya supaya mereka menyediakan api selama tiga hari tiga malam di dalam relau raja, yang berada di Kasdim; dan raja memerintahkan mereka untuk mengambil Abram dari penjara dan membawanya keluar untuk dibakar.
7 Dan semua hamba raja, para pembesar, para bangsawan, para gabenor, dan para hakim, dan semua penduduk negeri itu, kira-kira sembilan ratus ribu orang, berdiri di hadapan relau untuk melihat Abram.
8 Dan semua wanita dan anak-anak kecil berkerumun di atas bumbung dan menara untuk melihat apa yang sedang berlaku kepada Abram, dan mereka semua berdiri bersama-sama dari jauh; dan tidak ada seorang pun yang tinggal yang tidak datang pada hari itu untuk melihat kejadian itu.
9 Dan ketika Abram tiba, para ahli sihir raja dan para bijaksana melihat Abram, lalu mereka berseru kepada raja, katanya, "Tuanku yang berdaulat, sesungguhnya inilah orang yang kami tahu sebagai anak yang ketika lahirnya bintang besar itu menelan keempat bintang itu, yang telah kami maklumkan kepada raja lima puluh tahun yang lalu."
10 Dan lihatlah sekarang ayahnya juga telah melanggar perintahmu, dan mengejekmu dengan membawakanmu seorang anak lain, yang telah kaubunuh.
11 Dan apabila raja mendengar kata-kata mereka, dia menjadi sangat marah, dan dia memerintahkan Terah dibawa ke hadapannya.
12 Raja berkata, "Adakah engkau mendengar apa yang dikatakan oleh para ahli sihir itu? Sekarang, beritahulah aku dengan jujur, bagaimana engkau melakukannya; dan jika engkau mengatakan yang benar, engkau akan dibebaskan."
13 Melihat kemarahan raja yang begitu berkobar-kobar, Terah berkata kepada raja, “Tuanku dan raja, tuanku telah mendengar kebenaran, dan apa yang dikatakan oleh orang bijak pandai itu benar.” Raja berkata, “Bagaimana mungkin tuanku melakukan hal ini, melanggar perintah hamba dan memberi hamba seorang anak yang tidak kandung, dan mengambil nilai untuknya?”
14 Dan Terah menjawab raja, "Kerana perasaan sayangku terpancar kepada anakku, pada waktu itu, dan aku mengambil seorang anak lelaki hambaku perempuan, lalu aku membawanya kepada raja."
15 Lalu berkatalah raja: Siapakah yang menasihatimu untuk melakukan ini? Beritahulah aku, janganlah sembunyikan apa-apa daripadaku, supaya engkau tidak mati.
16 Dan Terah sangat ketakutan di hadapan raja, lalu dia berkata kepada raja, "Haran, anak sulungku, yang menasihatiku untuk melakukan ini; dan Haranlah pada masa itu Abram dilahirkan, berumur tiga puluh dua tahun.
17 Tetapi Haran tidak menasihati ayahnya tentang apa-apa, kerana Terah mengatakan ini kepada raja untuk

menyelamatkan nyawanya dari raja, kerana dia sangat takut; dan raja berkata kepada Terah, Haran, anakmu yang menasihatimu untuk ini akan mati melalui api bersama Abram; kerana hukuman mati ada padanya kerana telah memberontak terhadap keinginan raja dalam melakukan perkara ini.

18 Dan Haran pada masa itu cenderung untuk mengikuti cara Abram, tetapi dia menyimpannya dalam dirinya.

19 Dan Haran berkata dalam hatinya, Lihatlah sekarang raja telah menangkap Abram kerana perkara-perkara yang Abram lakukan ini, dan akan terjadi, jika Abram mengalahkan raja, aku akan mengikutinya, tetapi jika raja menang, aku akan mengejar raja.

20 Dan setelah Terah mengatakan hal ini kepada raja mengenai Haran, anaknya, raja itu memerintahkan agar Haran ditangkap bersama Abram.

21 Lalu mereka membawa mereka berdua, Abram dan Haran, saudaranya, untuk melemparkan mereka ke dalam api; dan semua penduduk negeri itu, baik hamba-hamba raja, para pembesar, maupun semua wanita dan anak-anak kecil, berdiri di sana pada hari itu untuk mengawasi mereka.

22 Dan hamba-hamba raja mengambil Abram dan saudaranya, lalu mereka menanggalkan semua pakaian mereka kecuali pakaian dalam yang mereka pakai.

23 Dan mereka mengikat tangan dan kaki mereka dengan tali linen, lalu hamba-hamba raja mengangkat mereka berdua dan melemparkan mereka berdua ke dalam relau.

24 Dan Tuhan mengasihi Abram dan Dia berbelas kasihan kepadanya, lalu Tuhan turun dan menyelamatkan Abram dari api dan dia tidak terbakar.

25 Tetapi semua tali yang mengikatnya hangus, sementara Abram tinggal dan berjalan-jalan di dalam api.

26 Dan Haran mati ketika mereka melemparkannya ke dalam api, dan dia dibakar menjadi abu, kerana hatinya tidak sempurna dengan Tuhan; dan orang-orang yang melemparkannya ke dalam api, nyalaan api itu menjalar ke atas mereka, dan mereka terbakar, dan dua belas orang daripada mereka mati.

27 Abram berjalan di tengah-tengah api selama tiga hari tiga malam, dan semua hamba raja melihatnya berjalan di dalam api, lalu mereka datang dan memberitahu raja, katanya, "Lihatlah kami telah melihat Abram berjalan di tengah-tengah api, dan bahkan pakaian dalamnya yang dipakainya tidak terbakar, tetapi tali yang mengikatnya terbakar."

28 Dan ketika raja mendengar kata-kata mereka, hatinya menjadi lemah dan dia tidak mau mempercayai mereka; jadi dia mengutus para pangeran setia lainnya untuk melihat perkara ini, dan mereka pergi dan melihatnya serta memberitahunya kepada raja; dan raja bangkit untuk pergi dan melihatnya, dan dia melihat Abram berjalan ke sana ke mari di tengah-tengah api, dan dia melihat tubuh Haran terbakar, dan raja sangat heran.

29 Dan raja memerintahkan Abram untuk dikeluarkan dari api; dan hamba-hambanya datang untuk mengeluarkannya tetapi mereka tidak dapat, kerana api ada di sekeliling dan nyala api naik ke arah mereka dari relau.

30. Dan hamba-hamba raja melarikan diri darinya, dan raja menegur mereka, katanya, "Cepatlah dan bawa Abram keluar dari api itu agar kamu tidak mati."

31 Dan hamba-hamba raja datang lagi untuk membawa Abram keluar, dan api menyambar mereka dan membakar wajah mereka sehingga lapan orang mati.

32 Dan ketika raja melihat bahawa hamba-hambanya tidak dapat mendekati api itu agar mereka tidak hangus, raja itu berseru kepada Abram, "Hai hamba Tuhan yang di syurga, keluarlah dari tengah-tengah api dan datanglah ke mari di hadapanku." Abram mendengar suara raja, lalu dia keluar dari api itu dan datang dan berdiri di hadapan raja.

33 Dan ketika Abram keluar, raja dan semua hambanya melihat Abram datang menghadap raja, dengan pakaian dalamnya, kerana pakaian itu tidak terbakar, tetapi tali yang mengikatnya terbakar.

34 Lalu berkatalah raja kepada Abram, "Mengapa engkau tidak hangus dalam api itu?"

35 Abram berkata kepada raja, “Allah yang empunya langit dan bumi yang aku percayai dan yang mempunyai segala kuasa-Nya, Dialah yang menyelamatkan aku dari api yang telah kaucampakkan kepadaku.”

36 Dan Haran, saudara Abram, dibakar menjadi abu, dan mereka mencari mayatnya, dan mereka mendapati mayatnya telah hangus.

37 Haran berumur lapan puluh dua tahun ketika dia meninggal dunia dalam api Kasdim. Raja, para pembesar, dan penduduk negeri itu, melihat bahawa Abram telah diselamatkan dari api itu, mereka datang dan tunduk kepada Abram.

38 Abram berkata kepada mereka, "Janganlah sujud kepadaku, tetapi sujudlah kepada Tuhan dunia yang menciptakan kamu, dan layanilah Dia, dan ikutilah jalan-Nya kerana Dialah yang menyelamatkan aku dari api ini, dan Dialah yang menciptakan jiwa dan roh semua manusia, dan membentuk manusia dalam rahim ibunya, dan melahirkannya ke dunia, dan Dialah yang akan menyelamatkan mereka yang percaya kepada-Nya dari segala kesakitan."

39 Dan perkara ini kelihatan sangat menakjubkan di mata raja dan para pembesar, bahawa Abram diselamatkan dari api dan bahawa Haran dibakar; dan raja memberi Abram banyak hadiah dan dia memberinya dua orang ketua hambanya dari istana raja; nama yang seorang ialah Oni dan nama yang seorang lagi ialah Eliezer.

40 Dan semua raja, putera-putera dan hamba-hamba memberi Abram banyak hadiah perak, emas dan mutiara, lalu raja serta para putera-puteranya menyuruhnya pergi, dan dia pergi dengan damai.

41 Lalu Abram pergi meninggalkan raja dengan damai, dan banyak hamba raja mengikutinya, dan kira-kira tiga ratus orang menyertainya.

42 Pada hari itu juga Abram kembali ke rumah ayahnya, dia dan orang-orang yang mengikutinya. Abram beribadah kepada Tuhan, Allahnya, seumur hidupnya, dan dia berjalan menurut jalan-jalannya dan mengikuti hukum-Nya.

43 Sejak hari itu Abram mencondongkan hati anak-anak manusia untuk beribadah kepada Tuhan.

44 Pada masa itu Nahor dan Abram mengambil isteri-isteri mereka, anak-anak perempuan Haran, saudara mereka; isteri Nahor ialah Milka dan nama isteri Abram ialah Sarai. Sarai, isteri Abram, mandul; dia tidak mempunyai anak pada masa itu.

45 Dan setelah dua tahun berlalu sejak Abram keluar dari api, iaitu pada tahun kelima puluh dua hidupnya, lihatlah raja Nimrod duduk di Babel di atas takhta, dan raja tertidur dan bermimpi bahawa dia berdiri bersama pasukan dan bala tenteranya di sebuah lembah di seberang relau raja.
46 Dan dia mengangkat matanya dan melihat seorang lelaki yang serupa dengan Abram keluar dari relau, dan dia datang dan berdiri di hadapan raja dengan pedang terhunusnya, lalu melompat kepada raja dengan pedangnya, ketika raja melarikan diri dari lelaki itu, kerana dia takut; dan ketika dia berlari, lelaki itu melemparkan telur ke atas kepala raja, dan telur itu menjadi sungai yang besar.
47 Dan raja bermimpi bahawa semua tenteranya tenggelam di sungai itu dan mati, lalu raja itu melarikan diri bersama tiga orang yang berada di hadapannya dan dia melarikan diri.
48 Dan raja memandang orang-orang ini dan mereka berpakaian seperti pakaian raja-raja, dan mempunyai rupa dan keagungan raja-raja.
49 Dan ketika mereka berlari, sungai itu kembali menjadi telur di hadapan raja, dan keluarlah seekor anak burung dari telur itu yang datang ke hadapan raja, lalu terbang ke arah kepalanya dan mencungkil mata raja.
50 Raja berdukacita melihat pemandangan itu, lalu ia terjaga dari tidurnya. Rohnya gelisah dan ia merasa sangat ketakutan.
51 Dan pada waktu pagi raja bangun dari pembaringannya dalam ketakutan, lalu dia memerintahkan semua orang bijak pandai dan ahli sihir untuk datang menghadapnya, lalu raja menceritakan mimpinya kepada mereka.
52 Dan seorang hamba raja yang bijaksana, yang bernama Anuki, menjawab raja, katanya, "Ini tidak lain hanyalah kejahatan Abram dan keturunannya yang akan bangkit melawan Tuhan dan rajaku pada akhir zaman."
53 Dan lihatlah harinya akan tiba apabila Abram dan keturunannya serta anak-anak seisi rumahnya akan berperang dengan rajaku, dan mereka akan mengalahkan semua tentera raja dan tenteranya.
54 Dan mengenai apa yang telah engkau katakan tentang tiga orang yang engkau lihat seperti dirimu sendiri, dan yang terlepas, ini bermakna hanya engkau yang akan terlepas bersama tiga orang raja dari antara raja-raja bumi yang akan bersamamu dalam pertempuran.
55 Dan apa yang telah kaulihat dari sungai yang berubah menjadi telur seperti pada mulanya, dan anak burung yang mencabut matamu, ini tidak lain tidak bukan bermaksud keturunan Abram yang akan membunuh raja pada hari-hari kemudian.
56 Inilah mimpi raja patik, dan inilah tafsirannya, dan mimpi itu benar, dan tafsiran yang telah diberikan oleh hamba patik kepada patik adalah benar.
57 Oleh itu, tuanku raja, sesungguhnya tuanku tahu bahawa sudah lima puluh dua tahun sejak orang bijak pandai tuanku melihat ini pada kelahiran Abram, dan jika raja tuanku membiarkan Abram hidup di bumi, ia akan mencederakan tuanku dan raja tuanku, kerana sepanjang hayat Abram, tuanku mahupun kerajaan tuanku tidak akan teguh, kerana ini telah diketahui dahulu pada kelahirannya; dan mengapakah raja tuanku tidak membunuhnya, supaya kejahatannya dapat dijauhkan daripada tuanku pada hari-hari kemudian?
58 Dan Nimrod mendengar suara Anuki, dan dia mengutus beberapa orang hambanya secara rahsia untuk pergi dan menangkap Abram, dan membawanya ke hadapan raja untuk dihukum mati.
59 Dan Eliezer, hamba Abram yang telah diberikan raja kepadanya, pada waktu itu berada di hadapan raja, dan dia mendengar apa yang telah dinasihati oleh Anuki kepada raja, dan apa yang telah dikatakan raja untuk menyebabkan kematian Abram.
60 Dan Eliezer berkata kepada Abram, Cepatlah, bangun dan selamatkan jiwamu, agar engkau tidak mati di tangan raja, kerana demikianlah yang dilihatnya dalam mimpi tentang engkau, dan demikianlah Anuki menafsirkannya, dan demikianlah juga Anuki menasihati raja tentang engkau.
61 Abram mendengar suara Eliezer, lalu Abram bergegas dan berlari untuk mendapatkan keselamatan ke rumah Nuh dan anaknya Sem, dan dia menyembunyikan dirinya di sana dan menemukan tempat yang aman; dan hamba-hamba raja datang ke rumah Abram untuk mencarinya, tetapi mereka tidak dapat menemukannya, dan mereka mencari di seluruh negeri dan dia tidak ditemui, dan mereka pergi dan mencari ke segala arah dan dia tidak ditemui.
62 Dan apabila hamba-hamba raja tidak dapat menemui Abram, mereka kembali kepada raja, tetapi kemarahan raja terhadap Abram reda, kerana mereka tidak menemuinya, dan raja itu menghilangkan fikirannya tentang perkara mengenai Abram ini.
63 Dan Abram bersembunyi di rumah Nuh selama sebulan, sehingga raja melupakan perkara ini, tetapi Abram masih takut kepada raja; dan Terah datang untuk melihat Abram, anaknya, secara rahsia di rumah Nuh, dan Terah sangat besar di mata raja.
64 Abram berkata kepada ayahnya, "Tidakkah engkau tahu bahawa raja bermaksud membunuhku dan menghapuskan namaku dari bumi dengan nasihat penasihat-penasihatnya yang jahat?"
65 Siapakah yang kaumiliki di sini dan apa yang kaumiliki di negeri ini? Bangunlah, marilah kita pergi bersama-sama ke tanah Kanaan, supaya kita dapat dilepaskan dari tangannya, supaya kamu jangan binasa juga olehnya pada akhir zaman.
66 Tidakkah engkau tahu atau belum pernah engkau dengar, bahawa bukan kerana cinta Nimrod memberikanmu semua penghormatan ini, tetapi hanya untuk kebaikannyalah dia melimpahkan semua kebaikan ini kepadamu?
67 Dan jika dia melakukan kepadamu kebaikan yang lebih besar daripada ini, sesungguhnya ini hanyalah kesia-siaan dunia, kerana kekayaan dan kekayaan tidak akan berguna pada hari kemurkaan dan kemurkaan.
68 Oleh itu, sekarang dengarkanlah suaraku, dan marilah kita bangun dan pergi ke tanah Kanaan, jauh dari jangkauan bahaya dari Nimrod; dan layanilah Tuhan yang menciptakan engkau di bumi dan ia akan baik-baik saja dengan engkau; dan buanglah segala perkara sia-sia yang engkau kejar.
69 Abram berhenti berkata-kata, ketika Nuh dan anaknya Sem menjawab Terah, katanya, "Benarlah apa yang telah dikatakan Abram kepadamu."

70 Dan Terah mendengar suara anaknya Abram, dan Terah melakukan semua yang dikatakan Abram, kerana ini adalah dari Tuhan, bahawa raja itu tidak akan menyebabkan kematian Abram.

BAB 13

1 Terah membawa Abram, anaknya, dan Lot, cucunya, anak Haran, dan Sarai, menantunya, isteri Abram, anaknya, dan seluruh isi rumahnya, lalu pergi bersama mereka dari Ur-Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Dan ketika mereka sampai di tanah Haran, mereka tinggal di sana, kerana tanah itu sangat baik untuk padang rumput, dan cukup luas untuk mereka yang menyertai mereka.

2 Dan penduduk tanah Haran melihat bahawa Abram baik dan jujur terhadap Tuhan dan manusia, dan bahawa Tuhan, Allahnya, menyertainya, dan beberapa orang dari tanah Haran datang dan bergabung dengan Abram, dan dia mengajar mereka ajaran Tuhan dan jalan-jalan-Nya; dan orang-orang ini tinggal bersama Abram di rumahnya dan mereka berpaut kepadanya.

3 Abram tinggal di tanah itu selama tiga tahun, dan setelah tiga tahun berlalu, Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur-Kasdim, dan yang menyelamatkan engkau dari tangan semua musuhmu."

4 Oleh itu, jika engkau mau mendengar suara-Ku dan memelihara perintah-perintah-Ku, ketetapan-ketetapan-Ku dan hukum-Ku, maka Aku akan menjatuhkan musuh-musuhmu di hadapanmu, dan Aku akan melipatgandakan keturunanmu seperti bintang-bintang di langit, dan Aku akan mengirimkan berkat-Ku ke atas segala pekerjaan tanganmu, dan engkau tidak akan kekurangan apa-apa.

5 Bangunlah sekarang, bawalah isterimu dan segala harta bendamu dan pergilah ke tanah Kanaan dan tinggallah di sana, dan Aku akan menjadi Allahmu di sana, dan Aku akan memberkati engkau. Lalu Abram bangun dan membawa isterinya dan segala harta bendanya, lalu pergilah ia ke tanah Kanaan seperti yang telah difirmankan TUHAN kepadanya; Abram berumur lima puluh tahun ketika ia pergi dari Haran.

6. Abram sampai ke tanah Kanaan dan tinggal di tengah-tengah kota itu, dan di sana dia memasang khemahnya di antara bani Kanaan, penduduk tanah itu.

7 Dan Tuhan menampakkan diri kepada Abram ketika dia tiba di tanah Kanaan, dan berfirman kepadanya, Inilah tanah yang Aku berikan kepadamu dan kepada keturunanmu setelah engkau untuk selama-lamanya, dan Aku akan menjadikan keturunanmu seperti bintang di langit, dan Aku akan memberikan kepada keturunanmu sebagai warisan semua tanah yang kaulihat.

8 Lalu Abram mendirikan sebuah mezbah di tempat di mana Allah telah berfirman kepadanya, dan di sanalah Abram memanggil nama TUHAN.

9 Pada masa itu, setelah tiga tahun Abram tinggal di tanah Kanaan, matilah Nuh, iaitu tahun kelima puluh lapan hidup Abram. Umur Nuh adalah sembilan ratus lima puluh tahun, lalu ia mati.

10 Abram tinggal di tanah Kanaan, dia, isterinya, dan semua harta miliknya, dan semua orang yang menyertainya, bersama-sama dengan mereka yang menyertainya dari antara penduduk negeri itu; tetapi Nahor, saudara Abram, dan Terah, ayahnya, dan Lot bin Haran dan semua harta milik mereka tinggal di Haran.

11 Pada tahun kelima Abram tinggal di tanah Kanaan, penduduk Sodom dan Gomora serta semua kota di dataran memberontak terhadap kekuasaan Kedorlaomer, raja Elam, sebab semua raja kota-kota di dataran telah menjadi hamba Kedorlaomer selama dua belas tahun, dan membayar pajak tahunan kepadanya, tetapi pada hari-hari itu, pada tahun ketiga belas, mereka memberontak terhadapnya.

12 Pada tahun kesepuluh Abram tinggal di tanah Kanaan, terjadilah peperangan antara Nimrod, raja Sinear, dan Kedorlaomer, raja Elam. Nimrod datang untuk berperang melawan Kedorlaomer dan menaklukkannya.

13 Kerana Kedorlaomer pada masa itu adalah salah seorang panglima tentera Nimrod, dan apabila semua orang di menara itu tersebar dan mereka yang tinggal juga tersebar di muka bumi, Kedorlaomer pergi ke tanah Elam dan memerintahnya serta memberontak terhadap tuannya.

14 Dan pada masa itu, ketika Nimrod melihat bahawa kota-kota di dataran telah memberontak, dia datang dengan kesombongan dan kemarahan untuk berperang dengan Kedorlaomer, dan Nimrod mengumpulkan semua pembesar dan rakyatnya, kira-kira tujuh ratus ribu orang, dan pergi melawan Kedorlaomer, dan Kedorlaomer keluar untuk menghadapinya dengan lima ribu orang, dan mereka bersiap untuk berperang di lembah Babel yang terletak di antara Elam dan Sinear.

15 Dan semua raja itu berperang di sana, dan Nimrod dan rakyatnya dikalahkan oleh rakyat Kedorlaomer, dan kira-kira enam ratus ribu orang Nimrod gugur, dan Mardon, putra raja, gugur di antara mereka.

16 Dan Nimrod melarikan diri dan kembali ke negerinya dengan rasa malu dan terhina, dan dia berada di bawah takluk kepada Kedorlaomer untuk waktu yang lama, dan Kedorlaomer kembali ke negerinya dan mengirim para panglima pasukannya kepada raja-raja yang tinggal di sekitarnya, kepada Ariokh raja Elasar, dan kepada Tidal raja Goyim, dan membuat perjanjian dengan mereka, dan mereka semua taat kepada perintahnya.

17 Dan pada tahun kelima belas Abram tinggal di tanah Kanaan, iaitu tahun ketujuh puluh kehidupan Abram, dan Tuhan menampakkan diri kepada Abram pada tahun itu dan Dia berfirman kepadanya, "Akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur-Kasdim untuk memberikan kepadamu tanah ini sebagai warisan."

18 Oleh sebab itu, hiduplah di hadapan-Ku dan jadilah sempurna dan peliharalah perintah-Ku, sebab kepadamu dan kepada keturunanmu akan Kuberikan negeri ini menjadi milik pusakamu, dari sungai Mizraim sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat.

19 Dan engkau akan kembali kepada nenek moyangmu dalam damai dan usia yang baik, dan generasi keempat akan kembali ke sini di negeri ini dan akan mewarisinya selama-lamanya; lalu Abram membina sebuah mezbah, dan dia memanggil nama Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya, lalu dia mempersembahkan korban di atas mezbah itu kepada Tuhan.

20 Pada waktu itu Abram kembali dan pergi ke Haran untuk melihat ayah dan ibunya, dan rumah tangga ayahnya;

Abram dan isterinya serta segala kepunyaannya kembali ke Haran, dan Abram tinggal di Haran selama lima tahun.

21 Dan ramai penduduk Haran, kira-kira tujuh puluh dua orang lelaki, mengikuti Abram dan Abram mengajar mereka ajaran Tuhan dan jalan-jalan-Nya, dan dia mengajar mereka untuk mengenal Tuhan.

22 Pada masa itu TUHAN menampakkan diri kepada Abram di Haran dan berfirmanlah Ia kepadanya: "Lihatlah, Aku telah berfirman kepadamu dua puluh tahun yang lalu:

23 Pergilah dari tanahmu, dari tempat kelahiranmu dan dari rumah ayahmu, ke tanah yang telah Kutunjukkan kepadamu untuk memberikannya kepadamu dan kepada anak-anakmu, kerana di sanalah tanah itu Aku akan memberkati engkau, dan menjadikan engkau bangsa yang besar, dan membuat namamu masyhur, dan oleh engkau keluarga-keluarga di bumi akan diberkati.

24 Oleh sebab itu, bangunlah sekarang, pergilah dari tempat ini, engkau dan isterimu dan semua harta bendamu, juga setiap orang yang lahir di rumahmu dan semua orang yang telah kauhasilkan di Haran; bawalah mereka keluar bersama-sama dengan engkau dari sini, dan bersiaplah untuk kembali ke tanah Kanaan.

25 Lalu Abram bangun dan membawa Sarai, isterinya, dan semua harta miliknya, dan semua orang yang lahir baginya di rumahnya, dan semua orang yang mereka kandung di Haran, lalu mereka berangkat ke tanah Kanaan.

26 Lalu Abram pergi dan kembali ke tanah Kanaan, menurut firman Tuhan. Dan Lot, anak saudaranya Haran, pergi bersamanya, dan Abram berumur tujuh puluh lima tahun ketika dia pergi dari Haran untuk kembali ke tanah Kanaan.

27 Dan dia datang ke tanah Kanaan menurut firman Tuhan kepada Abram, lalu dia memasang khemahnya dan dia tinggal di pokok tanjung Mamre, dan bersamanya Lot, anak saudaranya, dan semua harta miliknya.

28 Dan Tuhan menampakkan diri lagi kepada Abram dan berfirman, "Kepada keturunanmu akan Kuberikan negeri ini." Lalu dia mendirikan di sana sebuah mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya, yang masih ada sampai hari ini di pohon-pohon tarbantin Mamre.

BAB 14

1 Pada zaman itu ada di tanah Sinear seorang yang bijaksana, yang mempunyai segala hikmat dan rupanya elok, tetapi ia miskin dan melarat; namanya Rikayon dan ia susah payah mencari nafkah.

2 Dan dia bertekad untuk pergi ke Mesir, kepada Oswiris putra Anom raja Mesir, untuk menunjukkan kebijaksanaannya kepada raja; kerana mungkin dia akan mendapat rahmat di hadapannya, untuk membesarkannya dan memberinya nafkah; dan Rikayon berbuat demikian.

3 Dan apabila Rikayon datang ke Mesir, dia bertanya kepada penduduk Mesir tentang raja itu, dan penduduk Mesir memberitahunya adat resam raja Mesir, kerana pada masa itu, raja Mesir biasa pergi dari istana dirajanya dan hanya dilihat di luar satu hari dalam setahun, dan selepas itu raja akan kembali ke istananya untuk tinggal di sana.

4 Dan pada hari raja pergi, dia menjatuhkan hukuman di negeri itu, dan setiap orang yang mempunyai tuntutan datang menghadap raja pada hari itu untuk meminta permintaannya.

5 Dan apabila Rikayon mendengar tentang adat di Mesir dan bahawa dia tidak dapat menghadap raja, dia sangat berdukacita dan sangat sedih.

6 Dan pada waktu petang Rikayon keluar dan mendapati sebuah rumah yang runtuh, dahulunya sebuah rumah roti di Mesir, dan dia bermalam di sana sepanjang malam dalam kepahitan jiwa dan kelaparan, dan tidurnya hilang dari matanya.

7 Dan Rikayon memikirkan dalam hatinya apa yang harus dilakukannya di kota itu sehingga raja muncul, dan bagaimana baginda dapat bertahan di sana.

8 Dan dia bangun pada waktu pagi dan berjalan-jalan, dan bertemu di jalannya orang-orang yang menjual sayur-sayuran dan pelbagai jenis benih yang mereka berikan kepada penduduk.

9 Dan Rikayon ingin melakukan perkara yang sama untuk mendapatkan nafkah di kota itu, tetapi dia tidak biasa dengan adat resam penduduknya, dan dia seperti orang buta di antara mereka.

10 Lalu dia pergi dan membeli sayur-sayuran untuk dijual bagi menampung kehidupannya, lalu orang ramai berkumpul di sekelilingnya dan mengejeknya, lalu mengambil sayur-sayurannya daripadanya dan tidak meninggalkan apa-apa untuknya.

11 Lalu bangunlah ia dari sana dengan kepedihan hati, lalu pergi ke rumah roti tempat ia menginap sepanjang malam sebelumnya, dan ia tidur di sana pada malam kedua.

12 Dan pada malam itu sekali lagi dia berfikir dalam hati bagaimana dia dapat menyelamatkan dirinya daripada kelaparan, lalu dia merancang satu rancangan bagaimana untuk bertindak.

13. Maka bangunlah ia pada waktu pagi dan bertindak dengan bijak, lalu pergi mengupah tiga puluh orang yang kuat dari antara orang banyak, yang membawa senjata perang mereka di tangan mereka, lalu membawa mereka ke puncak makam Mesir, dan meletakkan mereka di sana.

14 Dan dia memerintahkan mereka, katanya, Beginilah titah raja, "Kuatkanlah dirimu dan jadilah orang yang gagah berani, dan jangan biarkan seorang pun dikuburkan di sini sampai dua ratus keping perak diberikan, barulah dia boleh dikuburkan." Dan orang-orang itu melakukan menurut perintah Rikayon kepada rakyat Mesir sepanjang tahun itu.

15 Dan dalam masa lapan bulan, Rikayon dan anak buahnya mengumpulkan kekayaan perak dan emas yang besar, dan Rikayon mengambil sejumlah besar kuda dan haiwan lain, dan dia mengupah lebih ramai orang, dan dia memberi mereka kuda dan mereka tinggal bersamanya.

16 Dan apabila tahun itu tiba, pada masa raja keluar ke kota, semua penduduk Mesir berkumpul untuk bercakap dengannya mengenai pekerjaan Rikayon dan anak buahnya.

17 Lalu raja pergi pada hari yang telah ditetapkan, dan semua orang Mesir datang menghadapnya dan berseru kepadanya, katanya:

18 Semoga raja hidup selama-lamanya. Apakah yang tuanku lakukan di kota ini kepada hamba-hamba tuanku, sehingga tuanku tidak membiarkan mayat dikuburkan sehingga perak dan emas diberikan begitu banyak? Pernahkah perkara seperti ini dilakukan di seluruh bumi,

dari zaman raja-raja dahulu, malah dari zaman Adam, hingga hari ini, bahawa orang mati tidak dikuburkan hanya dengan harga yang ditetapkan?

19 Kami tahu bahawa kebiasaan raja-raja memungut cukai tahunan daripada orang yang hidup, tetapi kamu bukan sahaja melakukan ini, tetapi daripada orang mati juga kamu memungut cukai setiap hari.

20 Sekarang, ya raja, kami tidak tahan lagi dengan ini, kerana seluruh kota telah musnah kerana ini, dan tidakkah tuanku mengetahuinya?

21 Ketika raja mendengar semua yang mereka bicarakan, dia sangat murka, dan amarahnya berkobar-kobar dalam dirinya tentang perkara itu, kerana dia tidak mengetahui apa-apa tentangnya.

22 Raja berkata, "Siapa dan di manakah orang yang berani melakukan perkara jahat ini di negeriku tanpa perintahku? Tentunya engkau akan memberitahuku."

23 Dan mereka menceritakan kepadanya semua perbuatan Rikayon dan anak buahnya, dan kemarahan raja pun bangkit, lalu dia memerintahkan Rikayon dan anak buahnya dibawa menghadapnya.

24 Dan Rikayon membawa kira-kira seribu orang anak, lelaki dan perempuan, lalu memakaikan mereka sutera dan sulaman, lalu dia menunggang mereka di atas kuda dan mengirimkannya kepada raja melalui anak buahnya, dan dia juga membawa sejumlah besar perak, emas dan batu permata, dan seekor kuda yang kuat dan cantik, sebagai hadiah untuk raja, yang dengannya dia datang menghadap raja dan bersujud di hadapannya; dan raja, para hambanya dan semua penduduk Mesir kagum dengan pekerjaan Rikayon, dan mereka melihat kekayaannya dan hadiah yang telah dibawanya kepada raja.

25 Dan itu sangat menyenangkan hati raja dan dia heran akan hal itu; dan ketika Rikayon duduk di hadapannya, raja bertanya kepadanya tentang semua pekerjaannya, dan Rikayon mengucapkan semua kata-katanya dengan bijaksana di hadapan raja, para hambanya dan semua penduduk Mesir.

26 Dan ketika raja mendengar kata-kata Rikayon dan kebijaksanaannya, Rikayon mendapat kasih sayang di hadapannya, dan dia mendapat kasih sayang dan kebaikan dari semua hamba raja dan dari semua penduduk Mesir, karena kebijaksanaannya dan ucapannya yang sangat baik, dan sejak saat itu mereka sangat mencintainya.

27 Dan raja menjawab dan berkata kepada Rikayon, Namamu tidak akan lagi disebut Rikayon tetapi Firaun akan menjadi namamu, kerana engkau telah memungut cukai dari orang mati; dan dia memanggil namanya Firaun.

28 Raja dan rakyatnya menyukai Rikayon kerana kebijaksanaannya, dan mereka berunding dengan semua penduduk Mesir untuk menjadikannya pengawas sempurna di bawah raja.

29 Dan semua penduduk Mesir dan orang-orang bijaksananya berbuat demikian, dan itu dijadikan hukum di Mesir.

30 Dan mereka melantik Firaun Rikayon sebagai pengawas di bawah Oswiris raja Mesir, dan Firaun Rikayon memerintah Mesir, setiap hari menjalankan keadilan ke seluruh kota, tetapi raja Oswiris akan menghakimi rakyat negeri itu satu hari dalam setahun, apabila dia keluar untuk muncul.

31 Dan Firaun Rikayon dengan liciknya merampas pemerintahan Mesir, dan dia memungut cukai daripada semua penduduk Mesir.

32 Dan semua penduduk Mesir sangat mengasihi Firaun Rikayon, dan mereka membuat titah untuk memanggil setiap raja yang akan memerintah mereka dan keturunan mereka di Mesir, Firaun.

33 Oleh itu, semua raja yang memerintah di Mesir sejak zaman itu dan seterusnya dipanggil Firaun hingga hari ini.

BAB 15

1 Pada tahun itu berlakulah kebuluran yang hebat di seluruh tanah Kanaan, dan penduduk negeri itu tidak dapat tinggal kerana kebuluran itu, kerana ia sangat dahsyat.

2 Abram dan segala miliknya berangkat ke Mesir kerana kebuluran itu. Ketika mereka sampai di sungai Mizraim, mereka tinggal di sana untuk berehat seketika kerana keletihan perjalanan.

3 Abram dan Sarai sedang berjalan di tepi sungai Mizraim. Abram melihat Sarai, isterinya, bahawa dia sangat cantik.

4 Abram berkata kepada isterinya Sarai, “Oleh kerana Tuhan telah menciptakan engkau dengan wajah yang begitu cantik, aku takut kepada orang Mesir supaya mereka tidak membunuh aku dan membawa engkau pergi, kerana takut akan Tuhan tidak ada di tempat-tempat ini.”

5 Maka sesungguhnya engkau harus berbuat demikian, katakanlah engkau saudaraku kepada semua orang yang bertanya kepadamu, supaya aku baik-baik saja dan kita hidup dan tidak dihukum mati.

6 Abram memerintahkan hal yang sama kepada semua orang yang datang bersamanya ke Mesir kerana kebuluran itu; juga Lot, anak saudaranya, diperintahkannya, katanya, "Jika orang Mesir bertanya kepadamu tentang Sarai, katakanlah dia saudara perempuan Abram."

7 Namun begitu, dengan semua perintah ini, Abram tidak menaruh kepercayaan kepada mereka, tetapi dia mengambil Sarai dan meletakkannya di dalam sebuah peti dan menyembunyikannya di antara bejana-bejana mereka, kerana Abram sangat prihatin terhadap Sarai kerana kejahatan orang Mesir.

8 Abram dan segala miliknya berangkat dari sungai Mizraim dan datang ke Mesir; dan mereka baru sahaja memasuki pintu gerbang kota ketika para pengawal berdiri menghadap mereka dan berkata, "Berikanlah persepuluhan kepada raja dari apa yang kamu miliki, dan kemudian kamu boleh masuk ke kota." Abram dan mereka yang bersamanya berbuat demikian.

9 Abram dan orang-orang yang bersamanya datang ke Mesir, dan ketika mereka datang, mereka membawa peti tempat Sarai disembunyikan dan orang Mesir melihat peti itu.

10 Lalu hamba-hamba raja mendekati Abram dan berkata, "Apakah yang kaumiliki di dalam peti ini yang belum pernah kami lihat? Sekarang, bukalah peti itu dan berikanlah persepuluhan kepada raja dari segala isinya."

11 Abram berkata, “Peti ini tidak akan aku buka, tetapi apa sahaja yang kau minta akan aku berikan.” Pegawai-pegawai Firaun menjawab Abram, “Ini peti berisi batu permata, berikanlah kami sepersepuluhnya.”

12 Abram berkata, “Semua yang kauinginkan akan kuberikan, tetapi janganlah kaubuka peti itu.”

13. Pegawai-pegawai raja mendesak Abram, lalu mereka mencapai peti itu dan membukanya dengan kuat, lalu mereka melihat, dan lihatlah, seorang wanita cantik berada di dalam peti itu.

14. Dan ketika para pegawai raja melihat Sarai, mereka kagum dengan kecantikannya, dan semua pembesar dan hamba Firaun berkumpul untuk melihat Sarai, kerana dia sangat cantik. Dan para pegawai raja berlari dan memberitahu Firaun semua yang telah mereka lihat, dan mereka memuji Sarai kepada raja; dan Firaun memerintahkan untuk membawanya, dan wanita itu datang menghadap raja.

15. Firaun melihat Sarai dan dia sangat menyenangkan hatinya, dan dia terpesona dengan kecantikannya, dan raja sangat bersukacita atasnya, dan memberikan hadiah kepada mereka yang membawakan kepadanya berita tentangnya.

16 Dan wanita itu kemudian dibawa ke istana Firaun, dan Abram berdukacita kerana isterinya, dan dia berdoa kepada Tuhan untuk membebaskannya dari tangan Firaun.

17 Dan Sarai juga berdoa pada waktu itu dan berkata, Ya Tuhan Allah, Engkau telah memberitahu Tuanku Abram untuk pergi dari negerinya dan dari rumah ayahnya ke tanah Kanaan, dan Engkau telah berjanji untuk berbuat baik kepadanya jika dia mau melaksanakan perintah-Mu; sekarang lihatlah kami telah melakukan apa yang Engkau perintahkan kepada kami, dan kami meninggalkan tanah dan keluarga kami, dan kami pergi ke tanah asing dan kepada bangsa yang belum pernah kami kenal sebelumnya.

18 Dan kami datang ke negeri ini untuk menghindari kelaparan, dan kecelakaan buruk ini telah menimpa aku; oleh itu sekarang, ya Tuhan Allah, bebaskanlah kami dan selamatkanlah kami dari tangan penindas ini, dan perbuatlah baik kepadaku demi rahmat-Mu.

19 Dan Tuhan mendengar permintaan Sarai, lalu Tuhan mengutus seorang malaikat untuk melepaskan Sarai dari kuasa Firaun.

20 Lalu datanglah raja dan duduk di hadapan Sarai. Lihatlah, seorang malaikat Tuhan berdiri di atas mereka. Dia menampakkan diri kepada Sarai dan berkata kepadanya, "Jangan takut, kerana Tuhan telah mendengar doamu."

21 Lalu raja mendekati Sarai dan berkata kepadanya, "Siapakah orang yang membawa engkau ke mari?" Jawab Sarai, "Dia saudaraku."

22 Dan raja berkata, "Adalah menjadi tanggungjawab kami untuk menjadikannya besar, untuk mengangkatnya tinggi dan untuk melakukan kepadanya semua kebaikan yang akan engkau perintahkan kepada kami; dan pada waktu itu raja mengirimkan kepada Abram perak dan emas dan batu permata yang banyak, bersama dengan ternak, hamba lelaki dan hamba perempuan; dan raja memerintahkan untuk membawa Abram, dan dia duduk di halaman istana raja, dan raja sangat memuliakan Abram pada malam itu.

23 Lalu raja mendekat untuk berbicara dengan Sarai, dan dia mengulurkan tangannya untuk menyentuhnya, tetapi malaikat itu memukulnya dengan kuat, dan dia sangat takut dan menahan diri dari menyentuhnya.

24 Ketika raja mendekati Sarai, malaikat itu memukulnya hingga jatuh ke tanah, dan berbuat demikian kepadanya sepanjang malam itu, sehingga raja menjadi sangat ketakutan.

25 Dan pada malam itu malaikat itu menimpakan malapetaka yang dahsyat kepada semua hamba raja dan seluruh isi rumahnya, kerana Sarai, dan pada malam itu terdapat ratapan yang besar di antara orang-orang di istana Firaun.

26 Firaun, melihat malapetaka yang menimpanya, berkatalah ia: "Sesungguhnya oleh sebab perempuan inilah hal ini terjadi kepadaku." Lalu ia menjauhkan diri dari perempuan itu dan mengucapkan kata-kata yang menyenangkan hatinya kepadanya.

27 Dan raja berkata kepada Sarai, "Ceritakan kepadaku tentang orang yang bersamamu datang ke sini." Dan Sarai berkata, "Orang ini suamiku, dan aku telah berkata kepadamu bahawa dia saudaraku kerana aku takut, jangan-jangan engkau membunuhnya kerana kejahatan."

28 Dan raja menjauhkan diri dari Sarai, dan tulah malaikat Tuhan berhenti dari dia dan seisi rumahnya; dan Firaun tahu bahawa dia ditimpa musibah kerana Sarai, dan raja sangat terkejut dengan hal ini.

29 Keesokan paginya raja memanggil Abram dan berkata kepadanya, "Apakah yang telah kaulakukan kepadaku? Mengapa engkau berkata, 'Dia saudaraku,' sehingga aku mengambilnya menjadi isteriku, dan tulah yang berat ini telah menimpa aku dan seisi rumahku?"

30 Oleh itu, inilah isterimu, bawalah dia dan pergilah dari negeri kita, supaya kita semua tidak mati kerananya." Lalu Firaun mengambil lebih banyak ternak, hamba lelaki dan hamba perempuan, dan perak serta emas, untuk diberikan kepada Abram, lalu Abram mengembalikan Sarai, isterinya, kepadanya.

31 Kemudian raja mengambil seorang gadis yang dilahirkannya dari gundik-gundiknya, lalu memberikannya kepada Sarai menjadi hambanya.

32 Lalu berkatalah raja kepada puterinya: "Wahai puteriku, lebih baik bagimu menjadi hamba di rumah orang ini daripada menjadi gundik di rumahku, setelah kita melihat malapetaka yang menimpa kita karena perempuan ini."

33 Lalu Abram berangkat, lalu ia dan seluruh harta bendanya pergi dari Mesir; dan Firaun memerintahkan beberapa orangnya untuk menyertai dia dan semua orang yang pergi bersamanya.

34 Lalu Abram kembali ke tanah Kanaan, ke tempat mezbah yang telah dibuatnya, tempat ia mula-mula memasang khemahnya.

35 Lot bin Haran, saudara Abram, mempunyai banyak ternak, kawanan domba, dan khemah, kerana TUHAN melimpahkan kasih karunia kepada mereka oleh karena Abram.

36 Ketika Abram tinggal di tanah itu, para gembala Lot bertengkar dengan para gembala Abram, sebab harta benda mereka terlalu banyak untuk mereka tinggal bersama di tanah itu, dan tanah itu tidak dapat memuat mereka karena ternak mereka.

37 Dan apabila para gembala Abram pergi untuk menggembalakan kawanan ternak mereka, mereka tidak mahu pergi ke padang rumput penduduk negeri itu, tetapi ternakan para gembala Lot berbuat sebaliknya, kerana mereka dibenarkan makan di padang rumput penduduk negeri itu.

38 Penduduk negeri itu melihat kejadian itu setiap hari, lalu mereka datang kepada Abram dan bertengkar dengannya kerana gembala-gembala Lot.

39 Abram berkata kepada Lot, "Apakah yang kaulakukan kepadaku ini, sehingga kau menjadikan aku hina di mata penduduk negeri ini, sehingga kau menyuruh gembalamu menggembalakan ternakmu di padang orang lain? Tidakkah kautahu bahawa aku ini orang asing di negeri ini di antara bani Kanaan, dan mengapa kau berbuat demikian kepadaku?"

40 Abram bertengkar setiap hari dengan Lot kerana hal ini, tetapi Lot tidak mahu mendengar kata Abram, dan dia terus melakukan perkara yang sama. Penduduk negeri itu datang dan memberitahu Abram.

41 Lalu berkatalah Abram kepada Lot: "Berapa lama lagi engkau akan menjadi batu sandungan bagiku terhadap penduduk negeri ini? Sekarang, aku mohon kepadamu, janganlah ada lagi pertengkaran antara kita, sebab kita ini saudara."

42 Tetapi aku mohon, pisahlah daripadaku. Pergilah dan pilihlah tempat kediaman yang sesuai dengan ternakmu dan segala milikmu, tetapi jauhkanlah dirimu dari padaku, engkau dan seisi rumahmu.

43 Dan janganlah takut untuk meninggalkan aku, kerana jika ada orang yang berbuat jahat kepadamu, beritahulah aku dan aku akan membalas dendam terhadapnya, hanya tinggalkan aku.

44 Setelah Abram mengatakan segala perkataan ini kepada Lut, bangunlah Lut dan melayangkan pandangannya ke arah Lembah Yordan.

45 Dan dia melihat bahawa seluruh tempat ini diairi dengan baik, dan baik untuk manusia serta menyediakan padang rumput untuk ternakan.

46 Lalu pergilah Lot dari Abram ke tempat itu, lalu ia memasang khemahnya di sana dan dia tinggal di Sodom, dan mereka berpisah antara satu sama lain.

47 Abram tinggal di antara pokok-pokok tarbantin Mamre, yang terletak di Hebron, dan dia memasang khemahnya di sana, dan Abram tinggal di tempat itu bertahun-tahun lamanya.

BAB 16

1 Pada masa itu Kedorlaomer, raja Elam, mengutus orang kepada semua raja di sekitarnya, kepada Nimrod, raja Sinear yang ketika itu berada di bawah kekuasaannya, dan kepada Tidal, raja Goyim, dan kepada Ariokh, raja Elasar, yang dengannya dia mengikat perjanjian, dengan mengatakan, Datanglah kepadaku dan bantulah aku, supaya kita dapat mengalahkan semua kota Sodom dan penduduknya, kerana mereka telah memberontak terhadapku selama tiga belas tahun ini.

2 Maka majulah keempat-empat raja ini dengan segala pasukan mereka, kira-kira lapan ratus ribu orang, dan mereka pergi seadanya, dan membunuh setiap orang yang mereka temui di jalan mereka.

3 Lalu keluarlah kelima raja Sodom dan Gomora, Syinab raja Adma, Syemeber raja Zeboim, Bera raja Sodom, Bersya raja Gomora, dan Bela raja Zoar, untuk menghadapi mereka, dan mereka semua berkumpul di lembah Sidim.

4 Dan kesembilan raja ini berperang di lembah Sidim; dan raja-raja Sodom dan Gomora dikalahkan oleh raja-raja Elam.

5 Lembah Siddim penuh dengan lubang kapur dan raja-raja Elam mengejar raja-raja Sodom, dan raja-raja Sodom bersama-sama perkhemahan mereka melarikan diri dan jatuh ke dalam lubang kapur, dan semua yang tinggal pergi ke gunung untuk berlindung, dan kelima raja Elam datang mengejar mereka dan mengejar mereka sampai ke pintu gerbang Sodom, dan mereka merampas semua yang ada di Sodom.

6. Dan mereka menjarah semua kota Sodom dan Gomora, dan mereka juga mengambil Lot, anak saudara Abram, dan harta bendanya, dan mereka merampas semua harta benda kota Sodom, lalu mereka pergi; dan Unic, hamba Abram, yang berada dalam pertempuran, melihat ini, dan memberitahu Abram semua yang telah dilakukan raja-raja terhadap kota-kota Sodom, dan bahawa Lot telah ditawan oleh mereka.

7. Abram mendengar hal ini, lalu dia bangkit bersama kira-kira tiga ratus lapan belas orang yang bersamanya, dan pada malam itu dia mengejar raja-raja ini dan mengalahkan mereka, dan mereka semua tewas di hadapan Abram dan orang-orangnya, dan tidak ada yang tinggal kecuali empat raja yang melarikan diri, dan mereka masing-masing pergi ke jalannya sendiri.

8 Abram merampas kembali semua harta benda Sodom, dan dia juga merampas kembali Lot dan harta bendanya, isteri-isterinya dan anak-anaknya dan semua kepunyaannya, sehingga Lot tidak kekurangan apa-apa pun.

9 Setelah ia kembali dari mengalahkan raja-raja itu, ia dan orang-orangnya melewati lembah Sidim, tempat raja-raja itu berperang bersama-sama.

10 Lalu Bera, raja Sodom, dan orang-orangnya yang lain yang bersama-sama dengan dia, keluar dari lubang kapur tempat mereka jatuh, untuk menemui Abram dan orang-orangnya.

11 Dan Adoni-Zedek, raja Yerusalem, yang juga Sem, keluar bersama orang-orangnya untuk menemui Abram dan rakyatnya, dengan roti dan anggur, lalu mereka tinggal bersama di lembah Melekh.

12 Lalu Adoni-Zedek memberkati Abram, lalu Abram memberikan kepadanya sepersepuluh daripada segala yang telah dibawanya dari rampasan musuhnya, kerana Adoni-Zedek adalah seorang imam di hadapan Tuhan.

13 Dan semua raja Sodom dan Gomora yang ada di sana, bersama hamba-hamba mereka, mendekati Abram dan memohon kepadanya untuk mengembalikan hamba-hamba mereka yang telah ditawannya, dan untuk mengambil semua harta benda itu untuk dirinya sendiri.

14 Lalu Abram menjawab raja-raja Sodom, katanya, "Demi Tuhan yang hidup, yang menciptakan langit dan bumi, dan yang telah menebus jiwaku dari segala kesengsaraan, dan yang telah melepaskan aku pada hari ini dari musuh-musuhku, dan yang menyerahkan mereka ke dalam tanganku, aku tidak akan mengambil apa-apa pun milikmu, supaya engkau tidak bermegah esok hari, dengan berkata, 'Abram menjadi kaya dari harta benda kita yang telah diselamatkannya.'"

15 Kerana Tuhan, Allahku yang aku percayai telah berfirman kepadaku, "Engkau tidak akan kekurangan apa-

apa, kerana Aku akan memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu."

16 Oleh itu, lihatlah, inilah semua milikmu, ambillah dan pergilah; demi Tuhan yang hidup, aku tidak akan mengambil daripadamu seorang pun yang hidup, hingga seutas tali kasut atau benang, kecuali perbelanjaan makanan orang-orang yang pergi berperang bersamaku, dan juga bahagian orang-orang yang pergi bersamaku, Anar, Askol, dan Mamre, mereka dan orang-orang mereka, serta orang-orang yang tinggal untuk menjaga barang-barang, mereka harus mengambil bahagian mereka dari rampasan itu.

17 Lalu raja-raja Sodom memberikan kepada Abram segala yang telah dikatakannya, dan mereka mendesaknya untuk mengambil apa sahaja yang dikehendakinya, tetapi Abram tidak mau.

18 Dan dia menyuruh raja-raja Sodom dan orang-orang mereka yang lain pergi, dan dia memberi mereka perintah tentang Lot, lalu mereka pergi ke tempat masing-masing.

19 Dan Lot, anak saudaranya, juga disuruhnya pergi bersama hartanya, dan dia pergi bersama mereka, dan Lot kembali ke rumahnya, ke Sodom, dan Abram dan orang-orangnya kembali ke rumah mereka di pohon-pohon tanjung Mamre, yang terletak di Hebron.

20 Pada waktu itu TUHAN menampakkan diri lagi kepada Abram di Hebron dan berfirman kepadanya: "Janganlah takut, upahmu sangat besar di hadapan-Ku, sebab Aku tidak akan meninggalkan engkau, sampai Aku melipatgandakan engkau, memberkati engkau dan menjadikan keturunanmu seperti bintang-bintang di langit, yang tidak dapat diukur atau dihitung."

21 Dan Aku akan memberikan kepada keturunanmu segala negeri yang kaulihat dengan matamu, kepada mereka akan Aku berikan menjadi milik pusaka mereka untuk selama-lamanya, hanya kuatkanlah hatimu dan janganlah takut, berjalanlah di hadapan-Ku dan jadilah sempurna.

22 Dan pada tahun ketujuh puluh lapan kehidupan Abram, pada tahun itu juga matilah Rehu, anak Peleg, dan seluruh umur Rehu adalah dua ratus tiga puluh sembilan tahun, lalu ia mati.

23 Pada masa itu Sarai, anak perempuan Haran, isteri Abram, masih mandul; ia tidak melahirkan anak lelaki atau perempuan bagi Abram.

24 Apabila dia melihat bahawa dia tidak beranak, dia mengambil hambanya Hagar, yang telah diberikan Firaun kepadanya, dan memberikannya kepada Abram, suaminya, untuk menjadi isterinya.

25 Kerana Hagar mempelajari segala cara Sarai seperti yang diajarkan Sarai kepadanya, dia sama sekali tidak kekurangan dalam mengikuti cara-caranya yang baik.

26 Lalu Sarai berkata kepada Abram, "Lihatlah, Hagar, hambaku, pergilah kepadanya supaya ia melahirkan anak di atas pangkuanku, supaya aku juga dapat memperoleh anak melalui dia."

27 Dan setelah sepuluh tahun Abram tinggal di tanah Kanaan, iaitu tahun kedelapan puluh lima hidup Abram, Sarai memberikan Hagar kepadanya.

28 Abram mendengar kata-kata Sarai, isterinya, lalu dia mengambil hambanya Hagar. Abram menghampirinya dan perempuan itu mengandung.

29 Ketika Hagar melihat bahawa dia telah mengandung, dia sangat bersukacita, dan majikannya dihina di matanya, lalu dia berkata dalam hatinya, "Ini mungkin kerana aku lebih baik di hadapan Tuhan daripada Sarai, majikanku, kerana selama majikanku bersama tuanku, dia tidak mengandung, tetapi Tuhan telah menyebabkan aku hamil dalam waktu yang singkat melalui-Nya."

30 Ketika Sarai melihat bahawa Hagar telah mengandung oleh Abram, maka cemburulah Sarai terhadap hambanya itu, lalu berkatalah Sarai dalam hatinya, "Ini pasti tidak lain dan tidak bukan, dia pasti lebih baik daripada aku."

31 Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, "Kejahatanku ini adalah tanggung jawabmu, sebab pada waktu engkau berdoa kepada TUHAN untuk mendapatkan anak, mengapa engkau tidak berdoa bagiku, agar TUHAN memberikan kepadaku keturunan dari padamu?"

32 Apabila Aku berkata-kata dengan Hagar di hadapanmu, dia akan memandang rendah kata-kataku, kerana dia telah mengandung, dan engkau tidak mahu berkata apa-apa kepadanya; semoga Tuhan menjadi hakim antara aku dan engkau atas apa yang telah kaulakukan kepadaku.

33 Lalu berkatalah Abram kepada Sarai: "Lihatlah, hambamu ini di bawah kekuasaanmu; perbuatlah kepadanya apa yang baik di matamu." Lalu Sarai menindas Hagar, sehingga Hagar lari meninggalkannya ke padang gurun.

34 Seorang malaikat Tuhan menemuinya di tempat dia melarikan diri, dekat sebuah perigi, lalu berfirmanlah Ia kepadanya: "Janganlah takut, sebab Aku akan melipatgandakan keturunanmu, sebab engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan menamainya Ismael; sebab itu kembalilah kepada Sarai, nyonyamu, dan tunduklah di bawah tangannya."

35 Hagar menamakan tempat perigi itu Beer-Lahai-Roi, yang terletak di antara Kadesh dan padang gurun Bered.

36 Pada waktu itu Hagar kembali ke rumah tuannya, dan pada akhir zaman Hagar melahirkan seorang anak lelaki bagi Abram, dan Abram menamainya Ismael; Abram berumur lapan puluh enam tahun ketika dia memperanakkannya.

BAB 17

1 Pada masa itu, dalam tahun kesembilan puluh satu kehidupan Abram, bani Kitim berperang dengan bani Tubal, kerana apabila Tuhan telah menyerakkan anak-anak manusia ke atas muka bumi, bani Kitim pergi dan menjelma di dataran Canopia, dan mereka membina kota-kota di sana dan tinggal di tepi sungai Tibreu.

2 Bani Tubal tinggal di Tuscana, dan sempadan mereka sampai ke sungai Tibreu, dan bani Tubal membina sebuah kota di Tuscanan, dan mereka menamakannya Sabina, menurut nama Sabina anak lelaki Tubal bapa mereka, dan mereka tinggal di sana hingga hari ini.

3 Pada masa itu bani Kitim berperang dengan bani Tubal, dan bani Tubal dikalahkan oleh bani Kitim, dan bani Kitim menyebabkan tiga ratus tujuh puluh orang dari bani Tubal gugur.

4 Pada masa itu bani Tubal bersumpah kepada bani Kitim, katanya: "Kamu tidak boleh kawin campur antara kami, dan tidak seorang pun boleh memberikan anak

perempuannya kepada salah seorang dari antara bani Kitim."

5 Pada masa itu, semua anak perempuan Tubal cantik, kerana pada masa itu tidak ada perempuan yang secantik anak-anak perempuan Tubal di seluruh bumi.

6 Dan semua orang yang menyukai kecantikan wanita pergi kepada putri-putri Tubal dan mengambil isteri daripada mereka, dan anak-anak lelaki manusia, raja-raja dan putera-putera, yang sangat menyukai kecantikan wanita, mengambil isteri pada zaman itu dari putri-putri Tubal.

7 Dan setelah tiga tahun, setelah bani Tubal bersumpah kepada bani Kitim untuk tidak memberikan anak-anak perempuan mereka sebagai isteri, kira-kira dua puluh orang lelaki dari bani Kitim pergi untuk mengawini beberapa anak perempuan Tubal, tetapi mereka tidak menemuinya.

8 Kerana bani Tubal menepati sumpah mereka untuk tidak berkahwin campur dengan mereka, dan mereka tidak mahu mengingkari sumpah mereka.

9 Dan pada hari-hari musim menuai, bani Tubal pergi ke ladang mereka untuk mendapatkan hasil tuaian mereka, ketika para pemuda Kitim berkumpul dan pergi ke kota Sabina, dan setiap orang mengambil seorang gadis muda dari putri-putri Tubal, dan mereka datang ke kota-kota mereka.

10 Dan bani Tubal mendengarnya dan mereka pergi berperang dengan mereka, tetapi mereka tidak dapat mengalahkan mereka, kerana gunung itu sangat tinggi dari mereka, dan apabila mereka sedar bahawa mereka tidak dapat mengalahkan mereka, mereka kembali ke negeri mereka.

11 Dan pada permulaan tahun, bani Tubal pergi dan mengupah kira-kira sepuluh ribu orang dari kota-kota yang berdekatan dengan mereka, dan mereka pergi berperang melawan bani Kitim.

12 Dan bani Tubal pergi berperang dengan bani Kitim, untuk memusnahkan tanah mereka dan untuk menyusahkan mereka, dan dalam pertempuran ini bani Tubal mengalahkan bani Kitim, dan bani Kitim, melihat bahawa mereka sangat tertekan, mengangkat anak-anak yang mereka miliki daripada anak-anak perempuan Tubal, ke atas tembok yang telah dibina, untuk berada di hadapan mata bani Tubal.

13 Dan bani Kitim berkata kepada mereka, "Adakah kamu datang untuk berperang dengan anak-anak lelaki dan perempuan kamu sendiri, dan bukankah kami dianggap sebagai daging dan tulangmu sejak waktu itu sampai sekarang?"

14 Dan apabila bani Tubal mendengar hal ini, mereka berhenti berperang dengan bani Kitim, lalu mereka pergi.

15 Dan mereka kembali ke kota-kota mereka, dan bani Kitim pada masa itu berkumpul dan membina dua kota di tepi laut, dan mereka menamakan satu Purtu dan yang lain Ariza.

16 Abram, anak Terah, berumur sembilan puluh sembilan tahun pada waktu itu.

17 Pada waktu itu Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, "Aku akan membuat perjanjian antara Aku dan engkau, dan Aku akan melipatgandakan keturunanmu dengan sangat banyak, dan inilah perjanjian yang Aku buat antara Aku dan engkau, bahawa setiap anak lelaki harus disunat, engkau dan keturunanmu yang akan datang."

18 Pada usia lapan hari haruslah ia disunat, dan perjanjian ini akan ada dalam dagingmu sebagai perjanjian yang kekal.

19 Oleh sebab itu, namamu bukan lagi Abram, tetapi Abraham, dan isterimu bukan lagi Sarai, tetapi Sarah.

20 Kerana Aku akan memberkati engkau berdua, dan Aku akan melipatgandakan keturunanmu, sehingga engkau akan menjadi bangsa yang besar, dan raja-raja akan berasal dari padamu.

BAB 18

1 Lalu Abraham bangun dan melakukan segala yang diperintahkan Allah kepadanya. Ia membawa orang-orang isi rumahnya dan orang-orang yang dibelinya dengan uangnya, lalu ia menyunat mereka seperti yang diperintahkan TUHAN kepadanya.

2 Tidak ada seorang pun yang tinggal yang tidak disunatnya, lalu Abraham dan Ismael, anaknya, disunat pada daging khatan mereka; Ismael berumur tiga belas tahun ketika ia disunat pada daging khatannya.

3 Pada hari ketiga, Abraham keluar dari khemahnya lalu duduk di pintu untuk menikmati panas matahari, sementara tubuhnya terasa sakit.

4 Dan Tuhan menampakkan diri kepadanya di pohon tanjung Mamre, dan mengutus tiga malaikat pelayanan-Nya untuk mengunjunginya, ketika dia sedang duduk di pintu khemah, dan dia mengangkat matanya dan melihat, dan lihatlah tiga orang datang dari jauh, lalu dia bangun dan berlari untuk menemui mereka, dan dia tunduk kepada mereka dan membawa mereka ke rumahnya.

5 Lalu berkatalah ia kepada mereka: "Jika aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, masuklah dan makanlah sepotong roti." Lalu ia mendesak mereka, sehingga mereka masuk. Ia memberi mereka air dan membasuh kaki mereka, lalu menempatkan mereka di bawah sebatang pohon di pintu kemah.

6 Lalu Abraham berlari mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya, lalu ia segera menyembelihnya dan memberikannya kepada Eliezer, hambanya, untuk dimasaknya.

7 Kemudian Abraham datang kepada Sarah ke dalam kemah, lalu berkata kepadanya, "Cepatlah sediakan tiga sukat tepung yang terbaik, uleni dan buatlah kue untuk menutupi periuk yang berisi daging itu." Lalu dia berbuat demikian.

8 Lalu Abraham segera membawa mentega, susu, daging lembu dan kambing ke hadapan mereka, lalu memberikannya kepada mereka untuk dimakan sebelum daging anak lembu itu cukup masak, dan mereka pun makan.

9 Setelah mereka selesai makan, berkatalah salah seorang dari mereka kepadanya: "Aku akan kembali kepadamu pada waktu yang akan datang, dan Sarah, isterimu, akan mempunyai seorang anak laki-laki."

10 Kemudian orang-orang itu pun pergi dan pergi ke tempat-tempat yang telah diutus kepada mereka.

11 Pada zaman itu semua penduduk Sodom dan Gomora, dan dari seluruh lima kota itu, sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan dan mereka membangkitkan kemarahan

Tuhan dengan kekejian mereka, dan mereka menjadi lebih tua dengan cara yang menjijikkan dan menghina di hadapan Tuhan, dan kejahatan serta jenayah mereka pada zaman itu besar di hadapan Tuhan.

12 Dan di negeri mereka terdapat sebuah lembah yang sangat luas, kira-kira setengah hari perjalanan, dan di dalamnya terdapat mata air dan banyak rumput di sekeliling air itu.

13 Dan semua penduduk Sodom dan Gomora pergi ke sana empat kali dalam setahun, bersama isteri dan anak-anak mereka dan semua harta benda mereka, dan mereka bersukacita di sana dengan rebana dan tarian.

14 Dan pada waktu sukacita mereka semua akan bangun dan memegang isteri-isteri jiran mereka, dan beberapa, anak-anak perempuan dara jiran mereka, dan mereka menikmatinya, dan setiap orang melihat isteri dan anak perempuannya di tangan jirannya dan tidak berkata sepatah kata pun.

15 Dan mereka berbuat demikian dari pagi hingga malam, dan setelah itu mereka pulang ke rumah masing-masing, setiap orang laki-laki ke rumahnya dan setiap perempuan ke khemahnya; demikianlah selalu mereka berbuat empat kali dalam setahun.

16 Juga apabila seorang asing datang ke kota-kota mereka dan membawa barang-barang yang telah dibelinya dengan tujuan untuk dijual di sana, penduduk kota-kota ini akan berkumpul, lelaki, wanita dan kanak-kanak, tua dan muda, lalu pergi kepada lelaki itu dan mengambil barang-barangnya dengan paksa, memberikan sedikit kepada setiap orang sehingga habis semua barang pemilik yang telah dibawanya ke tanah itu.

17 Dan jika pemilik barang bertengkar dengan mereka, katanya, "Apakah pekerjaan yang telah kamu lakukan kepadaku ini," maka mereka akan mendekatinya seorang demi seorang, dan setiap orang akan menunjukkan kepadanya sedikit yang diambilnya dan mengejeknya, dengan berkata, "Aku hanya mengambil sedikit yang telah kamu berikan kepadaku; dan apabila dia mendengar ini daripada mereka semua, dia akan bangun dan pergi meninggalkan mereka dengan kesedihan dan kepahitan jiwa, apabila mereka semua akan bangun dan mengejarnya, dan menghalaunya keluar dari kota dengan kebisingan dan huru-hara yang hebat.

18 Ada seorang lelaki dari negeri Elam yang sedang berjalan dengan santai di jalan, duduk di atas keledainya, yang membawa sehelai jubah halus yang berwarna-warni, dan jubah itu terikat dengan tali pada keledai itu.

19. Orang itu sedang dalam perjalanannya melalui jalan Sodom ketika matahari terbenam pada waktu petang, dan dia tinggal di sana untuk bermalam pada waktu malam, tetapi tiada seorang pun yang membiarkannya masuk ke dalam rumahnya. Pada waktu itu di Sodom ada seorang yang jahat dan nakal, seorang yang pandai berbuat jahat, namanya Hedad.

20 Lalu ia mendongak dan melihat pengembara itu di lapangan kota, lalu datanglah ia kepadanya dan bertanya: "Dari mana engkau datang dan ke mana engkau pergi?"

21 Lalu orang itu berkata kepadanya, "Aku sedang dalam perjalanan dari Hebron ke Elam, tempat asalku. Matahari telah terbenam, dan tiada seorang pun yang membenarkan aku masuk ke rumahnya. Walaupun aku mempunyai roti, air, jerami dan makanan untuk keldaiku, dan aku tidak kekurangan apa-apa."

22 Hedad menjawabnya, "Semua yang kau perlukan akan kusediakan, tetapi kau tidak boleh bermalam di jalan raya."

23. Hedad membawanya ke rumahnya, lalu menanggalkan jubah dari keldai itu dengan tali, lalu membawanya ke rumahnya, dan dia memberi keldai itu jerami dan makanan sementara pengembara itu makan dan minum di rumah Hedad, dan dia bermalam di sana malam itu.

24 Dan pada waktu pagi pengembara itu bangun pagi-pagi untuk meneruskan perjalanannya, ketika Hedad berkata kepadanya, Tunggu, tenangkan hatimu dengan sepotong roti dan kemudian pergilah, dan orang itu berbuat demikian; dan dia tinggal bersamanya, dan mereka berdua makan dan minum bersama pada siang hari, ketika orang itu bangun untuk pergi.

25 Dan Hedad berkata kepadanya, "Lihatlah sekarang hari sudah mulai gelap, lebih baik engkau tinggal sepanjang malam supaya hatimu terhibur." Dan dia mendesaknya sehingga dia tinggal di sana sepanjang malam, dan pada hari kedua dia bangun pagi-pagi untuk pergi, ketika Hedad mendesaknya, katanya, "Hiburkan hatimu dengan sepotong roti dan kemudian pergilah," dan dia tinggal dan makan bersamanya juga pada hari kedua, dan kemudian orang itu bangun untuk melanjutkan perjalanannya.

26 Dan Hedad berkata kepadanya, "Lihatlah, hari sudah mulai gelap, tinggallah bersamaku untuk menghiburkan hatimu dan bangunlah pagi-pagi dan pergilah."

27 Orang itu tidak mau tinggal, tetapi bangun dan memasang pelana pada keledainya. Sementara dia memasang pelana pada keledainya, isteri Hedad berkata kepada suaminya, "Lihatlah, orang ini telah tinggal bersama kita selama dua hari, makan dan minum, dan dia tidak memberi kita apa-apa, dan sekarang dia akan pergi meninggalkan kita tanpa memberi apa-apa?" Lalu Hedad berkata kepadanya, "Diamlah."

28 Lalu orang itu memasang pelana pada keledainya untuk pergi, lalu ia meminta Hedad untuk memberikan tali dan jubah kepadanya untuk mengikatnya pada keledai itu.

29 Hedad berkata kepadanya, “Apa katamu?” Jawabnya, “Tuanku, berikanlah kepadaku tali dan jubah berwarna-warni yang telah kausembunyikan di rumahmu untuk disimpan.”

30 Dan Hedad menjawab lelaki itu, katanya, "Inilah tafsiran mimpimu, tali yang telah kaulihat, bermaksud bahawa hidupmu akan dipanjangkan seperti tali, dan setelah melihat jubah itu diwarnai dengan pelbagai warna, bermakna bahawa engkau akan mempunyai sebuah kebun anggur di mana engkau akan menanam pokok-pokok dengan pelbagai buah-buahan."

31. Pengembara itu menjawab, katanya, "Tidak begitu tuanku, kerana aku terjaga ketika aku memberikan kepadamu tali dan juga jubah yang ditenun dengan warna-warna yang berbeza, yang telah kautanggalkan dari keldai untuk meletakkannya bagiku." Dan Hedad menjawab dan berkata, "Sesungguhnya aku telah memberitahumu tafsiran mimpimu dan itu adalah mimpi yang baik, dan inilah tafsirannya."

32 Sekarang, anak-anak manusia memberiku empat keping perak, yang merupakan tugasku untuk menafsirkan mimpi, dan daripadamu sahaja aku meminta tiga keping perak.

33 Dan orang itu terharu mendengar kata-kata Hedad, lalu dia menangis dengan sedih, lalu dia membawa Hedad kepada Serak, hakim Sodom.

34 Dan orang itu mengemukakan perkaranya di hadapan Serak, hakim itu, ketika Hedad menjawab, katanya, "Bukan begitu, tetapi beginilah keadaannya; dan hakim itu berkata kepada pengembara itu, "Orang ini Hedad mengatakan yang sebenarnya, kerana dia terkenal di kota-kota kerana tafsiran mimpi yang tepat."

35 Dan lelaki itu berseru mendengar kata hakim itu, dan dia berkata, "Tidaklah begitu Tuanku, kerana pada hari itu aku memberikan kepadanya tali dan jubah yang ada di atas keldai itu, untuk menyimpannya di rumahnya; dan mereka berdua bertengkar di hadapan hakim, yang seorang berkata, "Beginilah keadaannya," dan yang seorang lagi menyatakan sebaliknya.

36 Dan Hedad berkata kepada orang itu, "Berikan aku empat keping perak yang aku kenakan untuk tafsiran mimpiku; aku tidak akan memberi apa-apa elaun; dan berikanlah aku perbelanjaan untuk empat hidangan yang kau makan di rumahku."

37 Lalu berkatalah orang itu kepada Hedad, "Sesungguhnya aku akan membayarmu untuk apa yang telah kumakan di rumahmu, hanya berikanlah aku tali dan jubah yang telah kausembunyikan di rumahmu."

38 Dan Hedad menjawab di hadapan hakim dan berkata kepada lelaki itu, "Bukankah aku telah memberitahumu tafsiran mimpimu? Tali itu bermaksud bahawa hari-harimu akan diperpanjang seperti tali, dan jubah itu bermaksud bahawa engkau akan mempunyai kebun anggur di mana engkau akan menanam segala macam pokok buah-buahan."

39 Inilah tafsiran yang tepat untuk mimpimu, sekarang berikanlah aku empat keping perak yang aku minta sebagai ganti rugi, kerana aku tidak akan memberimu keringanan.

40 Dan lelaki itu menangis mendengar kata-kata Hedad dan mereka berdua bertengkar di hadapan hakim, dan hakim itu memberi perintah kepada hamba-hambanya, yang menghalau mereka keluar dari rumah dengan tergesa-gesa.

41 Dan mereka pergi bertengkar dari hakim itu, ketika penduduk Sodom mendengar mereka, dan mereka berkumpul di sekeliling mereka dan mereka berseru menentang orang asing itu, lalu mereka menghalaunya keluar dari kota dengan tergesa-gesa.

42 Dan orang itu melanjutkan perjalanannya dengan menunggang keledainya dengan kepedihan hati, sambil meratap dan menangis.

43 Dan semasa dia berjalan, dia menangisi apa yang telah berlaku kepadanya di kota Sodom yang malang itu.

BAB 19

1 Dan kota-kota Sodom mempunyai empat hakim untuk empat kota, dan inilah nama-nama mereka, Serak di kota Sodom, Sharkad di Gomora, Zabnak di Adma, dan Menon di Zeboyim.

2 Dan Eliezer, hamba Abraham, menggunakan nama-nama yang berbeza untuk mereka, dan dia menukarkan Serak kepada Shakra, Sharkad kepada Shakrura, Zebnac kepada Kezobim, dan Menon kepada Matzlodin.

3 Dan atas kehendak keempat-empat hakim mereka, penduduk Sodom dan Gomora mendirikan tempat tidur di jalan-jalan kota, dan jika seseorang datang ke tempat-tempat ini, mereka akan menangkapnya dan membawanya ke salah satu tempat tidur mereka, dan dengan paksa membuatnya berbaring di atasnya.

4 Dan ketika dia berbaring, tiga orang berdiri di sebelah kepalanya dan tiga orang di sebelah kakinya, lalu mengukur panjang katilnya, dan jika lelaki itu kurang daripada katil itu, enam orang ini akan meregangkannya di setiap hujungnya, dan apabila dia berseru kepada mereka, mereka tidak menjawabnya.

5 Dan jika dia lebih panjang daripada katil, mereka akan menarik kedua-dua sisi katil di setiap hujungnya, sehingga lelaki itu sampai ke pintu maut.

6 Dan jika ia terus berseru kepada mereka, mereka akan menjawabnya, katanya: "Beginilah yang akan dilakukan kepada orang yang datang ke negeri kita."

7 Apabila orang ramai mendengar segala perkara yang dilakukan oleh penduduk kota Sodom, mereka menahan diri daripada datang ke sana.

8 Dan apabila seorang miskin datang ke negeri mereka, mereka akan memberinya perak dan emas, dan membuat pengumuman di seluruh kota untuk tidak memberinya sepotong roti pun untuk dimakan, dan jika orang asing itu tinggal di sana beberapa hari, dan mati akibat kelaparan, tidak dapat memperoleh sepotong roti pun, maka pada saat kematiannya semua penduduk kota akan datang dan mengambil perak dan emas mereka yang telah mereka berikan kepadanya.

9 Dan mereka yang dapat mengenali perak atau emas yang telah mereka berikan kepadanya mengambilnya kembali, dan pada saat kematiannya mereka juga menanggalkan pakaiannya, dan mereka akan bertengkar mengenainya, dan siapa yang mengalahkan jirannya akan mengambilnya.

10 Selepas itu mereka akan membawanya dan menguburkannya di bawah beberapa pokok renek di padang pasir; begitulah yang mereka lakukan sepanjang hari kepada sesiapa sahaja yang datang kepada mereka dan mati di tanah mereka.

11 Dan kemudian Sara menyuruh Eliezer ke Sodom untuk berjumpa dengan Lot dan bertanya khabarnya.

12 Lalu Eliezer pergi ke Sodom, lalu bertemulah ia dengan seorang lelaki Sodom yang sedang bertengkar dengan seorang asing. Lalu lelaki Sodom itu menanggalkan semua pakaian lelaki miskin itu lalu pergi.

13 Dan orang malang ini berseru kepada Eliezer dan memohon belas kasihan-Nya atas apa yang telah dilakukan oleh orang Sodom itu kepadanya.

14 Lalu berkatalah ia kepadanya: "Mengapa engkau berbuat demikian kepada orang miskin yang datang ke negerimu?"

15 Lalu jawab orang Sodom itu kepada Eliezer: "Adakah orang ini saudaramu, atau adakah penduduk Sodom telah melantik engkau menjadi hakim pada hari ini, sehingga engkau berbicara tentang orang ini?"

16 Lalu Eliezer bertengkar dengan orang Sodom itu kerana orang miskin itu. Apabila Eliezer datang untuk mengambil semula pakaian orang miskin itu daripada orang Sodom itu, dia segera memukul dahi Eliezer dengan batu.

17 Darah itu mengalir deras dari dahi Eliezer, dan ketika orang itu melihat darah itu, dia memegang Eliezer, sambil berkata, "Berikan upahku kerana telah membersihkan darah jahat yang ada di dahimu ini, kerana begitulah adat dan hukum di negeri kita."

18 Dan Eliezer berkata kepadanya, "Engkau telah melukaiku dan menuntut aku membayar upahmu; dan Eliezer tidak mau mendengar kata-kata orang Sodom itu.

19 Lalu orang itu menangkap Eliezer dan membawanya kepada Sakra, hakim Sodom, untuk diadili.

20 Lalu berkatalah orang itu kepada hakim itu, katanya, "Tuanku, beginilah perbuatan orang ini, kerana aku telah memukulnya dengan batu sehingga darahnya mengalir dari dahinya, dan dia tidak mahu memberikan upahku."

21 Dan hakim itu berkata kepada Eliezer, "Orang ini berkata benar kepadamu, berikanlah upahnya, kerana inilah adat di negeri kita; dan Eliezer mendengar kata-kata hakim itu, lalu dia mengangkat sebiji batu dan memukul hakim itu, dan batu itu mengenai dahinya, dan darah mengalir deras dari dahi hakim itu, dan Eliezer berkata, "Jika beginilah adat di negerimu, berikanlah kepada orang ini apa yang sepatutnya aku berikan kepadanya, kerana inilah keputusanmu, engkau yang telah menetapkannya."

22 Lalu Eliezer meninggalkan lelaki Sodom itu bersama hakim itu, lalu pergilah ia.

23 Dan ketika raja-raja Elam telah berperang dengan raja-raja Sodom, raja-raja Elam merampas semua harta benda Sodom, dan mereka menawan Lot, bersama harta bendanya, dan ketika diberitahukan kepada Abraham, dia pergi dan berperang dengan raja-raja Elam, dan dia merebut kembali dari tangan mereka semua harta benda Lot serta harta benda Sodom.

24 Pada waktu itu isteri Lot melahirkan seorang anak perempuan baginya, lalu Lot menamakannya Paltit, katanya, "Kerana Tuhan telah melepaskan dia dan seluruh keluarganya daripada raja-raja Elam." Dan Paltit, anak perempuan Lot, membesar, dan salah seorang lelaki Sodom mengambilnya sebagai isteri.

25 Seorang miskin datang ke kota itu untuk mencari nafkah, dan dia tinggal di kota itu beberapa hari, dan semua penduduk Sodom mengeluarkan pengumuman tentang kebiasaan mereka untuk tidak memberi orang itu sepotong roti pun untuk dimakan, sehingga dia mati di atas tanah, dan mereka berbuat demikian.

26 Dan Paltith, anak perempuan Lot, melihat lelaki ini terbaring di jalanan kelaparan, dan tiada seorang pun yang memberinya apa-apa untuk membuatnya hidup, dan dia hampir mati.

27 Dan jiwanya dipenuhi dengan belas kasihan terhadap lelaki itu, dan dia memberinya makan roti secara rahsia selama berhari-hari, dan jiwa lelaki itu dihidupkan kembali.

28 Apabila dia pergi mengambil air, dia akan meletakkan roti di dalam buyung air, dan apabila dia sampai di tempat orang miskin itu berada, dia mengambil roti dari buyung itu dan memberinya makan; begitulah yang dilakukannya selama beberapa hari.

29 Dan semua penduduk Sodom dan Gomora tertanya-tanya bagaimana orang ini boleh menanggung kelaparan selama berhari-hari.

30 Dan mereka berkata satu sama lain, "Ini mungkin hanya kerana dia makan dan minum, kerana tiada seorang pun yang dapat menahan kelaparan selama berhari-hari atau hidup seperti orang ini, tanpa berubah wajahnya; dan tiga orang lelaki bersembunyi di tempat orang miskin itu ditempatkan, untuk mengetahui siapa yang membawakannya roti untuk dimakan.

31 Dan Paltith, anak perempuan Lot, keluar pada hari itu untuk mengambil air, dan dia meletakkan roti ke dalam buyung airnya, dan dia pergi untuk menimba air dari rumah orang miskin itu, dan dia mengambil roti dari buyung itu dan memberikannya kepada orang miskin itu dan dia memakannya.

32 Dan ketiga orang itu melihat apa yang dilakukan Paltith kepada orang miskin itu, lalu mereka berkata kepadanya, "Kalau begitu, engkaulah yang telah menyokongnya, dan oleh itu dia tidak kelaparan, tidak berubah rupa atau mati seperti yang lain."

33 Lalu ketiga orang itu keluar dari tempat mereka bersembunyi, lalu mereka merampas Paltith dan roti yang ada di tangan orang miskin itu.

34 Dan mereka menangkap Paltith dan membawanya ke hadapan para hakim mereka, dan mereka berkata kepada mereka, Beginilah dia berbuat demikian, dan dialah yang membekalkan orang miskin itu dengan roti, oleh itu dia tidak mati selama ini; oleh itu sekarang nyatakan kepada kami hukuman yang setimpal dengan wanita ini kerana telah melanggar hukum kami.

35 Lalu berkumpullah penduduk Sodom dan Gomora, lalu menyalakan api di lapangan kota itu. Mereka menangkap perempuan itu dan melemparkannya ke dalam api, lalu perempuan itu dibakar menjadi abu.

36 Di kota Adma ada seorang wanita yang kepadanya mereka melakukan hal yang sama.

37 Seorang pengembara datang ke kota Adma untuk bermalam di sana sepanjang malam, dengan niat untuk pulang ke rumah pada waktu pagi, lalu dia duduk di hadapan pintu rumah ayah perempuan muda itu, untuk bermalam di sana, kerana matahari telah terbenam ketika dia sampai di tempat itu; dan perempuan muda itu melihatnya duduk di pintu rumah.

38 Lalu ia meminta air minum darinya, lalu perempuan itu berkata kepadanya, "Siapakah engkau?" Jawabnya kepadanya, "Hari ini aku sedang dalam perjalanan, dan sampai di sini ketika matahari terbenam, jadi aku akan bermalam di sini sepanjang malam, dan pada pagi hari aku akan bangun pagi-pagi dan melanjutkan perjalananku."

39 Lalu masuklah gadis itu ke dalam rumah, lalu mengambil roti dan air untuk dimakan dan diminum oleh orang itu.

40. Peristiwa ini diketahui oleh penduduk Adma, lalu mereka berkumpul dan membawa gadis muda itu ke hadapan para hakim, supaya mereka mengadilinya atas perbuatannya.

41 Dan hakim itu berkata, Penghakiman mati mesti dijatuhkan ke atas wanita ini kerana dia melanggar undang-undang kita, dan oleh itu inilah keputusan mengenainya.

42. Penduduk kota-kota itu berkumpul dan membawa keluar gadis muda itu, dan mengurapinya dengan madu dari kepala hingga kaki, seperti yang telah ditetapkan oleh hakim, dan mereka menempatkannya di hadapan kawanan lebah yang ketika itu berada di dalam sarang mereka, dan

lebah-lebah itu terbang ke arahnya dan menyengatnya sehingga seluruh tubuhnya membengkak.
43 Dan gadis itu menangis kerana lebah-lebah itu, tetapi tiada seorang pun yang mempedulikan atau mengasihaninya, dan tangisannya naik ke langit.
44 Dan Tuhan murka akan hal ini dan akan segala perbuatan kota-kota Sodom, kerana mereka mempunyai makanan yang berlimpah ruah, dan mempunyai ketenangan di antara mereka, dan masih tidak mau menyara orang miskin dan yang memerlukan, dan pada masa itu perbuatan jahat dan dosa mereka menjadi besar di hadapan Tuhan.
45 Lalu Tuhan menyuruh memanggil dua orang malaikat yang telah datang ke rumah Abraham untuk memusnahkan Sodom dan kota-kotanya.
46 Lalu bangunlah para malaikat dari pintu kemah Abraham, setelah mereka makan dan minum, dan mereka sampai ke Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom. Ketika dia melihat mereka, dia bangun untuk menyambut mereka, lalu dia sujud ke tanah.
47 Lalu dia mendesak mereka dengan sangat, lalu membawa mereka ke rumahnya, dan memberi mereka bekal yang mereka makan, dan mereka bermalam sepanjang malam di rumahnya.
48 Lalu berkatalah malaikat-malaikat itu kepada Lot: "Bangunlah, keluarlah dari tempat ini, engkau dan semua yang ada padamu, supaya engkau jangan binasa dalam kejahatan kota ini, sebab TUHAN akan memusnahkan tempat ini."
49 Lalu para malaikat itu memegang tangan Lot dan tangan isterinya, dan tangan anak-anaknya, dan semua miliknya, lalu mereka membawanya keluar dan menempatkannya di luar kota-kota.
50 Lalu kata mereka kepada Lut: "Larilah, selamatkan nyawamu!" Maka Lut pun lari bersama-sama dengan segala harta bendanya.
51 Kemudian TUHAN menurunkan hujan belerang dan api ke atas Sodom dan Gomora dan ke atas semua kota itu, dari TUHAN, dari langit.
52 Dan Dia menjungkirbalikkan kota-kota ini, seluruh dataran dan semua penduduk kota-kota itu, dan apa yang tumbuh di tanah; dan Ado, isteri Lot, menoleh ke belakang untuk melihat kemusnahan kota-kota itu, kerana belas kasihan-Nya tergerak kerana anak-anak perempuannya yang tinggal di Sodom, kerana mereka tidak pergi bersamanya.
53 Apabila dia menoleh ke belakang, dia menjadi tiang garam, dan ia masih berada di tempat itu sampai hari ini.
54 Dan lembu-lembu yang berdiri di tempat itu setiap hari menjilat garam sampai ke hujung kaki mereka, dan pada waktu pagi ia akan tumbuh semula, dan mereka menjilatnya lagi hingga hari ini.
55 Lalu Lot dan dua orang anak perempuannya yang tinggal bersamanya melarikan diri ke gua Adulam, dan mereka tinggal di sana beberapa waktu lamanya.
56. Abraham bangun pagi-pagi untuk melihat apa yang telah terjadi kepada kota-kota Sodom; lalu ia melihat dan melihat asap kota-kota itu naik ke atas seperti asap relau.
57 Dan Lot dan kedua anak perempuannya tinggal di dalam gua itu, dan mereka memberi ayah mereka minum wain, dan mereka tidur dengannya, kerana mereka berkata bahawa tiada seorang pun di bumi yang dapat menumbuhkan benih daripada mereka, kerana mereka menyangka bahawa seluruh bumi telah musnah.
58 Lalu mereka berdua tidur dengan ayah mereka, lalu mereka mengandung dan melahirkan anak-anak lelaki. Anak perempuan yang sulung memberi nama anaknya itu Moab, katanya: "Akulah yang mengandung dari ayahku; dialah bapa orang Moab sampai sekarang."
59 Dan yang bungsu juga menamakan anaknya Benami; dialah bapa bani Amon yang sampai sekarang.
60 Dan selepas ini, Lot dan kedua-dua anak perempuannya pergi dari sana, dan dia tinggal di seberang Sungai Yordan bersama dua anak perempuannya dan anak-anak lelaki mereka, dan anak-anak lelaki Lot membesar, dan mereka pergi dan mengambil isteri-isteri dari tanah Kanaan, dan mereka melahirkan anak-anak dan mereka beranak cucu dan bertambah banyak.

BAB 20

1 Pada waktu itu Abraham berangkat dari pohon tarbantin Mamre, lalu pergi ke tanah Filistin, dan dia menetap di Gerar. Pada tahun kedua puluh lima Abraham berada di tanah Kanaan, dan pada tahun keseratus kehidupan Abraham, dia datang ke Gerar di tanah Filistin.
2 Setelah mereka sampai ke tanah itu, berkatalah Abraham kepada Sarah, isterinya, “Katakan bahawa engkau saudaraku, kepada sesiapa sahaja yang bertanya kepadamu, supaya kita dapat melepaskan diri daripada kejahatan penduduk tanah itu.”
3 Ketika Abraham tinggal di tanah orang Filistin, hamba-hamba Abimelekh, raja orang Filistin, melihat bahawa Sara sangat cantik, lalu mereka bertanya kepada Abraham tentang dia. Abraham berkata, "Dia saudara perempuanku."
4 Lalu pergilah hamba-hamba Abimelekh kepada Abimelekh dan berkata: "Seorang lelaki dari tanah Kanaan telah datang untuk menetap di negeri ini, dan dia mempunyai seorang saudara perempuan yang sangat cantik.
5 Abimelekh mendengar kata-kata hamba-hambanya yang memuji-muji Sarah kepadanya, lalu Abimelekh menyuruh pegawai-pegawainya, lalu mereka membawa Sarah kepada raja.
6 Kemudian datanglah Sarah ke rumah Abimelekh. Raja Abimelekh melihat bahawa Sarah itu cantik, dan dia sangat menyenangkan hatinya.
7 Lalu ia mendekatinya dan berkata kepadanya, "Siapakah orang itu yang bersamamu datang ke negeri kami?" Sarah menjawab, "Dia saudaraku, dan kami datang dari tanah Kanaan untuk menetap di mana sahaja kami dapat menemukan tempat tinggal."
8 Dan Abimelekh berkata kepada Sarah, "Lihatlah tanahku ada di hadapanmu, tempatkan saudaramu di mana-mana bahagian tanah ini yang engkau sukai, dan adalah menjadi tugas kita untuk meninggikan dan mengangkatnya di atas semua orang di negeri ini kerana dia saudaramu."
9 Lalu Abimelekh menyuruh memanggil Abraham, lalu Abraham datang kepada Abimelekh.
10 Dan Abimelekh berkata kepada Abraham, "Lihatlah, aku telah memberi perintah agar engkau dihormati seperti yang engkau inginkan demi saudaramu Sarah."
11 Lalu Abraham pergi meninggalkan raja, dan hadiah raja mengikutinya.

12 Seperti pada waktu petang, sebelum orang berbaring untuk berehat, raja duduk di atas takhta baginda, lalu tidur nyenyak baginda. Baginda berbaring di atas takhta dan tidur sampai pagi.
13 Lalu ia bermimpi, bahwa seorang malaikat TUHAN datang kepadanya dengan pedang terhunus di tangannya, dan malaikat itu berdiri di dekat Abimelekh, dan ingin membunuhnya dengan pedang itu. Raja itu ketakutan dalam mimpinya, lalu berkata kepada malaikat itu, "Apakah dosaku terhadapmu, sehingga engkau datang untuk membunuh aku dengan pedangmu?"
14 Lalu malaikat itu menjawab dan berkata kepada Abimelekh, "Lihatlah, engkau akan mati oleh karena perempuan yang telah kaubawa ke rumahmu semalam, sebab dia seorang perempuan yang sudah bersuami, isteri Abraham yang telah datang ke rumahmu. Oleh sebab itu, kembalikanlah isteri orang itu, sebab dia isterinya; dan jika engkau tidak mengembalikannya, ketahuilah bahawa engkau pasti akan mati, engkau dan semua yang menjadi milikmu."
15 Pada malam itu terdengarlah sorak-sorai yang hebat di negeri orang Filistin. Penduduk negeri itu melihat sosok seorang lelaki berdiri dengan pedang terhunus di tangannya. Dia memukul penduduk negeri itu dengan pedang, dan dia terus memukul mereka.
16 Pada malam itu juga Malaikat TUHAN memukul seluruh negeri orang Filistin, dan terjadilah huru-hara yang besar pada malam itu dan pada pagi berikutnya.
17 Dan setiap rahim tertutup, dan semua keluaran mereka, dan tangan Tuhan ada atas mereka oleh karena Sarah, isteri Abraham, yang telah diambil oleh Abimelekh.
18 Keesokan paginya Abimelekh bangun dengan ketakutan, kebingungan dan ketakutan yang besar, lalu ia menyuruh memanggil hamba-hambanya, lalu menceritakan mimpinya kepada mereka, dan orang-orang itu sangat takut.
19 Lalu seorang lelaki yang berdiri di antara para pegawai raja menjawab raja, katanya, "Ya raja yang berdaulat, kembalikan perempuan ini kepada suaminya, kerana dia adalah suaminya, kerana seperti itulah yang terjadi kepada raja Mesir ketika orang ini datang ke Mesir."
20 Dan dia berkata tentang isterinya, "Dia saudaraku, sebab begitulah kebiasaannya apabila dia datang untuk menetap di negeri tempat dia menjadi pendatang."
21 Lalu Firaun menyuruh orang mengambil wanita ini untuk dijadikan isteri, dan Tuhan mendatangkan tulah-tulah yang dahsyat ke atasnya sehingga dia mengembalikan wanita itu kepada suaminya.
22 Oleh itu, wahai raja yang berdaulat, ketahuilah apa yang telah terjadi semalam di seluruh negeri, kerana terdapat kegemparan yang sangat besar, kesakitan dan ratapan yang hebat, dan kami tahu bahawa itu adalah kerana perempuan yang telah tuanku ambil.
23 Oleh itu, sekarang, kembalikan wanita ini kepada suaminya, supaya jangan terjadi kepada kita seperti yang terjadi kepada Firaun, raja Mesir, dan rakyatnya, dan agar kita tidak mati; dan Abimelekh segera memanggil dan menyuruh Sarah memanggil, dan dia datang menghadapnya, dan Abraham memanggil, dan dia datang menghadapnya.
24 Lalu Abimelekh berkata kepada mereka: "Apakah pekerjaan yang kamu lakukan ini, dengan mengatakan kamu adik-beradik, padahal aku telah mengambil perempuan ini menjadi isteriku?"
25 Dan Abraham berkata, "Kerana aku fikir aku akan mati kerana isteriku." Lalu Abimelekh mengambil kawanan domba dan lembu, hamba lelaki dan hamba perempuan, dan seribu keping perak, lalu diberikannya kepada Abraham, dan dia mengembalikan Sarah kepadanya.
26 Lalu berkatalah Abimelekh kepada Abraham: "Lihatlah, seluruh negeri ini terbuka untukmu; diamlah di sana, di mana sahaja yang kaupilih."
27 Dan Abraham dan Sarah, isterinya, pergi dari hadapan raja dengan penuh hormat dan hormat, dan mereka tinggal di negeri itu, bahkan di Gerar.
28 Dan semua penduduk negeri orang Filistin dan hamba-hamba raja masih kesakitan, oleh tulah yang telah ditimpakan oleh malaikat itu kepada mereka sepanjang malam kerana Sarah.
29 Lalu Abimelekh menyuruh memanggil Abraham dan berkata, “Berdoalah untuk hamba-hambamu ini kepada TUHAN, Allahmu, supaya Dia menghapuskan kematian ini dari antara kami.”
30 Dan Abraham berdoa untuk Abimelekh dan rakyatnya, dan Tuhan mendengar doa Abraham, dan Dia menyembuhkan Abimelekh dan semua rakyatnya.

BAB 21

1 Pada waktu itu, setelah setahun empat bulan Abraham tinggal di tanah orang Filistin di Gerar, Allah melawat Sara dan TUHAN mengingatnya. Sara mengandung dan melahirkan seorang anak lelaki bagi Abraham.
2 Abraham menamai anak yang baru lahir itu Ishak, anak yang dilahirkan Sarah baginya.
3 Dan Abraham menyunat Ishak, anaknya, pada usia lapan hari, seperti yang diperintahkan Allah kepada Abraham untuk dilakukannya kepada keturunannya kemudian. Dan Abraham berumur seratus tahun dan Sarah sembilan puluh tahun, ketika Ishak lahir bagi mereka.
4 Dan anak itu besar dan dia disapih; lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapih.
5 Lalu Sem dan Eber dan semua orang besar di negeri itu, juga Abimelekh, raja orang Filistin, beserta pegawai-pegawainya, dan Pikhol, panglima tentaranya, datang untuk makan dan minum serta bersukacita dalam perjamuan yang diadakan Abraham pada hari Ishak, anaknya, disapih.
6 Juga Terah, bapa Abraham, dan Nahor, saudaranya, datang dari Haran, mereka dan semua harta benda mereka, kerana mereka sangat bersukacita ketika mendengar bahawa seorang anak lelaki telah lahir bagi Sarah.
7 Lalu datanglah mereka kepada Abraham, lalu mereka makan dan minum pada perjamuan yang diadakan Abraham pada hari Ishak disapih.
8 Terah dan Nahor bersukacita bersama Abraham, dan mereka tinggal bersamanya berhari-hari lamanya di tanah orang Filistin.
9 Pada masa itu matilah Serug bin Rehu, dalam tahun pertama kelahiran Ishak bin Abraham.
10 Serug mencapai umur dua ratus tiga puluh sembilan tahun, lalu ia mati.

11 Pada masa itu, Ismael, anak Abraham, telah dewasa; dia berumur empat belas tahun ketika Sarah melahirkan Ishak bagi Abraham.
12 Allah menyertai Ismael, anak Abraham, sehingga ia menjadi besar dan belajar menggunakan busur dan menjadi seorang pemanah.
13 Ketika Ishak berumur lima tahun, dia sedang duduk bersama Ismael di pintu khemah.
14 Lalu Ismael datang kepada Ishak dan duduk di hadapannya, lalu dia mengambil busurnya, menghunusnya dan meletakkan anak panahnya di dalamnya, lalu bermaksud membunuh Ishak.
15. Dan Sarah melihat tindakan yang ingin dilakukan oleh Ismael kepada putranya, Ishak, dan ia sangat berdukacita karena putranya itu. Lalu dia memanggil Abraham dan berkata kepadanya, "Usirlah hamba perempuan ini dan putranya, sebab putranya tidak akan menjadi ahli waris bersama putraku, sebab demikianlah yang ingin dilakukannya kepadanya hari ini."
16. Abraham mendengar kata-kata Sarah, lalu dia bangun pagi-pagi, lalu mengambil dua belas roti dan sebotol air yang diberikannya kepada Hagar, lalu menyuruhnya pergi bersama anaknya, lalu Hagar pergi bersama anaknya ke padang gurun, dan mereka tinggal di padang gurun Paran bersama penduduk padang gurun, dan Ismael adalah seorang pemanah, dan dia tinggal di padang gurun untuk waktu yang lama.
17 Kemudian dia dan ibunya pergi ke tanah Mesir, dan mereka tinggal di sana. Hagar mengambil seorang isteri untuk anaknya dari Mesir, bernama Meriba.
18 Dan isteri Ismael mengandung dan melahirkan empat orang anak lelaki dan dua orang anak perempuan, dan Ismael serta ibunya dan isteri serta anak-anaknya selepas itu pergi dan kembali ke padang gurun.
19 Dan mereka membuat khemah-khemah untuk diri mereka sendiri di padang gurun, tempat mereka tinggal, dan mereka terus mengembara dan kemudian berehat setiap bulan dan setiap tahun.
20 Lalu Allah memberikan kepada Ismael kawanan domba dan lembu sapi dan khemah-khemah kerana Abraham, ayahnya, dan ternakan orang itu bertambah banyak.
21 Dan Ismael tinggal di padang pasir dan di dalam khemah, mengembara dan berehat untuk waktu yang lama, dan dia tidak melihat wajah ayahnya.
22 Beberapa waktu kemudian, Abraham berkata kepada Sarah, isterinya, “Aku akan pergi berjumpa dengan anakku Ismael, kerana aku ingin berjumpa dengannya, kerana aku sudah lama tidak berjumpa dengannya.
23 Dan Abraham menunggang seekor untanya ke padang gurun untuk mencari anaknya Ismael, kerana dia mendengar bahawa dia tinggal di dalam khemah di padang gurun dengan semua harta miliknya.
24 Dan Abraham pergi ke padang gurun, dan dia sampai di khemah Ismael sekitar tengah hari, dan dia bertanya tentang Ismael, dan dia mendapati isteri Ismael duduk di dalam khemah bersama anak-anaknya, dan Ismael, suaminya dan ibunya, tidak ada bersama mereka.
25 Dan Abraham bertanya kepada isteri Ismael, katanya, "Ke mana Ismael pergi?" Jawabnya, "Dia telah pergi ke padang untuk berburu," dan Abraham masih menunggang unta, kerana dia tidak mahu turun ke tanah seperti yang telah dia sumpah kepada isterinya Sarah bahawa dia tidak akan turun dari unta itu.
26 Lalu berkatalah Abraham kepada isteri Ismael: "Putriku, berikanlah aku sedikit air, supaya aku minum, sebab aku telah letih dalam perjalanan."
27 Dan isteri Ismael menjawab dan berkata kepada Abraham, "Kami tidak mempunyai air atau roti," dan dia terus duduk di dalam khemah dan tidak memperhatikan Abraham, dan tidak juga bertanya siapa dia.
28 Tetapi dia memukul anak-anaknya di dalam khemah, dan dia mengutuk mereka, dan dia juga mengutuk suaminya Ismael dan mencelanya, dan Abraham mendengar kata-kata isteri Ismael kepada anak-anaknya, dan dia sangat marah dan tidak senang.
29 Lalu Abraham memanggil perempuan itu dari dalam kemah untuk datang mendapatkannya, lalu perempuan itu datang dan berdiri di hadapan Abraham, sebab Abraham masih menunggang unta.
30 Lalu berkatalah Abraham kepada isteri Ismael, "Apabila suamimu Ismael pulang, katakanlah kata-kata ini kepadanya,
31 Seorang lelaki yang sangat tua dari negeri Filistin datang ke sini untuk mencari tuanku, dan begitulah rupa dan tubuhnya; aku tidak bertanya kepadanya siapa dia, dan memandangkan tuanku tiada di sini, dia berkata kepadaku dan berkata, "Apabila Ismael, suamimu, kembali, beritahulah dia, beginilah kata orang ini, 'Apabila engkau pulang, letakkanlah paku khemah yang telah kauletakkan di sini, dan letakkanlah paku yang lain di tempatnya.'"
32 Setelah Abraham selesai memberi perintah kepada perempuan itu, dia berpaling lalu pergi pulang dengan menunggang unta.
33 Setelah itu Ismael pulang dari pengejaran, dia dan ibunya, lalu kembali ke khemah, lalu isterinya mengatakan kata-kata ini kepadanya,
34 Seorang lelaki tua yang sangat tua dari negeri Filistin datang mencari engkau, dan begitulah rupa dan tubuhnya; aku tidak bertanya kepadanya siapa dia, dan memandangkan engkau tidak ada di rumah, dia berkata kepadaku, "Apabila suamimu pulang, beritahulah dia, beginilah kata lelaki tua itu, 'Singkirkan pancang khemah yang telah kauletakkan di sini dan pasangkan pancang lain sebagai gantinya."
35 Dan Ismael mendengar kata-kata isterinya, dan dia tahu bahawa itu adalah bapanya, dan isterinya tidak menghormatinya.
36 Dan Ismael memahami kata-kata ayahnya yang telah diucapkannya kepada isterinya, dan Ismael mendengar suara ayahnya, lalu Ismael membuang wanita itu dan dia pergi.
37 Kemudian Ismael pergi ke tanah Kanaan, lalu dia mengambil seorang isteri lagi dan membawanya ke kemahnya, ke tempat dia tinggal.
38 Dan setelah lewat tiga tahun, berkatalah Abraham, "Aku akan pergi lagi dan melihat Ismael, anakku, sebab aku sudah lama tidak melihatnya."
39 Dan dia menunggang untanya dan pergi ke padang gurun, dan dia sampai di khemah Ismael sekitar tengah hari.
40. Dan dia bertanya tentang Ismael, dan isterinya keluar dari khemah dan dia berkata, "Tuanku, dia tidak ada di sini, kerana dia telah pergi berburu di padang, dan memberi

makan unta." Wanita itu berkata kepada Abraham, "Singgahlah tuanku ke dalam khemah, dan makanlah sepotong roti, kerana jiwamu pasti letih kerana perjalanan itu."

41 Dan Abraham berkata kepadanya, "Aku tidak akan berhenti kerana aku tergesa-gesa untuk meneruskan perjalananku, tetapi berikanlah aku sedikit air untuk diminum, kerana aku dahaga." Lalu wanita itu bergegas dan berlari ke dalam khemah lalu membawakan air dan roti kepada Abraham, yang dihidangkannya di hadapannya dan dia mendesaknya untuk makan, lalu dia makan dan minum dan hatinya lega lalu dia memberkati putranya Ismael.

42 Setelah Ismael selesai makan, dia memuji Tuhan. Dia berkata kepada isteri Ismael, "Apabila Ismael pulang, katakanlah kata-kata ini kepadanya,

43 Seorang lelaki tua yang sangat tua dari negeri Filistin datang ke sini dan bertanya tentang engkau, tetapi engkau tidak ada di sini; lalu aku membawakan roti dan air untuknya, lalu ia makan dan minum dan hatinya menjadi tenang.

44 Dan dia mengucapkan kata-kata ini kepadaku: Apabila Ismael, suamimu, pulang, katakanlah kepadanya, Paku khemah yang kau miliki itu sangat bagus, janganlah kautanggalkannya dari khemah.

45 Setelah Abraham selesai memberi perintah kepada perempuan itu, dia pun menunggang kuda pulang ke rumahnya ke negeri orang Filistin; dan ketika Ismael sampai ke kemahnya, isterinya pergi menemuinya dengan sukacita dan hati yang gembira.

46 Dan dia berkata kepadanya, "Seorang tua datang ke sini dari negeri Filistin dan begitulah rupanya, dan dia bertanya kepadamu dan engkau tidak ada di sini, jadi aku membawa roti dan air, dan dia makan dan minum dan hatinya tenang."

47 Dan dia mengucapkan kata-kata ini kepadaku, Apabila Ismael, suamimu, pulanglah ke rumah, katakanlah kepadanya, Paku khemah yang kau miliki itu sangat bagus, janganlah kautanggalkannya dari khemah itu.

48 Dan Ismael tahu bahawa itu adalah ayahnya, dan bahawa isterinya telah menghormatinya, lalu Tuhan memberkati Ismael.

BAB 22

1 Kemudian Ismael bangkit dan membawa isterinya, anak-anaknya, ternaknya dan semua miliknya, lalu ia pergi dari sana dan pergi kepada ayahnya di negeri orang Filistin.

2 Lalu Abraham menceritakan kepada Ismael, anaknya, tentang perjanjian dengan isteri pertama yang diambil Ismael, sesuai dengan apa yang dilakukannya.

3 Dan Ismael dan anak-anaknya tinggal bersama Abraham berhari-hari lamanya di tanah itu, dan Abraham tinggal di tanah orang Filistin untuk waktu yang lama.

4 Dan hari-hari itu bertambah dan mencapai dua puluh enam tahun, dan setelah itu Abraham bersama hamba-hambanya dan semua miliknya pergi dari tanah Filistin dan berpindah ke tempat yang jauh, dan mereka sampai dekat Hebron, dan mereka tinggal di sana, dan hamba-hamba Abraham menggali sumur air, dan Abraham dan semua miliknya tinggal di tepi air, dan hamba-hamba Abimelekh, raja Filistin, mendengar laporan bahawa hamba-hamba Abraham telah menggali sumur air di perbatasan tanah itu.

5 Lalu datanglah mereka dan bertengkar dengan hamba-hamba Abraham, dan mereka merampas perigi besar yang telah mereka gali.

6. Abimelekh, raja Filistin, mendengar tentang perkara ini, lalu ia bersama Pikhol, panglima tenteranya, dan dua puluh orangnya pergi kepada Abraham. Abimelekh berkata kepada Abraham tentang hamba-hambanya. Abraham menegur Abimelekh tentang perigi yang telah dirampok oleh hamba-hambanya.

7 Lalu berkatalah Abimelekh kepada Abraham: "Demi TUHAN yang hidup, yang menciptakan seluruh bumi, sesungguhnya aku tidak pernah mendengar tentang perbuatan yang dilakukan hamba-hambaku kepada hamba-hambamu sampai hari ini."

8 Lalu Abraham mengambil tujuh ekor anak domba betina dan memberikannya kepada Abimelekh, katanya: "Terimalah ini dari tanganku, supaya itu menjadi kesaksian bagiku, bahwa akulah yang menggali sumur ini."

9 Lalu Abimelekh mengambil ketujuh ekor anak domba betina yang telah diberikan Abraham kepadanya, kerana Abraham juga telah memberikan kepadanya lembu dan ternak dalam jumlah yang banyak, lalu Abimelekh bersumpah kepada Abraham tentang perigi itu. Itulah sebabnya dia menamakan perigi itu Bersyeba, kerana di situlah mereka berdua bersumpah tentangnya.

10 Lalu mereka berdua mengikat perjanjian di Bersyeba. Kemudian Abimelekh bangkit bersama Pikhol, panglima tenteranya, dan semua orangnya, lalu mereka kembali ke tanah orang Filistin. Abraham dan segala miliknya tinggal di Bersyeba dan dia tinggal di tanah itu untuk waktu yang lama.

11 Dan Abraham menanam sebatang pokok besar di Bersyeba, dan dia membuat empat pintu gerbang yang menghadap keempat penjuru bumi, dan dia menanam kebun anggur di dalamnya, sehingga jika seorang pengembara datang kepada Abraham, dia memasuki mana-mana pintu gerbang yang ada di jalannya, dan tinggal di sana dan makan dan minum dan puas, lalu pergi.

12 Kerana rumah Abraham sentiasa terbuka kepada anak-anak manusia yang lalu-lalang, yang datang setiap hari untuk makan dan minum di rumah Abraham.

13 Dan sesiapa yang lapar dan datang ke rumah Abraham, Abraham akan memberinya roti supaya dia boleh makan dan minum dan kenyang, dan sesiapa yang datang ke rumahnya dengan telanjang akan memakaikannya pakaian yang dia suka, dan memberinya perak dan emas dan memberitahunya Tuhan yang telah menciptakannya di bumi; ini dilakukan Abraham sepanjang hidupnya.

14 Abraham dan anak-anaknya serta segala kepunyaannya tinggal di Bersyeba, dan ia memasang khemahnya sampai ke Hebron.

15 Dan Nahor, saudara Abraham, dan ayahnya serta semua harta benda mereka tinggal di Haran, kerana mereka tidak datang bersama Abraham ke tanah Kanaan.

16 Dan lahirlah bagi Nahor anak-anak lelaki yang dilahirkan oleh Milka, anak perempuan Haran, saudara perempuan Sara, isteri Abraham.

17 Inilah nama-nama orang yang lahir baginya: Us, Bus, Kemuel, Kesed, Haso, Pildash, Tidlaf dan Betuel, lapan

orang anak lelaki. Itulah anak-anak Milka yang dilahirkannya bagi Nahor, saudara Abraham.

18 Nahor mempunyai seorang gundik yang bernama Reuma, dan dia juga melahirkan bagi Nahor: Zebah, Gakhash, Takhsh dan Maakha, empat orang anak lelaki.

19 Anak-anak lelaki yang lahir bagi Nahor ialah dua belas orang anak lelaki, selain daripada anak-anak perempuannya, dan mereka juga mempunyai anak-anak yang lahir bagi mereka di Haran.

20 Anak-anak Us, anak sulung Nahor, ialah Abi, Keref, Gadin, Melus dan Debora, saudara perempuan mereka.

21 Anak-anak lelaki Bus ialah Berachel, Naamath, Syeba dan Madonu.

22 Anak-anak lelaki Kemuel ialah Aram dan Rekhob.

23 Anak-anak Kesed ialah Anamelekh, Mesai, Benon dan Yifi; dan anak-anak Hazo ialah Pildash, Mekhi dan Ofer.

24 Anak-anak lelaki Pildash ialah Arud, Kamum, Mered dan Molokh.

25 Anak-anak Tidlaf ialah Musyan, Kusyan dan Muti.

26 Anak-anak Betuel ialah Sekhar, Laban dan Ribka, saudara perempuan mereka.

27 Itulah kaum-kaum anak-anak Nahor yang lahir bagi mereka di Haran. Kemudian Aram bin Kemuel dan Rekhob, saudaranya, pergi dari Haran, lalu mereka menemui sebuah lembah di tanah itu di tepi sungai Efrat.

28 Mereka mendirikan sebuah kota di sana, dan mereka menamakan kota itu menurut nama Petor bin Aram, itulah Aram-Naherayim sampai hari ini.

29 Dan bani Kesed juga pergi menetap di mana mereka dapat menemukan tempat, dan mereka pergi dan mereka menemui sebuah lembah di seberang tanah Sinear, lalu mereka menetap di sana.

30 Di sana mereka membina sebuah kota, dan mereka menamakan kota itu Kesed, menurut nama bapa mereka, iaitu tanah Kasdim hingga hari ini. Orang Kasdim diam di tanah itu dan mereka beranak cucu dan bertambah banyak.

31 Dan Terah, ayah Nahor dan Abraham, pergi dan mengambil isteri lain pada hari tuanya, bernama Pelilah. Dia mengandung dan melahirkan seorang anak lelaki baginya dan Abraham menamainya Zoba.

32 Dan Terah hidup dua puluh lima tahun setelah ia memperanakkan Zoba.

33 Dan Terah mati pada tahun itu, iaitu dalam tahun ketiga puluh lima dari kelahiran Ishak, anak Abraham.

34 Umur Terah adalah dua ratus lima tahun, lalu dia dikuburkan di Haran.

35 Zoba bin Terah hidup tiga puluh tahun dan ia memperanakkan Aram, Akhlis dan Merik.

36 Dan Aram bin Zoba bin Terah, mempunyai tiga orang isteri dan dia memperanakkan dua belas orang anak lelaki dan tiga orang anak perempuan; dan Tuhan memberikan kepada Aram bin Zoba kekayaan dan harta benda, dan banyaknya ternak, dan kawanan domba dan lembu sapi, dan orang itu menjadi sangat kaya.

37 Dan Aram bin Zoba dan saudaranya serta seluruh keluarganya pergi dari Haran, lalu mereka pergi menetap di mana sahaja mereka mendapat tempat, kerana harta benda mereka terlalu banyak untuk tinggal di Haran; kerana mereka tidak dapat tinggal di Haran bersama saudara-saudara mereka, anak-anak Nahor.

38. Lalu pergilah Aram bin Zoba bersama saudara-saudaranya, lalu mereka menemui sebuah lembah yang jauh ke arah timur, lalu mereka tinggal di sana.

39 Mereka juga membina sebuah kota di sana, dan mereka menamakannya Aram, menurut nama abang sulung mereka; itulah Aram-Zoba sampai hari ini.

40 Pada masa itu, Ishak, anak Abraham, sedang membesar, dan Abraham, bapanya, mengajarnya jalan Tuhan untuk mengenal Tuhan, dan Tuhan menyertainya.

41 Ketika Ishak berumur tiga puluh tujuh tahun, Ismael, saudaranya, berjalan-jalan bersamanya di dalam khemah.

42 Dan Ismael membanggakan dirinya kepada Ishak, katanya, "Aku berumur tiga belas tahun ketika Tuhan berfirman kepada ayahku untuk menyunat kami, dan aku melakukan menurut firman Tuhan yang Dia katakan kepada ayahku, dan aku menyerahkan jiwaku kepada Tuhan, dan aku tidak melanggar firman-Nya yang Dia perintahkan kepada ayahku."

43 Lalu Ishak menjawab Ismael, katanya, "Mengapa engkau bermegah kepadaku tentang hal ini, tentang sedikit dagingmu yang telah kau ambil dari tubuhmu, yang diperintahkan Tuhan kepadamu?"

44 Demi Tuhan yang hidup, Allah nenek moyangku Abraham, jika Tuhan berfirman kepada ayahku: Ambillah anakmu Ishak dan persembahkanlah dia sebagai korban di hadapan-Ku, niscaya Aku tidak akan menahan diri, malah Aku akan menerimanya dengan sukacita.

45 Lalu TUHAN mendengar firman yang diucapkan Ishak kepada Ismael, dan hal itu dipandang baik oleh TUHAN, lalu Ia bermaksud menguji Abraham dalam perkara itu.

46 Dan tibalah harinya apabila anak-anak Tuhan datang dan berdiri di hadapan Tuhan, dan Syaitan juga datang bersama-sama anak-anak Tuhan di hadapan Tuhan.

47 Lalu berfirmanlah TUHAN kepada Iblis: "Dari manakah engkau?" Jawab Iblis kepada TUHAN: "Daripada mengembara ke sana ke mari di bumi dan dari berjalan mondar-mandir di atasnya."

48 Lalu Tuhan berfirman kepada Iblis, "Apakah janjimu kepada-Ku tentang semua anak di bumi?" Jawab Iblis kepada Tuhan, "Aku telah melihat semua anak di bumi yang melayani-Mu dan mengingat-Mu apabila mereka meminta apa-apa daripada-Mu."

49 Dan apabila Engkau memberikan kepada mereka apa yang mereka minta daripada-Mu, mereka duduk dengan tenang, dan meninggalkan-Mu dan tidak lagi mengingat-Mu.

50 Pernahkah Engkau melihat Abraham anak Terah, yang pada mulanya tidak mempunyai anak, dan dia melayani Engkau dan mendirikan mezbah-mezbah bagi-Mu di mana sahaja dia datang, dan dia mempersembahkan korban di atasnya, dan dia terus-menerus menyatakan nama-Mu kepada semua anak di bumi.

51 Dan sekarang setelah anaknya Ishak lahir baginya, dia telah meninggalkan engkau, dia telah mengadakan perjamuan besar untuk semua penduduk negeri ini, dan Tuhan telah dilupakannya.

52 Kerana di antara segala yang telah dilakukannya, ia tidak membawa korban kepadamu; baik korban bakaran mahupun korban keselamatan, baik lembu, anak domba mahupun kambing jantan dari semua yang disembelihnya pada hari anaknya disapih.

53 Sejak kelahiran anaknya sampai sekarang, iaitu tiga puluh tujuh tahun, dia tidak mendirikan mezbah di hadapan-Mu, dan tidak membawa apa-apa korban kepada-Mu, kerana dia melihat bahawa Engkau telah memberikan apa yang dimintanya di hadapan-Mu, dan oleh itu dia meninggalkan-Mu.

54 Lalu berfirmanlah TUHAN kepada Iblis: "Apakah engkau telah memperhatikan hamba-Ku Abraham? Sebab tidak ada orang seperti dia di bumi, seorang yang saleh dan jujur di hadapan-Ku, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Demi Aku yang hidup, sekalipun Aku berfirman kepadanya: Bawalah anakmu Ishak ke hadirat-Ku, niscaya ia tidak akan menahannya dari hadapan-Ku, terlebih lagi jika Aku menyuruhnya mempersembahkan korban bakaran dari kawanan dombanya atau dari lembu sapinya di hadapan-Ku."

55 Lalu Syaitan menjawab Tuhan dan berkata, "Katakanlah sekarang kepada Abraham seperti yang telah Kaufirmankan, dan engkau akan melihat apakah dia tidak akan melanggar dan menolak firman-Mu pada hari ini."

BAB 23

1 Pada waktu itu datanglah firman TUHAN kepada Abraham, firman-Nya kepadanya: "Abraham!" dan Abraham berkata: "Aku di sini."

2 Lalu firman-Nya kepadanya: "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, Ishak, dan pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran di atas salah satu gunung yang akan ditunjukkan kepadamu, sebab di sanalah engkau akan melihat awan dan kemuliaan TUHAN."

3 Lalu berkatalah Abraham dalam hatinya: "Bagaimanakah aku dapat memisahkan anakku Ishak daripada Sara, ibunya, untuk mempersembahkannya sebagai korban bakaran di hadapan TUHAN?"

4 Lalu Abraham masuk ke dalam kemah itu, lalu duduklah ia di hadapan Sara, isterinya, lalu ia mengatakan kata-kata ini kepadanya,

5 Anakku Ishak telah dewasa dan dia sudah lama tidak belajar tentang ibadah kepada Tuhannya, sekarang esok aku akan pergi dan membawanya kepada Sem, dan Eber, anaknya, dan di sana dia akan belajar tentang jalan-jalan Tuhan, kerana jalan-jalan itu akan mengajarnya untuk mengenal Tuhan serta mengetahui bahawa apabila dia berdoa terus-menerus di hadapan Tuhan, Dia akan menjawabnya, oleh itu di sana dia akan mengetahui cara beribadah kepada Tuhan, Tuhannya.

6 Lalu kata Sarah: "Baiklah, pergilah tuanku dan perbuatlah kepadanya seperti yang kaukatakan itu. Tetapi janganlah jauhkan dia dari padaku, dan janganlah ia tinggal di sana terlalu lama, sebab jiwaku terikat padanya."

7 Lalu berkatalah Abraham kepada Sarah, “Anakku, marilah kita berdoa kepada TUHAN, Allah kita, supaya Dia berbuat baik kepada kita.”

8 Dan Sarah membawa anaknya Ishak dan dia tinggal sepanjang malam itu bersamanya, dan dia mencium dan memeluknya, dan memberinya petunjuk sampai pagi.

9 Dan dia berkata kepadanya, "Wahai anakku, bagaimana mungkin jiwaku terpisah darimu?" Dan dia masih menciumnya dan memeluknya, dan dia memberi Abraham petunjuk mengenainya.

10 Lalu berkatalah Sara kepada Abraham: "Ya tuanku, jagalah anakmu ini dan pandanglah dia, sebab aku tidak mempunyai anak lelaki atau perempuan lain selain dia."

11 Janganlah tinggalkan dia. Jika ia lapar, berikanlah dia roti, dan jika ia dahaga, berikanlah dia air untuk diminum; janganlah ia berjalan kaki, dan janganlah ia duduk di bawah sinar matahari.

12 Janganlah biarkan dia pergi seorang diri di jalan, dan janganlah paksa dia dari apa yang dikehendakinya, tetapi perbuatlah kepadanya seperti yang dikatakannya kepadamu.

13 Dan Sarah menangis dengan sedih sepanjang malam kerana Ishak, dan dia memberinya petunjuk sampai pagi.

14 Keesokan paginya Sarah memilih sehelai pakaian yang sangat indah dan indah dari pakaian-pakaian yang ada di rumahnya, yang telah diberikan oleh Abimelekh kepadanya.

15. Lalu ia mengenakannya kepada Ishak, anaknya, dan ia mengenakan serban di atas kepalanya, dan ia mengenakan batu permata di atas serban itu, dan ia memberi mereka bekal untuk perjalanan, lalu mereka berangkat, dan Ishak pergi bersama ayahnya Abraham, dan beberapa hamba mereka mengiringi mereka untuk mengantar mereka dari perjalanan.

16 Lalu Sarah pergi bersama mereka, dan dia mengiringi mereka di jalan untuk mengantar mereka, dan mereka berkata kepadanya, Kembalilah ke kemah.

17 Ketika Sarah mendengar kata-kata Ishak, anaknya, dia menangis dengan sedihnya; dan Abraham, suaminya, menangis bersamanya, dan anak mereka menangis bersama mereka dengan menangis teresak-esak; juga orang-orang yang pergi bersama mereka menangis teresak-esak.

18 Lalu Sarah memeluk Ishak, anaknya, dan memeluknya, lalu dia memeluknya dan terus menangis bersamanya. Sarah berkata, "Siapa tahu jika selepas hari ini aku akan bertemu engkau lagi?"

19 Dan mereka masih menangis bersama-sama, Abraham, Sarah dan Ishak, dan semua orang yang mengiringi mereka di jalan turut menangis bersama mereka, dan Sarah kemudiannya berpaling daripada anaknya, menangis dengan sedih, dan semua hamba lelaki dan hamba perempuannya kembali bersamanya ke khemah.

20 Lalu Abraham pergi bersama-sama dengan Ishak, anaknya, untuk mempersembahkannya sebagai korban persembahan di hadapan TUHAN, seperti yang diperintahkan-Nya kepadanya.

21 Lalu Abraham membawa dua orang pemudanya bersamanya, Ismael anak Hagar dan Eliezer hambanya, lalu mereka pergi bersama-sama dengan mereka. Sementara mereka berjalan di jalan, orang-orang muda itu berkata-kata kepada diri mereka sendiri,

22 Lalu berkatalah Ismael kepada Eliezer: "Sekarang, ayahku Abraham pergi bersama-sama dengan Ishak untuk mempersembahkan dia sebagai korban bakaran kepada TUHAN, seperti yang diperintahkan-Nya kepadanya."

23 Sekarang apabila dia kembali, dia akan memberikan kepadaku segala yang dimilikinya untuk diwarisi selepasnya, kerana akulah anak sulungnya.

24 Dan Eliezer menjawab Ismael dan berkata, "Sesungguhnya Abraham telah membuang engkau bersama ibumu, dan bersumpah bahawa engkau tidak akan mewarisi

apa-apa pun dari semua yang dimilikinya, dan kepada siapakah dia akan memberikan semua yang dimilikinya, dengan semua hartanya, selain kepadaku hambanya, yang telah setia di rumahnya, yang telah melayaninya siang dan malam, dan telah melakukan semua yang dia inginkan dariku? Kepadakulah dia akan mewariskan semua yang dimilikinya pada saat kematiannya."

25 Ketika Abraham sedang berjalan bersama anaknya Ishak, datanglah Iblis dan menampakkan diri kepada Abraham dalam rupa seorang yang sangat tua, rendah hati dan menyesal, lalu ia mendekati Abraham dan berkata kepadanya, "Adakah engkau bodoh atau bodoh, sehingga engkau berbuat demikian pada hari ini kepada anakmu yang tunggal?"

26 Kerana Tuhan telah mengaruniakan kepadamu seorang anak lelaki pada hari-hari terakhirmu, pada masa tuamu, dan adakah engkau akan pergi dan menyembelihnya pada hari ini kerana dia tidak melakukan kekerasan, dan adakah engkau akan menyebabkan nyawa anak tunggalmu binasa dari bumi?

27 Tidakkah engkau tahu dan faham bahawa perkara ini tidak mungkin datangnya dari Tuhan? Kerana Tuhan tidak mungkin melakukan kejahatan sedemikian di bumi kepada manusia dengan berfirman kepadanya: Pergilah sembelih anakmu!

28 Dan Abraham mendengar ini dan tahu bahawa itu adalah perkataan Syaitan yang berusaha untuk menyesatkan dia dari jalan Tuhan, tetapi Abraham tidak mau mendengar suara Syaitan, dan Abraham menegurnya sehingga dia pergi.

29 Kemudian Iblis kembali dan datang kepada Ishak; dan dia menampakkan diri kepada Ishak dalam rupa seorang pemuda yang elok rupanya dan berwajah cantik.

30 Lalu ia mendekati Ishak dan berkata kepadanya, "Tidakkah engkau tahu dan mengerti, bahwa ayahmu yang tua dan bodoh ini membawa engkau ke penyembelihan hari ini dengan percuma?"

31 Oleh itu, anakku, janganlah dengarkan atau perhatikan dia, kerana dia seorang tua yang bodoh, dan janganlah biarkan jiwamu yang berharga dan tubuhmu yang cantik hilang dari bumi.

32 Ishak mendengarnya, lalu berkata kepada Abraham, "Adakah engkau mendengar apa yang dikatakan oleh orang ini? Beginilah yang dikatakannya."

33 Dan Abraham menjawab anaknya Ishak dan berkata kepadanya, "Berhati-hatilah dengannya dan jangan dengarkan kata-katanya, dan jangan perhatikan dia, kerana dia adalah Setan, yang berusaha untuk menarik kita menyimpang hari ini dari perintah-perintah Tuhan."

34 Dan Abraham masih menegur Syaitan, lalu Syaitan pergi meninggalkan mereka, dan melihat dia tidak dapat mengalahkan mereka, dia bersembunyi dari mereka, lalu dia pergi dan melintas di hadapan mereka di jalan; dan dia mengubah dirinya menjadi sebuah anak sungai yang besar di jalan itu, dan Abraham dan Ishak serta dua orang pemudanya sampai di tempat itu, dan mereka melihat sebuah anak sungai yang besar dan kuat seperti air yang deras.

35 Lalu mereka masuk ke dalam sungai itu dan menyeberanginya, dan airnya mula-mula sampai ke kaki mereka.

36 Dan mereka masuk lebih dalam ke dalam sungai itu dan airnya sampai ke leher mereka, dan mereka semua ketakutan kerana air itu; dan ketika mereka menyeberangi sungai itu, Abraham mengenali tempat itu, dan dia tahu bahawa sebelumnya tidak ada air di sana.

37 Lalu berkatalah Abraham kepada Ishak, anaknya, "Aku tahu tempat ini, yang tidak ada sungai atau air; oleh sebab itu, Iblis inilah yang melakukan semua ini kepada kita, untuk menyesatkan kita hari ini dari perintah-perintah Allah."

38 Dan Abraham menegurnya dan berkata kepadanya, "Semoga Tuhan menegur engkau, hai Iblis, pergilah dari kami kerana kami pergi menurut perintah Tuhan."

39 Dan Syaitan ketakutan mendengar suara Abraham, lalu dia pergi dari mereka, dan tempat itu kembali menjadi tanah kering seperti semula.

40 Lalu Abraham pergi bersama Ishak ke tempat yang telah dikatakan Allah kepadanya.

41 Pada hari ketiga, Abraham melayangkan pandangnya dan melihat dari jauh tempat yang telah dikatakan Allah kepadanya.

42 Maka kelihatanlah kepadanya suatu tiang api yang menjulang dari bumi ke langit, dan suatu awan kemuliaan di atas gunung itu, dan kemuliaan TUHAN kelihatan di dalam awan itu.

43 Lalu berkatalah Abraham kepada Ishak, "Anakku, adakah engkau melihat di gunung yang kita lihat dari kejauhan itu apa yang kulihat di atasnya?"

44 Lalu Ishak menjawab ayahnya, katanya: "Sesungguhnya aku melihat tiang api dan awan, dan kemuliaan TUHAN kelihatan di atas awan itu."

45 Abraham tahu bahawa Ishak, anaknya, telah diterima di hadapan Tuhan sebagai korban bakaran.

46 Lalu berkatalah Abraham kepada Eliezer dan kepada Ismael, anaknya, "Adakah kamu juga melihat apa yang kita lihat di atas gunung yang jauh itu?"

47 Lalu mereka menjawab dan berkata, "Kami tidak melihat apa-apa selain gunung-gunung lain di bumi." Dan Abraham tahu bahawa mereka tidak diterima di hadapan Tuhan untuk pergi bersama mereka, lalu Abraham berkata kepada mereka, "Tinggallah kamu di sini dengan keldai ini sementara aku dan Ishak anakku akan pergi ke gunung yang sana dan menyembah di sana di hadapan Tuhan, kemudian kembali kepadamu."

48 Dan Eliezer dan Ismael tinggal di tempat itu, seperti yang diperintahkan oleh Abraham.

49 Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran dan meletakkannya ke atas kepala Ishak, anaknya, dan dia juga mengambil api dan pisau, lalu mereka berdua pergi ke tempat itu.

50 Ketika mereka sedang berjalan, berkatalah Ishak kepada ayahnya: "Lihat, aku melihat api dan kayu, dan di manakah anak domba yang akan menjadi korban bakaran di hadapan TUHAN?"

51 Lalu Abraham menjawab Ishak, anaknya, seraya berkata, “TUHAN telah memilih engkau, anakku, untuk menjadi korban bakaran yang sempurna sebagai ganti anak domba itu.”

52 Lalu kata Ishak kepada ayahnya: "Aku akan melakukan segala yang telah difirmankan TUHAN kepadamu dengan sukacita dan keceriaan hati."

53 Lalu berkatalah Abraham kepada Ishak, anaknya, "Adakah di hatimu ada fikiran atau rancangan yang tidak patut tentang hal ini? Beritahulah aku, anakku, janganlah sembunyikan itu daripadaku."

54 Lalu Ishak menjawab Abraham, ayahnya, katanya kepadanya: "Ya ayahku, demi TUHAN yang hidup dan demi jiwamu yang hidup, tidak ada sesuatu pun dalam hatiku yang membuat aku menyimpang ke kanan atau ke kiri dari firman yang telah diucapkan-Nya kepadamu."

55 Tiada anggota badan mahupun otot yang bergerak atau bergegar kerana hal ini, dan tiada juga fikiran atau niat jahat dalam hatiku mengenainya.

56 Tetapi aku bersukacita dan gembira hati dalam hal ini, dan aku berkata, "Terpujilah Tuhan yang telah memilih aku pada hari ini untuk menjadi korban bakaran di hadapan-Nya."

57 Abraham sangat bersukacita mendengar kata-kata Ishak, lalu mereka pergi bersama-sama ke tempat yang telah difirmankan Tuhan.

58 Lalu Abraham mendekat untuk mendirikan mezbah di tempat itu, dan Abraham menangis. Ishak mengambil batu dan lesung sampai mereka selesai mendirikan mezbah itu.

59 Lalu Abraham mengambil kayu itu dan menyusunnya di atas mezbah yang telah didirikannya.

60 Kemudian dia mengambil Ishak, anaknya, lalu mengikatnya dan meletakkannya di atas kayu yang di atas mezbah untuk menyembelihnya sebagai korban bakaran di hadapan TUHAN.

61 Lalu berkatalah Ishak kepada ayahnya, "Ikatlah aku dengan erat dan kemudian letakkan aku di atas mezbah supaya aku tidak berbalik dan bergerak, lalu melepaskan diri dari kuasa pisau itu pada dagingku dan dari situ mencemarkan korban bakaran." Lalu Abraham berbuat demikian.

62 Dan Ishak masih berkata kepada ayahnya, "Ya ayahku, apabila engkau telah menyembelih aku dan membakar aku sebagai korban, bawalah abuku yang tinggal untuk dibawa kepada Sarah, ibuku, dan katakan kepadanya, Inilah bau harum Ishak; tetapi jangan beritahu dia hal ini jika dia duduk di dekat perigi atau di tempat yang tinggi, agar dia tidak meninggalkan jiwanya dan mati."

63 Dan Abraham mendengar kata-kata Ishak, lalu dia mengangkat suaranya dan menangis ketika Ishak mengucapkan kata-kata ini; dan air mata Abraham bercucuran ke atas Ishak, anaknya, dan Ishak menangis dengan sedih, dan dia berkata kepada ayahnya, Cepatlah engkau, wahai ayahku, dan lakukanlah denganku kehendak Tuhan, Allah kita, seperti yang telah diperintahkan-Nya kepadamu.

64 Dan hati Abraham dan Ishak bersukacita atas perkara yang telah diperintahkan Tuhan kepada mereka; tetapi mata itu menangis dengan sedih sementara hati bersukacita.

65 Lalu Abraham mengikat anaknya Ishak, dan membaringkannya di atas mezbah di atas kayu api, lalu Ishak mengulurkan lehernya di atas mezbah di hadapan ayahnya, lalu Abraham menghulurkan tangannya untuk mengambil pisau untuk menyembelih anaknya sebagai korban bakaran di hadapan Tuhan.

66 Pada waktu itu datanglah malaikat-malaikat rahmat menghadap Tuhan dan berkata kepada-Nya tentang Ishak, katanya,

67 0 Tuhan, Engkaulah Raja yang penyayang dan berbelas kasihan atas segala yang telah Engkau ciptakan di syurga dan di bumi, dan Engkau menyokong mereka semua; oleh itu berikanlah tebusan dan penebusan ganti hamba-Mu Ishak, dan kasihanilah dan belas kasihanlah kepada Abraham dan Ishak, anaknya, yang pada hari ini melakukan perintah-Mu.

68 Ya Tuhan, adakah Engkau melihat bagaimana Ishak, anak Abraham, hamba-Mu, diikat untuk disembelih seperti seekor binatang? Oleh itu, biarlah belas kasihan-Mu dibangkitkan untuk mereka, ya Tuhan.

69 Pada waktu itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berseru dari langit kepadanya, lalu berfirman kepadanya, "Janganlah kauulurkan tanganmu terhadap anak itu dan janganlah kauperbuat apa-apa kepadanya, sebab sekarang Aku tahu, bahwa engkau takut akan Allah, karena engkau melakukan perbuatan ini, dan karena engkau tidak menahan anakmu, anakmu yang tunggal, dari pada-Ku."

70 Lalu Abraham melayangkan pandangannya dan melihat seekor domba jantan tersangkut pada semak-semak; itulah domba jantan yang diciptakan oleh TUHAN Allah di bumi pada hari Ia menjadikan bumi dan langit.

71 Kerana Tuhan telah menyediakan domba jantan ini sejak hari itu untuk menjadi korban bakaran menggantikan Ishak.

72 Dan domba jantan ini sedang menghampiri Abraham apabila Syaitan menangkapnya dan menyangkutkan tanduknya pada semak belukar, supaya dia tidak dapat menghampiri Abraham, agar Abraham dapat membunuh anaknya.

73 Dan Abraham, melihat domba jantan itu menghampirinya dan Setan menahannya, membawanya dan membawanya ke hadapan mezbah, dan dia melepaskan anaknya Ishak dari ikatannya, dan dia meletakkan domba jantan itu sebagai gantinya, dan Abraham menyembelih domba jantan itu di atas mezbah, dan mempersembahkannya sebagai korban menggantikan anaknya Ishak.

74 Lalu Abraham memercikkan sedikit darah domba jantan itu ke atas mezbah, lalu dia berseru, "Inilah ganti anakku, dan semoga ini dianggap sebagai darah anakku pada hari ini di hadapan Tuhan."

75 Dan semua yang dilakukan Abraham pada kesempatan ini di dekat mezbah, dia akan berseru dan berkata, Ini adalah tempat anakku, dan semoga hari ini dipertimbangkan di hadapan Tuhan untuk menggantikan anakku; dan Abraham menyelesaikan seluruh upacara di dekat mezbah, dan upacara itu diterima di hadapan Tuhan, dan dianggap seolah-olah itu adalah Ishak; dan Tuhan memberkati Abraham dan keturunannya pada hari itu.

76 Dan Syaitan pergi kepada Sarah, dan dia menampakkan diri kepadanya dalam rupa seorang lelaki tua yang sangat rendah hati dan lemah lembut, dan Abraham masih sibuk mempersembahkan korban bakaran di hadapan Tuhan.

77 Dan dia berkata kepadanya, "Tidakkah engkau tahu semua pekerjaan yang telah dilakukan Abraham dengan anak tunggalmu pada hari ini? Kerana dia mengambil Ishak dan membina sebuah mezbah, dan membunuhnya, dan mempersembahkannya sebagai korban di atas mezbah, dan Ishak menangis dan menangis di hadapan ayahnya, tetapi

dia tidak memandangnya, dan dia juga tidak berbelas kasihan kepadanya.
78 Dan Syaitan mengulangi kata-kata ini, lalu dia pergi meninggalkannya, dan Sarah mendengar semua kata-kata Syaitan, dan dia membayangkannya sebagai seorang lelaki tua dari antara anak-anak manusia yang telah bersama anaknya, dan telah datang dan memberitahunya hal-hal ini.
79 Dan Sarah mengangkat suaranya dan menangis serta meraung dengan pedih kerana anaknya; lalu dia menjatuhkan dirinya ke tanah dan menaburkan debu di atas kepalanya, lalu dia berkata, "Wahai anakku, Ishak anakku, aduh, sekiranya aku mati hari ini menggantikan engkau." Dan dia terus menangis dan berkata, "Aku bersedih hati kerana engkau, wahai anakku, anakku Ishak, aduh, sekiranya aku mati hari ini menggantikan engkau."
80 Dan dia masih terus menangis, dan berkata, Aku bersedih hati keranamu setelah aku membesarkan dan membesarkanmu; sekarang kegembiraanku berubah menjadi ratapan keranamu, aku yang merinduimu, dan menangis dan berdoa kepada Tuhan sehingga aku mengandungkanmu pada usia sembilan puluh tahun; dan sekarang engkau telah mengabdikan diri pada hari ini untuk pisau dan api, untuk dijadikan korban.
81 Tetapi aku menghiburkan diriku dengan engkau, anakku, kerana ia adalah firman Tuhan, kerana engkau telah melaksanakan perintah Tuhanmu; kerana siapakah yang dapat melanggar firman Tuhan kita, yang di tangan-Nya terdapat jiwa setiap makhluk hidup?
82 Engkau adil, ya Tuhan, Allah kami, kerana segala perbuatan-Mu baik dan benar; kerana aku juga bersukacita dengan firman-Mu yang Engkau perintahkan, dan sementara mataku menangis dengan pahit, hatiku bersukacita.
83 Lalu Sarah meletakkan kepalanya di atas pangkuan salah seorang hamba perempuannya, dan dia menjadi kaku seperti batu.
84 Kemudian dia bangun dan pergi bertanya-tanya sampai dia tiba di Hebron, dan dia bertanya kepada semua orang yang ditemuinya di jalan, dan tidak ada yang dapat memberitahunya apa yang telah terjadi kepada anaknya.
85 Dan dia datang bersama para pelayan wanita dan para pelayan lelakinya ke Kireat-Arba, iaitu Hebron, dan dia bertanya tentang Putranya, dan dia tinggal di sana sementara dia mengutus beberapa pelayannya untuk mencari ke mana Abraham pergi bersama Ishak; mereka pergi mencarinya di rumah Sem dan Eber, dan mereka tidak dapat menemukannya, dan mereka mencari di seluruh negeri dan dia tidak ada di sana.
86 Dan lihatlah, Syaitan datang kepada Sarah dalam rupa seorang lelaki tua, dan dia datang dan berdiri di hadapannya, dan dia berkata kepadanya, Aku telah berbohong kepadamu, kerana Abraham tidak membunuh anaknya dan dia tidak mati; dan ketika dia mendengar berita itu, kegembiraannya begitu besar kerana anaknya, sehingga jiwanya hancur kerana kegembiraan; dia mati dan dikumpulkan kepada kaumnya.
87 Setelah Abraham selesai berkhidmat, dia kembali bersama anaknya Ishak kepada para bujangnya. Mereka pun pergi bersama-sama ke Bersyeba, lalu pulang ke rumah.
88 Dan Abraham mencari Sarah, tetapi tidak dapat menemukannya, dan dia bertanya tentangnya, dan mereka berkata kepadanya, "Dia pergi sejauh Hebron untuk mencari kamu berdua ke mana kamu telah pergi, kerana begitulah yang diberitahukan kepadanya."
89 Dan Abraham dan Ishak pergi kepadanya ke Hebron, dan ketika mereka mendapati bahawa dia telah mati, mereka meninggikan suara mereka dan menangis dengan sedih kerananya; dan Ishak merebahkan dirinya di atas muka ibunya dan menangis kerananya, dan dia berkata, Wahai ibuku, ibuku, bagaimana kamu meninggalkan aku, dan ke mana kamu pergi? Oh bagaimana, bagaimana kamu meninggalkan aku!
90 Dan Abraham dan Ishak menangis dengan sangat dan semua hamba mereka turut menangisi Sarah, dan mereka meratapinya dengan ratapan yang besar dan berat.

BAB 24

1. Umur Sarah adalah seratus dua puluh tujuh tahun, lalu Sarah mati. Kemudian Abraham bangkit dari hadapan orang matinya itu untuk mencari kuburan baginya untuk menguburkan Sarah, isterinya. Kemudian dia pergi dan berkata kepada bani Het, penduduk negeri itu:
2 Aku ini seorang pendatang dan pendatang di negerimu; berikanlah kepadaku sebuah kuburan milik di negerimu ini, supaya aku dapat menguburkan isteriku yang mati itu, jauh dari hadapanku.
3 Lalu berkatalah bani Het kepada Abraham: "Lihatlah tanah ini tersedia di hadapanmu; kuburkanlah orang matimu di kuburan kami yang terbaik, sebab tiada seorang pun yang akan menghalang-halangi engkau daripada menguburkan orang matimu."
4. Abraham berkata kepada mereka, “Jika kamu bersetuju dengan ini, pergilah dan mohonlah untukku kepada Efron bin Zohar, meminta agar dia memberikan aku gua Makhpela, yang terletak di hujung ladangnya, dan aku akan membelinya daripadanya dengan harga apa pun yang dia inginkan.”
5. Dan Efron tinggal di tengah-tengah bani Het. Mereka pergi memanggilnya, lalu ia datang menghadap Abraham. Kata Efron kepada Abraham: "Lihatlah, semua yang kau minta akan dilakukan oleh hambamu ini." Jawab Abraham: "Tidak, tetapi aku akan membeli gua dan ladang yang kaumiliki itu dengan harganya, supaya ia menjadi tanah pemakaman milikmu untuk selama-lamanya."
6 Lalu Efron menjawab, katanya: "Lihatlah, ladang dan gua itu ada di depanmu; berikanlah apa sahaja yang kauinginkan." Lalu Abraham berkata: "Hanya dengan harga penuh akan kubeli dari tanganmu dan dari tangan orang-orang yang masuk ke pintu gerbang kotamu dan dari tangan keturunanmu untuk selama-lamanya."
7. Dan Efron dan semua saudaranya mendengar hal itu, lalu Abraham menimbang empat ratus syikal perak untuk Efron di tangan Efron dan di tangan semua saudaranya; dan Abraham menulis transaksi ini, dan dia menulisnya serta memberi kesaksian dengan empat orang saksi.
8 Dan inilah nama-nama saksi-saksi itu: Amigal bin Abishna orang Het, Adichorom bin Ashunakh orang Hewi, Abdon bin Ahiram orang Gomer, Bakdil bin Abudis orang Sidon.
9 Lalu Abraham mengambil surat pembelian itu dan meletakkannya di dalam perbendaharaannya, dan inilah

kata-kata yang ditulis oleh Abraham di dalam kitab itu, iaitu:

10 Bahwa gua dan ladang yang dibeli Abraham dari Efron, orang Het itu, dan dari keturunannya, dan dari orang-orang yang keluar dari kotanya, dan dari keturunan mereka untuk selama-lamanya, akan menjadi pembelian bagi Abraham, untuk keturunannya dan untuk orang-orang yang akan lahir dari keturunannya, menjadi tanah perkuburan miliknya untuk selama-lamanya; dan ia membubuhkan meterai padanya dan memberi kesaksian dengan saksi-saksi.

11 Maka ladang itu, gua yang ada di dalamnya, dan seluruh tempat itu telah diserahkan kepada Abraham dan kepada keturunannya kemudian dari bani Het; lihatlah, itu terletak di sebelah timur Mamre di Hebron, yang di tanah Kanaan.

12 Sesudah itu Abraham menguburkan Sarah, isterinya, di sana, dan tempat itu serta seluruh daerahnya menjadi pemakaman milik Abraham dan keturunannya.

13 Dan Abraham menguburkan Sarah dengan penuh kemegahan seperti yang dilakukan pada pengebumian raja-raja, dan dia dikuburkan dengan pakaian yang sangat halus dan indah.

14 Dan di dekat usungannya ada Sem, anak-anaknya Eber dan Abimelekh, bersama Anar, Askol dan Mamre, dan semua pembesar negeri itu mengikuti usungannya.

15 Dan umur Sarah adalah seratus dua puluh tujuh tahun dan dia meninggal dunia, dan Abraham mengadakan perkabungan yang besar dan berat, dan dia melakukan upacara perkabungan selama tujuh hari.

16 Dan semua penduduk negeri itu menghiburkan Abraham dan Ishak, anaknya, kerana Sara.

17 Dan setelah hari-hari berkabung mereka berlalu, Abraham menyuruh anaknya Ishak pergi, dan dia pergi ke rumah Sem dan Eber, untuk mempelajari jalan-jalan Tuhan dan ajaran-Nya, dan Abraham tinggal di sana selama tiga tahun.

18 Pada waktu itu Abraham bangun bersama semua hambanya, lalu mereka pulang ke Bersyeba. Abraham dan semua hambanya tinggal di Bersyeba.

19 Pada pergantian tahun, matilah Abimelekh, raja orang Filistin, pada tahun itu juga; ia berumur seratus sembilan puluh tiga tahun ketika kematiannya; lalu Abraham pergi bersama-sama dengan kaumnya ke negeri orang Filistin, dan mereka menghiburkan seluruh isi rumah dan semua hambanya, lalu ia berpaling dan pulang ke rumahnya.

20 Setelah kematian Abimelekh, penduduk Gerar mengambil Benmalik, anaknya, yang baru berusia dua belas tahun, dan mereka membaringkannya menggantikan ayahnya.

21 Mereka menamakannya Abimelekh, menurut nama ayahnya, sebab demikianlah kebiasaan mereka di Gerar. Abimelekh memerintah menggantikan Abimelekh, ayahnya, dan dia duduk di atas takhtanya.

22 Dan Lot bin Haran juga mati pada masa itu, pada tahun ketiga puluh sembilan kehidupan Ishak, dan seluruh umur Lot adalah seratus empat puluh tahun, lalu dia mati.

23 Inilah anak-anak lelaki Lot, yang lahir baginya dari anak-anak perempuannya; nama anak sulung ialah Moab dan nama anak yang kedua ialah Benami.

24 Lalu pergilah kedua anak lelaki Lot dan mengambil isteri dari tanah Kanaan, lalu mereka melahirkan anak bagi mereka. Anak-anak Moab ialah Ed, Mayon, Tarsus dan Kanvil, empat orang anak lelaki, mereka inilah bapa-bapa bagi anak-anak Moab sampai hari ini.

25 Dan semua keluarga bani Lot pergi menetap di mana sahaja mereka sampai, kerana mereka beranak cucu dan bertambah banyak dengan limpah kurnia.

26 Lalu mereka pergi dan membina kota-kota bagi mereka di tanah tempat mereka tinggal, dan mereka menamakan kota-kota yang mereka bina itu menurut nama mereka sendiri.

27 Dan Nahor anak Terah, saudara Abraham, mati pada masa itu pada tahun keempat puluh kehidupan Ishak, dan seluruh umur Nahor adalah seratus tujuh puluh dua tahun dan dia mati dan dikuburkan di Haran.

28 Apabila Abraham mendengar bahawa abangnya telah mati, dia berdukacita dengan sedih, dan dia berkabung untuk abangnya berhari-hari lamanya.

29 Lalu Abraham memanggil Eliezer, kepala hambanya, untuk memberinya perintah tentang rumahnya, lalu datanglah ia dan berdiri di hadapannya.

30 Lalu Abraham berkata kepadanya, "Lihatlah, aku sudah tua, aku tidak tahu bila hari kematianku; sebab aku telah lanjut usia. Oleh sebab itu, bersiaplah, pergilah dan janganlah mengambil isteri untuk anakku dari tempat ini dan dari negeri ini, dari antara anak-anak perempuan Kanaan yang di antaranya kita diam."

31 Tetapi pergilah ke tanah airku dan ke tempat kelahiranku, dan ambillah dari sana seorang isteri untuk anakku, dan Tuhan, Allah Syurga dan bumi, yang telah mengambil aku dari rumah ayahku dan membawa aku ke tempat ini, dan berfirman kepadaku: Kepada keturunanmu akan Kuberikan tanah ini menjadi warisan untuk selama-lamanya, Dia akan mengutus malaikat-Nya mendahuluimu dan membuat perjalananmu berhasil, sehingga engkau dapat memperoleh seorang isteri untuk anakku dari keluargaku dan dari rumah ayahku.

32 Lalu hamba itu menjawab, tuannya, Abraham, katanya: "Sesungguhnya aku akan pergi ke tempat kelahiranmu dan ke rumah ayahmu, dan akan mengambil seorang isteri untuk anakmu dari sana; tetapi jika perempuan itu tidak mau mengikut aku ke negeri ini, haruskah aku membawa anakmu kembali ke negeri tempat kelahiranmu?"

33 Lalu Abraham berkata kepadanya, “Awaslah, jangan kaubawa anakku kembali ke sini, kerana Tuhan yang di hadapan-Nya aku telah hidup, Dia akan mengutus malaikat-Nya mendahului engkau dan akan membuat perjalananmu berhasil.”

34 Dan Eliezer melakukan seperti yang diperintahkan Abraham kepadanya, dan Eliezer bersumpah kepada Abraham, tuannya, tentang perkara ini; lalu Eliezer bangkit dan mengambil sepuluh ekor unta dari unta tuannya, dan sepuluh orang dari hamba-hamba tuannya bersamanya, lalu mereka bangkit dan pergi ke Haran, kota Abraham dan Nahor, untuk mengambil seorang isteri bagi Ishak, anak Abraham; dan sementara mereka pergi, Abraham menyuruh orang ke rumah Sem dan Eber, dan mereka membawa dari sana, anaknya, Ishak.

35 Kemudian Ishak pulang ke rumah ayahnya di Bersyeba, sementara Eliezer dan orang-orangnya sampai di Haran; lalu mereka berhenti di kota itu dekat tempat minum, lalu disuruhnya unta-untanya berlutut di tepi air, lalu unta-unta itu tinggal di sana.

36 Lalu Eliezer, hamba Abraham, berdoa dan berkata, "Ya Allah tuanku Abraham, berikanlah kepadaku pertolongan pada hari ini dan tunjukkanlah kebaikan kepada tuanku, sehingga Engkau memilihkan pada hari ini seorang isteri untuk anak tuanku dari keluarganya."

37 Dan Tuhan mendengar suara Eliezer demi Abraham, hamba-Nya, dan dia kebetulan bertemu dengan anak perempuan Betuel, anak Milka, isteri Nahor, saudara Abraham, dan Eliezer datang ke rumahnya.

38 Dan Eliezer menceritakan kepada mereka semua kekhuatirannya, dan bahawa dia adalah hamba Abraham, dan mereka sangat bersukacita atasnya.

39 Lalu mereka semua memuji TUHAN yang telah melakukan hal itu, lalu mereka memberikan Ribka, anak Betuel, kepadanya menjadi isteri Ishak.

40 Gadis itu sangat elok rupanya, ia masih perawan, dan Ribka berumur sepuluh tahun pada masa itu.

41 Dan Betuel, Laban dan anak-anaknya mengadakan perjamuan pada malam itu. Eliezer dan orang-orangnya datang, lalu makan, minum, dan bersukaria di sana pada malam itu.

42 Keesokan paginya, Eliezer dan orang-orang yang bersamanya bangunlah ia, lalu berserulah ia kepada seluruh keluarga Betuel, katanya: "Suruhlah aku pergi, supaya aku pergi kepada tuanku." Lalu mereka bangkit dan menyuruh Ribka pergi dan Debora, pengasuhnya, anak perempuan Us, serta memberikan kepadanya perak dan emas, budak-budak lelaki dan perempuan, serta memberkatinya.

43 Lalu mereka menyuruh Eliezer pergi bersama-sama orang-orangnya; hamba-hamba itu membawa Ribka, lalu dia pergi dan kembali kepada tuannya ke tanah Kanaan.

44 Ishak mengambil Ribka dan menjadi isterinya, lalu Ishak membawanya ke dalam kemah.

45 Ishak berumur empat puluh tahun ketika ia mengambil Ribka, anak perempuan Betuel, pamannya, menjadi isterinya.

BAB 25

1 Pada masa itu Abraham mengambil pula seorang isteri pada masa tuanya, namanya Ketura, dari tanah Kanaan.

2 Perempuan itu melahirkan baginya Zimran, Yoksan, Medan, Midian, Isybak dan Suah, enam orang anak lelaki. Anak-anak Zimran ialah Abihen, Molikh dan Narim.

3 Anak-anak Yoksan ialah Syeba dan Dedan, dan anak-anak Medan ialah Amida, Yoab, Gokhi, Elisa dan Notah; dan anak-anak Midian ialah Efa, Efer, Henokh, Abida dan Eldaa.

4 Anak-anak lelaki Ishbak ialah Makiro, Beyodua dan Tator.

5 Anak-anak lelaki Suah ialah Bildad, Mamdad, Munan dan Meban; semuanya itulah kaum-kaum anak-anak Ketura, perempuan Kanaan, yang dilahirkannya bagi Abraham, orang Ibrani itu.

6 Lalu Abraham menyuruh semua orang ini pergi, dan dia memberikan mereka hadiah, lalu mereka pergi meninggalkan Ishak, anaknya, untuk menetap di mana sahaja mereka mendapat tempat.

7. Dan mereka semua pergi ke gunung di sebelah timur, lalu mereka membangun enam kota di mana mereka diam sampai hari ini.

8 Tetapi bani Syeba dan Dedan, bani Yoksan, bersama anak-anak mereka, tidak tinggal bersama saudara-saudara mereka di kota-kota mereka, dan mereka mengembara dan berkemah di padang gurun dan padang gurun sampai hari ini.

9. Bani Midian, anak Abraham, pergi ke timur tanah Kush, dan di sana mereka menemui sebuah lembah yang besar di tanah timur, lalu mereka tinggal di sana dan membangun sebuah kota, dan mereka diam di sana, itulah tanah Midian sampai hari ini.

10 Midian diam di kota yang didirikannya itu, ia dan kelima anaknya laki-laki dan semua harta bendanya.

11 Inilah nama-nama anak-anak Midian menurut nama-nama mereka di kota-kota mereka: Efa, Efer, Henokh, Abida dan Eldaa.

12 Anak-anak Efa ialah Metah, Mesar, Abi dan Zanua. Anak-anak Efer ialah Efron, Zur, Alirun dan Medin. Anak-anak Henokh ialah Rehuel, Rekem, Azi, Alyoshub dan Alad.

13 Anak-anak Abida ialah Khur, Melud, Kerury dan Molkhi; dan anak-anak Eldaa ialah Miker, Reba, Malkia dan Gebol; inilah nama-nama orang Midian menurut kaum mereka; dan kemudian kaum-kaum Midian tersebar di seluruh tanah Midian.

14 Inilah keturunan Ismael, anak Abraham, yang dilahirkan baginya oleh Hagar, hamba perempuan Sarah itu.

15 Ismael mengambil seorang isteri dari tanah Mesir, namanya Riba, iaitu Meriba.

16 Riba melahirkan bagi Ismael Nebayot, Kedar, Adbeel, Mibsam dan Bosmat, saudara perempuan mereka.

17. Dan Ismael membuang isterinya, Riba, lalu dia pergi meninggalkannya dan kembali ke Mesir, ke rumah ayahnya, dan dia tinggal di sana, kerana dia telah menjadi sangat jahat di mata Ismael, dan di mata ayahnya, Abraham.

18 Kemudian Ismael mengambil seorang isteri dari tanah Kanaan, bernama Malkuth, dan dia melahirkan baginya Nisma, Duma, Masa, Kedad, Tema, Yetur, Nafis dan Kedma.

19 Inilah anak-anak lelaki Ismael, dan inilah nama-nama mereka, iaitu dua belas orang putera menurut bangsa mereka; dan keluarga-keluarga Ismael kemudiannya tersebar, dan Ismael membawa anak-anaknya dan semua harta benda yang telah diperolehnya, bersama-sama dengan jiwa-jiwa keluarganya dan semua miliknya, lalu mereka pergi menetap di mana mereka dapat mencari tempat.

20 Lalu pergilah mereka dan diam dekat padang gurun Paran. Tempat tinggal mereka dari Hawila sampai Syur, yang di sebelah timur Mesir ke arah Asyur.

21 Dan Ismael dan anak-anak lelakinya diam di negeri itu, dan mereka melahirkan anak-anak lelaki, dan mereka beranak cucu dan bertambah banyak dengan limpah kurnia.

22 Inilah nama-nama anak-anak Nebayot, anak sulung Ismael: Mend, Sen, Mayon; dan anak-anak Kedar ialah Alyon, Kezem, Kamad dan Eli.

23 Anak-anak Adbeel ialah Kamad dan Yabin; dan anak-anak Mibsam ialah Obaja, Ebed-melekh dan Yeush; itulah kaum-kaum anak-anak Riba, isteri Ismael.

24 Anak-anak lelaki Misma bin Ismael ialah Syamua, Zakharyon dan Obed, dan anak-anak lelaki Duma ialah Kezed, Eli, Makhmad dan Amed.

25 Anak-anak Masa ialah Melon, Mula dan Ebidadon; anak-anak Chadad ialah Azur, Minzar dan Ebed-melekh; dan anak-anak Tema ialah Seir, Sadon dan Yakol.

26 Anak-anak lelaki Yetur ialah Merit, Yais, Alio dan Pakot; dan anak-anak lelaki Nafis ialah Ebed-Tamed, Abiyasaf dan Mir; dan anak-anak lelaki Kedma ialah Kalip, Takhti dan Omir; inilah anak-anak Malkut, isteri Ismael, menurut kaum mereka.

27 Itulah semua kaum Ismael menurut keturunan mereka, dan mereka diam di tanah-tanah di mana mereka telah mendirikan kota-kota sampai hari ini.

28 Dan Ribka, anak perempuan Betuel, isteri Ishak, anak Abraham, mandul pada masa itu, dia tidak mempunyai anak; dan Ishak tinggal bersama ayahnya di tanah Kanaan; dan Tuhan menyertai Ishak; dan Arpakhsad anak Sem anak Nuh mati pada masa itu, pada tahun keempat puluh lapan kehidupan Ishak, dan semua hari Arpakhsad hidup adalah empat ratus tiga puluh lapan tahun, lalu dia mati.

BAB 26

1 Pada tahun kelima puluh sembilan kehidupan Ishak, anak Abraham, Ribka, isterinya, masih mandul pada masa itu.

2 Lalu kata Ribka kepada Ishak: "Tuanku, sungguh telah kudengar bahawa ibumu Sarah mandul pada zamannya, sampai tuanku Abraham, ayahmu, berdoa untuknya, dan ia mengandung dari padanya.

3 Oleh itu, berdirilah, berdoalah juga kepada Tuhan dan Dia akan mendengar doamu dan mengingat kita melalui rahmat-Nya.

4 Dan Ishak menjawab isterinya, Ribka, katanya, "Abraham telah berdoa untukku kepada Tuhan untuk memperbanyakkan keturunannya; oleh sebab itu, kemandulan ini pasti datang kepada kami dari pihakmu."

5 Dan Ribka berkata kepadanya, "Tetapi sekarang bangunlah juga engkau dan berdoalah, agar Tuhan mendengar doamu dan memberiku anak." Dan Ishak mendengar kata-kata isterinya, lalu Ishak dan isterinya bangkit dan pergi ke tanah Moria untuk berdoa di sana dan mencari Tuhan. Dan ketika mereka sampai di tempat itu, Ishak berdiri dan berdoa kepada Tuhan untuk isterinya kerana dia mandul.

6 Lalu Ishak berkata, “Ya Tuhan, Allah langit dan bumi, yang kebaikan dan rahmat-Mu memenuhi bumi, Engkaulah yang telah mengambil ayahku dari rumah ayahnya dan dari tempat kelahirannya, dan membawanya ke negeri ini, dan Engkau berfirman kepadanya, ‘Kepada keturunanmu akan Kuberikan negeri ini,’ dan Engkau telah berjanji kepadanya dan menyatakan kepadanya, ‘Aku akan melipatgandakan keturunanmu seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut,’ sekarang semoga firman-Mu yang telah Kauucapkan kepada ayahku terbukti benar.”

7 Kerana Engkaulah Tuhan, Allah kami, mata kami tertuju kepada-Mu untuk memberikan kami keturunan manusia, seperti yang telah Engkau janjikan kepada kami, kerana Engkaulah Tuhan, Allah kami, dan mata kami tertuju kepada-Mu sahaja.

8 Dan TUHAN mendengar doa Ishak, anak Abraham, dan TUHAN mengabulkan permohonannya, lalu Ribka, isterinya, mengandung.

9 Kira-kira tujuh bulan kemudian, anak-anak itu bergelut di dalam rahimnya, dan dia sangat kesakitan sehingga dia letih kerana mereka, lalu dia berkata kepada semua wanita yang ada di negeri itu pada masa itu, "Adakah perkara seperti yang telah terjadi kepada kamu seperti yang telah terjadi kepadaku?" Jawab mereka kepadanya, "Tidak."

10 Dan dia berkata kepada mereka, "Mengapa aku sendirian dalam hal ini di antara semua wanita yang ada di bumi?" Dan dia pergi ke tanah Moria untuk mencari Tuhan atas sebab ini; dan dia pergi kepada Sem dan Eber, anaknya, untuk bertanya kepada mereka tentang perkara ini, dan agar mereka mencari Tuhan tentang perkara ini mengenainya.

11 Dan dia juga meminta Abraham untuk mencari dan bertanya kepada Tuhan tentang semua yang telah menimpanya.

12 Dan mereka semua bertanya kepada Tuhan tentang perkara ini, dan mereka membawa firman dari Tuhan kepadanya dan berkata kepadanya, "Dua anak ada di dalam rahimmu, dan dua bangsa akan muncul dari mereka; bangsa yang satu akan lebih kuat daripada yang lain, dan yang lebih besar akan menjadi hamba yang lebih muda."

13 Setelah genap hari-harinya untuk bersalin, berlututlah ia, maka tampaklah anak kembar di dalam rahimnya, seperti yang telah difirmankan TUHAN kepadanya.

14 Keluarlah yang pertama, seluruh tubuhnya merah seperti pakaian berbulu, dan seluruh penduduk negeri itu menamakannya Esau, katanya: "Anak ini telah lahir sejak dari kandungan."

15 Sesudah itu lahirlah adiknya, dan tangannya memegang tumit Esau, sebab itu mereka menamainya Yakub.

16 Ishak, anak Abraham, berumur enam puluh tahun ketika ia memperanakkan mereka.

17 Dan anak-anak lelaki itu membesar hingga usia mereka yang kelima belas tahun, dan mereka datang ke kalangan manusia. Esau adalah seorang yang licik dan penipu, dan seorang pemburu yang mahir di padang, dan Yakub adalah seorang yang sempurna dan bijaksana, tinggal di khemah, menggembalakan kawanan ternak dan mempelajari ajaran Tuhan dan perintah ayah dan ibunya.

18 Dan Ishak dan anak-anak seisi rumahnya tinggal bersama Abraham, ayahnya, di tanah Kanaan, seperti yang diperintahkan Allah kepada mereka.

19 Lalu pergilah Ismael bin Abraham bersama anak-anaknya dan segala harta benda mereka, lalu mereka kembali ke sana ke tanah Hawila, lalu mereka menetap di sana.

20 Lalu pergilah semua anak gundik-gundik Abraham untuk menetap di tanah timur, kerana Abraham telah menyuruh mereka pergi meninggalkan anaknya, dan telah memberi mereka hadiah, lalu pergilah mereka.

21 Abraham memberikan segala miliknya kepada Ishak, anaknya, dan juga segala harta bendanya.

22 Lalu Dia memerintahkannya, katanya: "Tidakkah engkau tahu dan memahami bahawa TUHAN ialah Allah di syurga dan di bumi, dan tidak ada yang lain selain Dia?"

23 Dan Dialah yang mengambil aku dari rumah ayahku, dan dari tempat kelahiranku, dan memberiku segala kesenangan di bumi; Dia yang melepaskan aku dari nasihat orang fasik, sebab kepada-Nya aku percaya.

24 Dan Dia membawa aku ke tempat ini, dan Dia menyelamatkan aku dari Ur-Kasdim; dan Dia berfirman kepadaku, Kepada keturunanmu akan Aku berikan semua negeri ini, dan mereka akan mewarisinya apabila mereka memelihara perintah-perintah-Ku, ketetapan-ketetapan-Ku dan peraturan-peraturan-Ku yang telah Aku perintahkan kepadamu, dan yang akan Aku perintahkan kepada mereka.

25 Oleh itu, anakku, dengarkanlah perkataanku dan peliharalah perintah-perintah TUHAN, Allahmu, yang telah kuperintahkan kepadamu. Janganlah menyimpang dari jalan yang benar ke kanan atau ke kiri, supaya baik keadaanmu dan anak-anakmu yang akan datang kepadamu untuk selama-lamanya.

26 Dan ingatlah akan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib, dan kebaikan-Nya yang telah ditunjukkan-Nya kepada kita, dengan membebaskan kita dari tangan musuh-musuh kita, dan Tuhan, Allah kita, menyebabkan mereka jatuh ke dalam tangan kita; dan sekarang, oleh itu, patuhilah segala yang telah kuperintahkan kepadamu, dan janganlah menyimpang dari perintah-perintah Tuhanmu, dan janganlah menyembah sesiapa pun selain Dia, supaya baiklah keadaanmu dan keturunanmu selepasmu.

27 Dan ajarlah kepada anak-anakmu dan keturunanmu ajaran dan perintah-perintah Tuhan, dan ajarlah mereka jalan yang benar yang harus mereka tempuh, supaya mereka baik-baik saja selama-lamanya.

28 Dan Ishak menjawab ayahnya dan berkata kepadanya, Apa yang telah diperintahkan Tuhanku itulah yang akan aku lakukan, dan aku tidak akan menyimpang dari perintah Tuhan, Allahku, aku akan memelihara semua yang diperintahkan-Nya kepadaku; dan Abraham memberkati putranya, Ishak, dan juga anak-anaknya; dan Abraham mengajar Yakub ajaran Tuhan dan jalan-jalan-Nya.

29 Pada masa itulah Abraham mati, pada tahun kelima belas kehidupan Yakub dan Esau, anak-anak Ishak, dan seluruh umur Abraham adalah seratus tujuh puluh lima tahun, lalu ia mati dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya pada usia tua yang baik, tua dan puas dengan umur, lalu Ishak dan Ismael, anak-anaknya, menguburkannya.

30 Apabila penduduk Kanaan mendengar bahawa Abraham telah mati, mereka semua datang bersama raja-raja, pembesar-pembesar dan semua orang mereka untuk menguburkan Abraham.

31 Dan semua penduduk tanah Haran, dan semua keluarga keluarga Abraham, dan semua pembesar dan pembesar, dan anak-anak Abraham melalui gundik-gundik, semuanya datang ketika mereka mendengar tentang kematian Abraham, dan mereka membalas kebaikan Abraham, dan menghiburkan Ishak, anaknya, dan mereka menguburkan Abraham di dalam gua yang dibelinya dari Efron, orang Het, dan anak-anaknya, untuk dijadikan tempat pemakaman.

32 Dan semua penduduk Kanaan, dan semua orang yang telah mengenal Abraham, menangisi Abraham selama setahun penuh, dan lelaki dan wanita berkabung atasnya.

33 Dan semua anak kecil, dan semua penduduk negeri itu menangisi Abraham, kerana Abraham telah berbuat baik kepada mereka semua, dan kerana dia telah berlaku jujur terhadap Tuhan dan manusia.

34 Dan tidak ada seorang pun yang takut akan Tuhan seperti Abraham, kerana dia telah takut akan Tuhannya sejak mudanya, dan telah beribadah kepada Tuhan, dan telah menempuh segala jalannya selama hidupnya, dari masa kanak-kanaknya sampai hari kematiannya.

35 Dan Tuhan menyertainya dan melepaskannya dari nasihat Nimrod dan rakyatnya, dan ketika dia berperang dengan keempat raja Elam, dia menaklukkan mereka.

36 Dan dia membawa semua anak di bumi untuk melayani Tuhan, dan dia mengajar mereka jalan-jalan Tuhan, dan membuat mereka mengenal Tuhan.

37. Dan dia membentuk sebuah hutan dan menanam sebuah kebun anggur di dalamnya, dan dia selalu menyediakan makanan dan minuman di dalam khemahnya untuk mereka yang melalui negeri itu, agar mereka dapat memuaskan diri mereka di rumahnya.

38 Dan Tuhan Allah menyelamatkan seluruh bumi oleh karena Abraham.

39 Sesudah kematian Abraham, Allah memberkati anaknya, Ishak, dan anak-anaknya, dan Tuhan menyertai Ishak seperti Dia menyertai Abraham, ayahnya, sebab Ishak memelihara segala perintah Tuhan seperti yang diperintahkan kepadanya oleh Abraham, ayahnya; ia tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari jalan yang benar yang diperintahkan kepadanya oleh ayahnya.

BAB 27

1 Pada masa itu, setelah kematian Abraham, Esau sering pergi berburu di padang.

2 Dan Nimrod, raja Babel, yang juga Amrafel, juga sering pergi bersama orang-orangnya yang perkasa untuk berburu di padang, dan berjalan-jalan bersama orang-orangnya pada hari yang sejuk.

3 Dan Nimrod memerhatikan Esau sepanjang hari, kerana rasa cemburu tertanam dalam hati Nimrod terhadap Esau sepanjang hari.

4 Pada suatu hari Esau pergi berburu di padang, lalu dia mendapati Nimrod berjalan di padang gurun bersama dua orangnya.

5 Dan semua orang perkasanya dan rakyatnya ada bersamanya di padang gurun, tetapi mereka menjauh darinya, dan mereka pergi darinya ke arah yang berbeza untuk berburu, dan Esau menyembunyikan dirinya untuk Nimrod, dan dia mengintainya di padang gurun.

6. Nimrod dan orang-orangnya yang bersamanya tidak mengenalinya, dan Nimrod dan orang-orangnya sering berjalan-jalan di padang pada hari yang sejuk, dan untuk mengetahui di mana orang-orangnya berburu di padang.

7. Dan Nimrod dan dua orang anak buahnya yang bersamanya sampai ke tempat mereka berada, ketika Esau tiba-tiba bangun dari tempat persembunyiannya, lalu menghunus pedangnya, lalu bergegas dan berlari kepada Nimrod lalu memenggal kepalanya.

8 Esau bertarung dengan sengit dengan dua orang yang bersama Nimrod, dan ketika mereka berseru kepadanya, Esau berpaling kepada mereka dan membunuh mereka dengan pedangnya.

9 Dan semua orang perkasa Nimrod, yang telah meninggalkannya untuk pergi ke padang gurun, mendengar jeritan itu dari kejauhan, dan mereka mengenali suara

kedua orang itu, lalu mereka berlari untuk mengetahui puncanya, ketika mereka menemukan raja mereka dan dua orang yang bersamanya terbaring mati di padang gurun.
10. Ketika Esau melihat orang-orang perkasa Nimrod datang dari kejauhan, ia melarikan diri, dan dengan demikian melarikan diri; dan Esau mengambil pakaian-pakaian berharga Nimrod, yang telah diwarisikan oleh ayah Nimrod kepada Nimrod, dan yang dengannya Nimrod menguasai seluruh negeri, lalu ia lari dan menyembunyikannya di dalam rumahnya.
11 Dan Esau mengambil pakaian-pakaian itu dan berlari ke dalam kota kerana orang-orang Nimrod, dan dia sampai ke rumah ayahnya dalam keadaan letih dan lesu akibat berperang, dan dia hampir mati kerana kesedihan ketika dia mendekati saudaranya Yakub dan duduk di hadapannya.
12 Lalu berkatalah ia kepada Yakub, saudaranya, “Lihatlah, hari ini aku akan mati, mengapakah aku memerlukan hak kesulungan itu?” Yakub bertindak bijak terhadap Esau dalam hal ini, lalu Esau menjual hak kesulungannya kepada Yakub, sebab demikianlah yang telah difirmankan oleh Tuhan.
13 Dan bagian Esau di gua di ladang Makhpela, yang telah dibeli Abraham dari bani Het untuk tanah pekuburan miliknya, juga dijual oleh Esau kepada Yakub, dan Yakub membeli semuanya ini dari saudaranya Esau dengan harga yang diberikan.
14 Dan Yakub menuliskan semuanya ini dalam sebuah buku, dan dia memberi kesaksian yang sama dengan saksi-saksi, dan dia memeteraikannya, dan buku itu tetap berada di tangan Yakub.
15 Apabila Nimrod bin Kush mati, orang-orangnya mengangkat dia dan membawanya dengan penuh ketakutan, lalu menguburkannya di kotanya sendiri. 15 Umur Nimrod hidup adalah dua ratus lima belas tahun, lalu dia mati.
16 Dan hari-hari Nimrod memerintah atas penduduk negeri itu adalah seratus lapan puluh lima tahun; dan Nimrod mati oleh pedang Esau dalam rasa malu dan hina, dan keturunan Abraham menyebabkan kematiannya seperti yang telah dilihatnya dalam mimpinya.
17 Dan setelah kematian Nimrod, kerajaannya terbahagi kepada banyak bahagian, dan semua bahagian yang diperintah oleh Nimrod dikembalikan kepada raja-raja masing-masing di negeri itu, yang mendapatkannya semula setelah kematian Nimrod, dan semua orang dari keluarga Nimrod telah lama menjadi hamba kepada semua raja-raja lain di negeri itu.

BAB 28

1 Pada zaman itu, setelah kematian Abraham, pada tahun itu juga TUHAN mendatangkan kelaparan yang hebat di negeri itu. Ketika kelaparan itu melanda tanah Kanaan, Ishak pergi ke Mesir kerana kelaparan itu, seperti yang dilakukan oleh Abraham, ayahnya.
2 Dan Tuhan menampakkan diri kepada Ishak pada malam itu dan berfirman kepadanya, "Janganlah pergi ke Mesir, tetapi bersiaplah dan pergilah ke Gerar, kepada Abimelekh, raja orang Filistin, dan tinggallah di sana sampai kelaparan itu berakhir."
3 Lalu berangkatlah Ishak dan pergi ke Gerar, seperti yang diperintahkan TUHAN kepadanya, dan ia tinggal di sana setahun penuh.
4 Ketika Ishak tiba di Gerar, penduduk negeri itu melihat bahawa Ribka, isterinya, mempunyai rupa yang cantik, lalu penduduk Gerar bertanya kepada Ishak tentang isterinya. Ishak berkata, "Dia saudara perempuanku," kerana dia takut mengatakan bahawa dia isterinya, kerana penduduk negeri itu akan membunuhnya kerana dia.
5 Lalu pergilah para pembesar Abimelekh dan memuji-muji perempuan itu kepada raja, tetapi raja tidak menjawab mereka dan tidak mengindahkan kata-kata mereka.
6 Tetapi raja itu mendengar mereka berkata bahawa Ishak mengisytiharkan dia sebagai saudara perempuannya, jadi raja merahsiakannya.
7 Setelah Ishak tinggal tiga bulan lamanya di negeri itu, Abimelekh menjenguk ke luar dari jendela, lalu dilihatnya, Ishak sedang bercumbu dengan Ribka, isterinya, sebab Ishak tinggal di rumah luar milik raja, sehingga rumah Ishak terletak di seberang rumah raja.
8 Lalu berkatalah raja kepada Ishak: "Apakah yang telah kaulakukan kepada kami dengan mengatakan tentang isterimu: Dia saudaraku? Betapa mudahnya salah seorang pembesar bangsa itu tidur dengan dia, dan dengan demikian engkau mendatangkan kesalahan atas kami."
9 Lalu kata Ishak kepada Abimelekh: "Kerana aku takut jangan-jangan aku mati karena isteriku itu, sebab itu aku berkata: Dia saudaraku."
10 Pada waktu itu Abimelekh memerintahkan semua pembesar dan pembesarnya, lalu mereka membawa Ishak dan Ribka, isterinya, lalu membawa mereka menghadap raja.
11 Dan raja memerintahkan agar mereka memakaikan mereka pakaian kebesaran, dan menyuruh mereka menunggang kuda melalui jalan-jalan kota, dan mengumumkan di hadapan mereka di seluruh negeri, dengan berkata, Inilah orangnya dan inilah isterinya; sesiapa yang menyentuh orang ini atau isterinya pasti akan mati. Dan Ishak kembali bersama isterinya ke rumah raja, dan Tuhan menyertai Ishak dan dia terus menjadi besar dan tidak kekurangan apa-apa.
12 Dan Tuhan membuat Ishak mendapat kasih karunia di mata Abimelekh, dan di mata semua rakyatnya, dan Abimelekh berlaku baik terhadap Ishak, kerana Abimelekh teringat akan sumpah dan perjanjian yang ada antara ayahnya dan Abraham.
13 Lalu berkatalah Abimelekh kepada Ishak, "Lihatlah, seluruh bumi ini ada di hadapanmu; tinggallah di mana sahaja yang kausangka baik, sampai engkau kembali ke negerimu." Lalu Abimelekh memberikan kepada Ishak ladang-ladang dan kebun-kebun anggur dan bagian yang terbaik dari tanah Gerar, untuk menabur, menuai dan memakan hasil tanah itu sampai hari-hari kelaparan itu berlalu.
14 Lalu Ishak menabur di tanah itu, dan pada tahun itu juga ia mendapat hasil seratus kali lipat, dan TUHAN memberkatinya.
15 Lalu orang itu menjadi kaya, ia mempunyai banyak kambing domba dan lembu sapi dan banyak hamba.
16. Dan setelah hari-hari kelaparan berlalu, Tuhan menampakkan diri kepada Ishak dan berfirman kepadanya,

"Bangunlah, pergilah dari tempat ini dan kembalilah ke tanahmu, ke tanah Kanaan." Lalu Ishak bangkit dan kembali ke Hebron yang berada di tanah Kanaan, dia dan semua miliknya seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya.

17 Dan selepas ini, Selah, anak lelaki Arpakhsad, meninggal dunia pada tahun itu, iaitu tahun kelapan belas kehidupan Yakub dan Esau; dan semua hari Selah hidup adalah empat ratus tiga puluh tiga tahun dan dia meninggal dunia.

18 Pada masa itu Ishak mengutus anak bungsunya Yakub ke rumah Sem dan Eber, dan dia mempelajari arahan Tuhan, dan Yakub tinggal di rumah Sem dan Eber selama tiga puluh dua tahun, dan Esau, saudaranya, tidak pergi, kerana dia tidak mahu pergi, dan dia tinggal di rumah bapanya di tanah Kanaan.

19 Esau terus-menerus berburu di padang untuk membawa pulang apa yang dapat diperolehnya, begitu juga Esau sepanjang hari.

20 Esau adalah seorang yang licik dan penipu, seorang yang memburu hati manusia dan memperdaya mereka, dan Esau adalah seorang yang gagah berani di padang, dan dalam perjalanan waktu seperti biasa pergi berburu; dan dia sampai ke padang Seir, yang juga Edom.

21 Maka tinggallah ia di tanah Seir untuk berburu di padang selama setahun empat bulan.

22 Di sana, Esau melihat di tanah Seir anak perempuan seorang Kanaan, namanya Yehudith, anak Beeri bin Efer, dari kaum-kaum Het bin Kanaan.

23 Esau mengambil dia menjadi isterinya, lalu dia datang kepadanya; Esau berumur empat puluh tahun ketika dia mengambil dia, dan dia membawanya ke Hebron, tanah kediaman ayahnya, dan dia tinggal di sana.

24 Pada masa itu, dalam tahun keseratus sepuluh kehidupan Ishak, iaitu dalam tahun kelima puluh kehidupan Yakub, dalam tahun itu juga matilah Sem anak Nuh; Sem berumur enam ratus tahun ketika ia mati.

25 Setelah Sem mati, Yakub kembali kepada ayahnya di Hebron, yang di tanah Kanaan.

26 Pada tahun kelima puluh enam kehidupan Yakub, datanglah orang-orang dari Haran, lalu Ribka diberitahukan tentang saudaranya Laban, anak Betuel.

27 Pada masa itu isteri Laban mandul; ia tidak melahirkan anak, dan semua hamba-hambanya perempuan tidak melahirkan anak baginya.

28 Kemudian Tuhan mengingat Adinah, isteri Laban, lalu dia mengandung dan melahirkan anak perempuan kembar. Laban menamakan anak-anak perempuannya itu dengan nama Lea yang lebih tua dan Rahel yang lebih muda.

29 Dan orang-orang itu datang dan memberitahukan hal-hal ini kepada Ribka, dan Ribka sangat bersukacita kerana Tuhan telah melawat abangnya dan bahawa dia telah mendapat anak.

BAB 29

1 Ishak, anak Abraham, menjadi tua dan lanjut usianya, matanya menjadi kabur karena tuanya, dan matanya sudah kabur dan tidak dapat melihat lagi.

2 Pada waktu itu Ishak memanggil Esau, anaknya, katanya: "Ambillah senjatamu, tabung panah dan busurmu, bersiaplah dan pergilah ke padang, carilah bagiku seekor rusa; olahlah bagiku makanan yang enak, lalu bawalah kepadaku, supaya aku makan, supaya aku memberkati engkau sebelum aku mati, sebab aku telah tua dan beruban."

3 Esau berbuat demikian; dia mengambil senjatanya dan pergi ke padang untuk memburu daging rusa, seperti biasa, untuk dibawa kepada ayahnya seperti yang diperintahkannya, supaya dia dapat memberkatinya.

4. Ribka mendengar segala perkataan yang dikatakan Ishak kepada Esau, lalu ia segera memanggil Yakub, anaknya, katanya: "Beginilah kata ayahmu kepada Esau, kakakmu, dan beginilah yang telah kudengar; oleh sebab itu, cepatlah engkau dan lakukanlah apa yang akan kukatakan kepadamu."

5 Bangunlah engkau dan pergilah ke tempat kawanan domba kita, ambillah bagiku dua ekor anak kambing yang baik, maka aku akan mengambil makanan yang enak untuk ayahmu. Bawalah makanan yang enak itu supaya dimakannya sebelum abangmu pulang dari pemburuan, supaya ayahmu memberkati engkau.

6 Lalu Yakub segera melakukan seperti yang diperintahkan ibunya kepadanya; ia menyediakan makanan yang enak dan menghidangkannya kepada ayahnya, sebelum Esau pulang dari pengejarannya.

7 Lalu Ishak berkata kepada Yakub, "Siapakah engkau, anakku?" Jawabnya, "Akulah Esau, anakmu yang sulung. Aku telah melakukan seperti yang kaukatakan kepadaku. Oleh itu, bangunlah dan makanlah hasil buruanku ini, supaya engkau memberkati aku seperti yang telah kaukatakan kepadaku."

8. Lalu Ishak bangun, makan dan minum, dan hatinya menjadi tenang, lalu ia memberkati Yakub. Kemudian Yakub pergi meninggalkan ayahnya; dan segera setelah Ishak memberkati Yakub dan Yakub pergi meninggalkannya, tiba-tiba Esau datang dari perburuannya dari padang, dan ia juga membuat makanan yang enak dan membawanya kepada ayahnya untuk dimakan dan diberkati.

9 Lalu Ishak berkata kepada Esau, "Siapakah dia yang telah memburu binatang buruan dan membawanya kepadaku sebelum engkau datang, dan yang telah kuberkati?" Esau tahu, bahwa Yakub, saudaranya, telah melakukan hal itu, maka bangkitlah amarah Esau terhadap Yakub, saudaranya, sebab ia telah bertindak demikian kepadanya.

10 Dan Esau berkata, "Bukankah dia tepat disebut Yakub? Kerana dia telah menipu aku dua kali, dia merampas hak kesulunganku dan sekarang dia telah merampas berkatku." Dan Esau menangis dengan sangat; dan ketika Ishak mendengar suara anaknya Esau menangis, Ishak berkata kepada Esau, "Apakah yang dapat kulakukan, anakku? Abangmu datang dengan licik dan merampas berkatmu." Dan Esau membenci saudaranya Yakub oleh karena berkat yang telah diberikan ayahnya kepadanya, dan kemarahannya sangat menyala terhadapnya.

11 Dan Yakub sangat takut kepada saudaranya Esau, lalu dia bangkit dan melarikan diri ke rumah Eber bin Sem, dan dia bersembunyi di sana kerana saudaranya, dan Yakub berumur enam puluh tiga tahun ketika dia pergi dari tanah Kanaan dari Hebron, dan Yakub bersembunyi di rumah Eber selama empat belas tahun kerana saudaranya Esau,

dan dia di sana terus belajar jalan-jalan Tuhan dan perintah-perintah-Nya.

12. Dan ketika Esau melihat bahwa Yakub telah melarikan diri dan terlepas darinya, dan bahwa Yakub telah dengan licik memperoleh berkat itu, maka Esau sangat berdukacita, dan dia juga merasa sedih terhadap ayah dan ibunya; dan dia juga bangkit dan mengambil isterinya dan pergi meninggalkan ayah dan ibunya ke tanah Seir, dan dia tinggal di sana; dan Esau melihat di sana seorang wanita dari antara anak-anak perempuan Het yang bernama Bosmat, putri Elon orang Het, dan dia mengambilnya sebagai isteri selain isteri pertamanya, dan Esau menamainya Ada, mengatakan bahwa berkat itu telah berlalu darinya pada waktu itu.

13 Esau diam di tanah Seir selama enam bulan tanpa berjumpa dengan ayah dan ibunya. Sesudah itu Esau mengambil isteri-isterinya dan bangkitlah ia lalu kembali ke tanah Kanaan. Esau menempatkan kedua isterinya di rumah ayahnya di Hebron.

14 Dan isteri-isteri Esau menyusahkan dan membangkitkan amarah Ishak dan Ribka dengan perbuatan mereka, kerana mereka tidak berjalan di jalan Tuhan, tetapi menyembah dewa-dewa ayah mereka yang diperbuat daripada kayu dan batu seperti yang diajarkan ayah mereka, dan mereka lebih jahat daripada ayah mereka.

15 Lalu mereka mengikut keinginan hati mereka yang jahat, mereka mempersembahkan korban dan membakar korban kepada para Baal, sehingga Ishak dan Ribka menjadi bosan dengan mereka.

16 Lalu kata Ribka: "Aku telah jemu hidup karena perempuan-perempuan Het itu. Jika Yakub mengambil isteri dari antara perempuan-perempuan Het seperti ini, yang termasuk perempuan-perempuan negeri ini, apakah gunanya hidup bagiku?"

17 Pada masa itu, Ada, isteri Esau, mengandung, lalu melahirkan seorang anak lelaki baginya. Esau menamakan anak yang lahir baginya itu Elifas. Esau berumur enam puluh lima tahun ketika perempuan itu melahirkannya.

18 Dan Ismael, anak Abraham, meninggal dunia pada masa itu, pada tahun keenam puluh empat kehidupan Yakub, dan seluruh umur Ismael adalah seratus tiga puluh tujuh tahun, lalu dia meninggal dunia.

19 Apabila Ishak mendengar bahawa Ismael telah mati, dia berkabung untuknya, dan Ishak meratapinya berhari-hari lamanya.

20 Dan pada akhir empat belas tahun Yakub tinggal di rumah Eber, Yakub ingin berjumpa dengan ayah dan ibunya, dan Yakub datang ke rumah ayah dan ibunya di Hebron, dan Esau pada masa itu telah melupakan apa yang telah dilakukan Yakub kepadanya dengan mengambil berkat itu daripadanya pada masa itu.

21 Apabila Esau melihat Yakub datang kepada ayah dan ibunya, dia teringat apa yang telah dilakukan Yakub kepadanya, lalu dia menjadi sangat marah terhadap Yakub dan berusaha membunuhnya.

22 Ishak, anak Abraham, telah tua dan lanjut usia. Esau berkata, "Sekarang, masa ayahku akan mati, dan apabila dia mati, aku akan membunuh saudaraku Yakub."

23 Setelah Ribka diberitahukan hal itu, ia segera menyuruh memanggil Yakub, anaknya, dan berkata kepadanya, "Bangunlah, pergilah dan larilah ke Haran, kepada saudaraku Laban, dan tinggallah di sana beberapa waktu lamanya, sampai kemarahan saudaramu itu surut dari padamu, dan kemudian engkau akan kembali."

24 Lalu Ishak memanggil Yakub dan berkata kepadanya, "Janganlah engkau mengambil isteri dari antara anak-anak perempuan Kanaan, kerana beginilah Abraham, bapa kita, memerintahkan kita menurut firman Tuhan yang telah diperintahkan-Nya kepadanya, firman-Nya: Kepada keturunanmu akan Kuberikan negeri ini; jika anak-anakmu memelihara perjanjian-Ku yang telah Kubuat dengan engkau, maka Aku juga akan menepati kepada anak-anakmu apa yang telah Kufirmankan kepadamu dan Aku tidak akan meninggalkan mereka."

25 Oleh sebab itu, anakku, dengarkanlah perkataanku, segala yang akan kuperintahkan kepadamu, janganlah mengambil isteri dari antara perempuan-perempuan Kanaan. Bersiaplah, pergilah ke Haran, ke rumah Betuel, ayah ibumu, dan ambillah dari sana seorang isteri dari antara anak-anak perempuan Laban, saudara ibumu.

26 Oleh itu, berhati-hatilah supaya engkau jangan melupakan TUHAN, Allahmu, dan segala jalan-Nya di negeri yang akan kautujui, dan supaya engkau jangan bergaul dengan penduduk negeri itu dan mengejar kesia-siaan serta meninggalkan TUHAN, Allahmu.

27 Tetapi apabila engkau sampai ke negeri itu dan beribadahlah kepada TUHAN di sana, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri dari jalan yang telah Kuperintahkan kepadamu dan yang telah kaupelajari.

28 Dan semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mengaruniakan kepadamu rahmat di mata penduduk bumi, sehingga engkau boleh mengambil di sana seorang isteri menurut pilihanmu, seorang yang baik dan jujur dalam jalan Tuhan.

29 Dan semoga Tuhan memberikan kepadamu dan kepada keturunanmu berkat ayahmu Abraham, dan membuatmu beranak cucu dan bertambah banyak, dan semoga engkau menjadi sejumlah besar bangsa di negeri yang engkau pergi, dan semoga Tuhan mengembalikan engkau ke negeri ini, tanah tempat tinggal ayahmu, dengan anak-anak dan kekayaan yang besar, dengan sukacita dan kegembiraan.

30 Setelah Ishak selesai berpesan kepada Yakub dan memberkatinya, Ishak memberinya banyak hadiah, bersama-sama dengan perak dan emas, lalu menyuruhnya pergi. Yakub menuruti kata ayah dan ibunya, lalu mencium mereka, lalu berangkatlah ia dan pergi ke Padan-Aram. Yakub berumur tujuh puluh tujuh tahun ketika ia keluar dari tanah Kanaan dari Bersyeba.

31 Ketika Yakub pergi ke Haran, Esau memanggil anaknya Elifas, lalu berkata secara rahsia kepadanya, "Sekarang, cepatlah, ambillah pedangmu di tanganmu, kejarlah Yakub, lalulah berjalan di depannya di jalan, dan sembunyikanlah dia, dan bunuhlah dia dengan pedangmu di salah satu gunung, dan ambillah semua miliknya dan kembalilah."

32 Elifas anak Esau ialah seorang yang lincah dan mahir menggunakan panah seperti yang diajarkan oleh ayahnya kepadanya; dia seorang pemburu yang terkenal di padang dan seorang yang gagah berani.

33 Elifaz melakukan seperti yang diperintahkan ayahnya kepadanya. Elifaz pada waktu itu berumur tiga belas tahun. Lalu Elifaz bersiap dan pergi membawa sepuluh orang saudara ibunya bersamanya, lalu mengejar Yakub.

34 Lalu dia mengikuti Yakub dengan teliti, dan dia mengintainya di sempadan tanah Kanaan, di seberang kota Sikhem.
35 Yakub melihat Elifaz dan orang-orangnya mengejarnya, dan Yakub berdiri di tempat yang ditujunya itu, untuk mengetahui apa yang terjadi, kerana dia tidak mengetahui perkara itu; lalu Elifaz menghunus pedangnya dan dia terus maju, dia dan orang-orangnya, menuju Yakub; dan Yakub berkata kepada mereka, "Apa yang terjadi dengan kamu sehingga kamu datang ke sini, dan apa maksud kamu mengejar dengan pedangmu?"
36. Elifaz datang mendekati Yakub dan dia menjawab dan berkata kepadanya, "Demikianlah yang diperintahkan oleh ayahku, dan sekarang aku tidak akan menyimpang dari perintah yang diberikan ayahku kepadaku; dan ketika Yakub melihat bahwa Esau telah berbicara kepada Elifaz untuk menggunakan kekerasan, Yakub kemudian mendekati dan memohon kepada Elifaz dan orang-orangnya, katanya kepadanya,
37 Lihatlah semua yang aku miliki dan yang diberikan oleh ayah dan ibuku kepadaku, ambillah untukmu dan pergilah dariku, dan jangan bunuh aku, dan semoga perkara ini dianggap sebagai suatu kebenaran bagimu.
38 Dan Tuhan membuat Yakub mendapat kasih karunia di mata Elifaz bin Esau, dan orang-orangnya, dan mereka mendengarkan perkataan Yakub, dan mereka tidak membunuhnya. Elifaz dan orang-orangnya mengambil semua milik Yakub bersama-sama dengan perak dan emas yang dibawanya dari Bersyeba; mereka tidak meninggalkan apa-apa untuknya.
39 Lalu Elifas dan orang-orangnya pergi meninggalkannya dan kembali kepada Esau di Bersyeba, dan mereka menceritakan kepadanya semua yang telah terjadi kepada mereka tentang Yakub, dan mereka memberikan kepadanya semua yang telah mereka rampas dari Yakub.
40 Maka marahlah Esau kepada Elifas, anaknya, dan kepada orang-orangnya yang bersama-sama dengan dia, sebab mereka tidak membunuh Yakub.
41 Dan mereka menjawab dan berkata kepada Esau, "Kerana Yakub memohon kepada kami dalam hal ini agar tidak membunuhnya, rasa kasihan kami terpancar kepadanya, dan kami mengambil semua miliknya dan membawanya kepadamu; dan Esau mengambil semua perak dan emas yang telah diambil Elifas dari Yakub dan dia menyimpannya di rumahnya."
42 Pada waktu itu, Esau melihat, bahwa Ishak telah memberkati Yakub dan telah memberinya perintah: "Janganlah engkau mengambil isteri dari antara perempuan Kanaan, dan bahwa perempuan Kanaan itu jahat di mata Ishak dan Ribka,
43 Kemudian pergilah ia ke rumah Ismael, bapa saudaranya, dan selain isteri-isterinya yang lebih tua, ia mengambil Makhlat, anak perempuan Ismael, saudara perempuan Nebayot, untuk menjadi isterinya.

BAB 30

1 Dan Yakub pergi meneruskan perjalanannya ke Haran, dan dia sampai ke gunung Moria, dan dia bermalam di sana sepanjang malam dekat kota Luz; dan Tuhan menampakkan diri di sana kepada Yakub pada malam itu, dan Dia berfirman kepadanya, Akulah Tuhan, Allah Abraham dan Allah Ishak, ayahmu; tanah tempat engkau berbaring akan Aku berikan kepadamu dan kepada keturunanmu.
2 Dan lihatlah, Aku menyertai engkau dan akan melindungi engkau ke mana pun engkau pergi, dan Aku akan melipatgandakan keturunanmu seperti bintang di langit, dan Aku akan membuat semua musuhmu jatuh di hadapanmu; dan apabila mereka berperang melawan engkau, mereka tidak akan mengalahkan engkau, dan Aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini dengan sukacita, dengan anak-anak, dan dengan kekayaan yang besar.
3 Lalu Yakub terjaga dari tidurnya dan dia sangat bersukacita atas penglihatan yang telah dilihatnya; lalu dia menamai tempat itu Betel.
4 Dan Yakub bangun dari tempat itu dengan penuh kegembiraan, dan ketika dia berjalan, kakinya terasa ringan baginya karena sukacita, dan dia pergi dari sana ke negeri anak-anak Timur, dan dia kembali ke Haran dan dia duduk di dekat perigi gembala.
5 Di sana dia bertemu dengan beberapa orang; dia pergi dari Haran untuk menggembalakan ternak mereka, lalu Yakub bertanya kepada mereka, dan mereka berkata, "Kami dari Haran."
6 Lalu ia berkata kepada mereka: "Kenalkah kamu Laban, anak Nahor?" Jawab mereka: "Kami kenal dia, dan lihatlah, anak perempuannya Rahel sedang datang untuk menggembalakan kambing domba ayahnya."
7 Sementara ia masih bercakap dengan mereka, datanglah Rahel, anak perempuan Laban, untuk menggembalakan kambing domba ayahnya, sebab dialah gembala.
8 Ketika Yakub melihat Rahel, anak perempuan Laban, saudara ibunya, berlarilah ia menciumnya, lalu menangislah ia dengan suara yang nyaring.
9 Lalu Yakub memberitahu Rahel bahawa dia anak Ribka, saudara ayahnya. Lalu berlarilah Rahel memberitahu ayahnya, tetapi Yakub terus menangis kerana dia tidak membawa apa-apa untuk dibawa ke rumah Laban.
10 Ketika Laban mendengar bahawa Yakub, anak saudaranya, telah datang, berlarilah ia menciumnya dan memeluknya. Dia membawanya masuk ke dalam rumah, memberinya roti, lalu Laban makan.
11 Kemudian Yakub menceritakan kepada Laban apa yang telah dilakukan oleh Esau, abangnya, kepadanya, dan apa yang telah dilakukan oleh Elifas, anaknya, kepadanya di jalan.
12 Yakub tinggal di rumah Laban selama sebulan, dan Yakub makan dan minum di rumah Laban. Kemudian berkatalah Laban kepada Yakub: "Beritahulah aku berapa upahmu, sebab bagaimana engkau dapat bekerja kepadaku dengan cuma-cuma?"
13 Laban tidak mempunyai anak lelaki tetapi hanya anak perempuan, dan isteri-isteri serta hamba-hamba perempuannya yang lain masih mandul pada masa itu; dan inilah nama-nama anak perempuan Laban yang dilahirkan oleh isterinya, Adinah, baginya; nama yang lebih tua ialah Lea dan nama yang lebih muda ialah Rahel; dan Lea bermata lembut, tetapi Rahel cantik dan berwajah indah, dan Yakub mencintainya.

14 Lalu berkatalah Yakub kepada Laban, "Aku akan bekerja kepadamu tujuh tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel, anakmu yang lebih muda." Laban bersetuju untuk itu, dan Yakub bekerja kepada Laban selama tujuh tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel, anaknya.

15 Dalam tahun kedua Yakub tinggal di Haran, iaitu dalam tahun ketujuh puluh sembilan kehidupan Yakub, dalam tahun itu juga matilah Eber anak Sem. Dia berumur empat ratus enam puluh empat tahun ketika dia mati.

16 Apabila Yakub mendengar bahawa Eber telah mati, dia sangat berdukacita, dan dia meratapi dan berkabung selama beberapa hari.

17 Pada tahun ketiga Yakub tinggal di Haran, Bosmat, anak perempuan Ismael, isteri Esau, melahirkan seorang anak lelaki baginya, lalu Esau menamakannya Rehuel.

18 Dan pada tahun keempat Yakub tinggal di rumah Laban, Tuhan melawat Laban dan mengingatnya kerana Yakub, dan anak-anak lelaki dilahirkan baginya, dan anak sulungnya ialah Beor, anak keduanya ialah Alib, dan anak ketiga ialah Chorash.

19 Dan Tuhan mengaruniakan Laban kekayaan dan kehormatan, anak-anak lelaki dan perempuan, dan orang itu menjadi sangat kaya dengan Yakub.

20 Pada masa itu, Yakub melayani Laban dalam segala macam pekerjaan, baik di rumah mahupun di ladang, dan berkat Tuhan ada dalam semua milik Laban, baik di rumah mahupun di ladang.

21 Pada tahun kelima, matilah Yehudith, anak perempuan Beeri, isteri Esau, di tanah Kanaan. Ia tidak mempunyai anak lelaki, hanya anak perempuan.

22 Inilah nama-nama anak-anak perempuannya yang dilahirkannya bagi Esau: nama yang lebih tua ialah Marzit dan nama yang lebih muda ialah Puit.

23 Setelah Yehudith mati, Esau bangkit dan pergi ke Seir untuk berburu di padang, seperti biasa, dan Esau tinggal di tanah Seir untuk waktu yang lama.

24 Pada tahun keenam, Esau mengambil Ahlibama, anak perempuan Zebeon, orang Hewi, untuk menjadi isterinya, di samping isteri-isterinya yang lain. Esau membawanya ke tanah Kanaan.

25 Maka Ahlibama mengandung dan melahirkan bagi Esau tiga orang anak laki-laki, iaitu Yeush, Yaalan dan Korah.

26 Pada masa itu, di tanah Kanaan, ada pertengkaran antara para gembala Esau dan para gembala penduduk tanah Kanaan, sebab ternak dan harta benda Esau terlalu banyak baginya untuk tinggal di tanah Kanaan, di rumah ayahnya, dan tanah Kanaan tidak dapat menampungnya karena ternaknya.

27 Ketika Esau melihat bahawa perbalahannya semakin meningkat dengan penduduk tanah Kanaan, ia bangkit dan membawa isteri-isterinya, anak-anak lelakinya dan anak-anak perempuannya, dan semua harta bendanya, ternak yang dimilikinya, dan semua harta bendanya yang telah diperolehnya di tanah Kanaan, lalu ia pergi meninggalkan penduduk tanah itu ke tanah Seir. Dan Esau dan semua harta bendanya tinggal di tanah Seir.

28 Tetapi dari semasa ke semasa Esau akan pergi berjumpa dengan ayah dan ibunya di tanah Kanaan, lalu Esau berkahwin campur dengan orang Hori, lalu dia memberikan anak-anak perempuannya kepada anak-anak lelaki Seir, orang Hori itu.

29 Dan dia memberikan anak perempuan sulungnya, Marzit, kepada Anah, anak Zebeon, saudara isterinya, dan Puit diberikannya kepada Azar, anak Bilhan, orang Hori itu. Dan Esau tinggal di pegunungan, dia dan anak-anaknya, dan mereka beranak cucu dan bertambah banyak.

BAB 31

1 Pada tahun ketujuh, setelah selesai pekerjaan Yakub yang melayani Laban, berkatalah Yakub kepada Laban, "Berikanlah isteriku, sebab hari-hari pekerjaanku telah genap." Laban berbuat demikian, lalu Laban dan Yakub mengumpulkan semua orang di tempat itu dan mereka mengadakan perjamuan.

2 Pada waktu petang Laban datang ke rumah itu, dan selepas itu Yakub datang ke sana bersama-sama orang-orang yang menghadiri pesta itu, lalu Laban memadamkan semua lampu yang ada di dalam rumah itu.

3 Lalu berkatalah Yakub kepada Laban, “Mengapa engkau berbuat demikian kepada kami?” Laban menjawab, “Begitulah kebiasaan kami di negeri ini.”

4 Kemudian Laban membawa Lea, anak perempuannya, kepada Yakub. Yakub menghampirinya. Yakub tidak tahu bahawa Lea itu anaknya.

5Laban memberikan Lea, hambanya perempuan, kepada Zilpa, menjadi hambanya.

6 Semua orang yang hadir di pesta itu tahu apa yang telah dilakukan Laban kepada Yakub, tetapi mereka tidak memberitahukan hal itu kepada Yakub.

7 Dan semua jiran datang ke rumah Yakub pada malam itu, lalu mereka makan, minum, bersukacita, dan bermain di hadapan Lea dengan rebana, dan dengan tarian, dan mereka menjawab di hadapan Yakub, Heleah, Heleah.

8 Yakub mendengar kata-kata mereka tetapi tidak memahami maksudnya, tetapi dia menyangka demikianlah kebiasaan mereka di negeri ini.

9 Dan jiran-jiran itu mengatakan kata-kata ini di hadapan Yakub pada waktu malam, dan semua lampu yang ada di dalam rumah yang dimiliki Laban pada malam itu dipadamkan.

10 Keesokan harinya, ketika fajar menyingsing, Yakub berpaling kepada isterinya dan dia melihat, ternyata Lealah yang sedang berbaring di pangkuannya. Yakub berkata, "Lihatlah sekarang aku tahu apa yang dikatakan tetangga-tetangga tadi malam, Heleah," kata mereka, dan aku tidak mengetahuinya.

11 Lalu Yakub memanggil Laban dan berkata kepadanya: "Apakah yang telah kauperbuat kepadaku? Sesungguhnya aku telah bekerja kepadamu untuk mendapatkan Rahel, mengapakah engkau menipu aku dan memberikan Lea kepadaku?"

12 Laban menjawab Yakub: "Bukan kebiasaan di tempat kami ini mengawinkan adiknya lebih dahulu daripada yang sulung. Oleh itu, jika engkau ingin mengambil adiknya juga, ambillah dia sebagai ganti pekerjaan yang akan engkau kerjakan kepadaku tujuh tahun lagi."

13 Yakub berbuat demikian, dan dia juga mengambil Rahel sebagai isterinya, dan dia bekerja untuk Laban tujuh tahun lagi. Yakub juga menghampiri Rahel, dan dia lebih mengasihi Rahel daripada Lea, lalu Laban memberikan Bilha, hambanya, kepadanya sebagai hamba perempuan.

14 Ketika TUHAN melihat, bahwa Lea dibenci, TUHAN membuka kandungannya, lalu ia mengandung dan melahirkan empat orang anak laki-laki untuk Yakub pada waktu itu.

15 Inilah nama-nama mereka: Ruben, Simeon, Lewi dan Yehuda. Sesudah itu ia berhenti melahirkan.

16 Pada masa itu Rahel mandul dan dia tidak mempunyai anak. Rahel iri hati kepada kakaknya Lea. Apabila Rahel melihat bahawa dia tidak melahirkan anak bagi Yakub, dia mengambil hamba perempuannya Bilha, dan dia melahirkan dua orang anak lelaki kepada Yakub, Dan dan Naftali.

17 Ketika Lea melihat, bahwa ia telah berhenti melahirkan anak, diambilnyalah Zilpa, hambanya, dan diberikannya kepada Yakub menjadi isterinya. Yakub juga menghampiri Zilpa, dan perempuan itu melahirkan dua orang anak laki-laki untuk Yakub, Gad dan Asyer.

18 Lea mengandung lagi dan melahirkan Yakub pada masa itu dua orang anak lelaki dan seorang anak perempuan. Inilah nama mereka: Isakhar, Zebulon, dan Dinah, saudara perempuan mereka.

19 Pada masa itu Rahel masih mandul. Pada waktu itu Rahel berdoa kepada TUHAN, katanya: "Ya TUHAN Allah, ingatlah aku dan kunjungilah aku, sebab sekarang suamiku akan menolak aku, sebab aku tidak melahirkan anak baginya."

20 Sekarang, ya Tuhan Allah, dengarkanlah permohonanku di hadapan-Mu, dan lihatlah penderitaanku, dan berikanlah kepadaku anak-anak seperti salah seorang hamba perempuan, supaya aku tidak lagi menanggung celaku.

21 Maka Allah mendengarnya dan membuka kandungannya. Maka mengandunglah Rahel, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Katanya: "TUHAN telah menghapuskan aibku." Lalu ia menamai anak itu Yusuf, katanya: "Semoga TUHAN menambahkan seorang anak laki-laki lagi kepadaku." Yakub berumur sembilan puluh satu tahun ketika ia melahirkan anak itu.

22 Pada masa itu, Ribka, ibu Yakub, menyuruh Debora, anak perempuan Us, pengasuhnya, dan dua orang hamba Ishak kepada Yakub.

23 Dan mereka sampai kepada Yakub di Haran dan berkata kepadanya, Ribka telah menyuruh kami kepadamu supaya engkau kembali ke rumah ayahmu ke tanah Kanaan; dan Yakub mendengarkan mereka dalam apa yang telah dikatakan ibunya.

24 Pada masa itu, tujuh tahun lagi Yakub berkhidmat kepada Laban untuk mendapatkan Rahel telah genap, dan pada akhir empat belas tahun dia tinggal di Haran, Yakub berkata kepada Laban, "Berikan aku isteri-isteriku dan izinkan aku pergi, supaya aku boleh pergi ke negeriku, kerana lihatlah, ibuku telah menyuruh aku dari tanah Kanaan supaya aku kembali ke rumah ayahku."

25 Lalu kata Laban kepadanya: "Janganlah kiranya demikian; jika aku telah mendapat kasihmu, janganlah tinggalkan aku. Tetapkanlah upahmu, maka aku akan memberikannya dan aku akan tinggal bersamaku."

26 Lalu Yakub berkata kepadanya, "Inilah upah yang harus kauberikan kepadaku: hari ini aku akan melalui semua kawanan dombamu dan mengasingkan dari situ setiap anak domba yang berbintik-bintik dan berbelang-belang dan yang berwarna coklat di antara domba-domba dan di antara kambing-kambing, dan jika engkau mau melakukan hal ini untukku, aku akan kembali dan menggembalakan kawanan dombamu dan memelihara mereka seperti semula."

27 Laban berbuat demikian. Laban mengambil dari antara kawanan ternaknya segala yang dikatakan Yakub dan memberikannya kepadanya.

28 Yakub meletakkan segala yang dia dapat dari kawanan domba Laban ke tangan anak-anaknya, dan Yakub menggembalakan sisa kawanan domba Laban.

29 Apabila hamba-hamba Ishak yang telah disuruhnya kepada Yakub melihat, bahawa Yakub tidak mahu kembali bersama mereka ke tanah Kanaan kepada bapanya, maka pergilah mereka meninggalkannya dan pulang ke tanah Kanaan.

30 Dan Debora tinggal bersama Yakub di Haran, dan dia tidak kembali bersama hamba-hamba Ishak ke tanah Kanaan, dan Debora tinggal bersama isteri-isteri dan anak-anak Yakub di Haran.

31 Dan Yakub bekerja kepada Laban enam tahun lagi, dan ketika domba-domba itu melahirkan, Yakub mengasingkan dari mereka apa yang berbintik-bintik dan berbintik-bintik, seperti yang telah ditentukannya dengan Laban, dan Yakub melakukannya di rumah Laban selama enam tahun, dan orang itu bertambah banyak dan dia mempunyai ternak, budak perempuan dan budak lelaki, unta, dan keledai.

32 Dan Yakub mempunyai dua ratus ekor lembu, dan lembu-lembunya besar-besaran dan cantik rupanya serta sangat produktif, dan semua keluarga anak-anak manusia ingin mendapatkan beberapa ekor lembu Yakub, kerana lembu-lembu itu sangat makmur.

33 Dan banyak anak manusia datang untuk mendapatkan beberapa kawanan domba Yakub, dan Yakub memberikan kepada mereka seekor domba untuk seorang hamba lelaki atau hamba perempuan atau untuk seekor keldai atau unta, atau apa pun yang Yakub inginkan dari mereka, mereka berikan kepadanya.

34 Dan Yakub memperoleh kekayaan, kehormatan dan harta benda melalui transaksi ini dengan anak-anak manusia, dan anak-anak Laban iri hati kepadanya akan kehormatan ini.

35 Dan kemudian dia mendengar kata-kata anak-anak Laban, katanya, Yakub telah mengambil semua milik ayah kita, dan dari apa yang menjadi milik ayah kita dia memperoleh semua kemuliaan ini.

36 Yakub melihat wajah Laban dan anak-anaknya, dan sungguh, wajah Laban tidak lagi seperti sebelumnya terhadapnya.

37 Dan Tuhan menampakkan diri kepada Yakub pada akhir enam tahun itu, dan berfirman kepadanya, "Bangunlah, keluarlah dari negeri ini, dan kembalilah ke negeri tempat kelahiranmu dan Aku akan menyertai engkau."

38 Pada waktu itu Yakub bersiap dan menaiki anak-anaknya, isteri-isterinya, dan semua miliknya di atas unta, lalu ia berangkat pergi ke tanah Kanaan, kepada ayahnya, Ishak.

39 Laban tidak tahu, bahawa Yakub telah pergi meninggalkannya, kerana pada hari itu Laban sedang menggunting bulu domba.

40 Dan Rahel mencuri patung-patung ayahnya, lalu mengambilnya dan menyembunyikannya di atas unta tempat dia duduk, lalu dia pergi.

41 Dan beginilah cara patung-patung itu; dengan mengambil seorang lelaki yang merupakan anak sulung dan menyembelihnya dan mencabut rambut dari kepalanya, dan mengambil garam dan mengasinkan kepalanya dan mengurapinya dengan minyak, kemudian mengambil sebiji tablet tembaga kecil atau sebiji tablet emas dan menuliskan nama di atasnya, dan meletakkan tablet itu di bawah lidahnya, dan mengambil kepala dengan tablet di bawah lidah dan meletakkannya di dalam rumah, dan menyalakan lampu di hadapannya dan sujud kepadanya.

42 Dan pada saat mereka tunduk kepadanya, ia berbicara kepada mereka dalam segala hal yang mereka minta daripadanya, melalui kuasa nama yang tertulis di dalamnya.

43 Dan ada yang membuatnya dalam patung-patung manusia, daripada emas dan perak, dan pergi kepada mereka pada masa yang diketahui oleh mereka, dan patung-patung itu menerima pengaruh bintang-bintang, dan memberitahu mereka perkara-perkara masa depan, dan dengan cara inilah patung-patung itu dicuri oleh Rachel daripada bapanya.

44 Dan Rahel mencuri patung-patung ayahnya itu, supaya Laban tidak tahu melalui patung-patung itu ke mana Yakub telah pergi.

45. Laban pulang ke rumah dan bertanya tentang Yakub dan keluarganya, tetapi dia tidak ditemui. Laban mencari patung-patungnya untuk mengetahui ke mana Yakub pergi, tetapi tidak dapat menemukannya. Dia pergi ke beberapa patung lain, dan dia bertanya kepada patung-patung itu dan mereka memberitahunya bahawa Yakub telah melarikan diri darinya ke tanah Kanaan, milik ayahnya.

46 Kemudian Laban bangkit dan membawa saudara-saudaranya dan semua hambanya, lalu dia pergi mengejar Yakub, dan dia menyusulnya di pegunungan Gilead.

47 Lalu Laban berkata kepada Yakub, "Apakah yang telah kaulakukan kepadaku, sehingga engkau melarikan diri dan menipu aku, dan membawa anak-anak perempuanku dan anak-anak lelaki mereka sebagai tawanan pedang?"

48 Dan engkau tidak membiarkan aku mencium mereka dan membiarkan mereka pergi dengan sukacita, malah engkau mencuri dewa-dewaku lalu pergi.

49 Lalu Yakub menjawab Laban, katanya: "Kerana aku takut jangan-jangan engkau mengambil anak-anak perempuanmu dengan paksa dari padaku; sekarang, sesiapa yang engkau dapati di antara dewa-dewamu, ia harus mati."

50 Laban mencari patung-patung itu dan memeriksa semua khemah dan perabot Yakub, tetapi ia tidak menemukannya.

51 Lalu berkatalah Laban kepada Yakub, "Kita akan membuat perjanjian bersama dan itu akan menjadi kesaksian antara aku dan engkau; jika engkau menganiaya anak-anakku perempuan, atau mengambil isteri lain selain anak-anakku perempuan, maka Allah pun akan menjadi saksi antara aku dan engkau dalam perkara ini."

52 Lalu mereka mengambil batu dan membuat timbunan batu. Kata Laban: "Timbunan batu ini menjadi saksi antara aku dan engkau." Itulah sebabnya ia menamai timbunan batu itu Gilead.

53 Dan Yakub dan Laban mempersembahkan korban di atas gunung, dan mereka makan di sana di dekat timbunan itu, dan mereka bermalam di gunung itu sepanjang malam. Laban bangun pagi-pagi, lalu menangis bersama anak-anak perempuannya dan mencium mereka, lalu pulang ke tempat tinggalnya.

54 Lalu ia segera menyuruh anaknya, Beor, yang berumur tujuh belas tahun, pergi bersama Abichorof bin Uz bin Nahor, dan bersama-sama mereka ada sepuluh orang.

55 Lalu mereka bergegas pergi dan berjalan di jalan mendahului Yakub, dan mereka sampai melalui jalan lain ke tanah Seir.

56 Lalu sampailah mereka kepada Esau dan berkata kepadanya: "Beginilah kata saudaramu dan saudaramu, Laban anak Betuel, saudara ibumu:

57 Pernahkah engkau mendengar apa yang telah dilakukan oleh Yakub, saudaramu, kepadaku, yang pertama kali datang kepadaku dalam keadaan telanjang dan bugil, lalu aku pergi menemuinya, dan membawanya ke rumahku dengan penuh hormat, dan aku menjadikannya besar, dan aku memberikan kepadanya dua anak perempuanku sebagai isteri dan juga dua orang hamba perempuanku.

58 Dan Tuhan memberkati dia oleh sebab aku, dan dia bertambah banyak dan mempunyai anak-anak lelaki, anak-anak perempuan dan hamba-hamba perempuan.

59 Dia juga mempunyai banyak kawanan domba dan lembu, unta dan keldai, juga perak dan emas yang melimpah ruah; dan apabila dia melihat bahawa kekayaannya bertambah, dia meninggalkan aku sementara aku pergi menggunting bulu dombaku, lalu dia bangkit dan melarikan diri secara rahsia.

60 Dan dia mengangkat isteri-isteri dan anak-anaknya ke atas unta, dan dia membawa pergi semua ternak dan harta bendanya yang diperolehnya di tanahku, dan dia mengangkat wajahnya untuk pergi kepada ayahnya Ishak, ke tanah Kanaan.

61 Dan dia tidak membenarkan aku mencium anak-anak perempuanku dan anak-anak mereka, dan dia membawa anak-anak perempuanku sebagai tawanan yang ditawan dengan pedang, dan dia juga mencuri dewa-dewaku dan dia melarikan diri.

62 Dan sekarang Aku telah meninggalkan dia di gunung sungai Yabuk, dia dan segala miliknya; dia tidak kekurangan apa-apa.

63 Jika engkau ingin pergi kepadanya, pergilah dan di sanalah engkau akan menemuinya, dan engkau dapat berbuat kepadanya sekehendak hatimu." Lalu datanglah utusan-utusan Laban dan memberitahukan segala hal itu kepada Esau.

64 Esau mendengar segala perkataan utusan Laban itu, lalu bangkitlah amarahnya terhadap Yakub. Ia teringat akan kebencian Laban, dan kemarahannya berkobar-kobar dalam dirinya.

65 Esau bergegas membawa anak-anaknya, hamba-hambanya, dan jiwa-jiwa keluarganya, enam puluh orang, lalu ia pergi dan mengumpulkan semua bani Seir, orang Hori, dan rakyat mereka, tiga ratus empat puluh orang, dan membawa seluruh empat ratus orang ini yang berjumlah empat ratus orang dengan pedang terhunus, lalu ia pergi kepada Yakub untuk membunuhnya.

66 Dan Esau membahagikan bilangan ini kepada beberapa bahagian, dan dia mengambil enam puluh orang lelaki dari anak-anaknya dan hamba-hambanya dan jiwa-jiwa isi rumahnya sebagai satu kepala, dan menyerahkan mereka untuk menjaga Elifaz, anak sulungnya.

67 Dan kepala-kepala yang selebihnya diserahkannya kepada pemeliharaan keenam anak lelaki Seir, orang Hori itu, dan setiap orang diangkatnya atas generasi dan anak-anaknya.

68 Dan seluruh perkhemahan ini pergi sebagaimana adanya, dan Esau pergi di antara mereka menuju Yakub, dan dia memimpin mereka dengan cepat.

69 Kemudian berangkatlah utusan-utusan Laban meninggalkan Esau dan pergi ke tanah Kanaan, lalu sampailah mereka ke rumah Ribka, ibu Yakub dan Esau.

70 Dan mereka memberitahunya, katanya, "Lihatlah, anakmu Esau telah pergi melawan saudaranya Yakub bersama empat ratus orang, kerana dia mendengar bahawa dia akan datang, dan dia telah pergi untuk berperang dengannya, dan untuk mengalahkannya dan untuk merampas semua yang dimilikinya."

71 Lalu Ribka segera menyuruh tujuh puluh dua orang hamba Ishak untuk menemui Yakub di jalan, kerana katanya, "Mungkin Esau akan berperang di jalan apabila dia bertemu dengannya."

72. Dan para utusan ini pergi menemui Yakub, dan mereka bertemu dengannya di jalan sungai di seberang sungai Yabuk, dan Yakub berkata ketika dia melihat mereka, "Perkhemahan ini ditakdirkan untukku dari Tuhan," dan Yakub menamai tempat itu Makhnayim.

73 Yakub mengenali semua keluarga ayahnya, lalu dia mencium dan memeluk mereka lalu datang bersama mereka. Yakub bertanya kepada mereka tentang ayah dan ibunya, dan mereka berkata, "Mereka baik-baik saja."

74 Dan utusan-utusan ini berkata kepada Yakub, "Ribka, ibumu, telah menyuruh kami kepadamu, katanya: "Hai anakku, aku telah mendengar bahawa saudaramu Esau telah keluar melawan engkau di jalan bersama-sama dengan orang-orang dari bani Seir, orang Hori itu."

75 Oleh itu, anakku, dengarkanlah suaraku dan pertimbangkanlah dengan nasihatmu apa yang akan kamu lakukan, dan apabila dia datang kepadamu, berdoalah kepadanya, dan janganlah berkata-kata dengan terburu-buru kepadanya, dan berikanlah kepadanya hadiah dari apa yang kamu miliki, dan dari apa yang telah dikurniakan Tuhan kepadamu.

76 Dan apabila dia bertanya kepadamu tentang urusanmu, janganlah kau sembunyikan apa-apa daripadanya, mungkin dia akan berpaling daripada kemarahannya terhadapmu dan dengan itu engkau akan menyelamatkan jiwamu, engkau dan semua milikmu, kerana adalah menjadi tugasmu untuk menghormatinya, kerana dia adalah abang sulungmu.

77 Ketika Yakub mendengar kata-kata ibunya yang telah dikatakan oleh para utusan itu kepadanya, Yakub meninggikan suaranya dan menangis dengan sedih, lalu melakukan seperti yang diperintahkan ibunya kepadanya.

BAB 32

1 Pada waktu itu Yakub mengirim utusan kepada saudaranya Esau ke tanah Seir, dan dia mengucapkan kata-kata permohonan kepadanya.

2 Lalu ia memberi perintah kepada mereka: "Beginilah kamu katakan kepada tuanku, kepada Esau: Beginilah kata hambamu Yakub: Janganlah tuanku menyangka bahawa berkat ayahku yang telah diberkatinya kepadaku telah memberi manfaat kepadaku."

3 Sebab aku telah tinggal bersama Laban selama dua puluh tahun ini, dan dia menipu aku dan mengubah upahku sepuluh kali, seperti yang telah diceritakan kepada tuanku.

4 Dan aku melayaninya di rumahnya dengan sangat susah payah, dan kemudian Tuhan melihat kesengsaraanku, kerja kerasku dan pekerjaan tanganku, dan Dia membuat aku menemukan rahmat dan perkenan di hadapan-Nya.

5 Dan selepas itu, melalui rahmat dan kebaikan Tuhan yang besar, aku memperoleh lembu, keldai, dan ternakan, dan hamba lelaki dan hamba perempuan.

6 Dan sekarang aku akan pulang ke tanah airku dan ke rumahku kepada ayah dan ibuku, yang berada di tanah Kanaan; dan aku telah menyuruh orang memberitahukan semuanya ini kepada tuanku supaya aku mendapat kasih sayang di hadapan tuanku, supaya ia tidak menyangka bahawa aku telah memperoleh kekayaan dengan sendirinya, atau bahawa berkat yang diberkati ayahku kepadaku telah memberi manfaat kepadaku.

7. Dan utusan-utusan itu pergi kepada Esau, dan menemukannya di perbatasan tanah Edom yang sedang menuju ke Yakub, dan empat ratus orang dari bani Seir, orang Hori, berdiri dengan pedang terhunus.

8 Lalu utusan-utusan Yakub memberitahu Esau segala perkataan yang telah dikatakan Yakub kepada mereka tentang Esau.

9 Dan Esau menjawab mereka dengan sombong dan menghina, dan berkata kepada mereka, "Sesungguhnya aku telah mendengar dan benar-benar telah diberitahukan kepadaku apa yang telah dilakukan Yakub kepada Laban, yang telah mengangkatnya di dalam rumahnya dan memberikan kepadanya anak-anak perempuannya sebagai isteri, dan dia melahirkan anak-anak lelaki dan perempuan, dan bertambah banyak kekayaan dan kemewahan di rumah Laban melalui hartanya."

10 Dan apabila dia melihat bahawa kekayaannya banyak dan kekayaannya besar, dia melarikan diri dengan semua harta miliknya, dari rumah Laban, dan dia membawa anak-anak perempuan Laban pergi dari hadapan ayah mereka, sebagai tawanan yang ditawan dengan pedang tanpa memberitahunya mengenainya.

11 Bukan sahaja kepada Laban Yakub berbuat demikian, tetapi kepadaku juga dia telah berbuat demikian, dan telah dua kali menipu aku, maka haruskah aku berdiam diri?

12 Oleh itu, hari ini aku datang dengan perkhemahanku untuk menghadapinya, dan aku akan melakukan kepadanya menurut kehendak hatiku.

13. Kemudian utusan-utusan itu kembali kepada Yakub dan berkata kepadanya, "Kami telah sampai kepada saudaramu, kepada Esau, dan kami telah menceritakan segala perkataanmu kepadanya, dan beginilah jawabnya kepada kami, dan lihatlah, dia datang untuk menemuimu dengan empat ratus orang."

14 Maka sekarang, ketahuilah dan lihatlah apa yang harus kaulakukan, dan berdoalah kepada Tuhan untuk melepaskan engkau daripada-Nya.

15 Apabila Yakub mendengar kata-kata abangnya yang telah dikatakannya kepada utusan-utusan Yakub, dia sangat takut dan tertekan.

16 Lalu Yakub berdoa kepada TUHAN, Allahnya, katanya: "Ya TUHAN, Allah nenek moyangku, Abraham dan Ishak, Engkau telah berfirman kepadaku ketika aku pergi meninggalkan rumah ayahku:

17 Akulah TUHAN, Allah nenekmu, Abraham, dan Allah Ishak. Kepadamulah Aku memberikan negeri ini dan keturunanmu yang kemudian daripadamu. Aku akan menjadikan keturunanmu seperti bintang di langit banyaknya, dan engkau akan tersebar ke keempat penjuru langit, dan olehmu dan oleh keturunanmu semua kaum di bumi akan diberkati.

18 Dan Engkau menepati firman-Mu, dan Engkau memberikan kepadaku kekayaan, anak-anak, dan ternak, sebagaimana yang paling kuinginkan hatiku telah Engkau berikan kepada hamba-Mu; Engkau telah memberikan kepadaku semua yang aku minta daripada-Mu, sehingga aku tidak kekurangan apa-apa.

19 Dan kemudian engkau berkata kepadaku, Kembalilah kepada ibu bapamu dan ke tempat kelahiranmu dan aku akan tetap berbuat baik kepadamu.

20 Dan sekarang setelah aku datang, dan engkau telah menyelamatkan aku dari Laban, aku akan jatuh ke tangan Esau yang akan membunuhku, ya, bersama-sama dengan ibu-ibu anak-anakku.

21 Oleh itu, ya TUHAN Allah, bebaskanlah aku juga dari tangan saudaraku Esau, sebab aku sangat takut kepadanya.

22 Dan jika tidak ada kebenaran dalam diri-Ku, lakukanlah demi Abraham dan ayah-Ku Ishak.

23 Kerana aku tahu bahawa melalui kebaikan dan belas kasihan aku telah memperoleh kekayaan ini; oleh itu sekarang aku memohon kepada-Mu agar Engkau menyelamatkan aku pada hari ini dengan kebaikan-Mu dan menjawab doaku.

24. Yakub berhenti berdoa kepada Tuhan, lalu dia membahagikan orang-orang yang bersamanya dengan kawanan domba dan lembu menjadi dua kubu. Dia menyerahkan separuh itu kepada jagaan Damsikh, anak Eliezer, hamba Abraham, untuk satu kubu, bersama anak-anaknya, dan separuh lagi diserahkannya kepada jagaan saudaranya Elianus anak Eliezer, untuk satu kubu bersama anak-anaknya.

25 Lalu ia memerintahkan mereka, katanya, "Jauhilah perkhemahanmu dari jarak yang jauh, dan janganlah terlalu dekat satu sama lain. Jika Esau datang ke perkhemahan yang satu dan mengalahkannya, perkhemahan yang lain yang dari jarak yang jauh akan terlepas darinya."

26 Dan Yakub bermalam di sana pada malam itu, dan sepanjang malam itu dia memberi hamba-hambanya arahan mengenai pasukan dan anak-anaknya.

27 Dan Tuhan mendengar doa Yakub pada hari itu, dan Tuhan kemudian melepaskan Yakub dari tangan Esau, saudaranya.

28 Lalu Tuhan mengutus tiga malaikat dari antara malaikat-malaikat syurga, lalu mereka pergi mendahului Esau dan datang kepadanya.

29 Dan para malaikat ini menampakkan diri kepada Esau dan kaumnya sebagai dua ribu orang, menunggang kuda yang dilengkapi dengan segala macam alat perang, dan mereka muncul di hadapan Esau dan semua orangnya untuk dibahagikan kepada empat perkhemahan, dengan empat ketua di bawah mereka.

30 Dan satu pasukan pergi dan mereka mendapati Esau datang dengan empat ratus orang menuju saudaranya Yakub, dan pasukan ini berlari ke arah Esau dan kaumnya dan menakutkan mereka, dan Esau jatuh dari kudanya dengan ketakutan, dan semua orangnya berpisah darinya di tempat itu, kerana mereka sangat takut.

31 Seluruh perkhemahan itu berteriak mengejar mereka ketika mereka melarikan diri dari Esau, dan semua orang yang gagah berani menjawab, katanya,

32 Sesungguhnya kita ini hamba-hamba Yakub, yang adalah hamba Tuhan, dan siapakah yang dapat melawan kita?" Kata Esau kepada mereka, "Oh, tuanku dan saudaraku Yakub adalah tuanmu, yang telah aku tidak lihat selama dua puluh tahun ini, dan sekarang setelah aku datang untuk berjumpa dengannya hari ini, adakah kamu memperlakukan aku seperti ini?"

33 Dan para malaikat menjawabnya, katanya, "Demi Tuhan yang hidup, jikalau Yakub yang kausebut saudaramu itu bukan, kami tidak akan membiarkan seorang pun yang tinggal darimu dan bangsamu, tetapi hanya kerana Yakub kami tidak akan berbuat apa-apa kepada mereka."

34. Dan perkhemahan ini berlalu dari Esau dan orang-orangnya dan ia pergi, dan Esau dan orang-orangnya telah pergi dari mereka kira-kira satu liga ketika perkhemahan kedua datang ke arahnya dengan segala macam senjata, dan mereka juga melakukan kepada Esau dan orang-orangnya seperti yang telah dilakukan oleh perkhemahan pertama kepada mereka.

35. Dan ketika mereka meninggalkannya untuk meneruskan perjalanan, lihatlah, pasukan ketiga datang ke arahnya dan mereka semua ketakutan, dan Esau jatuh dari kudanya, dan seluruh pasukan itu berteriak, dan berkata, "Sesungguhnya kita ini hamba-hamba Yakub, yang adalah hamba Tuhan, dan siapa yang dapat melawan kita?"

36 Dan Esau menjawab mereka lagi, katanya, "Oh, Yakub, tuanku dan tuanmu, adalah saudaraku, dan selama dua puluh tahun aku tidak melihat wajahnya dan mendengar hari ini bahawa dia akan datang, aku pergi hari ini untuk bertemu dengannya, dan adakah kamu memperlakukan aku seperti ini?"

37 Lalu mereka menjawabnya, katanya: "Demi Tuhan yang hidup, bukankah Yakub saudaramu seperti yang kaukatakan, kami tidak meninggalkan seorang pun dari padamu dan orang-orangmu, tetapi oleh karena Yakub yang kau katakan sebagai saudaramu, kami tidak akan mencampuri urusanmu atau orang-orangmu."

38 Dan pasukan ketiga juga berlalu dari mereka, dan dia masih meneruskan perjalanannya bersama orang-orangnya menuju Yakub, ketika pasukan keempat datang ke arahnya, dan mereka juga melakukan kepadanya dan orang-orangnya seperti yang telah dilakukan oleh yang lain.

39 Apabila Esau melihat kejahatan yang telah dilakukan oleh keempat malaikat itu kepadanya dan orang-orangnya, dia menjadi sangat takut kepada saudaranya Yakub, lalu dia pergi menemuinya dengan damai.

40 Dan Esau menyembunyikan kebenciannya terhadap Yakub, kerana dia takut akan nyawanya kerana saudaranya Yakub, dan kerana dia menyangka bahawa keempat-empat perkhemahan yang telah diserangnya itu adalah hamba-hamba Yakub.

41 Dan Yakub tinggal pada malam itu bersama hamba-hambanya di perkhemahan mereka, dan dia memutuskan bersama hamba-hambanya untuk memberikan kepada Esau hadiah dari semua yang ada padanya, dan dari semua harta bendanya; dan Yakub bangun pada waktu pagi, dia dan orang-orangnya, lalu mereka memilih dari antara ternak hadiah untuk Esau.

42 Inilah jumlah pemberian yang dipilih Yakub dari antara kawanan dombanya untuk diberikan kepada Esau, saudaranya. Ia memilih dua ratus empat puluh ekor dari kawanan domba itu, dan tiga puluh ekor unta dan keledai masing-masing dipilihnya, dan lima puluh ekor lembu dari kawanan ternak itu.

43 Lalu ia menempatkan semuanya dalam sepuluh kawanan, dan setiap kawanan dipisahkannya, lalu menyerahkannya kepada sepuluh hambanya, setiap kawanan tersendiri.

44 Lalu ia memerintahkan mereka, katanya kepada mereka, "Jauhilah jarak antara satu sama lain, dan letakkanlah jarak antara kawanan ternak itu, dan apabila Esau dan orang-orang yang bersamanya bertemu dengan kamu dan bertanya kepadamu, "Siapakah pemilikmu, dan ke mana kamu pergi, dan milik siapa semua ini di hadapanmu," haruslah kamu katakan kepada mereka, "Kami ini hamba-hamba Yakub, dan kami datang untuk bertemu Esau dengan damai, dan lihatlah Yakub datang di belakang kami."

45 Dan apa yang ada di hadapan kita itu adalah hadiah yang dikirimkan oleh Yakub kepada saudaranya, Esau.

46 Dan apabila mereka bertanya kepadamu: Mengapa ia berlambat-lambat di belakangmu, untuk tidak datang bertemu dengan saudaranya dan melihat mukanya, maka haruslah kamu katakan kepada mereka: Tentulah ia datang dengan gembira di belakang kita untuk bertemu dengan saudaranya, sebab katanya: Aku akan memujuknya dengan hadiah yang diberikan kepadanya, dan kemudian aku akan melihat mukanya, mungkin ia akan menerima aku.

47 Maka seluruh hadiah itu diserahkan kepada hamba-hambanya, lalu mereka berjalan mendahului dia pada hari itu. Pada malam itu juga dia bermalam dengan perkhemahannya di tepi sungai Yabuk. Pada tengah malam, dia bangun dan membawa isteri-isterinya, hamba-hamba perempuannya, dan semua miliknya, lalu dia menyeberangi mereka di seberang Yabuk pada malam itu.

48 Setelah Yakub menyerahkan segala kepunyaannya ke seberang sungai itu, tinggallah Yakub seorang diri. Seorang lelaki bertemu dengan Yakub. Bergulatlah Yakub dengan Yakub pada malam itu sampai fajar menyingsing. Sendi paha Yakub terkilir kerana bergulat dengan Yakub.

49 Ketika fajar menyingsing, orang itu meninggalkan Yakub di sana. Dia memberkati Yakub lalu pergi. Ketika fajar menyingsing, Yakub berjalan pincang karena pangkal pahanya.

50 Matahari terbit menimpanya, ketika ia telah menyeberangi sungai itu, dan ia sampai ke tempat ternak dan anak-anaknya.

51 Lalu mereka berjalan terus sampai tengah hari, dan sementara mereka berjalan, hadiah itu dihidangkan di hadapan mereka.

52 Yakub melayangkan pandangannya dan melihat, lalu Esau datang dari jauh dengan banyak orang, kira-kira empat ratus orang banyaknya. Yakub sangat takut kepada saudaranya itu.

53 Lalu Yakub segera membagi-bagi anak-anaknya kepada isteri-isterinya dan hamba-hambanya perempuan, dan meletakkan Dinah, anak perempuannya, ke dalam peti, dan menyerahkannya kepada hamba-hambanya.

54 Dan dia berjalan di hadapan anak-anak dan isteri-isterinya untuk bertemu dengan abangnya, dan dia sujud ke tanah, ya dia sujud tujuh kali sampai dia mendekati abangnya, dan Tuhan menyebabkan Yakub mendapat rahmat dan pertolongan di mata Esau dan orang-orangnya, kerana Tuhan telah mendengar doa Yakub.

55 Dan ketakutan dan kengerian Yakub menimpa saudaranya, Esau, kerana Esau sangat takut kepada Yakub atas apa yang telah dilakukan oleh malaikat-malaikat Tuhan kepada Esau, dan kemarahan Esau terhadap Yakub berubah menjadi kebaikan.

56 Ketika Esau melihat Yakub berlari ke arahnya, ia pun berlari ke arahnya, lalu memeluknya dan memeluk lehernya, lalu mereka berciuman dan menangis.

57 Dan Allah menanamkan rasa takut dan kasih sayang kepada Yakub dalam hati orang-orang yang datang bersama Esau; mereka juga mencium dan memeluknya.

58 Dan juga Elifas, anak Esau, bersama keempat saudaranya, anak-anak Esau, menangis bersama Yakub, lalu mereka mencium dan memeluknya, sebab ketakutan terhadap Yakub telah menimpa mereka semua.

59 Esau melayangkan pandangannya, lalu dilihatnyalah perempuan-perempuan itu berjalan di belakang Yakub dan anak-anak mereka serta sujud di sepanjang jalan menuju Esau.

60 Lalu berkatalah Esau kepada Yakub: "Siapakah orang-orang ini yang bersama-sama dengan engkau, hai saudaraku? Adakah mereka anak-anakmu atau hamba-hambamu?" Jawab Yakub kepada Esau: "Merekalah anak-anakku, yang telah dikaruniakan Allah kepada hambamu ini."

61 Ketika Yakub sedang berbicara dengan Esau dan orang-orangnya, Esau melihat seluruh perkemahan itu, lalu dia berkata kepada Yakub, "Dari mana kamu mendapatkan seluruh perkemahan yang aku temui semalam?" Jawab Yakub, "Untuk mendapat kasih karunia di mata tuanku, itulah yang diberikan Allah kepada hambamu ini."

62 Setelah hadiah itu sampai kepada Esau, Yakub mendesaknya, katanya: "Ambillah kiranya hadiah yang telah kubawa kepada tuanku itu." Kata Esau: "Mengapa aku berbuat demikian? Simpanlah apa yang ada padamu itu untukmu."

63 Lalu kata Yakub: "Akulah yang wajib memberikan semuanya ini, kerana aku telah melihat wajahmu, supaya engkau tetap hidup dengan damai."

64 Tetapi Esau menolak untuk menerima hadiah itu. Kata Yakub kepadanya: "Tuanku, jika aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, terimalah hadiahku ini dari tanganku, sebab aku telah melihat wajahmu seolah-olah aku telah melihat wajah yang serupa dengan dewa, sebab Engkau telah berkenan kepadaku."

65 Esau mengambil hadiah itu, dan Yakub juga memberikan perak, emas, dan bedolium kepada Esau, kerana Esau sangat mendesaknya sehingga Esau mengambil semuanya.

66 Lalu Esau membahagikan ternak yang ada di perkemahan itu, dan memberikan separuhnya kepada orang-orang yang datang bersamanya, sebab mereka datang untuk upah, dan separuh lagi diserahkannya kepada anak-anaknya.
67 Dan perak, emas, dan bedolium itu diserahkannya kepada Elifaz, anak sulungnya. Kata Esau kepada Yakub, "Baiklah kami tinggal bersamamu, dan kami akan berjalan perlahan-lahan bersamamu sampai engkau sampai ke tempatku, supaya kita dapat tinggal bersama-sama di sana."
68 Lalu Yakub menjawab saudaranya, katanya, "Aku akan melakukan seperti yang dikatakan tuanku kepadaku, tetapi tuanku tahu bahawa anak-anak ini masih lemah, dan kawanan domba dan lembu sapi bersama anak-anak mereka yang ada bersamaku, pergi dengan perlahan-lahan, kerana jika mereka pergi dengan cepat, mereka semua akan mati, kerana tuanku tahu beban dan keletihan mereka."
69 Oleh itu, biarlah tuanku berjalan mendahului hambanya ini, dan aku akan berjalan perlahan-lahan demi anak-anak dan kawanan ternak, sampai aku sampai ke tempat tuanku di Seir.
70 Lalu berkatalah Esau kepada Yakub, "Aku akan menempatkan beberapa orang yang bersamaku untuk membantu engkau di jalan dan menanggung keletihan dan bebanmu." Esau berkata, "Apakah gunanya tuanku, jika aku mendapat kasih karunia di hadapanmu?"
71 Sesungguhnya aku akan datang kepadamu ke Seir untuk tinggal di sana bersama-sama seperti yang telah kaufirmankan. Pergilah engkau bersama-sama bangsamu kerana aku akan mengikuti engkau.
72 Dan Yakub berkata demikian kepada Esau untuk menjauhkan Esau dan orang-orangnya daripadanya, supaya Yakub kemudian boleh pergi ke rumah ayahnya ke tanah Kanaan.
73 Esau mendengar kata-kata Yakub, lalu Esau kembali dengan empat ratus orang yang bersamanya dalam perjalanan ke Seir. Yakub dan semua harta miliknya pergi pada hari itu sampai ke ujung tanah Kanaan di perbatasannya, dan dia tinggal di sana untuk beberapa waktu.

BAB 33

1 Beberapa waktu kemudian, Yakub pergi dari perbatasan negeri itu, lalu tiba di tanah Syalem, iaitu kota Sikhem, di tanah Kanaan, lalu berhentilah ia di depan kota itu.
2 Lalu ia membeli sebidang tanah yang ada di sana dari anak-anak Hemor, penduduk negeri itu, dengan harga lima syikal.
3 Yakub mendirikan rumah baginya di sana, dan ia memasang kemahnya di sana, serta membuat kandang-kandang untuk ternaknya; sebab itu ia menamai tempat itu Sukot.
4 Yakub tinggal di Sukot selama setahun enam bulan.
5 Pada masa itu beberapa orang wanita penduduk negeri itu pergi ke kota Sikhem untuk menari dan bersukacita bersama anak-anak perempuan penduduk kota itu, dan ketika mereka pergi, maka Rahel dan Lea, isteri-isteri Yakub, bersama keluarga mereka juga pergi untuk melihat kegembiraan anak-anak perempuan kota itu.
6. Dinah, anak perempuan Yakub, juga pergi bersama mereka dan melihat anak-anak perempuan kota itu, dan mereka tinggal di sana sebelum anak-anak perempuan ini sementara semua penduduk kota berdiri di dekat mereka untuk melihat kegembiraan mereka, dan semua orang besar kota itu ada di sana.
7 Dan Sikhem anak Hemor, pembesar negeri itu, juga berdiri di sana untuk melihat mereka.
8. Dan Sikhem melihat Dina, anak perempuan Yakub, duduk bersama ibunya di hadapan anak-anak perempuan kota itu, dan gadis itu sangat menyenangkan hatinya, lalu dia bertanya kepada sahabat-sahabatnya dan rakyatnya, katanya, "Anak perempuan siapakah yang duduk di antara wanita-wanita yang tidak aku kenal di kota ini?"
9 Dan mereka berkata kepadanya, "Sesungguhnya ini anak perempuan Yakub, anak Ishak, orang Ibrani itu, yang telah tinggal di kota ini untuk beberapa waktu, dan ketika dilaporkan bahawa anak-anak perempuan negeri itu pergi untuk bersukacita, dia pergi bersama ibunya dan para pelayan wanita untuk duduk di antara mereka seperti yang engkau lihat."
10 Dan Sikhem memandang Dinah, anak perempuan Yakub, dan ketika dia memandangnya, jiwanya terpikat pada Dinah.
11 Lalu dia menyuruh orang merampas Dinah dengan paksa, lalu datanglah ia ke rumah Sikhem. Dinah merampasnya dengan paksa, tidur dengan dia, dan memperkosanya. Dia sangat mencintainya dan menempatkannya di rumahnya.
12 Lalu datanglah mereka memberitahukan hal itu kepada Yakub. Ketika Yakub mendengar, bahwa Sikhem telah mencemari Dina, anak perempuannya, maka Yakub menyuruh dua belas orang hambanya untuk mengambil Dina dari rumah Sikhem. Mereka pergi ke rumah Sikhem untuk mengambil Dina dari sana.
13 Apabila mereka sampai, Sikhem keluar mendapatkan mereka bersama orang-orangnya lalu menghalau mereka dari rumahnya. Sikhem tidak membenarkan mereka datang ke hadapan Dinah. Sikhem sedang duduk bersama Dinah sambil mencium dan memeluknya di depan mata mereka.
14 Kemudian hamba-hamba Yakub kembali dan memberitahunya, katanya: "Ketika kami datang, dia dan orang-orangnya menghalau kami. Dan demikianlah yang dilakukan Sikhem kepada Dina di depan mata kami."
15 Dan Yakub tahu pula bahawa Sikhem telah mencemari anak perempuannya, tetapi dia tidak berkata apa-apa. Anak-anak lelakinya sedang menggembalakan ternaknya di padang, dan Yakub diam sahaja sampai mereka kembali.
16 Sebelum anak-anak lelakinya pulang, Yakub menyuruh dua orang gadis dari antara anak-anak perempuan hamba-hambanya untuk menjaga Dinah di rumah Sikhem, dan tinggal bersamanya. Sikhem menyuruh tiga orang sahabatnya kepada ayahnya, Hamor bin Kidekem, bin Pered, dengan berkata, "Ambilkan aku gadis ini untuk menjadi isteriku."
17 Kemudian datanglah Hemor bin Kidekem, orang Hewi, ke rumah Sikhem, anaknya, dan ia duduk di hadapannya. Lalu berkatalah Hemor kepada Sikhem, anaknya itu: "Tidak adakah perempuan di antara anak-anak perempuan bangsamu, sehingga engkau mau mengambil seorang perempuan Ibrani yang bukan dari bangsamu?"

18 Lalu berkatalah Sikhem kepadanya: "Hai seorang sahaja yang harus kaucari bagiku, sebab aku sangat menyukainya." Dan Hemor melakukan seperti yang dikatakan oleh anaknya itu, sebab Sikhem sangat dikasihinya.

19 Lalu keluarlah Hemor mendapatkan Yakub untuk bercakap-cakap dengannya mengenai perkara ini. Setelah ia pergi dari rumah Sikhem, anaknya, sebelum ia datang kepada Yakub untuk bercakap-cakap dengannya, lihatlah, anak-anak Yakub telah datang dari ladang, sebaik sahaja mereka mendengar perkara yang telah dilakukan oleh Sikhem, anak Hemor.

20 Orang-orang itu sangat berdukacita atas saudara perempuan mereka, dan mereka semua pulang ke rumah dengan kemarahan yang menyala-nyala, sebelum tiba waktunya untuk mengumpulkan ternak mereka.

21 Dan mereka datang dan duduk di hadapan ayah mereka dan mereka berkata kepadanya dengan kemarahan yang menyala-nyala, katanya, "Sesungguhnya kematian adalah untuk orang ini dan keluarganya, kerana Tuhan, Allah seluruh bumi, telah memerintahkan Nuh dan anak-anaknya bahawa manusia tidak boleh merompak, atau berzina; lihatlah, Sikhem telah merosakkan dan berzina dengan saudari kita, dan tidak seorang pun dari semua penduduk kota itu berkata sepatah kata pun kepadanya."

22 Sesungguhnya engkau tahu dan faham bahawa hukuman mati adalah wajar bagi Sikhem, dan kepada bapanya, dan kepada seluruh kota kerana perkara yang telah dilakukannya.

23 Sementara mereka bercakap di hadapan ayah mereka tentang perkara ini, datanglah Hamor, ayah Sikhem, untuk menyampaikan kepada Yakub kata-kata anaknya tentang Dinah, lalu dia duduk di hadapan Yakub dan di hadapan anak-anaknya.

24 Lalu berkatalah Hemor kepada mereka: "Hati anakku Sikhem merindukan anak perempuanmu; berikanlah dia kepadanya menjadi isteri dan kahwinlah dengan kami; berikanlah anak-anak perempuanmu kepada kami, maka kami akan memberikan anak-anak perempuan kami kepadamu, dan kamu akan tinggal bersama kami di tanah kami, dan kita akan menjadi satu bangsa di tanah ini."

25 Negeri kita sangat luas, jadi diamlah dan berdaganglah di dalamnya dan perolehlah tanah milikmu, dan perbuatlah di sana sesuka hatimu, dan tiada seorang pun yang akan menghalangmu dengan berkata sepatah kata pun kepadamu.

26 Kemudian Hamor berhenti bercakap dengan Yakub dan anak-anaknya, dan lihatlah, Sikhem, anaknya, telah datang menyusulnya, dan dia duduk di hadapan mereka.

27 Lalu berkatalah Sikhem di hadapan Yakub dan anak-anaknya, katanya: "Semoga aku mendapat kasih karunia di hadapanmu, supaya kamu memberikan anak perempuanmu kepadaku, dan apa sahaja yang kamu katakan kepadaku, itu akan kulakukan untuknya."

28 Mintalah mas kahwin dan hadiah yang banyak kepadaku, maka aku akan memberikannya, dan apa sahaja yang kamu katakan kepadaku, itu akan aku lakukan, dan sesiapa yang memberontak terhadap perintahmu, dia akan dihukum mati; berikanlah sahaja gadis itu kepadaku untuk menjadi isteriku.

29 Lalu Simeon dan Lewi menjawab Hemor dan Sikhem, anaknya, dengan tipu daya, katanya: "Semua yang telah kamu katakan kepada kami akan kami lakukan untukmu."

30 Dan lihatlah, saudari kami ada di rumahmu, tetapi jauhilah dia sampai kami mengutus orang kepada ayah kami Ishak mengenai perkara ini, kerana kami tidak dapat berbuat apa-apa tanpa persetujuannya.

31 Kerana Dia mengetahui jalan hidup bapa kita Abraham, dan apa sahaja yang Dia katakan kepada kami, kami akan memberitahu kamu, kami tidak akan menyembunyikan apa-apa daripada kamu.

32 Simeon dan Lewi berkata demikian kepada Sikhem dan ayahnya untuk mencari alasan, dan untuk meminta nasihat tentang apa yang harus dilakukan terhadap Sikhem dan kotanya dalam perkara ini.

33 Apabila Sikhem dan ayahnya mendengar kata-kata Simeon dan Lewi, maka hal itu dipandang baik oleh mereka, lalu Sikhem dan ayahnya pergi pulang.

34 Dan setelah mereka pergi, anak-anak lelaki Yakub berkata kepada ayah mereka, katanya, Lihatlah, kita tahu bahawa kematian adalah wajar bagi orang-orang jahat ini dan bagi kota mereka, kerana mereka melanggar apa yang telah diperintahkan Tuhan kepada Nuh dan anak-anaknya serta keturunannya selepas mereka.

35 Dan juga kerana Sikhem telah melakukan perkara ini kepada Dinah, adik kita, dengan mencemarinya, sebab perbuatan keji seperti itu tidak akan pernah dilakukan di antara kita.

36 Oleh itu, ketahuilah dan lihatlah apa yang akan kamu lakukan, dan carilah nasihat dan alasan apa yang harus dilakukan terhadap mereka, supaya semua penduduk kota ini dapat dibunuh.

37 Lalu Simeon berkata kepada mereka, "Inilah nasihat yang tepat untuk kamu: suruhlah mereka menyunat setiap lelaki di antara mereka seperti kita disunat, dan jika mereka tidak mahu melakukan ini, kita akan mengambil anak perempuan kita daripada mereka dan pergi."

38 Dan jika mereka bersetuju untuk melakukan ini dan akan melakukannya, maka apabila mereka rebah kesakitan, kita akan menyerang mereka dengan pedang kita, seperti menyerang orang yang tenang dan damai, dan kita akan membunuh setiap lelaki di antara mereka.

39 Nasihat Simeon itu menyenangkan hati mereka, lalu Simeon dan Lewi memutuskan untuk melakukan kepada mereka seperti yang dicadangkan itu.

40 Keesokan paginya, Sikhem dan Hamor, ayahnya, datang kembali kepada Yakub dan anak-anaknya untuk berbicara tentang Dinah, dan untuk mendengar jawaban apa yang akan diberikan oleh anak-anak Yakub terhadap kata-kata mereka.

41 Lalu anak-anak Yakub berkata dengan tipu daya kepada mereka, katanya: "Segala perkataanmu telah kami sampaikan kepada ayah kami Ishak, dan perkataanmu itu menyenangkan hatinya."

42 Tetapi dia berkata kepada kami, katanya, "Beginilah Abraham, bapanya, memerintahkannya daripada Tuhan, Tuhan seluruh bumi, bahawa sesiapa yang bukan keturunannya yang ingin mengambil salah seorang daripada anak perempuannya, hendaklah menyuruh setiap lelaki kepunyaannya disunat, seperti kami disunat, dan

kemudian kami boleh memberikan anak perempuan kami kepadanya sebagai isteri."
43 Sekarang kami telah memberitahukan kepadamu segala perbuatan kami yang telah dikatakan oleh ayah kami kepada kami, kerana kami tidak dapat melakukan apa yang telah kamu katakan kepada kami, dengan memberikan anak perempuan kami kepada seorang lelaki yang tidak bersunat, kerana itu adalah suatu aib bagi kami.
44 Tetapi dengan ini kami akan bersetuju dengan kamu, untuk memberikan anak perempuan kami kepada kamu, dan kami juga akan mengambil anak-anak perempuan kamu, dan akan tinggal di antara kamu dan menjadi satu bangsa seperti yang telah kamu katakan, jika kamu mau mendengar kami, dan bersetuju untuk menjadi seperti kami, untuk menyunat setiap lelaki milik kamu, seperti kami disunat.
45 Dan jika kamu tidak mahu mendengar kata-kata kami, untuk menyunat setiap lelaki seperti kami disunat, seperti yang telah kami perintahkan, maka kami akan datang kepadamu, dan mengambil anak perempuan kami daripadamu lalu pergi.
46 Dan Sikhem dan ayahnya, Hemor, mendengar kata-kata anak-anak Yakub, dan perkara itu sangat menyenangkan mereka, dan Sikhem dan ayahnya, Hemor, segera melakukan kehendak anak-anak Yakub, kerana Sikhem sangat menyukai Dinah, dan jiwanya terpikat kepadanya.
47 Lalu Sikhem dan Hamor, ayahnya, bergegas ke pintu gerbang kota itu. Mereka mengumpulkan semua orang lelaki di kota itu dan menyampaikan kepada mereka perkataan anak-anak Yakub, katanya,
48 Kami datang kepada orang-orang ini, anak-anak lelaki Yakub, dan kami bercakap dengan mereka mengenai anak perempuan mereka, dan orang-orang ini akan bersetuju untuk melakukan mengikut kehendak kami, dan lihatlah tanah kami sangat luas untuk mereka, dan mereka akan tinggal di dalamnya, dan berniaga di dalamnya, dan kita akan menjadi satu bangsa; kita akan mengambil anak-anak perempuan mereka, dan anak-anak perempuan kita akan kita berikan kepada mereka untuk isteri.
49 Tetapi hanya dengan syarat ini orang-orang ini akan bersetuju untuk melakukan perkara ini, iaitu setiap lelaki di antara kita disunat seperti mereka disunat, seperti yang diperintahkan oleh Tuhan mereka kepada mereka, dan apabila kita telah melakukan mengikut arahan mereka untuk disunat, maka mereka akan tinggal di antara kita, bersama-sama dengan ternakan dan harta benda mereka, dan kita akan menjadi satu bangsa dengan mereka.
50 Apabila semua orang lelaki di kota itu mendengar kata-kata Sikhem dan bapanya, Hamor, maka semua orang lelaki di kota itu bersetuju dengan cadangan itu, dan mereka patuh untuk disunat, kerana Sikhem dan bapanya, Hamor, sangat dihormati oleh mereka, sebagai pembesar-pembesar negeri itu.
51 Keesokan harinya, Sikhem dan Hemor, ayahnya, bangun pagi-pagi, lalu mereka mengumpulkan semua orang lelaki kota mereka ke tengah-tengah kota, lalu mereka memanggil anak-anak lelaki Yakub, lalu mereka menyunat setiap lelaki yang menjadi milik mereka pada hari itu dan keesokan harinya.
52 Dan mereka menyunat Sikhem dan Hamor, ayahnya, dan kelima saudara Sikhem, lalu masing-masing bangkit dan pulang ke rumahnya, kerana perkara ini datangnya dari Tuhan terhadap kota Sikhem, dan dari Tuhanlah nasihat Simeon dalam perkara ini, agar Tuhan dapat menyerahkan kota Sikhem ke tangan kedua anak lelaki Yakub.

BAB 34

1 Jumlah semua lelaki yang disunat adalah enam ratus empat puluh lima orang lelaki, dan dua ratus empat puluh enam orang kanak-kanak.
2 Tetapi Kidekem, anak Pered, bapa Hemor, dan enam saudaranya, tidak mahu mendengar Sikhem dan bapanya Hamor, dan mereka tidak mahu disunat, kerana cadangan anak-anak lelaki Yakub itu menjijikkan di mata mereka, dan kemarahan mereka sangat bangkit kerana penduduk kota itu tidak mendengar mereka.
3 Dan pada petang hari kedua, mereka mendapati lapan orang kanak-kanak kecil yang belum disunat, kerana ibu mereka telah menyembunyikan mereka daripada Sikhem dan bapanya, Hemor, dan daripada orang-orang kota itu.
4 Dan Sikhem dan ayahnya, Hamor, mengutus orang untuk membawa mereka ke hadapan mereka untuk disunat, ketika Kidekem dan enam saudaranya menyerang mereka dengan pedang mereka, dan berusaha membunuh mereka.
5 Dan mereka juga berusaha untuk membunuh Sikhem dan ayahnya, Hamor, dan mereka berusaha untuk membunuh Dina bersama mereka kerana perkara ini.
6 Lalu mereka berkata kepada mereka, "Apakah yang telah kamu lakukan ini? Tidak adakah di antara anak-anak perempuan saudara-saudaramu, orang Kanaan, sehingga kamu ingin mengambil anak-anak perempuan orang Ibrani, yang sebelumnya tidak kamu kenal, dan kamu akan melakukan perbuatan ini yang tidak pernah diperintahkan oleh nenek moyangmu kepadamu?"
7 Adakah kamu menyangka bahawa kamu akan berjaya melalui tindakan yang telah kamu lakukan ini? Dan apakah yang akan kamu jawab dalam perkara ini kepada saudara-saudaramu, orang Kanaan, yang akan datang esok dan bertanya kepadamu tentang perkara ini?
8 Dan jika perbuatanmu tidak kelihatan adil dan baik di mata mereka, apakah yang akan kamu lakukan untuk nyawamu, dan untuk nyawaku untuk nyawa kita, apabila kamu tidak mendengar suara kami?
9 Dan jika penduduk negeri ini dan semua saudaramu, bani Ham, mendengar tentang perbuatanmu, dengan berkata,
10 Oleh kerana seorang wanita Ibrani, Sikhem dan Hemor, bapanya, dan semua penduduk kota mereka, melakukan apa yang mereka tidak kenal dan yang nenek moyang mereka tidak pernah perintahkan kepada mereka, ke mana kamu akan lari atau ke mana kamu akan menyembunyikan rasa malumu, sepanjang hari-harimu di hadapan saudara-saudaramu, penduduk tanah Kanaan?
11 Oleh itu, kami tidak dapat menanggung apa yang telah kamu lakukan ini, dan kami juga tidak dapat dibebani dengan kuk ini, yang tidak diperintahkan kepada kami oleh nenek moyang kami.
12 Sesungguhnya esok kita akan pergi dan mengumpulkan semua saudara kita, saudara-saudara Kanaan yang diam di negeri ini, dan kita semua akan datang dan mengalahkan kamu dan semua orang yang percaya kepadamu, sehingga tidak akan ada sisa yang tinggal dari kamu atau mereka.

13 Apabila Hemor dan Sikhem, anaknya, dan seluruh penduduk kota itu mendengar kata-kata Kidekem dan saudara-saudaranya, mereka sangat takut akan nyawa mereka mendengar kata-kata mereka, lalu mereka bertaubat daripada apa yang telah mereka lakukan.

14 Lalu Sikhem dan Hamor, ayahnya, menjawab Kidekem, ayah mereka, dan saudara-saudaranya, lalu mereka berkata kepada mereka, "Semua perkataan yang kamu katakan kepada kami adalah benar."

15 Janganlah kamu berkata dan janganlah kamu sangkakan dalam hatimu bahawa kerana kasih kepada orang Ibrani kita melakukan perkara ini yang tidak diperintahkan kepada kita oleh nenek moyang kita.

16 Tetapi kerana kami sedar bahawa bukanlah niat dan keinginan mereka untuk bersetuju dengan kehendak kami berkenaan anak perempuan mereka yang kami ambil, kecuali dengan syarat ini, maka kami mendengar suara mereka dan melakukan tindakan yang telah kamu lihat ini, untuk mendapatkan kehendak kami daripada mereka.

17 Dan apabila kami telah memperoleh permintaan kami daripada mereka, kami akan kembali kepada mereka dan melakukan kepada mereka apa yang kamu katakan kepada kami.

18 Oleh itu, kami merayu kepada anda untuk menunggu dan bersabar sehingga tubuh kami sembuh dan kami menjadi kuat semula, dan kemudian kami akan bersama-sama melawan mereka, dan melakukan kepada mereka apa yang ada dalam hati anda dan dalam hati kami.

19Dan Dinah, anak perempuan Yakub, mendengar segala perkataan yang dikatakan oleh Kidekem dan saudara-saudaranya, dan apa yang dijawab oleh Hemor dan Sikhem, anaknya, dan penduduk kota mereka kepada mereka.

20 Lalu ia segera menyuruh salah seorang dayang-dayangnya yang disuruh ayahnya untuk menjaganya di rumah Sikhem, kepada Yakub, ayahnya, dan kepada saudara-saudaranya, dengan pesan:

21Demikianlah nasihat Kidekem dan saudara-saudaranya tentang kamu, dan demikianlah juga jawab Hemor, Sikhem dan penduduk kota itu kepada mereka.

22 Apabila Yakub mendengar kata-kata ini, dia dipenuhi dengan kemurkaan, dan dia menjadi marah kepada mereka, dan kemarahannya menyala-nyala terhadap mereka.

23 Lalu Simeon dan Lewi bersumpah, katanya: "Demi TUHAN yang hidup, Allah seluruh bumi, esok pada waktu ini, tidak akan ada seorang pun yang tinggal di seluruh kota ini."

24 Dan dua puluh orang pemuda telah menyembunyikan diri mereka yang tidak bersunat, dan orang-orang muda ini berperang melawan Simeon dan Lewi, dan Simeon dan Lewi membunuh lapan belas orang daripada mereka, dan dua orang melarikan diri dari mereka dan melarikan diri ke beberapa lubang kapur yang ada di kota, dan Simeon dan Lewi mencari mereka, tetapi tidak dapat menemukan mereka.

25 Simeon dan Lewi terus berjalan di dalam kota itu, dan mereka membunuh semua penduduk kota itu dengan mata pedang, dan tidak seorang pun yang dibiarkan hidup.

26 Maka berlakulah kegemparan yang hebat di tengah-tengah kota itu, dan jeritan penduduk kota itu naik ke langit, dan semua wanita dan kanak-kanak menangis dengan kuat.

27 Simeon dan Lewi memusnahkan seluruh kota itu, tidak seorang pun lelaki yang ditinggalkan mereka di seluruh kota itu.

28 Lalu mereka membunuh Hemor dan Sikhem, anaknya, dengan mata pedang, lalu mereka membawa Dinah dari rumah Sikhem, lalu pergi dari sana.

29 Kemudian pergilah anak-anak lelaki Yakub dan kembalilah mereka, lalu menyerang orang-orang yang terbunuh itu, lalu menjarah segala harta benda mereka yang ada di kota dan di ladang.

30 Sementara mereka merampas barang-barang rampasan itu, tiga ratus orang berdiri lalu melemparkan debu ke arah mereka dan memukul mereka dengan batu. Simeon berpaling kepada mereka dan membunuh mereka semua dengan mata pedang. Simeon berpaling di hadapan Lewi, lalu masuk ke dalam kota.

31 Dan mereka membawa pergi domba dan lembu mereka dan ternak mereka, dan juga sisa wanita dan anak-anak kecil, dan mereka membawa semua ini pergi, dan mereka membuka pintu gerbang dan keluar dan datang kepada ayah mereka Yakub dengan penuh semangat.

32 Apabila Yakub melihat segala yang telah mereka lakukan terhadap kota itu, dan melihat rampasan yang mereka rampas dari mereka, maka sangat marahlah Yakub kepada mereka, lalu berkatalah Yakub kepada mereka: "Apakah yang telah kamu lakukan terhadap aku? Lihatlah, aku telah mendapat tempat tinggal di antara penduduk negeri Kanaan ini, dan tidak seorang pun dari mereka yang mengganggu aku."

33 Dan sekarang kamu telah berbuat demikian untuk membuat aku menjengkelkan penduduk negeri ini, di antara orang Kanaan dan orang Feris, dan aku ini hanyalah sebilangan kecil, dan mereka semua akan berkumpul melawan aku dan membunuh aku apabila mereka mendengar tentang pekerjaanmu dengan saudara-saudara mereka, dan aku serta seisi rumahku akan dibinasakan.

34 Lalu Simeon, Lewi, dan semua saudara mereka yang bersama-sama dengan mereka menjawab, Yakub, ayah mereka, dan berkata kepadanya, "Lihatlah, kami diam di negeri ini, dan haruskah Sikhem melakukan ini kepada adik kami? Mengapa engkau diam saja dalam segala yang telah dilakukan Sikhem? Haruskah ia memperlakukan adik kami seperti seorang pelacur di jalanan?"

35 Jumlah perempuan-perempuan yang ditawan oleh Simeon dan Lewi dari kota Sikhem, yang tidak dibunuh oleh mereka, adalah lapan puluh lima orang yang belum pernah bersetubuh dengan lelaki.

36 Dan di antara mereka ada seorang gadis muda yang cantik rupanya dan elok rupanya, yang bernama Buna, dan Simeon mengambilnya sebagai isteri, dan jumlah lelaki yang mereka tawanan dan tidak dibunuh, adalah empat puluh tujuh orang, dan selebihnya mereka bunuh.

37 Dan semua pemuda dan pemudi yang telah ditawan oleh Simeon dan Lewi dari kota Sikhem, menjadi hamba kepada anak-anak lelaki Yakub dan anak-anak mereka selepas mereka, sehingga hari anak-anak lelaki Yakub keluar dari tanah Mesir.

38 Ketika Simeon dan Lewi keluar dari kota itu, kedua pemuda yang tinggal, yang telah bersembunyi di kota itu, dan tidak mati di antara penduduk kota itu, bangkit, dan pemuda-pemuda ini masuk ke dalam kota dan berjalan-

jalan di dalamnya, dan mendapati kota itu sunyi sepi tanpa lelaki, dan hanya wanita-wanita yang menangis, dan pemuda-pemuda ini berseru dan berkata, "Lihatlah, inilah kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak Yakub, orang Ibrani itu, terhadap kota ini dalam hal mereka memusnahkan salah satu kota Kanaan pada hari ini, dan tidak takut akan nyawa mereka di seluruh tanah Kanaan."

39. Orang-orang ini meninggalkan kota itu dan pergi ke kota Tapnakh. Mereka sampai di sana dan menceritakan kepada penduduk Tapnakh semua yang telah menimpa mereka, dan semua yang telah dilakukan oleh anak-anak Yakub terhadap kota Sikhem.

40 Dan berita itu sampai kepada Yashub, raja Tapnakh, lalu dia mengutus orang ke kota Sikhem untuk melihat pemuda-pemuda itu, kerana raja itu tidak mempercayai mereka dalam kisah ini, katanya, "Bagaimana mungkin dua orang memusnahkan kota sebesar Sikhem?"

41 Kemudian utusan-utusan Yashub kembali dan memberitahunya, katanya, "Kami telah sampai ke kota itu, dan kota itu telah musnah, tidak ada seorang pun di sana, hanya perempuan-perempuan yang menangis; juga tidak ada kawanan domba atau lembu di sana, kerana semua yang ada di kota itu telah dirampas oleh anak-anak Yakub."

42 Dan Yashub hairan akan hal itu, katanya, "Bagaimana mungkin dua orang melakukan perkara ini, untuk memusnahkan sebuah kota yang begitu besar, sedangkan seorang pun tidak dapat bertahan melawan mereka?"

43 Kerana perkara seperti itu tidak pernah berlaku sejak zaman Nimrod, dan bahkan sejak zaman dahulu kala, perkara seperti itu tidak pernah berlaku; dan Yashub, raja Tapnakh, berkata kepada rakyatnya, "Beranikanlah dirimu dan kita akan pergi dan berperang melawan orang Ibrani ini, dan melakukan kepada mereka seperti yang mereka lakukan terhadap kota itu, dan kita akan membalas dendam atas perkara penduduk kota itu."

44 Dan Yasub, raja Tapnakh, berunding dengan para penasihatnya tentang perkara ini, dan para penasihatnya berkata kepadanya, "Seorang dirimu tidak akan dapat mengalahkan orang Ibrani, kerana mereka mesti berkuasa untuk melakukan kerja ini ke seluruh kota."

45 Jika dua orang daripada mereka memusnahkan seluruh kota, dan tiada seorang pun yang dapat bertahan melawan mereka, pasti jika engkau pergi melawan mereka, mereka semua akan bangkit melawan kita dan memusnahkan kita juga.

46 Tetapi jika engkau mengutus orang kepada semua raja yang mengelilingi kami, dan membiarkan mereka berkumpul, maka kami akan pergi bersama mereka dan berperang melawan keturunan Yakub; maka engkau akan mengalahkan mereka.

47 Dan Yasub mendengar kata-kata penasihatnya, dan kata-kata mereka menyenangkan hatinya dan rakyatnya, lalu dia berbuat demikian; dan Yasub, raja Tapnakh, mengutus orang kepada semua raja orang Amori yang mengepung Sikhem dan Tapnakh, mengatakan,

48 Pergilah bersama-sama dengan aku dan bantulah aku, maka kita akan mengalahkan Yakub, orang Ibrani itu, serta semua anaknya laki-laki, dan membinasakan mereka dari muka bumi, sebab demikianlah yang dilakukannya terhadap kota Sikhem, dan tidakkah kamu mengetahuinya?

49 Dan semua raja orang Amori mendengar kejahatan yang telah dilakukan oleh anak-anak Yakub terhadap kota Sikhem, dan mereka sangat terkejut melihat mereka.

50. Lalu ketujuh raja orang Amori itu berkumpul dengan seluruh pasukan mereka, kira-kira sepuluh ribu orang dengan pedang terhunus, lalu mereka datang untuk berperang melawan anak-anak Yakub; dan Yakub mendengar bahawa raja-raja orang Amori telah berkumpul untuk berperang melawan anak-anaknya, dan Yakub sangat takut, dan itu membuatnya cemas.

51 Lalu Yakub berseru kepada Simeon dan Lewi, katanya, "Apakah perbuatan yang kamu lakukan ini? Mengapa kamu menyakiti aku, dengan membawa semua bani Kanaan melawan aku untuk membinasakan aku dan seisi rumahku? Sebab aku telah tenang, bahkan aku dan seisi rumahku, tetapi kamu telah melakukan hal ini kepadaku, dan membangkitkan kemarahan penduduk negeri ini terhadap aku dengan tindakanmu."

52 Dan Yehuda menjawab ayahnya, katanya, "Adakah saudara-saudaraku Simeon dan Lewi membunuh semua penduduk Sikhem tanpa sebab? Sesungguhnya itu kerana Sikhem telah merendahkan saudari kita, dan melanggar perintah Tuhan kita kepada Nuh dan anak-anaknya, kerana Sikhem mengambil saudari kita dengan paksa, dan berzina dengannya."

53 Dan Sikhem melakukan semua kejahatan ini dan tidak seorang pun dari penduduk kotanya yang masuk campur dengannya, dengan berkata, "Mengapa engkau berbuat demikian?" Tentunya untuk ini saudara-saudaraku pergi dan mengalahkan kota itu, dan Tuhan menyerahkannya ke tangan mereka, kerana penduduknya telah melanggar perintah Tuhan kita. Adakah sia-sia mereka telah melakukan semua ini?"

54 Dan sekarang mengapa engkau takut atau susah, dan mengapa engkau tidak senang terhadap saudara-saudaraku, dan mengapa kemarahanmu menyala terhadap mereka?

55 Sesungguhnya Tuhan kita yang telah menyerahkan kota Sikhem dan penduduknya ke dalam tangan mereka, Dia juga akan menyerahkan semua raja Kanaan yang datang menyerang kita ke dalam tangan kita, dan kita akan melakukan kepada mereka seperti yang dilakukan oleh saudara-saudaraku terhadap Sikhem.

56 Sekarang, tenanglah terhadap mereka dan buanglah ketakutanmu, tetapi percayalah kepada Tuhan, Allah kita, dan berdoalah kepada-Nya untuk membantu kita dan membebaskan kita, dan menyerahkan musuh kita ke dalam tangan kita.

57 Lalu Yehuda memanggil salah seorang hamba ayahnya, "Pergilah dan lihatlah di mana raja-raja yang datang menyerang kita itu berada bersama tentera mereka."

58. Hamba itu pergi dan memandang ke kejauhan, lalu naik ke seberang Gunung Sihon, dan melihat semua perkhemahan raja-raja berdiri di padang, lalu dia kembali ke Yehuda dan berkata, "Lihatlah raja-raja berada di padang dengan semua perkhemahan mereka, suatu bangsa yang sangat banyak, seperti pasir di tepi laut."

59 Lalu berkatalah Yehuda kepada Simeon dan Lewi dan kepada semua saudaranya: "Kuatkanlah dirimu dan jadilah anak-anak yang gagah berani, sebab TUHAN, Allah kita, menyertai kita, janganlah takut kepada mereka."

60 Marilah maju, masing-masing dengan senjata perangnya, busurnya dan pedangnya, dan kita akan pergi berperang melawan orang-orang yang tidak bersunat ini; TUHAN adalah Allah kita, Dia akan menyelamatkan kita.
61 Lalu mereka bangkit, dan masing-masing menyandang senjata perangnya, besar dan kecil, sebelas orang anak Yakub, dan semua hamba Yakub bersama mereka.
62 Dan semua hamba Ishak yang bersama Ishak di Hebron, semuanya datang kepada mereka dengan segala macam senjata perang, dan putra-putra Yakub dan hamba-hamba mereka, seratus dua belas orang, pergi menuju raja-raja ini, dan Yakub juga pergi bersama mereka.
63 Kemudian anak-anak Yakub menyuruh orang kepada Ishak, anak Abraham, ke Hebron, iaitu Kireat-Arba, dengan pesan:
64 Kami memohon kepada-Mu untuk kami kepada Tuhan, Allah kami, agar Engkau melindungi kami dari tangan orang Kanaan yang datang menyerang kami, dan menyerahkan mereka ke dalam tangan kami.
65 Dan Ishak, anak Abraham, berdoa kepada Tuhan untuk anak-anaknya, dan dia berkata, "Ya Tuhan Allah, Engkau telah berjanji kepada ayahku, dengan mengatakan, Aku akan melipatgandakan keturunanmu seperti bintang di langit, dan Engkau juga telah berjanji kepadaku, dan teguhkanlah firman-Mu, sekarang raja-raja Kanaan sedang berkumpul, untuk berperang melawan anak-anakku kerana mereka tidak melakukan kekerasan."
66 Oleh itu, ya TUHAN Allah, Allah seluruh bumi, tukarkanlah nasihat raja-raja ini supaya mereka tidak berperang melawan anak-anakku.
67 Dan tekankan hati raja-raja ini dan rakyat mereka dengan ketakutan terhadap anak-anakku dan rendahkan keangkuhan mereka, dan supaya mereka berpaling daripada anak-anakku.
68 Dan dengan tangan-Mu yang kuat dan lengan-Mu yang terentang, bebaskanlah anak-anakku dan hamba-hamba mereka daripada mereka, kerana kuasa dan keperkasaan ada di tangan-Mu untuk melakukan semua ini.
69 Dan anak-anak lelaki Yakub dan hamba-hamba mereka pergi menuju raja-raja ini, dan mereka percaya kepada Tuhan, Allah mereka, dan semasa mereka pergi, Yakub, ayah mereka, juga berdoa kepada Tuhan dan berkata, Ya Tuhan, Tuhan yang berkuasa dan mulia, yang telah memerintah sejak zaman dahulu kala, dari sana hingga sekarang dan selama-lamanya;
70 Engkaulah yang membangkitkan peperangan dan menghentikannya, di tangan-Mulah kuasa dan keperkasaan untuk meninggikan dan meruntuhkan; Oh, semoga doaku diterima di hadapan-Mu agar Engkau berpaling kepadaku dengan belas kasihan-Mu, untuk memberi kesan kepada hati raja-raja ini dan rakyat mereka dengan ketakutan terhadap anak-anakku, dan menakutkan mereka dan perkhemahan mereka, dan dengan kebaikan-Mu yang besar, bebaskanlah semua orang yang percaya kepada-Mu, kerana Engkaulah yang dapat menundukkan orang di bawah kami dan menundukkan bangsa-bangsa di bawah kekuasaan kami.

BAB 35

1 Dan semua raja orang Amori datang dan berdiri di padang untuk berunding dengan para penasihat mereka tentang apa yang harus dilakukan terhadap anak-anak lelaki Yakub, kerana mereka masih takut kepada mereka, katanya, "Lihatlah, dua orang daripada mereka telah membunuh seluruh kota Sikhem."
2 Dan Tuhan mendengar doa Ishak dan Yakub, dan Dia memenuhi hati semua penasihat raja-raja ini dengan ketakutan dan kegentaran yang besar sehingga mereka berseru sebulat suara,
3 Adakah kamu bodoh pada hari ini, atau adakah kamu tidak berakal budi, bahawa kamu akan berperang dengan orang Ibrani, dan mengapa kamu suka akan kebinasaan kamu sendiri pada hari ini?
4 Lihatlah, dua orang daripada mereka datang ke kota Sikhem tanpa rasa takut atau gentar, dan mereka membunuh semua penduduk kota itu, sehingga tiada seorang pun yang dapat melawan mereka, dan bagaimana kamu dapat melawan mereka semua?
5 Tentunya kamu tahu bahawa Tuhan mereka sangat mengasihi mereka, dan telah melakukan perkara-perkara yang hebat untuk mereka, seperti yang belum pernah dilakukan sejak zaman dahulu kala, dan di antara semua dewa bangsa-bangsa, tidak ada yang dapat melakukan seperti perbuatan-perbuatan-Nya yang hebat.
6 Sesungguhnya Dia telah menyelamatkan bapa mereka Abraham, orang Ibrani itu, daripada tangan Nimrod, dan daripada tangan semua orangnya yang telah berkali-kali cuba membunuhnya.
7 Dia juga menyelamatkannya dari api yang dilemparkan oleh Raja Nimrod kepadanya, dan Tuhannya menyelamatkannya dari api itu.
8 Dan siapa lagi yang boleh melakukan perkara yang serupa? Sesungguhnya Abrahamlah yang membunuh kelima-lima raja Elam, ketika mereka menyentuh anak saudaranya yang pada masa itu tinggal di Sodom.
9 Dan dia menangkap hambanya yang setia di istananya dan beberapa orangnya, lalu mereka mengejar raja-raja Elam dalam satu malam dan membunuh mereka, dan mengembalikan kepada anak saudaranya semua harta bendanya yang telah mereka rampas darinya.
10 Dan pastilah kamu tahu bahawa Tuhan orang Ibrani ini sangat gembira dengan mereka, dan mereka juga gembira dengan-Nya, kerana mereka tahu bahawa Dia telah menyelamatkan mereka daripada semua musuh mereka.
11 Dan lihatlah, melalui kasihnya kepada Tuhannya, Abraham mengambil anak tunggalnya yang berharga dan berniat untuk mempersembahkannya sebagai korban bakaran kepada Tuhannya, dan jika bukan kerana Tuhan yang menghalangnya daripada melakukan ini, dia pasti telah melakukannya melalui kasihnya kepada Tuhannya.
12 Dan Tuhan melihat segala pekerjaan-Nya, lalu bersumpah kepadanya, dan berjanji kepadanya bahawa Dia akan menyelamatkan anak-anaknya dan semua keturunannya dari setiap masalah yang akan menimpa mereka, kerana dia telah melakukan hal ini, dan melalui kasihnya kepada Tuhannya, Dia menahan belas kasihan-Nya terhadap anaknya.
13 Dan tidakkah kamu mendengar apa yang dilakukan Tuhan mereka kepada Firaun, raja Mesir, dan kepada Abimelekh, raja Gerar, dengan mengambil isteri Abraham,

yang berkata tentang dia, "Dia saudaraku," supaya mereka tidak membunuhnya kerana dia, dan berfikir untuk mengambilnya sebagai isteri? Dan Tuhan melakukan kepada mereka dan rakyat mereka semua yang kamu dengar.
14 Dan lihatlah, kami sendiri melihat dengan mata kepala kami bahawa Esau, saudara Yakub, datang kepadanya dengan empat ratus orang, dengan niat untuk membunuhnya, kerana dia teringat bahawa dia telah merampas berkat ayahnya.
15 Dan dia pergi menemuinya ketika dia datang dari Siria, untuk membunuh ibu dengan anak-anaknya, dan siapa yang menyelamatkannya dari tangannya selain Tuhannya yang dia percayai? Dia menyelamatkannya dari tangan saudaranya dan juga dari tangan musuh-musuhnya, dan pastinya dia akan melindungi mereka lagi.
16 Siapakah yang tidak tahu bahawa Tuhan merekalah yang memberi mereka kekuatan untuk melakukan kejahatan yang telah kamu dengar terhadap kota Sikhem?
17 Bolehkah dengan kekuatan mereka sendiri dua orang dapat memusnahkan kota sebesar Sikhem jika bukan kerana Tuhan mereka yang mereka percayai? katanya dan dia melakukan semua ini kepada mereka untuk membunuh penduduk kota di kota mereka.
18 Dan dapatkah kamu mengalahkan mereka yang telah keluar bersama-sama dari kotamu untuk berperang dengan mereka semua, walaupun seribu kali lebih banyak lagi yang datang membantumu?
19 Sesungguhnya kamu tahu dan faham bahawa kamu tidak datang untuk berperang dengan mereka, tetapi kamu datang untuk berperang dengan Tuhan mereka yang telah memilih mereka, dan oleh itu kamu semua datang pada hari ini untuk dibinasakan.
20 Oleh itu, jauhilah kejahatan yang kamu cuba lakukan terhadap dirimu sendiri. Lebih baik kamu tidak berperang melawan mereka, walaupun bilangan mereka sedikit, kerana Tuhan mereka menyertai mereka.
21 Apabila raja-raja orang Amori mendengar semua kata-kata penasihat mereka, hati mereka dipenuhi dengan ketakutan, dan mereka takut kepada anak-anak Yakub dan tidak mahu berperang melawan mereka.
22 Dan mereka memperhatikan kata-kata penasihat mereka, dan mereka mendengar semua kata-kata mereka, dan kata-kata penasihat itu sangat menyenangkan hati raja-raja, dan mereka melakukannya.
23 Lalu raja-raja itu berpaling dan menjauhkan diri daripada anak-anak Yakub, kerana mereka tidak berani mendekati mereka untuk berperang dengan mereka, kerana mereka sangat takut kepada mereka, dan hati mereka luluh dalam diri mereka kerana takut kepada mereka.
24 Kerana ini datang dari Tuhan kepada mereka, kerana Dia mendengar doa hamba-hamba-Nya Ishak dan Yakub, kerana mereka percaya kepada-Nya; dan semua raja ini kembali dengan perkhemahan mereka pada hari itu, masing-masing ke kotanya sendiri, dan mereka tidak berperang dengan anak-anak Yakub pada masa itu.
25 Dan anak-anak lelaki Yakub tetap berada di tempat mereka pada hari itu sampai petang di seberang gunung Sihon, dan melihat bahawa raja-raja ini tidak datang untuk berperang melawan mereka, anak-anak lelaki Yakub pulang ke rumah.

BAB 36

1 Pada waktu itu Tuhan menampakkan diri kepada Yakub dan berkata, "Bangunlah, pergilah ke Betel dan tinggallah di sana, dan buatlah di sana sebuah mezbah bagi Tuhan yang menampakkan diri kepadamu, yang telah melepaskan engkau dan anak-anakmu dari kesengsaraan."
2 Lalu Yakub bangun bersama anak-anaknya dan semua harta bendanya, lalu mereka pergi dan sampai ke Betel menurut firman Tuhan.
3 Yakub berumur sembilan puluh sembilan tahun ketika dia pergi ke Betel, dan Yakub dan anak-anak lelakinya dan semua orang yang bersamanya, tinggal di Betel di Luz, dan dia di sana membina sebuah mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya, dan Yakub dan anak-anak lelakinya tinggal di Betel selama enam bulan.
4 Pada waktu itu matilah Debora, anak perempuan Us, pengasuh Ribka, yang pernah bersama Yakub, dan Yakub menguburkannya di sebelah hilir Betel, di bawah pohon tarbantin yang ada di sana.
5 Ribka, anak perempuan Betuel, ibu Yakub, juga meninggal pada waktu itu di Hebron, iaitu Kireat-Arba, dan dia dikuburkan di gua Makhpela yang telah dibeli Abraham daripada bani Het.
6. Umur Ribka adalah seratus tiga puluh tiga tahun, lalu dia meninggal dunia. Ketika Yakub mendengar bahawa ibunya, Ribka, telah meninggal dunia, dia menangisi ibunya dengan sedih, dan meratapi ibunya dengan sangat untuknya, dan untuk Debora, pengasuhnya, di bawah pohon oak, dan dia menamai tempat itu Alon-bakhut.
7 Dan Laban, orang Aram itu, mati pada masa itu, kerana Tuhan menghukumnya kerana dia melanggar perjanjian yang ada antara dia dan Yakub.
8 Yakub berumur seratus tahun ketika Tuhan menampakkan diri kepadanya, memberkatinya dan menamainya Israel. Rahel, isteri Yakub, mengandung pada masa itu.
9 Pada masa itu Yakub dan segala kepunyaannya berangkat dari Betel untuk pergi ke rumah ayahnya, ke Hebron.
10 Ketika mereka sedang dalam perjalanan, dan masih belum jauh lagi untuk sampai ke Efrata, Rahel melahirkan seorang anak lelaki, lalu ia mengalami kesukaran bersalin, lalu ia mati.
11 Kemudian Yakub menguburkannya di jalan ke Efrata, iaitu Betlehem, dan dia mendirikan tugu di atas kuburnya, yang masih ada di sana sampai hari ini. Umur Rahel adalah empat puluh lima tahun, lalu dia mati.
12 Yakub menamai anaknya yang lahir baginya, yang dilahirkan oleh Rahel baginya, Benyamin, sebab ia dilahirkan baginya di tanah sebelah kanan.
13 Sesudah kematian Rahel, Yakub memasang khemahnya di dalam khemah Bilha, hambanya.
14 Dan Ruben cemburu terhadap ibunya, Lea, kerana hal ini, dan dia dipenuhi dengan kemarahan, lalu dia bangun dalam kemarahannya lalu pergi dan masuk ke dalam khemah Bilha dan dari situ dia memindahkan tempat tidur ayahnya.
15 Pada masa itu bahagian hak kelahiran, bersama-sama dengan jawatan raja dan imam, telah diambil daripada anak-anak Ruben, kerana dia telah mencemarkan tempat

tidur bapanya, dan hak kelahiran diberikan kepada Yusuf, jawatan raja kepada Yehuda, dan keimamatan kepada Lewi, kerana Ruben telah mencemarkan tempat tidur bapanya.

16 Inilah keturunan Yakub, yang lahir baginya di Padan-Aram, dan anak-anak lelaki Yakub ada dua belas orang.

17 Anak-anak lelaki Lea ialah Ruben, anak sulungnya, lalu Simeon, Lewi, Yehuda, Isakhar, Zebulon dan Dina, saudara perempuan mereka; anak-anak lelaki Rahel ialah Yusuf dan Benyamin.

18 Anak-anak Zilpa, hamba perempuan Lea, ialah Gad dan Asyer, dan anak-anak Bilha, hamba perempuan Rahel, ialah Dan dan Naftali; itulah anak-anak lelaki Yakub, yang lahir baginya di Padan-Aram.

19 Lalu Yakub dan anak-anaknya serta segala miliknya pergi dan sampai ke Mamre, iaitu Kireat-Arba, yang berada di Hebron, tempat Abraham dan Ishak menetap sebagai orang asing, dan Yakub bersama anak-anaknya dan segala miliknya, tinggal bersama ayahnya di Hebron.

20 Dan saudaranya Esau dan anak-anak lelakinya, serta semua harta miliknya pergi ke tanah Seir dan tinggal di sana, dan memiliki tanah milik di tanah Seir, dan anak-anak Esau beranak cucu dan bertambah banyak di tanah Seir.

21 Inilah keturunan Esau yang lahir baginya di tanah Kanaan, dan anak-anak lelaki Esau berjumlah lima orang.

22 Ada melahirkan Elifas, anak sulungnya, bagi Esau, dan perempuan itu juga melahirkan Rehuel baginya, dan Ahlibama melahirkan Yeush, Yaelam dan Korah baginya.

23 Inilah anak-anak lelaki Esau yang lahir baginya di tanah Kanaan. Anak-anak lelaki Elifas bin Esau ialah Teman, Omar, Zefo, Gatam, Kenas dan Amalek, dan anak-anak lelaki Rehuel ialah Nahat, Zerah, Sama dan Miza.

24 Anak-anak lelaki Yeush ialah Timna, Alwa dan Yetet; dan anak-anak lelaki Yaelam ialah Alah, Finor dan Kenas.

25 Anak-anak Korah ialah Teman, Mibzar, Magdiel dan Eram; itulah kaum-kaum bani Esau menurut kaum-kaum mereka di tanah Seir.

26 Inilah nama-nama anak-anak Seir, orang Hori, penduduk tanah Seir: Lotan, Syobal, Zibeon, Ana, Disyan, Ezer dan Disyon, tujuh orang anak lelaki.

27 Anak-anak Lotan ialah Hori, Heman dan saudara perempuan mereka, Timna, yang datang kepada Yakub dan anak-anak lelakinya, tetapi mereka tidak mahu mendengarnya. Dia pergi dan menjadi gundik Elifaz anak Esau, dan dia melahirkan Amalek baginya.

28 Anak-anak Syobal ialah Alwan, Manahat, Ebal, Syefo dan Onam. Anak-anak Zibeon ialah Aya dan Ana. Ana inilah yang menemui orang Yemim di padang gurun ketika dia menggembalakan keledai Zibeon, ayahnya.

29 Dan ketika dia sedang memberi makan keldai-keldai ayahnya, dia membawa mereka ke padang gurun pada waktu yang berbeza untuk memberi mereka makan.

30 Pada suatu hari, dia membawa mereka ke salah satu padang pasir di tepi laut, di seberang padang gurun orang-orang itu. Ketika dia sedang memberi makan mereka, tiba-tiba datanglah badai yang sangat dahsyat dari seberang laut dan hinggap di atas keledai-keledai yang sedang makan di sana, sehingga mereka semua berhenti.

31 Kemudian kira-kira seratus dua puluh ekor haiwan yang besar dan mengerikan keluar dari padang gurun di seberang laut, dan semuanya sampai ke tempat keldai-keldai itu berada, lalu mereka duduk di sana.

32. Binatang-binatang itu, dari tengah ke bawah, berbentuk anak-anak manusia, dan dari tengah ke atas, ada yang menyerupai beruang, dan ada yang menyerupai keepha, dengan ekor di belakangnya dari antara bahu mereka sampai ke bumi, seperti ekor duchefat, dan binatang-binatang ini datang dan menunggang dan mengendarai keldai-keldai ini, dan membawa mereka pergi, dan mereka pergi sampai hari ini.

33 Dan salah satu daripada haiwan ini menghampiri Anah dan memukulnya dengan ekornya, lalu melarikan diri dari tempat itu.

34 Dan apabila dia melihat pekerjaan ini, dia sangat takut akan nyawanya, lalu dia melarikan diri ke kota.

35 Dan dia menceritakan kepada anak-anak lelaki dan saudara-saudaranya semua yang telah terjadi kepadanya, dan ramai orang pergi mencari keldai-keldai itu tetapi tidak dapat menemuinya, dan Anah dan saudara-saudaranya tidak pergi lagi ke tempat itu sejak hari itu, kerana mereka sangat takut akan nyawa mereka.

36 Anak-anak Anah, anak Seir, ialah Disyon dan Ahlibama, saudara perempuannya. Anak-anak Disyon ialah Hemdan, Esyban, Yitran dan Keran. Anak-anak Ezer ialah Bilhan, Zaawan dan Akan. Anak-anak Disyon ialah Us dan Aran.

37 Itulah kaum-kaum bani Seir, orang Hori, menurut kaum-kaum mereka di tanah Seir.

38. Esau dan anak-anaknya tinggal di tanah Seir, orang Hori, penduduk tanah itu, dan mereka mempunyai harta benda di dalamnya dan beranak cucu dan bertambah banyak, dan Yakub dan anak-anaknya dan semua milik mereka, tinggal bersama ayah mereka Ishak di tanah Kanaan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Abraham, ayah mereka.

BAB 37

1 Pada tahun ke-15 kehidupan Yakub, iaitu tahun kesembilan Yakub tinggal bersama anak-anaknya di tanah Kanaan, dia datang dari Padan-Aram.

2. Dan pada masa itu Yakub mengembara bersama anak-anaknya dari Hebron, dan mereka pergi dan kembali ke kota Sikhem, mereka dan semua milik mereka, dan mereka tinggal di sana, kerana anak-anak Yakub memperoleh tanah padang rumput yang baik dan subur untuk ternak mereka di kota Sikhem, kota Sikhem setelah dibangun kembali, dan di sana terdapat sekitar tiga ratus lelaki dan wanita.

3 Yakub dan anak-anaknya serta semua miliknya tinggal di bahagian ladang yang telah dibeli Yakub daripada Hemor, bapa Sikhem, ketika dia datang dari Padan-Aram sebelum Simeon dan Lewi mengalahkan kota itu.

4 Dan semua raja orang Kanaan dan orang Amori yang mengepung kota Sikhem, mendengar bahawa anak-anak Yakub telah datang kembali ke Sikhem dan tinggal di sana.

5 Dan mereka berkata, "Patutkah anak-anak Yakub, orang Ibrani itu, datang lagi ke kota itu dan tinggal di sana, setelah mereka memukul dan menghalau penduduknya? Patutkah mereka sekarang kembali dan menghalau juga orang-orang yang tinggal di kota itu atau membunuh mereka?"

6 Dan semua raja Kanaan berkumpul kembali, dan mereka bersatu untuk berperang melawan Yakub dan anak-anaknya.

7 Dan Yasub, raja Tapnakh, juga mengutus orang kepada semua raja tetangganya, kepada Elan, raja Gaas, dan kepada Ihuri, raja Silo, dan kepada Paraton, raja Chazar, dan kepada Susi, raja Sarton, dan kepada Laban, raja Betchoran, dan kepada Sabir, raja Otnay-mah, dengan pesan:

8 Datanglah kepadaku dan bantulah aku, marilah kita pukul Yakub, orang Ibrani itu, dan anak-anaknya, serta semua harta bendanya, kerana mereka datang lagi ke Sikhem untuk mendudukinya dan membunuh penduduknya seperti sebelumnya.

9 Dan semua raja ini berkumpul dan datang dengan semua perkhemahan mereka, suatu bangsa yang sangat banyak seperti pasir di tepi laut, dan mereka semua berada di seberang Tapnakh.

10 Dan Yasub, raja Tapnakh, keluar menyerang mereka dengan seluruh pasukannya, dan dia berkemah bersama mereka di seberang Tapnakh di luar kota, dan semua raja ini mereka bagi menjadi tujuh pasukan, menjadi tujuh perkhemahan melawan putra-putra Yakub.

11 Dan mereka mengirimkan suatu pengumuman kepada Yakub dan anaknya, katanya, "Marilah kamu semua datang kepada kami supaya kami dapat berbincang bersama di dataran, dan membalas dendam atas perbuatan orang-orang Sikhem yang telah kamu bunuh di kota mereka, dan sekarang kamu akan kembali lagi ke kota Sikhem dan tinggal di sana, dan membunuh penduduknya seperti sebelumnya."

12. Dan anak-anak lelaki Yakub mendengar hal ini dan kemarahan mereka sangat menyala atas kata-kata raja-raja Kanaan, dan sepuluh orang anak lelaki Yakub bergegas dan bangkit, dan masing-masing dari mereka mengikat senjata perangnya; dan ada seratus dua orang hamba mereka bersama mereka yang bersenjata lengkap dalam pertempuran.

13 Dan semua orang ini, anak-anak lelaki Yakub bersama hamba-hamba mereka, pergi kepada raja-raja ini, dan Yakub, ayah mereka, bersama mereka, dan mereka semua berdiri di atas timbunan batu Sikhem.

14 Dan Yakub berdoa kepada Tuhan untuk anak-anaknya, lalu dia menadahkan tangannya kepada Tuhan, lalu dia berkata, Ya Tuhan, Engkaulah Tuhan Yang Maha Kuasa, Engkaulah bapa kami, Engkaulah yang membentuk kami dan kami adalah hasil karya tangan-Mu; Aku berdoa agar Engkau membebaskan anak-anakku melalui belas kasihan-Mu dari tangan musuh mereka, yang hari ini datang untuk berperang melawan mereka dan menyelamatkan mereka dari tangan mereka, kerana di tangan-Mulah kuasa dan keperkasaan, untuk menyelamatkan yang sedikit dari yang banyak.

15 Dan berikanlah kepada anak-anakku, hamba-hamba-Mu, kekuatan hati dan keperkasaan untuk berperang melawan musuh mereka, untuk menundukkan mereka, dan membuat musuh mereka jatuh di hadapan mereka, dan jangan biarkan anak-anakku dan hamba-hamba mereka mati di tangan bani Kanaan.

16 Tetapi jika Engkau berkenan mengambil nyawa anak-anakku dan hamba-hamba mereka, terimalah mereka dengan rahmat-Mu yang besar melalui tangan para menteri-Mu, supaya mereka tidak binasa pada hari ini oleh tangan raja-raja orang Amori.

17 Dan ketika Yakub berhenti berdoa kepada Tuhan, bumi bergegar dari tempatnya, dan matahari menjadi gelap, dan semua raja ini ketakutan dan mereka dikejutkan oleh kegemparan yang besar.

18 Dan Tuhan mendengar doa Yakub, dan Tuhan membuat hati semua raja dan tentera mereka terkesan dengan ketakutan dan kekaguman anak-anak Yakub.

19 Kerana Tuhan menyebabkan mereka mendengar bunyi kereta kuda, dan bunyi kuda yang perkasa dari anak-anak Yakub, dan bunyi tentera yang besar yang mengiringi mereka.

20 Raja-raja ini dilanda ketakutan yang besar terhadap anak-anak Yakub, dan ketika mereka berdiri di tempat tinggal mereka, lihatlah anak-anak Yakub maju menyerang mereka, bersama seratus dua belas orang, dengan sorakan yang kuat dan dahsyat.

21 Dan ketika raja-raja melihat anak-anak Yakub maju ke arah mereka, mereka semakin panik, dan mereka cenderung untuk berundur dari hadapan anak-anak Yakub seperti semula, dan tidak berperang dengan mereka.

22 Tetapi mereka tidak berundur, sambil berkata, "Ini akan menjadi satu aib bagi kita untuk berundur dua kali daripada hadapan orang Ibrani."

23 Dan anak-anak lelaki Yakub datang mendekat dan maju melawan semua raja ini dan pasukan mereka, dan mereka melihat, dan lihatlah itu adalah bangsa yang sangat perkasa, banyaknya seperti pasir laut.

24 Lalu anak-anak Yakub berseru kepada Tuhan dan berkata, "Tolonglah kami, ya Tuhan, tolonglah kami dan jawablah kami, kerana kami percaya kepada-Mu, dan jangan biarkan kami mati oleh tangan orang-orang yang tidak bersunat ini, yang hari ini telah datang melawan kami."

25 Dan anak-anak lelaki Yakub memakai senjata perang mereka, dan masing-masing mereka membawa perisai dan lembingnya, lalu mereka maju ke medan perang.

26 Dan Yehuda, anak Yakub, berlari dahulu mendahului saudara-saudaranya, dan sepuluh orang hambanya bersamanya, lalu dia pergi menuju raja-raja ini.

27 Dan Yasub, raja Tapnakh, juga maju lebih dahulu dengan pasukannya di hadapan Yehuda, dan Yehuda melihat Yasub dan pasukannya datang ke arahnya, dan kemurkaan Yehuda menyala, dan kemarahannya berkobar di dalam dirinya, dan dia maju ke pertempuran di mana Yehuda memberanikan diri untuk berperang.

28 Dan Yashub dan seluruh tenteranya sedang mara ke arah Yehuda, dan dia menunggang kuda yang sangat kuat dan perkasa, dan Yashub adalah seorang yang sangat gagah berani, dan diliputi besi dan tembaga dari kepala hingga kaki.

29 Semasa dia menunggang kuda, dia menembakkan anak panah dengan kedua-dua belah tangannya dari depan dan belakang, seperti kebiasaannya dalam semua pertempurannya, dan dia tidak pernah terlepas dari tempat dia mengarahkan anak panahnya.

30 Apabila Yasyub datang untuk berperang dengan Yehuda, dan sedang melepaskan banyak anak panah ke arah Yehuda, Tuhan mengikat tangan Yasyub, dan semua

anak panah yang dilepaskannya melantun ke arah anak buahnya sendiri.
31 Walaupun begitu, Yashub terus mara ke arah Yehuda, untuk mencabarnya dengan anak panah, tetapi jarak antara mereka adalah kira-kira tiga puluh hasta, dan apabila Yehuda melihat Yashub melunjurkan anak panahnya ke arahnya, dia berlari kepadanya dengan kekuatannya yang penuh dengan kemarahan.
32 Lalu Yehuda mengambil sebiji batu besar dari tanah, beratnya enam puluh syikal, lalu Yehuda berlari ke arah Yashub, dan dengan batu itu mengenai perisainya, sehingga Yashub tergamam, lalu jatuh dari kudanya ke tanah.
33 Maka perisai itu pecah dari tangan Yashub, dan oleh kekuatan pukulan itu melompat sejauh kira-kira lima belas hasta, dan perisai itu jatuh di hadapan perkhemahan kedua.
34 Dan raja-raja yang datang bersama Yashub melihat dari jauh kekuatan Yehuda, putra Yakub, dan apa yang telah dilakukannya terhadap Yashub, dan mereka sangat takut kepada Yehuda.
35 Dan mereka berkumpul di dekat perkhemahan Yashub, melihat kekacauannya, lalu Yehuda menghunus pedangnya dan membunuh empat puluh dua orang dari perkhemahan Yashub, dan seluruh perkhemahan Yashub melarikan diri dari hadapan Yehuda, dan tidak ada seorang pun yang bertahan melawannya, dan mereka meninggalkan Yashub dan melarikan diri darinya, dan Yashub masih terbaring di tanah.
36. Ketika Yashub melihat bahawa semua orang dari perkhemahannya telah melarikan diri darinya, dia segera bangkit dengan ketakutan menyerang Yehuda, lalu berdiri di atas kakinya berhadapan dengan Yehuda.
37 Dan Yasub bertempur sekali melawan Yehuda, dengan meletakkan perisai di depan perisai, dan semua anak buah Yasub melarikan diri, kerana mereka sangat takut kepada Yehuda.
38 Lalu Yashub mengambil tombaknya di tangannya untuk menikam kepala Yehuda, tetapi Yehuda dengan cepat meletakkan perisainya di kepalanya pada tombak Yashub, sehingga perisai Yehuda terkena tombak Yashub, dan perisai itu juga terbelah.
39 Apabila Yehuda melihat bahawa perisainya terbelah, dia segera menghunus pedangnya dan menikam Yashub pada pergelangan kakinya, dan memotong kakinya sehingga Yashub rebah ke tanah, dan tombak itu jatuh dari tangannya.
40 Lalu Yehuda segera mengambil tombak Yashub, yang dengannya dia memenggal kepalanya dan melemparkannya ke kakinya.
41 Apabila anak-anak lelaki Yakub melihat apa yang telah dilakukan oleh Yehuda kepada Yashub, mereka semua berlari ke arah barisan raja-raja yang lain, dan anak-anak lelaki Yakub berperang dengan tentera Yashub, dan tentera semua raja yang ada di sana.
42 Dan anak-anak lelaki Yakub menyebabkan lima belas ribu orang daripada mereka tewas, dan mereka memukul mereka seolah-olah memukul buah labu, dan yang lain melarikan diri untuk menyelamatkan nyawa mereka.
43 Yehuda masih berdiri di sisi mayat Yashub, lalu menanggalkan baju zirahnya.
44 Dan Yehuda juga menanggalkan besi dan tembaga yang mengelilingi Yashub, dan lihatlah sembilan orang panglima Yashub datang untuk berperang melawan Yehuda.
45 Maka Yehuda segera mengambil sebuah batu dari tanah, lalu memukul kepala salah seorang dari mereka dengan batu itu, sehingga tengkoraknya pecah, dan mayatnya pun jatuh dari atas kuda ke tanah.
46. Lapan orang panglima yang tinggal, melihat kekuatan Yehuda, sangat takut lalu melarikan diri. Yehuda bersama sepuluh orangnya mengejar mereka, lalu mereka menyusul dan membunuh mereka.
47 Dan anak-anak lelaki Yakub masih mengalahkan tentera raja-raja, dan mereka membunuh ramai daripada mereka, tetapi raja-raja itu dengan berani mengekalkan pendirian mereka bersama panglima-panglima mereka, dan tidak berundur dari tempat mereka, dan mereka berseru menentang tentera-tentera mereka yang melarikan diri dari hadapan anak-anak lelaki Yakub, tetapi tiada seorang pun yang mahu mendengar mereka, kerana mereka takut akan nyawa mereka kalau-kalau mereka mati.
48 Dan semua anak lelaki Yakub, setelah mengalahkan tentera raja-raja, kembali dan datang ke hadapan Yehuda, dan Yehuda masih membunuh lapan panglima Yasub, dan menanggalkan pakaian mereka.
49 Dan Lewi melihat Elon, raja Gaas, maju ke arahnya, bersama empat belas panglimanya untuk membunuhnya, tetapi Lewi tidak mengetahuinya dengan pasti.
50 Dan Elon bersama para panglimanya mendekat, dan Levi menoleh ke belakang dan melihat bahawa pertempuran telah berlaku di belakangnya, dan Levi berlari bersama dua belas orang hambanya, lalu mereka pergi dan membunuh Elon dan para panglimanya dengan mata pedang.

BAB 38

1 Dan Ihuri, raja Silo, datang untuk membantu Elon, dan dia mendekati Yakub, ketika Yakub menghunus busurnya yang ada di tangannya dan dengan anak panah itu mengenai Ihuri yang menyebabkan kematiannya.
2 Dan ketika Ihuri, raja Silo, mati, keempat raja yang tinggal melarikan diri dari tempat mereka bersama para panglima yang lain, dan mereka berusaha untuk berundur, sambil berkata, "Kita tidak lagi mempunyai kekuatan melawan orang Ibrani setelah mereka membunuh ketiga raja dan panglima mereka yang lebih berkuasa daripada kita."
3 Dan ketika anak-anak lelaki Yakub melihat bahawa raja-raja yang tinggal telah pergi dari tempat mereka, mereka mengejar mereka, dan Yakub juga datang dari timbunan batu di Sikhem dari tempat dia berdiri, dan mereka mengejar raja-raja itu dan mereka mendekati mereka bersama hamba-hamba mereka.
4 Raja-raja dan para panglima bersama seluruh tentera mereka, melihat bahawa anak-anak Yakub menghampiri mereka, takut akan nyawa mereka lalu melarikan diri sehingga mereka sampai ke kota Chazar.
5. Dan anak-anak lelaki Yakub mengejar mereka sampai ke pintu gerbang kota Chazar, dan mereka menewaskan raja-raja dan tentera mereka, kira-kira empat ribu orang, dan

ketika mereka mengalahkan tentera raja-raja, Yakub sibuk dengan busurnya dan memukul raja-raja, dan dia membunuh mereka semua.

6 Dan dia membunuh Paraton, raja Chazar, di pintu gerbang kota Chazar, dan kemudian dia membunuh Susi, raja Sarton, dan Laban, raja Bethchorin, dan Shabir, raja Machnaymah, dan dia membunuh mereka semua dengan panah, satu panah ke arah masing-masing, dan mereka mati.

7. Dan anak-anak lelaki Yakub melihat bahawa semua raja telah mati dan mereka telah berundur, mereka terus berperang dengan tentera raja-raja di seberang pintu gerbang Chazar, dan mereka masih membunuh kira-kira empat ratus orang mereka.

8 Tiga orang hamba Yakub gugur dalam pertempuran itu, dan ketika Yehuda melihat bahawa tiga orang hambanya telah mati, ia sangat berdukacita, dan amarahnya berkobar-kobar terhadap orang Amori.

9 Dan semua orang yang tinggal dari tentera raja-raja sangat takut akan nyawa mereka, lalu mereka berlari dan memecahkan pintu gerbang tembok kota Chazar, dan mereka semua memasuki kota untuk keselamatan.

10 Dan mereka bersembunyi di tengah-tengah kota Chazar, kerana kota Chazar sangat besar dan luas, dan apabila semua tentera ini memasuki kota itu, anak-anak lelaki Yakub mengejar mereka ke kota itu.

11 Maka keluarlah empat orang pahlawan yang berpengalaman dalam pertempuran dari kota itu lalu berdiri di pintu masuk kota, dengan pedang terhunus dan tombak di tangan mereka, lalu mereka berdiri berhadapan dengan anak-anak Yakub dan tidak membiarkan mereka masuk ke dalam kota.

12 Lalu Naftali berlari dan datang di antara mereka, lalu dengan pedangnya ia menebas dua orang dari mereka, dan memenggal kepala mereka sekaligus.

13 Dan dia berpaling kepada dua orang yang lain, dan lihatlah mereka telah melarikan diri, lalu dia mengejar mereka, menyusul mereka, memukul mereka dan membunuh mereka.

14. Dan anak-anak lelaki Yakub datang ke kota itu dan melihat, dan lihatlah ada tembok lain di kota itu, dan mereka mencari pintu gerbang tembok itu tetapi tidak dapat menemukannya, dan Yehuda melompat ke atas tembok itu, dan Simeon dan Lewi mengikutinya, dan mereka bertiga turun dari tembok itu ke dalam kota.

15 Dan Simeon dan Lewi membunuh semua lelaki yang melarikan diri ke dalam kota untuk berlindung, dan juga penduduk kota itu bersama isteri dan anak-anak mereka, mereka bunuh dengan mata pedang, dan tangisan kota itu naik ke langit.

16 Dan Dan dan Naftali melompat ke atas tembok untuk melihat apa yang menyebabkan bunyi ratapan itu, kerana anak-anak Yakub berasa cemas tentang saudara-saudara mereka, dan mereka mendengar penduduk kota itu berbicara dengan tangisan dan rayuan, berkata, Ambillah semua yang kami miliki di kota itu dan pergilah, hanya jangan bunuh kami.

17 Setelah Yehuda, Simeon, dan Lewi berhenti memukul penduduk kota itu, mereka memanjat tembok dan memanggil Dan dan Naftali, yang berada di atas tembok, dan kepada saudara-saudara mereka yang lain, lalu Simeon dan Lewi memberitahu mereka tentang jalan masuk ke kota itu, dan semua anak lelaki Yakub datang untuk mengambil rampasan.

18. Anak-anak lelaki Yakub merampas jarahan kota Chazar, kawanan domba dan lembu, dan harta benda, dan mereka merampas semua yang dapat dirampas, lalu pergi dari kota itu pada hari itu.

19 Dan pada keesokan harinya anak-anak lelaki Yakub pergi ke Sarton, kerana mereka mendengar bahawa orang-orang Sarton yang tinggal di kota itu sedang berkumpul untuk berperang dengan mereka kerana telah membunuh raja mereka, dan Sarton adalah sebuah kota yang sangat tinggi dan berkubu, dan ia mempunyai benteng yang dalam yang mengelilingi kota itu.

20 Tiang benteng itu kira-kira lima puluh hasta dan lebarnya empat puluh hasta, dan tidak ada tempat bagi seseorang untuk masuk ke dalam kota itu oleh karena benteng itu. Anak-anak Yakub melihat benteng kota itu, lalu mereka mencari jalan masuk ke dalamnya, tetapi tidak menemukannya.

21 Kerana pintu masuk ke kota itu berada di belakang, dan setiap orang yang ingin masuk ke kota itu datang melalui jalan itu dan mengelilingi seluruh kota, dan setelah itu dia memasuki kota itu.

22. Anak-anak Yakub melihat mereka tidak dapat menemui jalan masuk ke kota itu, kemarahan mereka menyala-nyala, dan penduduk kota itu melihat bahawa anak-anak Yakub datang kepada mereka, sangat takut kepada mereka, kerana mereka telah mendengar tentang kekuatan mereka dan apa yang telah mereka lakukan terhadap Chazar.

23 Dan penduduk kota Sarton tidak dapat keluar menuju anak-anak Yakub setelah berkumpul di kota untuk berperang melawan mereka, agar mereka tidak masuk ke dalam kota, tetapi ketika mereka melihat bahawa mereka datang ke arah mereka, mereka sangat takut kepada mereka, kerana mereka telah mendengar tentang kekuatan mereka dan apa yang telah mereka lakukan terhadap Chazar.

24 Maka penduduk Sarton dengan cepat mengambil jambatan jalan raya kota itu dari tempatnya, sebelum anak-anak Yakub datang, dan mereka membawanya ke dalam kota.

25. Dan anak-anak lelaki Yakub datang dan mencari jalan masuk ke kota itu, tetapi tidak dapat menemukannya. Penduduk kota itu naik ke puncak tembok, dan melihat, dan lihatlah anak-anak lelaki Yakub sedang mencari jalan masuk ke kota.

26 Dan penduduk kota itu mencela anak-anak Yakub dari atas tembok, dan mereka mengutuk mereka, dan anak-anak Yakub mendengar celaan itu, dan mereka sangat marah, dan kemarahan mereka menyala-nyala di dalam diri mereka.

27. Dan anak-anak lelaki Yakub menjadi marah kepada mereka, lalu mereka semua bangkit dan melompat ke atas benteng dengan kekuatan mereka, dan dengan kekuatan mereka melintasi selebar empat puluh hasta benteng itu.

28 Setelah mereka melepasi benteng itu, mereka berdiri di bawah tembok kota itu, dan mereka mendapati semua pintu gerbang kota itu dipagar dengan pintu besi.

29 Kemudian anak-anak lelaki Yakub datang mendekat untuk memecahkan pintu gerbang kota itu, tetapi penduduknya tidak membiarkannya, kerana dari atas

tembok mereka melemparkan batu dan anak panah ke arahnya.

30 Jumlah orang yang berada di atas tembok itu kira-kira empat ratus orang, dan apabila anak-anak lelaki Yakub melihat bahawa orang-orang kota itu tidak membiarkan mereka membuka pintu gerbang kota, mereka melompat dan mendaki puncak tembok, dan Yehuda naik terlebih dahulu ke bahagian timur kota.

31 Lalu Gad dan Asyer maju mengikutinya ke sudut barat kota, Simeon dan Lewi di utara, dan Dan dan Ruben di selatan.

32. Orang-orang yang berada di atas tembok, penduduk kota itu, melihat bahawa anak-anak Yakub datang kepada mereka, mereka semua melarikan diri dari tembok itu, turun ke dalam kota, dan bersembunyi di tengah-tengah kota.

33. Dan Isakhar dan Naftali yang tinggal di bawah tembok datang mendekat dan memecahkan pintu gerbang kota, lalu menyalakan api di pintu gerbang kota, sehingga besi itu meleleh. Semua anak lelaki Yakub masuk ke dalam kota, mereka dan semua orang mereka, lalu mereka berperang melawan penduduk kota Sarton, dan membunuh mereka dengan mata pedang, dan tidak ada seorang pun yang bertahan di hadapan mereka.

34 Kira-kira dua ratus orang melarikan diri dari kota itu, lalu mereka semua pergi bersembunyi di sebuah menara di kota itu. Yehuda mengejar mereka sampai ke menara itu. Dia merobohkan menara itu, yang menimpa orang-orang itu, dan mereka semua mati.

35. Dan anak-anak lelaki Yakub naik ke atas bumbung menara itu, dan mereka melihat, dan lihatlah ada menara lain yang kuat dan tinggi di kejauhan di kota itu, dan puncaknya sampai ke langit, dan anak-anak lelaki Yakub bergegas turun, dan pergi bersama semua orang mereka ke menara itu, dan mendapati menara itu penuh dengan kira-kira tiga ratus lelaki, wanita dan kanak-kanak.

36 Dan anak-anak lelaki Yakub melakukan pembunuhan besar-besaran di antara orang-orang di menara itu dan mereka lari dan melarikan diri dari mereka.

37 Simeon dan Lewi mengejar mereka, ketika dua belas orang yang perkasa dan gagah berani keluar mendapatkan mereka dari tempat mereka bersembunyi.

38 Dan kedua belas orang itu mengadakan pertempuran yang hebat melawan Simeon dan Levi, dan Simeon dan Levi tidak dapat mengalahkan mereka, dan orang-orang gagah berani itu memecahkan perisai Simeon dan Levi, dan salah seorang daripada mereka memukul kepala Levi dengan pedangnya, ketika Levi dengan cepat meletakkan tangannya ke kepalanya, kerana dia takut akan pedang itu, dan pedang itu mengenai tangan Levi, dan ia hanya memerlukan sedikit sahaja untuk memotong tangan Levi.

39 Lalu Lewi mengambil pedang orang yang gagah berani itu, lalu mengambilnya dengan paksa dari orang itu, lalu dengan pedang itu ia memukul kepala orang yang gagah berani itu, sehingga kepalanya terpotong.

40 Dan sebelas orang datang untuk berperang melawan Lewi, kerana mereka melihat seorang daripada mereka terbunuh, dan anak-anak lelaki Yakub berperang, tetapi anak-anak lelaki Yakub tidak dapat mengalahkan mereka, kerana orang-orang itu sangat kuat.

41. Dan anak-anak lelaki Yakub melihat bahawa mereka tidak dapat mengalahkan mereka, Simeon menjerit dengan kuat dan nyaring, dan sebelas orang yang berkuasa itu tergamam mendengar suara jeritan Simeon.

42 Dan Yehuda dari kejauhan mengenali suara teriakan Simeon, lalu Naftali dan Yehuda berlari dengan perisai mereka kepada Simeon dan Lewi, dan mendapati mereka sedang bertarung dengan orang-orang kuat itu, tidak dapat mengalahkan mereka kerana perisai mereka telah patah.

43 Naftali melihat bahawa perisai Simeon dan Lewi telah pecah, lalu dia mengambil dua perisai daripada hamba-hambanya lalu membawanya kepada Simeon dan Lewi.

44 Pada hari itu juga Simeon, Lewi dan Yehuda berperang melawan kesebelas orang perkasa itu sampai matahari terbenam, tetapi mereka tidak dapat mengalahkan mereka.

45 Dan hal ini diberitahukan kepada Yakub, dan dia sangat sedih, lalu dia berdoa kepada Tuhan, lalu dia dan Naftali, anaknya, pergi melawan orang-orang perkasa ini.

46 Lalu Yakub mendekat dan menarik busurnya, lalu mendekati orang-orang perkasa itu, lalu membunuh tiga orang dari mereka dengan busur itu, dan lapan orang yang tinggal berbalik, dan lihatlah, perang sedang berlangsung melawan mereka di depan dan di belakang, dan mereka sangat takut akan nyawa mereka, dan tidak dapat berdiri di hadapan anak-anak Yakub, lalu mereka melarikan diri dari hadapan mereka.

47 Dalam pelarian mereka, mereka bertemu dengan Dan dan Asyer yang datang ke arah mereka. Tiba-tiba mereka menyerang mereka, berperang dengan mereka, lalu membunuh dua orang daripada mereka. Kemudian Yehuda dan saudara-saudaranya mengejar mereka, lalu mengalahkan yang lain dan membunuh mereka.

48. Dan semua anak lelaki Yakub kembali dan berjalan di sekitar kota itu, mencari jika mereka dapat menemukan seorang lelaki. Mereka menemukan kira-kira dua puluh pemuda di dalam sebuah gua di kota itu. Suku Gad dan Asyer membunuh mereka semua. Dan dan Naftali menyerang orang-orang lain yang telah melarikan diri dari menara kedua, dan mereka membunuh mereka semua.

49 Dan anak-anak lelaki Yakub membunuh semua penduduk kota Sarton, tetapi wanita dan anak-anak kecil mereka tinggalkan di kota itu dan tidak membunuh mereka.

50 Dan semua penduduk kota Sarton adalah orang-orang yang berkuasa, seorang daripada mereka akan mengejar seribu orang, dan dua daripada mereka tidak akan melarikan diri daripada sepuluh ribu orang yang lain.

51 Dan anak-anak lelaki Yakub membunuh semua penduduk kota Sarton dengan mata pedang, sehingga tiada seorang pun yang dapat bertahan melawan mereka, dan mereka meninggalkan perempuan-perempuan di kota itu.

52. Dan anak-anak lelaki Yakub mengambil semua rampasan kota itu, dan merampas apa yang mereka inginkan, dan mereka mengambil kawanan domba dan lembu serta harta benda dari kota itu, dan anak-anak lelaki Yakub melakukan kepada Sarton dan penduduknya seperti yang telah mereka lakukan kepada Chazar dan penduduknya, dan mereka berpaling dan pergi.

BAB 39

1 Ketika anak-anak lelaki Yakub pergi dari kota Sarton, mereka telah berjalan kira-kira dua ratus hasta ketika mereka bertemu dengan penduduk Tapnach yang datang ke arah mereka, kerana mereka keluar untuk berperang dengan mereka, kerana mereka telah mengalahkan raja Tapnach dan semua orangnya.

2 Maka semua orang yang tinggal di kota Tapnah keluar untuk berperang melawan anak-anak Yakub, dan mereka berfikir untuk merampas kembali dari mereka rampasan dan jarahan yang telah mereka rampas dari Chazar dan Sarton.

3. Dan orang-orang Tapnakh yang lain berperang dengan anak-anak Yakub di tempat itu, dan anak-anak Yakub mengalahkan mereka, dan mereka melarikan diri dari hadapan mereka, dan mereka mengejar mereka sampai ke kota Arbelan, dan mereka semua tewas di hadapan anak-anak Yakub.

4. Dan anak-anak lelaki Yakub kembali dan datang ke Tapnach, untuk mengambil rampasan Tapnach, dan ketika mereka sampai di Tapnach, mereka mendengar bahawa orang-orang Arbelan telah keluar untuk menemui mereka untuk menyelamatkan rampasan saudara-saudara mereka, dan anak-anak lelaki Yakub meninggalkan sepuluh orang mereka di Tapnach untuk menjarah kota itu, dan mereka keluar menuju orang-orang Arbelan.

5 Dan orang-orang Arbelan keluar bersama isteri-isteri mereka untuk berperang melawan anak-anak lelaki Yakub, kerana isteri-isteri mereka berpengalaman dalam pertempuran, dan mereka keluar, kira-kira empat ratus orang lelaki dan perempuan.

6 Dan semua anak lelaki Yakub berteriak dengan suara yang nyaring, dan mereka semua berlari ke arah penduduk Arbelan, dengan suara yang nyaring dan dahsyat.

7 Dan penduduk Arbelan mendengar bunyi teriakan anak-anak Yakub, dan raungan mereka seperti bunyi singa dan seperti raungan laut dan ombaknya.

8. Dan ketakutan dan kegentaran menguasai hati mereka kerana anak-anak Yakub, dan mereka sangat takut kepada mereka, lalu mereka berundur dan melarikan diri dari hadapan mereka ke dalam kota, dan anak-anak Yakub mengejar mereka sampai ke pintu gerbang kota, dan mereka menemui mereka di dalam kota.

9. Dan anak-anak lelaki Yakub berperang melawan mereka di kota itu, dan semua wanita mereka terlibat dalam perunggu terhadap anak-anak lelaki Yakub, dan pertempuran itu sangat sengit di antara mereka sepanjang hari itu sampai petang.

10. Dan anak-anak lelaki Yakub tidak dapat mengalahkan mereka, dan anak-anak lelaki Yakub hampir binasa dalam pertempuran itu, dan anak-anak lelaki Yakub berseru kepada Tuhan dan mendapat kekuatan yang besar menjelang petang, dan anak-anak lelaki Yakub membunuh semua penduduk Arbelan dengan mata pedang, lelaki, wanita dan kanak-kanak.

11 Dan juga sisa orang-orang yang telah melarikan diri dari Sarton, anak-anak lelaki Yakub membunuh mereka di Arbelan, dan anak-anak lelaki Yakub melakukan kepada Arbelan dan Tapnach seperti yang telah mereka lakukan kepada Chazar dan Sarton, dan ketika para wanita melihat bahawa semua lelaki itu telah mati, mereka naik ke atas bumbung kota dan memukul anak-anak lelaki Yakub dengan menghujani mereka dengan batu seperti hujan.

12 Lalu anak-anak lelaki Yakub bergegas masuk ke dalam kota, lalu menangkap semua perempuan itu dan membunuh mereka dengan mata pedang. Anak-anak lelaki Yakub merampas segala jarahan dan rampasan, kawanan domba, lembu sapi, dan ternak.

13 Dan anak-anak Yakub melakukan kepada Makhnaima seperti yang mereka lakukan kepada Tapnakh, kepada Hazar dan kepada Silo. Kemudian mereka berpaling dari sana dan pergi.

14 Dan pada hari kelima, anak-anak lelaki Yakub mendengar bahawa orang Gaas telah berkumpul untuk berperang melawan mereka, kerana mereka telah membunuh raja dan panglima-panglima mereka, kerana terdapat empat belas panglima di kota Gaas, dan anak-anak lelaki Yakub telah membunuh mereka semua dalam pertempuran pertama.

15 Dan anak-anak lelaki Yakub pada hari itu bersiap sedia untuk berperang melawan penduduk Gaas. Di Gaas terdapat orang-orang Amori yang kuat dan perkasa. Gaas adalah kota berkubu yang terkuat dan terbaik di antara semua kota Amori, dan ia mempunyai tiga tembok.

16. Kemudian anak-anak lelaki Yakub datang ke Gaas dan mereka mendapati pintu-pintu gerbang kota itu terkunci, dan kira-kira lima ratus orang berdiri di puncak tembok paling luar, dan orang ramai seperti pasir di tepi laut sedang mengintai anak-anak lelaki Yakub dari luar kota di belakangnya.

17. Dan anak-anak lelaki Yakub datang untuk membuka pintu gerbang kota itu, dan ketika mereka semakin dekat, lihatlah orang-orang yang sedang mengintai di belakang kota itu keluar dari tempat mereka dan mengepung anak-anak lelaki Yakub.

18. Anak-anak lelaki Yakub dikepung di antara penduduk Gaas, dan pertempuran itu ada di depan dan di belakang mereka, dan semua orang yang berada di atas tembok melemparkan panah dan batu dari atas tembok ke arah mereka.

19 Dan Yehuda, melihat bahawa orang-orang Gaas menjadi terlalu berat bagi mereka, mengeluarkan jeritan yang sangat nyaring dan dahsyat. Semua orang Gaas ketakutan mendengar suara jeritan Yehuda, dan orang-orang jatuh dari tembok mendengar jeritannya yang kuat, dan semua orang yang berada di luar dan di dalam kota sangat takut akan nyawa mereka.

20 Ketika anak-anak lelaki Yakub masih datang mendekat untuk memecahkan pintu kota, orang-orang Gaas melemparkan batu dan anak panah ke arah mereka dari atas tembok, lalu membuat mereka lari dari pintu gerbang.

21 Dan anak-anak lelaki Yakub kembali menyerang orang-orang Gaas yang bersama mereka dari luar kota, dan mereka memukul mereka dengan dahsyat, seperti memukul buah labu, dan mereka tidak dapat bertahan melawan anak-anak lelaki Yakub, kerana ketakutan dan kegentaran telah menyelubungi mereka ketika mendengar jeritan Yehuda.

22 Dan anak-anak lelaki Yakub membunuh semua orang lelaki yang berada di luar kota, dan anak-anak lelaki Yakub masih mendekat untuk masuk ke dalam kota, dan berperang di bawah tembok kota, tetapi mereka tidak dapat kerana semua penduduk Gaas yang tinggal di kota telah

mengepung tembok Gaas ke setiap arah, sehingga anak-anak lelaki Yakub tidak dapat mendekati kota untuk berperang dengan mereka.

23 Dan anak-anak lelaki Yakub datang mendekati satu sudut untuk berperang di bawah tembok, penduduk Gaas melemparkan anak panah dan batu ke arah mereka seperti hujan lebat, dan mereka melarikan diri dari bawah tembok.

24 Maka orang Gaas yang berada di atas tembok itu, melihat bahawa anak-anak Yakub tidak dapat mengalahkan mereka dari bawah tembok itu, lalu mereka mencela anak-anak Yakub dengan kata-kata ini, katanya,

25 Apakah masalahnya dengan kamu dalam pertempuran ini sehingga kamu tidak dapat menang? Dapatkah kamu melakukan kepada kota Gaas yang perkasa dan penduduknya seperti yang kamu lakukan kepada kota-kota orang Amori yang tidak begitu kuat? Sesungguhnya kepada orang-orang yang lemah di antara kita kamu melakukan hal-hal itu, dan membunuh mereka di pintu masuk kota, kerana mereka tidak mempunyai kekuatan ketika mereka ketakutan mendengar bunyi teriakanmu.

26 Dan adakah kamu sanggup berperang di tempat ini? Tentunya di sini kamu semua akan mati, dan kami akan membalas dendam atas kota-kota yang telah kamu musnahkan.

27 Penduduk Gaas dengan hebatnya mencela anak-anak Yakub dan memaki mereka dengan dewa-dewa mereka, dan terus melontarkan anak panah dan batu ke arah mereka dari atas tembok.

28. Dan Yehuda dan saudara-saudaranya mendengar kata-kata penduduk Gaas, lalu kemarahan mereka sangat bangkit, dan Yehuda cemburu kepada Tuhannya dalam hal ini, lalu dia berseru dan berkata, "Ya Tuhan, tolonglah, kirimkanlah pertolongan kepada kami dan saudara-saudara kami."

29 Dan dia berlari dari jauh dengan sekuat tenaga, dengan pedang terhunus di tangannya, lalu dia melompat dari tanah dan dengan kekuatannya, memanjat tembok, dan pedangnya jatuh dari tangannya.

30 Dan orang Yehuda berteriak di atas tembok, dan semua orang yang berada di atas tembok ketakutan, dan beberapa dari mereka jatuh dari tembok ke dalam kota dan mati, dan mereka yang masih berada di atas tembok, ketika mereka melihat kekuatan Yehuda, mereka sangat takut dan melarikan diri menyelamatkan nyawa mereka ke kota untuk keselamatan.

31 Dan beberapa orang memberanikan diri untuk berperang dengan Yehuda di atas tembok, dan mereka hampir membunuhnya ketika mereka melihat tidak ada pedang di tangan Yehuda, dan mereka berpikir untuk melemparkannya dari tembok kepada saudara-saudaranya, dan dua puluh orang dari kota itu datang untuk membantu mereka, dan mereka mengepung Yehuda dan mereka semua berteriak ke arahnya, dan mendekatinya dengan pedang terhunus, dan mereka menakutkan Yehuda, dan Yehuda berseru kepada saudara-saudaranya dari atas tembok.

32 Dan Yakub dan anak-anaknya menarik busur dari bawah tembok, dan mengenai tiga orang yang berada di atas tembok, dan Yehuda terus menangis dan dia berseru, Ya Tuhan, tolonglah kami, ya Tuhan, selamatkanlah kami, dan dia berseru dengan suara nyaring di atas tembok, dan jeritan itu kedengaran dari kejauhan.

33 Dan setelah seruan ini, dia berseru lagi, dan semua orang yang mengepung Yehuda di atas tembok itu ketakutan, dan mereka masing-masing melemparkan pedangnya dari tangannya ketika mendengar suara teriakan dan gegaran Yehuda, lalu melarikan diri.

34 Lalu Yehuda mengambil pedang-pedang yang telah jatuh dari tangan mereka, lalu Yehuda berperang melawan mereka dan membunuh dua puluh orang dari mereka di atas tembok.

35 Kira-kira lapan puluh orang lelaki dan perempuan masih mendaki tembok dari kota itu dan mereka semua mengepung Yehuda, dan Tuhan menanamkan ketakutan di hati Yehuda, sehingga mereka tidak dapat mendekati-Nya.

36 Lalu Yakub dan semua orang yang bersamanya menarik busur dari bawah tembok, lalu mereka membunuh sepuluh orang di atas tembok itu, lalu mereka rebah ke bawah tembok, di hadapan Yakub dan anak-anaknya.

37 Setelah rakyat di atas tembok melihat bahawa dua puluh orang mereka telah gugur, mereka masih berlari ke arah Yehuda dengan pedang terhunus, tetapi mereka tidak dapat mendekatinya kerana mereka sangat takut akan kekuatan Yehuda.

38 Lalu datanglah salah seorang pahlawan mereka yang bernama Arud untuk memukul kepala Yehuda dengan pedangnya. Ketika Yehuda buru-buru meletakkan perisainya di kepalanya, pedang itu mengenai perisai itu, lalu terbelah dua.

39 Dan orang perkasa ini setelah dia mengalahkan Yehuda melarikan diri untuk menyelamatkan nyawanya, di tengah ketakutan Yehuda, dan kakinya tergelincir di atas tembok dan dia jatuh di antara anak-anak lelaki Yakub yang berada di bawah tembok, dan anak-anak lelaki Yakub memukulnya dan membunuhnya.

40 Kepala Yehuda terasa sakit kerana pukulan orang yang berkuasa itu, dan Yehuda hampir mati kerananya.

41 Dan Yehuda berteriak di atas tembok kerana kesakitan yang ditimbulkan oleh pukulan itu, ketika Dan mendengarnya, dan kemarahannya menyala-nyala di dalam dirinya, dan dia juga bangun dan pergi dari jauh dan berlari dan melompat dari tanah dan memanjat tembok dengan kekuatan amarahnya yang tersulut.

42 Dan ketika Dan sampai di atas tembok dekat Yehuda, semua orang di atas tembok melarikan diri, yang telah berdiri di hadapan Yehuda, dan mereka naik ke tembok yang kedua, dan mereka melemparkan panah dan batu ke arah Dan dan Yehuda dari tembok yang kedua, dan berusaha untuk menghalau mereka dari tembok.

43 Anak panah dan batu itu mengenai Dan dan Yehuda, dan mereka hampir mati di atas tembok, dan ke mana sahaja Dan dan Yehuda melarikan diri dari tembok itu, mereka diserang dengan anak panah dan batu dari tembok yang kedua.

44 Dan Yakub dan anak-anak lelakinya masih berada di pintu masuk kota di bawah tembok pertama, dan mereka tidak dapat menarik busur mereka melawan penduduk kota itu, kerana mereka tidak dapat dilihat oleh mereka, berada di atas tembok kedua.

45 Dan Dan dan Yehuda apabila mereka tidak lagi dapat menanggung batu dan anak panah yang jatuh ke atas

mereka dari tembok kedua, mereka berdua melompat ke atas tembok kedua berhampiran penduduk kota itu, dan apabila penduduk kota yang berada di atas tembok kedua melihat bahawa Dan dan Yehuda telah datang kepada mereka di atas tembok kedua, mereka semua berteriak dan turun ke bawah di antara tembok-tembok itu.

46 Dan Yakub dan anak-anaknya mendengar bunyi teriakan dari penduduk kota itu, dan mereka masih berada di pintu masuk kota, dan mereka cemas tentang Dan dan Yehuda yang tidak kelihatan oleh mereka, kerana mereka berada di atas tembok yang kedua.

47. Dan Naftali naik dengan kekuatan amarahnya yang terpancar dan melompat ke atas tembok pertama untuk melihat apa yang menyebabkan bunyi teriakan yang telah mereka dengar di kota itu, dan Isakhar dan Zebulon mendekat untuk memecahkan pintu kota, lalu mereka membuka pintu gerbang kota dan masuk ke dalam kota.

48. Dan Naftali melompat dari tembok pertama ke tembok kedua, lalu datang untuk membantu saudara-saudaranya, dan penduduk Gaas yang berada di atas tembok, melihat bahawa Naftali adalah orang ketiga yang datang untuk membantu saudara-saudaranya, mereka semua melarikan diri dan turun ke dalam kota, dan Yakub dan semua anak lelakinya dan semua pemuda mereka datang ke kota kepada mereka.

49 Dan Yehuda, Dan dan Naftali turun dari tembok ke dalam kota dan mengejar penduduk kota itu, sedangkan Simeon dan Lewi berada di luar kota dan tidak tahu bahawa pintu gerbang itu telah terbuka, lalu mereka naik dari sana ke tembok dan turun kepada saudara-saudara mereka ke dalam kota.

50. Dan penduduk kota itu semuanya telah turun ke dalam kota, dan anak-anak lelaki Yakub datang kepada mereka dari arah yang berbeza, dan pertempuran dilancarkan terhadap mereka dari depan dan dari belakang, dan anak-anak lelaki Yakub mengalahkan mereka dengan dahsyat, dan membunuh kira-kira dua puluh ribu orang lelaki dan wanita, tidak seorang pun dari mereka yang dapat bertahan melawan anak-anak lelaki Yakub.

51 Darah mengalir dengan banyak di dalam kota, dan ia seperti anak sungai, dan darah itu mengalir seperti anak sungai ke bahagian luar kota, dan sampai ke padang pasir Bethchorin.

52 Dari kejauhan, penduduk Betchorin melihat darah yang mengalir dari kota Gaas, dan kira-kira tujuh puluh orang dari antara mereka berlari untuk melihat darah itu, lalu mereka sampai ke tempat di mana darah itu berada.

53 Dan mereka mengikuti jejak darah itu dan sampai ke tembok kota Gaas, dan mereka melihat darah mengalir dari kota itu, dan mereka mendengar suara jeritan dari penduduk Gaas, kerana ia naik ke langit, dan darah itu terus mengalir dengan deras seperti anak sungai.

54 Dan semua anak lelaki Yakub masih memukul penduduk Gaas, dan terlibat dalam membunuh mereka sampai petang, kira-kira dua puluh ribu orang lelaki dan perempuan, dan orang-orang Chorin berkata, "Sesungguhnya ini adalah pekerjaan orang Ibrani, kerana mereka masih berperang di semua kota orang Amori."

55 Dan orang-orang itu bergegas dan berlari ke Bethchorin, dan masing-masing mengambil senjata perangnya, dan mereka berseru kepada semua penduduk Bethchorin, yang juga memakai senjata perang mereka untuk pergi dan berperang melawan anak-anak Yakub.

56 Setelah anak-anak Yakub selesai mengalahkan penduduk Gaas, mereka berjalan mengelilingi kota itu untuk merampas semua orang yang terbunuh. Setelah sampai di bahagian paling dalam kota itu, mereka bertemu dengan tiga orang yang sangat berkuasa, dan mereka tidak membawa pedang.

57. Dan anak-anak lelaki Yakub datang ke tempat mereka berada, lalu orang-orang yang berkuasa itu melarikan diri, dan salah seorang dari mereka telah menangkap Zebulon, yang dilihatnya seorang pemuda yang pendek perawakannya, lalu dengan sekuat tenaga ia menghempaskannya ke tanah.

58 Lalu Yakub berlari kepadanya dengan pedangnya, lalu Yakub menikamnya dari bawah pinggangnya dengan pedang, lalu membelahnya menjadi dua, lalu mayat itu jatuh menimpa Zebulon.

59 Dan yang kedua datang dan menangkap Yakub untuk menjatuhkannya ke tanah, lalu Yakub berpaling kepadanya dan berteriak kepadanya, sementara Simeon dan Lewi berlari dan memukul pinggulnya dengan pedang dan menjatuhkannya ke tanah.

60. Orang yang perkasa itu bangkit dari tanah dengan amarah yang dibangkitkan dengan kekuatan, dan Yehuda datang kepadanya sebelum dia sempat berdiri, lalu memukul kepalanya dengan pedang, sehingga kepalanya terbelah dan dia mati.

61 Dan orang berkuasa ketiga, melihat bahawa sahabat-sahabatnya terbunuh, melarikan diri dari hadapan anak-anak lelaki Yakub, dan anak-anak lelaki Yakub mengejarnya di dalam kota; dan ketika orang berkuasa itu melarikan diri, dia menemukan salah satu pedang penduduk kota itu, lalu dia mengambilnya dan berpaling kepada anak-anak lelaki Yakub dan melawan mereka dengan pedang itu.

62 Lalu orang yang perkasa itu berlari ke arah Yehuda untuk menikam kepalanya dengan pedang, dan tidak ada perisai di tangan Yehuda; dan ketika dia bermaksud untuk menikamnya, Naftali dengan cepat mengambil perisainya dan meletakkannya di kepala Yehuda, dan pedang orang yang perkasa itu mengenai perisai Naftali dan Yehuda terlepas dari pedang itu.

63 Lalu Simeon dan Lewi berlari ke arah orang kuat itu dengan pedang mereka dan menyerangnya dengan kuat dengan pedang mereka, lalu kedua pedang itu menembusi tubuh orang kuat itu dan membelahnya menjadi dua, memanjang.

64 Pada waktu itu, anak-anak lelaki Yakub mengalahkan ketiga orang perkasa itu, bersama-sama dengan seluruh penduduk Gaas, dan hari hampir senja.

65 Dan anak-anak lelaki Yakub berjalan di sekitar Gaas dan mengambil semua rampasan kota itu, bahkan anak-anak kecil dan wanita-wanita tidak dibiarkan hidup, dan anak-anak lelaki Yakub melakukan kepada Gaas seperti yang telah mereka lakukan kepada Sarton dan Silo.

BAB 40

1 Anak-anak lelaki Yakub membawa segala jarahan Gaas, lalu keluar dari kota itu pada waktu malam.

2 Mereka sedang keluar berarak menuju ke kubu Bethchorin, dan penduduk Bethchorin sedang pergi ke kubu untuk bertemu dengan mereka, dan pada malam itu anak-anak lelaki Yakub berperang dengan penduduk Bethchorin, di kubu Bethchorin.

3 Dan semua penduduk Bethchorin adalah orang-orang yang perkasa, seorang pun dari mereka tidak akan melarikan diri dari hadapan seribu orang, dan mereka berperang pada malam itu di atas benteng, dan teriakan mereka kedengaran pada malam itu dari jauh, dan bumi bergetar mendengar teriakan mereka.

4 Dan semua anak lelaki Yakub takut kepada orang-orang itu, kerana mereka tidak biasa berperang dalam kegelapan, dan mereka sangat keliru, dan anak-anak lelaki Yakub berseru kepada Tuhan, katanya, "Tolonglah kami, ya Tuhan, bebaskanlah kami agar kami tidak mati oleh tangan orang-orang yang tidak bersunat ini."

5 Dan Tuhan mendengar suara anak-anak Yakub, dan Tuhan menyebabkan ketakutan dan kekecohan yang besar melanda penduduk Bethchorin, dan mereka bertempur sesama sendiri dalam kegelapan malam, dan saling memukul dalam jumlah yang besar.

6. Dan anak-anak lelaki Yakub, mengetahui bahawa Tuhan telah mendatangkan roh jahat di antara orang-orang itu, dan bahawa mereka bertempur setiap orang dengan jirannya, keluarlah mereka dari antara gerombolan penduduk Betchorin dan pergi sampai ke lereng benteng Betchorin, dan lebih jauh lagi, dan mereka bermalam di sana dengan aman bersama para pemuda mereka pada malam itu.

7 Dan penduduk Bethchorin berperang sepanjang malam, seorang dengan saudaranya, dan seorang lagi dengan jirannya, dan mereka berteriak ke segala arah ke arah benteng, dan teriakan mereka kedengaran dari kejauhan, dan seluruh bumi bergetar mendengar suara mereka, kerana mereka lebih berkuasa daripada semua penduduk bumi.

8 Dan semua penduduk kota-kota orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Hewi dan semua raja Kanaan, dan juga mereka yang berada di seberang Sungai Yordan, mendengar bunyi pekikan itu pada malam itu.

9 Dan mereka berkata, "Sesungguhnya ini adalah pertempuran orang Ibrani yang sedang berperang melawan ketujuh kota yang datang mendekati mereka; dan siapakah yang dapat bertahan melawan orang Ibrani itu?"

10 Dan semua penduduk kota-kota orang Kanaan, dan semua orang yang berada di seberang Sungai Yordan, sangat takut kepada anak-anak Yakub, sebab mereka berkata, "Lihatlah, hal yang sama akan dilakukan kepada kita seperti yang dilakukan kepada kota-kota itu, kerana siapakah yang dapat bertahan melawan kekuatan mereka yang besar?"

11 Dan tangisan orang Korin sangat kuat pada malam itu, dan terus meningkat; dan mereka saling berbalas-balas sampai pagi, dan banyak dari mereka yang terbunuh.

12. Dan pagi menjelang, semua anak lelaki Yakub bangun pada waktu fajar dan pergi ke kubu, dan mereka membunuh orang-orang Korin yang masih tinggal dengan cara yang dahsyat, dan mereka semua terbunuh di dalam kubu.

13 Dan hari keenam muncul, dan semua penduduk Kanaan melihat dari kejauhan semua penduduk Betchorin terbaring mati di benteng Betchorin, dan berselerak seperti bangkai anak domba dan kambing.

14. Dan anak-anak lelaki Yakub membawa semua rampasan yang telah mereka rampas dari Gaas dan pergi ke Betchorin. Mereka mendapati kota itu penuh dengan penduduk seperti pasir laut, lalu mereka berperang melawan mereka. Anak-anak lelaki Yakub mengalahkan mereka di sana sampai petang.

15 Dan anak-anak lelaki Yakub melakukan kepada Bet-Horin seperti yang mereka lakukan kepada Gaas dan Tapnakh, dan seperti yang mereka lakukan kepada Hazar, Sarton dan Silo.

16 Anak-anak lelaki Yakub mengambil serta mereka rampasan Betchorin dan semua rampasan kota-kota itu, dan pada hari itu mereka pulang ke Sikhem.

17 Kemudian anak-anak lelaki Yakub pulang ke kota Sikhem, dan mereka tinggal di luar kota itu. Kemudian mereka berehat di sana dari peperangan, dan bermalam di sana sepanjang malam.

18 Lalu semua hamba mereka bersama-sama dengan segala jarahan yang telah mereka rampas dari kota-kota itu, mereka pergi ke luar kota, dan mereka tidak masuk ke dalam kota itu, sebab kata mereka: "Mungkin akan ada pertempuran lagi melawan kita, dan mereka akan datang mengepung kita di Sikhem."

19 Yakub, anak-anaknya, dan hamba-hamba mereka tinggal pada malam itu dan keesokan harinya di ladang yang telah dibeli Yakub dari Hemor dengan harga lima syikal, dan semua rampasan mereka ada bersama mereka.

20 Dan semua rampasan yang dirampas oleh anak-anak Yakub berada di ladang itu, seperti pasir di tepi laut banyaknya.

21 Penduduk negeri itu memerhatikan mereka dari jauh, dan semua penduduk negeri itu takut kepada anak-anak Yakub yang telah melakukan hal ini, kerana tiada raja dari zaman dahulu kala yang pernah melakukan seperti itu.

22 Dan ketujuh raja orang Kanaan itu memutuskan untuk berdamai dengan anak-anak Yakub, kerana mereka sangat takut akan nyawa mereka sendiri, kerana anak-anak Yakub.

23 Pada hari itu juga, iaitu pada hari ketujuh, Yafia, raja Hebron, mengutus orang secara rahsia kepada raja Ai, kepada raja Gibeon, kepada raja Syalem, kepada raja Adulam, kepada raja Lakhis, kepada raja Hazar, dan kepada semua raja Kanaan yang takluk kepada mereka, dengan pesan:

24 Pergilah bersamaku, dan datanglah kepadaku, supaya kita pergi kepada bani Yakub, dan aku akan berdamai dengan mereka, dan mengadakan perjanjian dengan mereka, supaya seluruh negerimu jangan dibinasakan oleh pedang bani Yakub, seperti yang mereka lakukan terhadap Sikhem dan kota-kota di sekitarnya, seperti yang telah kamu dengar dan lihat.

25 Dan apabila kamu datang kepadaku, janganlah datang dengan ramai orang, tetapi hendaklah setiap raja membawa tiga orang panglimanya, dan setiap panglima membawa tiga orang pegawainya.

26 Dan datanglah kamu semua ke Hebron, dan kita akan pergi bersama-sama kepada anak-anak Yakub, dan memohon kepada mereka agar mereka membentuk perjanjian damai dengan kita.

27 Dan semua raja itu melakukan seperti yang disuruh oleh raja Hebron kepada mereka, kerana mereka semua berada di bawah nasihat dan perintahnya, dan semua raja Kanaan berkumpul untuk pergi kepada anak-anak Yakub, untuk berdamai dengan mereka; dan anak-anak Yakub kembali dan pergi ke bahagian ladang yang ada di Sikhem, kerana mereka tidak menaruh kepercayaan kepada raja-raja negeri itu.

28 Kemudian anak-anak lelaki Yakub pulang dan tinggal di ladang itu selama sepuluh hari, dan tidak ada seorang pun yang datang untuk berperang dengan mereka.

29 Apabila anak-anak lelaki Yakub melihat bahawa tiada perang, mereka semua berkumpul dan pergi ke kota Sikhem, dan anak-anak lelaki Yakub tinggal di Sikhem.

30 Setelah lewat empat puluh hari, berkumpullah semua raja orang Amori dari segala tempat mereka dan datang ke Hebron, kepada Yafia, raja Hebron.

31 Dan jumlah raja-raja yang datang ke Hebron, untuk berdamai dengan anak-anak lelaki Yakub, adalah dua puluh satu raja, dan jumlah panglima yang datang bersama mereka adalah enam puluh sembilan, dan anak buah mereka adalah seratus lapan puluh sembilan, dan semua raja ini dan anak buah mereka berehat di dekat Gunung Hebron.

32 Dan raja Hebron keluar bersama tiga panglima dan sembilan orangnya, dan raja-raja ini memutuskan untuk pergi kepada anak-anak lelaki Yakub untuk berdamai.

33 Lalu berkatalah mereka kepada raja Hebron: "Engkaulah yang harus mendahului kami dan orang-orangmu, dan berbicaralah bagi pihak kami kepada anak-anak Yakub, maka kami akan mengikuti engkau dan meneguhkan perkataanmu." Maka raja Hebron berbuat demikian.

34 Dan anak-anak lelaki Yakub mendengar bahawa semua raja Kanaan telah berkumpul dan berehat di Hebron, lalu anak-anak lelaki Yakub mengutus empat orang hamba mereka sebagai pengintip, katanya, "Pergilah dan intailah raja-raja ini, dan selidikilah serta selidikilah orang-orang mereka sama ada mereka sedikit atau banyak, dan jika mereka hanya sedikit bilangannya, bilanganlah mereka semua dan kembalilah."

35 Dan hamba-hamba Yakub pergi secara rahsia kepada raja-raja ini, dan melakukan seperti yang diperintahkan oleh anak-anak lelaki Yakub kepada mereka, dan pada hari itu mereka kembali kepada anak-anak lelaki Yakub, dan berkata kepada mereka, Kami telah datang kepada raja-raja itu, dan mereka hanya sedikit bilangannya, dan kami telah mengira mereka semua, dan lihatlah, mereka berjumlah dua ratus lapan puluh lapan, raja dan manusia.

36. Dan anak-anak lelaki Yakub berkata, "Mereka hanya sedikit jumlahnya, oleh itu kita tidak akan keluar semua kepada mereka." Dan pada waktu pagi, anak-anak lelaki Yakub bangun dan memilih enam puluh dua orang dari antara mereka, dan sepuluh orang dari anak-anak lelaki Yakub pergi bersama mereka; dan mereka memakai senjata perang mereka, kerana mereka berkata, "Mereka datang untuk berperang dengan kita," kerana mereka tidak tahu bahawa mereka datang untuk berdamai dengan mereka.

37. Dan anak-anak lelaki Yakub pergi bersama hamba-hamba mereka ke pintu gerbang Sikhem, menuju raja-raja itu, dan ayah mereka Yakub ada bersama mereka.

38 Ketika mereka keluar, lihatlah, raja Hebron dan ketiga panglimanya dan sembilan orang bersamanya sedang datang di jalan menuju anak-anak Yakub. Anak-anak Yakub melayangkan pandangan mereka, lalu mereka melihat dari jauh Yafia, raja Hebron, bersama para panglimanya, sedang datang ke arah mereka. Anak-anak Yakub berdiri di tempat pintu gerbang Sikhem, dan tidak meneruskan perjalanan mereka.

39 Raja Hebron terus maju, dia dan para panglimanya, sampai dia sampai dekat dengan anak-anak Yakub, lalu dia dan para panglimanya tunduk kepada mereka sampai ke tanah, dan raja Hebron duduk bersama para panglimanya di hadapan Yakub dan anak-anaknya.

40 Lalu berkatalah anak-anak Yakub kepadanya: "Apakah yang telah terjadi kepadamu, ya raja Hebron? Mengapa engkau datang kepada kami pada hari ini? Apakah yang engkau tuntut dari kami?" Lalu berkatalah raja Hebron kepada Yakub: "Tuanku, semua raja orang Kanaan telah datang pada hari ini untuk mengadakan perdamaian dengan tuanku."

41. Dan anak-anak lelaki Yakub mendengar kata-kata raja Hebron, dan mereka tidak bersetuju dengan cadangannya, kerana anak-anak lelaki Yakub tidak percaya kepadanya, kerana mereka menyangka bahawa raja Hebron telah bercakap dengan tipu daya kepada mereka.

42 Dan raja Hebron tahu dari kata-kata anak-anak lelaki Yakub, bahawa mereka tidak mempercayai kata-katanya, lalu raja Hebron mendekati Yakub, dan berkata kepadanya, "Tuanku, aku mohon kepadamu, untuk memastikan bahawa semua raja ini telah datang kepadamu dengan perjanjian damai, kerana mereka tidak datang dengan semua orang mereka, dan mereka juga tidak membawa senjata perang mereka, kerana mereka telah datang untuk meminta perdamaian daripada tuanku dan anak-anak lelakinya.

43 Dan anak-anak lelaki Yakub menjawab raja Hebron, katanya, "Suruhlah engkau kepada semua raja ini, dan jika engkau berkata benar kepada kami, biarlah mereka masing-masing datang sendiri-sendiri ke hadapan kami, dan jika mereka datang kepada kami tanpa senjata, maka kami akan tahu bahawa mereka mencari perdamaian daripada kami."

44 Dan Yafia, raja Hebron, mengutus salah seorang anak buahnya kepada raja-raja itu, dan mereka semua datang ke hadapan anak-anak Yakub, lalu sujud kepada mereka sampai ke tanah. Raja-raja ini duduk di hadapan Yakub dan anak-anaknya, lalu mereka berkata kepada mereka, katanya,

45 Kami telah mendengar segala yang kamu lakukan terhadap raja-raja orang Amori dengan pedangmu dan lenganmu yang sangat kuat, sehingga tidak seorang pun yang dapat bertahan di hadapanmu, dan kami takut kepadamu demi nyawa kami, jangan-jangan hal itu menimpa kami seperti yang menimpa mereka.

46 Oleh itu, kami datang kepadamu untuk mengadakan perjanjian damai antara kita, dan sekarang, buatlah perjanjian damai dan kebenaran dengan kami, bahawa kamu tidak akan mencampuri urusan kami, memandangkan kami tidak pernah mencampuri urusan kamu.

47 Dan anak-anak lelaki Yakub tahu bahawa mereka benar-benar datang untuk mencari perdamaian daripada mereka, lalu anak-anak lelaki Yakub mendengar mereka, lalu membentuk perjanjian dengan mereka.

48 Dan anak-anak lelaki Yakub bersumpah kepada mereka bahawa mereka tidak akan campur tangan dengan mereka, dan semua raja orang Kanaan juga bersumpah kepada mereka, dan anak-anak lelaki Yakub menjadikan mereka orang paksa sejak hari itu dan seterusnya.
49 Sesudah itu semua panglima raja-raja ini datang bersama anak buah mereka menghadap Yakub, dengan hadiah di tangan mereka untuk Yakub dan anak-anak lelakinya, lalu mereka sujud kepadanya sampai ke tanah.
50 Raja-raja ini kemudian mendesak anak-anak Yakub dan memohon kepada mereka untuk mengembalikan semua rampasan yang telah mereka rampas dari tujuh kota orang Amori, dan anak-anak Yakub berbuat demikian, dan mereka mengembalikan semua yang telah mereka rampas, wanita-wanita, anak-anak kecil, ternak dan semua rampasan yang telah mereka rampas, lalu mereka melepaskan mereka, dan mereka masing-masing pergi ke kotanya.
51 Dan semua raja ini kembali tunduk kepada anak-anak lelaki Yakub, dan mereka mengirimkan atau membawa banyak hadiah kepada mereka pada masa itu, dan anak-anak lelaki Yakub mengutus raja-raja ini dan orang-orang mereka, dan mereka pergi dengan damai dari mereka ke kota-kota mereka, dan anak-anak lelaki Yakub juga kembali ke rumah mereka, ke Sikhem.
52 Dan sejak hari itu ada perdamaian antara anak-anak Yakub dan raja-raja orang Kanaan, sampai bani Israel datang untuk mewarisi tanah Kanaan.

BAB 41

1 Pada pergantian tahun, anak-anak lelaki Yakub berangkat dari Sikhem, dan mereka sampai di Hebron, kepada ayah mereka Ishak, dan mereka tinggal di sana, tetapi kawanan domba dan lembu mereka mereka makan setiap hari di Sikhem, kerana pada masa itu terdapat padang rumput yang baik dan gemuk, dan Yakub serta anak-anak lelakinya dan seluruh keluarga mereka tinggal di lembah Hebron.
2 Pada masa itu, pada tahun itu juga, iaitu pada tahun keseratus enam kehidupan Yakub, dalam tahun kesepuluh setelah Yakub pulang dari Padan-Aram, matilah Lea, isteri Yakub, ketika ia berumur lima puluh satu tahun, ketika ia meninggal di Hebron.
3 Kemudian Yakub dan anak-anaknya menguburkannya di dalam gua di ladang Makhpela di Hebron, yang telah dibeli Abraham dari bani Het untuk menjadi kuburan milik.
4 Dan anak-anak lelaki Yakub tinggal bersama ayah mereka di lembah Hebron, dan semua penduduk negeri itu mengetahui kekuatan mereka dan kemasyhuran mereka tersebar ke seluruh negeri.
5 Dan Yusuf, anak Yakub, dan saudaranya Benyamin, anak-anak Rahel, isteri Yakub, masih muda pada masa itu, dan tidak keluar bersama saudara-saudara mereka semasa pertempuran mereka di semua kota orang Amori.
6 Dan ketika Yusuf melihat kekuatan saudara-saudaranya, dan kebesaran mereka, dia memuji dan memuliakan mereka, tetapi dia menganggap dirinya lebih besar daripada mereka, dan meninggikan dirinya di atas mereka; dan Yakub, ayahnya, juga mengasihinya lebih daripada semua putranya, kerana dia adalah putra dari usia tuanya, dan melalui kasihnya terhadapnya, dia membuatkan dia jubah yang berwarna-warni.
7 Apabila Yusuf melihat bahawa bapanya lebih mengasihi Yusuf daripada saudara-saudaranya, dia terus meninggikan dirinya daripada saudara-saudaranya, dan dia menyampaikan kepada bapanya laporan buruk tentang mereka.
8 Ketika anak-anak Yakub melihat segala tingkah laku Yusuf terhadap mereka, dan bahwa ayah mereka lebih mengasihi Yusuf daripada mereka semua, mereka membencinya dan tidak dapat terus-menerus berkata-kata dengan dia dengan damai.
9 Yusuf berumur tujuh belas tahun, dan dia masih membesarkan dirinya melebihi saudara-saudaranya, dan dia berfikir untuk membesarkan dirinya melebihi mereka.
10 Pada waktu itu ia bermimpi, lalu ia pergi kepada saudara-saudaranya dan menceritakan mimpinya kepada mereka. Katanya kepada mereka, "Aku bermimpi, dan lihatlah kita semua sedang mengikat berkas-berkas gandum di ladang, lalu berkasku bangkit dan tegak di atas tanah, lalu berkas-berkas gandummu mengelilinginya dan sujud kepadanya."
11 Lalu saudara-saudaranya menjawabnya dan berkata kepadanya: "Apakah arti mimpi yang telah kaumimpikan itu? Adakah engkau bermaksud untuk memerintah kami?"
12 Yakub masih datang dan menceritakan hal itu kepada Yakub, ayahnya. Kemudian Yakub mencium Yusuf, ketika mendengar kata-kata itu dari mulut Yakub, ayahnya, lalu Yakub memberkati Yusuf.
13 Apabila anak-anak Yakub melihat bahawa ayah mereka telah memberkati Yusuf dan menciumnya, dan bahawa Yusuf sangat mengasihinya, mereka menjadi cemburu dan semakin membencinya.
14 Selepas itu, Yusuf bermimpi lagi dan menceritakan mimpi itu kepada bapanya di hadapan saudara-saudaranya. Yusuf berkata kepada bapa dan saudara-saudaranya, “Lihatlah, aku telah bermimpi lagi, dan lihatlah matahari, bulan dan sebelas bintang tunduk kepadaku.”
15. Ayahnya mendengar kata-kata Yusuf dan mimpinya, dan melihat bahawa saudara-saudaranya membenci Yusuf kerana perkara ini, maka Yakub menegur Yusuf di hadapan saudara-saudaranya kerana perkara ini, katanya, "Apakah maksud mimpi yang telah kauimpikkan ini, dan membesarkan dirimu di hadapan saudara-saudaramu yang lebih tua daripadamu?"
16 Adakah engkau menyangka dalam hatimu bahawa aku dan ibumu serta kesebelas saudaramu akan datang dan sujud menyembahmu, sehingga engkau mengatakan perkara-perkara ini?
17 Saudara-saudaranya iri hati kepadanya kerana kata-kata dan mimpinya itu, dan mereka terus membencinya, dan Yakub menyimpan mimpi-mimpi itu di dalam hatinya.
18. Pada suatu hari, anak-anak lelaki Yakub pergi menggembalakan kawanan ternak ayah mereka di Sikhem, kerana mereka masih menjadi gembala pada masa itu; dan sementara anak-anak lelaki Yakub sedang menggembalakan ternak pada hari itu di Sikhem, mereka berlengah-lengah, dan waktu pengumpulan ternak telah berlalu, dan mereka belum juga tiba.
19 Yakub melihat bahawa anak-anak lelakinya tertangguh di Sikhem, lalu berkatalah Yakub dalam hatinya, "Mungkin

penduduk Sikhem telah bangkit untuk berperang melawan mereka, oleh sebab itu mereka bertangguh datang pada hari ini."

20 Lalu Yakub memanggil Yusuf, anaknya, lalu berpesan kepadanya, katanya: "Lihatlah, saudara-saudaramu sedang menggembalakan ternak di Sikhem hari ini, dan lihatlah, mereka belum kembali. Oleh itu, pergilah dan lihatlah di mana mereka berada, dan bawalah kabar kepadaku tentang kesejahteraan saudara-saudaramu dan kesejahteraan kawanan domba."

21 Dan Yakub menyuruh anaknya Yusuf ke lembah Hebron, dan Yusuf datang mencari saudara-saudaranya di Sikhem, tetapi tidak dapat menemukan mereka. Yusuf pergi mengelilingi ladang yang dekat Sikhem, untuk melihat ke mana saudara-saudaranya telah berpaling, dan dia tersesat di padang gurun, dan tidak tahu ke mana dia harus pergi.

22 Seorang malaikat Tuhan menjumpai Yusuf sedang mengembara di jalan menuju ke padang, lalu berkatalah Yusuf kepada malaikat Tuhan itu, "Aku mencari saudara-saudaraku; tidakkah engkau mendengar di mana mereka sedang makan?" Lalu malaikat Tuhan berkata kepada Yusuf, "Aku melihat saudara-saudaramu sedang makan di sini, dan aku mendengar mereka berkata bahawa mereka akan pergi makan di Dotan."

23 Yusuf mendengar suara malaikat Tuhan, lalu pergilah ia kepada saudara-saudaranya di Dotan dan ia mendapati mereka sedang menggembalakan kawanan domba di Dotan.

24 Lalu Yusuf pergi kepada saudara-saudaranya, dan sebelum dia sampai dekat dengan mereka, mereka telah bertekad untuk membunuhnya.

25 Lalu Simeon berkata kepada saudara-saudaranya, "Lihatlah, orang yang bermimpi itu datang kepada kita hari ini, dan sekarang marilah kita bunuh dia dan lemparkan dia ke dalam salah satu lubang di padang gurun, dan apabila ayahnya mencarinya dari kita, kita akan mengatakan seekor binatang buas telah melahapnya."

26. Dan Ruben mendengar kata-kata saudara-saudaranya tentang Yusuf, lalu dia berkata kepada mereka, "Janganlah kamu berbuat demikian, kerana bagaimana kita dapat memandang rendah kepada ayah kita Yakub? Lemparkan dia ke dalam lubang ini untuk mati di sana, tetapi janganlah menghulurkan tangan kepadanya untuk menumpahkan darahnya; dan Ruben mengatakan ini untuk melepaskannya dari tangan mereka, untuk membawanya kembali kepada ayahnya.

27 Apabila Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, dia duduk di hadapan mereka. Mereka bangkit menyerangnya, menangkapnya dan memukulnya hingga jatuh ke bumi, lalu menanggalkan jubah indah yang dipakainya.

28 Lalu mereka menangkapnya dan melemparkannya ke dalam sebuah sumur, dan di dalam sumur itu tidak ada air, hanya ular dan kala jengking. Dan Yusuf takut akan ular dan kala jengking yang ada di dalam sumur itu. Dan Yusuf berseru dengan suara yang nyaring, dan Tuhan menyembunyikan ular dan kala jengking di sisi sumur itu, dan mereka tidak menyakiti Yusuf.

29 Lalu Yusuf berseru dari dalam lubang itu kepada saudara-saudaranya, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang telah kuperbuat kepadamu, dan dalam dosa apakah aku? Mengapa kamu tidak takut akan Tuhan terhadap aku? Bukankah aku ini dari tulang dan dagingmu, dan bukankah Yakub, ayahmu, ayahku? Mengapa kamu melakukan hal ini kepadaku pada hari ini, dan bagaimana kamu dapat memandang tinggi kepada ayah kita Yakub?"

30 Dan dia terus berseru dan memanggil saudara-saudaranya dari dalam lubang itu, lalu berkata, "Hai Yehuda, Simeon, dan Lewi, saudara-saudaraku, angkatlah aku dari tempat kegelapan yang telah kamu tempatkan aku, dan datanglah pada hari ini untuk mengasihani aku, hai anak-anak Tuhan, dan anak-anak Yakub, ayahku. Dan jika aku telah berdosa kepadamu, bukankah kamu anak-anak Abraham, Ishak, dan Yakub? Jika mereka melihat seorang anak yatim piatu, mereka mengasihaninya, atau orang yang lapar, mereka memberinya roti untuk dimakan, atau orang yang dahaga, mereka memberinya air untuk diminum, atau orang yang telanjang, mereka menyelimutinya dengan pakaian!"

31 Dan bagaimanakah engkau akan menahan belas kasihanmu daripada saudaramu, kerana aku ini sedaging dan setulangmu, dan jika aku telah berdosa kepadamu, pastilah engkau akan melakukan ini kerana ayahku!

32 Dan Yusuf mengucapkan kata-kata ini dari dalam lubang itu, dan saudara-saudaranya tidak dapat mendengarnya, dan tidak dapat mencondongkan telinga mereka kepada kata-kata Yusuf, dan Yusuf menangis dan menangis di dalam lubang itu.

33 Lalu berkatalah Yusuf: "Ah, sekiranya ayahku tahu pada hari ini juga perbuatan yang telah dilakukan oleh saudara-saudaraku kepadaku dan perkataan yang telah mereka katakan kepadaku pada hari ini."

34 Dan semua saudaranya mendengar tangisan dan tangisannya di dalam perigi itu, lalu saudara-saudaranya pergi dan menjauhkan diri dari perigi itu, supaya mereka tidak mendengar tangisan Yusuf dan tangisannya di dalam perigi itu.

BAB 42

1 Lalu mereka pergi dan duduk di seberang sana, kira-kira jaraknya sejauh satu tembakan panah, dan mereka duduk di sana untuk makan roti, dan sementara mereka makan, mereka berunding tentang apa yang akan dilakukan kepadanya, sama ada untuk membunuhnya atau membawanya kembali kepada ayahnya.

2 Mereka sedang bertekad untuk berunding. Ketika mereka mengangkat muka, mereka melihat, maka tampaklah suatu rombongan orang Ismael datang dari jauh melalui jalan Gilead, menuju ke Mesir.

3 Lalu kata Yehuda kepada mereka: "Apakah untungnya bagi kita, jika kita membunuh saudara kita itu? Mungkin Allah akan menuntut dia dari kita; maka inilah nasihat yang diajukan mengenainya, yang harus kamu lakukan kepadanya: Lihatlah, ini rombongan orang Ismael yang sedang pergi ke Mesir,

4 Oleh itu, marilah kita buang dia kepada mereka, dan janganlah tangan kita mengenainya, dan mereka akan memimpinnya bersama mereka, dan dia akan hilang di antara penduduk negeri ini, dan kita tidak akan membunuhnya dengan tangan kita sendiri. Dan cadangan itu menyenangkan hati saudara-saudaranya dan mereka melakukan menurut perkataan Yehuda.

5. Ketika mereka sedang berbincang tentang perkara ini, dan sebelum rombongan orang Ismael datang kepada mereka, tujuh orang pedagang Midian lewat di dekat mereka, dan ketika mereka lewat, mereka haus, dan mereka mengangkat mata mereka dan melihat lubang tempat Yusuf dikuburkan, dan mereka melihat, dan lihatlah setiap jenis burung ada padanya.

6. Orang-orang Midian ini berlari ke perigi untuk minum air, kerana mereka menyangka bahawa di situ terdapat air, dan ketika sampai di hadapan perigi itu mereka mendengar suara Yusuf menangis dan meratap di dalam perigi itu, dan mereka melihat ke bawah ke dalam perigi itu, dan mereka melihat dan lihatlah ada seorang pemuda yang cantik rupanya dan sangat menawan.

7. Dan mereka memanggilnya dan berkata, "Siapakah engkau dan siapa yang membawa engkau ke sini, dan siapa yang menempatkan engkau di dalam perigi ini, di padang gurun?" Dan mereka semua membantu mengangkat Yusuf dan mereka menariknya keluar, dan membawanya keluar dari perigi itu, dan membawanya dan pergi dalam perjalanan mereka dan melewati saudara-saudaranya.

8 Lalu berkatalah mereka kepada mereka: "Mengapa kamu berbuat demikian, mengambil hamba kami dari pada kami dan pergi? Sesungguhnya kami telah memasukkan pemuda ini ke dalam lubang itu kerana dia memberontak terhadap kami, dan kamu datang dan membawanya pergi; sekarang kembalikanlah hamba kami."

9 Lalu orang Midian menjawab dan berkata kepada anak-anak Yakub, "Adakah ini hambamu, atau adakah orang ini melayani kamu? Mungkin kamu semua hambanya, kerana dia lebih elok rupanya dan lebih disayangi daripada kamu semua, dan mengapa kamu semua berbohong kepada kami?"

10 Oleh itu, kami tidak akan mendengar kata-katamu dan tidak akan menghiraukanmu, kerana kami telah menemui anak muda itu di dalam lubang di padang gurun, dan kami telah menangkapnya; oleh itu kami akan pergi.

11 Lalu semua anak lelaki Yakub mendekati mereka dan bangkit kepada mereka serta berkata kepada mereka, "Kembalikan hamba kami, dan mengapa kamu semua harus mati oleh mata pedang?" Lalu orang Midian berteriak melawan mereka, lalu mereka menghunus pedang mereka, lalu maju untuk berperang melawan anak-anak Yakub.

12 Dan lihatlah, Simeon bangkit dari tempat duduknya melawan mereka, lalu melompat ke tanah dan menghunus pedangnya lalu mendekati orang Midian. Dia mengeluarkan jeritan yang dahsyat di hadapan mereka, sehingga jeritannya kedengaran dari kejauhan, dan bumi bergetar mendengar jeritan Simeon.

13 Orang Midian ketakutan kerana Simeon dan bunyi teriakannya, lalu mereka sujud menyembah dengan sangat ketakutan.

14 Lalu Simeon berkata kepada mereka, "Sesungguhnya akulah Simeon, anak Yakub, orang Ibrani itu, yang bersama abangku sahaja telah memusnahkan kota Sikhem dan kota-kota orang Amori; demikianlah juga akan dilakukan Allah kepadaku, jika semua saudaramu, orang Midian, dan juga raja-raja Kanaan, datang bersama kamu, mereka tidak dapat berperang melawan aku."

15 Oleh itu, kembalikanlah pemuda yang telah kau ambil itu, supaya aku tidak memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan binatang-binatang di bumi.

16 Orang Midian semakin takut kepada Simeon, lalu mereka mendekati anak-anak Yakub dengan ketakutan dan kegentaran, serta dengan kata-kata yang menyedihkan, katanya,

17 Sesungguhnya kamu telah mengatakan bahawa orang muda itu adalah hambamu, dan bahawa dia memberontak terhadapmu, dan oleh itu kamu memasukkannya ke dalam lubang; apa yang akan kamu lakukan dengan seorang hamba yang memberontak terhadap tuannya? Oleh itu, juallah dia kepada kami, dan kami akan memberikan kepadamu semua yang kamu perlukan untuknya; dan Tuhan berkenan melakukan ini supaya anak-anak Yakub tidak membunuh saudara mereka.

18 Orang Midian itu melihat bahawa Yusuf itu elok rupanya dan cantik parasnya, lalu mereka mengingini dia dalam hati mereka dan bertekad untuk membelinya daripada saudara-saudaranya.

19 Dan anak-anak lelaki Yakub mendengar kata-kata orang Midian dan mereka menjual saudara mereka Yusuf kepada mereka dengan harga dua puluh keping perak, dan Ruben, saudara mereka, tidak ada bersama mereka, dan orang Midian membawa Yusuf dan melanjutkan perjalanan mereka ke Gilead.

20 Mereka sedang dalam perjalanan, dan orang Midian bertaubat atas apa yang telah mereka lakukan, dengan membeli pemuda itu, lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, "Apakah yang telah kita lakukan ini, dengan mengambil pemuda ini dari pihak orang Ibrani, yang rupanya elok dan berwajah cantik?"

21 Mungkin pemuda ini dicuri dari tanah orang Ibrani, dan mengapakah kita melakukan hal ini? Dan jika dia dicari dan didapati di tangan kita, kita akan mati di tangan-Nya.

22 Sekarang, sesungguhnya orang-orang yang gagah berani dan berkuasa telah menjualnya kepada kami, kekuatan salah seorang yang kamu lihat hari ini; mungkin mereka mencurinya dari negerinya dengan kekuatan dan lengan mereka yang kuat, dan oleh itu telah menjualnya kepada kami dengan harga yang kecil yang kami berikan kepada mereka.

23. Sementara mereka berbincang-bincang, mereka melihat sekumpulan orang Ismael yang datang dahulu, dan yang dilihat oleh anak-anak Yakub, sedang maju ke arah orang Midian. Orang Midian berkata satu sama lain, "Mari kita jual pemuda ini kepada sekumpulan orang Ismael yang datang ke arah kita, dan kita akan mengambil untuknya sedikit yang telah kita berikan untuknya, dan kita akan dibebaskan dari kejahatannya."

24 Lalu mereka berbuat demikian, lalu mereka sampai kepada orang Ismael itu. Orang Midian itu menjual Yusuf kepada orang Ismael itu dengan harga dua puluh keping perak yang telah mereka berikan kepada saudara-saudaranya.

25 Lalu orang Midian pergi ke Gilead, lalu orang Ismael membawa Yusuf dan membiarkannya menunggangi salah satu unta, lalu mereka membawanya ke Mesir.

26 Dan Yusuf mendengar bahawa orang Ismael sedang menuju ke Mesir, dan Yusuf meratapi dan menangis kerana perkara ini bahawa dia akan berada jauh dari tanah Kanaan,

daripada bapanya, dan dia menangis dengan sedih ketika dia menunggang unta, dan salah seorang daripada mereka memerhatikannya, dan menyuruhnya turun dari unta dan berjalan kaki, dan walaupun demikian Yusuf terus menangis dan menangis, dan dia berkata, Wahai ayahku, ayahku.

27 Lalu seorang daripada orang Ismael bangun dan menampar pipi Yusuf, dan dia masih terus menangis; dan Yusuf keletihan di jalan, dan tidak dapat meneruskan perjalanan kerana kepahitan jiwanya, dan mereka semua memukul dan menyusahkan dia di jalan, dan mereka menakutkannya supaya dia berhenti menangis.

28 Dan Tuhan melihat ambisi Yusuf dan kesusahannya, lalu Tuhan menurunkan kegelapan dan kekacauan ke atas orang-orang itu, dan tangan setiap orang yang memukulnya menjadi layu.

29 Lalu mereka berkata seorang kepada yang lain: "Apakah hal yang telah dilakukan Allah kepada kita di jalan ini?" Mereka tidak tahu, bahwa hal itu menimpa mereka oleh karena Yusuf. Lalu orang-orang itu melanjutkan perjalanan mereka, lalu mereka melalui jalan ke Efrata, tempat Rahel dikuburkan.

30 Yusuf sampai ke kubur ibunya, lalu Yusuf bergegas berlari ke kubur ibunya, lalu merebahkan dirinya di atas kubur itu dan menangis.

31 Dan Yusuf berseru dengan kuat di atas kubur ibunya, dan dia berkata, Wahai ibuku, ibuku, wahai engkau yang telah melahirkan aku, bangunlah sekarang, dan bangkitlah dan lihatlah anakmu, bagaimana dia telah dijual sebagai hamba, dan tidak ada seorang pun yang mengasihaninya.

32 Bangunlah dan lihatlah anakmu, tangisilah bersamaku kerana kesusahanku, dan lihatlah hati saudara-saudaraku.

33 Bangkitkan ibuku, bangunlah, bangunlah dari tidurmu untukku, dan arahkan pertempuranmu melawan saudara-saudaraku. Oh, bagaimana mereka telah menanggalkan jubahku, dan telah menjual aku dua kali untuk menjadi hamba, dan memisahkan aku dari ayahku, dan tidak ada seorang pun yang mengasihani aku.

34 Bangkitlah dan ajukan perkaramu terhadap mereka di hadapan Allah, dan lihatlah siapa yang akan dibenarkan oleh Allah dalam penghakiman, dan siapa yang akan dihukum-Nya.

35 Bangunlah, wahai ibuku, bangunlah, bangunlah dari tidurmu dan lihatlah ayahku bagaimana jiwanya bersamaku hari ini, dan hiburkanlah dia dan tenangkanlah hatinya.

36 Dan Yusuf terus mengucapkan kata-kata ini, dan Yusuf menangis dengan kuat dan meratap dengan sedih di atas kubur ibunya; dan dia berhenti berbicara, dan dari kepahitan hati dia menjadi diam seperti batu di atas kubur.

37 Dan Yusuf mendengar suatu suara yang berbicara kepadanya dari bawah tanah, yang menjawabnya dengan kepahitan hati, dan dengan suara tangisan dan doa dengan kata-kata ini:

38 Anakku, anakku Yusuf, aku telah mendengar suara tangisanmu dan suara ratapanmu; aku telah melihat air matamu; aku tahu kesusahanmu, anakku, dan itu menyayat hatiku keranamu, dan kesedihan yang berlimpah ditambah dengan kesedihanku.

39 Oleh itu, anakku, Yusuf, anakku, haraplah kepada Tuhan, nantikanlah Dia dan janganlah takut, kerana Tuhan menyertai engkau, Dia akan melepaskan engkau daripada segala kesusahan.

40 Bangunlah anakku, pergilah ke Mesir bersama tuanmu, dan janganlah takut, sebab Tuhan menyertai engkau, anakku. Dan dia terus berbicara seperti kata-kata ini kepada Yusuf, dan dia diam.

41 Dan Yusuf mendengar hal ini, dan dia sangat heran akan hal ini, dan dia terus menangis; dan setelah itu salah seorang Ismael melihatnya menangis dan meratap di atas kubur, dan kemarahannya menyala-nyala terhadapnya, dan dia menghalaunya dari sana, dan dia memukulnya serta mengutuknya.

42 Lalu berkatalah Yusuf kepada orang-orang itu, "Semoga aku mendapat kasih karunia di hadapanmu untuk membawaku kembali ke rumah ayahku, dan dia akan memberi kamu kekayaan yang melimpah ruah."

43 Dan mereka menjawabnya, katanya, "Bukankah engkau seorang hamba, dan di manakah ayahmu? Dan jika engkau mempunyai seorang ayah, tentulah engkau tidak akan dijual dua kali untuk menjadi hamba dengan harga yang begitu rendah; dan kemarahan mereka masih bangkit terhadapnya, dan mereka terus memukul dan menghukumnya, dan Yusuf menangis dengan sedihnya.

44 Dan Tuhan melihat penderitaan Yusuf, dan Tuhan sekali lagi menghajar orang-orang ini, dan menghukum mereka, dan Tuhan menyebabkan kegelapan menyelubungi mereka di bumi, dan kilat menyambar dan guruh berdentum, dan bumi bergegar dengan bunyi guruh dan angin kencang, dan orang-orang itu ketakutan dan tidak tahu ke mana mereka harus pergi.

45 Binatang-binatang dan unta-unta itu berhenti, dan mereka memimpin mereka, tetapi unta-unta itu tidak mau pergi, mereka memukul mereka, lalu mereka berlutut di tanah; dan orang-orang itu berkata seorang kepada yang lain: "Apakah ini yang telah dilakukan Allah kepada kita? Apakah pelanggaran kita, dan apakah dosa kita, sehingga hal ini menimpa kita?"

46 Dan salah seorang dari mereka menjawab dan berkata kepada mereka, "Mungkin kerana dosa menindas hamba ini, perkara ini terjadi kepada kita pada hari ini; oleh itu sekarang, mohonlah kepada-Nya dengan sungguh-sungguh untuk mengampuni kita, dan kemudian kita akan tahu atas sebab siapa kejahatan ini menimpa kita, dan jika Tuhan berbelas kasihan kepada kita, maka kita akan tahu bahawa semua ini datang kepada kita kerana dosa menindas hamba ini."

47 Orang-orang itu berbuat demikian, lalu mereka memohon kepada Yusuf dan mendesaknya untuk mengampuni mereka; dan mereka berkata, "Kami telah berdosa kepada Tuhan dan kepadamu, oleh itu sekarang, mohonlah kepada Tuhanmu agar Dia menghapuskan maut ini dari antara kami, kerana kami telah berdosa kepada-Nya."

48 Dan Yusuf melakukan menurut kata-kata mereka, dan Tuhan mendengar Yusuf, dan Tuhan menghapuskan tulah yang telah ditimpakan-Nya kepada orang-orang itu kerana Yusuf, dan binatang-binatang itu bangkit dari tanah dan mereka membawa mereka, dan mereka terus berjalan, dan ribut yang dahsyat itu reda dan bumi menjadi tenang, dan orang-orang itu meneruskan perjalanan mereka untuk pergi

ke Mesir, dan orang-orang itu tahu bahawa kejahatan ini telah menimpa mereka kerana Yusuf.
49 Dan mereka berkata satu sama lain, "Lihatlah, kita tahu bahawa kerana penderitaannyalah malapetaka ini menimpa kita; oleh itu sekarang mengapa kita harus membawa maut ini ke atas jiwa kita? Marilah kita berunding apa yang harus dilakukan kepada hamba ini."
50 Dan seorang menjawab dan berkata, "Sesungguhnya dia menyuruh kami membawanya kembali kepada ayahnya; oleh itu marilah kita bawa dia kembali dan kita akan pergi ke tempat yang akan diberitahukannya kepada kita, dan mengambil dari keluarganya harga yang telah kita berikan untuknya dan kemudian kita akan pergi."
51 Dan seorang menjawab lagi dan berkata, "Lihatlah, nasihat ini sangat baik, tetapi kita tidak dapat melakukannya kerana jalannya sangat jauh dari kita, dan kita tidak dapat menyimpang dari jalan kita."
52 Dan seorang lagi menjawab dan berkata kepada mereka, Inilah nasihat yang harus diterima, kami tidak akan menyimpang daripadanya; lihatlah hari ini kami akan pergi ke Mesir, dan apabila kami telah sampai ke Mesir, kami akan menjualnya di sana dengan harga yang tinggi, dan kami akan dibebaskan dari kejahatannya.
53 Hal itu menyenangkan hati orang-orang itu, lalu mereka berbuat demikian, lalu mereka meneruskan perjalanan mereka ke Mesir bersama Yusuf.

BAB 43

1 Dan ketika anak-anak lelaki Yakub menjual saudara mereka Yusuf kepada orang Midian, hati mereka hancur kerana dia, dan mereka bertaubat dari perbuatan mereka, dan mereka mencarinya untuk membawanya kembali, tetapi tidak dapat menemukannya.
2 Lalu Ruben kembali ke perigi tempat Yusuf dikuburkan, untuk mengangkatnya keluar dan mengembalikannya kepada ayahnya, tetapi Ruben berdiri di dekat perigi itu, dan dia tidak mendengar sepatah kata pun, lalu dia memanggil Yusuf! Yusuf! dan tidak seorang pun menjawab atau mengucapkan sepatah kata pun.
3 Dan Ruben berkata, Yusuf telah mati kerana ketakutan, atau seekor ular telah menyebabkan kematiannya; lalu Ruben turun ke dalam perigi itu, dan dia mencari Yusuf dan tidak dapat menemukannya di dalam perigi itu, lalu dia keluar lagi.
4. Lalu Ruben mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Anak itu tidak ada di sana, dan bagaimana aku dapat mendamaikan ayahku tentang dia jika dia sudah mati?" Lalu ia pergi kepada saudara-saudaranya dan mendapati mereka berdukacita atas kematian Yusuf, dan berunding bersama bagaimana untuk mendamaikan ayah mereka tentang dia. Lalu Ruben berkata kepada saudara-saudaranya, "Aku telah sampai di perigi itu dan lihatlah Yusuf tidak ada di sana, apa yang harus kita katakan kepada ayah kita, kerana ayahku hanya akan mencari anak itu daripadaku."
5 Lalu saudara-saudaranya menjawabnya, "Beginilah dan beginilah yang telah kami lakukan, dan hati kami kemudiannya menjadi resah kerana perbuatan ini, dan sekarang kami duduk untuk mencari alasan bagaimana kami dapat berdamai dengan ayah kami."
6 Lalu kata Ruben kepada mereka: "Apakah yang telah kamu lakukan ini, sehingga kamu menurunkan rambut abu-abu ayah kita ke dunia orang mati dalam dukacita? Tidak baik perkara yang telah kamu lakukan itu."
7. Lalu Ruben duduk bersama mereka, lalu mereka semua bangkit dan bersumpah satu sama lain untuk tidak memberitahukan hal ini kepada Yakub. Mereka semua berkata, "Orang yang akan memberitahukan hal ini kepada ayah kita atau keluarganya, atau yang akan melaporkan hal ini kepada salah seorang dari anak-anak negeri ini, kita semua akan bangkit melawannya dan membunuhnya dengan pedang."
8 Anak-anak Yakub, dari yang paling muda hingga yang paling tua, saling takut dalam perkara ini. Tidak seorang pun yang berkata sepatah kata pun, malah mereka menyembunyikan perkara itu dalam hati mereka.
9 Kemudian mereka duduk untuk mempertimbangkan dan mereka-reka sesuatu untuk mengatakan kepada Yakub, ayah mereka, tentang segala perkara ini.
10 Lalu berkatalah Isakhar kepada mereka: "Inilah nasihat untuk kamu, jika kamu menganggap baik untuk melakukan hal ini: ambillah jubah Yusuf dan koyakkanlah itu, sembelihlah seekor kambing jantan dan celupkanlah ke dalam darahnya."
11 Dan kirimkanlah kepada ayah kami dan apabila dia melihatnya, dia akan berkata seekor binatang buas telah melahapnya, oleh itu koyakkanlah jubahnya dan lihatlah darahnya akan ada pada jubahnya, dan dengan berbuat demikian, kita akan bebas daripada rungutan ayah kami.
12 Nasihat Isakhar itu menyenangkan hati mereka, lalu mereka mendengarnya dan melakukan seperti yang telah dinasihati oleh Isakhar.
13 Lalu mereka segera mengambil jubah Yusuf dan mengoyakkannya, lalu mereka menyembelih seekor anak kambing, mencelupkan jubah itu ke dalam darah anak kambing itu, lalu menginjak-injaknya ke dalam debu, lalu mereka mengirimkan jubah itu kepada Yakub, ayah mereka, dengan perantaraan Naftali, dan mereka memerintahkannya untuk mengucapkan kata-kata ini:
14 Kami telah mengumpulkan ternak dan telah sampai sejauh jalan ke Sikhem dan lebih jauh lagi, ketika kami menemukan jubah ini di jalan di padang gurun yang dicelup dalam darah dan debu; oleh itu, ketahuilah sekarang, sama ada jubah itu milik anakmu atau bukan.
15 Lalu Naftali pergi dan kembali kepada ayahnya. Naftali memberikan jubah itu kepadanya. Naftali mengatakan kepadanya semua perkataan yang diperintahkan oleh saudara-saudaranya.
16 Dan Yakub melihat jubah Yusuf dan dia mengetahuinya lalu dia rebah ke tanah, dan menjadi kaku seperti batu, dan kemudian dia bangun dan berteriak dengan suara yang nyaring dan menangis, lalu dia berkata, "Ini jubah anakku Yusuf!"
17 Lalu Yakub segera menyuruh salah seorang hambanya kepada anak-anaknya. Anak-anaknya pergi kepada mereka dan mendapati mereka sedang datang di jalan dengan kawanan domba.
18. Menjelang petang, anak-anak lelaki Yakub datang kepada ayah mereka, dan lihatlah pakaian mereka koyak dan debu menutupi kepala mereka. Mereka mendapati ayah mereka menangis teresak-esak dengan suara yang nyaring.

19 Lalu berkatalah Yakub kepada anak-anaknya, "Ceritakan dengan sebenar-benarnya kejahatan apa yang tiba-tiba kamu lakukan terhadap aku pada hari ini?" Jawab mereka kepada Yakub, ayah mereka, "Hari ini kami datang setelah kawanan domba dikumpulkan, dan kami sampai di kota Sikhem di jalan di padang gurun, dan kami menemukan jubah ini penuh dengan darah di tanah, dan kami mengetahuinya dan kami mengirim utusan kepadamu jika engkau dapat mengetahuinya."

20. Yakub mendengar kata-kata anak-anaknya, lalu dia berteriak dengan suara nyaring, dan dia berkata, "Ini jubah anakku, seekor binatang buas telah memakannya; Yusuf telah dicabik-cabik, kerana aku mengutusnya hari ini untuk melihat apakah baik-baik saja denganmu dan baik-baik saja dengan kawanan ternak dan untuk membawa berita kembali darimu kepadaku, dan dia pergi seperti yang aku perintahkan kepadanya, dan ini telah terjadi kepadanya hari ini sementara aku menyangka anakku ada bersamamu."

21 Lalu anak-anak Yakub menjawab, katanya: "Ia tidak datang kepada kami, dan kami juga tidak melihatnya sejak kami meninggalkan engkau sampai sekarang."

22 Ketika Yakub mendengar kata-kata mereka, dia berseru lagi dengan kuat, lalu bangun dan mengoyakkan pakaiannya, dan dia mengenakan kain kabung pada pinggangnya, dan dia menangis dengan sedih dan dia meratap dan mengangkat suaranya sambil menangis dan berseru dan mengatakan kata-kata ini,

23 Yusuf, anakku, Yusuf, aku mengutus engkau pada hari ini untuk mencari kesejahteraan saudara-saudaramu, dan lihatlah engkau telah dikoyak-koyak; akulah yang telah menimpa anakku ini.

24 Aku bersedih keranamu, Yusuf anakku, aku bersedih keranamu; betapa manisnya engkau bagiku semasa hidupku, dan sekarang betapa pahitnya kematianmu bagiku.

25 0 bahawa aku telah mati menggantikan engkau, Yusuf anakku, kerana aku bersedih hati untukmu, anakku, anakku. Yusuf anakku, di manakah engkau, dan ke mana engkau dibawa? bangunlah, bangunlah dari tempatmu, dan datanglah dan lihatlah kesedihanku untukmu, wahai anakku Yusuf.

26 Marilah, hitunglah air mata yang mengalir dari mataku, dan bawalah semuanya itu ke hadapan TUHAN, supaya murka-Nya menjauh dariku.

27 0 Yusuf anakku, bagaimana engkau jatuh, oleh tangan seseorang yang tidak seorang pun pernah jatuh dari awal dunia hingga hari ini; kerana engkau telah dibunuh dengan pukulan musuh, ditimpa dengan kekejaman, tetapi sesungguhnya aku tahu bahawa ini telah terjadi kepadamu, kerana banyaknya dosa-dosaku.

28 Bangunlah sekarang dan lihatlah betapa pahitnya kesusahanku untukmu, anakku, walaupun aku tidak membesarkanmu, tidak membentukmu, tidak memberimu nafas dan jiwa, tetapi Tuhanlah yang membentukmu dan membina tulangmu dan menutupinya dengan daging, dan menghembuskan nafas kehidupan ke dalam lubang hidungmu, dan kemudian Dia memberikanmu kepadaku.

29 Sekarang, sungguh, Allah yang telah memberikan engkau kepadaku telah mengambil engkau dari padaku, dan demikianlah yang telah menimpa engkau

30 Dan Yakub terus mengatakan kata-kata seperti ini mengenai Yusuf, dan dia menangis dengan sedih; dia rebah ke tanah dan menjadi diam.

31 Setelah semua anak Yakub melihat kesusahan ayah mereka, mereka bertaubat atas apa yang telah mereka lakukan, dan mereka juga menangis dengan sedih.

32 Lalu Yehuda bangun, mengangkat kepala ayahnya dari tanah, lalu meletakkannya di atas pangkuannya, lalu dia menyeka air mata ayahnya dari pipinya, dan Yehuda menangis teresak-esak dengan sangat, sementara kepala ayahnya bersandar di pangkuannya, diam seperti batu.

33 Anak-anak lelaki Yakub melihat kesusahan ayah mereka, lalu mereka meninggikan suaranya dan terus menangis, tetapi Yakub masih terbaring di tanah seperti batu.

34 Lalu semua anak lelakinya, hamba-hambanya, dan anak-anak hambanya bangkit dan berdiri di sekelilingnya untuk menghiburkannya, tetapi ia menolak untuk dihiburkan.

35 Dan seluruh keluarga Yakub bangkit dan meratapi dengan ratapan yang besar kerana Yusuf dan kesusahan ayah mereka, dan berita itu sampai kepada Ishak, anak Abraham, ayah Yakub, dan dia menangis dengan sedih kerana Yusuf, dia dan seluruh keluarganya, lalu dia pergi dari tempat dia tinggal di Hebron, dan orang-orangnya bersamanya, dan dia menghibur Yakub, anaknya, tetapi dia menolak untuk dihiburkan.

36 Selepas itu, Yakub bangun dari tanah, dan air matanya mengalir di pipinya, lalu dia berkata kepada anak-anaknya, "Bangunlah dan ambillah pedang dan busurmu, dan pergilah ke padang, dan carilah sama ada kamu dapat menemukan mayat anakku dan bawalah ia kepadaku supaya aku dapat menguburkannya."

37 Carilah juga, aku mohon, di antara binatang-binatang buas dan burulah mereka, dan apa yang akan datang dahulu sebelum kamu, rebutlah dan bawalah kepadaku, mungkin Tuhan pada hari ini akan mengasihani penderitaanku, dan menyediakan di hadapanmu apa yang telah mengoyakkan anakku, dan bawalah kepadaku, dan aku akan membalas dendam atas perkara anakku.

38 Dan anak-anak lelakinya melakukan seperti yang diperintahkan oleh ayah mereka, dan mereka bangun pagi-pagi, dan masing-masing membawa pedang dan busurnya di tangannya, lalu mereka pergi ke padang untuk memburu binatang buas.

39 Dan Yakub masih menangis dengan kuat dan menangis sambil berjalan ke sana ke mari di dalam rumah, sambil menepuk-nepuk tangannya, katanya, "Yusuf, anakku, Yusuf, anakku."

40 Dan anak-anak lelaki Yakub pergi ke padang gurun untuk menangkap binatang-binatang itu, dan lihatlah seekor serigala datang ke arah mereka, dan mereka menangkapnya, dan membawanya kepada ayah mereka, dan mereka berkata kepadanya, Inilah yang pertama kami temui, dan kami telah membawanya kepadamu seperti yang engkau perintahkan kepada kami, dan mayat anakmu tidak dapat kami temui.

41 Dan Yakub mengambil binatang itu dari tangan anak-anaknya, lalu dia berteriak dengan suara yang nyaring dan menangis, sambil memegang binatang itu di tangannya, dan dia berkata dengan hati yang pahit kepada binatang itu,

Mengapa engkau memakan anakku Yusuf, dan bagaimana engkau tidak takut kepada Tuhan bumi, atau kepada kesusahanku untuk anakku Yusuf?
42 Dan engkau telah memakan anakku tanpa sebab, kerana dia tidak melakukan kekerasan, dan dengan demikian engkau menjadikan aku bersalah atas perbuatannya, oleh itu Tuhan akan menuntut dia yang dianiaya.
43 Lalu Tuhan membuka mulut binatang itu untuk menghibur Yakub dengan kata-katanya, lalu binatang itu menjawab Yakub dan mengucapkan kata-kata ini kepadanya,
44 Demi Tuhan yang hidup, yang menciptakan kita di bumi, dan demi jiwamu hidup, tuanku, aku tidak melihat anakmu, dan tidak juga mengoyakkannya, tetapi dari negeri yang jauh aku juga datang untuk mencari anakku yang telah pergi meninggalkanku hari ini, dan aku tidak tahu sama ada dia masih hidup atau sudah mati.
45 Dan hari ini aku datang ke padang untuk mencari anakku, dan anak-anakmu menemukanku, dan menangkapku dan menambah kesedihanku, dan hari ini telah membawaku ke hadapanmu, dan sekarang aku telah mengucapkan semua kata-kataku kepadamu.
46 Oleh itu, hai anak manusia, aku ada di dalam tanganmu, dan perbuatlah kepadaku pada hari ini apa yang kausangka baik, tetapi demi Tuhan yang menciptakan aku, aku tidak melihat anakmu, dan aku tidak mengoyakkannya, dan daging manusia tidak pernah masuk ke dalam mulutku sepanjang hidupku.
47 Apabila Yakub mendengar kata-kata binatang itu, dia sangat terkejut, lalu melepaskan binatang itu dari tangannya, lalu dia pergi.
48 Yakub terus menangis dan meratapi Yusuf dari hari ke hari, dan dia berkabung untuk anaknya itu berhari-hari lamanya.

BAB 44

1. Dan anak-anak lelaki Ismael yang telah membeli Yusuf dari orang Midian, yang telah membelinya dari saudara-saudaranya, pergi ke Mesir bersama Yusuf, dan mereka sampai di sempadan Mesir, dan ketika mereka mendekati Mesir, mereka bertemu dengan empat orang lelaki dari antara anak-anak Medan, anak Abraham, yang telah keluar dari tanah Mesir dalam perjalanan mereka.
2 Dan orang-orang Ismael itu berkata kepada mereka, "Adakah kamu ingin membeli hamba ini daripada kami?" Dan mereka berkata, "Serahkan dia kepada kami." Lalu mereka menyerahkan Yusuf kepada mereka, dan mereka melihat dia seorang pemuda yang sangat cantik, lalu mereka membelinya dengan harga dua puluh syikal.
3 Dan orang Ismael melanjutkan perjalanan mereka ke Mesir dan orang Medanim juga kembali ke Mesir pada hari itu, dan orang Medanim berkata satu sama lain, Lihatlah kita telah mendengar bahawa Potifar, seorang pegawai Firaun, ketua pengawal, sedang mencari seorang hamba yang baik yang akan berdiri di hadapannya untuk melayaninya, dan untuk menjadikannya pengawas atas rumahnya dan semua miliknya.
4 Oleh itu, marilah kita jual dia kepadanya dengan harga yang kita inginkan, jika dia sanggup memberikan kepada kita apa yang kita perlukan untuknya.
5. Orang-orang Midian ini pergi ke rumah Potifar dan berkata kepadanya, "Kami telah mendengar bahawa tuan sedang mencari seorang hamba yang baik untuk melayani tuan. Lihatlah, kami mempunyai seorang hamba yang akan menyenangkan tuan, jika tuan dapat memberikan kepada kami apa yang kami inginkan, dan kami akan menjualnya kepada tuan."
6 Lalu berkatalah Potifar, "Bawalah dia ke hadapanku, supaya aku dapat melihatnya, dan jika dia berkenan kepadaku, aku akan memberikan kepadamu apa yang kauperlukan untuknya."
7 Lalu pergilah orang-orang Medanim membawa Yusuf dan menempatkannya di hadapan Potifar. Yusuf melihatnya, dan dia sangat menyenangkan hatinya. Potifar berkata kepada mereka, "Beritahu aku apa yang kamu perlukan untuk pemuda ini?"
8 Dan mereka berkata, "Kami meminta empat ratus keping perak untuknya." Potifar berkata, "Aku akan memberikannya kepadamu jika kamu membawakan catatan penjualannya kepadaku, dan memberitahuku sejarahnya, kerana mungkin dia dicuri, kerana pemuda ini bukanlah hamba, bukan juga anak hamba, tetapi aku melihat padanya penampilan seorang yang tampan dan kacak."
9 Lalu pergilah orang Medan membawa kepadanya orang Ismael yang telah menjual dia kepada mereka. Mereka memberitahunya, katanya: "Dia seorang hamba dan kami menjualnya kepada mereka."
10. Dan Potifar mendengar kata-kata orang Ismael itu, ketika ia memberikan perak itu kepada orang Medanim, lalu orang Medanim itu mengambil perak itu dan pergi, dan orang Ismael itu pun pulang ke rumah.
11 Dan Potifar membawa Yusuf ke rumahnya supaya dia dapat melayaninya. Yusuf mendapat kasih sayang di mata Potifar, dan dia menaruh kepercayaan kepadanya, dan menjadikannya pengawas atas rumahnya, dan semua miliknya diserahkannya ke tangannya.
12 Dan Tuhan menyertai Yusuf, sehingga dia menjadi seorang yang makmur, dan Tuhan memberkati rumah Potifar oleh karena Yusuf.
13 Dan Potifar menyerahkan segala miliknya ke tangan Yusuf, dan Yusuflah yang menyebabkan segala sesuatu keluar masuk, dan segala sesuatu diatur oleh kehendaknya di rumah Potifar.
14 Yusuf berumur lapan belas tahun, masih muda dan cantik matanya serta elok rupanya, dan tidak ada orang yang seperti dia di seluruh tanah Mesir.
15 Pada waktu itu, ketika Yusuf berada di rumah tuannya, keluar masuk rumah untuk melayani tuannya, Zelika, isteri tuannya, mengangkat matanya ke arah Yusuf dan dia memandangnya, dan lihatlah, Yusuf seorang pemuda yang elok rupanya dan berwajah cantik.
16 Dan dia mengidamkan kecantikannya di dalam hatinya, dan jiwanya terpaku pada Yusuf, dan dia memikatnya hari demi hari, dan Zelika memujuk Yusuf setiap hari, tetapi Yusuf tidak mengangkat matanya untuk melihat isteri tuannya.
17 Dan Zelika berkata kepadanya, Betapa eloknya rupa dan bentuk tubuhmu, sungguh aku telah melihat semua hamba, dan belum pernah melihat hamba yang secantik engkau; dan Yusuf berkata kepadanya, Sesungguhnya Dia yang

menciptakan aku dalam rahim ibuku telah menciptakan semua manusia.

18 Lalu berkatalah perempuan itu kepadanya, "Betapa cantiknya matamu, yang dengannya engkau telah mempesonakan semua penduduk Mesir, laki-laki dan perempuan." Lalu berkatalah ia kepadanya, "Betapa cantiknya matamu sementara kita masih hidup, tetapi jika engkau melihatnya di dalam kubur, pastilah engkau akan menjauh dari mereka."

19 Lalu berkatalah perempuan itu kepadanya: "Betapa indah dan menyenangkan segala perkataanmu itu; ambillah sekarang, aku mohon, kecapi yang ada di rumah itu, dan mainkanlah dengan tanganmu, dan biarlah kami mendengar perkataanmu itu."

20 Lalu berkatalah ia kepadanya, "Betapa indah dan menyenangkan kata-kataku ketika aku mengucapkan pujian kepada Tuhanku dan kemuliaan-Nya." Lalu berkatalah ia kepadanya, "Betapa indahnya rambutmu, lihatlah sisir emas yang ada di rumah itu, ambillah itu, dan ikalkan rambutmu."

21 Lalu berkatalah ia kepadanya: "Berapa lama lagi engkau akan mengucapkan kata-kata ini? Berhentilah mengucapkan kata-kata ini kepadaku, dan bangunlah dan uruskan urusan rumah tanggamu."

22 Dan dia berkata kepadanya, "Tiada seorang pun di rumahku, dan tidak ada yang perlu diperhatikan selain kata-katamu dan permintaanmu; namun meskipun begitu, dia tidak dapat membawa Yusuf kepadanya, dan Yusuf juga tidak memandangnya, tetapi mengarahkan pandangannya ke bawah ke tanah.

23 Dan Zelika menginginkan Yusuf di dalam hatinya, agar dia tidur dengannya, dan pada waktu Yusuf sedang duduk di rumah melakukan pekerjaannya, Zelika datang dan duduk di hadapannya, dan dia memujuknya setiap hari dengan bujukannya untuk tidur dengannya, atau untuk memandangnya, tetapi Yusuf tidak mau mendengarnya.

24 Lalu berkatalah perempuan itu kepadanya: "Jika engkau tidak berbuat seperti yang kukatakan, maka aku akan menghukum engkau dengan hukuman mati dan membebani engkau dengan kuk besi."

25 Dan Yusuf berkata kepadanya, "Sesungguhnya Tuhan yang menciptakan manusia melepaskan belenggu tahanan, dan Dialah yang akan membebaskan aku dari penjaramu dan dari penghakimanmu."

26 Dan apabila dia tidak dapat memujuknya, dan hatinya masih terpaku padanya, keinginannya menyebabkan dia jatuh sakit yang parah.

27 Dan semua wanita Mesir datang melawatnya, dan mereka berkata kepadanya, "Mengapa engkau dalam keadaan merosot ini? Engkau yang tidak kekurangan apa-apa! Tentunya suamimu seorang putera yang besar dan terhormat di sisi raja, adakah engkau kekurangan apa-apa pun dari apa yang diinginkan hatimu?"

28 Dan Zelika menjawab mereka, katanya, "Hari ini akan diberitahukan kepadamu, dari mana datangnya kekacauan yang kamu lihat ini," dan dia memerintahkan pelayan-pelayannya untuk menyediakan makanan untuk semua wanita, dan dia mengadakan jamuan untuk mereka, dan semua wanita makan di rumah Zelika.

29 Dan dia memberi mereka pisau untuk mengupas jeruk nipis untuk dimakan, dan dia memerintahkan agar mereka memakaikan Yusuf pakaian yang mahal, dan agar dia muncul di hadapan mereka, dan Yusuf datang di depan mata mereka dan semua wanita memandang Yusuf, dan tidak dapat mengalihkan pandangan mereka darinya, dan mereka semua memotong tangan mereka dengan pisau yang ada di tangan mereka, dan semua jeruk nipis yang ada di tangan mereka dipenuhi dengan darah.

30 Mereka tidak tahu apa yang telah mereka lakukan, tetapi mereka terus memandang kecantikan Yusuf, dan tidak memalingkan pandangan mereka daripadanya.

31 Zelika melihat apa yang telah mereka lakukan, lalu dia berkata kepada mereka, "Apakah pekerjaan yang telah kamu lakukan ini? Lihatlah, aku memberi kamu buah jeruk nipis untuk dimakan dan kamu semua telah melukai tanganmu."

32 Dan semua wanita melihat tangan mereka, dan lihatlah, tangan mereka penuh dengan darah, dan darah mereka mengalir ke atas pakaian mereka, lalu mereka berkata kepadanya, "Hamba di rumahmu ini telah mengalahkan kami, dan kami tidak dapat memalingkan mata kami darinya karena kecantikannya."

33 Dan dia berkata kepada mereka, "Sesungguhnya ini telah terjadi kepada kamu ketika kamu memandangnya, dan kamu tidak dapat menahan diri daripadanya; bagaimana aku dapat menahan diri sedangkan dia selalu berada di rumahku, dan aku melihatnya setiap hari keluar masuk rumahku? bagaimana aku dapat menahan diri daripada merosot atau bahkan binasa kerana ini?"

34 Dan mereka berkata kepadanya, "Kata-kata itu benar, kerana siapakah yang dapat melihat rupa yang indah ini di dalam rumah dan menahan diri daripadanya, dan bukankah dia hamba dan pelayanmu di rumahmu, dan mengapa engkau tidak memberitahunya apa yang ada di dalam hatimu, dan membiarkan jiwamu binasa oleh perkara ini?"

35 Dan dia berkata kepada mereka, "Aku berusaha setiap hari untuk memujuknya, dan dia tidak mahu bersetuju dengan keinginanku, dan aku telah berjanji kepadanya segala yang baik, namun aku tidak dapat menemui balasan daripadanya; oleh itu, aku berada dalam keadaan yang merosot seperti yang kamu lihat."

36 Dan Zelikah menjadi sangat sakit kerana keinginannya terhadap Yusuf, dan dia sangat jatuh cinta keranananya, dan semua orang di rumah Zelikah dan suaminya tidak tahu apa-apa tentang perkara ini, bahawa Zelikah sakit kerana cintanya kepada Yusuf.

37 Dan semua orang di rumahnya bertanya kepadanya, katanya: "Mengapa engkau sakit dan lemah, dan engkau tidak kekurangan apa-apa?" Jawabnya kepada mereka: "Aku tidak tahu apa yang semakin menimpa aku."

38 Dan semua wanita dan rakan-rakannya datang setiap hari untuk berjumpa dengannya, dan mereka bercakap dengannya, dan dia berkata kepada mereka, "Ini hanya dapat terjadi melalui kasih sayang Yusuf; dan mereka berkata kepadanya, "Bujuklah dia dan tangkaplah dia secara rahsia, mungkin dia akan mendengar katamu, dan menangguhkan kematian ini daripadamu."

39 Dan Zelika menjadi semakin teruk kerana cintanya kepada Yusuf, dan dia terus merosot, sehingga dia hampir tidak mempunyai kekuatan untuk berdiri.

40 Dan pada suatu hari Yusuf sedang melakukan kerja tuannya di rumah, dan Zelika datang secara diam-diam dan

tiba-tiba menyerangnya, dan Yusuf bangkit melawannya, dan dia lebih berkuasa daripadanya, dan dia menjatuhkannya ke tanah.

41 Dan Zelika menangis kerana keinginan hatinya terhadapnya, dan dia merayu kepadanya dengan tangisan, dan air matanya mengalir di pipinya, dan dia berkata kepadanya dengan suara permohonan dan dalam kepahitan jiwa, katanya,

42 Pernahkah engkau mendengar, melihat atau mengetahui tentang wanita yang begitu cantik seperti aku, atau lebih baik daripada diriku sendiri, yang setiap hari berbicara kepadamu, jatuh ke dalam kemerosotan kerana cinta kepadamu, menganugerahkan semua penghormatan ini kepadamu, dan tetap engkau tidak mahu mendengar suaraku?

43 Dan jika itu kerana takut akan tuanmu agar dia tidak menghukummu, sebagaimana raja hidup, tidak akan ada bahaya yang menimpamu dari tuanmu melalui perkara ini; oleh itu sekarang, dengarkanlah aku, dan setujulah demi kehormatan yang telah kuanugerahkan kepadamu, dan jauhilah kematian ini daripadaku, dan mengapa aku harus mati demi engkau? Dan dia berhenti berkata-kata.

44 Lalu Yusuf menjawabnya, katanya: "Janganlah kiranya aku, serahkanlah perkara ini kepada tuanku; tuanku tidak tahu apa yang ada padaku di rumah ini, sebab segala sesuatu yang menjadi miliknya telah diserahkannya ke dalam tanganku, bagaimanakah aku dapat melakukan hal-hal ini di rumah tuanku?"

45 Kerana dia juga telah sangat memuliakan aku di dalam rumahnya, dan dia juga telah menjadikan aku pengawas atas rumahnya, dan dia telah meninggikan aku, dan tidak ada seorang pun yang lebih besar di rumah ini daripada aku, dan tuanku tidak menahan apa-apa daripadaku, kecuali engkau yang adalah isterinya, bagaimana engkau dapat mengatakan kata-kata ini kepadaku, dan bagaimana aku dapat melakukan kejahatan besar ini dan berdosa kepada Tuhan dan kepada suamimu?

46 Oleh itu, janganlah engkau berkata-kata dengan aku lagi, dan janganlah lagi berkata-kata seperti ini, kerana aku tidak akan mendengar kata-katamu." Tetapi Zelika tidak mahu mendengar Yusuf ketika dia mengatakan kata-kata ini kepadanya, tetapi Zelika setiap hari memujuknya untuk mendengarnya.

47 Dan selepas itu sungai Mesir dipenuhi air di seluruh sisinya, dan semua penduduk Mesir keluar, dan juga raja dan para pembesar keluar dengan rebana dan tarian, kerana ia merupakan satu perayaan yang besar di Mesir, dan satu perayaan pada masa banjir Laut Sihor, dan mereka pergi ke sana untuk bersukacita sepanjang hari.

48 Dan ketika orang Mesir pergi ke sungai untuk bersukacita, seperti kebiasaan mereka, semua orang dari rumah Potifar pergi bersama mereka, tetapi Zelika tidak mau pergi bersama mereka, kerana dia berkata, "Aku sakit," dan dia tinggal sendirian di rumah itu, dan tidak ada orang lain bersamanya di rumah itu.

49 Dan dia bangun dan naik ke pelipisnya di rumah, dan mengenakan pakaian bangsawan, dan dia meletakkan di atas kepalanya batu-batu berharga yang diperbuat daripada batu oniks, bertatahkan perak dan emas, dan dia mempercantik wajah dan kulitnya dengan segala macam cairan pemurni wanita, dan dia mewangikan kuil dan rumah itu dengan kayu kasia dan kemenyan, dan dia menaburkan mur dan gaharu, dan setelah itu dia duduk di pintu masuk kuil, di lorong rumah, yang dilalui Yusuf untuk melakukan pekerjaannya, dan lihatlah Yusuf datang dari ladang, dan masuk ke rumah untuk melakukan pekerjaan tuannya.

50 Dan dia sampai ke tempat yang harus dilaluinya, dan dia melihat semua pekerjaan Zelicah, lalu dia berpatah balik.

51 Dan Zelika melihat Yusuf berpaling darinya, lalu dia berseru kepadanya, katanya: "Ada apa, Yusuf? Marilah bekerja, dan lihatlah aku akan menyediakan tempat untukmu sampai engkau pergi ke tempat dudukmu."

52 Dan Yusuf kembali dan masuk ke rumah, dan pergi dari sana ke tempat duduknya, dan dia duduk untuk melakukan pekerjaan tuannya seperti biasa dan lihatlah Zelicah datang kepadanya dan berdiri di hadapannya dengan pakaian bangsawan, dan bau dari pakaiannya tersebar ke kejauhan.

53. Dan dia bergegas dan memegang Yusuf dan pakaiannya, lalu dia berkata kepadanya, "Demi hidup raja, jika engkau tidak memenuhi permintaanku, engkau akan mati hari ini." Dia bergegas dan menghulurkan tangannya yang sebelah lagi dan menghunus pedang dari bawah pakaiannya, lalu meletakkannya di leher Yusuf, lalu berkata, "Bangunlah dan penuhi permintaanku, dan jika tidak, engkau akan mati hari ini."

54 Dan Yusuf takut akan dia kerana dia melakukan perkara ini, lalu dia bangun untuk melarikan diri darinya, dan dia memegang bahagian depan pakaiannya, dan dalam ketakutan akan pelariannya, pakaian yang dirampas Zelikah itu koyak, dan Yusuf meninggalkan pakaian itu di tangan Zelikah, lalu dia melarikan diri dan keluar, kerana dia ketakutan.

55 Dan apabila Zelika melihat bahawa pakaian Yusuf telah koyak, dan bahawa dia telah meninggalkannya di tangannya, dan telah melarikan diri, dia takut akan nyawanya, supaya jangan berita itu tersebar mengenainya, lalu dia bangun dan bertindak dengan licik, dan menanggalkan pakaian yang dipakainya, dan dia memakai pakaiannya yang lain.

56. Dan dia mengambil pakaian Yusuf, dan meletakkannya di sisinya, lalu dia pergi dan duduk di tempat dia duduk semasa sakitnya, sebelum orang-orang di rumahnya pergi ke sungai, dan dia memanggil seorang pemuda yang ketika itu berada di rumah itu, dan dia memerintahkannya untuk memanggil orang-orang di rumah itu kepadanya.

57 Apabila perempuan itu melihat mereka, berkatalah ia kepada mereka dengan suara yang nyaring dan ratapan, "Lihatlah, apa yang dibawa oleh tuanmu, seorang Ibrani, kepadaku di rumah ini? Hari ini ia datang untuk tidur dengan aku."

58 Kerana apabila kamu telah keluar, dia datang ke rumah itu, dan melihat bahawa tiada orang di dalam rumah itu, dia datang kepadaku, lalu menangkapku, dengan niat untuk tidur denganku.

59 Dan aku mengambil pakaiannya dan mengoyakkannya serta berseru menentangnya dengan suara nyaring, dan ketika aku mengangkat suaraku, dia takut akan nyawanya dan meninggalkan pakaiannya di hadapanku, lalu melarikan diri.

60 Orang-orang di rumahnya tidak berkata apa-apa, tetapi kemarahan mereka sangat berkobar terhadap Yusuf, lalu mereka pergi kepada tuannya dan menceritakan kepadanya kata-kata penipunya.

61 Lalu pulanglah Potifar ke rumah dengan marah, dan isterinya berseru kepadanya, katanya: "Apakah yang telah kauperbuat kepadaku dengan membawa seorang hamba yang jahat ke dalam rumahku? Hari ini ia datang kepadaku untuk bermain-main dengan aku; demikianlah juga yang dilakukannya kepadaku hari ini."

62 Dan Potifar mendengar kata-kata isterinya, lalu dia memerintahkan agar Yusuf dihukum dengan hukuman yang berat, dan mereka melakukannya kepadanya.

63 Dan sementara mereka memukulnya, Yusuf berseru dengan suara nyaring, lalu dia mengangkat matanya ke langit, lalu berkata, Ya Tuhan Allah, Engkau tahu bahawa aku tidak bersalah atas semua perkara ini, dan mengapa aku harus mati hari ini melalui dusta, oleh tangan orang-orang jahat yang tidak bersunat ini, yang Engkau kenal?

64 Sementara orang-orang Potifar memukul Yusuf, dia terus menangis dan menangis, dan ada seorang anak kecil di sana yang berumur sebelas bulan. Tuhan membuka mulut anak kecil itu, lalu dia mengucapkan kata-kata ini di hadapan orang-orang Potifar, yang sedang memukul Yusuf, katanya,

65 Apa yang kamu mahukan daripada lelaki ini, dan mengapa kamu melakukan kejahatan ini kepadanya? Ibu saya bercakap dusta dan berbohong; begitulah transaksi itu.

66 Dan anak itu menceritakan kepada mereka dengan tepat semua yang terjadi, dan semua kata-kata Zelika kepada Yusuf hari demi hari diberitahukannya kepada mereka.

67 Dan semua orang lelaki mendengar kata-kata anak itu dan mereka sangat kagum dengan kata-kata anak itu, lalu anak itu berhenti bercakap dan menjadi diam.

68 Dan Potifar sangat malu dengan kata-kata anaknya, lalu dia memerintahkan orang-orangnya untuk tidak memukul Yusuf lagi, dan orang-orang itu berhenti memukul Yusuf.

69 Dan Potifar membawa Yusuf dan memerintahkannya untuk dibawa ke pengadilan di hadapan para imam, yang merupakan hakim milik raja, untuk menghakiminya mengenai perkara ini.

70 Dan Potifar dan Yusuf datang menghadap para imam yang merupakan hakim raja, dan dia berkata kepada mereka, "Putuskanlah, aku mohon, penghakiman apa yang sepatutnya bagi seorang hamba, kerana demikianlah yang telah dilakukannya."

71 Dan para imam berkata kepada Yusuf, "Mengapa kamu melakukan hal ini kepada tuanmu?" Dan Yusuf menjawab mereka, katanya, "Bukan begitu tuan-tuan, beginilah keadaannya." Dan Potifar berkata kepada Yusuf, "Sesungguhnya aku telah mempercayakan segala milikku ke dalam tanganmu, dan aku tidak menahan apa-apa daripadamu kecuali isteriku, dan bagaimana kamu dapat melakukan kejahatan ini?"

72 Lalu Yusuf menjawab, "Tidaklah demikian tuanku, demi Tuhan yang hidup, dan demi jiwa tuanku yang hidup, tuanku, kata-kata yang tuanku dengar daripada isteri tuanku adalah dusta, kerana begitulah keadaannya pada hari ini."

73 Setahun telah berlalu sejak aku berada di rumahmu; adakah engkau melihat sebarang kejahatan padaku, atau sesuatu yang mungkin menyebabkan engkau menuntut nyawaku?

74 Dan para imam berkata kepada Potifar, "Suruhlah, kami mohon kepadamu, dan biarlah mereka membawa pakaian Yusuf yang koyak ke hadapan kami, dan biarlah kami melihat koyakan di dalamnya, dan jika koyakan itu ada di depan pakaian itu, maka wajahnya pasti menghadapnya dan dia pasti telah menangkapnya, untuk datang kepadanya, dan dengan tipu daya isterimu melakukan semua yang telah dikatakannya."

75 Dan mereka membawa jubah Yusuf ke hadapan para imam yang menjadi hakim, dan mereka melihat dan lihatlah air mata itu ada di hadapan Yusuf, dan semua imam hakim tahu bahawa dia telah mendesaknya, dan mereka berkata, Hukuman mati tidak sepatutnya dikenakan kepada hamba ini kerana dia tidak melakukan apa-apa, tetapi hukumannya adalah, dia dimasukkan ke dalam rumah penjara kerana laporan, yang melaluinya telah tersebar menentang isterimu.

76 Setelah Potifar mendengar kata-kata mereka, dia memasukkannya ke dalam penjara, tempat tahanan raja dikurung, dan Yusuf berada di dalam penjara selama dua belas tahun.

77 Walaupun begitu, isteri tuannya tidak berpaling daripadanya, dan dia tidak berhenti bercakap dengannya hari demi hari untuk mendengarnya, dan pada akhir tiga bulan Zelika terus pergi kepada Yusuf ke rumah tahanan hari demi hari, dan dia memujuknya untuk mendengarnya, dan Zelika berkata kepada Yusuf, Berapa lama lagi engkau akan tinggal di rumah ini? tetapi dengarkanlah sekarang suaraku, dan aku akan membawa engkau keluar dari rumah ini.

78 Dan Yusuf menjawabnya, katanya, "Lebih baik aku tinggal di rumah ini daripada mendengar kata-katamu, berdosa terhadap Tuhan; dan dia berkata kepadanya, "Jika engkau tidak mau memenuhi kehendakku, aku akan mencungkil matamu, membelenggu kakimu, dan akan menyerahkan engkau ke tangan mereka yang sebelumnya tidak kaukenal."

79 Dan Yusuf menjawabnya dan berkata, "Lihatlah, Tuhan seluruh bumi sanggup melepaskan aku dari segala yang dapat kaulakukan kepadaku, kerana Dia membuka mata orang buta, dan melepaskan mereka yang terikat, dan memelihara semua orang asing yang tidak mengenal negeri ini."

80 Dan apabila Zelika tidak dapat memujuk Yusuf untuk mendengarnya, dia berhenti memujuknya; dan Yusuf masih dikurung di rumah kurungan. Dan Yakub, bapa Yusuf, dan semua saudaranya yang berada di tanah Kanaan masih berkabung dan menangis pada hari-hari itu kerana Yusuf, kerana Yakub enggan dihiburkan kerana anaknya Yusuf, dan Yakub menangis dengan kuat, dan menangis dan berkabung sepanjang hari-hari itu.

BAB 45

1 Pada waktu itu dalam tahun itu, iaitu tahun Yusuf pergi ke Mesir setelah saudara-saudaranya menjual dia, Ruben bin Yakub pergi ke Timna dan mengambil Eliuram, anak perempuan Abi, orang Kanaan, untuk menjadi isterinya, dan dia datang kepadanya.

2 Eliuram, isteri Ruben, mengandung dan melahirkan baginya Henokh, Palu, Kezron dan Karmi, empat orang anak lelaki; dan Simeon, saudaranya, mengambil Dina sebagai isteri, dan dia melahirkan baginya Memuel, Yamin, Ohad, Yakhin dan Zohar, lima orang anak lelaki.

3. Kemudian dia datang kepada Buna, wanita Kanaan itu, yang ditawan oleh Simeon dari kota Sikhem. Buna mendahului Dina dan melayaninya. Simeon datang kepadanya, lalu dia melahirkan Saul baginya.

4 Pada waktu itu pergilah Yehuda ke Adulam, lalu ia sampai kepada seorang lelaki dari Adulam, yang bernama Hira. Di sana Yehuda melihat anak perempuan seorang lelaki dari Kanaan, yang bernama Aliyat, anak perempuan Syua. Lalu Yehuda mengambilnya dan menghampirinya. Aliyat melahirkan bagi Yehuda tiga orang anak lelaki: Er, Onan dan Silo.

5 Lalu pergilah Lewi dan Isakhar ke tanah sebelah timur, lalu mereka mengambil anak-anak perempuan Yobab bin Yoktan bin Eber untuk dijadikan isteri; Yobab bin Yoktan mempunyai dua orang anak perempuan; nama yang lebih tua ialah Adina dan nama yang lebih muda ialah Arida.

6. Lewi mengambil Adinah, dan Isakhar mengambil Arida, lalu mereka sampai ke tanah Kanaan, ke rumah bapa mereka, dan Adinah melahirkan bagi Lewi: Gerson, Kehat dan Merari, tiga orang anak lelaki.

7 Arida melahirkan bagi Isakhar empat orang anak lelaki: Tola, Pua, Ayub dan Samaria. Dan pergi ke tanah Moab dan mengambil Aflalet, anak perempuan Kamudan, orang Moab, menjadi isterinya, lalu membawanya ke tanah Kanaan.

8 Aflalet mandul dan tidak mempunyai anak. Kemudian Allah mengingat Aflalet, isteri Dan, lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan seorang anak laki-laki, lalu menamainya Kusim.

9 Lalu pergilah Gad dan Naftali ke Haran, lalu dari sana mereka mengambil anak-anak perempuan Amuram bin Uz bin Nahor sebagai isteri.

10 Inilah nama-nama anak perempuan Amuram; nama yang lebih tua ialah Merima, dan nama yang lebih muda ialah Uzit; Naftali mengambil Merima, dan Gad mengambil Uzit; lalu membawa mereka ke tanah Kanaan, ke rumah bapa mereka.

11 Merima melahirkan bagi Naftali Yakzeel, Guni, Yaezer dan Salem, empat orang anak lelaki; dan Uzit melahirkan bagi Gad Zefion, Hagi, Syuni, Ezbon, Eri, Arodi dan Arali, tujuh orang anak lelaki.

12 Lalu Asyer pergi dan mengambil Adon, anak perempuan Aflal bin Hadad bin Ismael, menjadi isterinya, lalu dia membawanya ke tanah Kanaan.

13 Pada masa itu matilah Adon, isteri Asyer, dan ia tidak mempunyai anak. Sesudah kematian Adon, pergilah Asyer ke seberang sungai dan mengambil Hadura, anak perempuan Abimael bin Eber bin Sem, menjadi isterinya.

14 Gadis muda itu elok rupanya dan bijaksana; dia dahulunya isteri Malkiel bin Elam, bin Sem.

15 Hadura melahirkan seorang anak perempuan bagi Malkiel, yang menamakannya Serakh. Kemudian Malkiel meninggal dunia, lalu Hadura pergi dan tinggal di rumah ayahnya.

16 Dan setelah kematian isteri di Asyer, dia pergi dan mengambil Hadura sebagai isteri, dan membawanya ke tanah Kanaan, dan Serakh, putrinya, juga dibawanya bersama mereka, dan dia berumur tiga tahun, dan gadis itu dibesarkan di rumah Yakub.

17 Gadis itu elok rupanya, dan dia mengikuti cara-cara suci anak-anak Yakub; dia tidak kekurangan apa-apa, dan Tuhan memberikan kepadanya hikmat dan pengertian.

18 Hadura, isteri Asyer, mengandung dan melahirkan baginya Yimna, Yiswa, Yiswi dan Beria, empat orang anak lelaki.

19 Kemudian pergilah Zebulon ke Midian, lalu mengambil Merisa, anak perempuan Molad, anak Abida, anak Midian, menjadi isterinya, lalu membawanya ke tanah Kanaan.

20 Dan Merusha melahirkan bagi Zebulon Sered, Elon dan Yachleel; tiga anak lelaki.

21 Lalu Yakub mengutus orang ke Aram, anak Zoba, anak Terah, dan dia mengambil Benyamin, anak perempuan Aram, untuk anaknya, Mekhalia, dan dia datang ke tanah Kanaan kepada keluarga Yakub. Benyamin berumur sepuluh tahun ketika dia mengambil Mekhalia, anak perempuan Aram, untuk menjadi isterinya.

22 Mekhalia mengandung dan melahirkan bagi Benyamin Bela, Bekher, Asybel, Gera dan Naaman, lima orang anak lelaki; dan Benyamin pergi selepas itu dan mengambil Aribat, anak perempuan Samaria, anak Abraham, sebagai isteri selain isteri pertamanya, dan dia berumur lapan belas tahun; dan Aribat melahirkan bagi Benyamin Aki, Vosh, Mupim, Chupim, dan Ord, lima orang anak lelaki.

23 Pada masa itu pergilah Yehuda ke rumah Sem dan mengambil Tamar, anak perempuan Elam, anak Sem, untuk menjadi isteri Er, anak sulungnya.

24 Kemudian Er datang kepada isterinya Tamar, dan dia menjadi isterinya, dan ketika dia datang kepadanya, dia secara terang-terangan memusnahkan keturunannya, dan perbuatannya jahat di mata Tuhan, dan Tuhan membunuhnya.

25 Sesudah kematian Er, anak sulung Yehuda, berkatalah Yehuda kepada Onan: "Hampirilah isteri abangmu, kawinilah dia sebagai saudara terdekatmu dan bangkitkanlah keturunan untuk abangmu."

26. Dan Onan mengambil Tamar sebagai isterinya dan dia datang kepadanya, dan Onan juga menyukai pekerjaan saudaranya, dan pekerjaannya jahat di mata Tuhan, dan Dia juga membunuhnya.

27 Setelah Onan mati, berkatalah Yehuda kepada Tamar: "Tinggallah di rumah ayahmu sampai anakku Silo besar." Dan Yehuda tidak lagi suka memberikan Tamar kepada Silo, sebab katanya: "Mungkin ia juga akan mati seperti saudara-saudaranya."

28 Lalu Tamar pergi dan tinggal di rumah ayahnya. Tamar tinggal di rumah ayahnya beberapa waktu lamanya.

29 Pada permulaan tahun, Aliyat, isteri Yehuda, meninggal dunia; dan Yehuda dihiburkan atas kematian isterinya, dan setelah kematian Aliyat, Yehuda pergi bersama sahabatnya Hira ke Timna untuk menggunting bulu domba mereka.

30 Tamar mendengar bahawa Yehuda telah pergi ke Timna untuk menggunting bulu domba, dan bahawa Silo telah dewasa, dan Yehuda tidak menyukainya.

31 Lalu Tamar bangun, menanggalkan pakaian jandanya, memakaikan selubung pada dirinya, dan menutupi seluruh dirinya, lalu pergi dan duduk di jalan raya yang di jalan ke Timna.

32. Yehuda lalu lalu melihatnya dan mengambilnya. Yehuda datang kepadanya, lalu perempuan itu mengandung darinya. Ketika hendak bersalin, lihatlah, ada anak kembar di dalam rahimnya. Yehuda menamai anak yang pertama Peres dan anak yang kedua Zerah.

BAB 46

1 Pada masa itu Yusuf masih dikurung di dalam rumah penjara di tanah Mesir.
2 Pada waktu itu, pegawai-pegawai Firaun berdiri di hadapannya, kepala juru minuman dan kepala juru roti raja Mesir.
3 Juru minuman itu mengambil anggur dan menghidangkannya di hadapan raja untuk diminum, dan tukang roti menghidangkan roti di hadapan raja untuk dimakan. Raja minum anggur itu dan makan roti itu, dia dan pegawai-pegawainya dan para menteri yang makan di meja raja.
4 Sementara mereka makan dan minum, juru minuman dan tukang roti tinggal di sana, dan para menteri Firaun mendapati banyak lalat dalam wain yang dibawa oleh juru minuman, dan batu-batu nitrit ditemui dalam roti tukang roti.
5 Dan kepala pengawal itu menempatkan Yusuf sebagai pelayan di antara pegawai-pegawai Firaun, dan pegawai-pegawai Firaun itu dikurung selama setahun.
6 Dan pada akhir tahun itu, mereka berdua bermimpi pada suatu malam, di tempat mereka dikurung, dan pada waktu pagi Yusuf datang kepada mereka untuk melayani mereka seperti biasa, dan dia melihat mereka, dan lihatlah wajah mereka muram dan sedih.
7 Lalu Yusuf bertanya kepada mereka, "Mengapakah wajahmu muram dan suram hari ini?" Jawab mereka kepadanya, "Kami bermimpi, dan tidak ada orang yang dapat mengartikannya." Yusuf berkata kepada mereka, "Ceritakanlah mimpimu itu kepadaku, dan Allah akan memberikan jawaban damai sejahtera kepadamu seperti yang kamu inginkan."
8. Juru minuman itu menceritakan mimpinya kepada Yusuf, dan dia berkata, "Aku melihat dalam mimpiku, dan lihatlah, sebatang pokok anggur yang besar ada di hadapanku, dan di atas pokok anggur itu aku melihat tiga cabang, dan pokok anggur itu cepat berbunga dan mencapai ketinggian yang tinggi, dan gugusannya masak dan menjadi buah anggur.
9 Lalu aku mengambil buah anggur itu dan memerasnya dalam cawan, lalu meletakkannya ke tangan Firaun, lalu diminumnya. Kata Yusuf kepadanya: "Tiga dahan yang ada pada pokok anggur itu ialah tiga hari."
10 Namun dalam masa tiga hari, raja akan memerintahkan untuk membawa engkau keluar dan dia akan mengembalikan engkau ke jawatanmu, dan engkau harus memberi raja minum anggurnya seperti dahulu ketika engkau menjadi juru minumannya; tetapi biarlah aku mendapat kasih sayang di hadapanmu, supaya engkau mengingat aku kepada Firaun apabila keadaanmu baik, dan berbuat baiklah kepadaku, dan mengeluarkan aku dari penjara ini, sebab aku telah dicuri dari tanah Kanaan dan dijual sebagai hamba di tempat ini.
11 Dan juga apa yang diberitahukan kepadamu tentang isteri tuanku adalah dusta, kerana mereka memasukkan aku ke dalam penjara bawah tanah ini dengan percuma; dan juru minuman itu menjawab Yusuf, katanya, "Jika raja berbuat baik kepadaku seperti yang pertama, seperti yang kautafsirkan kepadaku yang terakhir, aku akan melakukan semua yang kaukehendaki, dan mengeluarkan engkau dari penjara bawah tanah ini."
12 Dan tukang roti itu, setelah melihat bahawa Yusuf telah menafsirkan mimpi juru minuman itu dengan tepat, juga menghampiri, dan menceritakan seluruh mimpinya kepada Yusuf.
13 Lalu katanya kepadanya: "Dalam mimpiku itu, aku melihat tiga bakul putih di atas kepalaku. Aku melihat, sungguh, di dalam bakul paling atas ada segala macam makanan yang dipanggang untuk Firaun, dan burung-burung sedang memakannya dari atas kepalaku.
14 Lalu kata Yusuf kepadanya: "Tiga bakul yang telah kaulihat itu adalah tiga hari, tetapi dalam tiga hari ini Firaun akan memenggal kepalamu dan menggantungmu pada sebatang kayu, dan burung-burung akan memakan dagingmu, seperti yang telah kaulihat dalam mimpimu."
15 Pada masa itu, permaisuri hampir melahirkan, dan pada hari itu baginda melahirkan seorang anak lelaki bagi raja Mesir, dan mereka mengumumkan bahawa raja telah mendapat anak lelaki sulungnya dan seluruh rakyat Mesir bersama-sama dengan para pegawai dan hamba Firaun sangat bersukacita.
16 Dan pada hari ketiga kelahirannya, Firaun mengadakan pesta untuk para pegawai dan hamba-hambanya, untuk pasukan tentera tanah Zoar dan tanah Mesir.
17 Dan seluruh rakyat Mesir dan pegawai-pegawai Firaun datang untuk makan dan minum bersama raja pada perjamuan anaknya, dan untuk bersukacita atas kegembiraan raja.
18 Dan semua pegawai raja dan pegawai-pegawainya bersukacita pada waktu itu selama lapan hari di pesta itu, dan mereka bersukacita dengan segala macam alat musik, dengan rebana dan dengan tarian di istana raja selama lapan hari.
19 Dan juru minuman, yang kepadanya Yusuf telah menafsirkan mimpinya, melupakan Yusuf, dan dia tidak menceritakannya kepada raja seperti yang telah dijanjikannya, kerana perkara ini datang dari Tuhan untuk menghukum Yusuf kerana dia telah percaya kepada manusia.
20 Selepas itu, Yusuf tinggal di dalam penjara selama dua tahun, sehingga dia genap dua belas tahun.

BAB 47

1 Pada masa itu Ishak, anak Abraham, masih hidup di tanah Kanaan; dia sudah sangat tua, seratus lapan puluh tahun usianya, dan Esau, anaknya, saudara Yakub, berada di tanah Edom, dan dia dan anak-anaknya mempunyai tanah di sana di tengah-tengah bani Seir.
2 Esau mendengar bahawa masa kematian bapanya hampir tiba, lalu dia dan anak-anak lelakinya serta keluarganya pergi ke tanah Kanaan, ke rumah bapanya. Yakub dan anak-anak lelakinya pergi dari tempat tinggal mereka di Hebron, dan mereka semua datang kepada bapa mereka,

Ishak, dan mereka mendapati Esau dan anak-anak lelakinya di dalam khemah.

3 Yakub dan anak-anaknya duduk di hadapan Ishak, ayahnya, dan Yakub masih berkabung untuk anaknya Yusuf.

4 Lalu berkatalah Ishak kepada Yakub, “Bawalah anak-anakmu lelaki ke mari, dan Aku akan memberkati mereka.” Lalu Yakub membawa kesebelas anaknya menghadap Ishak, ayahnya.

5 Lalu Ishak meletakkan tangannya ke atas semua anak Yakub, lalu dipeluknya mereka, dipeluknya mereka, dan diciumnya mereka seorang demi seorang. Lalu Ishak memberkati mereka pada hari itu, dan berkatalah ia kepada mereka, "Semoga Allah nenek moyangmu memberkati kamu dan memperbanyak keturunanmu seperti bintang di langit."

6 Dan Ishak juga memberkati anak-anak Esau, katanya, "Semoga Allah menjadikan engkau suatu kegentaran dan ketakutan bagi semua orang yang melihat engkau, dan bagi semua musuhmu."

7 Lalu Ishak memanggil Yakub dan anak-anaknya, lalu mereka semua datang dan duduk di hadapan Ishak. Ishak berkata kepada Yakub, “Tuhan, Allah seluruh bumi, telah berfirman kepadaku, ‘Kepada keturunanmu akan Aku berikan tanah ini sebagai warisan jika anak-anakmu memelihara ketetapan dan jalan-Ku, dan Aku akan menepati kepada mereka sumpah yang telah Aku ikrarkan kepada ayahmu, Abraham.’

8 Oleh itu, anakku, ajarlah anak-anakmu dan cucu cicitmu untuk takut akan Tuhan, dan untuk menempuh jalan yang baik yang akan menyenangkan hati Tuhan, Allahmu, kerana jika engkau memelihara jalan Tuhan dan ketetapan-ketetapan-Nya, Tuhan juga akan menepati perjanjian-Nya dengan Abraham bagimu, dan akan berbuat baik kepadamu dan kepada keturunanmu sepanjang masa.

9 Setelah Ishak selesai berpesan kepada Yakub dan anak-anaknya, ia meninggal dunia dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya.

10 Lalu Yakub dan Esau sujud menyembah Ishak, ayah mereka, dan mereka menangis. Ishak berumur seratus lapan puluh tahun ketika dia meninggal di tanah Kanaan, di Hebron, dan anak-anak lelakinya membawa dia ke gua Makhpela, yang telah dibeli Abraham dari bani Het untuk menjadi tempat pemakaman milik.

11 Lalu pergilah semua raja tanah Kanaan bersama-sama dengan Yakub dan Esau untuk menguburkan Ishak, dan semua raja Kanaan memberi penghormatan yang besar kepada Ishak pada saat kematiannya.

12 Dan anak-anak lelaki Yakub dan anak-anak lelaki Esau berjalan tanpa alas kaki, berjalan sambil meratap sampai mereka sampai ke Kireat-Arba.

13 Dan Yakub dan Esau menguburkan Ishak, ayah mereka, di gua Makhpela, yang terletak di Kireat-Arba di Hebron, dan mereka menguburkannya dengan sangat hormat, seperti pada upacara pemakaman raja-raja.

14 Yakub dan anak-anaknya lelaki, dan Esau dan anak-anaknya lelaki, dan semua raja Kanaan mengadakan perkabungan yang besar dan berat, dan mereka menguburkan dan meratapi dia berhari-hari lamanya.

15 Dan setelah kematian Ishak, dia meninggalkan ternaknya, harta bendanya dan semua miliknya kepada anak-anaknya; dan Esau berkata kepada Yakub, "Lihatlah, aku mohon kepadamu, semua yang ditinggalkan ayah kita akan kita bagi menjadi dua bagian, dan aku yang akan memilih," dan Yakub berkata, "Kita akan melakukannya."

16 Lalu Yakub mengambil semua yang ditinggalkan Ishak di tanah Kanaan, ternak dan harta bendanya, lalu dibaginya menjadi dua bagian di hadapan Esau dan anak-anaknya, lalu berkatalah ia kepada Esau: "Lihatlah, semuanya ini ada di hadapanmu, pilihlah separuh yang hendak kau ambil."

17 Lalu berkatalah Yakub kepada Esau: "Dengarkanlah apa yang akan kukatakan kepadamu: TUHAN, Allah yang empunya langit dan bumi, telah berfirman kepada nenek moyang kita, Abraham dan Ishak: Kepada keturunanmulah akan Kuberikan tanah ini menjadi milik pusaka mereka untuk selama-lamanya.

18 Oleh itu, semua yang ditinggalkan oleh ayah kita ada di hadapanmu, dan lihatlah seluruh negeri ini ada di hadapanmu; pilihlah dari antara mereka apa yang engkau kehendaki.

19 Jika engkau menginginkan seluruh tanah ini, ambillah untukmu dan anak-anakmu selama-lamanya, dan aku akan mengambil kekayaan ini, dan jika engkau menginginkan kekayaan itu, ambillah untukmu, dan aku akan mengambil tanah ini untukku dan untuk anak-anakku mewarisinya selama-lamanya.

20 Nebayot, anak Ismael, ketika itu berada di tanah itu bersama anak-anaknya, dan Esau pergi pada hari itu dan berunding dengannya, katanya.

21 Beginilah Yakub telah berkata kepadaku, dan beginilah ia telah menjawab aku, berikanlah nasihatmu dan kami akan mendengar.

22 Lalu Nebayot berkata, "Apakah yang dikatakan Yakub kepadamu? Lihatlah, semua bani Kanaan tinggal dengan aman di tanah mereka, dan Yakub berkata dia akan mewarisinya bersama keturunannya untuk selama-lamanya."

23 Oleh itu, pergilah sekarang dan ambillah semua kekayaan ayahmu dan tinggalkan Yakub, saudaramu, di negeri ini, seperti yang telah dikatakannya.

24 Lalu Esau bangkit dan kembali kepada Yakub, dan melakukan semua yang dinasihatkan oleh Nebayot bin Ismael; dan Esau mengambil semua kekayaan yang ditinggalkan oleh Ishak, jiwa, ternak, ternak dan harta benda, dan semua kekayaan; dia tidak memberikan apa-apa kepada saudaranya Yakub; dan Yakub mengambil seluruh tanah Kanaan, dari sungai Mesir sampai ke sungai Efrat, dan dia mengambilnya sebagai milik kekal, dan untuk anak-anaknya dan untuk keturunannya setelahnya selama-lamanya.

25 Yakub juga mengambil daripada Esau, saudaranya, gua Makhpela yang di Hebron, yang telah dibeli oleh Abraham daripada Efron untuk menjadi tanah perkuburan miliknya dan keturunannya untuk selama-lamanya.

26 Dan Yakub menuliskan semua perkara ini dalam buku pembelian, dan dia menandatanganinya, dan dia memberi kesaksian semua ini dengan empat orang saksi yang setia.

27 Dan inilah kata-kata yang ditulis oleh Yakub dalam kitab itu, katanya: Tanah Kanaan dan semua kota orang Het, orang Hewi, orang Yebus, orang Amori, orang Feris, dan orang Gergas, ketujuh bangsa dari sungai Mesir sampai ke sungai Efrat.

28 Dan kota Hebron, Kireat-Arba, dan gua yang ada di dalamnya, semuanya dibeli oleh Yakub dari saudaranya Esau dengan harga, untuk menjadi milik dan warisan bagi keturunannya kemudian dari padanya selama-lamanya.
29 Dan Yakub mengambil buku pembelian dan tandatangan, perintah dan ketetapan dan buku yang diwahyukan, lalu dia meletakkannya di dalam bejana tanah liat agar ia dapat bertahan lama, dan dia menyerahkannya ke tangan anak-anaknya.
30 Esau mengambil semua harta peninggalan ayahnya setelah kematiannya dari saudaranya Yakub, dan dia mengambil semua harta benda, dari manusia dan hewan, unta dan keledai, lembu dan anak domba, perak dan emas, batu dan bedolium, dan semua kekayaan yang dimiliki Ishak putra Abraham; tidak ada yang tersisa yang tidak diambil oleh Esau untuk dirinya sendiri, dari semua yang ditinggalkan Ishak setelah kematiannya.
31 Esau mengambil semuanya ini, lalu dia dan anak-anaknya pergi ke tanah Seir, orang Hori itu, jauh dari saudaranya, Yakub, dan anak-anaknya.
32 Esau mempunyai tanah di antara bani Seir, dan sejak hari itu Esau tidak kembali ke tanah Kanaan.
33 Dan seluruh tanah Kanaan menjadi warisan bagi bani Israel sebagai warisan yang kekal, dan Esau bersama semua anaknya mewarisi pegunungan Seir.

BAB 48

1 Pada zaman itu, setelah kematian Ishak, TUHAN memerintahkan dan menyebabkan kelaparan ke atas seluruh bumi.
2 Pada waktu itu Firaun, raja Mesir, sedang duduk di atas takhtanya di tanah Mesir, berbaring di tempat tidurnya dan bermimpilah ia. Dalam mimpinya itu Firaun melihat, bahwa Firaun berdiri di tepi sungai Mesir.
3 Ketika ia berdiri, ia melihat tujuh ekor lembu yang gemuk dan berdaging indah keluar dari sungai itu.
4 Kemudian datanglah tujuh ekor lembu lain yang kurus dan berdaging buruk, lalu ketujuh ekor lembu yang buruk itu menelan lembu-lembu yang berbadan baik itu, tetapi rupa mereka tetap buruk seperti semula.
5 Lalu ia terjaga, lalu tidur lagi. Ia bermimpi untuk kedua kalinya. Ia melihat tujuh bulir gandum tumbuh pada satu tangkai, yang berisi dan baik, lalu tujuh bulir gandum yang kurus dan layu oleh angin timur tumbuh di belakangnya, lalu bulir gandum yang kurus itu menelan bulir-bulir gandum yang berisi, lalu Firaun terbangun dari mimpinya.
6. Dan pada waktu pagi raja teringat akan mimpinya, dan rohnya sangat gelisah oleh mimpinya itu. Lalu raja segera menyuruh memanggil semua ahli sihir dan orang-orang bijaksana dari Mesir, lalu mereka datang dan berdiri di hadapan Firaun.
7 Lalu berkatalah raja kepada mereka: "Aku telah bermimpi, dan tidak ada yang dapat menafsirkannya." Lalu mereka berkata kepada raja: "Ceritakanlah mimpimu kepada hamba-hambamu, supaya kami mendengarnya."
8 Lalu raja menceritakan mimpinya kepada mereka, dan mereka semua menjawab dan berkata dengan serentak kepada raja, "Semoga raja hidup selama-lamanya; dan inilah tafsiran mimpi tuanku."
9 Tujuh ekor lembu yang baik yang telah kaulihat itu melambangkan tujuh ekor anak perempuan yang akan dilahirkan bagimu pada akhir zaman, dan tujuh ekor lembu yang telah kaulihat itu muncul kemudian daripada mereka, lalu menelannya, adalah sebagai tanda bahawa semua anak perempuan yang akan dilahirkan bagimu akan mati semasa hayat raja.
10 Dan apa yang telah kaulihat dalam mimpi kedua tentang tujuh bulir gandum yang penuh dan baik yang tumbuh pada satu tangkai, inilah tafsirannya, bahawa engkau akan membina bagimu pada hari-hari kemudian tujuh kota di seluruh tanah Mesir; dan apa yang telah kaulihat dari tujuh bulir gandum yang layu tumbuh di belakangnya dan menelannya sementara engkau melihatnya dengan matamu sendiri, adalah sebagai tanda bahawa kota-kota yang akan kaubina semuanya akan dihancurkan pada hari-hari kemudian, dalam kehidupan raja.
11. Dan ketika mereka mengucapkan kata-kata ini, raja tidak memperhatikan kata-kata mereka, dan dia tidak memperhatikan mereka, kerana raja tahu dalam kebijaksanaannya bahawa mereka tidak memberikan tafsiran mimpi yang tepat; dan ketika mereka selesai berbicara di hadapan raja, raja menjawab mereka, katanya, "Apakah yang telah kamu katakan kepadaku? Sesungguhnya kamu telah mengatakan dusta dan berbohong; oleh itu sekarang berikanlah tafsiran mimpiku yang tepat, supaya kamu tidak mati."
12 Dan raja memerintahkan setelah ini, dan dia menyuruh memanggil lagi orang-orang bijaksana yang lain, dan mereka datang dan berdiri di hadapan raja, dan raja menceritakan mimpinya kepada mereka, dan mereka semua menjawabnya menurut tafsiran yang pertama, dan kemarahan raja menyala dan dia sangat murka, dan raja berkata kepada mereka, "Sesungguhnya kamu berbohong dan mengatakan dusta dalam apa yang telah kamu katakan."
13 Lalu raja memerintahkan supaya suatu pengumuman dikeluarkan di seluruh tanah Mesir, bunyinya: "Raja dan pembesar-pembesarnya telah memutuskan bahawa setiap orang bijaksana yang mengetahui dan memahami tafsiran mimpi, dan yang tidak datang menghadap raja pada hari ini, harus mati."
14 Dan orang yang dapat memberitahu raja tafsiran mimpinya yang tepat, akan diberikan kepadanya segala yang dimintanya daripada raja. Lalu datanglah semua orang bijaksana di tanah Mesir menghadap raja, bersama-sama dengan semua ahli sihir dan ahli sihir yang ada di Mesir, di Gosyen, di Rameses, di Takhpanches, di Zoar, dan di semua tempat di perbatasan Mesir, dan mereka semua berdiri di hadapan raja.
15 Dan semua bangsawan, para pembesar, dan para pelayan raja, datang berkumpul dari semua kota Mesir, dan mereka semua duduk di hadapan raja, dan raja menceritakan mimpinya di hadapan orang-orang bijaksana, dan para pembesar, dan semua orang yang duduk di hadapan raja tercengang oleh penglihatan itu.
16 Dan semua orang bijak pandai yang berada di hadapan raja sangat berbeza pendapat dalam menafsirkan mimpinya; beberapa di antara mereka menafsirkannya kepada raja, dengan berkata, "Ketujuh ekor lembu yang baik itu adalah

tujuh raja, yang dari keturunan raja akan dibesarkan di Mesir."

17 Dan tujuh ekor lembu yang buruk itu adalah tujuh orang putera, yang akan berdiri melawan mereka pada hari-hari terakhir dan memusnahkan mereka; dan tujuh tangkai gandum itu adalah tujuh orang putera besar milik Mesir, yang akan jatuh ke tangan tujuh orang putera musuh mereka yang kurang berkuasa, dalam peperangan tuan kita raja.

18 Dan beberapa daripada mereka mentafsirkan kepada raja dengan cara ini, berkata, Tujuh ekor lembu yang baik itu ialah kota-kota Mesir yang kuat, dan tujuh ekor lembu yang buruk itu ialah tujuh bangsa di tanah Kanaan, yang akan datang menyerang tujuh kota Mesir pada hari-hari terakhir dan memusnahkan mereka.

19 Dan apa yang engkau lihat dalam mimpi kedua, tentang tujuh bulir gandum yang baik dan buruk, adalah tanda bahawa pemerintahan Mesir akan kembali kepada keturunanmu seperti semula.

20 Dan dalam pemerintahannya, penduduk kota-kota Mesir akan berbalik melawan tujuh kota Kanaan yang lebih kuat daripada mereka, dan akan memusnahkan mereka, dan pemerintahan Mesir akan kembali kepada keturunanmu.

21 Dan beberapa orang dari mereka berkata kepada raja, Inilah tafsiran mimpi tuanku; tujuh ekor lembu yang baik itu adalah tujuh permaisuri, yang akan tuanku ambil sebagai isteri pada akhir zaman, dan tujuh ekor lembu yang buruk itu menandakan bahawa wanita-wanita itu semua akan mati semasa hayat raja.

22 Dan tujuh tangkai gandum yang baik dan buruk yang telah kaulihat dalam mimpi kedua itu adalah empat belas ekor anak, dan pada hari-hari kemudian mereka akan berdiri dan bertengkar sesama sendiri, dan tujuh daripadanya akan mengalahkan tujuh tangkai yang lebih kuat.

23 Dan beberapa orang dari mereka berkata kepada raja, katanya, "Tujuh ekor lembu yang baik itu menandakan bahawa tujuh orang anak akan dilahirkan untukmu, dan mereka akan membunuh tujuh orang anak anakmu pada akhir zaman; dan tujuh tangkai gandum yang baik yang telah engkau lihat dalam mimpi kedua, adalah para putera-putera yang akan diperangi dan dibinasakan oleh tujuh putera lain yang kurang berkuasa pada akhir zaman, dan membalas dendam atas perkara anak-anakmu, dan pemerintahan akan kembali kepada keturunanmu."

24 Raja mendengar segala perkataan orang-orang bijaksana Mesir dan tafsiran mimpinya, tetapi tidak satu pun dari semuanya itu menyenangkan hati raja.

25 Dan raja tahu dalam kebijaksanaannya bahawa mereka tidak sepenuhnya mengatakan dengan benar dalam semua kata-kata ini, kerana ini adalah dari Tuhan untuk menggagalkan kata-kata orang bijak Mesir, agar Yusuf dapat keluar dari rumah tahanan, dan agar dia menjadi besar di Mesir.

26 Ketika raja melihat bahawa tiada seorang pun di antara semua orang bijak pandai dan ahli sihir Mesir yang berkata-kata dengan benar kepadanya, maka menyalalah murka raja, dan kemarahannya berkobar-kobar dalam dirinya.

27 Dan raja memerintahkan agar semua orang bijak pandai dan ahli sihir pergi dari hadapannya, dan mereka semua keluar dari hadapan raja dengan rasa malu dan terhina.

28 Lalu raja memerintahkan agar suatu pengumuman dihantar ke seluruh Mesir untuk membunuh semua ahli sihir yang ada di Mesir, dan tidak seorang pun daripada mereka dibiarkan hidup.

29 Lalu bangkitlah para kepala pengawal raja, masing-masing menghunus pedangnya, lalu mereka mulai memukul para ahli sihir Mesir dan para orang bijak.

30 Sesudah itu datanglah Merod, kepala juru minuman raja, lalu sujud di hadapan raja dan duduk di hadapannya.

31 Dan juru minuman itu berkata kepada raja, "Semoga raja hidup selama-lamanya, dan pemerintahannya ditinggikan di negeri ini."

32 Pada masa itu, dua tahun yang lalu, Engkau murka kepada hamba-Mu ini, dan Engkau memasukkan aku ke dalam penjara itu. Aku berada di sana untuk beberapa waktu, bersama-sama dengan kepala pembuat roti.

33 Dan bersama kami ada seorang hamba Ibrani milik kepala pengawal, namanya Yusuf, kerana tuannya marah kepadanya dan memasukkannya ke dalam rumah tahanan, dan dia melayani kami di sana.

34 Beberapa waktu kemudian, ketika kami berada di dalam penjara, pada suatu malam juga kami bermimpi, aku dan kepala tukang roti; kami masing-masing bermimpi menurut tafsiran mimpinya.

35 Dan kami datang pada waktu pagi dan menceritakannya kepada hamba itu, dan dia mengartikannya kepada kami mimpi kami, kepada setiap orang menurut mimpinya, dia mengartikannya dengan benar.

36 Dan seperti yang ditafsirkannya kepada kami, demikianlah juga peristiwa itu; tidak ada satu pun dari perkataannya yang jatuh ke tanah.

37 Oleh itu, tuanku dan raja janganlah membunuh rakyat Mesir dengan sia-sia; lihatlah hamba itu masih dikurung di dalam rumah oleh ketua pengawal tuannya, di dalam rumah tahanan.

38 Jika raja berkenan, biarlah baginda menyuruh memanggilnya supaya dia datang menghadap tuanku dan baginda akan memberitahukan kepada tuanku tafsiran yang tepat tentang mimpi yang tuanku impikan itu.

39 Dan raja mendengar kata-kata ketua juru minuman itu, lalu raja memerintahkan agar orang-orang bijaksana Mesir tidak dibunuh.

40 Dan raja memerintahkan hamba-hambanya untuk membawa Yusuf ke hadapannya, dan raja berkata kepada mereka, "Pergilah kepadanya dan jangan menakutkannya agar dia tidak keliru dan tidak tahu bagaimana untuk bercakap dengan betul."

41 Dan hamba-hamba raja pergi kepada Yusuf, dan mereka segera membawanya keluar dari penjara bawah tanah, dan hamba-hamba raja mencukurnya, dan dia menukar pakaian penjaranya dan dia datang menghadap raja.

42 Raja sedang duduk di atas takhta kerajaannya, memakai pakaian kebesaran yang dililitkan pada baju efod emas. Emas murni yang ada padanya berkilauan. Batu permata merah delima, delima merah dan zamrud, bersama-sama dengan segala batu permata yang ada di kepala raja, mempesonakan mata, dan Yusuf sangat kagum melihat raja.

43 Takhta tempat raja duduk itu disaluti dengan emas dan perak, dan batu oniks, dan ia mempunyai tujuh puluh anak tangga.
44 Dan adalah kebiasaan mereka di seluruh tanah Mesir, bahawa setiap orang yang datang untuk berbicara dengan raja, sama ada dia seorang putera atau seseorang yang dihormati di sisi raja, dia akan naik ke takhta raja hingga ke anak tangga ketiga puluh satu, dan raja akan turun ke anak tangga ketiga puluh enam, dan berbicara dengannya.
45 Jika dia seorang daripada rakyat jelata, dia akan naik ke anak tangga ketiga, dan raja akan turun ke anak tangga keempat dan bercakap dengannya, dan kebiasaan mereka, lebih-lebih lagi, sesiapa yang faham bertutur dalam semua tujuh puluh bahasa, dia akan naik ke tujuh puluh anak tangga itu, dan naik dan bercakap sehingga dia sampai kepada raja.
46 Dan sesiapa yang tidak dapat menyelesaikan tujuh puluh tahun itu, dia akan menaiki tangga sebanyak bahasa yang dia tahu untuk bertutur dalam bahasa itu.
47 Dan pada zaman itu di Mesir ada kebiasaan bahawa tiada seorang pun yang memerintah mereka, kecuali yang faham bertutur dalam tujuh puluh bahasa.
48 Dan ketika Yusuf datang ke hadapan raja, dia tunduk ke tanah di hadapan raja, dan dia naik ke anak tangga ketiga, dan raja duduk di anak tangga keempat dan berbicara dengan Yusuf.
49 Lalu berkatalah raja kepada Yusuf, "Aku bermimpi, dan tidak ada orang yang dapat menafsirkannya dengan tepat. Dan pada hari ini aku memerintahkan agar semua ahli sihir Mesir dan orang-orang bijaksananya datang menghadap aku. Aku menceritakan mimpiku kepada mereka, tetapi tidak ada seorang pun yang dapat menafsirkannya dengan tepat."
50 Dan setelah ini aku mendengar tentang engkau pada hari ini, bahawa engkau seorang yang bijaksana, dan dapat menafsirkan dengan tepat setiap mimpi yang engkau dengar.
51 Lalu Yusuf menjawab Firaun, katanya: "Biarlah Firaun menceritakan mimpi-mimpinya; sesungguhnya tafsiran mimpi-mimpi itu adalah milik Allah." Lalu Firaun menceritakan mimpi-mimpinya kepada Yusuf, mimpi tentang lembu-lembu dan mimpi tentang bulir-bulir gandum, lalu raja berhenti berkata-kata.
52 Dan Yusuf kemudian diliputi oleh roh Tuhan di hadapan raja, dan dia tahu semua perkara yang akan menimpa raja sejak hari itu dan seterusnya, dan dia tahu tafsiran yang tepat tentang mimpi raja, dan dia berbicara di hadapan raja.
53 Dan Yusuf mendapat kasih sayang di mata raja, dan raja memperhatikan dan memperhatikan semua perkataan Yusuf. Dan Yusuf berkata kepada raja, "Janganlah engkau sangka itu dua mimpi, kerana itu hanya satu mimpi, kerana apa yang telah dipilih Tuhan untuk dilakukan di seluruh negeri telah ditunjukkan-Nya kepada raja dalam mimpinya, dan inilah tafsiran yang tepat dari mimpimu itu:
54 Tujuh ekor lembu yang baik dan bulir gandum itu bermaksud tujuh tahun, dan tujuh ekor lembu yang buruk dan bulir gandum itu juga bermaksud tujuh tahun; ia adalah satu mimpi.
55 Sesungguhnya, tujuh tahun yang akan datang akan ada kelimpahan yang besar di seluruh negeri ini, dan selepas itu akan menyusul tujuh tahun kelaparan, suatu kelaparan yang sangat dahsyat; dan segala kelimpahan itu akan dilupakan dari negeri ini, dan kelaparan itu akan menghabiskan penduduk negeri itu.
56 Raja itu bermimpi satu mimpi, dan mimpi itu diulangi kepada Firaun kerana perkara itu telah ditetapkan oleh Tuhan, dan Tuhan akan segera melakukannya.
57 Oleh itu, sekarang aku akan memberimu nasihat dan menyelamatkan jiwamu dan jiwa penduduk negeri ini daripada bencana kelaparan, supaya engkau mencari di seluruh kerajaanmu seorang yang sangat bijaksana dan bijaksana, yang mengetahui segala urusan pemerintahan, dan melantiknya menjadi pengawas atas tanah Mesir.
58 Dan orang yang akan kautunjuk atas Mesir, hendaklah ia melantik pegawai-pegawai di bawahnya, supaya mereka mengumpulkan segala makanan dalam tahun-tahun baik yang akan datang, dan supaya mereka menyimpan gandum dan menyimpannya di dalam perbendaharaan yang telah ditetapkan untukmu.
59 Dan hendaklah mereka menyimpan makanan itu untuk tujuh tahun kelaparan itu, supaya makanan itu tersedia untukmu dan untuk rakyatmu dan untuk seluruh negerimu, dan supaya engkau dan negerimu tidak binasa oleh kelaparan itu.
60 Hendaklah semua penduduk negeri ini diperintahkan juga untuk mengumpulkan, setiap orang hasil ladangnya, segala macam makanan, selama tujuh tahun yang baik ini, dan menyimpannya di dalam perbekalan mereka, supaya ia dapat didapati untuk mereka pada hari-hari kebuluran dan supaya mereka dapat hidup darinya.
61 Inilah tafsiran yang tepat tentang mimpimu, dan inilah nasihat yang diberikan untuk menyelamatkan jiwamu dan jiwa semua rakyatmu.
62 Dan raja menjawab dan berkata kepada Yusuf, "Siapakah yang mengatakan dan siapakah yang tahu bahawa kata-katamu itu benar?" Dan dia berkata kepada raja, "Ini akan menjadi tanda bagimu berkenaan dengan semua kata-kataku, bahawa semuanya itu benar dan bahawa nasihatku baik untukmu."
63 Lihatlah isterimu hari ini duduk di atas bangku bersalin, dan dia akan melahirkan seorang anak lelaki untukmu dan engkau akan bersukacita bersamanya; apabila anakmu telah keluar dari rahim ibunya, anak lelaki sulungmu yang telah lahir dua tahun yang lalu akan mati, dan engkau akan terhibur dengan anak yang akan dilahirkan untukmu hari ini.
64 Dan Yusuf selesai mengucapkan kata-kata ini kepada raja, lalu dia tunduk kepada raja lalu dia keluar, dan setelah Yusuf keluar dari hadapan raja, tanda-tanda yang telah Yusuf katakan kepada raja terjadi pada hari itu.
65 Dan permaisuri melahirkan seorang anak lelaki pada hari itu dan raja mendengar berita gembira tentang anaknya, dan dia bersukacita, dan ketika wartawan itu pergi dari hadapan raja, para pelayan raja mendapati anak sulung raja terbaring mati di tanah.
66 Dan terdapat ratapan dan keributan yang hebat di istana raja, dan raja mendengarnya, lalu dia berkata, "Apakah bunyi dan ratapan yang telah kudengar di istana itu?" dan mereka memberitahu raja bahawa anak sulungnya telah meninggal dunia; barulah raja tahu bahawa semua kata-kata Yusuf yang telah diucapkannya adalah benar, dan raja

terhibur untuk anaknya oleh anak yang lahir baginya pada hari itu seperti yang telah dikatakan Yusuf.

BAB 49

1 Sesudah itu raja menyuruh mengumpulkan semua pegawai dan hamba-hambanya, semua pembesar dan bangsawan raja, lalu mereka semua menghadap raja.
2 Lalu berkatalah raja kepada mereka: "Lihatlah, kamu telah melihat dan mendengar segala perkataan orang Ibrani ini, dan segala tanda yang dinyatakannya akan terjadi, dan satu pun dari perkataannya tidak jatuh ke tanah."
3 Kamu tahu bahawa dia telah memberikan tafsiran mimpi itu dengan tepat, dan ia pasti akan berlaku. Oleh itu, berundinglah dan ketahuilah apa yang akan kamu lakukan dan bagaimana negeri ini akan diselamatkan daripada kebuluran.
4 Carilah sekarang dan lihatlah, adakah yang serupa itu terdapat, yang dalam hatinya terdapat hikmat dan pengetahuan, maka Aku akan mengangkat dia menjadi penguasa negeri ini.
5 Kerana kamu telah mendengar apa yang dinasihatkan oleh orang Ibrani itu tentang hal ini untuk menyelamatkan negeri itu daripada kebuluran, dan aku tahu bahawa negeri itu tidak akan terselamat daripada kebuluran melainkan dengan nasihat orang Ibrani itu, dia yang telah menasihati aku.
6 Lalu mereka semua menjawab raja dan berkata, "Nasihat yang diberikan orang Ibrani itu tentang hal ini baik; oleh itu, tuanku dan raja kami, lihatlah seluruh negeri ini ada di tanganmu, perbuatlah apa yang baik di matamu."
7 Dia yang kaukupilih, dan yang kaukutahui dalam kebijaksanaanmu sebagai bijaksana dan mampu menyelamatkan negeri ini dengan kebijaksanaannya, dialah yang akan diangkat oleh raja untuk menjadi bawahannya atas negeri itu.
8 Lalu berkatalah raja kepada semua pegawai itu: "Aku sangka, oleh sebab Allah telah memberitahukan kepada orang Ibrani itu segala yang telah dikatakan-Nya, maka tidak ada orang yang begitu bijaksana dan bijaksana di seluruh negeri seperti dia. Jika kamu menganggap baik hal itu, aku akan mengangkat dia menjadi kuasa atas negeri ini, sebab ia akan menyelamatkan negeri ini dengan hikmatnya."
9 Dan semua pegawai menjawab raja dan berkata, "Tetapi sesungguhnya telah tertulis dalam undang-undang Mesir, dan tidak boleh dilanggar, bahawa tiada seorang pun yang akan memerintah Mesir, dan tidak boleh menjadi orang kedua kepada raja, kecuali seorang yang mempunyai pengetahuan dalam semua bahasa anak-anak manusia."
10 Oleh itu, tuanku dan raja, lihatlah, orang Ibrani ini hanya tahu berbahasa Ibrani, dan bagaimana mungkin dia menjadi orang kedua di bawah pemerintahan kami, seorang yang bahkan tidak tahu bahasa kami?
11 Sekarang kami mohon, suruhlah dia datang menghadap tuan, dan ujilah dia dalam segala hal, dan lakukanlah seperti yang tuan anggap patut.
12 Lalu berkatalah raja: "Besok akan dilakukan; dan perkara yang telah kaukatakan itu baik." Dan semua pegawai datang menghadap raja pada hari itu juga.
13 Dan pada malam itu Tuhan mengutus salah seorang malaikat-Nya yang melayani, dan dia datang ke tanah Mesir kepada Yusuf, dan malaikat Tuhan berdiri di atas Yusuf, dan lihatlah Yusuf sedang berbaring di tempat tidur pada waktu malam di rumah tuannya di penjara bawah tanah, kerana tuannya telah memasukkannya kembali ke dalam penjara bawah tanah itu kerana isterinya.
14 Lalu malaikat itu membangunkan Yusuf dari tidurnya, lalu Yusuf bangun dan berdiri di atas kakinya. Malaikat Tuhan berdiri di hadapannya. Malaikat Tuhan berfirman kepada Yusuf, dan pada malam itu juga ia mengajarkan kepadanya segala bahasa manusia, dan ia menamainya Yusuf.
15 Lalu pergilah malaikat Tuhan dari padanya, lalu Yusuf kembali dan berbaring di atas tempat tidurnya, dan Yusuf tercengang akan penglihatan yang dilihatnya itu.
16 Dan terjadilah pada pagi hari raja memanggil semua pegawai dan hamba-hambanya, dan mereka semua datang dan duduk di hadapan raja, dan raja memerintahkan Yusuf untuk dibawa, dan hamba-hamba raja pergi dan membawa Yusuf menghadap Firaun.
17 Dan raja maju ke hadapan dan menaiki tangga takhta, dan Yusuf berbicara kepada raja dalam semua bahasa, dan Yusuf pergi kepadanya dan berbicara kepada raja sampai dia tiba di hadapan raja di tangga ketujuh puluh, dan dia duduk di hadapan raja.
18 Raja sangat bersukacita kerana Yusuf, dan semua pegawai raja sangat bersukacita bersama raja ketika mereka mendengar semua kata-kata Yusuf.
19 Raja dan para pegawai istana memandang baik perkara itu, iaitu melantik Yusuf menjadi orang kedua di bawah raja atas seluruh tanah Mesir. Raja berkata kepada Yusuf,
20 Sekarang engkau telah memberiku nasihat untuk melantik seorang yang bijaksana atas tanah Mesir, supaya dengan kebijaksanaannya dapat menyelamatkan tanah ini dari kelaparan; oleh sebab itu, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, dan semua firman yang telah kaukatakan, tidak ada orang yang bijaksana dan bijaksana seperti engkau di seluruh negeri ini.
21 Namamu tidak akan lagi disebut Yusuf, tetapi Zafnat-Paaneah akan menjadi namamu; engkau akan menjadi orang kedua setelahku, dan menurut firmanmu akan menjadi segala urusan pemerintahanku, dan atas firmanmu rakyatku akan keluar masuk.
22 Juga dari bawah kekuasaanmu hamba-hamba dan pegawai-pegawaiku akan menerima gaji mereka yang diberikan kepada mereka setiap bulan, dan kepadamulah seluruh rakyat negeri akan sujud; hanya di atas takhtakulah aku akan lebih besar daripadamu.
23 Lalu raja menanggalkan cincinnya dari tangannya dan mengenakannya pada tangan Yusuf. Raja mengenakan pakaian bangsawan kepada Yusuf, dan mengenakan mahkota emas di kepalanya, dan rantai emas di lehernya.
24 Raja memerintahkan hamba-hambanya untuk menungganginya di kereta kuda kedua milik raja, yang bergerak di seberang kereta kuda raja. Raja menyuruhnya menunggangi seekor kuda yang besar dan kuat dari antara kuda-kuda raja, dan untuk dibawa melalui jalan-jalan tanah Mesir.
25 Lalu raja memerintahkan agar semua orang yang memainkan rebana, kecapi dan alat-alat muzik lain pergi

bersama Yusuf; seribu rebana, seribu mekolot, dan seribu nebalim pergi mengikutinya.

26 Dan lima ribu orang lelaki, dengan pedang terhunus berkilauan di tangan mereka, dan mereka berjalan berbaris dan bermain di hadapan Yusuf, dan dua puluh ribu orang besar raja yang berpakaian ikat pinggang kulit yang disalut dengan emas, berjalan di sebelah kanan Yusuf, dan dua puluh ribu di sebelah kirinya, dan semua wanita dan gadis naik ke atas bumbung atau berdiri di jalanan bermain dan bersukacita melihat Yusuf, dan memandang rupa Yusuf dan kecantikannya.

27 Dan rakyat raja berjalan di hadapan dan di belakangnya, mengharumkan jalan dengan kemenyan dan kayu kasia, dan dengan segala macam minyak wangi yang baik, dan taburan mur dan gaharu di sepanjang jalan, dan dua puluh orang menyampaikan kata-kata ini di hadapannya di seluruh negeri dengan suara yang nyaring:

28 Adakah kamu nampak orang yang telah dipilih oleh raja untuk menjadi orang kedua baginda ini? Semua urusan pemerintahan akan diatur olehnya, dan sesiapa yang melanggar perintahnya, atau yang tidak tunduk di hadapannya ke tanah, akan mati, kerana dia memberontak terhadap raja dan orang kedua baginda.

29 Dan ketika para bentara itu berhenti mengisytiharkan, semua orang Mesir tunduk ke tanah di hadapan Yusuf dan berkata, "Semoga raja hidup, juga semoga anak sulungnya hidup." Dan semua penduduk Mesir tunduk di sepanjang jalan, dan ketika para bentara itu mendekati mereka, mereka tunduk, dan mereka bersukacita dengan segala macam rebana, mekol dan nebal di hadapan Yusuf.

30 Dan Yusuf di atas kudanya mengangkat matanya ke langit, lalu berseru dan berkata, "Dia membangkitkan orang miskin dari debu, Dia mengangkat orang miskin dari timbunan kotoran. Ya TUHAN semesta alam, berbahagialah orang yang percaya kepada-Mu."

31 Lalu Yusuf berjalan di seluruh tanah Mesir bersama-sama dengan pegawai-pegawai dan pegawai-pegawai Firaun, dan mereka menunjukkan kepadanya seluruh tanah Mesir dan semua perbendaharaan raja.

32 Dan Yusuf kembali dan menghadap Firaun pada hari itu, lalu raja memberikan kepada Yusuf suatu tanah milik di tanah Mesir, suatu tanah milik ladang dan kebun anggur, dan raja memberikan kepada Yusuf tiga ribu talenta perak dan seribu talenta emas, dan batu oniks dan bedolium dan banyak hadiah.

33 Dan pada keesokan harinya raja memerintahkan seluruh rakyat Mesir untuk membawa persembahan dan hadiah kepada Yusuf, dan bahawa sesiapa yang melanggar perintah raja harus dihukum mati; dan mereka membuat tempat tinggi di jalan kota, dan mereka membentangkan pakaian di sana, dan sesiapa yang membawa apa-apa kepada Yusuf meletakkannya di tempat tinggi.

34 Dan seluruh rakyat Mesir melemparkan sesuatu ke tempat tinggi itu, seorang membuat anting-anting emas, dan yang lain membuat cincin dan anting-anting, dan pelbagai perkakas yang diperbuat daripada emas dan perak, dan batu oniks dan bedolium, dituangnya ke tempat tinggi itu; setiap orang memberikan sesuatu dari apa yang dimilikinya.

35. Yusuf mengambil semua ini dan meletakkannya di dalam perbendaharaannya, dan semua pegawai dan bangsawan milik raja memuliakan Yusuf, dan mereka memberinya banyak hadiah, memandangkan raja telah memilihnya menjadi orang kedua baginda.

36 Lalu raja menyuruh orang kepada Potifera, anak Ahiram, imam di On, lalu dia mengambil anak perempuannya yang masih kecil, Osnat, dan memberikannya kepada Yusuf untuk menjadi isterinya.

37 Gadis itu sangat cantik, seorang perawan, seorang yang belum pernah dikenal oleh lelaki, dan Yusuf mengambilnya menjadi isterinya; dan raja berkata kepada Yusuf, "Akulah Firaun, dan selain engkau, tidak seorang pun yang berani mengangkat tangan atau kakinya untuk memerintah umatku di seluruh tanah Mesir."

38 Yusuf berumur tiga puluh tahun ketika dia berdiri di hadapan Firaun. Yusuf pergi meninggalkan raja dan menjadi orang kedua di Mesir untuk raja.

39 Dan raja memberikan Yusuf seratus orang hamba untuk melayaninya di rumahnya, dan Yusuf juga menyuruh dan membeli banyak hamba dan mereka tinggal di rumah Yusuf.

40 Kemudian Yusuf membina untuk dirinya sendiri sebuah rumah yang sangat megah seperti rumah raja-raja, di hadapan halaman istana raja, dan dia membuat sebuah kuil yang besar di dalam rumah itu, yang sangat elegan rupanya dan sesuai untuk kediamannya; tiga tahun Yusuf membina rumahnya.

41 Dan Yusuf membuat bagi dirinya takhta yang sangat elegan dari emas dan perak yang melimpah ruah, dan dia menutupinya dengan batu oniks dan bedolium, dan dia membuat di atasnya patung seluruh tanah Mesir, dan patung sungai Mesir yang mengairi seluruh tanah Mesir; dan Yusuf duduk dengan aman di atas takhtanya di rumahnya dan Tuhan menambahkan hikmat Yusuf.

42 Dan semua penduduk Mesir, baik pegawai-pegawai Firaun mahupun pembesar-pembesarnya, sangat mengasihi Yusuf, kerana perkara ini datangnya dari Tuhan kepada Yusuf.

43 Dan Yusuf mempunyai tentera yang berperang, keluar dalam pasukan dan pasukan berjumlah empat puluh ribu enam ratus orang, yang mampu membawa senjata untuk membantu raja dan Yusuf melawan musuh, selain pegawai raja dan hamba-hambanya dan penduduk Mesir yang tidak terkira banyaknya.

44 Yusuf memberikan kepada orang-orangnya yang gagah berani dan kepada seluruh pasukannya perisai, lembing, topi, baju zirah dan batu untuk umban.

BAB 50

1 Pada masa itu bani Tarsis datang melawan bani Ismael, dan berperang dengan mereka, dan bani Tarsis menjarah orang Ismael untuk waktu yang lama.

2 Dan bani Ismael jumlahnya kecil pada zaman itu, dan mereka tidak dapat mengalahkan bani Tarsis, dan mereka ditindas dengan teruk.

3 Dan orang-orang tua Ismael mengirim catatan kepada raja Mesir, dengan mengatakan, "Suruhlah hamba-hambamu, para perwira dan pasukan untuk membantu kami berperang melawan bani Tarsis, karena kami telah lama lenyap."

4 Lalu Firaun mengutus Yusuf bersama-sama dengan orang-orang perkasa dan bala tentara yang bersama-sama dengan dia, dan juga orang-orang perkasanya dari istana raja.

5 Dan mereka pergi ke tanah Hawila kepada bani Ismael, untuk membantu mereka melawan bani Tarsis, dan bani Ismael berperang dengan bani Tarsis, dan Yusuf mengalahkan orang Tarsis dan dia menakluki seluruh tanah mereka, dan bani Ismael tinggal di sana sampai hari ini.

6 Ketika tanah Tarsis ditaklukkan, semua orang Tarsis melarikan diri, dan sampai di perbatasan saudara-saudara mereka, bani Yawan, lalu Yusuf kembali ke Mesir dengan semua orang perkasa dan pasukannya, tidak seorang pun yang hilang dari mereka.

7 Dan pada pergantian tahun, pada tahun kedua pemerintahan Yusuf atas Mesir, Tuhan memberikan kelimpahan yang besar di seluruh negeri itu selama tujuh tahun seperti yang telah dikatakan Yusuf, kerana Tuhan memberkati segala hasil bumi pada hari-hari itu selama tujuh tahun, dan mereka makan dan sangat kenyang.

8 Pada masa itu Yusuf mempunyai pegawai-pegawai di bawahnya, dan mereka mengumpulkan semua makanan tahun-tahun yang baik, dan menimbun gandum tahun demi tahun, dan mereka menyimpannya di dalam perbendaharaan Yusuf.

9 Dan pada setiap masa apabila mereka mengumpulkan makanan, Yusuf memerintahkan supaya mereka membawa gandum dalam bulir-bulir gandum, dan juga membawa sebahagian daripada tanah ladang, supaya ia tidak rosak.

10 Yusuf berbuat demikian tahun demi tahun; ia menimbun gandum seperti pasir di laut sangat banyak, sebab simpanannya sangat banyak dan tidak terhitung banyaknya.

11 Dan juga semua penduduk Mesir mengumpulkan segala macam makanan dalam perbekalan mereka dalam jumlah yang sangat banyak selama tujuh tahun yang baik itu, tetapi mereka tidak melakukan apa yang dilakukan Yusuf terhadapnya.

12 Dan segala makanan yang dikumpulkan oleh Yusuf dan orang Mesir selama tujuh tahun kelimpahan itu, disimpan untuk negeri itu, disimpan untuk tujuh tahun kelaparan itu, untuk menyokong seluruh negeri.

13 Dan penduduk Mesir memenuhi setiap orang dengan gandum, masing-masing dari mereka menyimpan barang-barang mereka dan tempat persembunyian mereka, untuk menampung keperluan mereka selama kelaparan itu.

14 Yusuf menyimpan semua makanan yang telah dikumpulkannya di semua kota di Mesir, lalu menutup semua perbekalan itu dan menempatkan pengawal-pengawal di atasnya.

15 Dan Osnat, isteri Yusuf, anak perempuan Potifera, melahirkan dua orang anak lelaki baginya, Manasye dan Efraim. Yusuf berumur tiga puluh empat tahun ketika ia memperanakkan mereka.

16 Kemudian anak-anak lelaki itu membesar dan mereka mengikut jalan dan ajarannya, mereka tidak menyimpang dari jalan yang diajarkan oleh ayah mereka kepada mereka, baik ke kanan mahupun ke kiri.

17 Dan Tuhan menyertai anak-anak lelaki itu, dan mereka membesar dan mempunyai pengertian dan kemahiran dalam segala kebijaksanaan dan dalam segala urusan pemerintahan, dan semua pegawai raja dan orang-orang besarnya dari penduduk Mesir mengagungkan anak-anak lelaki itu, dan mereka dibesarkan di antara anak-anak raja.

18 Setelah berakhir ketujuh tahun kelimpahan yang ada di seluruh negeri itu, datanglah ketujuh tahun kelaparan sesudahnya, seperti yang telah dikatakan Yusuf, dan kelaparan itu melanda seluruh negeri itu.

19 Ketika seluruh rakyat Mesir melihat, bahawa kelaparan telah bermula di tanah Mesir, maka seluruh rakyat Mesir membuka gudang gandum mereka, sebab kelaparan itu telah menimpa mereka.

20 Dan mereka mendapati semua makanan yang ada di dalam simpanan mereka, penuh dengan hama dan tidak layak untuk dimakan, dan kelaparan melanda seluruh negeri itu, dan semua penduduk Mesir datang dan menangis di hadapan Firaun, kerana kelaparan itu sangat berat menimpa mereka.

21 Lalu berkatalah mereka kepada Firaun: "Berikanlah makanan kepada hamba-hambamu ini, mengapa kami harus mati kelaparan di depan matamu, kami dan anak-anak kami?"

22 Lalu Firaun menjawab mereka, katanya: "Mengapa kamu berseru kepadaku? Bukankah Yusuf memerintahkan supaya gandum disimpan selama tujuh tahun kelimpahan untuk tahun-tahun kelaparan? Dan mengapakah kamu tidak mendengarkan suaranya?"

23 Lalu orang Mesir menjawab raja, katanya: "Demi tuanku hidup, hamba-hambamu ini telah melakukan segala yang diperintahkan Yusuf, sebab hamba-hambamu ini juga telah mengumpulkan segala hasil ladang mereka selama tujuh tahun kelimpahan dan menyimpannya di dalam perbendaharaan sampai hari ini."

24 Dan ketika kebuluran melanda hamba-hambamu, kami membuka gudang kami, dan lihatlah semua hasil bumi kami dipenuhi dengan hama dan tidak layak untuk dimakan.

25 Dan ketika raja mendengar semua yang telah menimpa penduduk Mesir, raja sangat takut akan kelaparan itu, dan dia sangat ketakutan; dan raja menjawab rakyat Mesir, katanya, "Oleh kerana semua ini telah terjadi kepadamu, pergilah kepada Yusuf, lakukanlah apa sahaja yang akan dikatakannya kepadamu, janganlah melanggar perintahnya."

26 Lalu keluarlah seluruh rakyat Mesir dan pergi kepada Yusuf, serta berkata kepadanya: "Berikanlah kami makanan, mengapa kami harus mati di hadapan-Mu karena kelaparan? Sebab kami telah mengumpulkan hasil bumi kami selama tujuh tahun seperti yang telah Engkau perintahkan, dan kami menyimpannya, dan demikianlah yang menimpa kami."

27 Apabila Yusuf mendengar segala perkataan orang Mesir dan apa yang telah menimpa mereka, maka Yusuf membuka segala perbendaharaannya dan menjualnya kepada orang Mesir.

28 Kebuluran itu merajalela di seluruh negeri, dan kebuluran itu berlaku di semua negeri, tetapi di tanah Mesir ada hasil bumi untuk dijual.

29 Lalu datanglah semua penduduk Mesir kepada Yusuf untuk membeli gandum, sebab kelaparan itu menimpa mereka, dan semua gandum mereka rusak, dan Yusuf setiap hari menjual gandum itu kepada semua orang Mesir.

30 Dan semua penduduk tanah Kanaan dan orang Filistin, dan mereka yang di seberang Sungai Yordan, dan orang-

orang dari timur dan semua kota di negeri-negeri yang jauh dan dekat mendengar bahawa ada gandum di Mesir, dan mereka semua datang ke Mesir untuk membeli gandum, kerana kelaparan itu melanda mereka.

31 Yusuf membuka gudang-gudang gandum dan melantik pegawai-pegawai atas mereka, dan mereka berdiri setiap hari dan menjual kepada semua orang yang datang.

32 Yusuf tahu bahawa saudara-saudaranya juga akan datang ke Mesir untuk membeli gandum, kerana kelaparan itu melanda seluruh bumi. Lalu Yusuf memerintahkan semua orangnya untuk mengumumkannya di seluruh tanah Mesir, katanya:

33 Adalah menjadi kehendak raja, orang kedua baginda dan orang-orang besar mereka, bahawa sesiapa yang ingin membeli gandum di Mesir tidak akan menghantar hamba-hambanya ke Mesir untuk membeli, tetapi anak-anak lelakinya, dan juga mana-mana orang Mesir atau Kanaan, yang datang dari mana-mana kedai dari membeli gandum di Mesir, dan pergi dan menjualnya di seluruh negeri, dia akan mati, kerana tiada siapa yang akan membeli kecuali untuk menyara keluarganya.

34 Dan sesiapa yang memimpin dua atau tiga ekor haiwan harus dihukum mati, kerana setiap orang hanya akan memimpin haiwannya sendiri.

35 Lalu Yusuf menempatkan pengawal di pintu gerbang Mesir, dan memerintahkan mereka, katanya, "Sesiapa yang datang untuk membeli gandum, jangan biarkan dia masuk sebelum namanya, dan nama bapanya, dan nama bapa bapanya ditulis, dan apa sahaja yang ditulis pada siang hari, kirimkan nama mereka kepadaku pada waktu petang supaya aku dapat mengetahui nama mereka."

36 Yusuf menempatkan pegawai-pegawai di seluruh tanah Mesir, dan dia memerintahkan mereka untuk melakukan semua perkara ini.

37 Dan Yusuf melakukan semua perkara ini, dan membuat ketetapan-ketetapan ini, supaya dia tahu bila saudara-saudaranya akan datang ke Mesir untuk membeli gandum; dan kaum Yusuf menyuruhnya setiap hari untuk mengumumkannya di Mesir menurut kata-kata dan ketetapan-ketetapan ini yang telah diperintahkan oleh Yusuf.

38 Dan semua penduduk negeri timur dan barat, dan seluruh bumi, mendengar tentang undang-undang dan peraturan yang telah dikuatkuasakan oleh Yusuf di Mesir, dan penduduk dari hujung bumi datang dan mereka membeli gandum di Mesir hari demi hari, kemudian pergi.

39 Dan semua pegawai Mesir melakukan seperti yang diperintahkan Yusuf. Dan semua orang yang datang ke Mesir untuk membeli gandum, penjaga pintu gerbang menuliskan nama mereka dan nama ayah mereka, dan setiap hari membawanya ke hadapan Yusuf pada waktu petang.

BAB 51

1 Kemudian Yakub mendengar bahawa ada gandum di Mesir, lalu dia memanggil anak-anaknya lelaki untuk pergi ke Mesir membeli gandum, kerana kebuluran itu menimpa mereka juga. Dia memanggil anak-anaknya lelaki itu, katanya,

2 Sesungguhnya aku mendengar bahawa ada gandum di Mesir, dan semua bangsa di bumi pergi ke sana untuk membeli. Oleh itu, mengapa kamu mahu menunjukkan dirimu puas di hadapan seluruh bumi? Pergilah juga ke Mesir dan belilah untuk kita sedikit gandum di antara mereka yang datang ke sana, supaya kita jangan mati.

3 Anak-anak lelaki Yakub mendengar kata-kata ayah mereka, lalu mereka pergi ke Mesir untuk membeli gandum di antara orang-orang lain yang datang ke sana.

4 Lalu Yakub, ayah mereka, berpesan kepada mereka, katanya: "Apabila kamu masuk ke dalam kota, janganlah kamu masuk bersama-sama melalui satu pintu gerbang, karena takut akan penduduk negeri itu."

5. Dan anak-anak lelaki Yakub pergi dan mereka pergi ke Mesir, dan anak-anak lelaki Yakub melakukan semua seperti yang diperintahkan oleh ayah mereka, dan Yakub tidak menyuruh Benyamin, kerana dia berkata, "Jangan-jangan kecelakaan menimpanya di jalan seperti saudaranya;" dan sepuluh orang anak lelaki Yakub pergi.

6. Dan sementara anak-anak lelaki Yakub sedang dalam perjalanan, mereka bertaubat atas apa yang telah mereka lakukan kepada Yusuf, dan mereka bercakap antara satu sama lain, katanya, "Kita tahu bahawa saudara kita Yusuf telah pergi ke Mesir, dan sekarang kita akan mencarinya ke mana pun kita pergi, dan jika kita menemukannya, kita akan mengambilnya dari tuannya sebagai tebusan, dan jika tidak, dengan kekerasan, dan kita akan mati untuknya."

7. Dan anak-anak lelaki Yakub bersetuju dengan perkara ini dan menguatkan diri mereka demi Yusuf, untuk membebaskannya dari tangan tuannya, dan anak-anak lelaki Yakub pergi ke Mesir; dan ketika mereka mendekati Mesir, mereka berpisah antara satu sama lain, dan mereka masuk melalui sepuluh pintu gerbang Mesir, dan penjaga pintu gerbang menuliskan nama mereka pada hari itu, dan membawa mereka kepada Yusuf pada waktu petang.

8 Dan Yusuf membacakan nama-nama dari tangan penjaga pintu gerbang kota itu, dan dia mendapati bahawa saudara-saudaranya telah masuk ke sepuluh pintu gerbang kota itu, dan Yusuf pada waktu itu memerintahkan agar ia diumumkan di seluruh tanah Mesir, dengan mengatakan,

9 Keluarlah, hai semua penjaga gudang, tutuplah semua gudang gandum dan biarkan hanya satu yang terbuka, supaya mereka yang datang dapat membeli dari situ.

10 Dan semua pegawai Yusuf berbuat demikian pada waktu itu; mereka menutup semua gudang dan hanya meninggalkan satu gudang yang terbuka.

11 Lalu Yusuf memberikan nama-nama saudara-saudaranya yang tertulis kepada orang yang ditugaskan untuk mengurus gudang terbuka, lalu berkata kepadanya, "Sesiapa yang datang kepadamu untuk membeli gandum, tanyakanlah namanya, dan apabila orang-orang yang bernama ini datang menghadapmu, tangkaplah mereka dan suruhlah mereka pergi." Dan mereka melakukannya.

12 Apabila anak-anak lelaki Yakub masuk ke dalam kota, mereka berkumpul di dalam kota untuk mencari Yusuf sebelum mereka membeli gandum.

13. Dan mereka pergi ke tembok para pelacur, dan mereka mencari Yusuf di tembok para pelacur selama tiga hari, kerana mereka menyangka bahawa Yusuf akan datang ke tembok para pelacur, kerana Yusuf sangat cantik dan berwajah cantik, dan anak-anak lelaki Yakub mencari

Yusuf selama tiga hari, tetapi mereka tidak dapat menemukannya.

14 Lalu orang yang diperintahkan mengurus perbendaharaan itu mencari nama-nama yang diberikan Yusuf kepadanya, tetapi ia tidak menemukannya.

15 Lalu dia menyuruh orang kepada Yusuf, katanya, "Tiga hari ini telah berlalu, dan orang-orang yang namanya telah kauberikan kepadaku itu belum datang; dan Yusuf menyuruh hamba-hambanya mencari orang-orang itu di seluruh Mesir, dan membawa mereka menghadap Yusuf.

16. Hamba-hamba Yusuf pergi ke Mesir tetapi tidak dapat menemukan mereka. Mereka pergi ke Gosyen dan mereka tidak ada di sana. Kemudian mereka pergi ke kota Rameses tetapi tidak dapat menemukan mereka.

17 Dan Yusuf terus menghantar enam belas orang hamba untuk mencari saudara-saudaranya, dan mereka pergi dan tersebar di keempat penjuru kota, dan empat orang hamba masuk ke rumah perempuan sundal itu, dan mereka mendapati sepuluh orang lelaki itu di sana sedang mencari saudara mereka.

18. Keempat orang itu membawa mereka dan membawa mereka ke hadapannya, lalu mereka sujud kepadanya sampai ke tanah, sedang Yusuf sedang duduk di atas takhtanya di dalam kuilnya, berpakaian pakaian bangsawan, dan di atas kepalanya ada mahkota emas yang besar, dan semua orang perkasa duduk di sekelilingnya.

19 Ketika anak-anak Yakub melihat Yusuf, tampaklah betapa mengagumkannya sosoknya, kecantikannya, dan kemuliaannya, lalu mereka sujud menyembahnya sampai ke tanah.

20 Yusuf melihat saudara-saudaranya, lalu Yusuf mengenal mereka, tetapi mereka tidak mengenal dia, sebab Yusuf sangat besar di mata mereka, itulah sebabnya mereka tidak mengenal dia.

21 Lalu berkatalah Yusuf kepada mereka, katanya, "Dari mana asalmu?" Jawab mereka semua, "Hamba-hambamu ini datang dari tanah Kanaan untuk membeli gandum, sebab kelaparan telah melanda seluruh bumi, dan hamba-hambamu telah mendengar bahawa ada gandum di Mesir, jadi mereka datang di antara pendatang-pendatang lain untuk membeli gandum untuk keperluan mereka."

22 Lalu Yusuf menjawab mereka, katanya: "Jika kamu datang untuk membeli seperti yang kamu katakan, mengapa kamu datang melalui sepuluh pintu gerbang kota ini? Mungkin kamu datang untuk mengintai seluruh negeri ini."

23 Dan mereka semua bersama-sama menjawab Yusuf, katanya, "Tidak begitu tuanku, kami benar, hamba-hambamu ini bukanlah pengintip, tetapi kami datang untuk membeli gandum, kerana hamba-hambamu semuanya bersaudara, anak-anak lelaki dari satu orang di tanah Kanaan, dan ayah kami berpesan kepada kami, katanya, 'Apabila kamu masuk ke kota, janganlah masuk bersama-sama di satu pintu gerbang kerana penduduk negeri ini.'

24 Dan Yusuf menjawab mereka lagi dan berkata, Itulah perkara yang telah kukatakan kepadamu, kamu datang untuk mengintai seluruh negeri ini, oleh itu kamu semua datang melalui sepuluh pintu gerbang kota; kamu datang untuk melihat keadaan tanah yang tidak bercahaya itu.

25 Sesungguhnya setiap orang yang datang untuk membeli gandum akan pergi, dan kamu sudah tiga hari di negeri ini, dan apa yang kamu lakukan di dalam tembok-tembok pelacur yang telah kamu diami selama tiga hari ini? Sesungguhnya pengintip-pengintip melakukan perkara-perkara seperti ini.

26 Dan mereka berkata kepada Yusuf, "Jauhlah daripada tuan kami untuk berkata demikian, kerana kami dua belas bersaudara, anak-anak lelaki bapa kami Yakub, di tanah Kanaan, anak Ishak, anak Abraham, orang Ibrani itu, dan lihatlah yang bongsu ada bersama ayah kami hari ini di tanah Kanaan, dan seorang lagi tiada, kerana dia telah hilang daripada kami, dan kami fikir mungkin dia ada di tanah ini, jadi kami mencarinya di seluruh tanah ini, dan telah datang ke rumah-rumah pelacur untuk mencarinya di sana."

27 Lalu Yusuf berkata kepada mereka, "Dan adakah kamu telah mencarinya di seluruh bumi, sehingga hanya Mesir yang tinggal untuk kamu cari? Dan apakah juga yang harus dilakukan oleh saudaramu di rumah-rumah pelacur, meskipun dia berada di Mesir? Bukankah kamu berkata, Bahawa kamu berasal dari anak-anak Ishak, anak Abraham, dan apakah yang akan dilakukan oleh anak-anak Yakub di rumah-rumah pelacur?"

28 Lalu mereka berkata kepadanya, "Kerana kami mendengar bahawa orang Ismael telah mencurinya daripada kami, dan diberitahukan kepada kami bahawa mereka menjualnya di Mesir, dan hambamu, saudara kami, sangat cantik dan berwajah cantik, jadi kami sangka dia pasti akan berada di rumah-rumah perempuan sundal, oleh itu hamba-hambamu pergi ke sana untuk mencarinya dan memberi tebusan untuknya.

29 Tetapi Yusuf tetap menjawab mereka, katanya: "Sesungguhnya kamu berbohong dan berdusta, dengan mengatakan tentang dirimu sendiri, bahwa kamu adalah anak-anak Abraham. Demi Firaun yang hidup, kamu ini adalah pengintip, sebab itu kamu datang ke rumah-rumah perempuan sundal, supaya kamu tidak diketahui orang."

30 Lalu berkatalah Yusuf kepada mereka, "Sekarang, jika kamu menemuinya, dan tuannya meminta harga yang tinggi daripada kamu, sudikah kamu memberikannya untuknya?" Jawab mereka, "Baiklah."

31 Lalu ia berkata kepada mereka, "Jika tuannya tidak mau menyerahkannya dengan harga yang tinggi, apa yang akan kamu lakukan kepadanya demi dia?" Mereka menjawabnya, "Jika ia tidak menyerahkannya kepada kami, kami akan membunuhnya, dan membawa saudara kami lalu pergi."

32 Dan Yusuf berkata kepada mereka, Itulah perkara yang telah kukatakan kepadamu; kamu ini pengintip, kerana kamu datang untuk membunuh penduduk negeri ini, kerana kami mendengar bahawa dua orang saudaramu telah membunuh semua penduduk Sikhem, di tanah Kanaan, kerana adikmu, dan sekarang kamu datang untuk melakukan perkara yang sama di Mesir kerana adikmu.

33 Hanya dengan ini aku akan tahu bahawa kamu orang yang jujur; jika kamu menyuruh pulang seorang daripada kamu untuk menjemput adikmu yang bongsu dari pihak ayahmu, dan membawanya ke sini kepadaku, dan dengan melakukan perkara ini aku akan tahu bahawa kamu benar.

34 Lalu Yusuf memanggil tujuh puluh orang pahlawannya, lalu berkata kepada mereka, "Bawalah orang-orang ini ke dalam penjara."

35 Orang-orang perkasa itu menangkap sepuluh orang itu, menangkap mereka dan memasukkan mereka ke dalam bangsal. Mereka tinggal di dalam bangsal itu selama tiga hari.
36 Pada hari ketiga, Yusuf menyuruh mereka keluar dari penjara, lalu berkatalah ia kepada mereka: "Perbuatlah ini untuk dirimu sendiri, jika kamu orang yang jujur, supaya kamu hidup, salah seorang saudaramu akan dikurung di penjara itu sementara kamu pergi dan membawa pulang gandum untuk rumahmu ke tanah Kanaan, dan bawalah adikmu yang bungsu, dan bawalah dia ke mari kepadaku, supaya aku tahu bahawa kamu orang yang jujur apabila kamu melakukan hal ini."
37. Yusuf keluar dari mereka dan masuk ke dalam kamar, lalu menangis teresak-esak, kerana belas kasihan-Nya terpancar kepada mereka, lalu dia mencuci mukanya, lalu kembali kepada mereka, lalu dia mengambil Simeon dari mereka dan memerintahkan untuk mengikatnya, tetapi Simeon tidak mau melakukannya, kerana dia seorang yang sangat berkuasa dan mereka tidak dapat mengikatnya.
38. Dan Yusuf memanggil orang-orang perkasanya dan tujuh puluh orang yang gagah berani datang ke hadapannya dengan pedang terhunus di tangan mereka, dan anak-anak lelaki Yakub ketakutan melihat mereka.
39 Dan Yusuf berkata kepada mereka, "Tangkaplah orang ini dan kurunglah dia di dalam penjara sehingga saudara-saudaranya datang kepadanya." Orang-orang Yusuf yang gagah berani bergegas dan mereka semua menangkap Simeon untuk mengikatnya, lalu Simeon mengeluarkan jeritan yang kuat dan mengerikan dan jeritan itu kedengaran dari kejauhan.
40 Semua orang Yusuf yang gagah berani ketakutan mendengar jeritan itu, sehingga mereka jatuh tersungkur, dan mereka sangat takut lalu melarikan diri.
41 Dan semua orang yang bersama Yusuf melarikan diri, kerana mereka sangat takut akan nyawa mereka, dan hanya Yusuf dan Manasye, anaknya, yang tinggal di sana, dan Manasye, anak Yusuf, melihat kekuatan Simeon, dan dia sangat marah.
42 Lalu Manasye bin Yusuf bangkit menyerang Simeon, lalu Manasye memukul Simeon dengan kepalan tangannya ke belakang lehernya, sehingga kemarahan Simeon reda.
43 Dan Manassah menangkap Simeon dan menangkapnya dengan kasar, mengikatnya dan membawanya ke rumah tahanan, dan semua putra Yakub tercengang melihat tindakan pemuda itu.
44 Lalu berkatalah Simeon kepada saudara-saudaranya: "Janganlah seorang pun di antara kamu mengatakan bahawa ini adalah pembunuhan terhadap seorang Mesir, tetapi ini adalah pembunuhan terhadap keluarga ayahku."
45 Dan selepas ini, Yusuf memerintahkan untuk dipanggil, yang akan ditugaskan sebagai pengurus gudang, untuk mengisi karung mereka dengan gandum sebanyak yang mereka dapat bawa, dan untuk mengembalikan wang setiap orang ke dalam karungnya, dan untuk memberi mereka bekal untuk perjalanan, dan demikianlah yang dilakukannya kepada mereka.
46 Dan Yusuf memerintahkan mereka, katanya, "Berhati-hatilah agar kamu jangan melanggar perintahku untuk membawa saudaramu seperti yang telah kukatakan kepadamu, dan apabila kamu membawa saudaramu ke sini kepadaku, barulah aku tahu bahawa kamu orang yang jujur, dan kamu akan berdagang di negeri ini, dan aku akan mengembalikan saudaramu kepadamu, dan kamu akan kembali dengan damai kepada ayahmu."
47 Dan mereka semua menjawab dan berkata, "Seperti yang difirmankan oleh tuan kami, begitulah akan kami lakukan." Lalu mereka sujud kepadanya sampai ke tanah.
48 Lalu masing-masing mengangkat gandumnya ke atas keledainya, lalu pergilah mereka ke tanah Kanaan kepada ayah mereka. Setelah mereka sampai di tempat penginapan, Lewi membuka karungnya untuk memberi makan keledainya. Ketika ia melihat uangnya yang seberat penuh masih ada di dalam karungnya.
49 Orang itu sangat takut, lalu berkatalah ia kepada saudara-saudaranya: "Uangku telah dikembalikan, lihatlah, ia ada di dalam karungku." Orang-orang itu sangat takut, lalu berkata: "Apakah ini yang telah dilakukan Allah kepada kita?"
50 Dan mereka semua berkata, "Di manakah kasih setia TUHAN terhadap nenek moyang kita, terhadap Abraham, Ishak, dan Yakub, sehingga TUHAN pada hari ini menyerahkan kita ke dalam tangan raja Mesir untuk mengadakan permusuhan terhadap kita?"
51 Lalu kata Yehuda kepada mereka: "Sesungguhnya kami ini orang-orang berdosa di hadapan TUHAN, Allah kami, kerana telah menjual saudara kami, daging kami sendiri, dan mengapa kamu berkata: Di manakah kasih setia TUHAN terhadap nenek moyang kami?"
52 Lalu Ruben berkata kepada mereka, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu: Janganlah kamu berbuat dosa terhadap anak itu, tetapi kamu tidak mau mendengarkan aku? Sekarang Allah menuntut dia dari kita, dan bagaimana kamu berani berkata: Di manakah kasih setia TUHAN terhadap nenek moyang kita, sedangkan kamu telah berbuat dosa kepada TUHAN?"
53 Dan mereka bermalam di tempat itu, dan pada keesokan paginya mereka bangun dan memuati keledai mereka dengan gandum mereka, lalu mereka membawa mereka dan pergi dan sampai ke rumah ayah mereka di tanah Kanaan.
54 Lalu Yakub dan keluarganya keluar untuk menemui anak-anaknya, dan Yakub melihat dan lihatlah, saudara mereka, Simeon, tidak ada bersama mereka, lalu Yakub berkata kepada anak-anaknya, "Di manakah saudaramu Simeon, yang aku tidak lihat?" Dan anak-anaknya menceritakan kepadanya semua yang telah menimpa mereka di Mesir.

BAB 52

1 Lalu masuklah mereka ke dalam rumah, lalu masing-masing membuka karungnya, lalu mereka melihat bungkusan wang masing-masing di sana, lalu mereka dan ayah mereka menjadi sangat takut.
2 Lalu Yakub berkata kepada mereka, "Apakah yang telah kamu lakukan terhadapku? Aku telah menyuruh saudaramu Yusuf untuk bertanya tentang keadaanmu, dan kamu berkata kepadaku, 'Seekor binatang buas telah memakannya.'"
3 Dan Simeon pergi bersama kamu untuk membeli makanan dan kamu berkata raja Mesir telah mengurungnya

di dalam penjara, dan kamu ingin membawa Benyamin untuk menyebabkan kematiannya juga, dan menurunkan ubanku dengan kesedihan ke dalam kubur kerana Benyamin dan saudaranya Yusuf.

4 Oleh itu, anakku tidak akan pergi bersama kamu, kerana abangnya telah mati dan dia sendirian yang tinggal, dan dia mungkin akan ditimpa kecelakaan di jalan yang kamu lalui seperti yang menimpa abangnya.

5 Lalu kata Ruben kepada ayahnya, "Engkau harus membunuh kedua anakku lelaki jika aku tidak membawa anakmu dan menempatkannya di hadapanmu." Lalu kata Yakub kepada anak-anaknya, "Tinggallah kamu di sini dan janganlah pergi ke Mesir, kerana anakku tidak akan pergi bersamamu ke Mesir, dan tidak akan mati seperti saudaranya."

6 Lalu berkatalah Yehuda kepada mereka: "Janganlah kamu menindasnya sampai gandum itu habis, lalu ia akan berkata: Bawalah adikmu itu ke mari, sebab nyawanya sendiri dan seluruh keluarganya terancam akibat kelaparan itu."

7 Pada masa itu, kelaparan sangat dahsyat di seluruh negeri itu, dan semua penduduk bumi pergi ke Mesir untuk membeli makanan, kerana kelaparan itu sangat dahsyat di antara mereka, dan anak-anak lelaki Yakub tinggal di Kanaan selama setahun dua bulan sampai gandum mereka habis.

8 Dan terjadilah setelah gandum mereka habis, seluruh keluarga Yakub dilanda kelaparan, dan semua bayi dari anak-anak Yakub datang berkumpul dan mereka mendekati Yakub, dan mereka semua mengerumuninya, dan mereka berkata kepadanya, Berikanlah kami roti, dan mengapa kami semua harus binasa kelaparan di hadapan-Mu?

9 Yakub mendengar kata-kata anak-anak lelakinya itu, lalu dia menangis teresak-esak, dan rasa kasihannya terlimpah kepada mereka. Yakub memanggil anak-anaknya dan mereka semua datang dan duduk di hadapannya.

10 Lalu berkatalah Yakub kepada mereka: "Tidakkah kamu lihat, bagaimana anak-anakmu menangisi aku hari ini, katanya: Berikanlah kami roti, padahal tidak ada. Oleh sebab itu, kembalilah dan belilah sedikit makanan untuk kita."

11 Lalu Yehuda menjawab dan berkata kepada ayahnya, "Jika engkau mau menyuruh saudara kami pergi bersama kami, kami akan pergi ke sana dan membeli gandum untukmu, tetapi jika engkau tidak mau menyuruh dia pergi, maka kami tidak akan pergi. Sebab raja Mesir telah memerintahkan kami dengan tegas, katanya: Kamu tidak boleh melihat wajahku kecuali saudaramu bersamamu, sebab raja Mesir adalah raja yang kuat dan perkasa, dan lihatlah, jika kita pergi kepadanya tanpa saudara kita, kita semua akan dihukum mati."

12 Tidakkah engkau tahu dan tidakkah engkau mendengar bahawa raja ini sangat berkuasa dan bijaksana, dan tidak ada yang seperti dia di seluruh bumi? Lihatlah, kami telah melihat semua raja di bumi dan kami tidak pernah melihat seorang pun seperti raja itu, raja Mesir; sesungguhnya di antara semua raja di bumi tidak ada yang lebih besar daripada Abimelekh, raja orang Filistin, namun raja Mesir lebih besar dan lebih berkuasa daripadanya, dan Abimelekh hanya dapat dibandingkan dengan salah seorang pegawainya.

13 Bapa, engkau belum pernah melihat istana dan takhtanya, dan semua hambanya berdiri di hadapannya; engkau belum pernah melihat raja itu di atas takhtanya dalam kemegahan dan penampilan kerajaannya, berpakaian jubah kerajaannya dengan mahkota emas besar di kepalanya; engkau belum pernah melihat kehormatan dan kemuliaan yang telah diberikan Tuhan kepadanya, kerana tidak ada yang seperti dia di seluruh bumi.

14 Bapa, engkau tidak melihat hikmat, pengertian dan pengetahuan yang telah Tuhan berikan di dalam hatinya, dan tidak juga mendengar suara-Nya yang merdu ketika Dia berfirman kepada kita.

15 Kami tidak tahu, ayah, siapa yang memberitahunya nama kami dan semua yang menimpa kami, namun dia juga bertanya kepadamu, katanya: Adakah ayahmu masih hidup, dan adakah dia baik-baik saja?

16 Engkau belum pernah melihat urusan pemerintahan Mesir diatur olehnya, tanpa bertanya kepada Firaun, tuannya; engkau belum pernah melihat kekaguman dan ketakutan yang ditimbulkannya ke atas semua orang Mesir.

17 Dan juga ketika kami pergi darinya, kami mengancam untuk melakukan kepada Mesir seperti kota-kota Amori yang lain, dan kami sangat marah terhadap semua kata-katanya yang diucapkannya mengenai kami sebagai pengintip, dan sekarang ketika kami kembali menghadapnya, ketakutannya akan menimpa kami semua, dan tidak seorang pun dari kami akan dapat berbicara kepadanya baik perkara kecil atau besar.

18 Oleh sebab itu, ayah, suruhlah anak itu pergi bersama kami, supaya kami pergi ke sana dan membeli makanan untuk keperluan kami, dan supaya kami tidak mati kelaparan. Lalu Yakub berkata, "Mengapa kamu berbuat jahat kepadaku dengan memberitahu raja bahawa kamu masih mempunyai seorang saudara? Apakah yang telah kamu lakukan kepadaku?"

19 Lalu berkatalah Yehuda kepada Yakub, ayahnya: "Serahkanlah anak itu ke dalam jagaanku, maka kami akan bersiap dan pergi ke Mesir untuk membeli gandum, kemudian kembalilah. Dan apabila kami kembali, jika anak itu tidak bersama-sama dengan kami, maka biarlah aku yang menanggung kesalahanmu selama-lamanya."

20 Pernahkah engkau melihat semua bayi kami menangisi engkau karena kelaparan dan tidak ada kuasa di tanganmu untuk memuaskan mereka? Sekarang, biarlah belas kasihanmu dibangkitkan untuk mereka dan suruhlah saudara kami pergi bersama kami, dan kami akan pergi.

21 Kerana bagaimanakah kebaikan Tuhan kepada nenek moyang kita akan dinyatakan kepadamu apabila engkau berkata bahawa raja Mesir akan mengambil anakmu? Demi Tuhan yang hidup, aku tidak akan meninggalkannya sehingga aku membawanya dan menempatkannya di hadapanmu; tetapi berdoalah untuk kami kepada Tuhan, supaya Dia berbuat baik kepada kami, supaya Dia menjadikan kami diterima dengan baik dan bermurah hati di hadapan raja Mesir dan orang-orangnya, kerana jika kami tidak berlengah-lengah, pastilah kami telah kembali untuk kedua kalinya bersama anakmu.

22 Lalu berkatalah Yakub kepada anak-anaknya, "Aku percaya kepada Tuhan Allah, bahawa Dia akan menyelamatkan kamu dan memberikan kamu belas kasihan di hadapan raja Mesir dan di hadapan semua orangnya."

23 Oleh itu, bersiaplah kamu dan pergilah kepada orang itu, dan bawalah untuknya suatu pemberian dari apa yang dapat diperoleh di negeri ini dan bawalah itu kepadanya. Semoga Allah Yang Mahakuasa mengasihani kamu di hadapan-Nya, sehingga Ia dapat mengutuskan Benyamin dan Simeon, saudara-saudaramu, beserta kamu.

24 Lalu bangkitlah semua orang itu, lalu mereka membawa saudara mereka, Benyamin, dan mereka membawa di tangan mereka suatu pemberian yang besar dari yang terbaik di negeri itu, dan mereka juga membawa dua bahagian perak.

25 Lalu Yakub berpesan dengan tegas kepada anak-anaknya tentang Benyamin, katanya: "Berhati-hatilah dengan dia di jalan yang kamu tempuh ini, dan janganlah kamu berpisah darinya di jalan itu, baik di Mesir maupun di sana."

26. Lalu Yakub bangkit dari anak-anaknya dan menghulurkan tangannya dan dia berdoa kepada Tuhan untuk anak-anaknya, katanya, "Ya Tuhan, Allah langit dan bumi, ingatlah perjanjian-Mu dengan ayah kami Abraham, ingatlah perjanjian-Mu dengan ayahku Ishak dan tunjukkanlah kebaikan hati kepada anak-anakku dan janganlah menyerahkan mereka ke dalam tangan raja Mesir; lakukanlah, ya Tuhan, demi belas kasihan-Mu dan tebuslah semua anakku dan selamatkan mereka dari kekuasaan Mesir, dan kirimkan kepada mereka dua saudara mereka."

27 Dan semua isteri anak-anak lelaki Yakub dan anak-anak mereka mengangkat mata mereka ke langit dan mereka semua menangis di hadapan Tuhan, dan berseru kepada-Nya untuk membebaskan nenek moyang mereka dari tangan raja Mesir.

28 Lalu Yakub menulis catatan kepada raja Mesir dan menyerahkannya kepada Yehuda dan kepada anak-anaknya untuk raja Mesir, katanya,

29 Dari hamba-Mu Yakub, anak Ishak, anak Abraham, orang Ibrani, putera Allah, kepada raja yang berkuasa dan bijaksana, penyingkap rahsia, raja Mesir, salam.

30 Tuanku, raja Mesir, haruslah mengetahui bahawa kelaparan itu sangat dahsyat menimpa kami di tanah Kanaan, dan aku telah menyuruh anak-anakku lelaki kepada tuanku untuk membeli sedikit makanan daripada tuanku untuk menampung hidup kami.

31 Kerana anak-anak lelakiku mengelilingi aku dan aku, yang sudah sangat tua, tidak dapat melihat dengan mata, kerana mataku telah menjadi sangat berat kerana usia, dan juga dengan tangisan setiap hari untuk anakku, untuk Yusuf yang telah hilang dari hadapanku, dan aku memerintahkan anak-anak lelakiku agar mereka tidak memasuki pintu gerbang kota ketika mereka datang ke Mesir, kerana penduduk negeri itu.

32 Dan Aku juga memerintahkan mereka untuk pergi ke seluruh Mesir untuk mencari anakku Yusuf, mungkin mereka akan menemuinya di sana, dan mereka berbuat demikian, dan engkau menganggap mereka sebagai pengintip negeri itu.

33 Bukankah kami telah mendengar tentang engkau, bahawa engkau telah mentafsirkan mimpi Firaun dan berkata dengan jujur kepadanya? Maka bagaimana engkau tidak tahu dalam hikmatmu, sama ada anak-anakku itu pengintip atau bukan?

34 Oleh itu, tuanku dan raja, lihatlah, hamba telah mengutus anak hamba mendahului tuanku, seperti yang tuanku katakan kepada anak-anak hamba; hamba mohon kepada tuanku untuk mengawasinya sehingga dia kembali kepada hamba dalam damai bersama saudara-saudaranya.

35 Kerana tidakkah engkau tahu, atau tidakkah engkau mendengar apa yang dilakukan Tuhan kita kepada Firaun ketika dia mengambil ibuku Sarah, dan apa yang dia lakukan kepada Abimelekh, raja orang Filistin kerananya, dan juga apa yang dilakukan oleh ayah kita Abraham kepada sembilan raja Elam, bagaimana dia membunuh mereka semua dengan beberapa orang yang bersamanya?

36 Dan juga apa yang dilakukan oleh kedua anakku Simeon dan Lewi terhadap lapan kota orang Amori, bagaimana mereka memusnahkan mereka kerana adik mereka Dina?

37 Dan juga kerana saudara mereka Benyamin, mereka memujuk diri mereka sendiri atas kehilangan saudaranya Yusuf; apakah yang akan mereka lakukan untuknya apabila mereka melihat tangan mana-mana bangsa mengatasi mereka, demi dia?

38 Tidakkah engkau tahu, wahai raja Mesir, bahawa kuasa Tuhan ada bersama kami, dan bahawa Tuhan juga sentiasa mendengar doa kami dan tidak meninggalkan kami sepanjang hari?

39 Dan apabila anak-anak lelakiku memberitahuku tentang urusanmu dengan mereka, aku tidak berseru kepada Tuhan keranamu, kerana jika begitu, engkau pasti telah binasa bersama orang-orangmu sebelum anakku Benyamin datang menghadapmu, tetapi aku fikir bahawa memandangkan Simeon, anakku, ada di rumahmu, mungkin engkau boleh berbuat baik kepadanya, oleh itu aku tidak melakukan perkara ini kepadamu.

40 Oleh itu, lihatlah Benyamin, anakku, datang kepadamu bersama anak-anakku, berhati-hatilah terhadapnya dan perhatikanlah dia, dan kemudian Tuhan akan mengawasimu dan seluruh kerajaanmu.

41 Sekarang aku telah memberitahumu segala yang ada dalam hatiku, dan lihatlah anak-anakku akan datang kepadamu bersama saudara mereka, memeriksa seluruh bumi untuk kepentingan mereka dan menghantar mereka kembali dengan damai bersama saudara-saudara mereka.

42 Dan Yakub menyerahkan catatan itu kepada anak-anak lelakinya ke dalam jagaan Yehuda untuk memberikannya kepada raja Mesir.

BAB 53

1 Lalu anak-anak lelaki Yakub bangkit dan membawa Benyamin serta segala hadiah itu, lalu pergilah mereka ke Mesir dan berdiri di hadapan Yusuf.

2 Yusuf melihat saudaranya Benyamin bersama mereka, lalu dia memberi salam kepada mereka. Lalu orang-orang ini datang ke rumah Yusuf.

3 Lalu Yusuf memerintahkan kepala rumahnya untuk memberi makan kepada saudara-saudaranya, dan dia berbuat demikian kepada mereka.

4 Pada waktu tengah hari, Yusuf menyuruh orang-orang itu datang menghadapnya bersama Benyamin. Orang-orang itu memberitahukan kepada kepala rumah Yusuf tentang uang yang dikembalikan dalam karung mereka. Yusuf berkata

kepada mereka, "Semoga baik-baik saja, jangan takut." Lalu ia membawa saudara mereka, Simeon, kepada mereka.

5 Lalu berkatalah Simeon kepada saudara-saudaranya, "Tuan orang Mesir itu telah berbuat baik kepadaku, ia tidak mengikat aku, seperti yang kamu lihat dengan mata kepalamu sendiri, sebab ketika kamu keluar dari kota itu, ia melepaskan aku dan berbuat baik kepadaku di rumahnya."

6 Lalu Yehuda memegang tangan Benyamin, lalu mereka datang ke hadapan Yusuf, lalu sujud di hadapannya sampai ke tanah.

7. Dan orang-orang itu memberikan hadiah itu kepada Yusuf dan mereka semua duduk di hadapannya, dan Yusuf berkata kepada mereka, "Adakah kamu baik-baik saja, adakah anak-anakmu baik-baik saja, adakah ayahmu yang sudah tua baik-baik saja?" dan mereka berkata, "Baiklah," dan Yehuda mengambil catatan yang telah dikirim oleh Yakub dan memberikannya ke tangan Yusuf.

8 Dan Yusuf membaca surat itu dan mengetahui tulisan ayahnya, dan dia ingin menangis. Dia masuk ke dalam bilik dalam dan menangis teresak-esak; lalu dia keluar.

9 Lalu Yusuf mengangkat mukanya dan melihat saudaranya, Benyamin, lalu berkata, "Inikah adikmu yang telah kamu ceritakan kepadaku?" Lalu Benyamin mendekati Yusuf, lalu Yusuf meletakkan tangannya di atas kepalanya dan berkata kepadanya, "Semoga Allah memberi rahmat kepadamu, anakku."

10 Dan ketika Yusuf melihat saudaranya, anak ibunya, dia kembali ingin menangis, lalu dia masuk ke kamar, dan dia menangis di sana, lalu dia mencuci mukanya, lalu keluar dan menahan diri dari menangis, lalu dia berkata, "Sediakan makanan."

11 Yusuf mempunyai cawan untuk minum, dan cawan itu diperbuat daripada perak yang dihiasi dengan batu oniks dan bedolium, lalu Yusuf menepuk cawan itu di hadapan saudara-saudaranya ketika mereka sedang duduk makan bersamanya.

12 Lalu berkatalah Yusuf kepada orang-orang itu, "Dengan piala ini aku tahu bahawa Ruben, anak sulung, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakhar dan Zebulon, adalah anak-anak dari satu ibu. Duduklah kamu untuk makan menurut kelahiranmu."

13 Dan dia juga menempatkan yang lain-lain menurut kelahiran mereka, dan dia berkata, "Aku tahu bahawa adik bongsumu ini tidak mempunyai saudara lelaki, dan aku, seperti dia, tidak mempunyai saudara lelaki, oleh itu dia akan duduk makan bersamaku."

14. Dan Benyamin pergi menghadap Yusuf dan duduk di atas takhta, dan orang-orang itu melihat perbuatan Yusuf, dan mereka tercengang melihat mereka; dan orang-orang itu makan dan minum pada waktu itu bersama Yusuf, dan dia kemudian memberikan hadiah kepada mereka, dan Yusuf memberikan satu hadiah kepada Benyamin, dan Manasye dan Efraim melihat perbuatan ayah mereka, dan mereka juga memberikan hadiah kepadanya, dan Osnath memberinya satu hadiah, dan itu adalah lima hadiah di tangan Benyamin.

15 Lalu Yusuf membawakan mereka wain untuk diminum, tetapi mereka tidak mau minum, dan mereka berkata, "Sejak hari Yusuf hilang, kami tidak minum wain dan tidak makan makanan yang lazat."

16 Dan Yusuf bersumpah kepada mereka, dan dia mendesak mereka dengan kuat, dan mereka minum dengan banyak bersamanya pada hari itu, dan Yusuf kemudiannya berpaling kepada saudaranya Benyamin untuk bercakap dengannya, dan Benyamin masih duduk di atas takhta di hadapan Yusuf.

17 Yusuf berkata kepadanya, "Adakah engkau mempunyai anak?" Jawabnya, "Hambamu ini mempunyai sepuluh orang anak lelaki, dan inilah nama mereka: Bela, Bekher, Asybal, Gera, Naaman, Akhi, Rosh, Mupim, Chupim, dan Ord, dan aku menamakan mereka menurut nama abangku yang belum pernah aku lihat."

18 Dan dia memerintahkan mereka untuk membawa peta bintang-bintangnya ke hadapannya, yang dengannya Yusuf mengetahui semua masa, dan Yusuf berkata kepada Benyamin, "Aku telah mendengar bahawa orang Ibrani mengetahui semua kebijaksanaan, adakah kamu tahu apa-apa tentang ini?"

19 Dan Benyamin berkata, "Hambamu ini juga mengetahui segala hikmat yang diajarkan ayahku kepadaku." Dan Yusuf berkata kepada Benyamin, "Lihatlah sekarang alat ini dan ketahuilah di mana saudaramu Yusuf berada di Mesir, yang kamu katakan telah pergi ke Mesir."

20 Dan Benyamin melihat alat itu dengan peta bintang-bintang di langit, dan dia bijaksana dan melihatnya untuk mengetahui di mana saudaranya berada, dan Benyamin membahagikan seluruh tanah Mesir kepada empat bahagian, dan dia mendapati bahawa dia yang duduk di atas takhta di hadapannya adalah saudaranya Yusuf, dan Benyamin sangat tertanya-tanya, dan ketika Yusuf melihat bahawa saudaranya Benyamin sangat terkejut, dia berkata kepada Benyamin, Apa yang telah kaulihat, dan mengapa kau tercengang?

21 Dan Benyamin berkata kepada Yusuf, Aku dapat melihat dari sini bahawa Yusuf, saudaraku, duduk di sini bersamaku di atas takhta, dan Yusuf berkata kepadanya, Akulah Yusuf, saudaramu, janganlah dedahkan perkara ini kepada saudara-saudaramu; lihatlah Aku akan mengutus engkau bersama mereka apabila mereka pergi, dan Aku akan memerintahkan mereka untuk dibawa kembali ke kota, dan Aku akan membawa engkau pergi dari mereka.

22 Dan jika mereka berani mempertaruhkan nyawa mereka dan berjuang untukmu, maka Aku akan tahu bahawa mereka telah bertaubat dari apa yang mereka lakukan kepada-Ku, dan Aku akan menyatakan diri-Ku kepada mereka, dan jika mereka meninggalkan engkau ketika Aku mengambil engkau, maka engkau akan tetap bersama-Ku, dan Aku akan bertengkar dengan mereka, dan mereka akan pergi, dan Aku tidak akan dinyatakan kepada mereka.

23 Pada waktu itu Yusuf memerintahkan pegawainya untuk mengisi karung mereka dengan makanan, dan memasukkan wang masing-masing ke dalam karungnya, dan memasukkan piala ke dalam karung Benyamin, dan memberi mereka bekal untuk perjalanan. Dan mereka berbuat demikian kepada mereka.

24 Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, orang-orang itu bangun, lalu memuati keledai mereka dengan gandum, lalu berangkatlah mereka bersama-sama dengan Benyamin, saudara mereka, ke tanah Kanaan.

25 Mereka belum jauh dari Mesir ketika Yusuf memerintahkan orang yang diangkat menjadi pengurus

istananya, katanya, "Bangunlah, kejarlah orang-orang ini sebelum mereka terlalu jauh dari Mesir, dan katakanlah kepada mereka, 'Mengapa kamu mencuri piala tuanku?'"

26 Lalu pegawai Yusuf bangun dan sampai kepada mereka, lalu dia menyampaikan kepada mereka semua perkataan Yusuf; dan ketika mereka mendengar hal ini, mereka menjadi sangat marah, dan mereka berkata, "Dia yang kepadanya piala tuanmu akan didapati, dia akan mati, dan kami juga akan menjadi hamba."

27 Lalu mereka bergegas dan masing-masing menurunkan karungnya dari keledainya, dan mereka melihat ke dalam karung mereka, dan piala itu ditemui di dalam karung Benyamin. Dan mereka semua mengoyakkan pakaian mereka dan kembali ke kota. Mereka memukul Benyamin di jalan, terus-menerus memukulnya sampai dia masuk ke kota, dan mereka berdiri di hadapan Yusuf.

28 Maka bangkitlah kemarahan Yehuda dan katanya: "Orang ini hanya membawa aku kembali untuk memusnahkan Mesir pada hari ini."

29 Lalu orang-orang itu sampai ke rumah Yusuf, lalu mereka mendapati Yusuf sedang duduk di atas takhtanya, dan semua orang perkasa berdiri di sebelah kanan dan kirinya.

30 Lalu Yusuf berkata kepada mereka, "Apakah perbuatanmu ini, sehingga kamu mengambil piala perakku dan pergi? Tetapi aku tahu bahawa kamu mengambil pialaku untuk mengetahui di mana bahagian tanah itu saudaramu."

31 Lalu berkatalah Yehuda: "Apakah yang harus kami katakan kepada tuan kami, apakah yang harus kami katakan dan bagaimanakah kami dapat membenarkan diri kami? Pada hari ini Allah telah menemukan kesalahan semua hambamu, sebab itu Ia telah melakukan hal ini kepada kami pada hari ini."

32 Lalu Yusuf bangun dan menangkap Benyamin dan mengambilnya dari saudara-saudaranya dengan kekerasan, lalu dia masuk ke rumah dan mengunci pintu untuk mereka, lalu Yusuf memerintahkan orang yang diangkat menjadi kepala rumahnya untuk berkata kepada mereka, Beginilah titah raja, Pergilah dengan selamat kepada ayahmu, lihatlah aku telah mengambil orang yang di tangannya pialaku ditemukan.

BAB 54

1 Apabila Yehuda melihat bagaimana Yusuf berurusan dengan mereka, Yehuda datang kepadanya lalu membuka pintu, lalu datang bersama-sama saudara-saudaranya mendahului Yusuf.

2 Lalu berkatalah Yehuda kepada Yusuf: "Janganlah tuanku menganggap hal itu sebal. Izinkanlah hambamu ini mengucapkan sepatah kata pun di hadapan tuanku." Jawab Yusuf kepadanya: "Katakanlah."

3 Lalu Yehuda berkata di hadapan Yusuf, dan saudara-saudaranya berdiri di sana di hadapan mereka; dan Yehuda berkata kepada Yusuf, "Sesungguhnya, ketika kami pertama kali datang kepada tuan kami untuk membeli makanan, tuanku menganggap kami sebagai pengintip negeri ini, tetapi kami membawa Benyamin ke hadapan tuanku, dan tuanku masih mempermainkan kami sampai hari ini."

4 Oleh itu, biarlah raja mendengar kata-kata hamba ini dan suruhlah saudara kami pergi bersama-sama dengan kami kepada ayah kami, supaya jangan engkau binasa pada hari ini bersama-sama dengan semua jiwa penduduk Mesir.

5 Tidakkah engkau tahu apa yang dilakukan oleh dua orang saudaraku, Simeon dan Lewi, terhadap kota Sikhem, dan terhadap tujuh kota orang Amori, kerana Dinah, saudara perempuan kita, dan juga apa yang akan mereka lakukan demi Benyamin, saudara mereka?

6 Dan aku dengan kekuatanku, yang lebih besar dan lebih berkuasa daripada mereka berdua, akan menyerang engkau dan tanahmu hari ini jika engkau tidak mahu menghantar saudara kami.

7 Tidakkah engkau mendengar apa yang dilakukan Allah kita, yang telah memilih kita, kepada Firaun kerana Sarah, ibu kita, yang telah diambil-Nya daripada ayah kita, sehingga Dia menimpakan dia dan seisi rumahnya dengan tulah yang berat, sehingga sampai hari ini orang Mesir menceritakan keajaiban ini antara satu sama lain? Demikianlah juga Allah kita akan melakukan kepadamu kerana Benyamin yang telah kaurampas daripada ayahnya pada hari ini, dan kerana kejahatan yang kautimpakan kepada kami pada hari ini di negerimu; kerana Allah kita akan mengingat perjanjian-Nya dengan Abraham, ayah kita, dan akan mendatangkan kejahatan kepadamu, kerana engkau telah mendukacitakan jiwa ayah kita pada hari ini.

8 Oleh itu, dengarlah kata-kataku yang telah kukatakan kepadamu pada hari ini, dan suruhlah saudara kita pergi supaya dia tidak mati oleh pedang, engkau dan rakyat negerimu, kerana kamu semua tidak akan dapat mengalahkan aku.

9 Lalu Yusuf menjawab Yehuda, katanya, "Mengapa engkau membuka mulutmu lebar-lebar dan mengapa engkau bermegah atas kami, dengan berkata, 'Kekuatan ada padamu?' Demi hidup Firaun, jika aku memerintahkan semua orangku yang gagah berani untuk berperang melawan engkau, pastilah engkau dan saudara-saudaramu ini akan tenggelam dalam lumpur."

10 Lalu berkatalah Yehuda kepada Yusuf, "Sesungguhnya engkau dan rakyatmu harus takut akan aku. Demi Tuhan yang hidup, jika aku menghunus pedangku sekali pun, aku tidak akan menyarungkannya lagi sehingga aku hari ini telah membunuh seluruh Mesir, dan aku akan memulakan dengan engkau dan menghabisi Firaun, tuanmu."

11 Lalu Yusuf menjawab dan berkata kepadanya, "Sesungguhnya kekuatan bukan hanya padamu; aku lebih kuat dan perkasa daripadamu. Jika engkau menghunus pedangmu, aku akan menikamnya pada lehermu dan pada leher semua saudaramu."

12 Lalu berkatalah Yehuda kepadanya, "Sesungguhnya jika aku membuka mulutku hari ini terhadap engkau, aku akan menelan engkau sehingga engkau dibinasakan dari bumi dan binasa pada hari ini dari kerajaanmu." Lalu berkatalah Yusuf, "Sesungguhnya jika engkau membuka mulutmu, aku mempunyai kuasa dan kekuatan untuk menutup mulutmu dengan batu sehingga engkau tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Lihatlah berapa banyak batu di hadapan kita, sungguh aku dapat mengambil batu, dan memaksanya masuk ke dalam mulutmu dan mematahkan rahangmu."

13 Lalu kata Yehuda: "Allah adalah saksi antara kita, bahawa sampai sekarang kami tidak pernah ingin berperang dengan engkau. Hanya serahkanlah saudara kami kepada kami, lalu kami akan pergi meninggalkan engkau." Lalu Yusuf menjawab: "Demi Firaun yang hidup, jika semua raja Kanaan datang bersama-sama dengan kamu, kamu tidak akan merampasnya dari tanganku."

14 Oleh itu, pergilah kepada ayahmu, dan abangmu akan menjadi hamba bagiku, kerana dia telah merompak istana raja. Dan Yehuda berkata, "Apakah urusanmu atau watak raja? Tentunya raja mengirimkan dari istananya, ke seluruh negeri, perak dan emas sama ada sebagai hadiah atau perbelanjaan, dan engkau masih bercakap tentang pialamu yang telah kauletakkan di dalam beg abang kita dan mengatakan bahawa dia telah mencurinya daripadamu?"

15 Semoga Tuhan melarang saudara kami Benyamin atau mana-mana keturunan Abraham melakukan perkara ini untuk mencuri daripadamu, atau daripada sesiapa pun, sama ada raja, putera, atau mana-mana manusia.

16 Oleh itu, hentikanlah tuduhan ini supaya seluruh bumi tidak mendengar kata-katamu, yang mengatakan, Demi sedikit perak raja Mesir bertengkar dengan orang-orang itu, lalu dia menuduh mereka dan mengambil saudara mereka sebagai hamba.

17 Lalu Yusuf menjawab dan berkata, "Ambillah cawan ini dan pergilah dariku dan tinggalkan saudaramu sebagai hamba, kerana menjadi hamba adalah hukuman bagi pencuri."

18 Lalu kata Yehuda: "Mengapa engkau tidak malu dengan kata-katamu itu, meninggalkan adik kami dan mengambil pialamu? Sesungguhnya, meskipun engkau memberikan pialamu kepada kami, atau seribu kali lipat lebih banyak lagi, kami tidak akan meninggalkan adik kami untuk mendapatkan uang yang terdapat di tangan siapa pun, supaya kami tidak mati karenanya."

19 Lalu Yusuf menjawab, "Mengapakah kamu meninggalkan adikmu dan menjualnya dengan harga dua puluh keping perak hingga hari ini, dan mengapakah kamu tidak berbuat demikian kepada adikmu ini?"

20 Lalu kata Yehuda: "TUHANlah yang menjadi saksi antara aku dan engkau, bahwa kami tidak menginginkan peperanganmu; oleh itu, serahkanlah saudara kami kepada kami, maka kami akan pergi meninggalkan engkau tanpa bertengkar."

21 Lalu Yusuf menjawab, "Jika semua raja di negeri ini berkumpul, mereka tidak akan dapat mengambil adikmu dari tanganku." Lalu Yehuda berkata, "Apakah yang akan kita katakan kepada ayah kita, apabila ia melihat adik kita tidak datang bersama kita, dan ia akan berdukacita atasnya?"

22 Lalu Yusuf menjawab, "Inilah yang harus kamu katakan kepada ayahmu, 'Tali itu telah menyusul timba.'"

23 Lalu berkatalah Yehuda, "Sesungguhnya engkau seorang raja, mengapa engkau mengatakan hal-hal ini, memberikan penilaian yang salah? Celakalah raja yang seperti engkau!"

24 Dan Yusuf menjawab dan berkata, "Tidak ada penghakiman palsu dalam perkataan yang kukatakan tentang saudaramu Yusuf, kerana kamu semua telah menjualnya kepada orang Midian dengan harga dua puluh keping perak, dan kamu semua menyangkalnya kepada ayahmu dan berkata kepadanya, Seekor binatang buas telah memakannya, Yusuf telah dicabik-cabik."

25 Lalu berkatalah Yehuda, "Lihatlah, api Sem sedang membakar hatiku, sekarang aku akan membakar seluruh tanahmu dengan api." Lalu Yusuf menjawab, "Sesungguhnya Tamar, adik iparmu, yang membunuh anak-anak lelakimu, telah memadamkan api Sikhem."

26 Lalu berkatalah Yehuda: "Jika aku mencabut sehelai rambut pun dari tubuhku, aku akan memenuhi seluruh Mesir dengan darahnya."

27 Dan Yusuf menjawab dan berkata, "Begitulah kebiasaanmu untuk melakukan seperti yang telah kamu lakukan kepada saudaramu yang telah kamu jual, dan kamu mencelupkan jubahnya ke dalam darah dan membawanya kepada ayahmu agar dia dapat mengatakan bahawa seekor binatang buas telah memakannya dan inilah darahnya."

28 Apabila Yehuda mendengar perkara ini, dia sangat marah dan kemarahannya berkobar-kobar di dalam dirinya. Di hadapannya terdapat sebuah batu, yang beratnya kira-kira empat ratus syikal, dan kemarahan Yehuda berkobar-kobar lalu dia mengambil batu itu dengan satu tangan dan melemparkannya ke langit dan menangkapnya dengan tangan kirinya.

29 Kemudian dia meletakkannya di bawah kakinya, lalu dia duduk di atasnya dengan sekuat tenaganya, lalu batu itu berubah menjadi debu akibat kekuatan Yehuda.

30. Yusuf melihat perbuatan Yehuda dan dia sangat takut, tetapi dia memerintahkan Manasye, anaknya, dan dia juga melakukan dengan batu lain seperti perbuatan Yehuda, dan Yehuda berkata kepada saudara-saudaranya, "Janganlah sesiapa pun di antara kamu berkata, orang ini orang Mesir, tetapi dengan melakukan hal ini dia adalah dari keluarga ayah kita."

31 Dan Yusuf berkata, "Bukan kepadamu sahaja kekuatan yang diberikan, kerana kami juga orang-orang yang berkuasa, dan mengapa kamu bermegah atas kami semua?" Dan Yehuda berkata kepada Yusuf, "Aku mohon, biarkanlah saudara kami pergi dan janganlah merosakkan negerimu pada hari ini."

32 Lalu Yusuf menjawab mereka, "Pergilah dan beritahulah ayahmu, seekor binatang buas telah memakannya seperti yang kamu katakan tentang saudaramu Yusuf."

33 Lalu berkatalah Yehuda kepada saudaranya, Naftali, dan berkatalah ia kepadanya, "Cepatlah, pergilah sekarang dan hitunglah semua jalan di Mesir dan datanglah dan beritahulah aku." Lalu berkatalah Simeon kepadanya, "Janganlah perkara ini menyusahkanmu. Sekarang aku akan pergi ke gunung itu dan mengambil sebuah batu besar dari gunung itu dan meratakannya di atas setiap orang di Mesir, dan membunuh semua orang yang ada di dalamnya."

34 Yusuf mendengar segala perkataan yang dikatakan oleh saudara-saudaranya di hadapannya, tetapi mereka tidak tahu bahawa Yusuf memahami mereka, kerana mereka menyangka bahawa dia tidak tahu berbahasa Ibrani.

35 Dan Yusuf sangat takut akan kata-kata saudara-saudaranya kalau-kalau mereka akan memusnahkan Mesir, lalu dia memerintahkan anaknya Manasye, katanya, "Pergilah sekarang, cepatlah dan kumpulkan kepadaku semua penduduk Mesir, dan semua orang yang gagah

berani, dan biarlah mereka datang kepadaku sekarang dengan menunggang kuda dan berjalan kaki dan dengan segala macam alat musik." Dan Manasye pergi dan berbuat demikian.

36 Lalu Naftali pergi seperti yang diperintahkan Yehuda kepadanya, kerana Naftali ringan kakinya seperti rusa jantan yang tangkas, dan dia akan berjalan di atas bulir-bulir gandum dan bulir-bulir itu tidak akan patah di bawahnya.

37 Lalu pergilah ia dan menghitung semua jalan di Mesir, dan mendapati jumlahnya dua belas orang. Lalu ia datang dengan tergesa-gesa dan memberitahu Yehuda. Lalu berkatalah Yehuda kepada saudara-saudaranya, "Cepatlah kamu dan sandanglah pedang masing-masing di pinggangnya, dan kita akan datang melintasi Mesir, dan mengalahkan mereka semua, dan tidak akan membiarkan seorang pun tinggal."

38 Dan Yehuda berkata, "Lihatlah, aku akan memusnahkan tiga jalan dengan kekuatanku, dan kamu masing-masing akan memusnahkan satu jalan; dan ketika Yehuda mengatakan hal ini, lihatlah penduduk Mesir dan semua orang perkasa datang ke arah mereka dengan segala macam alat musik dan dengan sorakan yang kuat."

39 Jumlah mereka ialah lima ratus pasukan berkuda dan sepuluh ribu pasukan berjalan kaki, dan empat ratus orang yang dapat berperang tanpa pedang atau tombak, hanya dengan tangan dan kekuatan mereka.

40 Dan semua orang perkasa datang dengan ribut yang dahsyat dan sorakan, dan mereka semua mengepung anak-anak Yakub dan menakutkan mereka, dan tanah bergetar mendengar bunyi sorakan mereka.

41 Dan ketika anak-anak Yakub melihat pasukan-pasukan ini, mereka sangat takut akan nyawa mereka, dan Yusuf berbuat demikian untuk menakutkan anak-anak Yakub agar mereka tenang.

42 Dan Yehuda, melihat beberapa saudaranya ketakutan, berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut sedangkan rahmat Tuhan menyertai kita?" Dan ketika Yehuda melihat semua orang Mesir mengepung mereka atas perintah Yusuf untuk menakutkan mereka, hanya Yusuf yang memerintahkan mereka, katanya, "Jangan sentuh seorang pun dari mereka."

43 Kemudian Yehuda bergegas menghunus pedangnya, lalu menjerit dengan kuat dan pahit, lalu memukulnya dengan pedangnya, lalu melompat ke tanah dan dia terus berteriak melawan seluruh rakyat.

44 Setelah dia melakukan perkara ini, Tuhan menyebabkan ketakutan di kalangan Yehuda dan saudara-saudaranya menimpa orang-orang yang gagah berani dan semua orang yang mengelilingi mereka.

45 Dan mereka semua melarikan diri mendengar bunyi teriakan itu, dan mereka ketakutan dan jatuh bertubi-tubi, dan ramai di antara mereka mati ketika mereka jatuh, dan mereka semua melarikan diri dari hadapan Yehuda dan saudara-saudaranya dan dari hadapan Yusuf.

46 Dan ketika mereka melarikan diri, Yehuda dan saudara-saudaranya mengejar mereka ke istana Firaun, dan mereka semua melarikan diri, dan Yehuda kembali duduk di hadapan Yusuf dan mengaum kepadanya seperti singa, dan menjerit dengan kuat dan dahsyat kepadanya.

47 Jeritan itu kedengaran dari kejauhan, dan semua penduduk Sukot mendengarnya, dan seluruh Mesir gemetar mendengar bunyi jeritan itu, dan juga tembok-tembok Mesir dan tanah Gosyen runtuh akibat goncangan bumi, dan Firaun juga jatuh dari takhtanya ke tanah, dan juga semua wanita hamil Mesir dan Gosyen keguguran ketika mereka mendengar bunyi goncangan itu, kerana mereka sangat takut.

48 Lalu Firaun menyuruh orang berkata, "Apakah perkara yang telah terjadi pada hari ini di tanah Mesir?" Lalu mereka datang dan menceritakan segala sesuatu kepadanya dari awal hingga akhir, dan Firaun menjadi takut dan heran.

49 Dan ketakutannya semakin meningkat ketika dia mendengar semua perkara ini, lalu dia menyuruh orang kepada Yusuf, berkata, "Engkau telah membawa orang Ibrani kepadaku untuk memusnahkan seluruh Mesir; apa yang akan kaulakukan dengan hamba pencuri itu? Suruhlah dia pergi dan biarkan dia pergi bersama saudara-saudaranya, dan jangan biarkan kami binasa oleh kejahatan mereka, kami, engkau dan seluruh Mesir."

50 Dan jika engkau tidak mahu melakukan perkara ini, buanglah daripadamu semua barang berhargaku, dan pergilah bersama mereka ke tanah mereka, jika engkau suka, kerana hari ini mereka akan memusnahkan seluruh negaraku dan membunuh semua rakyatku; bahkan semua wanita Mesir telah keguguran melalui jeritan mereka; lihatlah apa yang telah mereka lakukan hanya dengan jeritan dan percakapan mereka, lebih-lebih lagi jika mereka berperang dengan pedang, mereka akan memusnahkan tanah itu; oleh itu sekarang pilihlah apa yang engkau inginkan, sama ada aku atau orang Ibrani, sama ada Mesir atau tanah orang Ibrani.

51. Dan mereka datang dan memberitahu Yusuf semua perkataan Firaun yang telah dikatakannya mengenainya, dan Yusuf sangat takut akan kata-kata Firaun dan Yehuda dan saudara-saudaranya masih berdiri di hadapan Yusuf dengan marah dan murka, dan semua anak Yakub mengaum kepada Yusuf, seperti deruan laut dan ombaknya.

52 Dan Yusuf sangat takut kepada saudara-saudaranya dan kerana Firaun, dan Yusuf mencari alasan untuk memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya, agar mereka tidak memusnahkan seluruh Mesir.

53 Lalu Yusuf memerintahkan anaknya Manasye, lalu Manasye pergi mendekati Yehuda, lalu meletakkan tangannya di atas bahunya, lalu kemarahan Yehuda reda.

54 Lalu berkatalah Yehuda kepada saudara-saudaranya, "Janganlah seorang pun di antara kamu berkata bahawa ini adalah perbuatan seorang pemuda Mesir kerana ini adalah pekerjaan keluarga ayahku."

55 Dan Yusuf melihat dan mengetahui bahawa kemarahan Yehuda telah reda, dia menghampiri untuk bercakap dengan Yehuda dalam bahasa yang lemah lembut.

56 Lalu berkatalah Yusuf kepada Yehuda, "Sesungguhnya engkau berkata benar dan pada hari ini telah membuktikan pernyataanmu tentang kekuatanmu, dan semoga Tuhanmu yang berkenan kepadamu, menambah kesejahteraanmu; tetapi beritahulah aku dengan sebenarnya mengapa engkau bertengkar dengan aku tentang anak muda itu, karena tidak seorang pun dari mereka mengatakan sepatah kata pun kepadaku tentang dia."

57 Lalu Yehuda menjawab Yusuf, katanya: "Sesungguhnya engkau pasti tahu, bahwa akulah yang menjadi jaminan bagi anak itu bagi ayahnya, dengan berkata: Jika aku tidak membawanya kepadanya, akulah yang menanggung kesalahannya selama-lamanya."

58 Oleh itu, aku telah mendekatimu dari antara semua saudaraku, kerana aku melihat bahawa engkau tidak mahu membiarkan dia pergi darimu; oleh itu sekarang, semoga aku mendapat rahmat di hadapanmu sehingga engkau mengutusnya pergi bersama kami, dan lihatlah aku akan tinggal sebagai penggantinya, untuk melayani engkau dalam apa sahaja yang engkau inginkan, kerana ke mana sahaja engkau mengutus aku, aku akan pergi untuk melayani engkau dengan tenaga yang besar.

59 Utuslah aku sekarang kepada seorang raja yang perkasa yang telah memberontak terhadapmu, dan engkau akan tahu apa yang akan Kulakukan kepadanya dan kepada negerinya; walaupun dia mungkin mempunyai pasukan berkuda dan pasukan berjalan kaki atau rakyat yang sangat perkasa, aku akan membunuh mereka semua dan membawa kepala raja ke hadapanmu.

60 Tidakkah engkau tahu atau tidakkah engkau mendengar bahawa bapa kita Abraham bersama hambanya Eliezer telah mengalahkan semua raja Elam dengan tentera mereka dalam satu malam, tidak seorang pun yang mereka tinggalkan? Dan sejak hari itu kekuatan bapa kita telah diberikan kepada kita sebagai warisan, untuk kita dan keturunan kita selama-lamanya.

61 Lalu Yusuf menjawab dan berkata, "Kamu berkata benar, dan dusta tidak ada di mulutmu, kerana telah diberitahukan kepada kami bahawa orang Ibrani mempunyai kuasa dan bahawa Tuhan, Allah mereka, sangat berkenan kepada mereka, dan siapakah yang dapat bertahan di hadapan mereka?"

62 Namun, dengan syarat ini, Aku akan mengutus saudaramu, jika kamu membawa saudaranya, anak ibunya, yang kamu katakan telah pergi dari kamu ke Mesir; dan akan terjadi apabila kamu membawa saudaranya kepadaku, Aku akan mengambilnya sebagai gantinya, kerana tiada seorang pun di antara kamu yang menjadi jaminan baginya kepada ayahmu, dan apabila dia datang kepadaku, maka Aku akan mengutus bersamamu saudaranya yang kamu telah menjadi jaminan baginya.

63 Maka bangkitlah kemarahan Yehuda terhadap Yusuf, ketika ia mengatakan hal itu, dan matanya berkaca-kaca karena marah. Lalu ia berkata kepada saudara-saudaranya: "Bagaimana orang ini hari ini mencari kebinasaannya sendiri dan seluruh Mesir?"

64 Lalu Simeon menjawab Yusuf, katanya, "Bukankah kami telah memberitahumu pada mulanya bahawa kami tidak tahu tempat yang ditujunya, dan sama ada dia sudah mati atau masih hidup, dan mengapa tuanku berkata seperti ini?"

65 Dan Yusuf memerhatikan wajah Yehuda, dia menyedari bahawa kemarahannya mula menyala ketika dia berkata kepadanya, "Bawalah kepadaku adikmu yang seorang lagi sebagai ganti adik ini."

66 Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Sesungguhnya kamu berkata bahawa abangmu telah mati atau hilang, sekarang jika aku memanggilnya hari ini dan dia datang sebelum kamu, sudikah kamu memberikannya kepadaku sebagai ganti abangnya?"

67 Dan Yusuf mula berucap dan berseru, Yusuf, Yusuf, datanglah hari ini ke hadapanku, dan tampillah kepada saudara-saudaramu dan duduklah di hadapan mereka.

68 Apabila Yusuf mengatakan perkara ini di hadapan mereka, mereka memandang ke arah yang berbeza untuk melihat dari mana Yusuf akan datang menghadap mereka.

69 Yusuf memperhatikan semua perbuatan mereka, lalu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu memandang ke sana ke mari? Akulah Yusuf yang kamu jual ke Mesir. Oleh itu, janganlah berdukacita kerana kamu menjual aku, kerana sebagai sokongan semasa kelaparan, Tuhan telah mengutus aku mendahului kamu."

70 Saudara-saudaranya ketakutan kepadanya ketika mereka mendengar kata-kata Yusuf, dan Yehuda sangat takut kepadanya.

71 Apabila Benyamin mendengar kata-kata Yusuf, dia berdiri di hadapan mereka di bahagian dalam rumah. Kemudian Benyamin berlari mendapatkan Yusuf, abangnya, lalu memeluknya dan memeluk lehernya, lalu mereka menangis.

72 Apabila saudara-saudara Yusuf melihat bahawa Benyamin telah memeluk leher adiknya dan menangis bersamanya, mereka juga memeluk Yusuf dan memeluknya, lalu mereka menangis bersama Yusuf dengan tangisan yang kuat.

73 Dan suara itu kedengaran di dalam keluarga Yusuf bahawa mereka adalah saudara-saudara Yusuf, dan ia sangat menyenangkan hati Firaun, kerana dia takut kepada mereka kalau-kalau mereka akan memusnahkan Mesir.

74 Dan Firaun mengutus hamba-hambanya kepada Yusuf untuk mengucapkan selamat kepadanya tentang saudara-saudaranya yang telah datang kepadanya, dan semua panglima tentera dan pasukan yang berada di Mesir datang untuk bersukacita bersama Yusuf, dan seluruh Mesir sangat bersukacita tentang saudara-saudara Yusuf.

75 Lalu Firaun mengutus hamba-hambanya kepada Yusuf, katanya: "Katakanlah kepada saudara-saudaramu supaya mereka mengambil semua milik mereka dan biarkan mereka datang kepadaku, dan aku akan menempatkan mereka di bahagian yang terbaik di tanah Mesir." Dan mereka berbuat demikian.

76 Dan Yusuf memerintahkan orang yang ditugaskan mengurus rumahnya untuk membawa keluar hadiah dan pakaian kepada saudara-saudaranya, dan dia membawa keluar kepada mereka banyak pakaian yang terdiri daripada jubah kerabat diraja dan banyak hadiah, dan Yusuf membahagikannya di antara saudara-saudaranya.

77 Dan dia memberikan kepada setiap saudaranya pakaian ganti emas dan perak, dan tiga ratus keping perak, dan Yusuf memerintahkan mereka semua untuk memakai pakaian ini, dan dibawa menghadap Firaun.

78 Firaun melihat bahawa semua saudara Yusuf adalah orang yang gagah berani dan cantik rupanya, lalu dia sangat bersukacita.

79 Kemudian mereka pergi dari hadapan Firaun untuk pergi ke tanah Kanaan, kepada ayah mereka, dan saudara mereka, Benyamin, ada bersama mereka.

80 Lalu Yusuf bangkit dan memberikan kepada mereka sebelas kereta kuda dari Firaun, dan Yusuf memberikan

kepada mereka kereta kudanya, yang ditungganginya pada hari dia dimahkotai di Mesir, untuk membawa ayahnya ke Mesir; dan Yusuf mengirimkan kepada semua anak saudaranya, pakaian mengikut jumlah mereka, dan seratus keping perak kepada setiap orang daripada mereka, dan dia juga mengirimkan pakaian kepada isteri-isteri saudara-saudaranya dari pakaian isteri-isteri raja, dan dia mengirimkannya.

81 Dan dia memberikan kepada setiap saudaranya sepuluh orang untuk pergi bersama mereka ke tanah Kanaan untuk melayani mereka, untuk melayani anak-anak mereka dan semua milik mereka dalam perjalanan ke Mesir.

82 Dan Yusuf mengirimkan dengan perantaraan saudaranya Benyamin sepuluh pasang pakaian untuk sepuluh orang anaknya, satu bahagian lebih tinggi daripada anak-anak Yakub yang lain.

83. Dan dia mengirimkan kepada setiap orang lima puluh keping perak dan sepuluh kereta kuda atas nama Firaun. Dia juga mengirimkan kepada ayahnya sepuluh ekor keledai yang dimuati dengan segala barang mewah Mesir, dan sepuluh ekor keledai betina yang dimuati dengan gandum, roti dan makanan untuk ayahnya dan untuk semua orang yang bersamanya sebagai bekal untuk perjalanan.

84 Dan dia mengirimkan kepada adiknya Dina pakaian perak dan emas, kemenyan dan mur, gaharu dan perhiasan wanita dalam jumlah yang sangat banyak, dan dia mengirimkannya juga dari isteri-isteri Firaun kepada isteri-isteri Benyamin.

85 Dan dia memberikan kepada semua saudaranya, juga kepada isteri mereka, pelbagai jenis batu oniks dan bedolium, dan daripada semua barang berharga di antara orang-orang besar Mesir, tidak ada satu pun dari semua barang berharga yang tinggal selain daripada apa yang dikirimkan Yusuf kepada rumah tangga ayahnya.

86 Lalu Yusuf menyuruh saudara-saudaranya pergi, lalu mereka pun pergi, dan dia juga menyuruh saudaranya, Benyamin, bersama-sama mereka.

87 Dan Yusuf pergi bersama mereka untuk menemani mereka di jalan menuju sempadan Mesir, dan dia memerintahkan mereka tentang ayah dan keluarganya, untuk datang ke Mesir.

88 Lalu berkatalah ia kepada mereka: "Janganlah bertengkar di jalan, sebab hal ini dari Tuhan untuk mencegah bangsa yang besar itu dari kelaparan, sebab masih ada lima tahun lagi kelaparan di negeri ini."

89 Dan dia memerintahkan mereka, katanya, "Apabila kamu sampai ke tanah Kanaan, janganlah kamu datang secara tiba-tiba ke hadapan ayahku dalam perkara ini, tetapi bertindaklah dengan kebijaksanaanmu."

90 Dan Yusuf berhenti memberi perintah kepada mereka, lalu dia berpaling dan kembali ke Mesir, dan anak-anak Yakub pergi ke tanah Kanaan dengan sukacita dan kegembiraan kepada ayah mereka Yakub.

91 Dan mereka sampai ke sempadan negeri itu, dan mereka berkata sesama sendiri, Apakah yang harus kita lakukan dalam perkara ini di hadapan ayah kita, kerana jika kita datang kepadanya secara tiba-tiba dan memberitahunya perkara itu, dia akan sangat terkejut dengan kata-kata kita dan tidak akan mempercayai kita.

92 Dan mereka berjalan terus sampai dekat rumah mereka, dan mereka menemui Serach, putri Asyer, yang sedang keluar untuk menemui mereka, dan gadis itu sangat baik dan licik, dan tahu cara bermain kecapi.

93 Dan mereka memanggilnya dan dia datang di hadapan mereka, lalu dia mencium mereka, lalu mereka membawanya dan memberikan kepadanya sebuah kecapi, sambil berkata, "Pergilah sekarang ke hadapan ayah kita, dan duduklah di hadapannya, dan pukullah kecapi itu, dan ucapkan kata-kata ini."

94. Dan mereka menyuruhnya pulang ke rumah mereka, lalu dia mengambil kecapi dan bergegas mendahului mereka, lalu dia datang dan duduk di dekat Yakub.

95 Dan dia bermain dan menyanyi dengan baik, dan mengucapkan dengan manisnya kata-katanya, Yusuf, bapa saudaraku masih hidup, dan dia memerintah di seluruh tanah Mesir, dan belum mati.

96 Dan dia terus mengulangi dan mengucapkan kata-kata ini, dan Yakub mendengar kata-katanya dan kata-kata itu menyenangkan hatinya.

97 Dia mendengar sementara perempuan itu mengulanginya dua kali dan tiga kali, dan sukacita memasuki hati Yakub atas manisnya kata-katanya, dan Roh Tuhan ada padanya, dan dia tahu semua kata-katanya benar.

98 Dan Yakub memberkati Serakh ketika Serakh mengucapkan kata-kata ini di hadapannya, dan dia berkata kepadanya, "Putriku, semoga maut tidak pernah mengalahkanmu, kerana engkau telah menghidupkan kembali semangatku; hanya berbicaralah di hadapanku seperti yang telah kau katakan, kerana engkau telah menggembirakan aku dengan semua kata-katamu."

99 Dan dia terus menyanyikan kata-kata ini, dan Yakub mendengar dan itu menyenangkan hatinya, dan dia bersukacita, dan Roh Tuhan ada padanya.

100 Ketika ia masih berbicara dengan dia, tiba-tiba anak-anak lelakinya datang kepadanya dengan kuda, kereta perang, pakaian kerajaan, dan hamba-hamba yang berlari di depan mereka.

101 Lalu Yakub bangun untuk menemui mereka, dan melihat anak-anaknya berpakaian diraja dan dia melihat semua harta karun yang telah dikirimkan Yusuf kepada mereka.

102 Dan mereka berkata kepadanya, "Dengarkanlah bahawa saudara kami Yusuf masih hidup, dan dialah yang memerintah di seluruh tanah Mesir, dan dialah yang berbicara kepada kami seperti yang kami katakan kepadamu."

103 Yakub mendengar semua perkataan anak-anaknya, dan hatinya berdebar-debar mendengar kata-kata mereka, kerana dia tidak dapat mempercayai mereka sebelum dia melihat semua yang telah diberikan Yusuf kepada mereka dan apa yang telah dikirimkannya kepadanya, dan semua tanda yang telah dikatakan Yusuf kepada mereka.

104 Dan mereka membuka di hadapannya, dan menunjukkan kepadanya semua yang telah dikirimkan Yusuf, mereka memberikan kepada setiap orang apa yang telah dikirimkan Yusuf kepadanya, dan dia tahu bahawa mereka telah mengatakan kebenaran, dan dia sangat bersukacita atas kisah anaknya.

105 Lalu berkatalah Yakub, "Cukuplah bagiku bahawa anakku Yusuf masih hidup. Aku akan pergi berjumpa dengannya sebelum aku mati."

106 Dan anak-anak lelakinya menceritakan segala yang telah menimpa mereka, lalu Yakub berkata, "Aku akan pergi ke Mesir untuk melihat anakku dan keturunannya."
107 Lalu Yakub bangun dan memakai pakaian yang dikirimkan Yusuf kepadanya, dan setelah ia mandi dan bercukur rambutnya, ia mengenakan serban yang dikirimkan Yusuf kepadanya.
108 Dan semua orang dalam keluarga Yakub dan isteri-isteri mereka memakai pakaian yang telah dikirimkan Yusuf kepada mereka, dan mereka sangat bersukacita atas Yusuf bahawa dia masih hidup dan bahawa dia memerintah di Mesir,
109 Dan semua penduduk Kanaan mendengar tentang hal ini, lalu mereka datang dan bersukacita bersama Yakub bahawa dia masih hidup.
110 Lalu Yakub mengadakan perjamuan untuk mereka selama tiga hari, dan semua raja Kanaan dan para bangsawan di negeri itu makan, minum, dan bersukaria bersama keluarga Yakub.

BAB 55

1 Dan terjadilah setelah ini bahawa Yakub berkata, "Aku akan pergi dan melihat anakku di Mesir dan kemudian akan kembali ke tanah Kanaan yang telah difirmankan Tuhan kepada Abraham, kerana aku tidak dapat meninggalkan tanah tempat kelahiranku."
2 Lihatlah firman TUHAN datang kepadanya: "Pergilah ke Mesir bersama-sama dengan seisi rumahmu dan tinggallah di sana; janganlah takut pergi ke Mesir, sebab Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana."
3 Lalu berkatalah Yakub dalam hatinya, "Aku akan pergi melihat anakku, apakah takut akan Tuhannya masih ada di hatinya di antara semua penduduk Mesir."
4 Dan Tuhan berfirman kepada Yakub, "Janganlah takut akan Yusuf, kerana dia masih mengekalkan integritinya untuk melayani Aku, seperti yang akan kaulihat baik." Dan Yakub sangat bersukacita tentang anaknya.
5 Pada waktu itu Yakub memerintahkan anak-anak lelaki dan keluarganya untuk pergi ke Mesir menurut firman Tuhan kepadanya, lalu Yakub bangkit bersama anak-anak lelakinya dan seluruh keluarganya, lalu dia keluar dari tanah Kanaan dari Bersyeba, dengan sukacita dan kegembiraan hati, lalu mereka pergi ke tanah Mesir.
6 Dan terjadilah ketika mereka sampai di dekat Mesir, Yakub menyuruh Yehuda mendahuluinya kepada Yusuf supaya dia dapat menunjukkan kepadanya keadaan di Mesir, dan Yehuda melakukan sesuai dengan perkataan ayahnya, lalu dia bergegas dan berlari dan datang kepada Yusuf, dan mereka menetapkan bagi mereka tempat di tanah Gosyen untuk seluruh keluarganya, dan Yehuda kembali dan datang melalui jalan kepada ayahnya.
7 Lalu Yusuf memasang kereta kudanya, lalu mengumpulkan semua orang perkasanya, hamba-hambanya, dan semua pejabat Mesir untuk pergi menemui ayahnya, Yakub. Amanat Yusuf diumumkan di Mesir, dengan mengatakan, "Semua yang tidak pergi menemui Yakub akan mati."
8. Dan pada keesokan harinya Yusuf pergi bersama seluruh Mesir, suatu pasukan yang besar dan kuat, semuanya berpakaian linen halus dan ungu, dan dengan peralatan perak dan emas, dan dengan peralatan perang mereka.
9 Dan mereka semua pergi menemui Yakub dengan segala macam alat muzik, dengan gendang dan rebana, menaburkan mur dan gaharu di sepanjang jalan, dan mereka semua pergi mengikut cara ini, dan bumi bergegar mendengar teriakan mereka.
10 Dan semua wanita Mesir naik ke atas bumbung Mesir dan ke atas tembok untuk bertemu Yakub, dan di atas kepala Yusuf terdapat mahkota kerajaan Firaun, kerana Firaun telah mengirimkannya kepadanya untuk dipakai pada saat dia pergi bertemu ayahnya.
11 Apabila Yusuf sampai lima puluh hasta dari ayahnya, turunlah ia dari kereta kuda dan berjalan menuju ayahnya. Apabila semua pegawai Mesir dan para bangsawannya melihat bahawa Yusuf telah berjalan kaki menuju ayahnya, mereka pun turun dan berjalan kaki menuju Yakub.
12 Apabila Yakub menghampiri perkhemahan Yusuf, Yakub melihat perkhemahan yang datang ke arahnya bersama Yusuf, lalu dia berpuas hati dan Yakub tercengang mendengarnya.
13. Dan Yakub berkata kepada Yehuda, "Siapakah orang yang kulihat di perkemahan Mesir itu berpakaian jubah kerajaan dengan pakaian merah menyala di atas kepalanya dan mahkota kerajaan di atas kepalanya, yang telah turun dari keretanya dan datang ke arah kita?" Dan Yehuda menjawab ayahnya, katanya, "Dia anakmu Yusuf raja; dan Yakub bersukacita melihat kemuliaan anaknya."
14 Lalu Yusuf datang mendekati ayahnya, lalu ia tunduk kepada ayahnya, dan semua orang dari perkemahan itu pun tunduk bersama-sama dengan dia sampai ke tanah di hadapan Yakub.
15 Dan lihatlah Yakub berlari dan bergegas mendapatkan anaknya, Yusuf, lalu memeluk lehernya dan menciumnya, lalu mereka menangis, dan Yusuf juga memeluk ayahnya dan menciumnya, lalu mereka menangis dan semua orang Mesir menangis bersama mereka.
16 Lalu berkatalah Yakub kepada Yusuf, "Sekarang aku akan mati dengan gembira setelah aku melihat wajahmu, bahwa engkau masih hidup dan dengan kemuliaan."
17 Dan anak-anak lelaki Yakub dan isteri-isteri mereka dan anak-anak mereka dan hamba-hamba mereka, dan seluruh keluarga Yakub menangis bersama Yusuf dengan sangat, dan mereka menciumnya dan menangis bersamanya dengan sangat.
18 Kemudian Yusuf dan seluruh rakyatnya pulang ke Mesir, dan Yakub dan anak-anaknya serta semua anak seisi rumahnya datang bersama Yusuf ke Mesir, lalu Yusuf menempatkan mereka di tempat yang terbaik di Mesir, di tanah Gosyen.
19 Lalu berkatalah Yusuf kepada ayahnya dan saudara-saudaranya: "Aku akan pergi memberitahu Firaun, demikian: Saudara-saudaraku dan keluarga ayahku dan semua harta benda mereka telah datang kepadaku, dan lihatlah, mereka ada di tanah Gosyen."
20 Yusuf berbuat demikian, lalu dia membawa Ruben, Isakhar, Zebulon, dan Benyamin, saudaranya, lalu dia menghadap Firaun.
21 Lalu berkatalah Yusuf kepada Firaun: "Saudara-saudaraku dan keluarga ayahku dan semua milik mereka, beserta kawanan domba dan lembu mereka telah datang

kepadaku dari tanah Kanaan untuk tinggal sebagai orang asing di Mesir, sebab kelaparan itu sangat menimpa mereka."

22 Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf: "Tempatkan ayahmu dan saudara-saudaramu di tempat yang terbaik di negeri ini, janganlah engkau menahan segala yang baik dari mereka, dan biarkanlah mereka makan dari hasil tanah yang lebih banyak."

23 Lalu Yusuf menjawab, katanya, "Lihatlah, aku telah menempatkan mereka di tanah Gosyen, kerana mereka adalah gembala, oleh itu biarlah mereka tinggal di Gosyen untuk menggembalakan kawanan ternak mereka secara berasingan daripada orang Mesir."

24 Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, "Perbuatlah kepada saudara-saudaramu segala yang mereka katakan kepadamu." Lalu anak-anak Yakub sujud kepada Firaun, lalu mereka pergi meninggalkannya dengan damai. Kemudian Yusuf membawa ayahnya menghadap Firaun.

25 Lalu datanglah Yakub dan sujud di hadapan Firaun. Kemudian Yakub memberkati Firaun. Kemudian pergilah Firaun. Yakub dan semua anaknya lelaki dan seluruh keluarganya tinggal di tanah Gosyen.

26 Pada tahun yang kedua, iaitu dalam tahun yang keseratus tiga puluh kehidupan Yakub, Yusuf memelihara ayah dan saudara-saudaranya dan seluruh isi rumah ayahnya dengan makanan mengikut anak-anak mereka sepanjang masa kelaparan itu, dan mereka tidak kekurangan apa-apa.

27 Dan Yusuf memberikan kepada mereka bahagian yang terbaik dari seluruh tanah itu; yang terbaik di Mesir dimiliki mereka sepanjang zaman Yusuf; dan Yusuf juga memberikan kepada mereka dan kepada seluruh isi rumah ayahnya, pakaian dan pakaian tahun demi tahun; dan anak-anak lelaki Yakub tinggal dengan aman di Mesir sepanjang zaman saudara mereka.

28 Yakub selalu makan di meja Yusuf. Yakub dan anak-anaknya tidak meninggalkan meja Yusuf siang dan malam, kecuali apa yang dimakan oleh anak-anak Yakub di rumah mereka.

29 Dan seluruh orang Mesir makan roti dari keluarga Yusuf selama masa kelaparan itu, sebab semua orang Mesir menjual semua milik mereka karena kelaparan itu.

30 Dan Yusuf membeli semua tanah dan ladang di Mesir untuk mendapatkan roti atas nama Firaun, dan Yusuf membekalkan seluruh Mesir dengan roti sepanjang hari-hari kebuluran itu, dan Yusuf mengumpulkan semua perak dan emas yang datang kepadanya untuk gandum yang mereka beli di seluruh negeri itu, dan dia mengumpulkan banyak emas dan perak, selain sejumlah besar batu oniks, bedelium dan pakaian berharga yang mereka bawa kepada Yusuf dari setiap pelosok negeri itu ketika uang mereka habis.

31 Yusuf mengambil semua perak dan emas yang ada di tangannya, kira-kira tujuh puluh dua talenta emas dan perak, dan juga batu oniks dan bedolium dalam jumlah yang sangat banyak. Yusuf pergi menyembunyikannya dalam empat bahagian. Dia menyembunyikan satu bahagian di padang gurun dekat Laut Merah, dan satu bahagian di tepi sungai Perat, dan bahagian ketiga dan keempat disembunyikannya di padang gurun yang bertentangan dengan padang gurun Persia dan Media.

32 Kemudian dia mengambil sebahagian daripada emas dan perak yang tinggal, lalu memberikannya kepada semua saudaranya dan kepada seluruh keluarga ayahnya, dan kepada semua perempuan dalam keluarga ayahnya. Selebihnya dibawanya ke istana Firaun, kira-kira dua puluh talenta emas dan perak.

33 Dan Yusuf memberikan semua emas dan perak yang tinggal kepada Firaun, dan Firaun menyimpannya di dalam perbendaharaan, dan hari-hari kelaparan berhenti setelah itu di negeri itu, dan mereka menabur dan menuai di seluruh negeri, dan mereka memperoleh jumlah yang biasa mereka peroleh tahun demi tahun; mereka tidak kekurangan apa-apa.

34 Yusuf tinggal di Mesir dengan aman tenteram, dan seluruh negeri itu berada di bawah nasihatnya, dan ayahnya serta semua saudaranya tinggal di tanah Gosyen dan mendudukinya.

35 Yusuf telah sangat tua dan lanjut usia, dan kedua anaknya, Efraim dan Manasye, tetap tinggal di rumah Yakub, bersama-sama dengan anak-anak lelaki Yakub, saudara-saudara mereka, untuk mempelajari jalan-jalan Tuhan dan hukum-Nya.

36 Yakub dan anak-anaknya tinggal di tanah Mesir, di tanah Gosyen, dan mereka mendudukinya, dan mereka beranak cucu dan bertambah banyak di sana.

BAB 56

1 Yakub hidup di tanah Mesir tujuh belas tahun lamanya, dan umur Yakub adalah seratus empat puluh tujuh tahun.

2 Pada masa itu Yakub diserang penyakit yang menyebabkan dia meninggal dunia, lalu dia menyuruh memanggil anaknya Yusuf dari Mesir, dan Yusuf, anaknya, datang dari Mesir dan Yusuf datang kepada ayahnya.

3 Lalu berkatalah Yakub kepada Yusuf dan kepada anak-anaknya, "Lihatlah, aku akan mati, dan Allah nenek moyangmu akan melawat kamu, dan membawa kamu kembali ke negeri yang telah dijanjikan Tuhan kepadamu dan kepada anak-anakmu kemudian. Oleh itu, apabila aku mati, kuburkanlah aku di dalam gua yang ada di Makhpela di Hebron di tanah Kanaan, dekat nenek moyangku."

4 Dan Yakub menyuruh anak-anaknya bersumpah untuk menguburkannya di Makhpela, di Hebron, dan anak-anaknya bersumpah kepadanya tentang hal itu.

5 Lalu ia memerintahkan mereka, katanya: "Beribadahlah kepada TUHAN, Allahmu, sebab Dia yang telah melepaskan nenek moyangmu, Dia juga akan melepaskan kamu dari segala kesulitan."

6 Lalu berkatalah Yakub, "Panggillah semua anakmu kepadaku." Lalu datanglah semua anak lelaki Yakub dan duduk di hadapannya. Lalu Yakub memberkati mereka. Dia berkata kepada mereka, "TUHAN, Allah nenek moyangmu, akan mengaruniakan kepadamu seribu kali lipat dan memberkatimu, dan semoga Dia memberikan kepadamu berkat ayahmu Abraham." Lalu keluarlah semua anak lelaki Yakub pada hari itu setelah dia memberkati mereka.

7 Dan pada keesokan harinya Yakub memanggil anak-anak lelakinya lagi, dan mereka semua berkumpul dan datang kepadanya dan duduk di hadapannya, dan Yakub pada hari itu memberkati anak-anak lelakinya sebelum kematiannya,

setiap orang diberkatinya menurut berkatnya; lihatlah, itu tertulis dalam kitab hukum Tuhan yang berkaitan dengan Israel.

8 Lalu berkatalah Yakub kepada Yehuda, "Aku tahu, anakku, bahawa engkau seorang yang perkasa bagi saudara-saudaramu; jadilah raja atas mereka, dan anak-anakmu akan memerintah atas anak-anak mereka untuk selama-lamanya."

9 Ajarlah anak-anakmu panah dan semua senjata perang, supaya mereka dapat berperang melawan saudara mereka yang akan memerintah musuh-musuhnya.

10 Pada hari itu juga Yakub berpesan kepada anak-anaknya: "Hari ini aku akan dikumpulkan kepada kaum leluhurku; bawalah aku dari Mesir dan kuburkanlah aku di dalam gua Makhpela seperti yang telah kuperintahkan kepadamu."

11 Namun begitu, aku mohon kepadamu, berhati-hatilah agar tiada seorang pun daripada anak-anakmu yang mengangkat aku, hanya kamu sendiri, dan beginilah caranya kamu harus lakukan kepadaku, apabila kamu membawa mayatku untuk dibawa ke tanah Kanaan untuk menguburkan aku,

12 Yehuda, Isakhar dan Zebulon akan mengangkat usunganku di sebelah timur; Ruben, Simeon dan Gad di selatan, Efraim, Manasye dan Benyamin di barat, Dan, Asyer dan Naftali di utara.

13 Janganlah Lewi membawa bersamamu, kerana dia dan anak-anaknya akan membawa tabut perjanjian Tuhan bersama orang Israel di perkhemahan, dan janganlah juga anakku Yusuf membawa, kerana sebagai seorang raja, begitulah kemuliaannya; namun, Efraim dan Manasye akan menggantikan mereka.

14 Beginilah harus kaulakukan kepadaku, apabila engkau membawa aku pergi; janganlah engkau mengabaikan sesuatu pun dari segala yang kuperintahkan kepadamu, dan apabila engkau melakukan hal ini kepadaku, maka TUHAN akan mengingat engkau dan anak-anakmu yang kemudian dari padamu untuk selama-lamanya.

15 Dan kamu, anak-anakku, hormatilah setiap saudaramu dan saudaramu, dan perintahkanlah kepada anak-anakmu dan cucu cicitmu kemudian daripadamu untuk beribadah kepada TUHAN, Allah nenek moyangmu, sepanjang masa.

16 Supaya engkau dapat melanjutkan umurmu di negeri ini, engkau dan anak-anakmu serta cucu cicitmu untuk selama-lamanya, apabila engkau melakukan apa yang baik dan benar di mata TUHAN, Allahmu, dengan hidup menurut segala jalan yang ditunjukkan-Nya.

17 Dan engkau, Yusuf anakku, ampunilah kesalahan saudara-saudaramu dan segala kesalahan mereka dalam kecederaan yang mereka timpakan kepadamu, kerana Tuhan telah memaksudkannya untuk kebaikanmu dan anak-anakmu.

18 Dan wahai anakku, janganlah engkau meninggalkan saudara-saudaramu kepada penduduk Mesir, dan janganlah engkau menyakiti perasaan mereka, kerana sesungguhnya aku menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan dan di dalam tanganmu untuk melindungi mereka daripada orang Mesir; dan anak-anak lelaki Yakub menjawab ayah mereka, katanya, Wahai, ayah kami, semua yang telah engkau perintahkan kepada kami, kami akan lakukan; semoga Tuhan sahaja menyertai kami.

19 Lalu berkatalah Yakub kepada anak-anaknya: "Semoga Allah menyertai kamu, apabila kamu tetap mengikuti segala jalan-Nya; janganlah menyimpang dari jalan-Nya ke kanan atau ke kiri, dengan melakukan apa yang baik dan benar di mata-Nya."

20 Kerana aku tahu bahawa banyak masalah dan kesukaran akan menimpa kamu pada hari-hari terakhir di negeri ini, ya anak-anakmu dan cucu-cucumu, hanya beribadahlah kepada Tuhan dan Dia akan menyelamatkan kamu daripada segala masalah.

21 Dan akan terjadi apabila kamu mengikuti Tuhan untuk beribadah kepada-Nya dan mengajar anak-anakmu kemudian, dan cucu-cucumu, untuk mengenal Tuhan, maka Tuhan akan membangkitkan bagimu dan anak-anakmu seorang hamba dari antara anak-anakmu, dan Tuhan akan melepaskan kamu melalui tangan-Nya dari segala kesengsaraan, dan membawa kamu keluar dari Mesir dan membawa kamu kembali ke tanah nenek moyangmu untuk memilikinya dengan aman.

22 Setelah Yakub berhenti memberi perintah kepada anak-anaknya, ia menarik kakinya ke atas tempat tidur, lalu matilah ia, lalu dikumpulkan kepada kaum leluhurnya.

23 Lalu Yusuf memeluk ayahnya dan dia menangis semahunya, lalu menciumnya, dan dia berseru dengan suara yang pedih, dan berkata, "Ya ayahku, ayahku!"

24 Lalu datanglah isteri-isteri anaknya dan seluruh keluarganya, lalu datang kepada Yakub, dan mereka menangisi dia serta meratap dengan suara yang sangat nyaring tentang Yakub.

25 Lalu semua anak Yakub bangkit bersama-sama, lalu mengoyakkan pakaian mereka, dan mereka semua mengenakan kain kabung pada pinggang mereka, lalu mereka sujud, dan mereka menaburkan debu di atas kepala mereka ke langit.

26. Dan hal itu diberitahukan kepada Osnath, isteri Yusuf, lalu bangunlah ia dan memakai karung. Dia bersama semua wanita Mesir yang bersamanya datang dan meratapi serta menangisi Yakub.

27 Dan juga semua orang Mesir yang mengenal Yakub datang pada hari itu ketika mereka mendengar perkara ini, dan seluruh Mesir menangis selama berhari-hari.

28 Dan juga dari tanah Kanaan datanglah perempuan-perempuan itu ke Mesir, ketika mereka mendengar bahawa Yakub telah mati, dan mereka menangisi dia di Mesir selama tujuh puluh hari.

29 Dan terjadilah setelah ini bahawa Yusuf memerintahkan hamba-hambanya, para tabib, untuk membalsem ayahnya dengan mur dan kemenyan dan segala macam dupa dan minyak wangi, dan para tabib itu membalsem Yakub seperti yang diperintahkan Yusuf kepada mereka.

30 Dan seluruh rakyat Mesir dan para tua-tua dan semua penduduk tanah Gosyen menangis dan meratapi Yakub, dan semua putranya dan anak-anak keluarganya meratapi dan meratapi ayah mereka Yakub berhari-hari lamanya.

31 Setelah hari-hari ratapannya berlalu, pada akhir tujuh puluh hari, berkatalah Yusuf kepada Firaun: "Aku akan pergi ke sana dan menguburkan ayahku di tanah Kanaan seperti yang disuruhnya aku bersumpah, dan kemudian aku akan kembali."

32 Lalu Firaun menyuruh Yusuf berkata, "Pergilah ke sana dan kuburkanlah ayahmu seperti yang dikatakannya dan

seperti yang telah disuruhnya engkau bersumpah." Lalu berangkatlah Yusuf bersama-sama dengan semua saudaranya untuk pergi ke tanah Kanaan untuk menguburkan ayah mereka, Yakub, seperti yang telah diperintahkannya kepada mereka.

33 Lalu Firaun memerintahkan supaya diumumkan di seluruh Mesir, katanya: "Sesiapa yang tidak pergi bersama Yusuf dan saudara-saudaranya ke tanah Kanaan untuk menguburkan Yakub, haruslah mati."

34 Dan seluruh Mesir mendengar pengumuman Firaun, dan mereka semua bangkit bersama-sama, dan semua pegawai Firaun, dan para tua-tua di istananya, dan semua tua-tua tanah Mesir pergi bersama Yusuf, dan semua pegawai dan bangsawan Firaun pergi sebagai hamba Yusuf, dan mereka pergi untuk menguburkan Yakub di tanah Kanaan.

35 Lalu anak-anak Yakub mengangkat usungan tempat Yakub berbaring; tepat seperti yang diperintahkan ayah mereka kepada mereka, demikianlah dilakukan oleh anak-anaknya kepadanya.

36 Usungan itu diperbuat daripada emas tulen, dan sekelilingnya bertatahkan batu krisopras dan bedolium; dan penutup usungan itu diperbuat daripada tenunan emas, dijalin dengan benang, dan di atasnya terdapat pengait-pengait daripada batu krisopras dan bedolium.

37 Dan Yusuf meletakkan mahkota emas yang besar di atas kepala ayahnya Yakub, dan dia meletakkan tongkat emas di tangannya, dan mereka mengelilingi usungan itu seperti kebiasaan raja-raja semasa hidup mereka.

38 Dan semua pasukan Mesir berjalan di hadapannya dalam barisan ini, pada mulanya semua orang perkasa Firaun, dan orang-orang perkasa Yusuf, dan setelah mereka seluruh penduduk Mesir, dan mereka semua berpakaian pedang dan baju zirah, dan perlengkapan perang ada pada mereka.

39 Dan semua orang yang menangis dan berkabung berjalan menjauhi usungan itu, sambil menangis dan meratap, dan orang-orang lain pun berjalan mengikuti usungan itu.

40 Lalu Yusuf dan keluarganya pergi bersama-sama mendekati usungan mayat dengan tidak berkaki ayam dan menangis, dan hamba-hamba Yusuf yang lain berjalan mengelilinginya; masing-masing memakai perhiasannya, dan mereka semua bersenjatakan senjata perang mereka.

41 Lima puluh orang hamba Yakub berjalan di depan usungan mayat, lalu mereka menaburkan mur, gaharu, dan segala macam minyak wangi di sepanjang jalan. Semua anak Yakub yang mengusung usungan berjalan di atas tempat pembuatan minyak wangi itu, sedang hamba-hamba Yakub berjalan di depan mereka menaburkan minyak wangi di sepanjang jalan.

42. Yusuf pergi bersama perkhemahan yang berat, dan mereka melakukan hal ini setiap hari sampai mereka sampai ke tanah Kanaan, dan mereka sampai ke tempat pengirikan Atad, yang berada di seberang Sungai Yordan, dan mereka meratapi perkabungan yang sangat besar dan berat di tempat itu.

43 Dan semua raja Kanaan mendengar hal ini dan mereka semua keluar, masing-masing dari rumahnya, tiga puluh satu raja Kanaan, dan mereka semua datang bersama anak buah mereka untuk meratapi dan menangisi Yakub.

44 Dan semua raja ini melihat usungan Yakub, dan lihatlah mahkota Yusuf ada di atasnya, dan mereka juga meletakkan mahkota mereka di atas usungan itu, dan mengelilinginya dengan mahkota.

45 Dan semua raja ini mengadakan perkabungan yang besar dan berat di tempat itu bersama anak-anak Yakub dan Mesir atas Yakub, kerana semua raja Kanaan mengetahui keberanian Yakub dan anak-anaknya.

46 Lalu sampailah kabar kepada Esau, katanya: "Yakub telah mati di Mesir, dan anak-anaknya dan seluruh Mesir sedang mengangkut dia ke tanah Kanaan untuk menguburkannya."

47 Esau mendengar hal itu, dan dia tinggal di pegunungan Seir. Dia bangkit bersama anak-anaknya dan seluruh rakyatnya dan seluruh keluarganya, suatu bangsa yang sangat besar, dan mereka datang untuk meratapi dan menangisi Yakub.

48 Dan terjadilah, ketika Esau datang, ia meratapi saudaranya Yakub, dan seluruh Mesir dan seluruh Kanaan bangkit kembali dan meratapi dengan ratapan yang besar bersama Esau atas Yakub di tempat itu.

49 Lalu Yusuf dan saudara-saudaranya membawa ayah mereka Yakub dari tempat itu, lalu mereka pergi ke Hebron untuk menguburkan Yakub di dalam gua milik nenek moyangnya.

50. Dan mereka sampai ke Kireat-Arba, ke gua itu, dan ketika mereka datang, Esau berdiri bersama anak-anaknya di hadapan Yusuf dan saudara-saudaranya sebagai penghalang di dalam gua itu, sambil berkata, "Yakub tidak akan dikuburkan di dalamnya, kerana ia milik kita dan ayah kita."

51. Yusuf dan saudara-saudaranya mendengar kata-kata anak-anak Esau, lalu mereka sangat marah. Yusuf mendekati Esau, katanya, "Apakah yang mereka katakan ini? Sesungguhnya ayahku Yakub telah membelinya daripadamu dengan kekayaan yang besar selepas kematian Ishak, sekarang lima puluh tahun yang lalu, dan juga seluruh tanah Kanaan telah dibelinya daripadamu dan daripada anak-anakmu, dan daripada keturunanmu selepasmu."

52 Dan Yakub membelinya untuk anak-anaknya dan keturunannya untuk menjadi pusaka selama-lamanya, dan mengapakah engkau mengatakan hal-hal ini pada hari ini?

53 Esau menjawab, katanya, "Engkau berbohong dan berkata dusta, kerana aku tidak menjual apa-apa kepunyaanku di seluruh negeri ini, seperti yang kaukatakan, dan abangku Yakub juga tidak membeli apa-apa kepunyaanku di negeri ini."

54 Esau mengatakan perkara-perkara ini untuk memperdaya Yusuf dengan kata-katanya, kerana Esau tahu bahawa Yusuf tidak ada pada masa itu ketika Esau menjual semua miliknya di tanah Kanaan kepada Yakub.

55 Lalu berkatalah Yusuf kepada Esau, "Sesungguhnya ayahku telah memasukkan barang-barang ini bersamamu dalam catatan pembelian, dan telah memberi kesaksian tentang catatan itu dengan saksi-saksi, dan lihatlah, itu ada bersama kami di Mesir."

56 Lalu Esau menjawab, katanya kepadanya, "Bawalah catatan itu, semua yang akan kautemui dalam catatan itu, demikianlah akan kami lakukan."

57 Lalu Yusuf memanggil Naftali, saudaranya, dan dia berkata, Cepatlah, jangan berlengah, dan aku mohon kepadamu untuk lari ke Mesir dan bawalah semua catatan; catatan pembelian, catatan yang dimeteraikan dan catatan yang terbuka, dan juga semua catatan pertama yang di dalamnya semua transaksi hak kelahiran tertulis, bawalah.

58 Dan bawalah mereka kepada kami ke mari, supaya kami mengetahui dari mereka segala perkataan Esau dan anak-anaknya yang telah mereka katakan pada hari ini.

59. Naftali mendengar suara Yusuf dan dia bergegas dan berlari untuk pergi ke Mesir, dan Naftali lebih ringan berjalan kaki daripada rusa jantan mana pun yang ada di padang gurun, kerana dia akan menjalar bulir gandum tanpa mengisarnya.

60 Dan apabila Esau melihat bahawa Naftali telah pergi untuk mengambil catatan-catatan itu, dia dan anak-anak lelakinya meningkatkan penentangan mereka terhadap gua itu, lalu Esau dan seluruh rakyatnya bangkit melawan Yusuf dan saudara-saudaranya untuk berperang.

61 Dan semua anak lelaki Yakub dan orang-orang Mesir berperang melawan Esau dan orang-orangnya, dan anak-anak lelaki Esau dan orang-orangnya dikalahkan di hadapan anak-anak lelaki Yakub, dan anak-anak lelaki Yakub membunuh empat puluh orang dari kaum Esau.

62 Dan Kushim bin Dan, bin Yakub, pada masa itu bersama anak-anak lelaki Yakub, tetapi dia berada kira-kira seratus hasta jauhnya dari tempat pertempuran, kerana dia tinggal bersama anak-anak lelaki Yakub di sisi usungan Yakub untuk menjaganya.

63 Dan Chushim bisu dan pekak, namun dia masih memahami suara kegemparan di antara manusia.

64 Dan dia bertanya, katanya, "Mengapa kamu tidak menguburkan orang mati, dan apakah kegemparan yang besar ini?" dan mereka menjawabnya kata-kata Esau dan anak-anaknya; lalu dia berlari kepada Esau di tengah-tengah pertempuran, dan dia membunuh Esau dengan pedang, dan dia memenggal kepalanya, dan pedang itu melompat ke kejauhan, dan Esau jatuh di antara orang-orang pertempuran itu.

65 Dan ketika Kushim melakukan hal ini, anak-anak Yakub mengalahkan anak-anak Esau, dan anak-anak Yakub menguburkan ayah mereka Yakub dengan paksa di dalam gua, dan anak-anak Esau melihatnya.

66 Dan Yakub dikuburkan di Hebron, di gua Makhpela yang telah dibeli Abraham dari bani Het untuk dijadikan tempat penguburan, dan dia dikuburkan dengan pakaian yang sangat mahal.

67 Dan tiada raja yang menerima penghormatan seperti yang diberikan Yusuf kepada ayahnya pada saat kematiannya, kerana dia menguburkannya dengan penghormatan yang besar seperti penguburan raja-raja.

68 Yusuf dan saudara-saudaranya mengadakan perkabungan selama tujuh hari untuk ayah mereka.

BAB 57

1 Sesudah itu bani Esau berperang dengan bani Yakub, dan bani Esau berperang dengan bani Yakub di Hebron, dan Esau masih terbaring mati, dan belum dikuburkan.

2. Pertempuran itu sengit antara mereka, dan anak-anak Esau dikalahkan oleh anak-anak Yakub, dan anak-anak Yakub membunuh lapan puluh orang dari anak-anak Esau, dan tidak seorang pun yang mati dari kaum anak-anak Yakub; dan tangan Yusuf mengatasi semua kaum anak-anak Esau, dan dia menangkap Zefo, anak Elifaz, anak Esau, dan lima puluh orangnya sebagai tawanan, dan dia mengikat mereka dengan rantai besi, dan menyerahkan mereka ke tangan hamba-hambanya untuk membawa mereka ke Mesir.

3 Dan terjadilah ketika anak-anak Yakub telah menawan Zefo dan rakyatnya, semua yang tinggal sangat takut akan nyawa mereka dari keluarga Esau, agar mereka tidak turut ditawan, dan mereka semua melarikan diri bersama Elifaz bin Esau dan rakyatnya, bersama mayat Esau, dan mereka pergi ke Gunung Seir.

4. Dan mereka sampai ke Gunung Seir dan menguburkan Esau di Seir, tetapi mereka tidak membawa kepalanya ke Seir, sebab ia dikuburkan di tempat pertempuran itu di Hebron.

5 Dan terjadilah ketika bani Esau melarikan diri dari hadapan bani Yakub, bani Yakub mengejar mereka sampai ke perbatasan Seir, tetapi mereka tidak membunuh seorang pun dari antara mereka ketika mereka mengejar mereka, kerana mayat Esau yang mereka bawa bersama mereka menimbulkan kekecohan mereka, jadi mereka melarikan diri dan bani Yakub berpaling dari mereka dan datang ke tempat saudara-saudara mereka berada di Hebron, dan mereka tinggal di sana pada hari itu, dan pada hari berikutnya sampai mereka berhenti dari pertempuran.

6 Dan terjadilah pada hari ketiga mereka mengumpulkan semua bani Seir, orang Hori itu, dan mereka mengumpulkan semua bani timur, sejumlah besar orang seperti pasir laut, dan mereka pergi dan turun ke Mesir untuk berperang dengan Yusuf dan saudara-saudaranya, untuk membebaskan saudara-saudara mereka.

7 Dan Yusuf dan semua anak lelaki Yakub mendengar bahawa anak-anak lelaki Esau dan orang-orang dari timur telah datang menyerang mereka untuk berperang bagi membebaskan saudara-saudara mereka.

8. Yusuf dan saudara-saudaranya serta orang-orang Mesir yang kuat-kuat pergi berperang di kota Rameses, dan Yusuf dan saudara-saudaranya melakukan pukulan yang hebat di antara bani Esau dan bani-bani dari timur.

9 Dan mereka membunuh enam ratus ribu orang dari antara mereka, dan mereka membunuh di antara mereka semua orang perkasa dari bani Seir, orang Hori itu; hanya sedikit dari mereka yang tinggal, dan mereka juga membunuh sejumlah besar orang dari timur, dan dari bani Esau; dan Elifaz bin Esau, bersama-sama dengan orang-orang dari timur, semuanya melarikan diri dari hadapan Yusuf dan saudara-saudaranya.

10 Yusuf dan saudara-saudaranya mengejar mereka sampai mereka tiba di Sukot. Namun, mereka masih membunuh tiga puluh orang dari antara mereka di Sukot. Selebihnya melarikan diri dan masing-masing melarikan diri ke kotanya.

11 Lalu Yusuf dan saudara-saudaranya serta orang-orang Mesir yang perkasa pulang dari mereka dengan sukacita dan kegembiraan hati, kerana mereka telah mengalahkan semua musuh mereka.

12 Dan Zefo bin Elifas dan orang-orangnya masih menjadi hamba di Mesir kepada anak-anak Yakub, dan kesakitan mereka semakin bertambah.

13 Dan ketika bani Esau dan bani Seir kembali ke negeri mereka, bani Seir melihat bahawa mereka semua telah jatuh ke tangan bani Yakub dan rakyat Mesir, akibat pertempuran bani Esau.

14 Lalu berkatalah bani Seir kepada bani Esau, "Kamu telah melihatnya dan oleh itu kamu tahu bahawa perkhemahan ini adalah untuk kamu, dan tidak ada seorang pun yang perkasa atau seorang yang mahir dalam peperangan yang tinggal."

15 Oleh itu, pergilah dari tanah kami, pergilah dari kami ke tanah Kanaan ke tanah kediaman nenek moyangmu; mengapakah anak-anakmu akan mewarisi kesan-kesan anak-anak kita pada zaman akhir?

16 Tetapi bani Esau tidak mahu mendengar kata-kata bani Seir, lalu bani Seir mempertimbangkan untuk berperang dengan mereka.

17 Lalu bani Esau menyuruh orang secara rahsia kepada Angeas, raja Afrika, iaitu Dinhaba, dengan pesan:

18 Suruhlah kepada kami beberapa orang dari antara orang-orangmu dan biarlah mereka datang kepada kami, dan kami akan berperang bersama-sama dengan bani Seir, orang Hori itu, kerana mereka telah memutuskan untuk berperang dengan kami dan menghalau kami dari negeri itu.

19 Dan Angeas, raja Dinhaba, berbuat demikian, kerana pada masa itu dia bersahabat dengan bani Esau, dan Angeas mengirimkan lima ratus pasukan berjalan kaki yang gagah berani kepada bani Esau, dan lapan ratus pasukan berkuda.

20 Lalu bani Seir menyuruh orang kepada bani timur dan kepada bani Midian, katanya: "Kamu telah melihat apa yang telah dilakukan oleh bani Esau kepada kita, yang oleh sebab itu kita hampir semuanya binasa, dalam pertempuran mereka dengan bani Yakub.

21 Oleh itu, datanglah kepada kami dan bantulah kami, dan kami akan melawan mereka bersama-sama, dan kami akan menghalau mereka dari negeri itu dan membalas dendam atas perkara saudara-saudara kami yang mati demi mereka dalam pertempuran mereka dengan saudara-saudara mereka, anak-anak lelaki Yakub.

22 Dan semua orang dari timur mendengar kata-kata bani Seir, lalu mereka datang kepada mereka kira-kira lapan ratus orang dengan pedang terhunus, dan bani Esau berperang melawan bani Seir pada waktu itu di padang gurun Paran.

23. Bani Seir mengalahkan bani Esau pada hari itu, dan bani Seir membunuh kira-kira dua ratus orang dari bani Esau dalam pertempuran itu.

24 Dan pada hari kedua bani Esau datang lagi untuk berperang untuk kali kedua dengan bani Seir, dan pertempuran itu sengit menimpa bani Esau untuk kali kedua ini, dan ia sangat mengganggu mereka kerana bani Seir.

25 Apabila bani Esau melihat bahawa bani Seir lebih kuat daripada mereka, beberapa orang daripada bani Esau berpaling lalu membantu bani Seir, musuh mereka.

26 Dan lagi gugurlah dari bani Esau dalam pertempuran yang kedua, lima puluh lapan orang dari bani Esau di Angeas, raja Dinhaba.

27 Pada hari ketiga, bani Esau mendengar bahawa beberapa saudara mereka telah berpaling daripada mereka untuk berperang melawan mereka dalam pertempuran kedua; dan bani Esau berkabung ketika mereka mendengar perkara ini.

28 Dan mereka berkata, "Apakah yang harus kita lakukan kepada saudara-saudara kita yang telah berpaling dari kita untuk membantu bani Seir, musuh kita?" Lalu bani Esau mengutus lagi kepada Angeas, raja Dinhaba, dengan pesan,

29 Suruhlah kepada kami orang-orang lain lagi, supaya kami bersama-sama mereka berperang melawan bani Seir, sebab mereka telah dua kali lebih berat daripada kami.

30 Dan Angeas sekali lagi mengutus kira-kira enam ratus orang yang gagah berani kepada bani Esau, dan mereka datang untuk membantu bani Esau.

31 Dan dalam masa sepuluh hari, bani Esau sekali lagi berperang dengan bani Seir di padang gurun Paran, dan pertempuran itu sangat sengit terhadap bani Seir, dan bani Esau menang pada masa ini atas bani Seir, dan bani Seir dikalahkan oleh bani Esau, dan bani Esau membunuh kira-kira dua ribu orang daripada mereka.

32 Dan semua pahlawan bani Seir tewas dalam pertempuran ini, dan hanya anak-anak mereka yang masih kecil yang tinggal di kota-kota mereka.

33. Dan seluruh orang Midian dan orang-orang dari timur melarikan diri dari pertempuran itu, dan mereka meninggalkan bani Seir dan melarikan diri ketika mereka melihat bahawa pertempuran itu sengit menimpa mereka, dan bani Esau mengejar semua orang dari timur sampai mereka sampai ke negeri mereka.

34 Dan bani Esau membunuh lagi kira-kira dua ratus lima puluh orang daripada mereka dan daripada bani Esau ada yang gugur dalam pertempuran itu kira-kira tiga puluh orang, tetapi bencana ini menimpa mereka melalui saudara-saudara mereka yang berpaling dari mereka untuk membantu bani Seir, orang Hori itu, dan bani Esau sekali lagi mendengar tentang perbuatan jahat saudara-saudara mereka, dan mereka sekali lagi berkabung kerana hal ini.

35 Dan terjadilah setelah pertempuran itu, bani Esau kembali dan pulang ke Seir, dan bani Esau membunuh orang-orang yang masih tinggal di tanah bani Seir; mereka juga membunuh isteri dan anak-anak mereka, tidak ada seorang pun yang mereka tinggalkan kecuali lima puluh pemuda dan gadis yang mereka biarkan hidup, dan bani Esau tidak membunuh mereka, dan pemuda-pemuda itu menjadi budak mereka, dan gadis-gadis itu mereka ambil sebagai isteri.

36 Bani Esau diam di Seir menggantikan bani Seir, dan mereka mewarisi tanah mereka dan mendudukinya.

37 Dan bani Esau mengambil semua harta benda di negeri itu bagi bani Seir, juga kawanan ternak mereka, lembu jantan mereka dan harta benda mereka, dan semua milik bani Seir, dirampas oleh bani Esau, dan bani Esau tinggal di Seir menggantikan bani Seir sampai hari ini, dan bani Esau membahagikan tanah itu menjadi beberapa bahagian kepada kelima anak lelaki Esau, menurut keluarga mereka.

38 Dan terjadilah pada zaman itu, bani Esau memutuskan untuk menobatkan seorang raja atas mereka di tanah yang telah mereka duduki. Dan mereka berkata satu sama lain, "Tidak begitu, kerana dia akan memerintah kita di tanah

kita, dan kita akan berada di bawah nasihatnya dan dia akan berperang melawan musuh kita."

39 Dan semua bani Esau bersumpah, katanya, "Bahwa tidak seorang pun dari saudara-saudara mereka akan memerintah mereka, kecuali seorang asing yang bukan dari saudara-saudara mereka, kerana jiwa semua bani Esau menjadi pahit setiap orang terhadap anaknya, saudaranya dan sahabatnya, kerana kejahatan yang mereka alami daripada saudara-saudara mereka ketika mereka berperang dengan bani Seir."

40 Oleh itu, anak-anak Esau bersumpah, katanya, “Mulai hari itu dan seterusnya mereka tidak akan memilih raja daripada saudara-saudara mereka, tetapi seorang dari negeri asing sampai hari ini.”

41 Di sana ada seorang lelaki dari kaum Angeas, raja Dinhaba; namanya Bela bin Beor, seorang yang sangat gagah berani, cantik, dan jelita, serta bijaksana dalam segala kebijaksanaan, dan seorang yang berakal budi dan bijaksana; dan tiada seorang pun dari kaum Angeas yang seperti dia.

42 Dan semua keturunan Esau mengambil dia dan mengurapinya dan mereka memahkotainya menjadi raja, dan mereka tunduk kepadanya, dan mereka berkata kepadanya, Semoga raja hidup, semoga raja hidup.

43. Dan mereka membentangkan kain itu, dan mereka masing-masing membawa kepadanya anting-anting emas dan perak atau cincin atau gelang, dan mereka menjadikannya sangat kaya dengan perak dan emas, dengan batu oniks dan bedolium, dan mereka membuatkan baginya takhta kerajaan, dan mereka menaruh mahkota kerajaan di atas kepalanya, dan mereka membangun sebuah istana untuknya dan dia tinggal di sana, dan dia menjadi raja atas semua keturunan Esau.

44 Dan orang-orang Angeas mengambil upah mereka untuk pertempuran mereka dari bani Esau, dan mereka pergi dan kembali pada waktu itu kepada tuan mereka di Dinhaba.

45 Bela memerintah bani Esau selama tiga puluh tahun, dan bani Esau diam di tanah itu menggantikan bani Seir, dan mereka diam dengan aman di tempat mereka sampai hari ini.

BAB 58

1 Dan terjadilah pada tahun ketiga puluh dua orang Israel pergi ke Mesir, iaitu pada tahun ketujuh puluh satu kehidupan Yusuf, pada tahun itu juga Firaun, raja Mesir, meninggal dunia, dan Magron, anaknya, memerintah menggantikannya.

2 Dan Firaun memerintahkan Yusuf sebelum kematiannya untuk menjadi bapa kepada anaknya, Magron, dan Magron harus berada di bawah jagaan Yusuf dan di bawah penasihatnya.

3 Dan seluruh Mesir bersetuju dengan perkara ini bahawa Yusuf akan menjadi raja atas mereka, kerana semua orang Mesir mengasihi Yusuf seperti sebelumnya, hanya Magron, anak Firaun, yang duduk di atas takhta ayahnya, dan dia menjadi raja pada zaman itu menggantikan ayahnya.

4 Magron berumur empat puluh satu tahun ketika dia mula memerintah, dan empat puluh tahun dia memerintah di Mesir, dan seluruh Mesir memanggilnya Firaun menurut nama ayahnya, seperti kebiasaan mereka di Mesir untuk setiap raja yang memerintah atas mereka.

5 Dan terjadilah ketika Firaun memerintah menggantikan ayahnya, dia meletakkan undang-undang Mesir dan semua urusan pemerintahan di tangan Yusuf, seperti yang diperintahkan ayahnya kepadanya.

6 Dan Yusuf menjadi raja atas Mesir, kerana dia mengawasi seluruh Mesir, dan seluruh Mesir berada di bawah jagaannya dan di bawah nasihatnya, kerana seluruh Mesir cenderung kepada Yusuf setelah kematian Firaun, dan mereka sangat mencintainya untuk memerintah mereka.

7 Tetapi ada beberapa orang di antara mereka yang tidak menyukainya, dengan berkata, "Tidak ada orang asing yang akan memerintah kami." Namun, seluruh pemerintahan Mesir pada zaman itu diserahkan kepada Yusuf, setelah kematian Firaun, kerana dialah yang berkuasa, melakukan apa sahaja yang dikehendakinya di seluruh negeri itu tanpa campur tangan sesiapa pun.

8 Dan seluruh Mesir berada di bawah jagaan Yusuf, dan Yusuf berperang dengan semua musuh di sekelilingnya, dan dia menaklukkan mereka; juga seluruh negeri dan semua orang Filistin, sampai ke sempadan Kanaan, Yusuf menaklukkan, dan mereka semua berada di bawah kuasanya dan mereka memberikan pajak tahunan kepada Yusuf.

9 Dan Firaun, raja Mesir, duduk di atas takhta baginda menggantikan ayahnya, tetapi baginda berada di bawah kawalan dan nasihat Yusuf, kerana baginda pada mulanya berada di bawah kawalan ayahnya.

10 Bukannya dia memerintah melainkan di tanah Mesir sahaja, di bawah nasihat Yusuf, tetapi Yusuf memerintah seluruh negeri pada masa itu, dari Mesir sampai ke sungai besar Perat.

11 Yusuf berjaya dalam segala usahanya, dan Tuhan menyertainya, dan Tuhan memberikan kepada Yusuf hikmat, kehormatan, kemuliaan, dan kasih sayang kepadanya di hati orang Mesir dan di seluruh negeri itu, dan Yusuf memerintah seluruh negeri itu empat puluh tahun lamanya.

12 Dan semua negeri Filistin, Kanaan, Sidon, dan di seberang Yordan, membawa persembahan kepada Yusuf sepanjang hayatnya, dan seluruh negeri itu berada di tangan Yusuf, dan mereka membawa kepadanya upeti tahunan seperti yang telah diatur, kerana Yusuf telah berperang melawan semua musuh di sekelilingnya dan menaklukkan mereka, dan seluruh negeri itu berada di tangan Yusuf, dan Yusuf duduk dengan aman di atas takhtanya di Mesir.

13 Dan juga semua saudaranya, anak-anak lelaki Yakub, tinggal dengan aman di negeri itu, sepanjang zaman Yusuf, dan mereka beranak cucu dan bertambah banyak di negeri itu, dan mereka melayani Tuhan sepanjang zaman mereka, seperti yang diperintahkan oleh ayah mereka Yakub kepada mereka.

14 Dan terjadilah pada akhir beberapa hari dan tahun, ketika bani Esau tinggal dengan tenang di tanah mereka bersama Bela, raja mereka, bani Esau beranak cucu dan bertambah banyak di tanah itu, dan mereka memutuskan untuk pergi dan berperang melawan anak-anak Yakub dan seluruh Mesir, dan untuk membebaskan saudara mereka

Zefo, anak Elifaz, dan orang-orangnya, kerana pada masa itu mereka masih menjadi hamba Yusuf.

15 Lalu bani Esau menyuruh orang kepada semua bani timur, lalu mereka mengadakan perdamaian dengan mereka. Maka datanglah semua bani timur kepada mereka untuk pergi berperang bersama-sama dengan bani Esau ke Mesir.

16 Dan datang juga kepada mereka dari orang-orang Angeas, raja Dinhaba, dan mereka juga mengutus orang kepada bani Ismael dan mereka juga datang kepada mereka.

17 Dan seluruh bangsa ini berkumpul dan datang ke Seir untuk membantu bani Esau dalam pertempuran mereka, dan perkhemahan ini sangat besar dan berat dengan orang banyaknya seperti pasir laut, kira-kira lapan ratus ribu orang, pasukan berjalan kaki dan pasukan berkuda, dan semua pasukan ini pergi ke Mesir untuk berperang melawan anak-anak Yakub, dan mereka berkemah di dekat Rameses.

18. Lalu Yusuf pergi bersama saudara-saudaranya bersama orang-orang Mesir yang perkasa, kira-kira enam ratus orang, dan mereka berperang melawan mereka di tanah Rameses; dan anak-anak Yakub pada waktu itu berperang lagi melawan anak-anak Esau, pada tahun kelima puluh anak-anak Yakub pergi ke Mesir, iaitu tahun ketiga puluh pemerintahan Bela atas anak-anak Esau di Seir.

19 Dan Tuhan menyerahkan semua orang kuat Esau dan bani-bani timur ke dalam tangan Yusuf dan saudara-saudaranya, dan bangsa bani-bani Esau dan bani-bani timur dikalahkan di hadapan Yusuf.

20 Dan dari bani Esau dan bani-bani dari timur yang terbunuh, kira-kira dua ratus ribu orang gugur di hadapan bani Yakub, dan raja mereka Bela bin Beor gugur bersama mereka dalam pertempuran itu. Ketika bani Esau melihat bahawa raja mereka telah gugur dalam pertempuran dan telah mati, tangan mereka menjadi lemah dalam pertempuran itu.

21 Dan Yusuf dan saudara-saudaranya dan seluruh Mesir masih memukul orang-orang keturunan Esau, dan semua orang Esau takut kepada anak-anak Yakub dan melarikan diri dari hadapan mereka.

22 Yusuf dan saudara-saudaranya serta seluruh orang Mesir mengejar mereka sehari perjalanan jauhnya, dan mereka membunuh kira-kira tiga ratus orang lagi dari antara mereka, dan terus-menerus memukul mereka di jalan; dan kemudian mereka berpaling dari mereka.

23 Kemudian Yusuf dan semua saudaranya kembali ke Mesir. Tidak seorang pun yang hilang dari mereka, tetapi dari antara orang Mesir itu gugur dua belas orang.

24 Dan apabila Yusuf kembali ke Mesir, dia memerintahkan Zefo dan orang-orangnya untuk diikat tambahan, dan mereka mengikat mereka dengan besi dan mereka menambah kesedihan mereka.

25 Lalu seluruh bani Esau dan orang-orang dari timur kembali dengan rasa malu, masing-masing ke kotanya, sebab semua pahlawan yang bersama-sama dengan mereka telah gugur dalam pertempuran.

26 Ketika bani Esau melihat bahawa raja mereka telah mati dalam pertempuran, mereka segera mengambil seorang lelaki dari antara orang-orang dari timur; namanya Yobab bin Zerah, dari tanah Bozra, dan mereka melantiknya untuk memerintah mereka menggantikan Bela, raja mereka.

27 Dan Yobab duduk di atas takhta Bela sebagai raja menggantikannya, dan Yobab memerintah di Edom atas semua bani Esau selama sepuluh tahun, dan bani Esau tidak lagi berperang dengan bani Yakub sejak hari itu dan seterusnya, kerana bani Esau tahu keberanian bani Yakub, dan mereka sangat takut kepada mereka.

28 Tetapi sejak hari itu bani Esau membenci bani Yakub, dan kebencian serta permusuhan itu sangat kuat di antara mereka sepanjang masa sampai hari ini.

29 Dan terjadilah setelah ini, pada akhir sepuluh tahun, Yobab bin Zerah dari Bozra, mati, dan bani Esau mengambil seorang yang bernama Kusyam dari tanah Teman, dan mereka menjadikannya raja atas mereka menggantikan Yobab, dan Kusyam memerintah di Edom atas semua bani Esau selama dua puluh tahun.

30 Dan Yusuf, raja Mesir, dan saudara-saudaranya, dan semua bani Israel tinggal dengan aman di Mesir pada zaman itu, bersama-sama dengan semua anak Yusuf dan saudara-saudaranya, tanpa sebarang halangan atau kemalangan yang buruk dan tanah Mesir pada masa itu aman daripada peperangan pada zaman Yusuf dan saudara-saudaranya.

BAB 59

1 Inilah nama-nama anak-anak Israel yang tinggal di Mesir, yang datang bersama-sama Yakub. Semua anak Yakub datang ke Mesir, masing-masing dengan keluarganya.

2 Anak-anak Lea ialah Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakhar dan Zebulon, dan Dina, saudara perempuan mereka.

3 Anak-anak lelaki Rahel ialah Yusuf dan Benyamin.

4 Anak-anak lelaki Zilpa, hamba perempuan Lea, ialah Gad dan Asyer.

5 Anak-anak lelaki Bilha, hamba perempuan Rahel, ialah Dan dan Naftali.

6 Inilah keturunan mereka yang lahir bagi mereka di tanah Kanaan, sebelum mereka datang ke Mesir bersama-sama dengan Yakub, ayah mereka.

7 Anak-anak lelaki Ruben ialah Henokh, Palu, Kezron dan Karmi.

8 Anak-anak lelaki Simeon ialah Yemuel, Yamin, Ohad, Yakhin, Zohar dan Saul, anak perempuan Kanaan itu.

9 Anak-anak Lewi ialah Gerson, Kehat dan Merari, dan Yokhebed, saudara perempuan mereka, yang lahir bagi mereka ketika mereka pergi ke Mesir.

10 Anak-anak lelaki Yehuda ialah Er, Onan, Syela, Peres dan Zerah.

11 Er dan Onan mati di tanah Kanaan; dan anak-anak Peres ialah Chezron dan Kamul.

12 Anak-anak lelaki Isakhar ialah Tola, Pua, Ayub dan Samaria.

13 Anak-anak lelaki Zebulon ialah Sered, Elon dan Yakheel, dan anak lelaki Dan ialah Kusim.

14 Anak-anak lelaki Naftali ialah Yakzeel, Guni, Yezer dan Silam.

15 Anak-anak lelaki Gad ialah Zifyon, Hagi, Syuni, Ezbon, Eri, Arodi dan Areli.

16 Anak-anak Asyer ialah Yimna, Yiswa, Yiswi dan Beria dan Serah, saudara perempuan mereka; dan anak-anak Beria ialah Keber dan Malkiel.

17 Anak-anak lelaki Benyamin ialah Bela, Bekher, Asybel, Gera, Naaman, Akhi, Rosh, Mupim, Hupim dan Ord.

18 Anak-anak lelaki Yusuf, yang lahir baginya di Mesir, ialah Manasye dan Efraim.

19 Semua jiwa yang keluar dari keturunan Yakub ada tujuh puluh jiwa; mereka inilah yang datang ke Mesir bersama Yakub, ayah mereka, untuk tinggal di sana. Yusuf dan semua saudaranya tinggal dengan aman di Mesir, dan mereka makan dari yang terbaik dari Mesir sepanjang hidup Yusuf.

20 Yusuf hidup di tanah Mesir sembilan puluh tiga tahun lamanya, dan Yusuf memerintah seluruh Mesir lapan puluh tahun lamanya.

21 Apabila Yusuf hampir mati, dia menyuruh memanggil saudara-saudaranya dan seluruh keluarga ayahnya, lalu mereka semua berkumpul dan duduk di hadapannya.

22 Lalu berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya dan kepada seluruh keluarga ayahnya: "Lihatlah, aku akan mati, dan pastilah Allah akan melawat kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini ke negeri yang telah dijanjikan-Nya dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk diberikan kepada mereka.

23 Apabila Allah melawat kamu dan membawa kamu keluar dari sini ke negeri nenek moyangmu, maka bawalah tulang-tulangku dari sini bersama-sama kamu.

24 Dan Yusuf menyuruh anak-anak Israel bersumpah untuk keturunan mereka, katanya: "Allah pasti akan melawat kamu dan kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini."

25 Sesudah itu matilah Yusuf pada tahun itu juga, iaitu tahun ketujuh puluh satu orang Israel pergi ke Mesir.

26 Yusuf berumur seratus sepuluh tahun ketika ia mati di tanah Mesir. Semua saudaranya dan semua hambanya bangkit, lalu mereka mengawet mayat Yusuf, seperti adat mereka. Saudara-saudaranya dan seluruh Mesir berkabung atasnya tujuh puluh hari lamanya.

27 Kemudian mereka meletakkan Yusuf di dalam peti mati yang penuh dengan rempah-rempah dan pelbagai jenis minyak wangi, lalu mereka menguburkannya di tepi sungai, iaitu Sungai Sihor, bersama-sama anak-anaknya dan semua saudaranya, dan seluruh keluarga ayahnya, mengadakan perkabungan selama tujuh hari untuknya.

28 Dan terjadilah setelah kematian Yusuf, semua orang Mesir pada zaman itu mulai memerintah bani Israel, dan Firaun, raja Mesir, yang memerintah menggantikan ayahnya, mengambil semua undang-undang Mesir dan menjalankan seluruh pemerintahan Mesir di bawah nasihatnya, dan dia memerintah dengan aman atas rakyatnya.

BAB 60

1 Ketika genap tahun itu, iaitu tahun ketujuh puluh dua sejak orang Israel pergi ke Mesir, setelah kematian Yusuf, Zefo bin Elifas bin Esau melarikan diri dari Mesir, dia dan orang-orangnya, lalu mereka pergi.

2 Dan dia datang ke Afrika, iaitu Dinhabah, kepada Angeas, raja Afrika, dan Angeas menerima mereka dengan penghormatan yang besar, dan dia melantik Zepho sebagai panglima tenteranya.

3 Dan Zepho mendapat perkenan di mata Angeas dan di mata rakyatnya, dan Zepho menjadi panglima tentera Angeas, raja Afrika, selama berhari-hari.

4 Dan Zepho memujuk Angeas, raja Afrika, untuk mengumpulkan seluruh tenteranya bagi pergi berperang melawan orang Mesir, dan melawan anak-anak Yakub, dan untuk membalas dendam terhadap mereka atas perkara saudara-saudaranya.

5 Tetapi Angeas tidak mahu mendengar Zepho untuk melakukan perkara ini, kerana Angeas tahu kekuatan anak-anak Yakub, dan apa yang telah mereka lakukan terhadap tenteranya dalam peperangan mereka dengan anak-anak Esau.

6 Dan Zefo pada masa itu sangat besar di mata Angeas dan di mata seluruh rakyatnya, dan dia terus-menerus membujuk mereka untuk berperang melawan Mesir, tetapi mereka tidak mau.

7 Dan terjadilah pada zaman itu di tanah Kitim ada seorang lelaki di kota Puzimna, yang namanya Uzu, dan dia menjadi dewa-dewa yang merosot oleh anak-anak Kitim, dan lelaki itu mati dan tidak mempunyai anak lelaki, hanya seorang anak perempuan yang bernama Jania.

8 Gadis itu sangat cantik, elok rupanya dan bijak pandai, tidak ada seorang pun yang kelihatan seperti dia dalam hal kecantikan dan kebijaksanaan di seluruh negeri.

9 Dan orang-orang Angeas, raja Afrika, melihatnya dan mereka datang dan memujinya kepadanya, dan Angeas mengirim utusan kepada bani Kitim, dan dia meminta untuk mengambilnya sebagai isterinya, dan orang-orang Kitim bersetuju untuk memberikannya kepadanya sebagai isteri.

10 Dan ketika para utusan Angeas keluar dari tanah Chittim untuk melakukan perjalanan mereka, tiba-tiba para utusan Turnus raja Bibentu datang ke Chittim, kerana Turnus raja Bibentu juga mengirim utusannya untuk meminta Jania untuknya, untuk dijadikan isteri, kerana semua orangnya juga telah memujinya kepadanya, oleh itu dia mengirim semua hambanya kepadanya.

11 Dan hamba-hamba Turnus datang ke Chittim, dan mereka meminta Jania untuk dibawa kepada Turnus, raja mereka, untuk dijadikan isteri.

12 Dan orang-orang Kitim berkata kepada mereka, "Kita tidak dapat memberikannya, kerana Angeas, raja Afrika, telah memintanya untuk mengambilnya sebagai isterinya sebelum kamu datang, dan agar kita memberikannya kepadanya, dan oleh itu sekarang kita tidak dapat melakukan perkara ini untuk merampas Angeas daripada gadis itu untuk memberikannya kepada Turnus."

13 Kerana kami sangat takut kepada Angeas supaya jangan dia datang berperang melawan kami dan memusnahkan kami, dan Turnus, tuanmu, tidak akan dapat melepaskan kami dari tangannya.

14 Apabila utusan-utusan Turnus mendengar semua perkataan bani Kitim, mereka kembali kepada tuan mereka dan memberitahunya semua perkataan bani Kitim.

15 Dan bani Kitim mengirimkan surat peringatan kepada Angeas, dengan mengatakan, "Lihatlah Turnus telah menyuruh memanggil Jania untuk mengambilnya sebagai isterinya, dan beginilah kami telah menjawabnya; dan kami mendengar bahawa dia telah mengumpulkan seluruh tenteranya untuk berperang melawanmu, dan dia berhasrat

untuk melalui jalan Sardunia untuk berperang melawan saudaramu Lukas, dan selepas itu dia akan datang untuk berperang melawanmu."

16 Dan Angeas mendengar kata-kata bani Kitim yang mereka kirimkan kepadanya dalam catatan itu, lalu kemarahannya menyala-nyala dan dia bangkit dan mengumpulkan seluruh tenteranya dan datang melalui pulau-pulau laut, jalan ke Sardunia, kepada saudaranya Lukas raja Sardunia.

17 Dan Niblos, anak lelaki Lukas, mendengar bahawa bapa saudaranya Angeas akan datang, lalu dia keluar untuk menyambutnya dengan tentera yang besar, lalu menciumnya dan memeluknya. Niblos berkata kepada Angeas, "Apabila engkau bertanya tentang kesejahteraan ayahku, bila aku akan pergi bersamamu untuk berperang dengan Turnus, mintalah daripadanya untuk menjadikan aku panglima tenteranya." Dan Angeas berbuat demikian, lalu dia datang kepada abangnya dan abangnya datang untuk menyambutnya, lalu dia bertanya tentang kesejahteraannya.

18 Dan Angeas bertanya kepada saudaranya, Lukas, tentang kesejahteraannya, dan untuk melantik anaknya, Niblos, menjadi panglima tenteranya, dan Lucus berbuat demikian, dan Angeas serta saudaranya, Lucus, bangkit dan mereka pergi ke Turnus untuk berperang, dan bersama mereka terdapat pasukan yang besar dan orang yang ramai.

19 Dan dia datang dengan kapal, dan mereka sampai ke wilayah Ashtorash, dan lihatlah Turnus datang ke arah mereka, kerana dia pergi ke Sardunia, dan berniat untuk memusnahkannya dan selepas itu pergi dari sana ke Angeas untuk berperang dengannya.

20 Dan Angeas dan Lukas, saudaranya, bertemu Turnus di lembah Canopia, dan pertempuran itu sengit dan hebat antara mereka di tempat itu.

21 Dan pertempuran itu sengit terhadap Lukas, raja Sardunia, dan seluruh tenteranya gugur, dan Niblos, anaknya, juga gugur dalam pertempuran itu.

22 Dan bapa saudaranya, Angeas, memerintahkan hamba-hambanya untuk membuat keranda emas untuk Niblos dan mereka memasukkannya ke dalamnya, dan Angeas sekali lagi berperang melawan Turnus, dan Angeas lebih kuat daripadanya, dan dia membunuhnya, dan dia memukul semua rakyatnya dengan mata pedang, dan Angeas membalas dendam atas sebab Niblos, anak saudaranya, dan sebab tentera saudaranya, Lukas.

23 Dan apabila Turnus mati, tangan mereka yang terselamat dalam pertempuran itu menjadi lemah, dan mereka melarikan diri dari hadapan Angeas dan Lucus, saudaranya.

24 Dan Angeas dan saudaranya Lukas mengejar mereka hingga ke jalan raya, yang terletak di antara Alphanu dan Romah, dan mereka membunuh seluruh tentera Turnus dengan mata pedang.

25 Dan Lukas, raja Sardunia, memerintahkan hamba-hambanya agar mereka membuat sebuah keranda daripada tembaga, dan meletakkan mayat anaknya Niblos di dalamnya, lalu mereka menguburkannya di tempat itu.

26 Dan mereka membina sebuah menara yang tinggi di atasnya di jalan raya, dan mereka menamakannya seperti nama Niblos hingga hari ini, dan mereka juga menguburkan Turnus, raja Bibentu, di tempat itu bersama Niblos.

27 Dan lihatlah, di jalan raya antara Alfanu dan Romah, terdapat kubur Niblos di satu sisi dan kubur Turnus di sisi yang lain, dan terdapat jalan setapak di antara mereka sampai hari ini.

28 Dan apabila Niblos dikebumikan, Lucus, bapanya, kembali bersama tenteranya ke tanahnya Sardunia, dan Angeas, saudaranya, raja Afrika, pergi bersama rakyatnya ke bandar Bibentu, iaitu bandar Turnus.

29 Dan penduduk Bibentu mendengar tentang kemasyhurannya dan mereka sangat takut kepadanya, lalu mereka keluar menemuinya dengan tangisan dan rayuan, dan penduduk Bibentu memohon kepada Angeas untuk tidak membunuh mereka atau memusnahkan kota mereka; dan dia berbuat demikian, kerana Bibentu pada masa itu dianggap sebagai salah satu kota bani Kitim; oleh itu dia tidak memusnahkan kota itu.

30 Tetapi sejak hari itu dan seterusnya, pasukan raja Afrika akan pergi ke Kitim untuk menjarah dan menjarahnya, dan setiap kali mereka pergi, Zefo, panglima tentera Angeas, akan pergi bersama mereka.

31 Dan selepas itu Angeas berpaling bersama tenteranya dan mereka sampai ke bandar Puzimna, dan Angeas mengambil Jania, anak perempuan Uzu, sebagai isteri dan membawanya ke bandarnya di Afrika.

BAB 61

1 Pada masa itu Firaun, raja Mesir, memerintahkan seluruh rakyatnya untuk membuat baginya sebuah istana yang kukuh di Mesir.

2 Dan dia juga memerintahkan anak-anak lelaki Yakub untuk membantu orang Mesir dalam pembinaan itu, dan orang Mesir membuat sebuah istana yang indah dan elegan untuk kediaman diraja, dan dia tinggal di dalamnya dan dia memperbaharui pemerintahannya dan dia memerintah dengan aman.

3 Dan Zebulon, anak Yakub, meninggal dunia pada tahun itu, iaitu tahun ketujuh puluh dua penurunan orang Israel ke Mesir, dan Zebulon meninggal dunia pada usia seratus empat belas tahun, dan dimasukkan ke dalam peti mati dan diserahkan ke tangan anak-anaknya.

4 Dan pada tahun ketujuh puluh lima, saudaranya Simeon meninggal dunia, dia berumur seratus dua puluh tahun ketika kematiannya, dan dia juga dimasukkan ke dalam keranda dan diserahkan ke tangan anak-anaknya.

5 Dan Zefo bin Elifaz bin Esau, panglima tentera Angeas raja Dinhaba, masih setiap hari memujuk Angeas untuk bersiap sedia berperang melawan anak-anak Yakub di Mesir, dan Angeas tidak mahu melakukan perkara ini, kerana hamba-hambanya telah menceritakan kepadanya semua kekuatan anak-anak Yakub, apa yang telah mereka lakukan terhadap mereka dalam pertempuran mereka dengan anak-anak Esau.

6 Dan Zepho pada masa itu setiap hari memujuk Angeas untuk berperang dengan anak-anak Yakub.

7 Dan selepas beberapa lama, Angeas mendengar kata-kata Zepho dan bersetuju dengannya untuk berperang dengan anak-anak lelaki Yakub di Mesir, dan Angeas mengatur semua rakyatnya, suatu kaum yang banyaknya seperti pasir

yang ada di tepi laut, dan dia membentuk tekadnya untuk pergi ke Mesir untuk berperang.

8 Di antara hamba-hamba Angeas ada seorang pemuda berumur lima belas tahun, namanya Bileam bin Beor dan pemuda itu sangat bijaksana dan memahami seni sihir.

9 Dan Angeas berkata kepada Bileam, "Tolonglah kami bersinul dengan ilmu sihir, supaya kami tahu siapa yang akan menang dalam pertempuran yang sedang kami hadapi ini."

10. Bileam memerintahkan agar mereka membawakan lilin untuknya, dan dia membuatnya menyerupai kereta kuda dan penunggang kuda yang mewakili tentera Angeas dan tentera Mesir, dan dia meletakkannya di dalam perairan yang telah disediakan dengan licik yang dimilikinya untuk tujuan itu, dan dia mengambil di tangannya dahan-dahan pokok murad, dan dia menggunakan kelicikannya, dan dia menggabungkannya di atas air, dan di sana kelihatan kepadanya di dalam air patung-patung yang menyerupai tentera Angeas jatuh di hadapan patung-patung yang menyerupai orang Mesir dan anak-anak Yakub.

11 Dan Bileam memberitahukan hal ini kepada Angeas, dan Angeas berputus asa dan tidak mempersenjatai dirinya untuk pergi ke Mesir untuk berperang, dan dia tinggal di kotanya.

12 Apabila Zefo bin Elifaz melihat bahawa Angeas berputus asa untuk berperang melawan orang Mesir, Zefo melarikan diri dari Angeas dari Afrika, lalu dia pergi dan sampai ke Kitim.

13 Dan semua orang Kitim menerimanya dengan penuh penghormatan, dan mereka mengupahnya untuk berperang sepanjang hari, dan Zepho menjadi sangat kaya pada zaman itu, dan pasukan raja Afrika masih tersebar pada zaman itu, dan anak-anak Kitim berkumpul dan pergi ke Gunung Cuptizia kerana pasukan Angeas raja Afrika, yang sedang mara ke arah mereka.

14 Pada suatu hari Zefo kehilangan seekor lembu muda, lalu dia pergi mencarinya, dan dia mendengar lembu itu meraung di sekitar gunung.

15 Dan Zefo pergi dan dia melihat dan lihatlah ada sebuah gua besar di kaki gunung, dan ada sebuah batu besar di sana di pintu masuk gua, dan Zefo membelah batu itu dan dia masuk ke dalam gua itu dan dia melihat dan lihatlah, seekor binatang besar sedang melahap lembu itu; dari tengah ke atas ia menyerupai seorang manusia, dan dari tengah ke bawah ia menyerupai seekor binatang, dan Zefo bangkit melawan binatang itu dan membunuhnya dengan pedangnya.

16 Penduduk Kitim mendengar tentang hal ini, lalu mereka sangat bersukacita, dan mereka berkata, "Apakah yang harus kita lakukan kepada orang ini yang telah membunuh binatang yang memakan ternak kita ini?"

17 Dan mereka semua berkumpul untuk menguduskan satu hari dalam setahun baginya, dan mereka menamakannya Zefo menurut namanya, dan mereka membawa kepadanya korban minuman tahun demi tahun pada hari itu, dan mereka membawa kepadanya persembahan.

18 Pada masa itu Jania, anak perempuan Uzu, isteri raja Angeas, jatuh sakit, dan penyakitnya amat dirasai oleh Angeas dan para pegawainya, lalu Angeas berkata kepada orang-orang bijak pandainya, "Apakah yang harus kulakukan kepada Jania dan bagaimana aku dapat menyembuhkannya dari penyakitnya?" Orang-orang bijak pandainya berkata kepadanya, "Kerana udara di negara kita tidak seperti udara di tanah Chittim, dan air kita tidak seperti air mereka, oleh itu permaisuri jatuh sakit kerananya."

19 Kerana melalui perubahan udara dan air dia jatuh sakit, dan juga kerana di negaranya dia hanya minum air yang berasal dari Purmah, yang telah dibawa oleh nenek moyangnya dengan jambatan.

20. Dan Angeas memerintahkan hamba-hambanya, dan mereka membawa kepadanya dalam bejana-bejana air Purmah milik Chittim, dan mereka menimbang air itu dengan semua air tanah Afrika, dan mereka mendapati air itu lebih ringan daripada air Afrika.

21 Dan Angeas melihat perkara ini, lalu dia memerintahkan semua pegawainya untuk mengumpulkan para pemahat batu dalam jumlah ribuan dan puluhan ribu, dan mereka memahat batu tanpa terkira banyaknya, dan para pembina datang dan mereka membina jambatan yang sangat kuat, dan mereka mengalirkan mata air dari tanah Chittim ke Afrika, dan air itu adalah untuk Jania sang ratu dan untuk semua urusannya, untuk minum dan membakar, mencuci dan mandi dengannya, dan juga untuk menyiram semua benih yang dapat diperoleh makanan, dan semua buah-buahan dari tanah.

22 Dan raja memerintahkan agar mereka membawa dari tanah Kitim dengan kapal-kapal besar, dan mereka juga membawa batu untuk dibangun dengannya, dan para pembina membina istana untuk Jania sang ratu, dan ratu itu sembuh dari penyakitnya.

23 Dan pada pergantian tahun, pasukan-pasukan Afrika terus datang ke tanah Kitim untuk menjarah seperti biasa, dan Zefo bin Elifaz mendengar laporan mereka, lalu dia memberi perintah mengenai mereka dan dia berperang dengan mereka, dan mereka melarikan diri dari hadapannya, dan dia membebaskan tanah Kitim daripada mereka.

24 Dan bani Kitim melihat keberanian Zefo, dan bani Kitim bertekad dan mereka melantik Zefo menjadi raja atas mereka, dan dia menjadi raja atas mereka, dan semasa dia memerintah, mereka pergi untuk menaklukkan bani Tubal, dan semua pulau di sekitarnya.

25 Dan raja mereka Zefo pergi memimpin mereka dan mereka berperang dengan Tubal dan pulau-pulau, dan mereka menaklukkan mereka, dan ketika mereka kembali dari pertempuran, mereka memperbaharui pemerintahannya untuknya, dan mereka membangun untuknya sebuah istana yang sangat besar untuk kediaman dan takhta kerajaannya, dan mereka membuat takhta yang besar untuknya, dan Zefo memerintah seluruh tanah Kitim dan tanah Italia selama lima puluh tahun.

BAB 62

1 Pada tahun itu juga, iaitu tahun ketujuh puluh sembilan orang Israel pergi ke Mesir, matilah Ruben bin Yakub di tanah Mesir. Ruben berumur seratus dua puluh lima tahun ketika ia mati, lalu ia dimasukkan ke dalam peti mati, lalu diserahkan ke tangan anak-anaknya.

2 Pada tahun kelapan puluh, saudaranya, Dan, meninggal dunia; dia berumur seratus dua puluh tahun ketika

kematiannya, dan dia juga dimasukkan ke dalam peti mati dan diserahkan ke tangan anak-anaknya.

3. Dan pada tahun itu matilah Kusham, raja Edom, dan setelahnya Hadad bin Bedad memerintah selama tiga puluh lima tahun; dan pada tahun kedelapan puluh satu matilah Isakhar bin Yakub di Mesir, dan Isakhar berumur seratus dua puluh dua tahun ketika kematiannya, dan dia dimasukkan ke dalam peti mati di Mesir, dan diserahkan ke tangan anak-anaknya.

4 Dan pada tahun kedelapan puluh dua, Asyer, saudaranya, meninggal dunia. Dia berumur seratus dua puluh tiga tahun ketika kematiannya. Dia diletakkan di dalam peti mati di Mesir dan diserahkan ke tangan anak-anaknya.

5 Pada tahun kedelapan puluh tiga Gad meninggal, ketika dia berumur seratus dua puluh lima tahun, dia dimasukkan ke dalam peti mati di Mesir dan diserahkan ke tangan anak-anaknya.

6. Dan terjadilah pada tahun kedelapan puluh empat, iaitu tahun kelima puluh pemerintahan Hadad, anak Bedad, raja Edom, Hadad mengumpulkan semua bani Esau, dan dia mengumpulkan seluruh pasukannya, kira-kira empat ratus ribu orang, lalu dia menuju ke tanah Moab, dan dia pergi berperang melawan Moab dan menjadikan mereka sebagai upeti kepadanya.

7. Mendengar hal itu bani Moab sangat takut, lalu mereka mengutus orang kepada bani Midian untuk membantu mereka berperang melawan Hadad bin Bedad, raja Edom.

8 Setelah Hadad sampai ke tanah Moab, keluarlah orang Moab beserta bani Midian untuk menghadapinya, lalu mereka mengatur barisan perangnya melawan dia di padang Moab.

9 Hadad berperang melawan Moab, dan banyak orang yang gugur dari bani Moab dan bani Midian, kira-kira dua ratus ribu orang.

10 Pertempuran itu sangat sengit terhadap Moab. Ketika bani Moab melihat, bahwa pertempuran itu hebat menimpa mereka, mereka pun melemahkan tangan mereka dan berpaling, lalu meninggalkan bani Midian untuk meneruskan pertempuran.

11 Bani Midian tidak mengetahui niat Moab, tetapi mereka menguatkan diri dalam pertempuran dan berperang melawan Hadad dan seluruh pasukannya, dan seluruh Midian tewas di hadapannya.

12 Hadad mengalahkan seluruh Midian dengan pukulan yang hebat; ia membunuh mereka dengan mata pedang, dan tidak seorang pun yang dibiarkannya lolos dari orang-orang yang datang untuk membantu Moab.

13 Dan ketika semua bani Midian binasa dalam pertempuran, dan anak-anak Moab melarikan diri, Hadad pada waktu itu menjadikan seluruh Moab sebagai orang ufti kepadanya, dan mereka menjadi di bawah kekuasaannya, dan mereka membayar pajak tahunan seperti yang diperintahkan, lalu Hadad berpaling dan kembali ke negerinya.

14 Pada permulaan tahun, apabila seluruh penduduk Midian yang tinggal di negeri itu mendengar bahawa semua saudara mereka telah gugur dalam pertempuran dengan Hadad demi Moab, kerana bani Moab telah berpaling tadah dalam pertempuran dan meninggalkan Midian untuk berperang, maka lima orang pembesar Midian bersama-sama saudara-saudara mereka yang tinggal di negeri mereka bersetuju untuk berperang dengan Moab bagi membalas dendam atas saudara-saudara mereka.

15 Lalu bani Midian menyuruh orang kepada semua saudara mereka, orang-orang dari timur, dan semua saudara mereka. Semua bani Ketura datang untuk membantu Midian berperang melawan Moab.

16 Setelah bani Moab mendengar hal itu, mereka sangat takut bahawa semua bani timur telah berkumpul untuk berperang melawan mereka. Maka bani Moab mengirimkan surat peringatan ke tanah Edom kepada Hadad bin Bedad, dengan pesan:

17 Datanglah kepada kami dan bantulah kami, dan kami akan mengalahkan orang Midian, kerana mereka semua telah berkumpul dan telah datang melawan kami bersama semua saudara mereka, orang-orang dari timur, untuk berperang, untuk membalas dendam atas orang Midian yang gugur dalam pertempuran.

18 Hadad bin Bedad, raja Edom, maju bersama seluruh tenteranya dan pergi ke tanah Moab untuk berperang melawan Midian. Orang Midian dan orang-orang dari timur berperang melawan Moab di padang Moab, dan pertempuran itu sangat sengit antara mereka.

19 Hadad mengalahkan semua bani Midian dan bani timur dengan mata pedang. Hadad pada masa itu melepaskan Moab dari tangan Midian. Orang-orang Midian yang masih tinggal dan bani timur melarikan diri dari hadapan Hadad dan tenteranya. Hadad mengejar mereka ke negeri mereka dan mengalahkan mereka dengan pembunuhan beramai-ramai yang sangat banyak, sehingga orang-orang yang terbunuh rebah di jalan.

20 Hadad melepaskan Moab dari tangan Midian, kerana semua orang Midian telah gugur oleh mata pedang. Hadad berpaling dan pulang ke negerinya.

21 Sejak hari itu, bani Midian membenci bani Moab, kerana mereka telah gugur dalam pertempuran demi mereka, dan terdapat permusuhan yang besar dan dahsyat di antara mereka sepanjang masa.

22 Maka semua orang Midian yang terdapat di jalan tanah Moab binasa oleh pedang Moab, dan semua orang Moab yang terdapat di jalan tanah Midian binasa oleh pedang Midian. Demikianlah dilakukan oleh Midian kepada Moab dan Moab kepada Midian berhari-hari lamanya.

23 Pada waktu itu, Yehuda, anak Yakub, meninggal dunia di Mesir, pada tahun kedelapan puluh enam setelah Yakub pergi ke Mesir. Yehuda berumur seratus dua puluh sembilan tahun ketika kematiannya. Mereka mengawetkan mayatnya dan memasukkannya ke dalam peti mati, lalu dia diserahkan ke tangan anak-anaknya.

24 Dan pada tahun kedelapan puluh sembilan Naftali meninggal, dia berumur seratus tiga puluh dua tahun, dan dia dimasukkan ke dalam peti mati dan diserahkan ke tangan anak-anaknya.

25 Dan terjadilah pada tahun kesembilan puluh satu orang Israel pergi ke Mesir, iaitu pada tahun ketiga puluh pemerintahan Zefo bin Elifaz bin Esau, atas bani Kitim, bani Afrika datang menyerang bani Kitim untuk menjarah mereka seperti biasa, tetapi mereka tidak menyerang mereka selama tiga belas tahun ini.

26 Dan mereka datang kepada mereka pada tahun itu, dan Zefo bin Elifaz keluar kepada mereka bersama beberapa orangnya dan memukul mereka dengan nekad, dan pasukan

Afrika melarikan diri dari hadapan Zefo dan orang-orang yang terbunuh jatuh di hadapannya, dan Zefo dan orang-orangnya mengejar mereka, terus maju dan memukul mereka sampai mereka dekat dengan Afrika.

27 Dan Angeas, raja Afrika, mendengar perkara yang telah dilakukan oleh Zepho, dan itu sangat mengganggunya, dan Angeas takut kepada Zepho sepanjang hari.

BAB 63

1 Dan pada tahun kesembilan puluh tiga, Levi, anak Yakub, meninggal dunia di Mesir, dan Levi berumur seratus tiga puluh tujuh tahun ketika dia meninggal dunia, dan mereka memasukkannya ke dalam keranda dan dia diserahkan ke tangan anak-anaknya.

2. Dan terjadilah setelah kematian Lewi, ketika seluruh Mesir melihat bahawa anak-anak Yakub, saudara-saudara Yusuf, telah mati, semua orang Mesir mulai menindas anak-anak Yakub, dan menyusahkan hidup mereka dari hari itu sampai hari mereka keluar dari Mesir, dan mereka mengambil dari tangan mereka semua kebun anggur dan ladang yang telah diberikan Yusuf kepada mereka, dan semua rumah yang mewah di mana orang Israel tinggal, dan semua harta Mesir yang melimpah ruah, orang Mesir mengambil semuanya dari anak-anak Yakub pada zaman itu.

3 Pada masa itu, kuasa seluruh Mesir semakin kuat menindas orang Israel. Orang Mesir menganiaya orang Israel sehingga orang Israel letih lesu menghadapi orang Mesir itu.

4. Dan terjadilah pada masa itu, pada tahun keseratus dua setelah Israel pergi ke Mesir, maka mangkatlah Firaun, raja Mesir, dan Melol, anaknya, memerintah menggantikannya, dan semua orang perkasa Mesir dan semua generasi yang mengenal Yusuf dan saudara-saudaranya mati pada masa itu.

5 Dan generasi lain bangkit menggantikan mereka, yang tidak mengenal anak-anak Yakub dan semua kebaikan yang telah mereka lakukan kepada mereka, dan semua kekuatan mereka di Mesir.

6 Oleh itu, sejak hari itu seluruh Mesir mula menyusahkan anak-anak Yakub dan menindas mereka dengan segala macam kerja paksa, kerana mereka tidak mengenal nenek moyang mereka yang telah menyelamatkan mereka pada masa kelaparan.

7 Dan ini juga dari Tuhan, untuk bani Israel, untuk memberi manfaat kepada mereka pada hari-hari terakhir mereka, agar semua bani Israel dapat mengenal Tuhan, Allah mereka.

8 dan untuk mengetahui tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang besar, yang akan dilakukan TUHAN di Mesir oleh karena umat-Nya Israel, supaya orang Israel takut akan TUHAN, Allah nenek moyang mereka, dan hidup menurut segala jalan yang ditunjukkan-Nya, mereka dan keturunan mereka untuk selama-lamanya.

9 Melol berumur dua puluh tahun ketika ia menjadi raja, dan ia memerintah sembilan puluh empat tahun lamanya, dan seluruh Mesir memanggilnya Firaun menurut nama ayahnya, seperti kebiasaan mereka terhadap setiap raja yang memerintah mereka di Mesir.

10 Pada masa itu semua tentera Angea, raja Afrika, keluar untuk menyebarkan diri di seluruh tanah Kitim seperti biasa untuk menjarah.

11. Zefo bin Elifaz bin Esau mendengar berita mereka, lalu ia pergi menemui mereka dengan tenteranya, lalu ia berperang melawan mereka di sana di jalan.

12 Dan Zefo mengalahkan tentera raja Afrika dengan mata pedang, dan tidak meninggalkan seorang pun yang tinggal daripada mereka, dan tidak seorang pun pun yang kembali kepada tuannya di Afrika.

13 Dan Angeas mendengar tentang apa yang telah dilakukan oleh Zefo bin Elifaz kepada semua pasukannya, bahawa dia telah memusnahkan mereka, lalu Angeas mengumpulkan semua pasukannya, semua orang dari tanah Afrika, suatu bangsa yang banyaknya seperti pasir di tepi laut.

14 Dan Angeas mengutus orang kepada Lukas, saudaranya, dengan berkata, "Datanglah kepadaku bersama semua orangmu dan bantulah aku mengalahkan Zefo dan semua bani Kitim yang telah memusnahkan orang-orangku." Dan Lukas datang dengan seluruh tenteranya, suatu pasukan yang sangat besar, untuk membantu Angeas, saudaranya, berperang melawan Zefo dan bani Kitim.

15 Dan Zefo dan bani Kitim mendengar hal ini, lalu mereka sangat takut dan ketakutan yang besar melanda hati mereka.

16 Zefo juga mengirim surat ke tanah Edom kepada Hadad bin Bedad, raja Edom, dan kepada semua bani Esau, bunyinya:

17 Aku telah mendengar bahawa Angeas, raja Afrika, akan datang kepada kami bersama saudaranya untuk berperang melawan kami, dan kami sangat takut kepadanya, kerana tenteranya sangat besar, terutamanya kerana dia datang melawan kami bersama saudaranya dan tenteranya juga.

18 Oleh itu, marilah kamu naik bersamaku dan bantulah aku, dan kita akan berperang bersama melawan Angeas dan saudaranya Lukas, dan kamu akan menyelamatkan kita dari tangan mereka, tetapi jika tidak, ketahuilah bahawa kita semua akan mati.

19 Dan bani Esau mengirim surat kepada bani Kitim dan kepada Zefo raja mereka, dengan mengatakan, "Kita tidak dapat berperang melawan Angeas dan rakyatnya kerana perjanjian damai telah terjalin antara kita selama bertahun-tahun ini, sejak zaman Bela raja pertama, dan sejak zaman Yusuf putra Yakub raja Mesir, yang dengannya kita berperang di seberang Sungai Yordan ketika dia menguburkan ayahnya."

20 Apabila Zefo mendengar kata-kata saudara-saudaranya, anak-anak Esau, dia menahan diri daripada mendekati mereka, dan Zefo sangat takut kepada Angeas.

21 Dan Angeas dan Lukas, saudaranya, mengatur seluruh pasukan mereka, kira-kira lapan ratus ribu orang, untuk melawan bani Kitim.

22 Dan semua bani Kitim berkata kepada Zefo, "Berdoalah untuk kami kepada Tuhan nenek moyangmu, mungkin Dia dapat menyelamatkan kami dari tangan Angeas dan tenteranya, kerana kami telah mendengar bahawa Dia adalah Tuhan yang agung dan Dia menyelamatkan semua orang yang percaya kepada-Nya."

23 Zefo mendengar kata-kata mereka, lalu Zefo bertanya kepada Tuhan, lalu Dia berkata,

24 0 Ya TUHAN, Allah Abraham dan Ishak, nenek moyangku, pada hari ini aku tahu, bahawa Engkaulah Allah yang benar, dan semua allah bangsa-bangsa adalah sia-sia dan tidak berguna.

25 Ingatlah sekarang perjanjian-Mu dengan Abraham, bapa kita, yang diceritakan oleh nenek moyang kita kepada kita, dan tunjukkanlah rahmat-Mu kepadaku pada hari ini demi Abraham dan Ishak, bapa leluhur kita, dan selamatkanlah aku dan bani Kitim dari tangan raja Afrika yang datang berperang melawan kita.

26 Dan Tuhan mendengar suara Zefo, dan Dia memperhatikannya oleh kerana Abraham dan Ishak, dan Tuhan membebaskan Zefo dan bani Kitim dari tangan Angeas dan bangsanya.

27 Dan Zefo berperang melawan Angeas, raja Afrika, dan seluruh rakyatnya pada hari itu, dan Tuhan menyerahkan seluruh rakyat Angeas ke tangan bani Kitim.

28 Pertempuran itu sengit di Angeas, dan Zepho membunuh semua orang Angeas dan Lukas, saudaranya, dengan mata pedang, dan kira-kira empat ratus ribu orang gugur dari mereka hingga petang hari itu.

29 Dan apabila Angeas melihat bahawa semua orangnya terkorban, dia menghantar surat kepada semua penduduk Afrika untuk datang kepadanya, untuk membantunya dalam pertempuran, dan dia menulis dalam surat itu, mengatakan, Semua orang yang terdapat di Afrika hendaklah mereka datang kepadaku dari umur sepuluh tahun ke atas; biarlah mereka semua datang kepadaku, dan lihatlah jika dia tidak datang, dia akan mati, dan semua yang dimilikinya, bersama seluruh isi rumahnya, akan diambil oleh raja.

30 Dan semua penduduk Afrika yang lain ketakutan mendengar kata-kata Angeas, dan keluarlah kira-kira tiga ratus ribu lelaki dan budak lelaki, dari sepuluh tahun ke atas, dan mereka datang ke Angeas.

31 Dan pada akhir sepuluh hari, Angeas memulakan semula pertempuran melawan Zefo dan bani Kitim, dan pertempuran itu sangat hebat dan sengit antara mereka.

32 Dan dari tentera Angeas dan Lukas, Zepho menghantar ramai orang yang cedera ke tangannya, kira-kira dua ribu orang, dan Sosiftar, panglima tentera Angeas, gugur dalam pertempuran itu.

33 Dan apabila Sosifhtar telah jatuh, tentera Afrika berpaling untuk melarikan diri, dan mereka melarikan diri, dan Angeas serta Lucus saudaranya ada bersama mereka.

34. Zefo dan bani Kitim mengejar mereka, dan mereka masih memukul mereka dengan hebat di jalan, kira-kira dua ratus orang, dan mereka mengejar Azdrubal bin Angeas yang telah melarikan diri bersama ayahnya, dan mereka membunuh dua puluh orangnya di jalan, dan Azdrubal melarikan diri dari bani Kitim, dan mereka tidak membunuhnya.

35 Dan Angeas dan Lukas saudaranya melarikan diri bersama anak buah mereka yang lain, dan mereka melarikan diri dan datang ke Afrika dengan ketakutan dan kegemparan, dan Angeas takut sepanjang hari kalau-kalau Zepho anak Elifas akan berperang dengannya.

BAB 64

1 Bileam bin Beor pada masa itu bersama Angeas dalam pertempuran itu, dan apabila dia melihat bahawa Zefo mengalahkan Angeas, dia melarikan diri dari sana dan sampai ke Kitim.

2 Dan Zefo dan bani Kitim menerimanya dengan penuh penghormatan, kerana Zefo mengetahui kebijaksanaan Bileam, dan Zefo memberi Bileam banyak hadiah dan dia tinggal bersamanya.

3 Setelah Zefo kembali dari perang, dia memerintahkan semua bani Kitim untuk dihitung jumlahnya, dan ternyata tidak ada seekor pun yang tertinggal.

4 Zefo bersukacita atas perkara ini, lalu dia memperbaharui kerajaannya, dan dia mengadakan jamuan untuk semua rakyatnya.

5 Tetapi Zefo tidak mengingat Tuhan dan tidak memperhatikan bahawa Tuhan telah membantunya dalam pertempuran, dan bahawa Dia telah membebaskannya dan rakyatnya dari tangan raja Afrika, tetapi masih berjalan mengikut jalan bani Kitim dan bani Esau yang jahat, untuk beribadah kepada dewa-dewa lain yang telah diajarkan kepadanya oleh saudara-saudaranya, bani Esau; oleh itu dikatakan, Dari orang jahat datang kejahatan.

6 Dan Zefo memerintah semua bani Kitim dengan aman, tetapi tidak mengenal Tuhan yang telah membebaskannya dan seluruh rakyatnya dari tangan raja Afrika; dan pasukan Afrika tidak lagi datang ke Kitim untuk menjarah seperti biasa, kerana mereka tahu tentang kuasa Zefo yang telah mengalahkan mereka semua dengan mata pedang, jadi Angeas takut kepada Zefo bin Elifaz, dan kepada bani Kitim sepanjang hari.

7 Pada masa itu, ketika Zefo telah kembali dari perang, dan ketika Zefo telah melihat bagaimana dia mengalahkan semua orang Afrika dan telah mengalahkan mereka dalam pertempuran dengan mata pedang, maka Zefo berunding dengan bani Kitim, untuk pergi ke Mesir untuk berperang melawan anak-anak Yakub dan melawan Firaun, raja Mesir.

8 Kerana Zefo mendengar bahawa orang-orang perkasa Mesir telah mati dan bahawa Yusuf dan saudara-saudaranya, anak-anak lelaki Yakub, telah mati, dan bahawa semua anak mereka, bani Israel, tinggal di Mesir.

9 Dan Zefo mempertimbangkan untuk pergi berperang melawan mereka dan seluruh Mesir, untuk membalas dendam atas saudara-saudaranya, anak-anak Esau, yang telah dikalahkan oleh Yusuf bersama saudara-saudaranya dan seluruh Mesir di tanah Kanaan, ketika mereka pergi untuk menguburkan Yakub di Hebron.

10 Kemudian Zefo mengutus utusan kepada Hadad bin Bedad, raja Edom, dan kepada semua saudaranya, bani Esau, dengan pesan:

11 Bukankah kamu berkata bahawa kamu tidak akan berperang melawan raja Afrika kerana dia adalah ahli perjanjian kamu? Lihatlah, aku berperang dengannya dan mengalahkannya serta seluruh rakyatnya.

12 Oleh itu, aku telah bertekad untuk berperang melawan Mesir dan anak-anak Yakub yang ada di sana, dan aku akan membalas dendam kepada mereka atas apa yang dilakukan Yusuf, saudara-saudaranya dan nenek moyangnya kepada kita di tanah Kanaan ketika mereka pergi ke Hebron untuk menguburkan ayah mereka.

13 Maka sekarang, jika kamu sudi datang kepadaku untuk membantuku berperang melawan mereka dan Mesir, maka

kita akan membalas dendam atas perkara saudara-saudara kita.

14 Bani Esau mendengar kata-kata Zefo, lalu bani Esau berkumpul, suatu bangsa yang sangat besar, lalu mereka pergi membantu Zefo dan bani Kitim dalam pertempuran.

15 Dan Zefo mengutus orang kepada semua bani timur dan kepada semua bani Ismael dengan kata-kata seperti ini, dan mereka berkumpul dan datang untuk membantu Zefo dan bani Kitim dalam perang melawan Mesir.

16 Lalu keluarlah semua raja ini, raja Edom dan bani timur dan semua bani Ismael dan Zefo, raja Kitim, lalu mengatur segala tentera mereka di Hebron.

17 Perkhemahan itu sangat berat, sejauh tiga hari perjalanan, suatu bangsa yang banyaknya seperti pasir di tepi laut yang tidak dapat dihitung.

18 Maka turunlah semua raja ini dan bala tentara mereka, lalu menyerang seluruh Mesir dalam pertempuran, lalu berkemah bersama-sama di lembah Patros.

19 Seluruh Mesir mendengar berita mereka, lalu berkumpullah mereka semua, seluruh rakyat tanah Mesir dan dari semua kota milik Mesir, kira-kira tiga ratus ribu orang laki-laki.

20 Orang Mesir juga menyuruh orang kepada bani Israel yang pada masa itu berada di tanah Gosyen, untuk datang kepada mereka dan berperang melawan raja-raja ini.

21 Lalu berkumpullah orang Israel, kira-kira seratus lima puluh orang banyaknya, lalu mereka pergi berperang untuk membantu orang Mesir.

22 Dan orang-orang Israel dan Mesir keluar, kira-kira tiga ratus ribu orang dan seratus lima puluh orang, dan mereka pergi berperang melawan raja-raja ini, dan mereka menempatkan diri mereka dari luar tanah Gosyen di seberang Patros.

23 Orang Mesir tidak percaya kepada Israel untuk pergi berperang bersama-sama dengan mereka dalam perkhemahan mereka, kerana semua orang Mesir berkata, "Mungkin bani Israel akan menyerahkan kita ke dalam tangan bani Esau dan Ismael, kerana mereka adalah saudara mereka."

24 Lalu berkatalah semua orang Mesir kepada bani Israel, "Tinggallah kamu di sini bersama-sama di tempatmu dan kami akan pergi dan berperang melawan bani Esau dan Ismael, dan jika raja-raja ini mengalahkan kami, maka datanglah kamu bersama-sama menyerang mereka dan bantulah kami," dan bani Israel berbuat demikian.

25 Kemudian Zefo bin Elifas bin Esau raja Kitim, dan Hadad bin Bedad raja Edom, beserta seluruh pasukan mereka, dan semua orang dari timur, dan bani Ismael, suatu bangsa yang banyaknya seperti pasir, berkemah bersama-sama di lembah Patros di seberang Takhpankes.

26 Bileam bin Beor, orang Siria itu, ada di sana di perkhemahan Zefo, kerana dia datang bersama bani Kitim ke medan perang, dan Bileam adalah seorang yang sangat dihormati di mata Zefo dan orang-orangnya.

27 Lalu berkatalah Zefo kepada Bileam, "Cobalah tenung untuk kami, supaya kami tahu siapa yang akan menang dalam pertempuran ini, kami atau orang Mesir."

28 Lalu Bileam bangkit dan mencuba ilmu tenung, dan dia mahir dalam pengetahuannya, tetapi dia bingung dan pekerjaan itu musnah di tangannya.

29 Dan dia mencubanya lagi tetapi tidak berjaya, dan Bileam berputus asa dan meninggalkannya dan tidak menyelesaikannya, kerana ini adalah dari Tuhan, untuk menyebabkan Zefo dan bangsanya jatuh ke tangan bani Israel, yang telah percaya kepada Tuhan, Allah nenek moyang mereka, dalam peperangan mereka.

30 Zefo dan Hadad mengatur barisan perang mereka, dan semua orang Mesir maju sendirian melawan mereka, kira-kira tiga ratus ribu orang, dan tidak ada seorang pun dari Israel yang menyertai mereka.

31 Dan semua orang Mesir berperang melawan raja-raja ini di seberang Patros dan Takhpanches, dan pertempuran itu sengit melawan orang Mesir.

32. Raja-raja lebih kuat daripada orang Mesir dalam pertempuran itu, dan kira-kira seratus lapan puluh orang Mesir gugur pada hari itu, dan kira-kira tiga puluh orang dari pasukan raja-raja, dan semua orang Mesir melarikan diri dari hadapan raja-raja itu, jadi bani Esau dan Ismael mengejar orang Mesir, terus memukul mereka sampai ke tempat perkhemahan bani Israel.

33 Lalu berserulah semua orang Mesir kepada bani Israel, katanya: "Segeralah datang kepada kami dan bantulah kami dan selamatkanlah kami dari tangan Esau, Ismael dan bani Kitim."

34 Dan seratus lima puluh orang bani Israel berlari dari tempat mereka ke perkhemahan raja-raja ini, dan bani Israel berseru kepada Tuhan, Allah mereka, untuk membebaskan mereka.

35 Maka Tuhan mendengar permintaan orang Israel, lalu Tuhan menyerahkan semua orang raja-raja itu ke dalam tangan mereka. Lalu bani Israel berperang melawan raja-raja ini, dan bani Israel membunuh kira-kira empat ribu orang raja-raja itu.

36 Lalu TUHAN menimbulkan kegemparan yang besar di perkhemahan raja-raja itu, sehingga ketakutan terhadap orang Israel menimpa mereka.

37 Dan semua tentera raja-raja melarikan diri dari hadapan bani Israel dan bani Israel mengejar mereka terus memukul mereka sampai ke sempadan tanah Kush.

38 Tetapi bani Israel menewaskan lagi dua ribu orang dari antara mereka di jalan itu, dan seorang pun tidak tewas dari antara orang Israel.

39 Apabila orang Mesir melihat bahawa bani Israel telah berperang dengan hanya sedikit orang melawan raja-raja itu, dan bahawa pertempuran itu sangat sengit terhadap mereka,

40 Semua orang Mesir sangat takut akan nyawa mereka kerana pertempuran yang hebat itu, dan semua orang Mesir melarikan diri, setiap orang menyembunyikan diri daripada pasukan yang telah diatur itu. Mereka bersembunyi di jalan, lalu meninggalkan orang Israel untuk berperang.

41 Dan bani Israel memukul mundur orang-orang raja dengan dahsyat, dan mereka kembali dari mereka setelah mereka menghalau mereka ke perbatasan tanah Kush.

42 Seluruh Israel tahu apa yang telah dilakukan oleh orang Mesir terhadap mereka, iaitu bahawa mereka telah melarikan diri daripada mereka dalam pertempuran dan meninggalkan mereka untuk berperang sendirian.

43 Maka bani Israel pun bertindak licik. Ketika bani Israel kembali dari pertempuran, mereka bertemu dengan

beberapa orang Mesir di jalan, lalu mereka mengalahkan mereka di sana.

44 Dan sementara mereka membunuh mereka, mereka berkata kepada mereka kata-kata ini:

45 Mengapa kamu pergi meninggalkan kami dan meninggalkan kami, yang hanya beberapa orang, untuk berperang melawan raja-raja ini yang mempunyai bangsa yang besar untuk mengalahkan kami, supaya dengan demikian kamu dapat menyelamatkan jiwamu sendiri?

46 Dan dari beberapa orang yang ditemui orang Israel di jalan, mereka berkata satu sama lain, "Pukullah, pukullah, kerana dia orang Ismael, atau orang Edom, atau dari bani Kitim." Lalu mereka berdiri di atasnya dan membunuhnya, dan mereka tahu bahawa dia orang Mesir.

47 Dan bani Israel melakukan perkara-perkara ini dengan licik terhadap orang Mesir, kerana mereka telah meninggalkan mereka dalam peperangan dan melarikan diri dari mereka.

48 Dan dengan cara ini bani Israel membunuh kira-kira dua ratus orang Mesir di jalan itu.

49 Semua orang Mesir melihat kejahatan yang telah dilakukan oleh bani Israel terhadap mereka, sehingga seluruh orang Mesir sangat takut kepada bani Israel, kerana mereka telah melihat kekuatan mereka yang besar, dan bahawa tidak seorang pun dari mereka yang gugur.

50 Maka pulanglah semua orang Israel dengan sukacita dalam perjalanan mereka ke Gosyen, dan seluruh orang Mesir pulanglah masing-masing ke tempat tinggalnya.

BAB 65

1 Sesudah semua perkara ini, berkumpullah semua penasihat Firaun, raja Mesir, dan semua tua-tua Mesir. Mereka datang menghadap raja, lalu sujud menyembah ke tanah, lalu duduk di hadapannya.

2 Lalu berkatalah para penasihat dan tua-tua Mesir kepada raja, katanya:

3 Lihatlah, bangsa Israel lebih besar dan lebih kuat daripada kita, dan engkau tahu segala kejahatan yang mereka lakukan kepada kita di jalan ketika kita kembali dari pertempuran.

4 Dan engkau juga telah melihat kuasa mereka yang kuat, kerana kuasa ini datang kepada mereka dari nenek moyang mereka, kerana hanya beberapa orang sahaja yang bangkit melawan suatu bangsa yang banyaknya seperti pasir, dan membunuh mereka dengan mata pedang, dan tiada seorang pun daripada mereka yang gugur, sehingga jika mereka ramai, mereka pasti akan memusnahkan mereka sepenuhnya.

5 Oleh itu, berilah kami nasihat tentang apa yang harus kami lakukan terhadap mereka, sehingga kami perlahan-lahan memusnahkan mereka dari tengah-tengah kami, supaya mereka tidak menjadi terlalu banyak bagi kami di negeri ini.

6 Kerana jika bani Israel bertambah banyak di negeri itu, mereka akan menjadi penghalang bagi kita, dan jika berlaku peperangan, mereka dengan kekuatan mereka yang besar akan bergabung dengan musuh kita melawan kita, dan berperang melawan kita, memusnahkan kita dari negeri itu dan pergi dari situ.

7 Lalu raja menjawab para tua-tua Mesir dan berkata kepada mereka: "Inilah rancangan yang telah dirancang untuk menentang Israel, yang tidak akan kami undurkan darinya,

8 Lihatlah di negeri itu ada Pitom dan Raamses, kota-kota yang tidak berkubu untuk berperang. Adalah menjadi tugasmu dan kita untuk membangunnya dan menguatkannya.

9 Oleh sebab itu, pergilah engkau juga, bertindaklah dengan licik terhadap mereka, dan serukanlah suara di Mesir dan di Gosyen atas perintah raja, demikian:

10 Hai semua orang Mesir, Gosyen, Patros dan semua penduduknya! Raja telah memerintahkan kami untuk membina Pitom dan Rameses, dan untuk membentenginya untuk pertempuran; siapa di antara kamu dari seluruh Mesir, dari bani Israel dan dari semua penduduk kota-kota, yang bersedia untuk membina bersama kami, hendaklah setiap orang menerima upahnya setiap hari atas perintah raja; jadi pergilah dahulu dan lakukanlah dengan licik, dan kumpulkan dirimu dan datanglah ke Pitom dan Rameses untuk membina.

11 Dan sementara kamu sedang membangun, hendaklah kamu mengumumkan perkara seperti ini di seluruh Mesir setiap hari atas perintah raja.

12 Apabila sebahagian daripada bani Israel datang untuk membina bersama-sama dengan engkau, hendaklah engkau memberikan upah mereka setiap hari selama beberapa hari.

13 Dan setelah mereka membina bersamamu untuk upah harian mereka, tariklah dirimu dari mereka setiap hari seorang demi seorang secara rahsia, dan kemudian kamu akan bangkit dan menjadi pengawas dan pegawai mereka, dan kamu akan membiarkan mereka selepas itu membina tanpa upah, dan jika mereka enggan, maka paksalah mereka dengan sekuat tenaga untuk membina.

14 Dan jika kamu melakukan ini, adalah baik bagi kita untuk menguatkan tanah kita terhadap bani Israel, kerana oleh kerana keletihan pembinaan dan kerja itu, bani Israel akan berkurangan, kerana kamu akan merampas isteri mereka dari mereka hari demi hari.

15 Dan semua tua-tua Mesir mendengar nasihat raja, dan nasihat itu dipandang baik oleh mereka dan oleh para pegawai Firaun, dan oleh seluruh Mesir, lalu mereka melakukan menurut titah raja.

16 Lalu pergilah semua hamba meninggalkan raja, lalu mereka membuat pengumuman di seluruh Mesir, di Takhpankhs dan di Gosyen, dan di semua kota di sekitar Mesir, dengan mengatakan,

17 Kamu telah melihat apa yang dilakukan oleh bani Esau dan Ismael kepada kami, yang datang berperang melawan kami dan ingin memusnahkan kami.

18 Oleh itu, raja memerintahkan kami untuk membentengi negeri ini, untuk membina semula kota-kota Pitom dan Rameses, dan untuk membentenginya bagi pertempuran, jika mereka menyerang kami lagi.

19 Sesiapa di antara kamu dari seluruh Mesir dan dari bani Israel yang ingin datang membina bersama kami, dia akan menerima upah harian daripada raja, seperti yang diperintahkannya kepada kami.

20 Ketika orang Mesir dan semua orang Israel mendengar semua yang dikatakan oleh pegawai-pegawai Firaun, datanglah orang Mesir dan orang Israel untuk membangun

bersama-sama pegawai-pegawai Firaun, Pitom dan Rameses, tetapi tidak seorang pun dari bani Lewi yang datang bersama-sama saudara-saudara mereka untuk membangun.

21 Dan semua pegawai Firaun dan para pembesarnya datang pada mulanya dengan tipu daya untuk membangun dengan seluruh Israel sebagai buruh upahan harian, dan mereka memberikan kepada Israel upah harian mereka pada mulanya.

22 Maka pegawai-pegawai Firaun itu bersama-sama dengan seluruh Israel membangun, dan mereka bekerja dalam pekerjaan itu dengan Israel selama sebulan.

23 Dan pada akhir bulan itu, semua pegawai Firaun mula berundur secara rahsia dari orang Israel setiap hari.

24 Dan Israel meneruskan pekerjaan itu pada waktu itu, tetapi mereka kemudian menerima upah harian mereka, kerana beberapa orang Mesir masih menjalankan pekerjaan itu bersama Israel pada waktu itu; oleh itu orang Mesir memberikan upah kepada Israel pada masa itu, agar mereka, orang Mesir, rakan sekerja mereka, juga dapat menerima upah untuk pekerjaan mereka.

25 Dan pada akhir tahun empat bulan itu, semua orang Mesir telah meninggalkan bani Israel, sehingga bani Israel dibiarkan sendirian melakukan pekerjaan itu.

26 Dan setelah semua orang Mesir berundur dari bani Israel, mereka kembali dan menjadi penindas dan pegawai atas mereka, dan beberapa dari mereka berdiri di atas bani Israel sebagai pengawas tugas, untuk menerima dari mereka semua yang mereka berikan kepada mereka sebagai upah kerja mereka.

27 Dan orang Mesir melakukan hal yang demikian kepada orang Israel setiap hari, supaya mereka menindas mereka dalam pekerjaan mereka.

28 Dan semua orang Israel sendirian terlibat dalam pekerjaan itu, dan orang Mesir menahan diri daripada memberi upah kepada orang Israel sejak saat itu dan seterusnya.

29 Dan apabila beberapa orang Israel enggan bekerja kerana upah tidak diberikan kepada mereka, maka para pemungut cukai dan hamba-hamba Firaun menindas mereka dan memukul mereka dengan pukulan yang berat, dan memaksa mereka kembali bekerja bersama saudara-saudara mereka; demikianlah yang dilakukan oleh semua orang Mesir kepada bani Israel sepanjang hari.

30 Dan semua orang Israel sangat takut kepada orang Mesir dalam hal ini, dan semua orang Israel kembali dan bekerja sendirian tanpa upah.

31 Dan bani Israel membangun Pitom dan Rameses, dan semua bani Israel melakukan pekerjaan itu, ada yang membuat batu bata, dan ada yang membangun, dan bani Israel membangun dan memperkokoh seluruh tanah Mesir dan tembok-temboknya, dan bani Israel terlibat dalam pekerjaan itu selama bertahun-tahun, sampai tiba saatnya ketika Tuhan mengingat mereka dan membawa mereka keluar dari Mesir.

32 Tetapi bani Lewi tidak dipekerjakan bersama saudara-saudara mereka, orang Israel, dari permulaan sampai hari mereka keluar dari Mesir.

33 Semua bani Lewi tahu bahawa orang Mesir telah mengatakan semua perkataan ini dengan tipu daya kepada orang Israel, sebab itu bani Lewi menahan diri daripada mendekati pekerjaan itu bersama-sama saudara-saudara mereka.

34 Dan orang Mesir tidak mengarahkan perhatian mereka untuk menyuruh bani Lewi bekerja selepas itu, kerana mereka tidak pernah bersama saudara-saudara mereka pada mulanya, oleh itu orang Mesir membiarkan mereka begitu sahaja.

35 Dan tangan orang-orang Mesir terus-menerus menindas bani Israel dalam pekerjaan itu, dan orang Mesir memaksa bani Israel bekerja dengan keras.

36 Orang Mesir itu menyusahkan hidup orang Israel dengan kerja keras, baik dengan tanah liat mahupun batu bata, mahupun dengan segala macam kerja di ladang.

37 Dan orang Israel memanggil Melol, raja Mesir, dengan "Meror, raja Mesir," kerana pada zamannya orang Mesir telah menyusahkan hidup mereka dengan segala macam pekerjaan.

38 Segala pekerjaan yang dipaksa orang Mesir kepada orang Israel dilakukan dengan keras untuk menindas orang Israel. Tetapi semakin mereka menindas mereka, semakin bertambah besar dan berkembanglah mereka. Orang Mesir berdukacita karena orang Israel.

BAB 66

1 Pada masa itu matilah Hadad bin Bedad, raja Edom, lalu Samla dari Mesreka dari negeri bani Timur, menjadi raja menggantikan dia.

2 Dalam tahun ketiga belas pemerintahan Firaun, raja Mesir, iaitu tahun keseratus dua puluh lima orang Israel pergi ke Mesir, Samla memerintah Edom selama lapan belas tahun.

3 Dan ketika dia memerintah, dia mengerahkan tenteranya untuk pergi dan berperang melawan Zefo bin Elifaz dan bani Kitim, kerana mereka telah berperang melawan Angeas raja Afrika, dan mereka menghancurkan seluruh tenteranya.

4 Tetapi dia tidak bertengkar dengannya, kerana bani Esau menghalangnya, dengan berkata, "Dia saudara mereka," maka Samla mendengar kata-kata bani Esau, lalu kembali dengan seluruh pasukannya ke tanah Edom, dan tidak meneruskan berperang melawan Zefo bin Elifas.

5 Firaun, raja Mesir, mendengar perkara ini, lalu berkata, “Samla, raja Edom, telah memutuskan untuk berperang melawan bani Kitim, dan kemudian daripada itu dia akan datang berperang melawan Mesir.”

6 Ketika orang Mesir mendengar perkara ini, mereka menambah beban kerja paksa atas orang Israel, supaya orang Israel jangan memperlakukan mereka seperti yang mereka perlakukan dalam peperangan mereka melawan bani Esau pada zaman Hadad.

7 Lalu berkatalah orang Mesir kepada bani Israel: "Cepatlah dan lakukanlah pekerjaanmu dan selesaikanlah tugasmu dan perkuatlah negeri ini, supaya bani Esau jangan datang berperang melawan kita, sebab oleh sebab kamu mereka akan datang menyerang kita."

8 Dan bani Israel melakukan pekerjaan orang Mesir hari demi hari, dan orang Mesir menindas bani Israel untuk mengurangkan mereka di negeri itu.

9 Tetapi semakin orang Mesir menambah pekerjaan paksa atas bani Israel, demikianlah juga bani Israel bertambah

banyak dan bertambah banyak, dan seluruh Mesir dipenuhi dengan bani Israel.

10 Dan pada tahun keseratus dua puluh lima setelah Israel pergi ke Mesir, semua orang Mesir melihat bahawa rancangan mereka tidak berhasil melawan Israel, tetapi mereka bertambah banyak dan bertumbuh, dan tanah Mesir dan tanah Gosyen dipenuhi dengan bani Israel.

11 Lalu datanglah semua tua-tua Mesir dan orang-orang bijaksananya menghadap raja, lalu sujud kepadanya, lalu duduk di hadapannya.

12 Lalu berkatalah semua tua-tua Mesir dan orang-orang bijaksananya kepada raja: "Semoga raja hidup selama-lamanya! Engkau telah menasihati kami tentang orang Israel, dan kami telah berbuat kepada mereka sesuai dengan titah raja."

13 Tetapi sebanding dengan peningkatan tenaga kerja, begitu juga mereka bertambah dan berkembang di negeri itu, dan lihatlah seluruh negeri dipenuhi dengan mereka.

14 Oleh itu, tuanku dan raja kami, mata seluruh Mesir tertumpu kepada tuanku untuk memberi mereka nasihat dengan hikmat tuanku, supaya mereka dapat mengalahkan Israel untuk memusnahkan mereka, atau untuk mengurangkan mereka dari negeri ini. Raja menjawab mereka, katanya: "Berilah kamu nasihat dalam perkara ini supaya kami tahu apa yang harus dilakukan kepada mereka."

15 Lalu seorang pegawai, salah seorang penasihat raja, yang bernama Ayub, dari Mesopotamia, di tanah Us, menjawab raja, katanya:

16 Jika raja berkenan, hendaklah baginda mendengar nasihat hambanya itu. Lalu titah raja kepadanya: "Katakanlah."

17 Lalu berkatalah Ayub di hadapan raja, para pembesar, dan di hadapan semua tua-tua Mesir, katanya:

18 Sesungguhnya nasihat raja yang dahulunya dinasihatinya mengenai pekerjaan bani Israel adalah sangat baik, dan janganlah kamu menjauhkan diri daripada mereka yang bekerja keras untuk selama-lamanya.

19 Tetapi inilah nasihat yang diberikan untuk mengurangkan hukuman mereka, jikalau baik bagi raja menindas mereka.

20 Sesungguhnya kami telah lama takut akan peperangan, dan kami berkata, Apabila Israel menjadi subur di negeri ini, mereka akan menghalau kami dari negeri ini jika berlaku peperangan.

21 Jikalau raja berkenan, hendaklah dikeluarkan suatu titah diraja dan dituliskan dalam hukum-hukum Mesir yang tidak boleh ditarik balik, bahawa setiap anak lelaki yang lahir bagi orang Israel, darahnya harus ditumpahkan ke tanah.

22 Dan dengan berbuat demikian, apabila semua anak lelaki Israel mati, kejahatan peperangan mereka akan berakhir; biarlah raja berbuat demikian dan memanggil semua bidan Ibrani dan memerintahkan mereka dalam perkara ini untuk melaksanakannya; maka perkara itu menyenangkan hati raja dan para pembesar, dan raja berbuat menurut perkataan Ayub.

23 Lalu raja menyuruh memanggil bidan-bidan Ibrani itu, yang seorang bernama Syefra dan yang seorang lagi bernama Pua.

24 Kemudian bidan-bidan itu datang menghadap raja dan berdiri di hadapannya.

25 Raja berkata kepada mereka, "Apabila kamu menjadi bidan bagi perempuan Ibrani, dan kamu melihatnya di atas bangku, jika anak itu anak lelaki, maka kamu harus membunuhnya, tetapi jika anak itu anak perempuan, maka ia akan hidup."

26 Tetapi jika kamu tidak berbuat demikian, maka Aku akan membakar kamu dan semua rumahmu dengan api.

27 Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak mengindahkan raja Mesir mahupun firmannya. Apabila perempuan Ibrani melahirkan anak lelaki atau perempuan bagi bidan, maka bidan itu melakukan segala yang diperlukan untuk bayi itu dan membiarkannya hidup; demikianlah yang dilakukan bidan-bidan itu sepanjang hari.

28 Setelah hal itu diberitahukan kepada raja, maka baginda menyuruh memanggil bidan-bidan itu dan berkata kepada mereka: "Mengapakah kamu berbuat demikian dan membiarkan anak-anak itu hidup?"

29 Lalu bidan-bidan itu menjawab dan berkata bersama-sama di hadapan raja, katanya:

30 Janganlah baginda raja menyangka bahawa wanita Ibrani sama seperti wanita Mesir, kerana semua anak Israel sihat, dan sebelum bidan datang kepada mereka, mereka telah bersalin. Mengenai kami, hamba-hamba tuanku, selama beberapa hari tiada seorang pun wanita Ibrani yang melahirkan anak bagi kami, kerana semua wanita Ibrani adalah bidan mereka sendiri, kerana mereka sihat.

31 Firaun mendengar kata-kata mereka dan mempercayai mereka dalam hal ini, lalu bidan-bidan itu pergi meninggalkan raja, dan Tuhan berbuat baik kepada mereka, dan bangsa itu bertambah banyak dan menjadi sangat banyak.

BAB 67

1 Ada seorang lelaki di tanah Mesir dari keturunan Lewi, namanya Amram bin Kehat, bin Lewi, bin Israel.

2 Lalu pergilah orang ini dan mengambil seorang isteri, iaitu Yokhebed, anak perempuan Lewi, saudara perempuan ayahnya, yang berumur seratus dua puluh enam tahun, lalu dia menghampirinya.

3 Perempuan itu mengandung lalu melahirkan seorang anak perempuan, dan menamainya Miryam, sebab pada zaman itu orang Mesir telah menyusahkan hati orang Israel.

4 Dan dia mengandung lagi dan melahirkan seorang anak lelaki dan dia menamakannya Harun, kerana pada hari-hari kehamilannya, Firaun mula menumpahkan darah anak-anak lelaki Israel.

5 Pada zaman itu matilah Zefo bin Elifas bin Esau, raja negeri Kitim, lalu Janeas menjadi raja menggantikannya.

6 Dan masa Zefo memerintah atas bani Kitim adalah lima puluh tahun, kemudian dia mati dan dikuburkan di kota Nabna di tanah Kitim.

7 Dan Janeas, salah seorang daripada orang-orang perkasa bani Kitim, memerintah selepasnya dan dia memerintah lima puluh tahun.

8 Sesudah kematian raja Kitim, Bileam bin Beor melarikan diri dari tanah Kitim, lalu pergi dan sampai ke Mesir menghadap Firaun, raja Mesir.

9 Dan Firaun menyambutnya dengan kehormatan yang besar, kerana dia telah mendengar tentang kebijaksanaannya, dan dia memberinya hadiah dan melantiknya sebagai penasihat, dan mengagungkannya.

10 Bileam tinggal di Mesir, dihormati bersama semua bangsawan raja, dan para bangsawan meninggikannya, kerana mereka semua ingin mempelajari kebijaksanaannya.

11 Pada tahun ke-130 Israel pergi ke Mesir, Firaun bermimpi bahawa dia sedang duduk di atas takhta kerajaannya. Kemudian Firaun mendongak dan melihat seorang lelaki tua berdiri di hadapannya. Neraca di tangan lelaki tua itu, seperti neraca yang digunakan oleh para pedagang.

12 Lalu orang tua itu mengambil neraca itu dan menggantungkannya di hadapan Firaun.

13 Lalu orang tua itu mengambil semua tua-tua Mesir dan semua bangsawan dan orang-orang besarnya, lalu mengikat mereka bersama-sama dan meletakkan mereka dalam satu neraca.

14 Kemudian dia mengambil seekor anak kambing yang sedang menyusui dan meletakkannya di atas timbangan yang lain, dan anak kambing itu mengatasi semuanya.

15 Dan Firaun terkejut dengan penglihatan yang mengerikan ini, mengapa anak kambing itu mengatasi segalanya, dan Firaun terjaga dan lihatlah itu hanyalah mimpi.

16 Keesokan harinya, Firaun bangun pagi-pagi, lalu memanggil semua pegawainya dan menceritakan mimpi itu kepada mereka. Maka orang-orang itu menjadi sangat takut.

17 Lalu berkatalah raja kepada semua orang bijaksananya: "Tafsirkanlah mimpi yang telah kumimpikan itu, supaya aku dapat mengetahuinya."

18 Lalu Bileam bin Beor menjawab raja dan berkata kepadanya: "Ini tidak lain bermaksud suatu malapetaka besar yang akan timbul atas Mesir pada hari-hari kemudian."

19 Kerana seorang anak lelaki akan lahir bagi Israel, yang akan memusnahkan seluruh Mesir dan penduduknya, dan membawa orang Israel keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat.

20 Oleh itu, ya raja, berundinglah tentang perkara ini, supaya engkau dapat memusnahkan harapan bani Israel dan harapan mereka, sebelum kejahatan ini timbul terhadap Mesir.

21 Lalu berkatalah raja kepada Bileam: "Apakah yang harus kita lakukan kepada orang Israel? Sesungguhnya dengan cara tertentu kita pada mulanya telah berunding melawan mereka dan tidak dapat mengalahkan mereka."

22 Oleh itu, berikanlah juga nasihat kepadamu untuk melawan mereka, supaya kita dapat mengalahkan mereka.

23 Lalu Bileam menjawab raja, katanya: "Suruhlah sekarang panggil kedua penasihatmu, dan kami akan melihat apa nasihat mereka tentang perkara ini dan kemudian hambamu ini akan berkata-kata."

24 Lalu raja menyuruh memanggil kedua penasihatnya, Rehuel, orang Midian, dan Ayub, orang Uzi itu, lalu mereka datang dan duduk di hadapan raja.

25 Lalu berkatalah raja kepada mereka, "Lihatlah, kamu berdua telah mendengar mimpi yang telah aku mimpikan itu, dan tafsirannya; oleh itu, berikanlah nasihat dan ketahuilah serta lihatlah apa yang harus dilakukan kepada bani Israel, dengan demikian kita dapat mengalahkan mereka, sebelum kejahatan mereka muncul melawan kita."

26 Lalu Rehuel, orang Midian itu, menjawab raja: "Hiduplah raja, semoga raja hidup untuk selama-lamanya."

27 Jikalau raja menganggap baik, hendaklah baginda berhenti daripada orang Ibrani itu dan membiarkan mereka, dan janganlah baginda menghulurkan tangannya kepada mereka.

28 Kerana inilah mereka yang dipilih Tuhan pada zaman dahulu kala, dan mengambil sebagai undian warisan-Nya dari antara semua bangsa di bumi dan raja-raja di bumi; dan siapakah di sana yang menghulurkan tangan-Nya melawan mereka tanpa hukuman, yang tidak dibalas oleh Tuhan mereka?

29 Sesungguhnya engkau tahu bahawa ketika Abraham pergi ke Mesir, Firaun, raja Mesir yang dahulu, melihat Sarah, isterinya, lalu mengambilnya menjadi isterinya, kerana Abraham berkata, "Dia saudara perempuanku," kerana dia takut, kalau-kalau orang Mesir membunuhnya kerana isterinya."

30 Dan ketika raja Mesir mengambil Sarah, maka Tuhan menimpakan kepadanya dan keluarganya dengan tulah-tulah yang berat, sehingga ia mengembalikan Sarah, isterinya, kepada Abraham, lalu sembuhlah ia.

31 Dan Abimelekh, orang Gerari, raja orang Filistin, dihukum oleh Allah kerana Sarah, isteri Abraham, dengan menutup setiap rahim, baik manusia mahupun binatang.

32 Ketika Tuhan mereka datang kepada Abimelekh dalam mimpi malam dan menakutkannya agar Dia dapat mengembalikan Sarah yang telah diambilnya kepada Abraham, dan setelah itu semua orang Gerar dihukum karena Sarah, dan Abraham berdoa kepada Tuhannya untuk mereka, dan Dia mengabulkan permohonannya, dan Dia menyembuhkan mereka.

33 Abimelekh takut akan segala malapetaka yang menimpanya dan kaumnya, lalu dia kembali kepada Abraham, isterinya, Sarah, dan memberinya banyak hadiah.

34 Dia juga berbuat demikian kepada Ishak ketika dia mengusirnya dari Gerar, dan Tuhan telah melakukan perkara-perkara yang ajaib kepadanya, sehingga semua aliran air Gerar menjadi kering, dan pohon-pohon yang subur di sana tidak menghasilkan buah.

35 Kemudian Abimelekh dari Gerar, bersama Ahuzat, salah seorang sahabatnya, dan Pikhol, panglima tenteranya, datang kepadanya. Mereka berlutut dan sujud di hadapannya sampai ke tanah.

36 Dan mereka meminta kepadanya untuk berdoa bagi mereka, dan dia berdoa kepada Tuhan untuk mereka, dan Tuhan mengabulkan permohonannya dan menyembuhkan mereka.

37 Yakub juga, orang yang sederhana itu, diselamatkan melalui kejujurannya dari tangan saudaranya Esau, dan tangan Laban, orang Aram, saudara ibunya, yang telah berusaha membunuhnya; begitu juga dari tangan semua raja Kanaan yang telah berkumpul melawan dia dan anak-anaknya untuk memusnahkan mereka, dan Tuhan menyelamatkan mereka dari tangan mereka, sehingga mereka menyerang mereka dan memukul mereka, kerana siapakah yang pernah menghulurkan tangan-Nya terhadap mereka tanpa hukuman?

38 Sesungguhnya Firaun, ayah ayahmu, telah mengangkat Yusuf, anak Yakub, melebihi semua pembesar tanah Mesir, ketika dia melihat kebijaksanaannya, kerana melalui kebijaksanaannya dia menyelamatkan semua penduduk tanah itu dari kelaparan.

39 Selepas itu, dia memerintahkan Yakub dan anak-anaknya untuk datang ke Mesir, agar melalui kebajikan mereka, tanah Mesir dan tanah Gosyen dapat diselamatkan daripada kebuluran.

40 Oleh itu, jika Engkau berkenan, berhentilah membinasakan bani Israel. Tetapi jika Engkau tidak menghendaki mereka tinggal di Mesir, suruhlah mereka pergi dari sini, supaya mereka pergi ke tanah Kanaan, tanah tempat nenek moyang mereka tinggal sebagai orang asing.

41 Ketika Firaun mendengar kata-kata Yitro, dia sangat marah kepadanya, sehingga dia bangkit dengan rasa malu dari hadapan raja, lalu pergi ke Midian, negerinya, dan membawa tongkat Yusuf.

42 Lalu berkatalah raja kepada Ayub, orang Uzi itu: "Apakah yang kukatakan, hai Ayub, dan apakah nasihatmu tentang orang Ibrani itu?"

43 Lalu berkatalah Ayub kepada raja: "Lihatlah, semua penduduk negeri ini ada di bawah kuasamu; biarlah raja berbuat apa yang dipandangnya baik."

44 Lalu berkatalah raja kepada Bileam: "Apakah yang hendak kaukatakan, Bileam, sampaikanlah perkataanmu itu, supaya kami mendengarnya."

45 Dan Bileam berkata kepada raja, "Dari semua yang telah dibicarakan oleh raja terhadap orang Ibrani itu, mereka akan dibebaskan, dan raja tidak akan dapat mengalahkan mereka dengan nasihat apa pun."

46 Kerana jika engkau berfikir untuk mengurangkan mereka dengan api yang menyala-nyala, engkau tidak dapat mengalahkan mereka, kerana sesungguhnya Tuhan mereka telah menyelamatkan Abraham, bapa mereka, dari Ur-Kasdim; dan jika engkau berfikir untuk memusnahkan mereka dengan pedang, pastilah Ishak, bapa mereka, telah diselamatkan daripadanya, dan seekor domba jantan telah diletakkan sebagai gantinya.

47 Dan jika dengan kerja keras dan berat engkau berfikir untuk mengurangkan mereka, engkau tidak akan berjaya dalam hal ini, kerana ayah mereka Yakub melayani Laban dalam segala macam kerja keras, dan ia menjadi makmur.

48 Oleh itu, ya Raja, dengarkanlah kata-kata hamba, kerana inilah nasihat yang dirancang untuk menentang mereka, yang dengannya tuanku akan mengalahkan mereka, dan yang daripadanya tuanku tidak boleh menyimpang.

49 Jikalau baginda berkenan, hendaklah baginda memerintahkan semua anak mereka yang akan lahir mulai hari ini dan seterusnya, untuk dibuang ke dalam air, kerana dengan ini engkau dapat menghapuskan nama mereka, kerana tiada seorang pun daripada mereka, mahupun bapa-bapa mereka, yang diadili dengan cara ini.

50 Lalu raja mendengar kata-kata Bileam, dan perkataan itu dipandang baik oleh raja dan para pemuka, lalu raja berbuat seperti yang dikatakan Bileam.

51 Lalu raja memerintahkan supaya suatu pengisytiharan dikeluarkan dan suatu undang-undang dibuat di seluruh tanah Mesir, demikian: "Setiap anak lelaki yang lahir bagi orang Ibrani mulai hari ini dan seterusnya harus dibuang ke dalam air."

52 Lalu Firaun memanggil semua pegawainya, katanya: "Pergilah sekarang, selidikilah di seluruh tanah Gosyen, tempat bani Israel berada, dan pastikan setiap anak lelaki yang lahir bagi orang Ibrani harus dibuang ke sungai Nil, tetapi setiap anak perempuan harus dibiarkan hidup."

53 Ketika bani Israel mendengar perintah Firaun untuk membuang anak-anak lelaki mereka ke dalam sungai Nil, sebagian dari bangsa itu memisahkan diri dari isteri-isteri mereka dan sebagian lagi mengikuti mereka.

54 Dan sejak hari itu dan seterusnya, apabila tiba masanya untuk bersalin bagi wanita-wanita Israel yang tinggal bersama suami mereka, mereka pergi ke ladang untuk melahirkan anak di sana, dan mereka melahirkan anak di ladang, dan meninggalkan anak-anak mereka di ladang dan pulang ke rumah.

55 Dan Tuhan yang telah bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk membiakkan mereka, telah mengutus salah seorang malaikat pelayanan-Nya yang ada di syurga untuk membasuh setiap anak dengan air, untuk mengurapi dan membalutnya dan untuk meletakkan ke dalam tangannya dua batu licin yang mana salah satunya dihisap susu dan yang lain madu, dan Dia menumbuhkan rambutnya hingga ke lutut, yang dengannya ia dapat menutupi dirinya sendiri; untuk menghiburnya dan melekat padanya, melalui belas kasihan-Nya terhadapnya.

56 Dan apabila Tuhan berbelas kasihan kepada mereka dan ingin membiakkan mereka di atas muka bumi, Dia memerintahkan bumi-Nya untuk menerima mereka supaya dipelihara di sana sehingga masa mereka dewasa, selepas itu bumi membuka mulutnya dan memuntahkan mereka dan mereka tumbuh keluar dari kota seperti tumbuh-tumbuhan di bumi, dan rumput di hutan, dan mereka masing-masing kembali kepada keluarganya dan ke rumah bapanya, dan mereka tinggal bersama mereka.

57 Dan bayi-bayi bani Israel ada di bumi seperti tumbuh-tumbuhan di padang, melalui rahmat Tuhan kepada mereka.

58 Apabila semua orang Mesir melihat perkara ini, mereka pergi ke ladang masing-masing dengan pasangan lembu dan mata bajaknya, lalu mereka membajaknya seperti orang membajak tanah pada musim menabur.

59 Dan ketika mereka membajak, mereka tidak dapat menyakiti bayi-bayi bani Israel, sehingga bangsa itu bertambah banyak dan menjadi sangat besar.

60 Dan Firaun memerintahkan pegawai-pegawainya setiap hari untuk pergi ke Gosyen untuk mencari bayi-bayi bani Israel.

61 Setelah mereka mencari dan menemukan seekor, mereka mengambilnya dengan paksa dari pangkuan ibunya, lalu membuangnya ke dalam sungai, tetapi bayi perempuan itu ditinggalkan mereka bersama ibunya; demikianlah dilakukan orang Mesir kepada orang Israel sepanjang hari.

BAB 68

1 Pada waktu itu Roh Allah meliputi Miryam, anak perempuan Amram, saudara perempuan Harun, lalu dia pergi dan bernubuat tentang rumah itu, katanya, "Lihatlah, seorang anak lelaki akan lahir bagi kita dari ayah dan ibuku kali ini, dan dia akan menyelamatkan Israel dari tangan Mesir."

2 Dan ketika Amram mendengar kata-kata anak perempuannya, dia pergi dan membawa isterinya kembali ke rumah, setelah dia mengusirnya pada saat Firaun memerintahkan setiap anak lelaki dari keluarga Yakub untuk dibuang ke dalam air.

3 Jadi Amram mengambil Yokhebed, isterinya, tiga tahun setelah dia mengusirnya, dan dia menghampirinya, lalu perempuan itu mengandung.

4 Dan pada akhir tujuh bulan dari masa kehamilannya, dia melahirkan seorang anak lelaki, dan seluruh rumah dipenuhi dengan cahaya yang terang seperti cahaya matahari dan bulan pada waktu mereka bersinar.

5 Apabila perempuan itu melihat bahawa anak itu baik dan menyenangkan hatinya, disembunyikannyalah anak itu selama tiga bulan di dalam sebuah bilik.

6 Pada masa itu, orang Mesir berkomplot untuk memusnahkan semua orang Ibrani di sana.

7 Dan pergilah perempuan-perempuan Mesir ke Gosyen, tempat bani Israel berada, dan mereka mendukung anak-anak mereka di atas bahu mereka, bayi-bayi mereka yang belum dapat berbicara.

8 Pada zaman itu, apabila wanita-wanita bani Israel melahirkan anak, setiap wanita menyembunyikan anak lelaki mereka daripada orang Mesir, supaya orang Mesir tidak mengetahui tentang kelahiran mereka, dan supaya mereka tidak dibinasakan dari negeri itu.

9 Dan wanita-wanita Mesir datang ke Gosyen dan anak-anak mereka yang tidak dapat berbicara berada di atas bahu mereka, dan ketika seorang wanita Mesir masuk ke rumah seorang wanita Ibrani, bayinya mulai menangis.

10 Apabila ia menangis, anak kecil yang di dalam bilik itu menjawabnya. Lalu pergilah perempuan-perempuan Mesir itu memberitahukannya ke istana Firaun.

11 Lalu Firaun menyuruh pegawai-pegawainya untuk mengambil anak-anak lelaki itu dan membunuh mereka; demikianlah yang dilakukan orang Mesir terhadap perempuan Ibrani sepanjang hari.

12 Pada masa itu, kira-kira tiga bulan selepas Yokhebed menyembunyikan anaknya, perkara itu diketahui oleh istana Firaun.

13 Lalu perempuan itu segera mengambil anaknya sebelum pegawai-pegawai itu datang. Dia mengambil sebuah peti daripada kayu gelondongan, menyapunya dengan lempung dan tar, lalu meletakkan anak itu di dalamnya, lalu membaringkannya di antara tebing-tebing sungai.

14 Miryam, adiknya, berdiri jauh-jauh untuk mengetahui apa yang akan terjadi kepadanya dan apa yang akan terjadi dengan kata-katanya.

15 Dan pada waktu itu Tuhan mengirimkan panas yang dahsyat di tanah Mesir, yang membakar daging manusia seperti matahari di sekelilingnya, dan itu sangat menindas orang Mesir.

16 Lalu semua orang Mesir turun untuk mandi di sungai itu, kerana panas yang membakar tubuh mereka.

17 Dan Bathia, anak perempuan Firaun, juga pergi mandi di sungai itu, kerana kepanasan yang menyengat, dan dayang-dayangnya berjalan di tepi sungai itu, dan semua wanita Mesir juga.

18. Bathia mendongak ke arah sungai, lalu dilihatnya bahtera itu di atas air, lalu disuruhnya dayangnya untuk mengambilnya.

19 Lalu dibukanyalah pintu itu, lalu dilihatnyalah anak itu; sungguh, bayi itu menangis. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepadanya, lalu katanya: "Ini salah seorang anak Ibrani."

20 Dan semua wanita Mesir yang berjalan di tepi sungai itu ingin menyusuinya, tetapi dia tidak mau menyusu, sebab hal ini datangnya dari Tuhan, untuk mengembalikannya ke payudara ibunya.

21 Pada masa itu, Miryam, saudara perempuannya, berada di antara wanita-wanita Mesir di tepi sungai itu. Dia melihat perkara ini lalu berkata kepada puteri Firaun, "Bolehkah aku pergi memanggil seorang pengasuh dari antara wanita-wanita Ibrani, supaya ia menyusui bayi ini bagimu?"

22 Lalu berkatalah puteri Firaun kepadanya: "Pergilah!" Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu anak itu.

23 Berkatalah puteri Firaun kepada Yokhebed: "Bawalah anak ini dan susuilah dia untukku, maka aku akan membayar upahmu, dua keping perak setiap hari." Lalu perempuan itu mengambil anak itu dan menyusuinya.

24 Setelah lewat dua tahun, ketika anak itu besar, dibawanyalah dia kepada puteri Firaun, dan anak itu diperlakukannya seperti anaknya sendiri. Dia menamainya Musa, sebab katanya, "Karena aku telah menariknya keluar dari air."

25 Amram, ayahnya, memberinya nama Kebar, sebab katanya: "Untuk dialah ia bergaul dengan isterinya yang telah ditolaknya."

26 Dan Yokhebed, ibunya, memberi nama Yekutiel kepadanya, sebab katanya, "Aku telah berharap kepadanya kepada Yang Mahakuasa," dan Allah telah mengembalikan dia kepadaku.

27 Miryam, saudara perempuannya, menamakannya Yered, kerana dia turun mengikut dia ke sungai untuk mengetahui apa yang akan berlaku selepas dia.

28 Dan Harun, saudaranya, menamakannya Abi Zanuch, katanya, "Ayahku meninggalkan ibuku dan kembali kepadanya untuknya."

29 Dan Kehat, ayah Amram, memberi nama kepadanya Abigdor, kerana oleh sebab dialah Allah membaiki kerosakan pada keluarga Yakub, sehingga mereka tidak dapat lagi membuang anak-anak lelaki mereka ke dalam air.

30 Pengasuh mereka menamakannya Abi Sokho, katanya: "Ia bersembunyi di dalam kemahnya selama tiga bulan, karena takut akan bani Ham."

31 Lalu seluruh Israel menamakan dia Semaya bin Netaneel, sebab kata mereka: "Pada zamannya Allah telah mendengar tangisan mereka dan menyelamatkan mereka dari penindas mereka."

32. Musa berada di istana Firaun, dan menjadi anak lelaki kepada Bathia, anak perempuan Firaun, dan Musa dibesarkan di kalangan anak-anak raja.

BAB 69

1 Raja Edom mangkat pada masa itu, pada tahun kelapan belas pemerintahannya, lalu ia dikuburkan di dalam kuil yang telah didirikannya untuk dirinya sendiri sebagai istana kerajaan di tanah Edom.

2 Bani Esau menyuruh orang ke Petor yang di tepi sungai itu, lalu mereka menjemput dari sana seorang pemuda yang

cantik parasnya dan elok rupanya, yang bernama Saul, lalu mereka melantik dia menjadi raja atas mereka menggantikan Samla.

3 Saul memerintah atas semua bani Esau di tanah Edom selama empat puluh tahun.

4 Ketika Firaun, raja Mesir, melihat, bahwa nasihat yang dinasihatkan Bileam tentang bani Israel tidak berhasil, malah mereka tetap beranak cucu, bertambah banyak dan bertambah banyak di seluruh tanah Mesir,

5 Pada masa itu, Firaun memberi perintah supaya suatu pengumuman dikeluarkan di seluruh Mesir kepada bani Israel, demikian: "Tidak boleh seorang pun mengurangkan sedikit pun daripada pekerjaannya sehari-hari."

6 Dan jika orang itu didapati kurang dalam pekerjaannya yang dilakukannya setiap hari, baik dalam lempung atau batu bata, maka anak bongsunya harus ditempatkan menggantikan mereka.

7. Pada masa itu, kerja keras orang Mesir semakin berat bagi bani Israel. Jika ada satu batu bata yang kurang dalam pekerjaan sehari-hari seseorang, orang Mesir akan mengambil anak bungsu mereka dari ibunya dan menempatkannya di dalam bangunan di tempat batu bata yang ditinggalkan ayahnya.

8 Orang-orang Mesir berbuat demikian kepada semua orang Israel hari demi hari, sepanjang hari untuk jangka masa yang lama.

9 Tetapi suku Lewi pada masa itu tidak bekerjasama dengan orang Israel saudara-saudara mereka, sejak awal, kerana anak-anak Lewi tahu kelicikan orang Mesir yang mereka lakukan pada mulanya terhadap orang Israel.

BAB 70

1 Dan pada tahun ketiga sejak kelahiran Musa, Firaun sedang duduk di sebuah jamuan, ketika Alparanith, sang permaisuri, duduk di sebelah kanannya dan Bathia di sebelah kirinya, dan Musa yang masih muda berbaring di pangkuannya, dan Bileam bin Beor bersama kedua anaknya, dan semua putera kerajaan sedang duduk di meja di hadapan raja.

2 Lalu pemuda itu menghulurkan tangannya ke atas kepala raja, diambilnya mahkota dari kepala raja dan diletakkannya di atas kepalanya sendiri.

3 Dan apabila raja dan para putera melihat pekerjaan yang telah dilakukan oleh budak lelaki itu, raja dan para putera menjadi takut, dan seorang kepada seorang yang lain menyatakan kehairanan.

4 Raja berkata kepada para pembesar yang berada di hadapannya sambil makan, "Apa yang kamu katakan dan apa yang kamu katakan, wahai para pembesar, dalam perkara ini, dan apakah hukuman yang akan dikenakan terhadap budak itu atas perbuatan ini?"

5 Lalu Bileam bin Beor, ahli sihir itu, menjawab di hadapan raja dan para pembesar, katanya: "Ingatlah, ya tuanku dan raja, mimpi yang telah tuanku impikan beberapa hari yang lalu dan apa yang ditafsirkan oleh hambamu ini kepadamu."

6 Oleh itu, inilah seorang anak dari kalangan anak-anak Ibrani yang di dalamnya terdapat Roh Allah. Janganlah tuanku raja menyangka bahawa anak muda ini melakukan perkara ini tanpa pengetahuan.

7 Kerana dia seorang budak lelaki Ibrani, dan hikmat serta pengertian ada bersamanya, walaupun dia masih kecil, dan dengan hikmat dia telah melakukan ini dan memilih untuk dirinya sendiri kerajaan Mesir.

8 Kerana inilah kebiasaan semua orang Ibrani untuk memperdaya raja-raja dan para bangsawan mereka, untuk melakukan semua perkara ini dengan licik, untuk membuat raja-raja di bumi dan orang-orang mereka gemetar.

9 Sesungguhnya engkau tahu bahawa Abraham, bapa mereka, bertindak demikian, yang menipu tentera Nimrod, raja Babel, dan Abimelekh, raja Gerar, dan bahawa dia telah memiliki tanah bani Het dan semua kerajaan Kanaan.

10 Dan bahawa dia turun ke Mesir dan berkata tentang Sarah, isterinya, "Dia saudaraku," dengan tujuan untuk menyesatkan Mesir dan rajanya.

11 Ishak, anaknya, juga berbuat demikian ketika ia pergi ke Gerar dan tinggal di sana. Kekuatannya mengalahkan tentera Abimelekh, raja orang Filistin.

12 Dia juga berfikir untuk menjatuhkan kerajaan orang Filistin dengan mengatakan bahawa Ribka, isterinya, adalah saudaranya.

13 Yakub juga berbuat khianat terhadap adiknya, dan merampas hak kesulungannya dan berkatnya dari tangannya.

14 Kemudian pergilah ia ke Padan-Aram, ke rumah Laban, saudara ibunya, dan dengan licik ia mengambil daripada Laban anak perempuannya, ternaknya, dan semua miliknya, lalu melarikan diri dan kembali kepada ayahnya ke tanah Kanaan.

15 Anak-anak lelakinya menjual saudara mereka, Yusuf, lalu pergi ke Mesir dan menjadi hamba, lalu dipenjarakan selama dua belas tahun.

16 Sehingga Firaun yang dahulu bermimpi, lalu mengeluarkannya dari rumah penjara, dan mengagungkannya melebihi semua pembesar di Mesir kerana dia menafsirkan mimpinya kepadanya.

17 Dan apabila Tuhan menyebabkan kebuluran di seluruh negeri itu, Dia menyuruh orang memanggil bapanya dan semua saudaranya, dan seluruh isi rumah bapanya, lalu menyara mereka tanpa bayaran atau upah, dan membeli orang Mesir untuk menjadi hamba.

18 Oleh itu, tuanku raja, lihatlah, anak ini telah bangkit menggantikan mereka di Mesir, untuk melakukan sesuai dengan perbuatan mereka dan untuk mempermainkan setiap raja, pembesar dan hakim.

19 Jika raja berkenan, marilah kita tumpahkan darahnya ke tanah, supaya ia jangan menjadi dewasa dan merampas pemerintahan dari tanganmu, dan harapan Mesir binasa setelah ia memerintah.

20 Lalu berkatalah Bileam kepada raja, "Baiklah kami panggil semua hakim Mesir dan orang-orang bijaksananya, dan beritahu kami jika hukuman mati patut dikenakan kepada budak ini seperti yang tuan katakan, dan kemudian kami akan membunuhnya."

21 Lalu Firaun menyuruh memanggil semua orang bijaksana di Mesir, lalu mereka datang menghadap raja. Seorang malaikat Tuhan datang di tengah-tengah mereka, dan dia kelihatan seperti salah seorang orang bijaksana di Mesir.

22 Lalu berkatalah raja kepada orang-orang bijaksana itu, "Tentunya kamu telah mendengar apa yang telah dilakukan

oleh budak Ibrani yang ada di rumah ini, dan demikianlah Bileam telah memutuskan perkara itu."

23 Sekarang, nilailah juga dan lihat apa yang sepatutnya kepada budak itu atas perbuatan yang telah dilakukannya.

24 Dan malaikat itu, yang kelihatan seperti salah seorang daripada orang bijak Firaun, menjawab dan berkata seperti berikut, di hadapan semua orang bijak Mesir dan di hadapan raja dan para pembesar:

25 Jika raja berkenan, hendaklah raja memanggil orang-orang yang akan membawa ke hadapannya batu oniks dan bara api, lalu meletakkannya di hadapan anak itu. Dan jika anak itu menghulurkan tangannya dan mengambil batu oniks itu, maka kita akan tahu bahawa dengan hikmat orang muda itu telah melakukan semua yang telah dilakukannya, dan kita harus membunuhnya.

26 Tetapi jika dia menghulurkan tangannya ke atas bara itu, maka kita akan tahu bahawa dia tidak melakukan perkara ini dengan pengetahuan, dan dia akan hidup.

27 Maka perkara itu dipandang baik oleh raja dan para pembesar, lalu raja berbuat seperti yang dikatakan malaikat TUHAN itu.

28 Lalu raja memerintahkan supaya batu oniks dan arang batu dibawa dan diletakkan di hadapan Musa.

29 Dan mereka meletakkan budak lelaki itu di hadapan mereka, dan budak lelaki itu berusaha untuk menghulurkan tangannya ke batu oniks itu, tetapi malaikat Tuhan memegang tangannya dan meletakkannya di atas bara, dan bara di tangannya terpadam, dan dia mengangkatnya dan memasukkannya ke dalam mulutnya, dan membakar sebahagian bibirnya dan sebahagian lidahnya, dan dia menjadi berat di mulut dan lidah.

30 Apabila raja dan para pembesar melihat hal ini, mereka tahu bahawa Musa tidak bertindak dengan bijak dalam menanggalkan mahkota dari kepala raja.

31 Maka raja dan para pembesar menahan diri daripada membunuh anak itu, lalu Musa tinggal di istana Firaun, membesar, dan Tuhan menyertainya.

32 Semasa budak lelaki itu berada di istana raja, dia berpakaian ungu dan membesar di kalangan anak-anak raja.

33 Dan ketika Musa dibesarkan di istana raja, Bathia, putri Firaun, menganggapnya sebagai seorang anak lelaki, dan seluruh keluarga Firaun menghormatinya, dan semua orang Mesir takut kepadanya.

34 Setiap hari Musa keluar dan tiba di tanah Gosyen, tempat saudara-saudaranya, bani Israel, berada. Musa melihat mereka setiap hari sesak nafas dan bekerja keras.

35 Lalu Musa bertanya kepada mereka: "Mengapakah pekerjaan ini dibebankan kepadamu setiap hari?"

36 Dan mereka menceritakan kepadanya segala yang telah menimpa mereka, dan semua perintah yang telah diberikan Firaun kepada mereka sebelum kelahirannya.

37 Lalu mereka menceritakan kepadanya segala nasihat yang telah dibicarakan oleh Bileam bin Beor terhadap mereka, dan apa yang telah dibicarakannya juga terhadapnya untuk membunuhnya ketika ia telah mengambil mahkota raja dari kepalanya.

38 Ketika Musa mendengar hal-hal ini, bangkitlah amarahnya terhadap Bileam, lalu ia berusaha membunuhnya, dan setiap hari ia mengintainya.

39. Bileam takut kepada Musa, lalu dia dan kedua anaknya bangkit dan pergi dari Mesir, lalu mereka melarikan diri dan menyerahkan nyawa mereka dan pergi ke tanah Kush kepada Kikianus, raja Kush.

40 Musa berada di istana raja, setiap kali keluar masuk, dan TUHAN mengaruniakan kepadanya kasih karunia di mata Firaun, dan di mata semua pegawainya, dan di mata semua orang Mesir, dan mereka sangat mengasihi Musa.

41 Dan tibalah harinya ketika Musa pergi ke Gosyen untuk melihat saudara-saudaranya, di mana dia melihat bani Israel menanggung beban dan kerja paksa mereka, dan Musa berdukacita atas mereka.

42 Musa kembali ke Mesir dan pergi ke istana Firaun, lalu menghadap raja. Musa sujud di hadapan raja.

43 Lalu berkatalah Musa kepada Firaun: "Tuanku, aku datang untuk meminta sesuatu yang kecil daripadamu; janganlah engkau memalingkan mukaku dengan tangan hampa." Lalu berkatalah Firaun kepadanya: "Katakanlah."

44 Lalu berkatalah Musa kepada Firaun: "Biarlah hamba-hambamu, orang Israel yang ada di Gosyen, diberikan satu hari untuk mereka berhenti bekerja."

45 Lalu raja menjawab Musa dan berkata, "Sesungguhnya aku telah mengangkat wajahmu dalam hal ini untuk mengabulkan permintaanmu."

46 Lalu Firaun memerintahkan supaya suatu pengumuman dikeluarkan di seluruh Mesir dan Gosyen, katanya,

47 Kepada kamu, hai semua bani Israel, beginilah firman raja, enam hari lamanya kamu akan melakukan pekerjaanmu dan bersusah payah, tetapi pada hari ketujuh kamu akan berhenti, dan tidak boleh melakukan apa-apa pekerjaan, demikianlah kamu harus melakukan sepanjang hari, seperti yang diperintahkan oleh raja dan Musa bin Bathia.

48 Musa bersukacita atas perkara yang telah dikabulkan oleh raja kepadanya, dan semua orang Israel melakukan seperti yang diperintahkan Musa kepada mereka.

49 Kerana perkara ini datangnya dari Tuhan kepada bani Israel, kerana Tuhan telah mula mengingati bani Israel untuk menyelamatkan mereka demi nenek moyang mereka.

50 TUHAN menyertai Musa dan kemasyhurannya tersiar di seluruh Mesir.

51 Musa menjadi besar di mata semua orang Mesir dan di mata semua orang Israel, kerana dia berusaha untuk kebaikan bagi umatnya Israel dan mengucapkan kata-kata damai tentang mereka kepada raja.

BAB 71

1 Ketika Musa berumur lapan belas tahun, dia ingin berjumpa dengan ayah dan ibunya dan dia pergi kepada mereka di Gosyen. Ketika Musa telah mendekati Gosyen, dia sampai di tempat di mana bani Israel sedang bekerja, dan dia memerhatikan beban mereka, dan dia melihat seorang Mesir memukul salah seorang saudara Ibraninya.

2 Ketika orang yang dipukul itu melihat Musa, dia berlari kepadanya meminta pertolongan, kerana Musa sangat dihormati di istana Firaun, dan dia berkata kepadanya, "Tuanku, perhatikanlah aku, orang Mesir ini datang ke rumahku pada waktu malam, mengikat aku, dan datang kepada isteriku di hadapanku, dan sekarang dia berusaha untuk mengambil nyawaku."

3 Ketika Musa mendengar perkara yang jahat ini, bangkitlah amarahnya terhadap orang Mesir itu, lalu ia

berpaling ke sana ke mari. Ketika ia melihat tidak ada orang di sana, ia memukul orang Mesir itu dan menyembunyikannya di dalam pasir, lalu melepaskan orang Ibrani itu dari tangan orang yang memukulnya.

4 Lalu orang Ibrani itu pulang ke rumahnya, dan Musa pulang ke rumahnya, lalu pergi dan kembali ke istana raja.

5 Setelah orang itu pulang ke rumah, dia berfikir untuk menceraikan isterinya, kerana tidak sepatutnya dalam keluarga Yakub, bagi mana-mana lelaki untuk datang kepada isterinya setelah isterinya telah dicemari.

6 Lalu pergilah perempuan itu memberitahu saudara-saudaranya, dan saudara-saudara perempuan itu berusaha membunuhnya, lalu dia melarikan diri ke rumahnya.

7 Pada hari kedua Musa pergi kepada saudara-saudaranya, lalu dilihatnya dua orang sedang bertengkar. Lalu ia berkata kepada orang jahat itu, "Mengapa engkau memukul sesamamu manusia?"

8 Lalu Musa menjawabnya, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Adakah engkau bermaksud membunuh aku seperti engkau membunuh orang Mesir itu?" Musa menjadi takut dan berkata, "Pasti perkara ini telah diketahui?"

9 Dan Firaun mendengar tentang perkara ini, lalu dia memerintahkan agar Musa dibunuh, lalu Tuhan mengutus malaikat-Nya, dan dia menampakkan diri kepada Firaun dalam rupa seorang kapten pengawal.

10 Lalu Malaikat TUHAN mengambil pedang dari tangan kepala pengawal itu, lalu memenggal kepalanya dengan pedang itu, sebab rupa kepala pengawal itu telah diubah menjadi rupa Musa.

11 Lalu Malaikat TUHAN memegang tangan kanan Musa, lalu membawanya keluar dari Mesir, dan menempatkannya dari luar perbatasan Mesir, jaraknya empat puluh hari perjalanan.

12 Hanya Harun, saudaranya, yang tinggal di tanah Mesir, lalu ia bernubuat kepada bani Israel, katanya:

13 Beginilah firman TUHAN, Allah nenek moyangmu: Buanglah masing-masing dewa-dewa kekejian yang dipandangnya, dan janganlah menajiskan dirimu dengan berhala-berhala Mesir.

14 Dan bani Israel memberontak dan tidak mau mendengar Harun pada waktu itu.

15 Dan Tuhan bermaksud untuk memusnahkan mereka, sekiranya Tuhan tidak mengingat perjanjian yang telah dibuat-Nya dengan Abraham, Ishak dan Yakub.

16 Pada zaman itu, tangan Firaun terus keras terhadap bani Israel, dan dia menindas serta menindas mereka sampai waktu ketika Allah menyampaikan firman-Nya dan memperhatikan mereka.

BAB 72

1 Pada zaman itu berlakulah peperangan yang hebat antara bani Kush dan bani Timur dan Aram, dan mereka memberontak terhadap raja Kush yang di bawah kekuasaannya mereka.

2 Maka Kikianus, raja Kush, keluar bersama semua bani Kush, suatu bangsa yang banyaknya seperti pasir, lalu ia pergi berperang melawan Aram dan bani-bani timur, untuk menaklukkan mereka.

3 Apabila Kikianus keluar, dia meninggalkan Bileam, ahli sihir itu, bersama kedua anaknya, untuk menjaga kota itu, dan golongan yang paling hina di negeri itu.

4 Maka Kikianus pergi ke Aram dan bani-bani timur, lalu ia berperang melawan mereka dan mengalahkan mereka, dan mereka semua gugur terluka di hadapan Kikianus dan rakyatnya.

5 Dan dia menawan ramai daripada mereka dan menundukkan mereka seperti dahulu, dan dia berkemah di tanah mereka untuk menerima ufti daripada mereka seperti biasa.

6 Dan Bileam bin Beor, ketika raja Kush meninggalkannya untuk menjaga kota dan orang-orang miskin di kota itu, dia bangkit dan menasihati rakyat negeri itu untuk memberontak melawan raja Kikianus, agar tidak membiarkannya memasuki kota ketika dia pulang ke rumah.

7 Rakyat negeri itu mendengarnya, lalu mereka bersumpah kepadanya dan melantik dia menjadi raja atas mereka, dan kedua anaknya menjadi panglima tentera.

8 Maka mereka bangkit dan meninggikan tembok kota di kedua penjurunya, lalu mereka membina sebuah bangunan yang sangat kuat.

9 Dan di sudut yang ketiga mereka menggali parit-parit yang tidak terkira banyaknya, antara kota itu dan sungai yang mengelilingi seluruh tanah Kush, dan mereka membuat air sungai itu meluap ke sana.

10 Di sudut keempat mereka mengumpulkan banyak ular dengan mantera dan ilmu sihir mereka, lalu mereka mengukuhkan kota itu dan tinggal di dalamnya, dan tiada seorang pun yang keluar atau masuk mendahului mereka.

11 Dan Kikianus berperang melawan Aram dan orang-orang dari timur dan dia menaklukkan mereka seperti sebelumnya, dan mereka memberinya upeti seperti biasa, lalu dia pergi dan kembali ke negerinya.

12 Dan apabila Kikianus, raja Kush, menghampiri kotanya dan semua panglima tentera bersamanya, mereka mengangkat mata mereka dan melihat bahawa tembok kota itu telah dibina dan sangat tinggi, maka orang-orang itu tercengang mendengarnya.

13 Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ini kerana mereka melihat bahawa kita tertangguh dalam pertempuran, dan mereka sangat takut kepada kita, oleh itu mereka melakukan perkara ini dan membina tembok kota dan mengukuhkannya supaya raja-raja Kanaan tidak dapat datang berperang melawan mereka."

14 Maka raja dan tentera-tentera itu menghampiri pintu kota. Mereka mendongak dan melihat ke atas, dan lihatlah, semua pintu gerbang kota tertutup. Mereka berseru kepada pengawal-pengawal, katanya, "Bukalah bagi kami, supaya kami masuk ke dalam kota."

15 Tetapi pengawal-pengawal itu enggan membuka pintu untuk mereka atas perintah Bileam, ahli sihir itu, raja mereka, dan mereka tidak membenarkan mereka masuk ke kota mereka.

16 Maka mereka melancarkan pertempuran dengan mereka di seberang pintu gerbang kota, dan seratus tiga puluh orang dari tentera di Kikianus gugur pada hari itu.

17 Dan pada keesokan harinya mereka terus berperang dan mereka berperang di tepi sungai; mereka berusaha untuk

menyeberang tetapi tidak dapat, sehingga sebahagian daripada mereka tenggelam ke dalam perigi dan mati.
18 Maka raja memerintahkan mereka untuk menebang pokok-pokok untuk membuat rakit, yang boleh mereka lalui, dan mereka pun berbuat demikian.
19 Apabila mereka sampai ke tempat parit-parit itu, air itu berputar-putar di sekitar kilang-kilang, dan dua ratus orang yang menaiki sepuluh rakit mati lemas.
20 Dan pada hari ketiga mereka datang untuk berperang di sisi tempat ular-ular itu berada, tetapi mereka tidak dapat mendekati ke sana, kerana ular-ular itu membunuh seratus tujuh puluh orang daripada mereka, dan mereka berhenti berperang melawan Kush, dan mereka mengepung Kush selama sembilan tahun, tiada seorang pun yang keluar atau masuk.
21 Pada masa itu peperangan dan pengepungan berlaku terhadap Kush, Musa melarikan diri dari Mesir daripada Firaun yang cuba membunuhnya kerana telah membunuh orang Mesir itu.
22 Dan Musa berumur lapan belas tahun ketika dia melarikan diri dari Mesir dari hadapan Firaun, dan dia melarikan diri ke perkhemahan Kikianus, yang pada masa itu sedang mengepung Kush.
23 Dan Musa berada sembilan tahun di perkhemahan Kikianus, raja Kush, sepanjang waktu mereka mengepung Kush, dan Musa keluar masuk bersama mereka.
24 Raja, para pembesar, dan semua pahlawan mengasihi Musa, kerana dia agung dan berwibawa, perawakannya seperti singa yang mulia, wajahnya seperti matahari, dan kekuatannya seperti singa, dan dia adalah penasihat raja.
25 Dan pada akhir sembilan tahun, Kikianus diserang penyakit yang membawa maut, dan penyakitnya menguasainya, dan dia meninggal dunia pada hari ketujuh.
26 Lalu hamba-hambanya mengawetkan mayatnya, membawanya, lalu menguburkannya di depan pintu gerbang kota di sebelah utara tanah Mesir.
27 Dan mereka membina di atasnya sebuah bangunan yang kukuh dan tinggi, dan mereka meletakkan batu-batu besar di bawahnya.
28 Dan para jurutulis raja mengukir pada batu-batu itu semua keperkasaan raja mereka Kikianus, dan semua pertempuran yang telah dilakukannya, lihatlah semuanya tertulis di sana pada hari ini.
29 Selepas kematian Kikianus, raja Kush, keadaan menjadi sangat menyedihkan bagi orang-orang dan tenteranya kerana perang itu.
30 Maka mereka berkata seorang kepada yang lain, "Berilah kami nasihat apa yang harus kami lakukan pada masa ini, kerana kami telah tinggal di padang gurun selama sembilan tahun jauh dari rumah kami."
31 Jika kita berkata bahawa kita akan berperang melawan kota ini, ramai di antara kita akan cedera atau terbunuh, dan jika kita terus berada di sini dalam pengepungan ini, kita juga akan mati.
32 Sekarang semua raja Aram dan orang-orang dari timur akan mendengar bahawa raja kami telah mati, dan mereka akan menyerang kami secara tiba-tiba dengan cara yang bermusuhan, dan mereka akan berperang melawan kami dan tidak akan meninggalkan seorang pun daripada kami.
33 Oleh itu, marilah kita pergi mengangkat seorang raja atas kita, dan marilah kita tinggal dalam pengepungan ini sampai kota ini diserahkan kepada kita.
34 Dan mereka ingin memilih pada hari itu seorang lelaki untuk raja dari tentera Kikianus, dan mereka tidak menemui sesiapa pun yang mereka pilih seperti Musa untuk memerintah mereka.
35 Maka segeralah mereka menanggalkan pakaiannya masing-masing dan melemparkannya ke tanah, lalu mereka membuat timbunan besar dan meletakkan Musa di atasnya.
36 Lalu mereka bangun lalu meniup trompet dan berseru-seru di hadapannya, katanya: "Hiduplah raja, hiduplah raja!"
37 Dan seluruh rakyat dan para bangsawan bersumpah kepadanya untuk memberikan Adonia, ratu, orang Kush, isteri Kikianus, kepadanya sebagai isteri, dan mereka melantik Musa menjadi raja atas mereka pada hari itu.
38 Pada hari itu juga seluruh orang Kush mengeluarkan seruan, katanya: "Setiap orang harus memberikan kepada Musa sesuatu dari apa yang ada padanya."
39 Lalu mereka membentangkan sehelai kain di atas timbunan itu, dan setiap orang melemparkan ke dalamnya sebahagian daripada apa yang ada padanya, seorang anting-anting emas dan seorang lagi duit syiling.
40 Juga dari batu oniks, bedelium, mutiara dan marmar dibuang oleh bani Kush kepada Musa di atas timbunan itu, juga perak dan emas dalam jumlah yang sangat banyak.
41 Lalu Musa mengambil segala perak dan emas, segala perkakas, dan batu bedolium dan batu oniks, yang telah diberikan kepadanya oleh semua orang Kush, lalu menyimpannya di dalam perbendaharaannya.
42 Dan Musa memerintah atas bani Kush pada hari itu, menggantikan Kikianus, raja Kush.

BAB 73

1 Dalam tahun kelima puluh lima pemerintahan Firaun, raja Mesir, iaitu dalam tahun ke-157 setelah orang Israel pergi ke Mesir, Musa memerintah di Kush.
2 Musa berumur dua puluh tujuh tahun ketika ia menjadi raja atas Kush, dan ia memerintah selama empat puluh tahun.
3 Dan Tuhan mengaruniakan Musa belas kasihan dan rahmat di mata semua bani Kush, dan bani Kush sangat mengasihinya, sehingga Musa dikasihi oleh Tuhan dan oleh manusia.
4 Pada hari ketujuh pemerintahannya, semua bani Kush berkumpul dan datang menghadap Musa lalu sujud kepadanya sampai ke tanah.
5 Lalu semua anak itu berkata bersama-sama di hadapan raja, katanya: "Berilah kami nasihat supaya kami dapat melihat apa yang harus dilakukan terhadap kota ini."
6Sebab sudah sembilan tahun kami mengepung kota ini, dan tidak melihat anak-anak dan isteri-isteri kami.
7 Lalu raja menjawab mereka, katanya: "Jika kamu mau mendengarkan perkataanku dalam segala yang akan kuperintahkan kepadamu, maka TUHAN akan menyerahkan kota ini ke dalam tangan kita dan kita akan menaklukkannya."
8 Kerana jika kita berperang melawan mereka seperti dalam pertempuran sebelumnya yang kita lakukan dengan

mereka sebelum kematian Kikianus, ramai di antara kita akan gugur cedera seperti sebelumnya.

9 Oleh itu, lihatlah nasihat untuk kamu dalam perkara ini: Jika kamu mendengar suaraku, maka kota ini akan diserahkan ke dalam tangan kita.

10 Maka seluruh pasukan menjawab raja, katanya: "Semua yang diperintahkan tuan kami akan kami lakukan."

11 Lalu berkatalah Musa kepada mereka: "Berjalanlah dan serukanlah kepada seluruh perkhemahan itu dengan suara yang keras, demikian:

12 Beginilah titah raja: Pergilah ke hutan dan bawalah bersamamu anak-anak burung ranggung, masing-masing seorang anak di tangannya.

13 Dan sesiapa yang melanggar titah raja, yang tidak membawa anaknya yang masih kecil, dia akan dihukum mati, dan raja akan mengambil semua miliknya.

14 Dan apabila kamu membawa mereka, mereka akan berada dalam jagaanmu, kamu akan membesarkan mereka, dan kamu akan mengajar mereka melompat, seperti kebiasaan anak-anak helang.

15 Maka semua bani Kush mendengar perkataan Musa itu, lalu mereka bangkit dan mengumumkan di seluruh perkhemahan itu, katanya:

16 Kepada kamu, hai semua bani Kush, perintah raja ialah, supaya kamu semua pergi bersama-sama ke hutan, dan tangkaplah anak-anak bangau di sana masing-masing dengan anaknya di tangannya, dan bawalah mereka pulang.

17 Dan sesiapa yang melanggar perintah raja akan dihukum mati, dan raja akan mengambil semua miliknya.

18 Dan seluruh rakyat berbuat demikian, lalu mereka pergi ke hutan dan memanjat pohon-pohon cemara dan menangkap, setiap orang seekor anak burung di tangannya, semua anak burung bangau, lalu mereka membawanya ke padang gurun dan memeliharanya atas perintah raja, dan mereka mengajar mereka untuk melompat, seperti helang muda.

19 Setelah anak-anak bangau itu dipelihara, raja memerintahkan agar mereka diberi kelaparan selama tiga hari, dan seluruh rakyat berbuat demikian.

20 Pada hari ketiga, raja berkata kepada mereka, "Kuatkanlah dirimu dan jadilah orang yang gagah berani, pakailah setiap orang baju zirahnya dan ikatkan pedangnya pada pinggangnya, dan masing-masing menunggang kudanya dan bawalah setiap anak bangaunya di tangannya."

21 Dan kita akan bangkit dan berperang melawan kota di tempat ular-ular itu berada; dan seluruh rakyat melakukan seperti yang diperintahkan raja.

22 Dan mereka masing-masing memegang anaknya di tangannya, lalu mereka pergi. Ketika mereka sampai di tempat ular-ular itu, raja berkata kepada mereka, "Lepaskan setiap orang anak bangaunya ke atas ular-ular itu."

23 Dan mereka masing-masing melepaskan anak bangaunya atas perintah raja, dan anak bangau itu berlari ke arah ular-ular itu dan mereka melahap semuanya dan memusnahkan mereka dari tempat itu.

24 Dan apabila raja dan rakyat melihat bahawa semua ular telah dimusnahkan di tempat itu, semua rakyat bersorak dengan kuat.

25 Mereka maju dan berperang melawan kota itu, merebutnya dan menaklukkannya, lalu mereka memasuki kota itu.

26 Pada hari itu seribu seratus orang dari penduduk kota itu tewas, tetapi dari penduduk kota yang mengepung itu tidak ada seorang pun yang tewas.

27 Maka pergilah semua anak Kush masing-masing ke rumahnya, kepada isterinya, anak-anaknya dan kepada semua kepunyaannya.

28 Ketika Bileam, si ahli sihir itu, melihat bahawa kota itu telah direbut, dia membuka pintu gerbang itu dan dia bersama dua orang anak lelakinya dan lapan orang saudaranya melarikan diri dan kembali ke Mesir kepada Firaun, raja Mesir.

29 Mereka adalah ahli sihir dan ahli sihir yang disebut dalam kitab hukum Taurat, yang menentang Musa ketika Tuhan mendatangkan tulah ke atas Mesir.

30 Maka Musa merebut kota itu dengan kebijaksanaannya, dan bani Kush melantiknya di atas takhta menggantikan Kikianus, raja Kush.

31 Mereka mengenakan mahkota kerajaan di atas kepalanya, dan mereka memberikan Adonia, ratu Etiopia, isteri Kikianus, kepadanya sebagai isteri.

32 Musa takut akan TUHAN, Allah nenek moyangnya, sehingga ia tidak menghampiri perempuan itu dan tidak memalingkan pandangannya kepada perempuan itu.

33 Musa teringat akan apa yang telah disuruhnya Eliezer, hambanya, bersumpah kepadanya: "Janganlah engkau mengambil seorang perempuan Kanaan untuk anakku Ishak, anakku."

34 Juga apa yang dilakukan Ishak ketika Yakub melarikan diri dari saudaranya, ketika dia memberi perintah kepadanya, katanya, "Janganlah engkau mengambil isteri dari antara anak-anak perempuan Kanaan, dan janganlah engkau berkawan dengan salah seorang dari antara bani Ham."

35 Kerana Tuhan, Allah kita, telah memberikan Ham, anak Nuh, dan anak-anaknya serta seluruh keturunannya, sebagai hamba kepada anak-anak Sem dan anak-anak Yafet, dan kepada keturunan mereka yang kemudian daripada mereka sebagai hamba, selama-lamanya.

36 Oleh itu, Musa tidak memalingkan hatinya atau matanya kepada isteri Kikianus sepanjang hari-hari dia memerintah atas Kush.

37 Musa takut akan TUHAN, Allahnya, sepanjang hidupnya, dan Musa hidup di hadapan TUHAN dengan setia, dengan segenap hati dan jiwanya. Ia tidak menyimpang dari jalan yang benar sepanjang hidupnya; ia tidak menyimpang dari jalan ke kanan atau ke kiri, yang telah dijalani oleh Abraham, Ishak dan Yakub.

38 Dan Musa menguatkan dirinya dalam kerajaan bani Kush, dan dia memimpin bani Kush dengan kebijaksanaannya yang biasa, dan Musa makmur dalam kerajaannya.

39 Pada masa itu Aram dan bani timur mendengar bahawa Kikianus, raja Kush, telah mangkat, maka Aram dan bani timur memberontak terhadap Kush pada zaman itu.

40 Lalu Musa mengumpulkan semua bani Kush, suatu bangsa yang sangat kuat, kira-kira tiga puluh ribu orang, lalu ia maju berperang melawan Aram dan bani-bani dari timur.

41 Dan mereka mula-mula pergi ke bani timur, dan apabila bani timur mendengar laporan mereka, mereka pergi menemui mereka, dan berperang dengan mereka.
42 Dan peperangan itu sengit melawan bani timur, sehingga TUHAN menyerahkan semua bani timur ke dalam tangan Musa, dan kira-kira tiga ratus orang mati terbunuh.
43 Dan semua bani timur berbalik dan berundur, lalu Musa dan bani Kush mengikuti mereka dan menundukkan mereka, serta mengenakan cukai ke atas mereka, seperti kebiasaan mereka.
44 Maka Musa dan seluruh rakyat yang bersamanya pergi dari sana ke tanah Aram untuk berperang.
45 Orang Aram juga pergi melawan mereka, lalu mereka berperang melawan mereka. Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Musa, dan banyak orang Aram gugur terluka.
46 Dan Aram juga ditaklukkan oleh Musa dan orang-orang Kush, dan juga membayar cukai seperti biasa.
47 Dan Musa menundukkan Aram dan bani-bani timur kepada bani Kush, dan Musa dan semua orang yang bersamanya, berpaling ke tanah Kush.
48 Musa menguatkan dirinya dalam kerajaan bani Kush, dan Tuhan menyertainya, dan semua bani Kush takut kepadanya.

BAB 74

1 Beberapa tahun kemudian, Saul, raja Edom, meninggal dunia. Baal-Khanan bin Akhbor menjadi raja menggantikannya.
2 Dalam tahun keenam belas zaman Musa memerintah Kush, Baal-Khanan bin Akhbor memerintah di tanah Edom atas semua bani Edom selama tiga puluh lapan tahun.
3 Pada zamannya, Moab memberontak terhadap kuasa Edom, kerana sejak zaman Hadad bin Bedad, Moab telah mengalahkan mereka dan Midian, serta menundukkan Moab ke bawah kuasa Edom.
4 Ketika Baal-Khanan bin Akhbor memerintah atas Edom, semua bani Moab menarik diri dari Edom.
5 Dan Angeas, raja Afrika, mangkat pada zaman itu, dan Azdrubal, puteranya, menjadi raja menggantikannya.
6 Dan pada masa itu mangkatlah Janeas, raja bani Kitim, dan mereka menguburkannya di kuilnya yang telah dibinanya untuk dirinya sendiri di dataran Canopia sebagai tempat tinggal, dan Latinus memerintah menggantikannya.
7 Pada tahun kedua puluh dua pemerintahan Musa atas bani Kush, Latinus memerintah atas bani Kitim selama empat puluh lima tahun.
8 Dan dia juga membina untuk dirinya sendiri sebuah menara yang besar dan megah, dan dia membina di dalamnya sebuah kuil yang elegan untuk kediamannya, untuk menjalankan pemerintahannya, seperti kebiasaan.
9 Pada tahun ketiga pemerintahannya, baginda menyuruh satu pengisytiharan dibuat kepada semua orangnya yang mahir, yang membuat banyak kapal untuknya.
10. Dan Latinus mengumpulkan semua pasukannya, dan mereka datang dengan kapal, lalu pergi ke sana untuk berperang melawan Azdrubal putra Angeas raja Afrika. Mereka datang ke Afrika dan berperang melawan Azdrubal dan pasukannya.
11 Dan Latinus mengalahkan Azdrubal, dan Latinus merampas dari Azdrubal saluran air yang dibawa oleh ayahnya dari bani Kitim, ketika dia menikahi Janiah, anak perempuan Uzi, sehingga Latinus merobohkan jembatan saluran air itu, dan memukul seluruh pasukan Azdrubal dengan hebat.
12 Dan orang-orang kuat Azdrubal yang masih tinggal menguatkan diri, dan hati mereka dipenuhi dengan iri hati, dan mereka mengintai kematian, dan sekali lagi terlibat dalam pertempuran dengan Latinus, raja Kitim.
13 Pertempuran itu sengit terhadap semua lelaki Afrika, dan mereka semua gugur tercedera di hadapan Latinus dan rakyatnya, dan raja Azdrubal juga gugur dalam pertempuran itu.
14 Raja Azdrubal mempunyai seorang puteri yang sangat cantik, bernama Ushpezena, dan semua lelaki Afrika menyulam rupanya pada pakaian mereka, kerana kecantikannya yang luar biasa dan penampilannya yang menawan.
15 Dan orang-orang Latinus melihat Ushpezena, anak perempuan Azdrubal, lalu memujinya kepada Latinus, raja mereka.
16 Dan Latinus memerintahkan agar dia dibawa kepadanya, lalu Latinus mengambil Ushpezena sebagai isterinya, lalu dia berpatah balik ke Chittim.
17 Dan setelah kematian Azdrubal bin Angeas, ketika Latinus kembali ke negerinya dari pertempuran, semua penduduk Afrika bangkit dan mengambil Anibal bin Angeas, adik Azdrubal, dan menjadikannya raja menggantikan saudaranya atas seluruh tanah di Afrika.
18 Dan ketika dia memerintah, dia bertekad untuk pergi ke Kitim untuk berperang melawan bani Kitim, untuk membalas dendam atas perkara Azdrubal saudaranya, dan perkara penduduk Afrika, dan dia melakukannya.
19 Dan dia membuat banyak kapal, dan dia datang ke sana bersama seluruh tenteranya, lalu dia pergi ke Kitim.
20 Maka Anibal berperang melawan bani Kitim, dan bani Kitim gugur tercedera di hadapan Anibal dan tenteranya, dan Anibal membalas dendam atas perjuangan saudaranya.
21 Dan Anibal meneruskan peperangan selama lapan belas tahun dengan bani Kitim, dan Anibal tinggal di tanah Kitim dan berkemah di sana untuk waktu yang lama.
22 Dan Anibal memukul bani Kitim dengan sangat teruk, dan dia membunuh orang-orang besar dan para pembesar mereka, dan dari sisa rakyat itu dia membunuh kira-kira lapan puluh ribu orang.
23 Dan setelah beberapa hari dan tahun berlalu, Anibal kembali ke tanahnya di Afrika, dan dia memerintah dengan aman menggantikan Azdrubal, saudaranya.

BAB 75

1 Pada masa itu, dalam tahun keseratus lapan puluh orang Israel pergi ke Mesir, keluarlah dari Mesir orang-orang yang gagah berani, tiga puluh ribu orang berjalan kaki, dari bani Israel, yang semuanya dari suku Yusuf, dari bani Efraim bin Yusuf.
2 Kerana mereka berkata bahawa tempoh yang telah ditetapkan Tuhan kepada bani Israel pada zaman dahulu kala telah genap, iaitu tempoh yang telah difirmankan-Nya kepada Abraham.

3 Orang-orang ini mengikat pinggang, dan masing-masing mereka menyandang pedangnya di pinggangnya, dan masing-masing mereka memakai baju zirahnya, dan mereka percaya pada kekuatan mereka, lalu mereka keluar bersama-sama dari Mesir dengan tangan yang perkasa.
4 Tetapi mereka tidak membawa bekal untuk perjalanan, hanya perak dan emas, bahkan roti untuk hari itu tidak dibawa. Mereka bermaksud untuk mendapatkan bekal mereka sebagai upah dari orang Filistin, dan jika tidak, mereka akan merampasnya dengan paksa.
5 Orang-orang ini sangat perkasa dan gagah berani, seorang dapat mengejar seribu orang dan dua orang dapat menghalau sepuluh ribu orang, jadi mereka percaya pada kekuatan mereka sendiri dan pergi bersama-sama seperti sedia kala.
6 Lalu mereka menuju ke tanah Gat, lalu turun dan mendapati gembala-gembala Gat sedang menggembalakan ternak bani Gat.
7 Lalu kata mereka kepada gembala-gembala itu: "Berikanlah kami beberapa ekor kambing domba sebagai upah, supaya kami dapat makan, sebab kami lapar, sebab hari ini kami tidak makan roti."
8 Dan gembala-gembala itu berkata, "Adakah itu kambing biri-biri atau lembu sapi kami sehingga kami harus memberikannya kepadamu sebagai upah?" Lalu bani Efraim datang untuk merampasnya.
9 Dan gembala-gembala Gat berteriak atas mereka sehingga jeritan mereka kedengaran dari jauh, lalu semua orang Gat keluar mendapatkan mereka.
10 Ketika bani Gat melihat kejahatan bani Efraim, kembalilah mereka dan mengumpulkan orang-orang Gat, masing-masing mereka memakai perlengkapan senjatanya, lalu keluar menemui bani Efraim untuk berperang.
11 Lalu mereka berperang melawan mereka di lembah Gat, dan pertempuran itu sengit, dan mereka saling membunuh dengan sangat banyak pada hari itu.
12 Pada hari kedua, orang-orang Gat mengirim utusan ke semua kota orang Filistin untuk datang membantu mereka, dengan pesan:
13 Datanglah kepada kami dan bantulah kami, supaya kami dapat mengalahkan bani Efraim yang telah keluar dari Mesir untuk merampas ternak kami, dan untuk berperang melawan kami tanpa sebab.
14 Bani Efraim sangat letih kerana lapar dan dahaga, kerana mereka tidak makan roti selama tiga hari. Maka keluarlah empat puluh ribu orang dari kota-kota Filistin untuk membantu orang-orang Gat.
15 Orang-orang ini berperang melawan bani Efraim, dan Tuhan menyerahkan bani Efraim ke dalam tangan orang Filistin.
16 Dan mereka membunuh semua bani Efraim, semua orang yang telah keluar dari Mesir, tidak ada yang tinggal kecuali sepuluh orang yang melarikan diri dari pertempuran itu.
17 Kerana malapetaka ini datang dari Tuhan terhadap bani Efraim, kerana mereka melanggar firman Tuhan dengan keluar dari Mesir, sebelum tiba masanya yang telah ditetapkan Tuhan pada zaman dahulu kala untuk Israel.
18 Dan dari antara orang Filistin juga banyak yang gugur, kira-kira dua puluh ribu orang, dan saudara-saudara mereka mengangkut mayat-mayat itu dan menguburkan mayat-mayat itu di kota-kota mereka.
19 Dan orang-orang yang terbunuh dari bani Efraim dibiarkan terlantar di lembah Gat selama berhari-hari dan bertahun-tahun, dan tidak dibawa untuk dikebumikan, dan lembah itu penuh dengan tulang-tulang manusia.
20 Lalu datanglah orang-orang yang terluput dari pertempuran itu ke Mesir, lalu mereka menceritakan kepada semua orang Israel segala yang telah menimpa mereka.
21 Dan Efraim, ayah mereka, berkabung untuk mereka berhari-hari lamanya, dan saudara-saudaranya datang untuk menghiburnya.
22 Kemudian dia datang kepada isterinya dan perempuan itu melahirkan seorang anak lelaki, lalu dia menamakannya Beria, kerana dia malang di rumahnya.

BAB 76

1 Dan Musa anak Amram masih menjadi raja di tanah Kush pada zaman itu, dan dia makmur dalam kerajaannya, dan dia menjalankan pemerintahan bani Kush dalam keadilan, kebenaran, dan integriti.
2 Semua bani Kush mengasihi Musa sepanjang zaman dia memerintah mereka, dan semua penduduk tanah Kush sangat takut kepadanya.
3 Pada tahun keempat puluh pemerintahan Musa atas Kush, Musa duduk di atas takhta kerajaan sementara Adonia, sang permaisuri, berdiri di hadapannya, dan semua bangsawan duduk di sekelilingnya.
4 Lalu Adonia, sang ratu, berkata di hadapan raja dan para pembesar: "Apakah hal yang telah kamu lakukan ini, hai bani Kush, selama ini?"
5 Tentunya engkau tahu bahawa selama empat puluh tahun orang ini memerintah atas Kush, dia tidak menghampiri aku dan tidak beribadah kepada para dewa bani Kush.
6 Oleh sebab itu, dengarlah, hai bani Kush, dan janganlah biarkan orang ini memerintah kamu lagi kerana dia bukan daripada darah daging kita.
7 Lihatlah, Menacrus, anakku, telah dewasa, biarlah dia memerintah kamu, kerana lebih baik bagimu untuk melayani anak tuanmu, daripada melayani orang asing, hamba raja Mesir.
8 Maka seluruh rakyat dan para bangsawan bani Kush mendengar perkataan yang diucapkan oleh permaisuri Adonia di telinga mereka.
9 Dan seluruh rakyat bersiap-siap sampai petang, dan pada waktu pagi mereka bangun pagi-pagi dan melantik Menacrus, putra Kikianus, menjadi raja atas mereka.
10 Dan semua bani Kush takut untuk menghulurkan tangan mereka terhadap Musa, kerana Tuhan menyertai Musa, dan bani Kush teringat sumpah yang mereka ikrarkan kepada Musa, oleh itu mereka tidak berbuat jahat kepadanya.
11 Tetapi bani Kush memberikan banyak hadiah kepada Musa, dan mengutusnya dari mereka dengan penuh penghormatan.
12 Maka Musa pergi dari tanah Kush, pulang ke rumahnya dan berhenti memerintah atas Kush. Musa berumur enam puluh enam tahun ketika dia keluar dari tanah Kush, kerana perkara itu datang dari Tuhan, kerana tempoh telah tiba

yang telah ditetapkan-Nya pada zaman dahulu, untuk membawa Israel keluar dari kesengsaraan bani Ham.

13 Lalu pergilah Musa ke Midian, sebab ia takut kembali ke Mesir oleh karena Firaun. Sebab itu pergilah ia dan duduk di dekat sebuah perigi di Midian.

14 Kemudian pergilah ketujuh anak perempuan Rehuel, orang Midian itu, untuk menggembalakan kambing domba ayah mereka.

15 Lalu sampailah mereka ke perigi, lalu menimba air untuk memberi minum kambing domba ayah mereka.

16 Lalu datanglah gembala-gembala Midian dan menghalau mereka. Kemudian Musa bangun, lalu membantu mereka dan memberi minum kawanan domba itu.

17 Kemudian pulanglah mereka kepada Rehuel, ayah mereka, lalu menceritakan kepadanya apa yang telah dilakukan Musa untuk mereka.

18 Lalu kata mereka: "Seorang orang Mesir telah melepaskan kami dari tangan gembala-gembala. Dia menimba air untuk kami dan memberi minum kawanan domba."

19 Lalu berkatalah Rehuel kepada anak-anak perempuannya: "Di manakah dia? Mengapa kamu meninggalkan orang itu?"

20 Lalu Rehuel menyuruh memanggil dia dan membawanya pulang, lalu dia makan roti bersama-sama dengan dia.

21 Dan Musa menceritakan kepada Rehuel bahawa dia telah melarikan diri dari Mesir dan bahawa dia memerintah empat puluh tahun atas Kush, dan bahawa mereka kemudiannya telah merampas pemerintahan daripadanya, dan telah melepaskannya dengan damai dengan kehormatan dan hadiah.

22 Setelah Rehuel mendengar kata-kata Musa, Rehuel berkata dalam hatinya, "Aku akan memasukkan orang ini ke dalam penjara, dengan demikian aku akan mendamaikan bani Kush, kerana dia telah melarikan diri daripada mereka."

23 Lalu mereka membawa dan memasukkan Musa ke dalam rumah penjara, dan Musa dipenjarakan selama sepuluh tahun, dan sementara Musa berada di rumah penjara, Zipora, anak perempuan Rehuel, mengasihaninya, dan sentiasa memberinya makan dengan roti dan air.

24 Semua orang Israel masih berada di tanah Mesir, memperhambakan orang Mesir dengan segala macam pekerjaan berat, dan tangan Mesir terus menindas orang Israel dengan keras pada zaman itu.

25 Pada waktu itu Tuhan menimpakan tulah kepada Firaun, raja Mesir, sehingga ia ditimpa penyakit kusta dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya; karena perlakuan kejam terhadap bani Israel, maka tulah ini pada waktu itu dari Tuhan menimpa Firaun, raja Mesir.

26 Kerana Tuhan telah mendengar doa umat-Nya, bani Israel, dan seruan mereka sampai kepada-Nya kerana kerja keras mereka.

27 Namun, kemarahannya tidak surut dari mereka, dan tangan Firaun masih teracung terhadap bani Israel. Firaun mengeraskan hatinya di hadapan TUHAN. Dia menambah bebannya atas bani Israel, dan menyuruh mereka bekerja keras.

28 Dan setelah Tuhan menimpakan tulah ke atas Firaun, raja Mesir, baginda meminta orang-orang bijaksana dan ahli sihirnya untuk menyembuhkannya.

29 Dan orang-orang bijaksana dan ahli sihirnya berkata kepadanya, "Jika darah anak-anak kecil dicelupkan ke dalam luka-luka itu, dia akan sembuh."

30 Firaun mendengar mereka, lalu mengutus para pegawainya ke Gosyen kepada bani Israel untuk membawa anak-anak kecil mereka.

31. Dan para menteri Firaun pergi dan mengambil bayi-bayi bani Israel dari pangkuan ibu mereka dengan paksa, dan mereka membawa mereka kepada Firaun setiap hari, seorang anak setiap hari, dan para tabib membunuh mereka dan mengoleskannya pada wabah; demikianlah mereka melakukannya sepanjang hari.

32 Dan jumlah anak-anak yang dibunuh oleh Firaun adalah tiga ratus tujuh puluh lima orang.

33 Tetapi Tuhan tidak mendengar kata-kata tabib raja Mesir itu, dan tulah itu semakin parah.

34 Dan Firaun ditimpa tulah itu selama sepuluh tahun, namun hati Firaun semakin keras terhadap bani Israel.

35 Dan pada akhir sepuluh tahun itu, TUHAN terus menimpakan Firaun dengan tulah-tulah yang membinasakan.

36 Lalu TUHAN menghajar dia dengan borok yang teruk dan penyakit perut, dan tulah itu berubah menjadi bisul yang teruk.

37 Pada waktu itu datanglah kedua-dua menteri Firaun dari tanah Gosyen tempat semua bani Israel berada, lalu pergi ke istana Firaun dan berkata kepadanya, "Kami telah melihat bani Israel malas dalam pekerjaan mereka dan lalai dalam pekerjaan mereka."

38 Ketika Firaun mendengar kata-kata para menterinya, bangkitlah amarahnya terhadap bani Israel, sebab ia sangat sedih melihat kesakitan tubuhnya.

39 Jawabnya: "Sekarang bani Israel tahu bahawa aku sakit, mereka berpaling dan mengejek kita. Oleh itu, pasanglah keretaku sekarang, dan aku akan pergi ke Gosyen dan akan melihat cemooh bani Israel yang mereka gunakan untuk mengejek aku." Jadi hamba-hambanya memasang kereta itu untuknya.

40 Lalu mereka membawanya dan menyuruhnya menunggang kuda, kerana dia tidak dapat menunggang sendirian;

41 Kemudian dia membawa sepuluh orang berkuda dan sepuluh orang askar berjalan kaki bersamanya, lalu pergi kepada orang Israel ke Gosyen.

42 Dan ketika mereka sampai di perbatasan Mesir, kuda raja melewati tempat sempit, yang tinggi di bagian berongga kebun anggur, dipagar di kedua sisinya, dengan tanah yang rendah dan datar berada di sisi yang lain.

43 Kuda-kuda itu berlari dengan pantas di tempat itu dan saling mendesak, dan kuda-kuda lain mendesak kuda raja.

44 Kuda raja jatuh ke dataran rendah ketika raja sedang menunggangnya, dan ketika dia jatuh, kereta itu terbalik di atas wajah raja dan kuda itu terbaring di atas raja, dan raja menjerit, kerana tubuhnya sangat sakit.

45 Dan daging raja dikoyakkan darinya, dan tulang-tulangnya patah dan dia tidak dapat menunggang, kerana perkara ini adalah dari Tuhan kepadanya, kerana Tuhan

telah mendengar tangisan umat-Nya, bani Israel, dan penderitaan mereka.
46 Dan hamba-hambanya mengangkat dia di atas bahu mereka, sedikit demi sedikit, dan mereka membawanya kembali ke Mesir, dan pasukan berkuda yang bersamanya juga kembali ke Mesir.
47 Dan mereka membaringkannya di atas katilnya, dan raja tahu bahawa ajalnya telah tiba, maka Aparanith, permaisuri isterinya, datang dan menangis di hadapan raja, dan raja menangis bersamanya.
48 Dan semua bangsawan dan hamba-hambanya datang pada hari itu dan melihat raja dalam penderitaan itu, lalu menangislah mereka bersamanya.
49 Dan para pembesar raja dan semua penasihatnya menasihati raja untuk melantik seorang untuk memerintah menggantikannya di negeri itu, iaitu sesiapa yang dipilihnya dari antara putera-puteranya.
50 Raja mempunyai tiga orang anak lelaki dan dua orang anak perempuan yang dilahirkan oleh Aparanith, permaisuri isterinya, selain daripada anak-anak raja daripada gundik-gundiknya.
51 Dan inilah nama-nama mereka, anak sulung Othri, anak kedua Adikam, dan anak ketiga Morion, dan saudara-saudara perempuan mereka, nama anak sulung Bathia dan nama anak yang lain Acuzi.
52 Dan Othri, anak sulung raja, seorang yang bodoh, terburu-buru dan tergesa-gesa dalam kata-katanya.
53 Tetapi Adikam adalah seorang yang licik dan bijaksana serta mengetahui segala kebijaksanaan Mesir, tetapi rupanya tidak sedap dipandang, berbadan tegap, dan berbadan sangat pendek; tingginya satu hasta.
54 Dan apabila raja melihat Adikam, anaknya yang bijak dan bijaksana dalam segala hal, raja itu memutuskan bahawa dia akan menjadi raja menggantikannya selepas kematiannya.
55 Dan dia mengambil seorang isteri baginya, Geduda anak perempuan Abilot, ketika dia berumur sepuluh tahun, dan perempuan itu melahirkan empat orang anak lelaki baginya.
56 Kemudian dia pergi dan mengambil tiga orang isteri dan memperanakkan lapan orang anak lelaki dan tiga orang anak perempuan.
57 Kekacauan itu sangat merajalela atas raja, dan dagingnya berbau busuk seperti daging bangkai yang dibuang ke padang pada musim panas, ketika terik matahari.
58 Apabila raja melihat bahawa penyakitnya semakin kuat, baginda menyuruh anaknya Adikam dibawa kepadanya, lalu mereka melantiknya menjadi raja atas negeri itu menggantikannya.
59 Dan setelah lewat tiga tahun, raja itu mati, dalam keadaan malu, terhina, dan jijik, lalu hamba-hambanya mengangkut mayatnya dan menguburkannya di makam raja-raja Mesir di Zoan-Mizraim.
60 Tetapi mereka mengawetkan mayatnya tidak seperti kebiasaan raja-raja, kerana dagingnya busuk, dan mereka tidak dapat mendekatinya untuk mengawetkan mayatnya kerana bau busuknya, jadi mereka segera menguburkannya.
61 Sebab malapetaka inilah yang menimpanya dari TUHAN, sebab TUHAN telah membalasnya dengan kejahatan ganti malapetaka yang telah dilakukannya kepada Israel pada zamannya.
62 Dan dia mati dengan ketakutan dan rasa malu, dan anaknya Adikam memerintah menggantikannya.

BAB 77

1 Adikam berumur dua puluh tahun ketika ia memerintah Mesir, dan ia memerintah selama empat tahun.
2 Dalam tahun kedua ratus enam setelah Israel pergi ke Mesir, Adikam memerintah Mesir, tetapi ia tidak lama memerintah Mesir seperti nenek moyangnya.
3 Kerana Melol, bapanya, memerintah sembilan puluh empat tahun di Mesir, tetapi dia sakit sepuluh tahun lalu meninggal dunia, kerana dia telah jahat di hadapan Tuhan.
4 Dan semua orang Mesir memanggil Firaun dengan nama Adikam seperti nama nenek moyangnya, seperti kebiasaan mereka di Mesir.
5 Dan semua orang bijaksana Firaun memanggil nama Adikam Ahuz, atau singkatannya Ahuz dalam bahasa Mesir.
6. Adikam sangat hodoh, tingginya satu hasta sejengkal dan janggutnya lebat sampai ke telapak kakinya.
7 Dan Firaun duduk di atas takhta ayahnya untuk memerintah Mesir, dan dia menjalankan pemerintahan Mesir dengan kebijaksanaannya.
8 Dan semasa dia memerintah, dia mengatasi kejahatan bapanya dan semua raja sebelumnya, dan dia menambah bebannya atas bani Israel.
9 Lalu pergilah ia bersama-sama hamba-hambanya ke Gosyen, kepada bani Israel, dan ia menguatkan pekerjaan mereka. Ia berkata kepada mereka, "Selesaikan pekerjaanmu, tugas sehari-hari, dan janganlah tanganmu lengah dari pekerjaan kami mulai hari ini dan seterusnya seperti yang kamu lakukan pada zaman ayahku."
10 Dan dia mengangkat para pemimpin atas mereka dari antara orang Israel, dan para pengawas tugas atas mereka dari antara hamba-hambanya.
11 Dan dia meletakkan batu bata di atas mereka sebanyak satu sukatan untuk mereka kerjakan setiap hari, menurut bilangan itu, lalu dia pulang ke Mesir.
12 Pada waktu itu, para pengerah Firaun memberi perintah kepada para pegawai bani Israel menurut perintah Firaun, katanya:
13 Beginilah titah Firaun: Lakukanlah pekerjaanmu setiap hari dan selesaikanlah tugasmu, dan tetaplah pada ukuran batu bata yang harus dibuat setiap hari; janganlah kamu mengurangi sedikit pun.
14 Dan akan terjadi, jika kamu kekurangan batu bata untuk setiap hari, Aku akan menggantikan anak-anakmu yang masih kecil.
15 Dan para pengerah Mesir melakukan demikian pada hari-hari itu seperti yang diperintahkan Firaun kepada mereka.
16 Apabila terdapat kekurangan pada sukatan batu bata yang diperlukan oleh orang Israel setiap hari, para pengerah Firaun akan pergi mendapatkan isteri-isteri orang Israel dan mengambil bayi-bayi orang Israel sebanyak yang diperlukan. Mereka akan mengambilnya secara paksa dari pangkuan ibunya, lalu meletakkannya di dalam bangunan sebagai ganti batu bata.

17 Sementara ayah dan ibu mereka menangis dan meratapi mereka ketika mereka mendengar suara tangisan bayi-bayi mereka di dinding bangunan itu.

18 Para pengerah paksa itu membujuk orang Israel, sehingga orang Israel menempatkan anak-anak mereka di dalam bangunan itu, sehingga seorang meletakkan anaknya di atas tembok dan menaruh lempung di atasnya, sementara matanya menangis melihatnya, dan air matanya bercucuran ke atas anaknya.

19 Para pengerah Mesir berbuat demikian kepada anak-anak Israel selama berhari-hari, dan tidak seorang pun yang berbelas kasihan atau mengasihani anak-anak Israel.

20 Dan jumlah semua kanak-kanak yang terbunuh di dalam bangunan itu adalah dua ratus tujuh puluh orang, ada yang telah mereka bangun di atasnya sebagai ganti batu bata yang telah ditinggalkan oleh nenek moyang mereka, dan ada yang telah mereka keluarkan dari bangunan itu dengan mati.

21 Dan kerja keras yang dibebankan kepada bani Israel pada zaman Adikam melebihi apa yang mereka lakukan pada zaman ayahnya.

22 Dan bani Israel mengeluh setiap hari kerana kerja keras mereka, kerana mereka telah berkata kepada diri mereka sendiri, Lihatlah apabila Firaun mati, anaknya akan bangkit dan meringankan kerja kita!

23 Tetapi mereka menambah pekerjaan yang terakhir lebih daripada yang pertama, dan bani Israel mengeluh mendengar hal itu dan seruan mereka naik kepada Allah oleh karena pekerjaan mereka.

24 Pada masa itu, Allah mendengar suara bani Israel dan seruan mereka, lalu Allah mengingat kepada mereka perjanjian yang telah dibuat-Nya dengan Abraham, Ishak dan Yakub.

25 Dan Tuhan melihat beban bani Israel, dan pekerjaan berat mereka pada masa itu, dan Dia memutuskan untuk membebaskan mereka.

26 Pada masa itu Musa bin Amram masih dikurung di dalam penjara bawah tanah, di rumah Rehuel, orang Midian itu, dan Zipora, anak perempuan Rehuel, memberinya makan dengan diam-diam setiap hari.

27 Musa dikurung di dalam penjara bawah tanah di rumah Rehuel selama sepuluh tahun.

28 Dan pada akhir sepuluh tahun, iaitu tahun pertama pemerintahan Firaun atas Mesir, menggantikan ayahnya,

29 Kata Zipora kepada ayahnya, Rehuel, "Tidak seorang pun dapat bertanya atau mencari orang Ibrani yang telah kautangkap di dalam penjara selama sepuluh tahun ini."

30 Oleh itu, jikalau kiranya baik pada pemandangan tuanku, baiklah kami menyuruh orang untuk melihat sama ada dia masih hidup atau sudah mati, tetapi ayahnya tidak tahu, bahawa dia telah membantunya.

31 Lalu Rehuel, ayahnya, menjawabnya, katanya: "Pernahkah terjadi hal seperti ini sehingga seseorang dikurung dalam penjara tanpa makanan selama sepuluh tahun, dan ia tetap hidup?"

32 Lalu Zipora menjawab ayahnya, katanya: "Tentulah engkau mendengar, bahwa Allah orang Ibrani itu besar dan dahsyat, dan Ia selalu melakukan keajaiban-keajaiban bagi mereka.

33 Dialah yang menyelamatkan Abraham dari Ur-Kasdim, dan Ishak dari pedang ayahnya, dan Yakub dari malaikat Tuhan yang bergulat dengannya di tempat penyeberangan Yabuk.

34 Juga dengan orang ini Dia telah melakukan banyak perkara, Dia membebaskannya dari sungai di Mesir dan dari pedang Firaun, dan dari bani Kush, sehingga Dia juga dapat membebaskannya dari kelaparan dan menghidupkannya.

35 Rehuel memandang baik perkara itu, lalu dia melakukan seperti yang dikatakan oleh anak perempuannya, lalu menyuruh orang ke penjara bawah tanah untuk mengetahui apa yang terjadi kepada Musa.

36 Lalu dilihatnyalah Musa, orang itu, sedang duduk di dalam penjara bawah tanah itu, berdiri di atas kakinya, memuji dan berdoa kepada Allah nenek moyangnya.

37 Dan Rehuel memerintahkan supaya Musa dibawa keluar dari penjara bawah tanah, lalu mereka mencukurnya dan dia menukar pakaian penjaranya dan makan roti.

38 Kemudian Musa pergi ke taman Rehuel yang ada di belakang rumah itu, lalu di sana ia berdoa kepada TUHAN, Allahnya, yang telah melakukan keajaiban-keajaiban yang besar baginya.

39 Ketika dia berdoa, dia memandang ke arahnya, dan lihatlah sebatang kayu nilam diletakkan di tanah, yang ditanam di tengah-tengah taman.

40 Lalu ia mendekati tongkat itu dan melihat, maka tampaklah nama TUHAN, Allah semesta alam, terukir di atasnya, tertulis dan diukir pada tongkat itu.

41 Dan dia membacanya dan menghulurkan tangannya lalu memetiknya seperti sebatang pokok hutan dari semak belukar, dan tongkat itu berada di tangannya.

42 Dan inilah tongkat yang dengannya segala pekerjaan Tuhan kita dilakukan, setelah Dia menciptakan langit dan bumi, dan segala isinya, laut, sungai dan segala ikannya.

43 Setelah Tuhan menghalau Adam dari taman Eden, Dia mengambil tongkat di tangannya lalu pergi membajak tanah dari mana dia diambil.

44 Lalu tongkat itu turun kepada Nuh dan diberikan kepada Sem dan keturunannya, sampai tongkat itu sampai ke tangan Abraham, orang Ibrani itu.

45 Setelah Abraham memberikan segala miliknya kepada Ishak, anaknya, dia juga memberikan tongkat ini kepadanya.

46 Setelah Yakub melarikan diri ke Padan-Aram, dia mengambilnya, dan ketika dia kembali kepada ayahnya, dia tidak meninggalkannya.

47 Juga ketika dia pergi ke Mesir, dia mengambilnya dan memberikannya kepada Yusuf, satu bahagian lebih tinggi daripada saudara-saudaranya, kerana Yakub telah mengambilnya secara paksa dari saudaranya Esau.

48 Setelah kematian Yusuf, para bangsawan Mesir datang ke rumah Yusuf, lalu tongkat itu sampai ke tangan Rehuel, orang Midian itu, dan ketika dia keluar dari Mesir, dia mengambil tongkat itu di tangannya dan menanamnya di kebunnya.

49 Dan semua orang Kīni yang perkasa berusaha mencabutnya ketika mereka berusaha untuk mendapatkan Zipora, anak perempuannya, tetapi mereka tidak berhasil.

50 Maka ranting itu tinggal tertanam di taman Rehuel, sehingga datanglah orang yang berhak atasnya dan mengambilnya.

51 Apabila Rehuel melihat tongkat di tangan Musa, dia hairan melihatnya, lalu dia memberikan Zipora, anak perempuannya, kepadanya untuk menjadi isterinya.

BAB 78

1 Pada masa itu matilah Baal-Hanan bin Akhbor, raja Edom, dan ia dikuburkan di istananya di tanah Edom.
2 Setelah kematiannya, bani Esau menyuruh orang ke tanah Edom, lalu mereka mengambil dari sana seorang yang bernama Hadad di Edom, lalu mereka melantiknya menjadi raja atas mereka menggantikan Baal-Khanan, raja mereka.
3 Hadad memerintah atas bani Edom empat puluh lapan tahun lamanya.
4 Dan ketika dia memerintah, dia bertekad untuk berperang melawan bani Moab, untuk membawa mereka ke bawah kuasa bani Esau seperti sebelumnya, tetapi dia tidak dapat, kerana bani Moab mendengar perkara ini, dan mereka bangkit dan bergegas untuk memilih seorang raja atas mereka dari antara saudara-saudara mereka.
5 Kemudian mereka mengumpulkan sejumlah besar rakyat, lalu mengutus orang kepada bani Amon, saudara-saudara mereka, untuk meminta bantuan bagi mereka dalam memerangi Hadad, raja Edom.
6 Hadad mendengar apa yang telah dilakukan oleh bani Moab itu, lalu ia sangat takut kepada mereka, lalu ia berhenti berperang melawan mereka.
7 Pada zaman itu Musa, anak Amram, yang tinggal di Midian, mengambil Zipora, anak perempuan Rehuel, orang Midian itu, menjadi isterinya.
8 Dan Zipora berjalan mengikut jejak langkah anak-anak perempuan Yakub, dia sama seperti kesolehan Sarah, Ribka, Rahel dan Lea.
9 Zipora mengandung lalu melahirkan seorang anak lelaki, lalu menamainya Gersom, kerana katanya, “Aku adalah seorang pendatang di negeri asing,” tetapi dia tidak menyunat kulit khatannya, atas perintah Rehuel, ayah mertuanya.
10 Maka mengandunglah ia pula lalu melahirkan seorang anak laki-laki, tetapi disunatlah kulit khatannya dan dinamakannya Eliezer, sebab kata Musa: "Kerana Allah nenek moyangku telah menjadi penolongku, dan telah melepaskan aku dari pedang Firaun."
11 Pada masa itu, Firaun, raja Mesir, meningkatkan lagi pekerjaan orang Israel, dan dia terus memberatkan kuknya ke atas orang Israel.
12 Lalu disuruhnyalah suatu pengumuman dibuat di Mesir, katanya: "Janganlah berikan lagi jerami kepada bangsa itu untuk membuat batu bata, biarlah mereka pergi mengumpulkan jerami sebanyak yang mereka dapat."
13 Juga jumlah batu bata yang harus mereka buat haruslah mereka berikan setiap hari, dan janganlah mereka kurangi apa-apa, kerana mereka malas dalam pekerjaan mereka.
14 Dan bani Israel mendengar hal ini, lalu mereka meratap dan mengeluh, dan mereka berseru kepada Tuhan kerana kepahitan jiwa mereka.
15 TUHAN mendengar tangisan orang Israel, dan melihat betapa kerasnya penindasan yang dilakukan oleh orang Mesir kepada mereka.
16 Dan Tuhan cemburu terhadap umat-Nya dan warisan-Nya, dan mendengar suara mereka, lalu Dia memutuskan untuk membawa mereka keluar dari kesengsaraan Mesir, untuk memberikan mereka tanah Kanaan sebagai milik.

BAB 79

1 Pada masa itu Musa sedang menggembalakan kambing domba Rehuel, orang Midian, bapa mertuanya, di seberang padang gurun Sin, dan tongkat yang diambilnya dari bapa mertuanya ada di tangannya.
2 Pada suatu hari seekor anak kambing terlepas dari kawanan domba, lalu Musa mengejarnya dan sampailah ia ke gunung Allah, ke Horeb.
3 Ketika ia sampai di Horeb, TUHAN menampakkan diri kepadanya di sana di semak duri itu, dan ia mendapati semak duri itu menyala dengan api, tetapi api itu tidak berkuasa atas semak duri itu untuk memakannya.
4 Dan Musa sangat terkejut dengan pemandangan ini, mengapa semak itu tidak dimakan, dan dia mendekat untuk melihat perkara yang menakjubkan ini, dan Tuhan memanggil Musa keluar dari api dan memerintahkannya untuk pergi ke Mesir, kepada Firaun raja Mesir, untuk menghantar anak-anak Israel keluar dari pekerjaannya.
5 Lalu berfirmanlah TUHAN kepada Musa: "Pergilah, kembalilah ke Mesir, sebab semua orang yang ingin mencabut nyawamu telah mati; dan engkau harus berkata kepada Firaun supaya ia menyuruh orang Israel keluar dari negerinya."
6 Dan Tuhan menunjukkan kepadanya untuk melakukan tanda-tanda dan mujizat-mujizat di Mesir di hadapan mata Firaun dan mata rakyatnya, supaya mereka percaya bahawa Tuhan telah mengutusnya.
7 Musa mendengar segala yang diperintahkan TUHAN kepadanya, lalu kembalilah ia kepada mertuanya dan memberitahukannya kepadanya. Kata Rehuel kepadanya: "Pergilah dengan selamat."
8 Lalu Musa bersiap untuk pergi ke Mesir, dan dia membawa isteri dan anak-anaknya bersamanya. Dia berada di sebuah penginapan di tengah jalan, lalu seorang malaikat Tuhan turun dan mencari alasan untuk melawannya.
9 Dan dia ingin membunuhnya kerana anak sulungnya, kerana dia tidak menyunatnya, dan telah melanggar perjanjian yang telah dibuat Tuhan dengan Abraham.
10 Musa telah mendengar kata-kata bapa mertuanya yang telah dikatakannya kepadanya, supaya jangan menyunat anak sulungnya, oleh sebab itu dia tidak menyunatnya.
11 Dan Zipora melihat malaikat Tuhan mencari alasan untuk menentang Musa, dan dia tahu bahawa perkara ini disebabkan oleh Musa yang tidak menyunat anaknya, Gersom.
12 Lalu Zipora segera mengambil batu-batu tajam yang ada di sana, lalu disunatkannya anaknya, lalu melepaskan suaminya dan anaknya dari tangan malaikat TUHAN.
13 Dan Harun anak Amram, saudara Musa, sedang berjalan-jalan di tepi sungai di Mesir pada hari itu.
14 Lalu TUHAN menampakkan diri kepadanya di tempat itu dan berfirman kepadanya: "Pergilah kepada Musa di padang gurun." Lalu pergilah Musa dan bertemu dengan Musa di gunung Allah, lalu diciumnya dia.
15 Harun mengangkat mukanya lalu melihat Zipora, isteri Musa, dan anak-anaknya. Dia berkata kepada Musa, "Siapakah mereka ini?"

16 Musa berkata kepadanya: "Mereka isteriku dan anak-anakku lelaki, yang telah diberikan Allah kepadaku di Midian." Hal itu membuat Harun sedih hati karena perempuan itu dan anak-anaknya.

17 Lalu berkatalah Harun kepada Musa, "Suruhlah perempuan itu dan anak-anaknya pergi ke rumah ayahnya." Musa mendengar kata-kata Harun, lalu berbuat demikian.

18. Zipora kembali bersama anak-anaknya, lalu mereka pergi ke rumah Rehuel, dan tinggal di sana sampai tiba saatnya Tuhan melawat umat-Nya, dan membawa mereka keluar dari Mesir dari tangan Firaun.

19 Lalu Musa dan Harun datang ke Mesir kepada jemaah bani Israel, lalu mereka menyampaikan kepada mereka segala firman Tuhan, dan bangsa itu bersukacita dengan sangat besar.

20 Keesokan harinya, Musa dan Harun bangun pagi-pagi, lalu pergi ke istana Firaun, sambil membawa tongkat Allah di tangan mereka.

21 Ketika mereka sampai di pintu gerbang raja, dua ekor singa muda dikurung di sana dengan alat-alat besi, dan tidak seorang pun keluar atau masuk dari hadapan mereka, kecuali mereka yang diperintahkan raja untuk datang, ketika para ahli sihir datang dan mengusir singa-singa itu dengan mantera mereka, dan ini membawa mereka kepada raja.

22 Musa segera mengangkat tongkat itu ke atas singa-singa itu, lalu dilepaskannya mereka. Lalu masuklah Musa dan Harun ke dalam istana raja.

23 Singa-singa itu juga datang bersama mereka dengan sukacita, dan mereka mengikuti mereka dan bersukacita seperti anjing bersukacita atas tuannya yang pulang dari padang.

24 Ketika Firaun melihat perkara ini, dia terkejut dan sangat takut mendengar berita itu, kerana rupa mereka seperti rupa anak-anak Tuhan.

25 Lalu berkatalah Firaun kepada Musa, "Apakah yang kauperlukan?" Jawab mereka kepadanya, "TUHAN, Allah orang Ibrani, telah mengutus kami kepadamu untuk berfirman: Biarkanlah umat-Ku pergi, supaya mereka beribadah kepada-Ku."

26 Ketika Firaun mendengar kata-kata mereka, ia sangat ketakutan di hadapan mereka, lalu berkatalah ia kepada mereka: "Pergilah hari ini dan kembalilah kepadaku esok." Dan mereka berbuat menurut titah raja.

27 Setelah mereka pergi, Firaun menyuruh memanggil Bileam, ahli sihir itu, dan kepada anak-anaknya Yanes dan Yambres, dan kepada semua ahli sihir, ahli sihir, dan penasihat raja. Mereka semua datang dan duduk di hadapan raja.

28 Dan raja memberitahu mereka semua perkataan yang telah dikatakan Musa dan saudaranya Harun kepadanya, dan para ahli sihir itu berkata kepada raja, "Tetapi bagaimana orang-orang itu datang kepadamu, kerana singa-singa yang dikurung di pintu gerbang?"

29 Raja berkata, "Kerana mereka mengangkat tongkat mereka terhadap singa-singa itu dan melepaskan mereka, lalu datang kepadaku, dan singa-singa itu juga bersukacita kepada mereka seperti anjing bersukacita bertemu dengan tuannya."

30 Lalu Bileam bin Beor, ahli sihir itu, menjawab raja, katanya: "Mereka ini tidak lain hanyalah ahli sihir seperti kami."

31 Oleh itu, suruhlah memanggil mereka, dan biarlah mereka datang dan kami akan menguji mereka, dan raja berbuat demikian.

32 Keesokan paginya Firaun menyuruh memanggil Musa dan Harun untuk menghadap raja. Mereka mengambil tongkat Allah, lalu pergi menghadap raja dan berkata kepadanya,

33 Beginilah firman TUHAN, Allah orang Ibrani: "Suruhlah umat-Ku beribadah kepada-Ku."

34 Raja berkata kepada mereka, "Tetapi siapakah yang akan percaya kepadamu bahawa kamu adalah utusan Tuhan dan bahawa kamu datang kepadaku atas perintah-Nya?"

35 Oleh itu, berikanlah suatu keajaiban atau tanda dalam perkara ini, supaya perkataan yang kauucapkan itu dipercayai.

36 Lalu Harun segera melemparkan tongkat dari tangannya ke hadapan Firaun dan pegawai-pegawainya, lalu tongkat itu berubah menjadi ular.

37 Dan para ahli sihir itu melihat hal itu, lalu mereka masing-masing melemparkan tongkatnya ke tanah, lalu tongkat-tongkat itu menjadi ular.

38 Dan ular tongkat Harun itu mengangkat kepalanya dan membuka mulutnya untuk menelan tongkat-tongkat ahli sihir itu.

39 Lalu Bileam, tukang sihir itu, menjawab, "Ini sudah berlaku sejak zaman dahulu kala, seekor ular menelan sesamanya, dan makhluk-makhluk hidup saling memakan."

40 Oleh itu, kembalikan ia kepada tongkat seperti dahulu, dan kami juga akan mengembalikan tongkat kami seperti dahulu, dan jika tongkatmu menelan tongkat kami, maka kami akan tahu bahawa roh Tuhan ada di dalammu, dan jika tidak, engkau hanyalah seorang tukang seperti kami.

41 Dan Harun segera menghulurkan tangannya dan menangkap ekor ular itu, lalu ia menjadi tongkat di tangannya, dan para ahli sihir itu melakukan hal yang sama dengan tongkat mereka, dan mereka masing-masing menangkap ekor ularnya, lalu ia menjadi tongkat seperti yang mula-mula.

42 Dan apabila mereka dikembalikan kepada tongkat, tongkat Harun menelan tongkat mereka.

43 Apabila raja melihat perkara ini, baginda memerintahkan untuk membawa buku catatan yang berkaitan dengan raja-raja Mesir. Mereka membawa buku catatan, iaitu sejarah raja-raja Mesir, yang di dalamnya tertulis semua berhala Mesir. Mereka berniat untuk menemukan nama TUHAN di dalamnya, tetapi mereka tidak menemukannya.

44 Lalu berkatalah Firaun kepada Musa dan Harun: "Sesungguhnya aku tidak menemukan nama Allahmu tertulis dalam kitab ini, dan aku tidak tahu namanya."

45 Lalu para penasihat dan orang-orang bijaksana itu menjawab raja, "Kami telah mendengar bahawa Tuhan orang Ibrani adalah anak orang bijaksana, anak raja-raja zaman dahulu kala.

46 Lalu Firaun berpaling kepada Musa dan Harun lalu berkata kepada mereka, "Aku tidak kenal Tuhan yang telah

kamu nyatakan itu, dan aku juga tidak akan mengutus umat-Nya."

47 Lalu mereka menjawab dan berkata kepada raja, Tuhan, Allah segala tuhan, adalah nama-Nya, dan Dia telah menyatakan nama-Nya atas kami sejak zaman nenek moyang kami, dan mengutus kami, dengan berkata, Pergilah kepada Firaun dan katakan kepadanya, Biarkanlah umat-Ku supaya mereka melayani Aku.

48 Oleh itu, suruhlah kami pergi ke padang gurun selama tiga hari untuk mempersembahkan korban kepada-Nya di sana, kerana sejak hari kami pergi ke Mesir, Dia tidak menerima korban bakaran, korban sajian atau korban sembelihan dari tangan kami. Jika Engkau tidak mengutus kami, maka murka-Nya akan menyala terhadap engkau dan Dia akan memukul Mesir dengan wabak atau pedang.

49 Lalu berkatalah Firaun kepada mereka, "Ceritakan sekarang kuasa dan keperkasaan-Nya." Lalu mereka berkata kepadanya, "Dialah yang menciptakan langit dan bumi, laut dan semua ikan mereka, Dia membentuk terang, menciptakan kegelapan, menurunkan hujan ke atas bumi dan menyiramnya, dan menumbuhkan rumput dan rerumputan, Dia menciptakan manusia dan binatang dan binatang-binatang hutan, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan dengan mulut-Nya mereka hidup dan mati."

50 Sesungguhnya Dialah yang menciptakan engkau dalam kandungan ibumu, dan memberi engkau nafas kehidupan, dan membesarkan engkau dan menempatkan engkau di atas takhta kerajaan Mesir, dan Dia akan mengambil nafas dan jiwamu dari padamu, dan mengembalikan engkau ke tanah dari mana engkau diambil.

51 Maka bangkitlah kemarahan raja mendengar kata-kata mereka itu, lalu ia berkata kepada mereka, "Tetapi siapakah di antara segala dewa bangsa-bangsa yang dapat melakukan ini? Sungaiku adalah milikku sendiri, dan akulah yang membuatnya untuk diriku sendiri."

52 Dan dia menghalau mereka darinya, dan dia memerintahkan agar kerja paksa atas Israel lebih berat daripada semalam dan sebelumnya.

53 Lalu Musa dan Harun keluar dari hadapan raja, lalu mereka melihat bani Israel dalam keadaan yang buruk kerana para pengerah telah membebankan pekerjaan mereka dengan sangat berat.

54 Lalu Musa kembali kepada Tuhan dan berkata, "Mengapa Engkau menganiaya umat-Mu? Sejak aku datang untuk mengatakan kepada Firaun apa yang Engkau suruh aku katakan, dia telah memperlakukan orang Israel dengan sangat jahat."

55 Dan Tuhan berfirman kepada Musa, "Lihatlah, engkau akan melihat bahawa dengan tangan yang dihulurkan dan tulah-tulah yang berat, Firaun akan menyuruh orang Israel keluar dari negerinya."

56 Musa dan Harun tinggal di antara saudara-saudara mereka, bani Israel, di Mesir.

57 Tetapi orang Mesir menyusahkan orang Israel dengan pekerjaan berat yang dibebankan mereka kepada mereka.

BAB 80

1 Dan pada akhir dua tahun, Tuhan mengutus Musa lagi kepada Firaun untuk membawa bani Israel keluar, dan untuk menghantar mereka keluar dari tanah Mesir.

2. Musa pergi ke istana Firaun, lalu dia menyampaikan kepadanya firman Tuhan yang telah mengutusnya, tetapi Firaun tidak mau mendengar suara Tuhan, dan Tuhan membangkitkan kuasa-Nya di Mesir ke atas Firaun dan rakyatnya, dan Tuhan menimpakan Firaun dan rakyatnya dengan tulah yang sangat besar dan pedih.

3 Lalu Tuhan mengutus melalui Harun dan mengubah semua air di Mesir menjadi darah, dengan semua sungai dan sungainya.

4 Apabila seorang Mesir datang untuk minum dan menimba air, dia melihat ke dalam buyungnya, dan lihatlah, semua air itu berubah menjadi darah; dan apabila dia datang untuk minum dari cawannya, air dalam cawan itu menjadi darah.

5 Dan apabila seorang wanita menguli adunannya dan memasak makanannya, rupanya berubah menjadi darah.

6 Lalu Tuhan mengutus lagi dan menyebabkan semua air mereka menghasilkan katak, dan semua katak itu masuk ke dalam rumah orang Mesir.

7 Apabila orang Mesir minum, perut mereka dipenuhi katak dan mereka menari di dalam perut mereka seperti mereka menari di dalam sungai.

8 Dan semua air minuman dan air masak mereka berubah menjadi katak, juga ketika mereka berbaring di tempat tidur mereka, peluh mereka melahirkan katak.

9 Walaupun begitu, murka Tuhan tidak surut daripada mereka, dan tangan-Nya dihulurkan terhadap semua orang Mesir untuk menimpakan mereka dengan setiap tulah yang berat.

10 Lalu Ia menyuruh dan menghancurleburkan debu mereka menjadi kutu, dan kutu-kutu itu menjadi tinggi di Mesir, setinggi dua hasta di atas bumi.

11 Kutu-kutu itu sangat banyak, pada daging manusia dan binatang, pada semua penduduk Mesir. Tuhan juga mengirimkan kutu-kutu itu ke atas raja dan permaisuri, dan itu sangat menyusahkan orang Mesir oleh karena kutu-kutu itu.

12 Walaupun begitu, murka Tuhan tidak surut, dan tangan-Nya masih dihulurkan ke atas Mesir.

13 Lalu Tuhan menyuruh segala jenis binatang buas ke Mesir, dan binatang-binatang itu datang dan memusnahkan seluruh Mesir, manusia dan binatang, dan pokok-pokok, dan segala sesuatu yang ada di Mesir.

14 Dan Tuhan mengirimkan ular-ular yang berbisa, kala jengking, tikus, musang, katak, dan yang lain-lain yang merayap di dalam debu.

15 Lalat, tebuan, kutu, serangga dan agas, masing-masing berkerumun menurut jenisnya.

16 Dan segala jenis binatang melata dan binatang bersayap datang ke Mesir dan membuat orang Mesir sangat sedih.

17 Kutu-kutu dan lalat-lalat itu masuk ke dalam mata dan telinga orang Mesir.

18 Lalu tebuan datang menyerang mereka dan menghalau mereka, lalu mereka lari dari situ ke bilik-bilik mereka, lalu tebuan itu mengejar mereka.

19 Dan ketika orang Mesir bersembunyi dari kawanan binatang, mereka mengunci pintu mereka di belakang

mereka, dan Tuhan memerintahkan Sulanuth yang berada di laut, untuk naik dan masuk ke Mesir.

20 Dan dia mempunyai lengan yang panjang, sepuluh hasta panjangnya seperti hasta lelaki.

21 Lalu dia naik ke atas bumbung-bumbung, membuka rangka atap dan lantainya, memotongnya, lalu mengulurkan tangannya ke dalam rumah, membuka kunci dan bautnya, lalu membuka rumah-rumah orang Mesir.

22 Kemudian datanglah kawanan binatang ke dalam rumah-rumah orang Mesir, dan kawanan binatang itu membinasakan orang Mesir, dan itu sangat menyusahkan mereka.

23 Walaupun begitu, murka Tuhan tidak surut daripada orang Mesir, malah tangan-Nya masih teracung terhadap mereka.

24 Lalu Tuhan mengirimkan penyakit sampar, dan penyakit sampar itu melanda Mesir, pada kuda, keledai, unta, kawanan lembu dan domba dan manusia.

25 Apabila orang Mesir bangun pagi-pagi untuk membawa ternak mereka ke padang rumput, mereka mendapati semua ternak mereka telah mati.

26 Hanya seekor daripada sepuluh ternak orang Mesir yang tinggal, dan seekor pun tidak mati daripada ternak orang Israel di Gosyen.

27 Lalu Allah mendatangkan suatu radang yang membakar pada daging orang Mesir, yang mengoyakkan kulit mereka, dan itu menjadi gatal-gatal yang hebat pada semua orang Mesir dari telapak kaki mereka sampai ke ubun-ubun mereka.

28 Dan banyak bisul pada daging mereka, sehingga daging mereka menjadi busuk dan berbau busuk.

29 Walaupun begitu, murka Tuhan tidak surut, dan tangan-Nya masih dihulurkan ke atas seluruh Mesir.

30 Dan Tuhan menurunkan hujan batu yang sangat lebat, yang menimpa pokok anggur mereka dan mematahkan pokok buah-buahan mereka dan mengeringkannya sehingga jatuh menimpanya.

31 Juga setiap tumbuhan hijau menjadi kering dan binasa, kerana api yang bercampur turun di tengah-tengah hujan batu, oleh itu hujan batu dan api itu memakan segala sesuatu.

32 Manusia dan binatang yang terdapat di luar binasa oleh nyalaan api dan hujan batu, dan semua singa muda menjadi letih lesu.

33 Dan Tuhan mengirimkan dan membawa banyak belalang ke Mesir, Chasel, Salom, Chargol, dan Chagole, belalang-belalang dari jenisnya, yang memakan semua yang tersisa dari hujan batu.

34 Kemudian orang Mesir bersukacita melihat belalang itu, walaupun mereka memakan hasil ladang, dan mereka menangkapnya dengan banyak dan mengasinkannya untuk makanan.

35 Lalu TUHAN mendatangkan angin laut yang kencang, yang menerbangkan segala belalang, yang diasinkan, dan melemparkannya ke Laut Merah; tidak ada seekor belalang pun yang tinggal di daerah Mesir.

36 Lalu Allah mendatangkan kegelapan ke atas Mesir, sehingga seluruh tanah Mesir dan Patros menjadi gelap selama tiga hari, sehingga seorang pun tidak dapat melihat tangannya apabila ia mengangkatnya ke mulutnya.

37 Pada masa itu, ramai orang Israel yang telah memberontak terhadap Tuhan dan yang tidak mahu mendengar Musa dan Harun, dan tidak percaya kepada mereka bahawa Tuhan telah mengutus mereka.

38 Dan mereka yang telah berkata, "Kami tidak akan keluar dari Mesir, supaya kami tidak binasa kelaparan di padang gurun yang tandus ini, dan mereka yang tidak mau mendengar suara Musa."

39 Dan Tuhan menimpakan tulah kepada mereka dalam tiga hari kegelapan, dan orang Israel menguburkan mereka pada hari-hari itu, tanpa diketahui oleh orang Mesir atau orang Mesir bersukacita atas mereka.

40 Kegelapan itu sangat hebat di Mesir selama tiga hari, dan sesiapa yang berdiri ketika kegelapan datang, tetap berdiri di tempatnya, dan dia yang duduk tetap duduk, dan dia yang berbaring terus berbaring dalam keadaan yang sama, dan dia yang berjalan tetap duduk di atas tanah di tempat yang sama; dan perkara ini berlaku kepada semua orang Mesir, sehingga kegelapan itu berlalu.

41 Dan hari-hari kegelapan berlalu, dan Tuhan mengutus Musa dan Harun kepada bani Israel, berfirman, "Rayakan perayaanmu dan buatlah Paskahmu, kerana lihatlah Aku datang pada tengah malam di antara semua orang Mesir, dan Aku akan membunuh semua anak sulung mereka, dari anak sulung manusia hingga anak sulung binatang, dan apabila Aku melihat Paskahmu, Aku akan melewati kamu."

42 Lalu orang Israel melakukan segala yang diperintahkan TUHAN kepada Musa dan Harun, demikianlah mereka lakukan pada malam itu.

43 Pada tengah malam itu, TUHAN berjalan di tengah-tengah Mesir dan membunuh semua anak sulung orang Mesir, dari anak sulung manusia sampai anak sulung binatang.

44 Lalu Firaun bangun pada waktu malam, dia dan semua pegawainya dan semua orang Mesir, dan pada malam itu terdengarlah tangisan yang hebat di seluruh Mesir, sebab tidak ada rumah yang tidak mempunyai mayat.

45 Juga patung-patung anak sulung Mesir, yang diukir pada dinding rumah mereka, telah dimusnahkan dan jatuh ke tanah.

46 Malah tulang-tulang anak sulung mereka yang telah mati sebelum ini dan yang telah mereka kuburkan di rumah mereka, telah dikumpulkan oleh anjing-anjing Mesir pada malam itu dan diseret ke hadapan orang Mesir dan dilemparkan ke hadapan mereka.

47 Semua orang Mesir melihat malapetaka yang tiba-tiba menimpa mereka, lalu semua orang Mesir berteriak dengan suara yang nyaring.

48 Dan semua keluarga Mesir menangis pada malam itu, setiap orang untuk anak lelakinya dan setiap orang untuk anak perempuannya, sebagai anak sulung, dan kegemparan Mesir kedengaran dari kejauhan pada malam itu.

49 Dan Bathia, anak perempuan Firaun, pergi bersama raja pada malam itu untuk mencari Musa dan Harun di rumah mereka, dan mereka mendapati mereka di rumah mereka, sedang makan dan minum serta bersukacita bersama seluruh Israel.

50. Dan Bathia berkata kepada Musa, "Inikah balasan atas kebaikan yang telah kulakukan kepadamu, yang telah membesarkan dan melatihmu, dan engkau telah

mendatangkan malapetaka ini kepadaku dan kepada keluarga ayahku?"

51 Musa berkata kepadanya, "Sesungguhnya sepuluh tulah telah ditimpakan TUHAN ke atas Mesir; adakah suatu malapetaka menimpa engkau daripada salah satu daripadanya? Adakah salah satu daripadanya telah menimpa engkau?" Jawabnya, "Tidak."

52 Musa berkata kepadanya, "Meskipun engkau anak sulung ibumu, engkau tidak akan mati, dan tiada malapetaka akan menimpa engkau di tengah-tengah Mesir."

53 Dan dia berkata, "Apakah untungnya bagiku, apabila aku melihat raja, saudaraku, dan seluruh isi rumahnya dan rakyatnya dalam kejahatan ini, yang anak sulungnya binasa bersama semua anak sulung Mesir?"

54 Lalu berkatalah Musa kepadanya, "Sesungguhnya saudaramu dan keluarganya, dan rakyatnya, keluarga-keluarga Mesir, tidak mau mendengar firman TUHAN, sebab itulah malapetaka ini menimpa mereka."

55 Kemudian Firaun, raja Mesir, mendekati Musa dan Harun, serta beberapa orang bani Israel yang bersama-sama mereka di tempat itu, lalu dia berdoa kepada mereka, katanya,

56 Bangunlah dan bawalah saudara-saudaramu, semua orang Israel yang ada di negeri ini, beserta kambing domba dan lembu sapi mereka dan semua milik mereka, janganlah mereka meninggalkan apa-apa yang tinggal, hanya berdoalah untukku kepada TUHAN, Allahmu.

57 Musa berkata kepada Firaun, "Meskipun engkau anak sulung ibumu, janganlah takut, kerana engkau tidak akan mati, kerana Tuhan telah memerintahkan agar engkau hidup, untuk menunjukkan kepadamu kekuatan-Nya yang besar dan lengan-Nya yang kuat dan terbentang."

58 Dan Firaun memerintahkan agar bani Israel dilepaskan, dan semua orang Mesir menguatkan diri untuk melepaskan mereka, kerana mereka berkata, "Kita semua akan binasa."

59 Dan semua orang Mesir menyuruh orang Israel pergi, dengan kekayaan yang besar, domba dan lembu dan barang-barang berharga, menurut sumpah Tuhan antara Dia dan bapa kita Abraham.

60 Dan bani Israel menunda-nunda untuk keluar pada waktu malam, dan ketika orang Mesir datang kepada mereka untuk membawa mereka keluar, mereka berkata kepada mereka, "Adakah kami pencuri, sehingga kami harus keluar pada waktu malam?"

61 Lalu orang Israel meminta barang-barang perak dan emas dan pakaian daripada orang Mesir, tetapi orang Israel merampas orang Mesir itu.

62 Musa segera bangun dan pergi ke sungai Mesir, lalu mengangkat dari sana keranda Yusuf dan membawanya bersamanya.

63 Bani Israel juga membawa keranda mayat bapanya masing-masing, dan setiap orang membawa keranda mayat sukunya.

BAB 81

1 Kemudian berangkatlah orang Israel dari Rameses ke Sukot, kira-kira enam ratus ribu orang lelaki berjalan kaki, belum termasuk anak-anak dan isteri mereka.

2 Juga orang ramai dari pelbagai bangsa turut serta dengan mereka, serta kawanan domba dan lembu sapi, bahkan banyak ternak.

3 Lamanya orang Israel tinggal di tanah Mesir sebagai orang asing dalam kerja paksa adalah dua ratus sepuluh tahun.

4 Dan pada akhir dua ratus sepuluh tahun, Tuhan membawa orang Israel keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat.

5 Kemudian berangkatlah orang Israel dari Mesir, dari Gosyen, dan dari Rameses, lalu berkemah di Sukot pada hari kelima belas bulan pertama.

6 Dan orang Mesir menguburkan semua anak sulung mereka yang telah dibunuh TUHAN, dan semua orang Mesir menguburkan orang-orang mereka yang terbunuh selama tiga hari.

7 Kemudian berangkatlah orang Israel dari Sukot, lalu berkemah di Etom, di ujung padang gurun.

8 Dan pada hari ketiga setelah orang Mesir menguburkan anak-anak sulung mereka, banyak orang bangkit dari Mesir dan mengejar orang Israel untuk mengembalikan mereka ke Mesir, kerana mereka menyesal kerana telah menyuruh orang Israel pergi dari perhambaan mereka.

9 Seorang berkata kepada temannya, "Sesungguhnya Musa dan Harun berkata kepada Firaun, 'Kami akan pergi ke padang gurun selama tiga hari perjalanan untuk mempersembahkan korban kepada TUHAN, Allah kami.'"

10 Oleh itu, marilah kita bangun pagi-pagi dan menyuruh mereka kembali. Jika mereka kembali bersama kita ke Mesir kepada tuan mereka, maka kita akan tahu bahawa ada iman dalam diri mereka. Tetapi jika mereka tidak mau kembali, maka kita akan berperang melawan mereka dan menyuruh mereka kembali dengan kekuatan yang besar dan tangan yang kuat.

11 Dan semua pembesar Firaun bangun pada waktu pagi, dan bersama mereka kira-kira tujuh ratus ribu orang, lalu mereka keluar dari Mesir pada hari itu, dan sampai ke tempat di mana bani Israel berada.

12 Semua orang Mesir melihat Musa, Harun, dan semua orang Israel sedang duduk di hadapan Pi-Hahirot, sedang makan, minum, dan merayakan perayaan TUHAN.

13 Lalu berkatalah semua orang Mesir kepada orang Israel: "Tentulah kamu telah berkata: Kami akan pergi ke padang gurun selama tiga hari perjalanan untuk mempersembahkan korban kepada Allah kami, kemudian kami akan kembali."

14 Oleh itu, hari ini genap lima hari sejak kamu pergi, mengapa kamu tidak kembali kepada tuanmu?

15 Lalu Musa dan Harun menjawab mereka, katanya: "Kerana TUHAN, Allah kita, telah bersaksi tentang kita, demikian: Kamu tidak akan kembali ke Mesir lagi, tetapi kami akan pergi ke negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, seperti yang telah dijanjikan TUHAN, Allah kita, kepada nenek moyang kita untuk diberikannya kepada kita."

16 Apabila para bangsawan Mesir melihat bahawa bani Israel tidak mendengar mereka dan tidak mahu kembali ke Mesir, mereka bersiap sedia untuk berperang melawan Israel.

17 Dan Tuhan menguatkan hati bani Israel atas orang Mesir, sehingga mereka memukul mereka dengan hebat. Pertempuran itu sengit terhadap orang Mesir, dan semua

orang Mesir melarikan diri dari hadapan orang Israel, sebab banyak dari mereka yang binasa di tangan Israel.

18 Dan para bangsawan Firaun pergi ke Mesir dan memberitahu Firaun, katanya, Bani Israel telah melarikan diri, dan tidak akan kembali lagi ke Mesir, dan dengan cara inilah Musa dan Harun berbicara kepada kami.

19 Dan Firaun mendengar hal ini, maka hatinya dan hati semua rakyatnya berpaling melawan Israel, dan mereka bertaubat kerana mereka telah menyuruh Israel pergi; dan semua orang Mesir menasihati Firaun untuk mengejar bani Israel agar mereka kembali kepada beban mereka.

20 Lalu mereka berkata seorang kepada yang lain: "Apakah yang telah kita lakukan ini, sehingga kita menyuruh orang Israel pergi dari perbudakan kita?"

21 Dan TUHAN menguatkan hati semua orang Mesir untuk mengejar orang Israel, sebab TUHAN ingin menjatuhkan orang Mesir di Laut Merah.

22 Lalu Firaun bersiap-siap dan memasang keretanya, lalu menyuruh semua orang Mesir berkumpul; tidak ada seorang pun yang tinggal kecuali anak-anak kecil dan perempuan-perempuan.

23 Lalu semua orang Mesir pergi bersama Firaun untuk mengejar bani Israel. Perkhemahan Mesir itu sangat besar dan berat, kira-kira sepuluh ratus ribu orang.

24 Dan seluruh perkhemahan ini pergi mengejar bani Israel untuk membawa mereka kembali ke Mesir, dan mereka sampai kepada mereka yang berkemah di tepi Laut Merah.

25 Ketika orang Israel mengangkat mukanya, mereka melihat semua orang Mesir mengejar mereka, dan orang Israel sangat ketakutan melihat mereka, lalu orang Israel berseru kepada TUHAN.

26 Dan oleh kerana orang Mesir, bani Israel berpecah menjadi empat kumpulan, dan mereka berpecah pendapat, kerana mereka takut kepada orang Mesir, lalu Musa berbicara kepada setiap daripada mereka.

27 Rombongan pertama adalah dari bani Ruben, Simeon, dan Isakhar, dan mereka bertekad untuk terjun ke laut, kerana mereka sangat takut kepada orang Mesir.

28 Lalu berkatalah Musa kepada mereka: "Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari TUHAN, yang akan dilakukan-Nya hari ini bagimu."

29 Rombongan kedua ialah bani Zebulon, Benyamin dan Naftali, dan mereka bertekad untuk kembali ke Mesir bersama-sama orang Mesir.

30 Lalu berkatalah Musa kepada mereka: "Janganlah takut, sebab seperti kamu melihat orang Mesir hari ini, demikian juga kamu tidak akan melihat mereka lagi untuk selama-lamanya."

31 Rombongan ketiga terdiri daripada bani Yehuda dan Yusuf, dan mereka bertekad untuk pergi menentang orang Mesir untuk berperang melawan mereka.

32 Musa berkata kepada mereka, "Berdirilah di tempatmu, sebab TUHAN akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam."

33. Rombongan keempat adalah dari bani Lewi, Gad, dan Asyer, dan mereka bertekad untuk pergi ke tengah-tengah orang Mesir untuk mengacaukan mereka, lalu Musa berkata kepada mereka, "Tinggallah di tempatmu dan jangan takut, hanya berserulah kepada Tuhan agar Dia dapat menyelamatkanmu dari tangan mereka."

34 Kemudian Musa bangun dari tengah-tengah bangsa itu, lalu berdoa kepada TUHAN, katanya:

35 Ya Tuhan, Allah seluruh bumi, selamatkanlah umat-Mu yang telah Engkau bawa keluar dari Mesir, dan janganlah orang Mesir bermegah bahawa kuasa dan kekuatan adalah milik mereka.

36 Lalu berfirmanlah TUHAN kepada Musa: "Mengapakah engkau berseru-seru kepada-Ku? Katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka berangkat, dan ulurkanlah tongkatmu ke atas laut dan belahlah airnya, supaya orang Israel menyeberang melaluinya."

37 Musa berbuat demikian, diangkatnya tongkatnya ke atas laut dan membelahnya.

38 Dan air laut terbahagi kepada dua belas bahagian, dan bani Israel berjalan kaki, dengan kasut, seperti seorang lelaki melalui jalan yang telah disediakan.

39 Dan Tuhan menunjukkan kepada bani Israel mujizat-mujizat-Nya di Mesir dan di laut dengan perantaraan Musa dan Harun.

40 Dan ketika bani Israel telah masuk ke laut, orang Mesir mengejar mereka, dan air laut kembali menimpa mereka, dan mereka semua tenggelam di dalam air, dan tidak seorang pun yang tinggal kecuali Firaun, yang bersyukur kepada Tuhan dan percaya kepada-Nya, oleh itu Tuhan tidak menyebabkan dia binasa pada waktu itu bersama orang Mesir.

41 Dan Tuhan memerintahkan seorang malaikat untuk membawanya dari antara orang Mesir, yang melemparkannya ke tanah Niniwe dan dia memerintahnya untuk waktu yang lama.

42 Dan pada hari itu Tuhan menyelamatkan Israel dari tangan Mesir, dan semua orang Israel melihat bahawa orang Mesir telah binasa, dan mereka melihat tangan Tuhan yang besar, dalam apa yang telah dilakukan-Nya di Mesir dan di laut.

43 Kemudian Musa dan bani Israel menyanyikan nyanyian ini untuk TUHAN pada hari TUHAN menjatuhkan orang Mesir di hadapan mereka.

44 Dan seluruh Israel menyanyi bersama-sama, katanya: "Aku akan menyanyi bagi Tuhan, sebab Dia sangat agung, kuda dan penunggangnya telah dicampakkan-Nya ke dalam laut; lihatlah, itu tertulis dalam kitab Taurat Allah."

45 Selepas itu, bani Israel meneruskan perjalanan mereka, dan berkemah di Mara. Tuhan memberikan kepada bani Israel ketetapan dan peraturan di tempat itu di Mara. Tuhan memerintahkan bani Israel untuk berjalan menurut segala jalan-Nya dan beribadah kepada-Nya.

46 Kemudian mereka berangkat dari Mara dan sampai ke Elim. Di Elim terdapat dua belas mata air dan tujuh puluh pokok kurma, dan anak-anak itu berkemah di sana di tepi air.

47 Kemudian mereka berangkat dari Elim dan tiba di padang gurun Sin, pada hari kelima belas bulan kedua setelah mereka keluar dari Mesir.

48 Pada waktu itu TUHAN memberikan manna kepada orang Israel untuk dimakan, dan TUHAN menurunkan hujan dari langit kepada orang Israel setiap hari.

49 Dan orang Israel makan manna empat puluh tahun lamanya, selama mereka berada di padang gurun, sampai mereka tiba di tanah Kanaan untuk memilikinya.

50 Kemudian mereka berangkat dari padang gurun Sin dan berkemah di Alus.
51 Mereka berangkat dari Alus lalu berkemah di Rafidim.
52 Ketika bani Israel berada di Rafidim, datanglah Amalek bin Elifas bin Esau, saudara Zefo, untuk berperang melawan orang Israel.
53 Dan dia membawa bersamanya lapan ratus satu ribu orang, ahli sihir dan ahli sihir, lalu dia bersiap untuk berperang melawan Israel di Rafidim.
54 Lalu mereka melancarkan pertempuran yang hebat dan sengit melawan Israel. Tuhan menyerahkan Amalek dan bangsanya ke dalam tangan Musa dan bani Israel, dan ke dalam tangan Yosua bin Nun, orang Efraim itu, hamba Musa.
55 Lalu bani Israel mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang, tetapi pertempuran itu sangat sengit bagi bani Israel.
56 Berfirmanlah TUHAN kepada Musa: "Tuliskanlah perkara ini sebagai peringatan bagimu dalam sebuah kitab, dan letakkanlah itu di tangan Yosua bin Nun, hambamu, dan perintahkanlah kepada bani Israel, demikian: Apabila kamu sampai ke tanah Kanaan, haruslah kamu menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit."
57 Musa berbuat demikian, lalu diambilnya kitab itu dan ditulisnya di atasnya perkataan-perkataan ini, katanya:
58 Ingatlah apa yang telah dilakukan oleh orang Amalek kepadamu di jalan ketika engkau keluar dari Mesir.
59 yang telah menemui engkau di jalan dan memukul dari belakangmu, bahkan orang-orang yang lemah di belakangmu, ketika engkau letih lesu dan lesu.
60 Oleh itu, apabila TUHAN, Allahmu, telah mengaruniakan kepadamu keamanan daripada semua musuhmu di sekelilingmu di negeri yang diberikan TUHAN, Allahmu, kepadamu untuk dimiliki sebagai pusaka, maka haruslah engkau menghapuskan ingatan kepada Amalek dari kolong langit, janganlah engkau melupakannya.
61 Dan raja yang akan mengasihani Amalek, atau atas ingatannya atau atas keturunannya, lihatlah Aku akan menuntutnya daripadanya, dan Aku akan melenyapkan dia dari antara bangsanya.
62 Dan Musa menuliskan semua perkara ini dalam sebuah kitab, dan dia memerintahkan bani Israel mengenai semua perkara ini.

BAB 82

1 Kemudian berangkatlah bani Israel dari Rafidim dan mereka berkemah di padang gurun Sinai, pada bulan ketiga setelah mereka keluar dari Mesir.
2 Pada waktu itu datanglah Rehuel, orang Midian, bapa mertua Musa, bersama-sama dengan Zipora, anak perempuannya, dan kedua anak lelakinya, sebab Musa telah mendengar tentang perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukan-Nya kepada orang Israel, iaitu bagaimana Ia telah menyelamatkan mereka dari tangan Mesir.
3 Kemudian datanglah Rehuel kepada Musa di padang gurun, tempat ia berkemah, di mana ada gunung Allah.
4 Lalu Musa keluar untuk menyongsong bapa mertuanya dengan penuh kehormatan, dan seluruh Israel menyertainya.
5 Rehuel dan anak-anaknya tinggal di antara orang Israel selama beberapa hari, dan sejak hari itu Rehuel mengenal TUHAN.
6 Dan pada bulan ketiga setelah bani Israel keluar dari Mesir, pada hari keenam, Tuhan memberikan kepada Israel sepuluh perintah di Gunung Sinai.
7 Seluruh Israel mendengar semua perintah ini, dan seluruh Israel sangat bersukacita di dalam Tuhan pada hari itu.
8 Dan kemuliaan TUHAN turun ke atas Gunung Sinai, dan Dia memanggil Musa, lalu Musa datang di tengah-tengah awan dan mendaki gunung itu.
9 Musa berada di atas gunung itu empat puluh hari empat puluh malam lamanya; dia tidak makan roti dan tidak minum air, dan Tuhan mengajarnya ketetapan dan peraturan untuk mengajarkan kepada bani Israel.
10 Dan Tuhan menuliskan sepuluh perintah yang telah diperintahkan-Nya kepada bani Israel pada dua loh batu, yang telah diberikan-Nya kepada Musa untuk diperintahkan kepada bani Israel.
11 Setelah empat puluh hari empat puluh malam berlalu, setelah TUHAN selesai berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, maka TUHAN memberikan kepada Musa loh batu yang ditulisi dengan jari Allah.
12 Apabila bani Israel melihat bahawa Musa berlambat-lambat untuk turun dari gunung itu, mereka berkumpul di sekeliling Harun dan berkata, "Mengenai Musa ini, kami tidak tahu apa yang telah terjadi kepadanya."
13 Oleh itu, bangunlah sekarang, buatlah bagi kami suatu allah yang akan berjalan di hadapan kami, supaya engkau jangan mati.
14 Harun sangat takut kepada orang ramai, lalu dia menyuruh mereka membawa emas kepadanya dan dia membuatnya menjadi anak lembu tuangan untuk orang ramai.
15 Dan sebelum Musa turun dari gunung itu, TUHAN berfirman kepada Musa: "Turunlah, sebab bangsamu yang kaubawa keluar dari Mesir telah berbuat jahat."
16 Mereka telah membuat anak lembu tuangan bagi diri mereka sendiri dan telah sujud menyembah kepadanya; oleh itu, biarkanlah Aku, supaya Aku membinasakan mereka dari atas bumi, sebab mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk.
17 Lalu Musa memohon pertolongan Tuhan, dan dia berdoa kepada Tuhan untuk bangsa itu kerana anak lembu yang telah mereka buat, dan setelah itu dia turun dari gunung dan di tangannya terdapat dua loh batu, yang telah diberikan Tuhan kepadanya untuk diperintahkan kepada orang Israel.
18 Ketika Musa mendekati perkhemahan itu dan melihat anak lembu yang dibuat oleh bangsa itu, bangkitlah amarah Musa, lalu ia memecahkan loh-loh di bawah gunung itu.
19 Kemudian Musa sampai ke perkhemahan, lalu diambilnyalah anak lembu itu, dibakarnya dengan api, digilingnya sampai menjadi debu halus, lalu ditaburkannya ke atas air dan diberikannya kepada orang Israel untuk diminum.
20 Dan kira-kira tiga ribu orang dari antara rakyat yang membuat anak lembu itu mati oleh pedang antara satu sama lain.
21 Keesokan harinya berkatalah Musa kepada bangsa itu: "Aku akan naik menghadap TUHAN, mungkin aku dapat

mengadakan pendamaian atas dosa-dosamu yang telah kamu lakukan kepada TUHAN."

22 Lalu Musa naik pula menghadap TUHAN, dan ia tinggal bersama TUHAN empat puluh hari empat puluh malam lamanya.

23 Dan selama empat puluh hari itu Musa berdoa kepada Tuhan untuk bani Israel, dan Tuhan mendengar doa Musa, dan Tuhan mengabulkan permohonannya untuk bani Israel.

24 Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa untuk memahat dua loh batu dan membawanya kepada Tuhan, yang akan menuliskan padanya sepuluh perintah.

25 Musa berbuat demikian; turunlah ia, memahat kedua loh batu itu, lalu naiklah ia ke Gunung Sinai menghadap TUHAN. TUHAN menuliskan Kesepuluh Perintah Allah pada loh-loh itu.

26 Musa tetap tinggal bersama Tuhan selama empat puluh hari empat puluh malam, dan Tuhan mengajarnya ketetapan dan peraturan untuk disampaikan kepada Israel.

27 Dan Tuhan memerintahkannya berkenaan dengan bani Israel supaya mereka membuat tempat kudus bagi Tuhan, supaya nama-Nya dapat tinggal di dalamnya, dan Tuhan menunjukkan kepadanya rupa tempat kudus dan rupa segala perkakasnya.

28 Setelah lewat empat puluh hari itu, Musa turun dari gunung itu dengan kedua loh batu di tangannya.

29 Kemudian datanglah Musa kepada bani Israel dan menyampaikan kepada mereka segala firman TUHAN, serta mengajarkan kepada mereka hukum, ketetapan dan peraturan yang telah diajarkan TUHAN kepadanya.

30 Lalu Musa memberitahukan firman Tuhan kepada bani Israel, supaya sebuah tempat kudus dibuat baginya, supaya ia dapat tinggal di tengah-tengah bani Israel.

31 Bangsa itu sangat bersukacita atas segala kebaikan yang telah difirmankan TUHAN kepada mereka dengan perantaraan Musa, lalu mereka berkata: "Segala yang telah difirmankan TUHAN kepadamu akan kami lakukan."

32 Lalu bangsa itu bangkit bersama-sama dan mereka memberikan persembahan yang murah hati kepada tempat kudus TUHAN, dan setiap orang membawa persembahan kepada TUHAN untuk pekerjaan tempat kudus dan untuk segala ibadah di sana.

33 Lalu semua orang Israel membawa setiap orang dari segala yang terdapat padanya untuk pekerjaan di tempat kudus TUHAN, emas, perak dan tembaga, dan segala sesuatu yang diperlukan untuk tempat kudus itu.

34 Lalu datanglah semua orang yang ahli, yang telah bekerja, lalu membuat tempat kudus TUHAN, sesuai dengan segala yang diperintahkan TUHAN, setiap orang dalam pekerjaan yang telah dilakukannya. Dan semua orang yang ahli membuat tempat kudus dengan perabotannya dan segala perkakas untuk ibadah kudus, seperti yang diperintahkan TUHAN kepada Musa.

35 Dan pekerjaan membangun tempat kudus, iaitu kemah suci, selesai pada akhir lima bulan, dan orang Israel melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepada Musa.

36 Lalu mereka membawa tempat kudus dan segala perabotnya kepada Musa; seperti gambaran yang telah ditunjukkan Tuhan kepada Musa, demikianlah dilakukan oleh bani Israel.

37 Musa melihat pekerjaan itu, dan lihatlah mereka melakukannya seperti yang diperintahkan TUHAN kepadanya, lalu Musa memberkati mereka.

BAB 83

1 Pada bulan kedua belas, pada hari kedua puluh tiga bulan itu, Musa membawa Harun dan anak-anaknya lelaki, mengenakan pakaian mereka kepada mereka, mengurapi mereka dan melakukan kepada mereka seperti yang diperintahkan TUHAN kepadanya. Musa mempersembahkan segala korban yang diperintahkan TUHAN kepadanya pada hari itu.

2 Kemudian Musa memanggil Harun dan anak-anaknya lelaki lalu berkata kepada mereka, “Tujuh hari lamanya kamu harus tinggal di pintu Khemah Suci, kerana beginilah yang diperintahkan kepadaku.”

3 Harun dan anak-anaknya melakukan segala yang diperintahkan TUHAN kepada mereka melalui Musa, dan mereka tinggal di pintu Khemah Suci selama tujuh hari.

4 Pada hari kelapan, iaitu hari pertama bulan pertama, dalam tahun kedua selepas orang Israel keluar dari Mesir, Musa mendirikan tempat kudus, dan Musa memasang semua perabot khemah suci dan semua perabot tempat kudus, dan dia melakukan semua yang diperintahkan Tuhan kepadanya.

5 Lalu Musa memanggil Harun dan anak-anaknya, lalu mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban penghapus dosa untuk diri mereka sendiri dan untuk orang Israel, seperti yang diperintahkan TUHAN kepada Musa.

6 Pada hari itu kedua anak Harun, Nadab dan Abihu, mengambil api yang asing dan mempersembahkannya ke hadapan Tuhan, padahal mereka tidak diperintahkan kepada mereka. Kemudian keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan mereka, sehingga mereka mati di hadapan Tuhan pada hari itu.

7 Pada hari Musa selesai mendirikan tempat kudus itu, para pemimpin bani Israel mula membawa persembahan mereka ke hadapan TUHAN untuk pentahbisan mezbah itu.

8 Dan mereka membawa persembahan mereka masing-masing untuk satu hari, seorang pemimpin setiap hari selama dua belas hari.

9 dan segala persembahan yang dibawa mereka, setiap orang pada harinya: satu pinggan perak yang beratnya seratus tiga puluh syikal, satu bokor perak yang tujuh puluh syikal beratnya, ditimbang menurut syikal tempat kudus, kedua-duanya penuh dengan tepung halus yang diolah dengan minyak untuk korban sajian.

10 Satu sudu besar, beratnya sepuluh syikal emas, penuh dengan kemenyan.

11 Seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, seekor anak domba berumur setahun untuk korban bakaran.

12 dan seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa.

13 dan untuk korban keselamatan: dua ekor lembu, lima ekor domba jantan, lima ekor kambing jantan, lima ekor anak domba berumur setahun.

14Demikianlah dilakukan oleh kedua belas pemimpin Israel itu setiap hari, setiap orang pada harinya.

15 Sesudah itu, pada hari ketiga belas bulan itu, Musa memerintahkan orang Israel untuk merayakan Paskah.

16 Lalu orang Israel merayakan Paskah pada waktunya, pada hari yang keempat belas bulan itu, seperti yang diperintahkan TUHAN kepada Musa, demikianlah dilakukan oleh orang Israel.
17 Dalam bulan yang kedua, pada hari pertama bulan itu, berfirmanlah TUHAN kepada Musa:
18 Bilanglah semua kepala lelaki bani Israel yang berumur dua puluh tahun ke atas, engkau dan Harun, abangmu, dan kedua belas pemimpin Israel.
19 Musa berbuat demikian, lalu Harun datang bersama-sama dengan kedua belas pemimpin Israel, lalu mereka mendaftarkan bani Israel di padang gurun Sinai.
20 Maka segala orang Israel yang dibilang menurut isi rumah bapa-bapa mereka, yang berumur dua puluh tahun ke atas, ada enam ratus tiga ribu lima ratus lima puluh orang.
21 Tetapi bani Lewi tidak dihitung di antara saudara-saudara mereka, bani Israel.
22 Jumlah semua lelaki bani Israel yang berumur satu bulan ke atas ada dua puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh tiga orang.
23 Jumlah bani Lewi yang berumur satu bulan ke atas ada dua puluh dua ribu orang.
24 Musa menyuruh para imam dan orang Lewi masing-masing untuk tugas dan tanggung jawabnya, untuk melayani tempat kudus, iaitu Kemah Suci, seperti yang diperintahkan TUHAN kepada Musa.
25 Pada hari kedua puluh bulan itu, awan itu terangkat dari Kemah Suci tempat kesaksian.
26 Pada waktu itu bani Israel meneruskan perjalanan mereka dari padang gurun Sinai, dan mereka menempuh perjalanan tiga hari lamanya, lalu awan itu berhenti di atas padang gurun Paran; di sanalah murka TUHAN menyala terhadap Israel, sebab mereka telah membangkitkan murka TUHAN dengan meminta makanan dari-Nya.
27 Maka TUHAN mendengar permintaan mereka dan memberi mereka makanan yang mereka makan selama sebulan.
28 Tetapi selepas itu, murka Tuhan menyala terhadap mereka, lalu Dia membunuh mereka dengan pembunuhan beramai-ramai, lalu mereka dikuburkan di sana di tempat itu.
29 Orang Israel menamakan tempat itu Kebrot-Taawa, kerana di sanalah mereka menguburkan orang-orang yang bernafsu.
30 Kemudian mereka berangkat dari Kebrot-Taawa, lalu berkemah di Hazerot, yang di padang gurun Paran.
31 Ketika orang Israel berada di Hazerot, murka TUHAN bangkit terhadap Miryam karena Musa, sehingga Miryam kena kusta, putih seperti salju.
32 Dan dia dikurung di luar perkhemahan selama tujuh hari, sehingga dia diterima semula selepas penyakit kustanya.
33 Kemudian berangkatlah orang Israel dari Hazerot, lalu berkemah di ujung padang gurun Paran.
34 Pada masa itu, TUHAN berfirman kepada Musa untuk mengutus dua belas orang daripada bani Israel, seorang lelaki bagi setiap suku, untuk pergi menyelidiki tanah Kanaan.
35 Musa menyuruh kedua belas orang itu pergi ke tanah Kanaan untuk menyelidiki dan memeriksanya. Mereka menyelidiki seluruh tanah itu dari padang gurun Sin sampai ke Rekhob, tempat yang menuju ke Kamot.
36 Setelah lewat empat puluh hari, datanglah mereka kepada Musa dan Harun, lalu mereka menyampaikan kepadanya apa yang ada dalam hati mereka. Dan sepuluh orang dari antara mereka menyampaikan laporan buruk kepada bani Israel tentang negeri yang telah mereka telusuri, katanya: "Lebih baik bagi kita untuk kembali ke Mesir daripada pergi ke negeri ini, suatu negeri yang memakan penduduknya."
37 Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, yang termasuk orang-orang yang mengintai negeri itu, berkata: "Negeri itu sangat baik."
38 Jika TUHAN berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita ke negeri ini dan memberikannya kepada kita, sebab negeri itu berlimpah-limpah susu dan madu.
39 Tetapi bani Israel tidak mahu mendengar mereka, dan mereka mendengar kata-kata sepuluh orang yang telah menyampaikan berita buruk tentang negeri itu.
40 Maka Tuhan mendengar rungutan orang Israel itu, lalu Ia murka lalu bersumpah, firman-Nya:
41 Sesungguhnya tidak seorang pun daripada generasi yang jahat ini akan melihat negeri ini, orang yang berumur dua puluh tahun ke atas, kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun.
42 Tetapi pastilah generasi yang jahat ini akan binasa di padang gurun ini, dan anak-anak mereka akan datang ke tanah itu dan mereka akan memilikinya; maka murka Tuhan menyala terhadap Israel, dan Dia membuat mereka mengembara di padang gurun selama empat puluh tahun sampai akhir generasi yang jahat itu, kerana mereka tidak mengikuti Tuhan.
43 Lama orang Israel tinggal di padang gurun Paran, dan selepas itu mereka pergi ke padang gurun melalui jalan ke Laut Merah.

BAB 84

1 Pada waktu itu Korah bin Yezer bin Kehat bin Lewi membawa ramai orang dari antara bani Israel, lalu mereka bangkit dan bertengkar dengan Musa, Harun dan segenap jemaah.
2 Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka, sehingga bumi membuka mulutnya dan menelan mereka, beserta rumah-rumah mereka dan segala milik mereka, termasuk semua orang yang termasuk Korah.
3 Sesudah itu, Allah menyuruh bangsa itu berjalan melalui pegunungan Seir untuk waktu yang lama.
4 Pada waktu itu berfirmanlah TUHAN kepada Musa: "Janganlah engkau mengadakan peperangan melawan bani Esau, sebab Aku tidak akan memberikan kepadamu apa-apa pun milik mereka, meskipun hanya sejengkal kakimu dapat melangkah, sebab Aku telah memberikan Pegunungan Seir kepada Esau menjadi milik pusakanya."
5 Oleh itu, bani Esau berperang melawan bani Seir pada zaman dahulu, dan Tuhan telah menyerahkan bani Seir ke dalam tangan bani Esau, dan memusnahkan mereka dari hadapan mereka, dan bani Esau diam menggantikan mereka sampai hari ini.
6 Sebab itu berfirmanlah TUHAN kepada bani Israel: "Janganlah kamu berperang melawan bani Esau, saudara-

saudaramu, sebab tanah mereka tidak ada milikmu. Tetapi kamu boleh membeli makanan dari mereka dengan uang dan memakannya, dan air dari mereka dengan uang dan meminumnya."

7 Lalu bani Israel berbuat seperti yang difirmankan TUHAN.

8. Dan bani Israel berjalan mengelilingi padang gurun, melalui jalan Gunung Sinai untuk waktu yang lama, dan tidak menyentuh bani Esau, dan mereka tinggal di daerah itu selama sembilan belas tahun.

9 Pada masa itu, Latinus, raja bani Kitim, mangkat, pada tahun keempat puluh lima pemerintahannya, iaitu tahun keempat belas pemergian bani Israel dari Mesir.

10 Dan mereka menguburkan dia di tempat yang telah didirikannya untuk dirinya sendiri di tanah Kitim, dan Abimnas memerintah menggantikannya selama tiga puluh lapan tahun.

11 Pada masa itu, setelah lewat sembilan belas tahun, bani Israel melewati batas tanah bani Esau. Mereka sampai dan melewati jalan ke padang gurun Moab.

12 Berfirmanlah TUHAN kepada Musa: "Janganlah kamu mengepung Moab dan janganlah kamu berperang melawan mereka, sebab Aku tidak akan memberikan kepadamu sedikit pun dari negeri mereka."

13 Dan bani Israel berjalan melalui jalan padang gurun Moab selama sembilan belas tahun, dan mereka tidak berperang melawan mereka.

14 Pada tahun ketiga puluh enam setelah bani Israel keluar dari Mesir, TUHAN memukul hati Sihon, raja orang Amori, sehingga ia berperang dan maju berperang melawan bani Moab.

15 Lalu Sihon mengutus utusan kepada Beor bin Janeas, bin Bileam, penasihat raja Mesir, dan kepada Bileam, anaknya, untuk mengutuk Moab, agar Moab itu diserahkan ke dalam tangan Sihon.

16. Lalu pergilah para utusan itu dan membawa Beor bin Janeas, dan Bileam binnya, dari Petor di Mesopotamia. Maka datanglah Beor dan Bileam binnya ke kota Sihon, lalu mereka mengutuk Moab dan raja mereka di hadapan Sihon, raja orang Amori.

17 Lalu keluarlah Sihon dengan seluruh tenteranya, lalu pergi ke Moab, berperang melawan mereka. Dia menundukkan mereka. TUHAN menyerahkan mereka ke dalam tangannya. Sihon membunuh raja Moab.

18 Sihon merebut semua kota Moab dalam pertempuran itu; ia juga merebut Hesybon dari padanya, sebab Hesybon adalah salah satu kota Moab. Sihon menempatkan para panglima dan bangsawannya di Hesybon, dan Hesybon pada zaman itu adalah milik Sihon.

19 Oleh itu, para penyampai perumpamaan itu, Beor dan Bileam, anaknya, mengucapkan kata-kata ini, katanya, "Datanglah ke Hesybon, kota Sihon akan dibina dan ditegakkan."

20 Celakalah engkau, hai Moab! Engkau binasa, hai bangsa Kemos! Lihatlah, itu tertulis di dalam kitab Taurat Allah.

21 Setelah Sihon menakluki Moab, dia menempatkan pengawal di kota-kota yang telah direbutnya dari Moab, dan sejumlah besar bani Moab jatuh ke tangan Sihon dalam pertempuran, dan dia merebut banyak anak lelaki dan perempuan dari mereka, dan dia membunuh raja mereka; jadi Sihon pulang ke negerinya sendiri.

22 Sihon memberikan banyak hadiah perak dan emas kepada Beor dan Bileam, anaknya, lalu dia menyuruh mereka pergi, lalu mereka pergi ke Mesopotamia, ke rumah dan negeri mereka.

23 Pada masa itu seluruh bani Israel melalui jalan ke padang gurun Moab, lalu kembali dan mengepung padang gurun Edom.

24 Maka datanglah seluruh jemaah itu ke padang gurun Sin pada bulan pertama tahun keempat puluh setelah mereka keluar dari Mesir, dan bani Israel diam di sana di Kadesh, di padang gurun Sin. Miryam mati di sana dan dia dikuburkan di sana.

25 Pada masa itu Musa menyuruh utusan kepada Hadad, raja Edom, dengan pesan: "Beginilah kata saudaramu Israel: Izinkanlah aku melalui negerimu; kami tidak akan melalui ladang atau kebun anggur, dan kami tidak akan minum air perigi; kami akan berjalan di jalan raja."

26 Lalu Edom berkata kepadanya, "Engkau tidak boleh melalui negeriku." Lalu Edom keluar untuk menghadapi bani Israel dengan bangsa yang kuat.

27 Bani Esau enggan membiarkan bani Israel melalui negeri mereka, sebab itu orang Israel menjauh dari mereka dan tidak berperang melawan mereka.

28 Kerana sebelum ini Tuhan telah memberi perintah kepada bani Israel, firman-Nya: "Janganlah kamu berperang melawan bani Esau." Oleh sebab itu orang Israel menjauh dari mereka dan tidak berperang melawan mereka.

29 Lalu berangkatlah bani Israel dari Kadesh, dan seluruh bangsa itu sampai ke Gunung Hor.

30 Pada waktu itu berfirmanlah TUHAN kepada Musa: "Katakanlah kepada saudaramu Harun, bahawa ia akan mati di sana, kerana ia tidak akan masuk ke negeri yang telah Kuberikan kepada bani Israel."

31 Maka naiklah Harun ke Gunung Hor, atas titah TUHAN, dalam tahun keempat puluh, dalam bulan kelima, pada hari pertama bulan itu.

32 Harun berumur seratus dua puluh tiga tahun ketika ia mati di Gunung Hor.

BAB 85

1 Raja Arad, orang Kanaan yang diam di selatan, mendengar bahawa orang Israel telah datang melalui jalan pengintip itu, lalu dia mengatur pasukannya untuk berperang melawan orang Israel.

2 Bani Israel sangat takut kepadanya, kerana dia mempunyai tentera yang besar dan berat, jadi bani Israel memutuskan untuk kembali ke Mesir.

3 Lalu orang Israel kembali ke Mizrat-Bani-Yaakon, kira-kira tiga hari perjalanan jauhnya, sebab mereka sangat takut terhadap raja Arad.

4 Tetapi bani Israel tidak mau kembali ke tempat tinggal mereka, sebab itu mereka tinggal di Beni-Yaakon selama tiga puluh hari.

5 Apabila bani Lewi melihat bahawa bani Israel tidak mahu berpaling, mereka menjadi cemburu demi Tuhan, lalu mereka bangkit dan berperang melawan saudara-saudara mereka, orang Israel, dan membunuh ramai orang daripada mereka, dan memaksa mereka kembali ke tempat mereka, Gunung Hor.

6 Apabila mereka kembali, raja Arad masih mengatur tenteranya untuk berperang melawan orang Israel.

7 Lalu bernazarlah orang Israel, katanya: "Jika Engkau menyerahkan bangsa ini ke dalam tanganku, maka aku akan memusnahkan kota-kota mereka."

8 TUHAN mendengar permintaan orang Israel, lalu diserahkan-Nya orang Kanaan ke dalam tangan mereka. Ia membinasakan mereka dan kota-kota mereka. TUHAN menamai tempat itu Horma.

9 Kemudian berangkatlah bani Israel dari gunung Hor, lalu berkemah di Obot. Dari Obot pula mereka berangkat lalu berkemah di reruntuhan Abarim, di sempadan Moab.

10 Lalu orang Israel mengutus orang ke Moab dengan pesan: "Izinkanlah kami melalui negerimu ke tempat kami." Tetapi orang Moab tidak membiarkan orang Israel melalui negeri mereka, sebab orang Moab sangat takut kalau-kalau orang Israel berbuat kepada mereka seperti yang dilakukan Sihon, raja orang Amori, kepada mereka, yang telah merebut negeri mereka dan membunuh banyak dari mereka.

11 Oleh itu, Moab tidak membenarkan orang Israel melalui negerinya, dan Tuhan memerintahkan orang Israel, demikian: "Janganlah mereka berperang melawan Moab." Lalu orang Israel berangkat dari Moab.

12 Kemudian berangkatlah orang Israel dari perbatasan Moab, lalu sampailah mereka ke seberang Arnon, perbatasan Moab, antara Moab dan orang Amori. Kemudian mereka berkemah di perbatasan Sihon, raja orang Amori, di padang gurun Kedemot.

13 Kemudian orang Israel mengutus utusan kepada Sihon, raja orang Amori, dengan pesan:

14 Biarlah kami melalui negerimu; kami tidak akan menyimpang ke ladang atau ke kebun anggur. Kami akan terus berjalan melalui jalan raya raja, sampai kami melewati batas negerimu. Tetapi Sihon tidak mengizinkan orang Israel melaluinya.

15 Maka Sihon mengumpulkan seluruh bangsa Amori dan pergi ke padang gurun untuk menghadapi bani Israel. Ia berperang melawan orang Israel di Yahas.

16 Lalu TUHAN menyerahkan Sihon, raja orang Amori, ke dalam tangan orang Israel. Orang Israel mengalahkan seluruh rakyat Sihon dengan mata pedang dan membalas dendam terhadap Moab.

17 Lalu bani Israel menduduki tanah Sihon dari Aram sampai ke Yabuk, iaitu tanah bani Amon, dan mereka merampas segala jarahan kota-kota itu.

18 Lalu orang Israel merebut semua kota ini, dan orang Israel diam di semua kota orang Amori.

19 Dan semua orang Israel memutuskan untuk berperang melawan bani Amon, untuk merebut tanah mereka juga.

20 Maka berfirmanlah TUHAN kepada bani Israel: "Janganlah kamu mengepung bani Amon dan janganlah kamu berperang melawan mereka, sebab Aku tidak akan memberikan kepadamu apa-apa dari negeri mereka." Tetapi bani Israel mendengarkan firman TUHAN dan tidak berperang melawan bani Amon.

21 Lalu berpalinglah bani Israel dan maju melalui jalan Basan ke tanah Og, raja Basan. Kemudian Og, raja Basan, keluar berperang melawan orang Israel, bersama-sama dengan dia banyak orang yang gagah berani dan pasukan yang sangat kuat dari orang Amori.

22 Og, raja Basan, adalah seorang yang sangat berkuasa, tetapi Naaron, anaknya, sangat berkuasa, bahkan lebih kuat daripadanya.

23 Berkatalah Og dalam hatinya, "Lihatlah sekarang seluruh perkhemahan Israel mengambil ruang tiga orang, sekarang aku akan mengalahkan mereka sekaligus tanpa pedang atau tombak."

24 Lalu Og naik ke Gunung Yahas, lalu mengambil dari situ sebiji batu besar, yang panjangnya tiga perempat, lalu meletakkannya di atas kepalanya, lalu memutuskan untuk melemparkannya ke atas perkhemahan bani Israel, untuk memukul seluruh orang Israel dengan batu itu.

25 Lalu datanglah malaikat Tuhan dan menikam batu itu ke kepala Og, lalu batu itu jatuh ke leher Og sehingga Og jatuh ke bumi kerana berat batu itu di lehernya.

26 Pada waktu itu berfirmanlah TUHAN kepada orang Israel: "Janganlah takut kepadanya, sebab Aku telah menyerahkan dia dan seluruh rakyatnya dan seluruh negerinya ke dalam tanganmu, dan haruslah engkau memperlakukan dia seperti yang telah kauperbuat kepada Sihon."

27 Lalu turunlah Musa mendapatkannya bersama sejumlah kecil orang Israel, lalu Musa memukul Og dengan tongkat di mata kakinya lalu membunuhnya.

28 Kemudian bani Israel mengejar bani Og dan seluruh rakyatnya, lalu mereka mengalahkan dan membinasakan mereka sehingga tidak ada seorang pun yang tinggal dari mereka.

29 Kemudian Musa menyuruh beberapa orang Israel untuk mengintai Yaezer, kerana Yaezer adalah sebuah kota yang sangat terkenal.

30 Kemudian pergilah pengintip-pengintip itu ke Yaezer dan menyelidikinya. Pengintip-pengintip itu percaya kepada Tuhan, lalu mereka berperang melawan orang-orang Yaezer.

31 Orang-orang ini merebut Yaezer dan segala anak kotanya, lalu TUHAN menyerahkan mereka ke dalam tangan mereka, lalu mereka menghalau orang Amori yang ada di sana.

32 Dan bani Israel merebut negeri kedua raja orang Amori itu, enam puluh kota yang ada di seberang sungai Yordan, dari sungai Arnon sampai ke gunung Herman.

33 Kemudian berangkatlah orang Israel dan sampailah mereka ke dataran Moab yang di seberang Sungai Yordan dekat Yerikho.

34 Kemudian bani Moab mendengar segala kejahatan yang telah dilakukan oleh bani Israel terhadap kedua raja orang Amori itu, iaitu Sihon dan Og, lalu semua orang Moab menjadi sangat takut kepada orang Israel.

35 Lalu berkatalah para tua-tua Moab: "Lihatlah, kedua raja orang Amori, Sihon dan Og, yang lebih berkuasa daripada semua raja di bumi, tidak dapat bertahan melawan orang Israel; bagaimanakah kita dapat bertahan di hadapan mereka?"

36 Sesungguhnya mereka telah mengirimkan kepada kami suatu pesan sebelumnya untuk melalui negeri kami dalam perjalanan mereka, dan kami tidak membiarkan mereka, sekarang mereka akan menyerang kami dengan pedang mereka yang berat dan memusnahkan kami; dan Moab menjadi tertekan oleh kerana bani Israel, dan mereka

sangat takut kepada mereka, lalu mereka berunding bersama apa yang akan dilakukan kepada bani Israel.

37 Lalu para tua-tua Moab mengambil keputusan, lalu mereka mengambil salah seorang dari mereka, iaitu Balak bin Zipor, orang Moab itu, lalu melantiknya menjadi raja atas mereka pada waktu itu. Balak adalah seorang yang sangat bijaksana.

38 Lalu para tua-tua Moab bangkit dan menyuruh orang kepada bani Midian untuk mengadakan perdamaian dengan mereka, sebab pada zaman itu telah terjadi pertempuran yang hebat dan permusuhan antara Moab dan Midian, sejak zaman Hadad bin Bedad, raja Edom, yang mengalahkan Midian di daerah Moab sampai sekarang.

39 Lalu bani Moab menyuruh orang kepada bani Midian, lalu mereka mengadakan perdamaian dengan mereka. Kemudian datanglah para tua-tua Midian ke tanah Moab untuk mengadakan perdamaian bagi pihak bani Midian.

40 Lalu para tua-tua Moab berunding dengan para tua-tua Midian tentang apa yang harus dilakukan untuk menyelamatkan nyawa mereka dari Israel.

41 Lalu berkatalah semua orang Moab kepada para tua-tua Midian: "Sekarang, orang Israel menjilat semua orang di sekeliling kita seperti lembu menjilat rumput di padang, sebab demikianlah mereka melakukan kepada kedua raja orang Amori yang lebih kuat dari pada kita."

42 Lalu berkatalah para tua-tua Midian kepada Moab, "Kami telah mendengar bahawa pada masa Sihon, raja orang Amori, berperang melawan kamu, ketika ia mengalahkan kamu dan merebut tanahmu, ia telah mengutus orang kepada Beor bin Janeas dan kepada Bileam bin Bileam dari Mesopotamia, dan mereka datang dan mengutuk kamu; itulah sebabnya tangan Sihon mengalahkan kamu, sehingga ia merebut tanahmu.

43 Oleh sebab itu, suruhlah engkau juga kepada Bileam, anaknya, kerana dia masih tinggal di negerinya, dan berikanlah dia upahnya, supaya ia datang dan mengutuk semua orang yang kamu takuti. Ketika para tua-tua Moab mendengar hal itu, maka mereka berkenan mengutus orang kepada Bileam bin Beor.

44 Lalu Balak bin Zipor, raja Moab, mengutus utusan kepada Bileam dengan pesan:

45 Lihatlah, ada suatu bangsa yang keluar dari Mesir; lihatlah, mereka menutupi seluruh bumi, dan mereka berdiri di hadapan-Ku.

46 Oleh sebab itu, datanglah dan kutuklah bangsa ini bagiku, kerana mereka terlalu kuat daripadaku; mungkin aku akan berjaya melawan mereka dan menghalau mereka, kerana aku telah mendengar bahawa siapa yang kauberkati, dialah yang diberkati, dan siapa yang kaukutuk, dialah yang dikutuk.

47 Maka pergilah utusan-utusan Balak kepada Bileam dan membawanya untuk mengutuk bangsa itu dan berperang melawan Moab.

48 Kemudian datanglah Bileam kepada Balak untuk mengutuk Israel. Lalu berfirmanlah TUHAN kepada Bileam: "Janganlah mengutuk bangsa ini, sebab bangsa ini telah diberkati."

49 Dan setiap hari Balak mendesak Bileam untuk mengutuk Israel, tetapi Bileam tidak mendengarkan Balak oleh karena firman TUHAN yang telah diucapkan-Nya kepada Bileam.

50 Ketika Balak melihat bahawa Bileam tidak mahu menuruti permintaannya, dia pun bangun dan pulang ke rumahnya. Bileam pun pulang ke negerinya dan dari sana pergi ke Midian.

51 Kemudian berangkatlah orang Israel dari dataran Moab, lalu berkemah di tepi Sungai Yordan, dari Bet-Yesimot sampai ke Abel-Sitim, di ujung dataran Moab.

52 Ketika bani Israel tinggal di dataran Sitim, mereka mulai berzina dengan anak-anak perempuan Moab.

53 Kemudian bani Israel maju mendekati Moab, lalu bani Moab memasang khemah mereka di seberang perkhemahan bani Israel.

54 Bani Moab takut kepada bani Israel, lalu bani Moab mengambil semua anak perempuan mereka dan isteri-isteri mereka yang cantik rupanya dan elok rupanya, lalu memakaikan mereka emas, perak dan pakaian yang mahal-mahal.

55 Dan bani Moab mendudukkan wanita-wanita itu di depan pintu khemah mereka, supaya bani Israel dapat melihat mereka dan berpaling kepada mereka, dan tidak berperang melawan Moab.

56 Dan semua orang Moab melakukan hal ini kepada orang Israel, dan setiap orang menempatkan isteri dan anak perempuannya di depan pintu khemahnya, dan semua orang Israel melihat perbuatan orang Moab itu, lalu orang Israel berpaling kepada anak-anak perempuan Moab dan mengingini mereka, lalu mereka pergi kepada mereka.

57 Dan terjadilah, apabila seorang Ibrani datang ke pintu khemah Moab, lalu melihat seorang anak perempuan Moab dan menginginkannya dalam hatinya, lalu berkata-kata dengannya di pintu khemah apa yang diinginkannya, sementara mereka bercakap-cakap, orang-orang di khemah itu akan keluar dan berkata kepada orang Ibrani itu seperti kata-kata ini:

58 Tentunya kamu tahu bahawa kita ini bersaudara, kita semua keturunan Lot dan keturunan Abraham, saudaranya, mengapa kamu tidak mahu tinggal bersama kami, dan mengapa kamu tidak mahu makan roti dan korban kami?

59 Dan ketika bani Moab telah memukaunya dengan ucapan mereka, dan memikatnya dengan kata-kata pujian mereka, mereka mendudukkannya di dalam khemah dan memasak serta mengorbankan untuknya, dan dia makan dari korban mereka dan dari roti mereka.

60 Kemudian mereka memberinya wain dan dia minum dan menjadi mabuk, lalu mereka menempatkan di hadapannya seorang gadis yang cantik, dan dia melakukan kepadanya sesuka hatinya, kerana dia tidak tahu apa yang dia lakukan, kerana dia telah minum banyak wain.

61 Demikianlah bani Moab berbuat demikian terhadap orang Israel di tempat itu, di dataran Sitim. Maka bangkitlah murka TUHAN terhadap orang Israel oleh sebab perkara itu, lalu Ia mengirimkan penyakit sampar ke antara mereka, sehingga matilah dua puluh empat ribu orang dari antara orang Israel itu.

62 Ada seorang lelaki dari bani Simeon yang bernama Zimri bin Salu. Dia bergaul dengan Kosbi, anak perempuan Zur, raja Midian, di hadapan semua orang Israel.

63. Pinehas bin Eleazer, bin Harun, imam itu, melihat perkara jahat yang telah dilakukan Zimri ini, lalu dia mengambil sebatang tombak lalu bangkit dan mengejar mereka, lalu menikam mereka berdua dan membunuh

mereka, lalu penyakit sampar itu berhenti menimpa bani Israel.

BAB 86

1 Pada waktu itu, setelah wabak itu, berfirmanlah TUHAN kepada Musa dan kepada Eleazer, anak imam Harun, firman-Nya:
2 "Catatlah para pemimpin seluruh jemaah bani Israel, yang berumur dua puluh tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang.
3 Musa dan Eleazer menghitung bani Israel menurut keluarga mereka, dan jumlah seluruh orang Israel ada tujuh ratus ribu tujuh ratus tiga puluh orang.
4 Jumlah bani Lewi, yang berumur satu bulan ke atas, ada dua puluh tiga ribu orang, dan di antara mereka tidak ada seorang pun yang dicatat oleh Musa dan Harun di padang gurun Sinai.
5 Kerana Tuhan telah berfirman kepada mereka bahawa mereka akan mati di padang gurun, lalu mereka semua mati, dan tidak seorang pun yang tinggal daripada mereka kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun.
6 Sesudah itu berfirmanlah TUHAN kepada Musa: "Katakanlah kepada bani Israel supaya mereka membalas dendam terhadap orang Midian atas perkara saudara-saudara mereka, bani Israel."
7 Musa berbuat demikian, lalu bani Israel memilih dari antara mereka dua belas ribu orang, seribu orang bagi setiap suku, lalu mereka pergi ke Midian.
8 Lalu berperanglah bani Israel melawan orang Midian, dan mereka membunuh setiap laki-laki, juga kelima pemuka Midian, tetapi Bileam bin Beor dibunuh mereka dengan pedang.
9 Dan bani Israel menawan isteri-isteri orang Midian, bersama anak-anak mereka, ternak mereka dan semua harta benda mereka.
10 Mereka mengambil segala rampasan dan segala jarahan itu, lalu membawanya kepada Musa dan Eleazer di dataran Moab.
11 Lalu Musa, Eleazer, dan semua pemimpin jemaah pergi menyongsong mereka dengan sukacita.
12 Dan mereka membahagikan semua rampasan Midian, dan bani Israel telah membalas dendam terhadap Midian demi saudara-saudara mereka, bani Israel.

BAB 87

1 Pada waktu itu berfirmanlah TUHAN kepada Musa: "Lihatlah, hari-harimu hampir berakhir; ambillah Yosua bin Nun, hambamu, dan tempatkanlah dia di dalam kemah suci, maka Aku akan memerintahkannya." Lalu Musa berbuat demikian.
2 Lalu TUHAN menampakkan diri di dalam Kemah Suci dalam tiang awan, dan tiang awan itu berdiri di pintu Kemah Suci.
3 Lalu TUHAN memberi perintah kepada Yosua bin Nun, firman-Nya kepadanya: "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan membawa orang Israel ke negeri yang telah Kujanjikan dengan sumpah untuk diberikan kepada mereka, dan Aku akan menyertai engkau."
4 Lalu berkatalah Musa kepada Yosua: "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan membuat orang Israel mewarisi negeri itu, dan TUHAN akan menyertai engkau, Ia tidak akan meninggalkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau; janganlah takut dan janganlah tawar hati."
5 Lalu Musa memanggil semua orang Israel dan berkata kepada mereka: "Kamu telah melihat segala kebaikan yang telah dilakukan TUHAN, Allahmu, untuk kamu di padang gurun.
6 Oleh sebab itu, taatilah segala perkataan hukum Taurat ini dan hiduplah menurut jalan TUHAN, Allahmu, janganlah menyimpang dari jalan yang diperintahkan TUHAN kepadamu, ke kanan atau ke kiri.
7 Musa mengajarkan ketetapan, peraturan, dan hukum kepada bani Israel untuk dilakukan di negeri itu seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya.
8 Dan dia mengajar mereka jalan Tuhan dan hukum-hukum-Nya; lihatlah semuanya itu tertulis di dalam kitab hukum Tuhan yang diberikan-Nya kepada bani Israel melalui Musa.
9 Setelah Musa selesai memberi perintah kepada bani Israel, berfirmanlah TUHAN kepadanya: "Naiklah ke Gunung Abarim dan matilah di sana, dan engkau akan dikumpulkan kepada kaum leluhurmu seperti Harun, abangmu, telah dikumpulkan."
10 Lalu Musa pergi ke sana seperti yang diperintahkan TUHAN kepadanya, lalu ia mati di sana di tanah Moab atas perintah TUHAN, dalam tahun keempat puluh setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir.
11 Dan orang Israel menangisi Musa di dataran Moab selama tiga puluh hari, dan hari-hari ratapan dan perkabungan untuk Musa telah genap.

BAB 88

1 Sesudah kematian Musa, berfirmanlah TUHAN kepada Yosua bin Nun:
2 Bersiaplah dan seberangilah Sungai Yordan ke negeri yang telah Kuberikan kepada bani Israel, dan engkau harus mewarisi negeri itu kepada bani Israel.
3 Setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu akan menjadi milikmu, dari padang gurun Libanon sampai ke sungai besar itu, sungai Efrat, akan menjadi batas tanahmu.
4 Tidak seorang pun akan bertahan melawan engkau seumur hidupmu; seperti Aku menyertai Musa, demikianlah Aku akan menyertai engkau. Hanya, kuatkan dan teguhkan hatimu untuk melakukan seluruh hukum yang diperintahkan Musa kepadamu; janganlah menyimpang dari jalan ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung dalam segala yang kaulakukan.
5 Kemudian Yosua memberi perintah kepada para panglima Israel, katanya: "Jalanilah perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu, demikian: Sediakanlah bekal, sebab dalam tiga hari lagi kamu akan menyeberangi Sungai Yordan untuk menduduki negeri itu."
6 Maka para pemimpin bani Israel berbuat demikian; mereka memberi perintah kepada bangsa itu, lalu mereka melakukan segala yang diperintahkan Yosua.
7 Kemudian Yosua menyuruh dua orang untuk mengintai tanah Yerikho. Orang-orang itu pergi mengintai Yerikho.

8 Setelah tujuh hari berlalu, datanglah mereka kepada Yosua di perkhemahan itu dan berkata kepadanya: "TUHAN telah menyerahkan seluruh negeri ini ke dalam tangan kita, dan penduduknya gemetar ketakutan terhadap kita."

9 Kemudian berlakulah pada waktu pagi, Yosua dan seluruh Israel bersama-sama dengan dia, lalu mereka berangkat dari Sitim. Yosua dan seluruh Israel bersama-sama dengan dia menyeberangi Sungai Yordan. Yosua berumur lapan puluh dua tahun ketika dia menyeberangi Sungai Yordan bersama-sama dengan Israel.

10 Lalu bangsa itu berangkat dari Sungai Yordan pada hari kesepuluh bulan pertama, lalu mereka berkemah di Gilgal, di sudut timur Yerikho.

11 Lalu orang Israel merayakan Paskah di Gilgal, di dataran Yerikho, pada hari yang keempat belas dalam bulan itu, seperti yang tertulis dalam hukum Musa.

12 Pada waktu itu, pada keesokan harinya Paskah, manna itu berhenti, dan tidak ada lagi manna bagi orang Israel, lalu mereka makan dari hasil tanah Kanaan.

13 Dan Yerikho tertutup sepenuhnya terhadap orang Israel, tidak ada seorang pun yang keluar atau masuk.

14 Pada bulan yang kedua, pada hari pertama bulan itu, berfirmanlah TUHAN kepada Yosua: "Bangunlah, ketahuilah, Aku telah menyerahkan Yerikho ke dalam tanganmu dengan seluruh penduduknya. Semua pahlawanmu harus mengelilingi kota itu sekali sehari. Beginilah harus kamu lakukan selama enam hari."

15 Dan para imam harus meniup trompet, dan apabila kamu mendengar bunyi trompet, seluruh bangsa itu harus bersorak dengan nyaring, sehingga tembok kota itu akan runtuh; seluruh bangsa itu harus maju, masing-masing melawan lawannya.

16 Dan Yosua berbuat demikian menurut segala yang diperintahkan TUHAN kepadanya.

17 Dan pada hari ketujuh mereka mengelilingi kota itu tujuh kali, dan para imam meniup trompet.

18 Dan pada pusingan ketujuh, Yosua berkata kepada bangsa itu, "Bersoraklah, kerana TUHAN telah menyerahkan seluruh kota ini ke dalam tangan kita."

19 Hanya kota itu dan segala isinya harus dikhususkan bagi TUHAN, dan jauhilah dirimu dari barang-barang yang dikhususkan itu, supaya kamu jangan menjadikan perkhemahan Israel dikhususkan dan menyusahkan dia.

20 Tetapi segala perak, emas, tembaga dan besi haruslah dikhususkan bagi TUHAN, semuanya itu harus dimasukkan ke dalam perbendaharaan TUHAN.

21 Lalu bangsa itu meniup trompet dan bersorak dengan nyaring. Tembok-tembok Yerikho runtuh. Seluruh bangsa itu maju ke depan, setiap orang lurus ke depan. Mereka merebut kota itu dan memusnahkan semua yang ada di dalamnya, baik laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda, lembu, domba dan keledai, dengan mata pedang.

22 Dan mereka membakar seluruh kota itu dengan api, hanya perkakas perak dan emas, tembaga dan besi sahaja yang mereka masukkan ke dalam perbendaharaan TUHAN.

23 Pada waktu itu Yosua bersumpah, katanya: "Terkutuklah orang yang membangun kembali Yerikho; ia akan meletakkan dasar kota itu dengan anak sulungnya, dan dengan anak bungsunya ia akan mendirikan pintu gerbangnya."

24 Tetapi Akhan bin Karmi bin Zabdi bin Zerah bin Yehuda berlaku curang terhadap barang-barang yang dikhususkan itu. Ia mengambil sebahagian daripada barang-barang yang dikhususkan itu dan menyembunyikannya di dalam kemah. Maka bangkitlah murka TUHAN terhadap Israel.

25 Sesudah itu, setelah bani Israel kembali dari pembakaran Jericho, Yosua mengutus orang untuk mengintai Ai dan berperang melawannya.

26 Lalu pergilah orang-orang itu mengintai Ai. Kemudian mereka kembali dan berkata: "Janganlah seluruh bangsa itu pergi bersama-sama dengan engkau ke Ai, hanya biarlah kira-kira tiga ribu orang pergi menyerang kota itu, sebab penduduknya hanya sedikit."

27 Yosua berbuat demikian, lalu kira-kira tiga ribu orang Israel maju bersama-sama dengan dia, lalu mereka berperang melawan orang-orang Ai.

28 Pertempuran itu sengit melawan orang Israel, dan orang-orang Ai membunuh tiga puluh enam orang Israel, sehingga orang Israel melarikan diri dari hadapan orang-orang Ai.

29 Ketika Yosua melihat hal itu, dikoyakkannyalah pakaiannya dan sujud di hadapan TUHAN, bersama-sama para tua-tua Israel, sambil menaburkan debu di atas kepala mereka.

30 Dan Yosua berkata, "Ya TUHAN, mengapa Engkau membawa bangsa ini menyeberangi Sungai Yordan? Apakah yang harus kukatakan setelah orang Israel berpaling daripada musuh mereka?"

31 Oleh itu, semua orang Kanaan, penduduk negeri ini, akan mendengar perkara ini, lalu mengepung kami dan melenyapkan nama kami.

32 Berfirmanlah TUHAN kepada Yosua: "Mengapa engkau sujud? Bangunlah, pergilah, sebab orang Israel telah berdosa, dan telah mengambil dari barang yang dikhususkan itu; Aku tidak akan lagi menyertai mereka, kecuali mereka memusnahkan barang yang dikhususkan itu dari tengah-tengah mereka."

33 Lalu Yosua bangkit dan mengumpulkan bangsa itu, lalu membawa Urim atas perintah TUHAN. Maka suku Yehudalah yang didapati, dan Akhan bin Karmilah yang didapati.

34 Lalu berkatalah Yosua kepada Akhan, "Ceritakan kepadaku, anakku, apa yang telah kauperbuat?" Jawab Akhan, "Aku melihat di antara jarahan itu sehelai pakaian yang indah dari Sinear dan dua ratus syikal perak dan sebatang emas yang beratnya lima puluh syikal; aku menginginkannya dan mengambilnya, dan lihatlah semuanya disembunyikan di dalam tanah di tengah-tengah khemah."

35 Kemudian Yosua menyuruh orang mengambil semuanya dari khemah Akhan, lalu membawanya kepada Yosua.

36 Lalu Yosua mengambil Akhan dan perkakas-perkakas ini, anak-anak lelaki dan perempuannya dan semua kepunyaannya, lalu mereka membawa semuanya itu ke lembah Akhor.

37 Lalu Yosua membakar mereka di sana dengan api, dan seluruh orang Israel melempari Akhan dengan batu, dan mereka mendirikan di atasnya timbunan batu. Itulah sebabnya ia menamakan tempat itu lembah Akhor. Maka

redalah murka TUHAN. Kemudian Yosua datang ke kota itu dan berperang melawannya.

38 Berfirmanlah TUHAN kepada Yosua: "Janganlah takut dan janganlah gentar, sesungguhnya Aku telah menyerahkan Ai, rajanya dan rakyatnya ke dalam tanganmu, dan haruslah kauperbuat kepada mereka seperti yang telah kauperbuat kepada Yerikho dan rajanya. Hanya rampasan dan ternaknya boleh kamu rampas; pasanglah penghadangan untuk menyerang kota itu di belakangnya."

39 Maka Yosua berbuat seperti yang difirmankan TUHAN, lalu dipilihnya tiga puluh ribu orang pahlawan dari antara anak-anak perang itu, lalu disuruhnya mereka bersembunyi di tengah-tengah kota itu.

40 Dan dia memerintahkan mereka, katanya, "Apabila kamu melihat kami, kami akan melarikan diri dari hadapan mereka dengan licik, dan mereka akan mengejar kami. Kemudian kamu harus bangkit dari tempat penyergapan dan merebut kota itu." Dan mereka berbuat demikian.

41 Lalu Yosua berperang, dan orang-orang kota itu keluar menyerang orang Israel. Mereka tidak tahu bahawa mereka sedang mengepung mereka dari belakang kota.

42 Yosua dan seluruh orang Israel berpura-pura letih di hadapan mereka, lalu mereka melarikan diri melalui jalan ke padang gurun dengan licik.

43 Lalu orang-orang Ai mengumpulkan seluruh rakyat yang ada di kota itu untuk mengejar orang Israel. Kemudian orang-orang itu keluar dan terpancing menjauh dari kota itu, seorang pun tidak tinggal. Mereka membiarkan kota itu terbuka dan mengejar orang Israel.

44 Lalu orang-orang yang sedang bersembunyi itu bangkit dari tempatnya, lalu bergegas-gegas masuk ke kota itu, merebutnya dan membakarnya. Ketika orang-orang Ai berpaling, mereka melihat asap kota itu naik ke langit, dan mereka tidak dapat berundur ke arah yang lain.

45 Semua orang Ai berada di tengah-tengah orang Israel, ada yang di sebelah sini dan ada yang di sebelah sana; mereka mengalahkan orang-orang itu, sehingga tidak seorang pun dari mereka yang tinggal.

46 Tetapi bani Israel menangkap Melos, raja Ai, hidup-hidup, lalu membawanya kepada Yosua, lalu Yosua menggantungnya pada sebatang tiang, lalu matilah ia.

47 Kemudian orang Israel kembali ke kota itu setelah membakarnya, lalu mereka membunuh semua orang yang ada di dalamnya dengan mata pedang.

48 Jumlah orang Ai yang gugur, baik lelaki mahupun perempuan, ada dua belas ribu orang; hanya ternak dan jarahan kota itu yang mereka rampas, seperti yang difirmankan TUHAN kepada Yosua.

49 Setelah semua raja di seberang Sungai Yordan, semua raja Kanaan, mendengar tentang kejahatan yang telah dilakukan oleh orang Israel terhadap Yerikho dan Ai, maka berkumpullah mereka untuk berperang melawan orang Israel.

50 Hanya penduduk Gibeon yang sangat takut berperang melawan orang Israel supaya mereka tidak binasa, jadi mereka bertindak licik, lalu mereka datang kepada Yosua dan kepada seluruh Israel, lalu berkata kepada mereka, "Kami datang dari negeri yang jauh, oleh sebab itu, ikatlah perjanjian dengan kami."

51 Penduduk Gibeon berjaya mengatasi bani Israel, lalu bani Israel mengikat perjanjian dengan mereka, dan mereka berdamai dengan mereka. Para pemimpin jemaah bersumpah kepada mereka. Tetapi kemudian bani Israel tahu bahawa mereka adalah jiran tetangga mereka dan tinggal di antara mereka.

52 Tetapi orang Israel tidak membunuh mereka, sebab orang Israel telah bersumpah kepada orang-orang itu demi TUHAN, dan mereka menjadi tukang belah kayu dan tukang timba air.

53 Lalu berkatalah Yosua kepada mereka: "Mengapa kamu menipu aku, sehingga kamu melakukan hal ini kepada kami?" Jawab mereka kepadanya: "Kerana telah diberitahukan kepada hamba-hambamu segala yang telah kaulakukan kepada semua raja orang Amori, dan kami sangat takut akan nyawa kami, sebab itu kami melakukan hal ini."

54 Dan Yosua pada hari itu melantik mereka untuk membelah kayu dan menimba air, dan membagi mereka menjadi hamba kepada semua suku Israel.

55 Ketika Adoni-Zedek, raja Yerusalem, mendengar segala yang telah dilakukan orang Israel terhadap Yerikho dan Ai, ia menyuruh orang kepada Hoham, raja Hebron, dan kepada Piream, raja Yarmut, dan kepada Yafia, raja Lakhis, dan kepada Deber, raja Eglon, dengan pesan:

56 Datanglah kepadaku dan bantulah aku, supaya kita mengalahkan orang Israel dan penduduk Gibeon yang telah mengadakan perdamaian dengan orang Israel.

57 Lalu mereka berkumpul dan kelima raja orang Amori itu maju bersama seluruh pasukan mereka, suatu bangsa yang perkasa banyaknya seperti pasir di tepi laut.

58 Kemudian datanglah semua raja ini dan berkemah di hadapan Gibeon, lalu mereka mulai berperang melawan penduduk Gibeon. Semua orang Gibeon menyuruh orang kepada Yosua mengatakan: "Marilah datang kepada kami dengan segera dan bantulah kami, sebab semua raja orang Amori telah berkumpul untuk berperang melawan kami."

59 Kemudian Yosua dan seluruh tentara maju dari Gilgal. Yosua datang dengan tiba-tiba kepada mereka, lalu mengalahkan kelima raja itu dengan kekalahan yang besar.

60 Dan Tuhan mengacaukan mereka di hadapan orang Israel, yang mengalahkan mereka dengan pembunuhan beramai-ramai di Gibeon, dan mengejar mereka di jalan yang mendaki ke Bet-Horon ke Makeda, dan mereka melarikan diri dari hadapan orang Israel.

61 Ketika mereka melarikan diri, Tuhan menurunkan hujan batu dari langit ke atas mereka, dan lebih banyak daripada mereka yang mati akibat hujan batu itu daripada akibat pembunuhan beramai-ramai bani Israel.

62 Lalu bani Israel mengejar mereka, dan mereka terus memukul mereka di jalan, dan terus-menerus memukul mereka kalah.

63 Ketika mereka menyerang, hari mulai gelap, berkatalah Yosua di depan mata seluruh bangsa itu: "Matahari, berhentilah di atas Gibeon dan engkau bulan di atas lembah Ayalon, sampai bangsa itu membalas dendam terhadap musuhnya."

64 Lalu TUHAN mendengar permintaan Yosua. Matahari berhenti di tengah-tengah langit selama tiga puluh enam saat, dan bulan pun berhenti dan tidak segera terbenam sehari penuh.

65 Tidak pernah ada hari seperti itu, baik sebelumnya mahupun selepasnya, apabila TUHAN mendengar

permintaan manusia, kerana TUHAN berperang untuk orang Israel.

BAB 89

1 Kemudian Yosua mengucapkan nyanyian ini pada hari TUHAN menyerahkan orang Amori ke dalam tangan Yosua dan bani Israel, lalu berkatalah ia di hadapan seluruh Israel:
2 Engkau telah melakukan perkara-perkara yang hebat, ya Tuhan, telah melakukan perbuatan-perbuatan besar; siapakah yang seperti Engkau? Bibirku akan menyanyikan pujian kepada nama-Mu.
3 Kebaikanku dan kubu pertahananku, menara tinggiku, aku akan menyanyikan lagu baru bagi-Mu, dengan ucapan syukur aku akan menyanyikan bagi-Mu, Engkaulah kekuatan keselamatanku.
4 Semua raja di bumi akan memuji-Mu, para pembesar dunia akan menyanyi untuk-Mu, anak-anak Israel akan bersukacita atas keselamatan-Mu, mereka akan menyanyi dan memuji kuasa-Mu.
5 Kepada-Mu, ya Tuhan, kami percaya, kami berkata Engkaulah Allah kami, kerana Engkaulah tempat perlindungan kami dan menara yang kuat terhadap musuh kami.
6 Kepada-Mu kami berseru dan tidak malu, kepada-Mu kami percaya dan diselamatkan; ketika kami berseru kepada-Mu, Engkau mendengar suara kami, Engkau menyelamatkan jiwa kami dari pedang, Engkau menunjukkan kepada kami rahmat-Mu, Engkau memberikan kepada kami keselamatan-Mu, Engkau menyukakan hati kami dengan kekuatan-Mu.
7 Engkau telah maju untuk menyelamatkan kami, dengan tangan-Mu Engkau telah menebus umat-Mu; Engkau menjawab kami dari syurga kekudusan-Mu, Engkau telah menyelamatkan kami dari beribu-ribu orang.
8 Matahari dan bulan berhenti di langit, dan Engkau berdiri dalam murka-Mu melawan para penindas kami dan memerintahkan penghakiman-Mu atas mereka.
9 Semua pembesar bumi berdiri, raja-raja bangsa-bangsa telah berkumpul, mereka tidak goyah di hadapan-Mu, mereka menginginkan pertempuran-Mu.
10 Engkau bangkit melawan mereka dalam murka-Mu, dan menurunkan kemurkaan-Mu ke atas mereka; Engkau membinasakan mereka dalam murka-Mu, dan melenyapkan mereka dalam hati-Mu.
11 Bangsa-bangsa telah lenyap oleh kemurkaan-Mu, kerajaan-kerajaan telah runtuh oleh karena kemurkaan-Mu, Engkau telah melukai raja-raja pada hari kemurkaan-Mu.
12 Engkau telah mencurahkan kemurkaan-Mu ke atas mereka, murka-Mu yang berkobar-kobar menimpa mereka; Engkau membalaskan kesalahan mereka kepada mereka, dan melenyapkan mereka dalam kejahatan mereka.
13 Mereka memasang perangkap, lalu jatuh ke dalamnya, dalam jaring yang mereka sembunyikan, kaki mereka tertangkap.
14 Tangan-Mu siap untuk semua musuh-Mu yang berkata, "Dengan pedang mereka mereka menduduki negeri ini, dengan lengan mereka mereka diam di kota." Engkau memenuhi muka mereka dengan rasa malu, Engkau menjatuhkan tanduk mereka ke tanah, Engkau menakutkan mereka dalam murka-Mu, dan membinasakan mereka dalam murka-Mu."
15 Bumi bergetar dan bergoncang mendengar bunyi badai-Mu yang menimpa mereka, Engkau tidak menahan jiwa mereka dari maut, tetapi menurunkan nyawa mereka ke dunia orang mati.
16 Engkau mengejar mereka dalam badai-Mu, Engkau membinasakan mereka dalam puting beliung-Mu, Engkau mengubah hujan mereka menjadi hujan batu, mereka jatuh ke dalam lubang yang dalam sehingga mereka tidak dapat bangkit.
17 Bangkai mereka seperti sampah yang dibuang di tengah jalan.
18 Mereka dibinasakan dan dibinasakan dalam murka-Mu, Engkau menyelamatkan umat-Mu dengan kekuatan-Mu.
19 Sebab itu hati kami bersukacita di dalam Engkau, jiwa kami bermegah dalam keselamatan-Mu.
20 Lidah kami akan menceritakan keperkasaan-Mu, kami akan menyanyi dan memuji perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib.
21 Kerana Engkau telah menyelamatkan kami daripada musuh kami, Engkau telah melepaskan kami daripada orang-orang yang bangkit melawan kami, Engkau telah memusnahkan mereka dari hadapan kami dan menundukkan mereka di bawah kaki kami.
22 Demikianlah semua musuh-Mu akan binasa, ya Tuhan, dan orang fasik akan seperti sekam yang ditiup angin, dan orang-orang kesayangan-Mu akan seperti pohon-pohon yang ditanam di tepi air.
23 Kemudian Yosua dan seluruh Israel bersama-sama dengan dia kembali ke perkhemahan di Gilgal, setelah mengalahkan semua raja itu, sehingga tidak ada seorang pun yang tinggal dari mereka.
24 Kelima raja itu melarikan diri seorang diri dengan berjalan kaki dari pertempuran, lalu bersembunyi di dalam gua. Yosua mencari mereka di medan pertempuran, tetapi tidak menemui mereka.
25 Kemudian diberitahukan kepada Yosua, demikian: "Raja-raja itu telah ditemui dan mereka bersembunyi di dalam sebuah gua."
26 Lalu berkatalah Yosua: "Tempatkanlah beberapa orang untuk menjaga mereka di mulut gua itu, supaya mereka jangan melarikan diri." Lalu bani Israel berbuat demikian.
27 Lalu Yosua berseru kepada seluruh orang Israel dan berkata kepada para panglima perang: "Letakkan kakimu di atas leher raja-raja ini!" Lalu Yosua berkata: "Demikianlah akan dilakukan TUHAN kepada semua musuhmu."
28 Kemudian Yosua memerintahkan supaya mereka membunuh raja-raja itu dan melemparkan mereka ke dalam gua itu, dan supaya mereka meletakkan batu-batu besar di mulut gua itu.
29 Kemudian Yosua dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia pergi ke Makeda pada hari itu dan memukul kota itu kalah dengan mata pedang.
30Dan dia memusnahkan seluruh jiwa dan semua milik kota itu, dan dia melakukan kepada raja dan rakyatnya seperti yang telah dilakukannya kepada Jericho.
31 Dari sana ia berjalan ke Libna dan berperang melawannya. TUHAN menyerahkan kota itu ke dalam tangannya. Yosua memukul kota itu dengan mata pedang, beserta seluruh jiwa raganya, dan Yosua melakukan

kepadanya dan kepada rajanya seperti yang telah dilakukannya terhadap Yerikho.
32 Dari sana ia pergi ke Lakhis untuk berperang melawannya. Horam, raja Gaza, maju untuk membantu orang-orang Lakhis. Tetapi Yosua mengalahkan dia dan rakyatnya sehingga tidak ada lagi yang tinggal baginya.
33 Yosua merebut Lakhis dan seluruh penduduknya, lalu ia memperlakukannya seperti yang telah diperlakukannya terhadap Libna.
34 Dari sana Yosua berjalan terus ke Eglon, lalu merebut kota itu juga, lalu memukul kota itu dan seluruh penduduknya dengan mata pedang.
35 Dari sana ia pergi ke Hebron, berperang melawannya, merebutnya dan memusnahkannya sama sekali. Kemudian kembalilah ia dari sana bersama-sama dengan seluruh Israel ke Debir, berperang melawannya dan memukulnya dengan mata pedang.
36Dan ditumpasnyalah segala jiwa yang ada di dalamnya, seorang pun tidak dibiarkannya lolos, dan diperlakukannyalah kota itu dan rajanya seperti yang telah diperlakukannya akan Yerikho.
37 Yosua mengalahkan semua raja orang Amori dari Kadesh-Barnea sampai ke Aza. Dia merebut negeri mereka serta-merta, kerana Tuhan telah berperang untuk Israel.
38 Kemudian Yosua bersama-sama seluruh Israel sampai ke perkhemahan di Gilgal.
39 Pada waktu itu, Yabin, raja Chazor, mendengar segala yang telah dilakukan Yosua kepada raja-raja orang Amori. Maka Yabin menyuruh orang kepada Yobat, raja Midian, dan Laban, raja Simron, dan Yefal, raja Akhsaf, dan kepada semua raja orang Amori, dengan pesan:
40 Datanglah segera kepada kami dan bantulah kami, supaya kami dapat mengalahkan orang Israel, sebelum mereka menyerang kami dan memperlakukan kami seperti yang telah mereka perlakukan kepada raja-raja orang Amori yang lain.
41 Dan semua raja ini mendengar kata-kata Yabin, raja Chazor, lalu mereka keluar dengan semua perkhemahan mereka, tujuh belas raja, dan rakyat mereka banyaknya seperti pasir di tepi laut, bersama-sama dengan kuda dan kereta kuda yang tidak terkira banyaknya, dan mereka datang dan berkemah bersama di mata air Merom, dan mereka berkumpul untuk berperang melawan Israel.
42 Berfirmanlah TUHAN kepada Yosua: "Janganlah takut kepada mereka, sebab esok kira-kira waktu ini Aku akan menyerahkan mereka semua mati terbunuh di hadapanmu. Kau haruslah menyumbat urat kuda mereka dan membakar kereta mereka dengan api."
43 Maka Yosua dengan segala prajuritnya datang dengan tiba-tiba menyerang mereka, lalu mengalahkan mereka, sehingga mereka jatuh ke dalam tangan mereka, sebab TUHAN telah menyerahkan mereka ke dalam tangan bani Israel.
44 Lalu orang Israel mengejar semua raja itu dengan perkhemahan mereka dan mengalahkan mereka sehingga tidak ada seorang pun yang tinggal dari mereka. Yosua melakukan kepada mereka seperti yang difirmankan TUHAN kepadanya.
45 Pada waktu itu Yosua kembali ke Chazor dan memukulnya dengan pedang dan memusnahkan setiap jiwa di dalamnya dan membakarnya dengan api. Dari Chazor, Yosua pergi ke Simron dan memukulnya serta memusnahkannya sama sekali.
46 Dari sana dia pergi ke Akhsaf dan memperlakukannya seperti yang telah diperlakukannya terhadap Simron.
47 Dari sana ia pergi ke Adulam dan membunuh semua penduduknya. Ia melakukan hal itu kepada Adulam seperti yang telah dilakukannya kepada Akhsaf dan Simron.
48 Dan dia berpindah dari sana ke semua kota raja-raja yang telah dikalahkannya, dan dia membunuh semua orang yang masih tinggal dari mereka dan dia memusnahkan mereka sepenuhnya.
49 Hanya rampasan dan ternak mereka dijarah oleh orang Israel, tetapi setiap manusia yang hidup dibunuh mereka, seorang pun tidak dibiarkan hidup.
50 Seperti yang diperintahkan TUHAN kepada Musa, demikianlah dilakukan oleh Yosua dan seluruh Israel; mereka tidak pernah lalai dalam apa pun.
51 Maka Yosua dan semua orang Israel mengalahkan seluruh tanah Kanaan seperti yang diperintahkan TUHAN kepada mereka, dan mengalahkan semua raja mereka, tiga puluh satu orang raja, dan orang Israel merebut seluruh negeri mereka.
52 Selain kerajaan Sihon dan Og yang berada di seberang Sungai Yordan, yang telah dikalahkan Musa dengan banyak kota, dan Musa memberikannya kepada orang Ruben, orang Gad, dan setengah suku Manasye.
53 Yosua mengalahkan semua raja yang ada di seberang Sungai Yordan di sebelah barat, dan memberikan mereka tanah pusaka kepada sembilan suku dan setengah suku Israel.
54 Selama lima tahun Yosua berperang dengan raja-raja itu, dan ia memberikan kota-kota mereka kepada orang Israel, lalu negeri itu menjadi aman damai setelah pertempuran di seluruh kota-kota orang Amori dan orang Kanaan.

BAB 90

1 Pada waktu itu, pada tahun kelima setelah bani Israel menyeberangi Sungai Yordan, setelah bani Israel berhenti berperang dengan orang Kanaan, pada waktu itu timbullah pertempuran yang hebat dan sengit antara Edom dan bani Kitim, dan bani Kitim berperang melawan Edom.
2. Abianus, raja Kitim, maju berperang pada tahun itu, iaitu pada tahun ketiga puluh satu pemerintahannya, dan bersamanya pasukan yang besar dari orang-orang perkasa bani Kitim, dia pergi ke Seir untuk berperang melawan bani Esau.
3 Hadad, raja Edom, mendengar kabarnya, lalu keluarlah ia menemuinya dengan tentara yang besar dan pasukan yang kuat, lalu berperang melawannya di padang Edom.
4. Dan tangan orang Kitim mengalahkan bani Esau, dan bani Kitim membunuh dua puluh dua ribu orang dari bani Esau, dan semua bani Esau melarikan diri dari hadapan mereka.
5. Bani Kitim mengejar mereka dan mereka sampai kepada Hadad, raja Edom, yang berlari di hadapan mereka. Mereka menangkapnya hidup-hidup, lalu membawanya kepada Abianus, raja Kitim.
6 Abianus memerintahkan supaya dia dibunuh, dan Hadad, raja Edom, meninggal dunia pada tahun keempat puluh lapan pemerintahannya.

7 Dan bani Kitim terus mengejar Edom, dan mereka mengalahkan mereka dengan pembunuhan besar-besaran dan Edom menjadi takluk kepada bani Kitim.

8 Dan bani Kitim memerintah Edom, dan Edom menjadi di bawah tangan bani Kitim dan menjadi satu kerajaan sejak hari itu.

9 Dan sejak saat itu mereka tidak dapat lagi mengangkat kepala, dan kerajaan mereka menjadi satu dengan bani Kitim.

10 Dan Abianus menempatkan pegawai-pegawai di Edom dan semua bani Edom menjadi takluk dan ufti kepada Abianus, dan Abianus kembali ke negerinya sendiri, Kitim.

11 Dan apabila baginda kembali, baginda memperbaharui pemerintahannya dan membina untuk dirinya sendiri sebuah istana yang luas dan berkubu sebagai kediaman diraja, dan memerintah dengan aman atas bani Kitim dan Edom.

12 Pada zaman itu, setelah orang Israel menghalau semua orang Kanaan dan orang Amori, Yosua sudah tua dan lanjut usia.

13 Berfirmanlah TUHAN kepada Yosua: "Engkau sudah tua dan lanjut usia, dan masih banyak lagi bagian dari negeri ini yang harus diduduki."

14 Oleh sebab itu, bagilah negeri ini menjadi milik pusaka kepada sembilan suku dan kepada setengah suku Manasye. Lalu Yosua bangkit dan melakukan seperti yang difirmankan TUHAN kepadanya.

15 Dan dia membahagikan seluruh tanah itu kepada suku-suku Israel sebagai pusaka menurut pembahagian mereka.

16 Tetapi kepada suku Lewi tidak diberikannya milik pusaka; persembahan-persembahan kepada TUHAN adalah milik pusaka mereka, seperti yang telah difirmankan TUHAN tentang mereka dengan perantaraan Musa.

17 Dan Yosua memberikan Gunung Hebron kepada Kaleb bin Yefune, satu bahagian di atas saudara-saudaranya, seperti yang telah difirmankan TUHAN dengan perantaraan Musa.

18 Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb dan anak-anaknya sampai hari ini.

19 Lalu Yosua membahagikan seluruh negeri itu kepada seluruh Israel sebagai milik pusaka, seperti yang diperintahkan TUHAN kepadanya.

20 Lalu orang Israel memberikan kepada orang Lewi kota-kota dari milik pusaka mereka, dan padang rumput untuk ternak dan harta benda mereka, seperti yang diperintahkan TUHAN kepada Musa, demikianlah dilakukan oleh orang Israel, lalu mereka membagi-bagi tanah itu dengan undian, baik yang besar maupun yang kecil.

21 Lalu mereka pergi mewarisi negeri itu menurut batas-batas mereka, dan orang Israel memberikan milik pusaka kepada Yosua bin Nun di tengah-tengah mereka.

22 Atas firman TUHAN, mereka memberikan kepadanya kota yang dimintanya, iaitu Timnat-Serahh di pegunungan Efraim, lalu ia membangun kota itu dan diam di sana.

23 Inilah pusaka yang dibagi-bagikan oleh imam Eleazer, dan Yosua bin Nun, dan para kepala puak suku-suku kepada orang Israel melalui undian di Silo, di hadapan TUHAN, di depan pintu Kemah Suci. Setelah mereka berhenti membagi-bagikan tanah itu.

24 TUHAN memberikan tanah itu kepada orang Israel, dan mereka memilikinya seperti yang telah difirmankan TUHAN kepada mereka dan seperti yang telah dijanjikan TUHAN dengan sumpah kepada nenek moyang mereka.

25 Dan TUHAN mengaruniakan ketenteraman kepada orang Israel dari semua musuh di sekeliling mereka, dan tidak ada seorang pun yang dapat bertahan melawan mereka. TUHAN menyerahkan semua musuh mereka ke dalam tangan mereka. Tidak ada satu pun yang gagal dari segala kebaikan yang telah dijanjikan TUHAN kepada orang Israel, bahkan TUHAN melakukan segala sesuatu.

26 Dan Yosua memanggil semua orang Israel dan memberkati mereka, serta memerintahkan mereka untuk melayani Tuhan. Kemudian Yosua menyuruh mereka pergi, dan mereka masing-masing pergi ke kotanya, dan masing-masing ke tanah pusakanya.

27 Orang Israel beribadah kepada TUHAN sepanjang zaman Yosua, dan TUHAN mengaruniakan mereka keamanan dari segala penjuru, dan mereka diam di kota-kota mereka dengan tenteram.

28 Dan terjadilah pada hari-hari itu, Abianus, raja Kitim, mangkat, pada tahun ketiga puluh lapan pemerintahannya, iaitu tahun ketujuh pemerintahannya atas Edom, dan mereka menguburkannya di tempat yang telah dibinanya untuk dirinya sendiri, dan Latinus memerintah menggantikannya selama lima puluh tahun.

29 Dan semasa pemerintahannya, dia membawa sebuah tentera, dan dia pergi berperang melawan penduduk Britannia dan Kernania, anak-anak Elisa bin Yawan, dan dia mengalahkan mereka dan menjadikan mereka sebagai orang suruhan.

30 Kemudian dia mendengar bahawa Edom telah memberontak daripada tangan orang Kitim, lalu Latinus pergi kepada mereka dan mengalahkan serta menaklukkan mereka, dan meletakkan mereka di bawah tangan bani Kitim, dan Edom menjadi satu kerajaan dengan bani Kitim sepanjang zaman.

31 Dan selama bertahun-tahun tidak ada raja di Edom, dan pemerintahan mereka adalah dengan bani Kitim dan raja mereka.

32 Pada tahun kedua puluh enam setelah bani Israel menyeberangi Sungai Yordan, iaitu tahun keenam puluh enam setelah bani Israel keluar dari Mesir, Yosua telah tua dan lanjut usia, pada masa itu berumur seratus lapan tahun.

33 Kemudian Yosua memanggil seluruh orang Israel, para tua-tua, para hakim dan para pegawai mereka, setelah TUHAN mengaruniakan keamanan kepada seluruh orang Israel dari semua musuh di sekeliling mereka, lalu berkatalah Yosua kepada para tua-tua Israel dan para hakim mereka: "Sesungguhnya aku telah tua dan lanjut usia, dan kamu telah melihat apa yang telah dilakukan TUHAN kepada segala bangsa yang telah dihalau-Nya dari hadapanmu, sebab TUHANlah yang telah berperang untuk kamu.

34 Oleh sebab itu, kuatkanlah hatimu untuk memelihara dan melakukan segala perkataan hukum Musa, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, dan jangan masuk ke tengah-tengah bangsa-bangsa yang masih tinggal di negeri itu; janganlah kamu menyebut nama allah mereka, tetapi haruslah kamu berpaut kepada TUHAN, Allahmu, seperti yang telah kamu lakukan sampai hari ini.

35 Dan Yosua sangat menasihati bani Israel untuk beribadah kepada Tuhan sepanjang hari mereka.

36 Lalu berkatalah semua orang Israel: "Kami akan beribadah kepada TUHAN, Allah kami, seumur hidup kami, kami dan anak-anak kami, dan cucu-cucu kami, dan keturunan kami untuk selama-lamanya."

37 Pada hari itu juga Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu, lalu disuruhnyalah orang Israel pergi, lalu pergilah mereka masing-masing ke tanah pusakanya dan ke kotanya.

38 Pada masa itu, ketika bani Israel diam dengan aman di kota-kota mereka, mereka menguburkan peti mati suku-suku nenek moyang mereka, yang telah mereka bawa dari Mesir, masing-masing di tanah pusaka anak-anaknya. Kedua belas anak lelaki Yakub dikuburkan oleh bani Israel, masing-masing di tanah milik anak-anaknya.

39 Inilah nama-nama kota di mana kedua belas anak Yakub dikuburkan, yang telah dibawa keluar oleh bani Israel dari Mesir.

40 Dan mereka menguburkan Ruben dan Gad di seberang sungai Yordan, di Rumia, yang telah diberikan Musa kepada anak-anak mereka.

41 Simeon dan Lewi dikuburkan di kota Mauda, yang telah diberikannya kepada bani Simeon, dan kawasan pinggiran kota itu adalah untuk bani Lewi.

42 Dan Yehuda dikuburkan di kota Benyamin di seberang Betlehem.

43 Dan tulang-tulang Isakhar dan Zebulon dikuburkan di Sidon, di bahagian yang jatuh kepada anak-anak mereka.

44 Dan dikuburkan di kota anak-anaknya di Esytael, dan Naftali dan Asyer dikuburkan di Kadesh-Naftali, masing-masing di tempatnya yang telah diberikannya kepada anak-anaknya.

45 Dan tulang-tulang Yusuf dikuburkan di Sikhem, di tanah yang telah dibeli Yakub dari Hemor, dan yang menjadi milik pusaka Yusuf.

46 Kemudian mereka menguburkan mayat Benyamin di Yerusalem di sebelah timur orang Yebus, yang telah diberikan kepada bani Benyamin. Bani Israel menguburkan nenek moyang mereka masing-masing di kota keturunan mereka.

47 Setelah lewat dua tahun, matilah Yosua bin Nun, ketika berumur seratus sepuluh tahun, dan lamanya Yosua memerintah sebagai hakim atas orang Israel adalah dua puluh lapan tahun. Dan orang Israel beribadah kepada TUHAN seumur hidupnya.

48 Dan kisah-kisah Yosua yang lain, peperangannya, dan tegurannya yang dengannya dia menegur Israel, dan semua yang telah diperintahkannya kepada mereka, dan nama-nama kota yang diduduki oleh bani Israel pada zamannya, lihatlah semuanya tertulis dalam kitab perkataan Yosua kepada bani Israel, dan dalam kitab peperangan Tuhan, yang telah ditulis oleh Musa, Yosua, dan bani Israel.

49 Kemudian orang Israel menguburkan Yosua di daerah milik pusakanya, di Timnat-Serahh, yang telah diberikan kepadanya di pegunungan Efraim.

50. Dan Eleazer, anak Harun, mati pada masa itu, dan mereka menguburkannya di bukit milik Pinehas, anaknya, yang diberikan kepadanya di Pegunungan Efraim.

BAB 91

1 Pada masa itu, selepas kematian Yosua, bani Kanaan masih tinggal di negeri itu, dan orang Israel bertekad untuk menghalau mereka keluar.

2 Lalu orang Israel bertanya kepada TUHAN, "Siapakah yang akan lebih dahulu maju menyerang orang Kanaan untuk berperang melawan mereka?" Jawab TUHAN, "Suku Yehudalah yang akan maju."

3 Lalu berkatalah bani Yehuda kepada Simeon, "Pergilah bersama kami ke tempat kami, dan kami akan berperang melawan orang Kanaan, dan kami juga akan pergi bersamamu, di tempatmu." Maka pergilah bani Simeon bersama bani Yehuda.

4 Lalu majulah bani Yehuda dan berperang melawan orang Kanaan. Lalu TUHAN menyerahkan orang Kanaan itu ke dalam tangan bani Yehuda, dan mereka mengalahkan mereka di Bezek, sepuluh ribu orang.

5 Mereka berperang melawan Adoni-bezek di Bezek, tetapi ia melarikan diri dari hadapan mereka. Mereka mengejarnya dan menangkapnya. Mereka menangkapnya dan memotong ibu jari tangan dan ibu jari kakinya.

6 Lalu berkatalah Adonibezek: "Tujuh puluh raja, yang ibu jari tangan dan kakinya dipotong, mengumpulkan makanan mereka di bawah mejaku, seperti yang telah kulakukan, demikianlah Allah membalas aku." Mereka membawa dia ke Yerusalem dan ia mati di sana.

7 Kemudian bani Simeon pergi bersama-sama dengan bani Yehuda, lalu mereka mengalahkan orang Kanaan itu dengan mata pedang.

8 Dan Tuhan menyertai bani Yehuda, dan mereka menduduki pegunungan itu, dan bani Yusuf pergi ke Betel, yang disebut Luz, dan Tuhan menyertai mereka.

9 Bani Yusuf mengintai Betel. Para pengawal melihat seorang lelaki keluar dari kota itu. Mereka menangkapnya dan berkata kepadanya, "Tunjukkanlah kepada kami jalan masuk ke kota itu, maka kami akan menunjukkan kebaikan kepadamu."

10 Orang itu menunjukkan kepada mereka jalan masuk ke kota itu, lalu datanglah keturunan Yusuf, lalu memukul kota itu dengan mata pedang.

11. Dan orang itu bersama keluarganya mereka suruh pergi, lalu dia pergi kepada orang Het dan dia membina sebuah kota, dan dia menamakannya Luz. Jadi semua orang Israel tinggal di kota-kota mereka, dan anak-anak Israel tinggal di kota-kota mereka, dan anak-anak Israel beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua, dan sepanjang zaman para tua-tua, yang telah melanjutkan umur mereka setelah Yosua, dan melihat pekerjaan Tuhan yang besar, yang telah Dia lakukan untuk Israel.

12 Setelah kematian Yosua, para tua-tua itu memerintah orang Israel selama tujuh belas tahun.

13 Dan semua tua-tua juga berperang melawan orang Kanaan dalam peperangan Israel dan Tuhan menghalau orang Kanaan dari hadapan bani Israel, untuk menempatkan orang Israel di tanah mereka.

14 Dan Dia menggenapi semua firman yang telah Dia ucapkan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, dan sumpah yang telah Dia ikrarkan, untuk memberikan kepada mereka dan kepada anak-anak mereka, tanah orang Kanaan.

15 Lalu TUHAN memberikan seluruh tanah Kanaan kepada bani Israel, seperti yang telah dijanjikan-Nya dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, dan

TUHAN mengaruniakan kepada mereka keamanan dari orang-orang di sekeliling mereka, dan bani Israel diam dengan tenteram di kota-kota mereka.
16 Terpujilah Tuhan selama-lamanya, amin, dan amin.
17 Kuatkanlah hatimu, dan biarlah hati semua orang yang percaya kepada Tuhan menjadi teguh. Akhir.